Registered
No. M. 889.

# Travancore Government Gazette

# തിരുവിതാംകോട്ടു സർക്കാർ ഗസെററ

PUBLISHED BY AUTHORITY EVERY TUESDAY.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം ചൊവ്വാഴ്ചതോറും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRIVANDRUM, | TUESDAY, | 3rd February 1914 / 21st Makaram 1089 | [No. 5. |
| തിരുവനന്തപുരം | [illegible] ഫെബ്രുവരി / [illegible] മകരം [illegible] | ചൊവ്വാഴ്ച | [നംബർ ൫. |

Huz[illegible]
ജൂൺ [illegible]
നംബർ അ[illegible]
രിൽ പതി[illegible]
നിശ്ചയി[illegible]
ൻമെന്‌[illegible]

M[illegible]
Trivandr[illegible]
(Dhanu 1[illegible]

No. E. 2[illegible]5

M. R. R[illegible]
Maharaja's Coll[illegible]
Principal, on of[illegible]

M. R. R[illegible]
raja's College
1914/2nd F[illegible]

E[illegible]
Trivan[illegible]

## CONTENTS.

### Part I.


| | Page. |
|---|---|
| Appointments &c. ... ... ... | 399 |
| Government Proceedings .. | 401 |
| Declaration *re* the acquisition of lands for Government purposes ... | 573 |
| Notification *re* the constitution of the Ezhallore Reserve | 575,577 |
| Amendment to the Education Code | 579 |
| Notice *re* the exemption of certain persons from the operation of the Arms Regulation .. | 580 |
| Bye-laws of the Mavelikara T. I. C. | 581 |
| Notice *re* a Public Holiday at Trivandrum in connection with S. M. Assembly .. | 585 |
| Government Proceedings *re* the introduction of licensed ... in the town of Mavelikara .. | 587 |
| Plague Notification .. | 586 |
| Notice warning the public against setting fire to Government Forests in the State .. | 589 |


### ഒന്നാം ഭാഗം.


| | ഭാഗം |
|---|---|
| നിയമനം മുതലായതു .. | [illegible] |
| ഗവർമ്മെന്റ് പ്രൊസിഡിംഗ്സ് | [illegible] |
| സർക്കാർ ആവശ്യത്തിനായി സ്ഥലം എടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിയിപ്പ് | [illegible] |
| [illegible] റിസർവിനെപ്പറ്റിയുള്ള പരസ്യം | [illegible] |
| എഡ്യൂക്കേഷൻ കോഡിലെ ചില ഭേദഗതി | [illegible] |
| ആയുധ റെഗുലേഷൻ ചട്ടങ്ങളിൽ നിന്നു ചില ആളുകളെ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പരസ്യം. | [illegible] |
| മാവേലിക്കര [illegible] കമ്മിററിവക [illegible] | [illegible] |
| ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭായോഗം സംബന്ധിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തു കച്ചേരി ഒഴിവു [illegible] പരസ്യം | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

| | Page |
|---|---|
| Notice *re* application for tickets of admission to the Town Hall on the ensuing session of the S. M. P. Assembly ... | 593 |
| Notice *re* the meeting of the Legislative Council ... | 593 |
| Financial Statements | 594 |
| List of papers in the Huzur English Record selected to be destroyed | 597 |
| Corrections to the Sub-Treasury Manual ... | 600 |
| Corrections to the Account Code ... | 601 |

PART II.

| | |
|---|---|
| List of books available for sale at the Government Press ... | 103 |
| Notice re the sale of Travancore Law Reports ... | 105 |
| Notice from the Kottayam Division Cutcherry ... | 106 |
| Notice from the Quilon Division Cutcherry | 107 |
| Notice re the auction ... of certain ... | 11[illegible] |
| Notice from the Peermade Taluk Cutcherry | 110 |
| Notice from the Kottarakara ... Munsiff's Court ... | 111 |
| Notice re unclaimed articles | 111 |
| Notice from the Second Class Munsiff's Court ... | 112 |
| Notice from the Quilon Taluk Cutcherry | 113 |
| Museum Statements | 113 |
| Notice from the Superintendent of Vaidyasalas | 116 |
| Notification re the compensation to owners of lands acquired for Government purposes | 122 |
| Private Advertisement | 131 |

Agricultural Department
Anchal Department
Education Department
Excise Department
Forest Department
Medical and Sanitary Departments.
Police Department
Public Works Department
Registration Department

Notice re issue of Departmental Sheets.
Notice regarding the timely despatch of matter for insertion in the Gazette.
Notice regarding communications for Government Gazette
Trivandrum Observatory Returns
Calendar.
List of Holidays

| | പേജ് |
|---|---|
| ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ ... ടൗൺഹാളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പരസ്യം | ൫൯൩ |
| നിയമനിർമ്മാണ സഭ കൂടുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പരസ്യം | ൫൯൩ |
| ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റുമെന്റു | ൫൯൪ |
| ഹജൂർ ഇംഗ്ലീഷ് റിക്കാർഡ് നശിപ്പിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പരസ്യം ... | ൫൯൭ |
| സബ്ട്രഷറിമാന്വലിൽ തിരുത്തൽ | ൬൦൦ |
| അക്കൌണ്ടുകോഡിലെ തിരുത്തൽ | ൬൦൧ |

രണ്ടാംഭാഗം

സർക്കാർ അച്ചുക്കൂടത്തിൽ വിൽക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്
തിരുവിതാംകൂർ ലാ റിപ്പോർട്ട് വില്പനയെപ്പറ്റിയുള്ള പരസ്യം
കോട്ടയം ഡിവിഷൻകച്ചേരി വക പരസ്യം
കൊല്ലം ഡിവിഷൻകച്ചേരി വക പരസ്യം
കാട്ടുതടി ... ലേലം ... വക പരസ്യങ്ങൾ
പീരുമേടു താലൂക്കുകച്ചേരി വക പരസ്യം
കൊട്ടാരക്കര മുൻസിഫ് കോടതി ... പരസ്യം
ഉടമസ്ഥനില്ലാത്ത സാമാനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പരസ്യം
രണ്ടാം ക്ലാസ് മുൻസിഫ് കോടതിവക
കൊല്ലം താലൂക്കു കച്ചേരി വക പരസ്യം
മ്യൂസിയം സ്റ്റേറ്റുമെന്റു
വൈദ്യശാലകളുടെ സൂപ്രണ്ടു വക
സർക്കാർ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്ഥലം എടുക്കുന്നതിനു പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പരസ്യം
സ്വകാര്യവക പരസ്യം

കൃഷിവക ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു
അഞ്ചൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു
എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു
എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു
ഫാറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു
വൈദ്യവും സാനിട്ടേറിയും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ
പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു
പബ്ലിക് വൊർക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു
രെജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു

ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റൽ ഷീറ്റുകൾ വിലയ്ക്കു കൊടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പരസ്യം
ഗസറ്റിൽ ചേർക്കേണ്ട സംഗതികൾ കാലേ അയക്കേണ്ടതിനെ വിവരിക്കുന്ന നോട്ടീസ്
സർക്കാർ ഗസറ്റിലേക്കുള്ള എഴുത്തുകളെ പറ്റിയുള്ള പരസ്യം
നക്ഷത്രബംഗ്ലാ കണക്കു
പഞ്ചാംഗം
ഒഴിവുദിവസങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്

# Part I—ഒന്നാംഭാഗം.

## Magistracy.

ASSUMPTION OF CHARGE.

No. 14

M. R. Ry. N. Parameswaran Pillai B. A., Sub-Registrar, Neyyattinkarai, appointed Acting Stationary Magistrate, Neyyattinkarai, assumed charge of the latter office on the forenoon of the 26th Dhanu 1089.

Huzur Cutcherry, 31st January 1914. A. J. VIEYRA, Chief Secretary to Government

## Education Department.

ASSUMPTION OF CHARGE.

No. E. 222

Mr. Joseph Stephenson appointed Ag. Principal, His Highness the Maha Raja's College, Trivandrum, assumed charge of his duties on the afternoon of 23rd December 1913/9th Dhanu 1089.

No. E. 228 APPOINTMENT.

M. R. Ry. A. Narayana Panicker B. A., is appointed Ag. English Tutor in H. H. the Maharaja's College, Trivandrum, during the absence from the College of Mr. L. C. Hodgson, Principal, on other duty.

ASSUMPTION OF CHARGE.

M. R. Ry. A. Narayana Panicker B. A., appointed Ag. English Tutor in H. H. the Maharaja's College, Trivandrum, assumed charge of his duties on the forenoon of the 5th January 1914/22nd Dhanu 1089.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 28th January 1914. A. J. VIEYRA, Chief Secretary to Government.

## Excise Department.

No. S. R. 278 APPOINTMENT.

M. R. Ry. R. Kunjunni Puduval B. A., Head Clerk, Excise Commissioner's office, is appointed Manager in that office, with effect from the 1st Dhanu 1089.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 31st January 1914. A. J. VIEYRA, Chief Secretary to Government.

## Geological Department.

No. 31 CANCELMENT OF LEAVE.

Nine days out of the one month's privilege leave sanctioned to Mr. E. MacFadyen, State Geologist, Southern Division, with effect from the 14th Vrischigom 1089, is cancelled at his request.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 31st January 1914. A. J. VIEYRA, Chief Secretary to Government

## Medical Department.

No. 19 APPOINTMENT

Mr. A. I. Joseph is appointed temporary Hospital Assistant, with effect from the forenoon of the 27th December 1913/12th Dhanu 1089, and is posted for duty to the Hospital for Incurables.

No. 20.

M. R. Ry. K. Parameswaran Pillai, L. M. & S., is appointed to act as Sub Assistant Surgeon with effect from the afternoon of the 23rd December 1913/9th Dhanu 1089, vice Apothecary Mr. V. Seshan Pillai on leave and is posted to the District Dispensary, Nedumangad.

No. 21. CONFIRMATION.

M. R. Ry. [illegible] Pillai, Temporary Hospital Assistant in the Medical Department, is confirmed in that appointment with effect from the forenoon of the 12th Sept. 1913/28th Chingom 1089.

No. 22 LEAVE OF ABSENCE.

M. R. Ry. R. Sriramulu Naidu, Hospital Assistant attached to the Hospital [illegible], is granted three months' privilege leave and nine months' furlough with effect [illegible] the 27th December 1913/13th Dhanu 1089.

APPOINTMENT

M. R. Ry. E. Easan Iyer is appointed temporary Hospital Assistant in place M. R. Ry. R. Sriramulu Naidu on leave.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 31st January 1913. } A. J. VIEYRA, Chief Secretary to Government.

## Police Department.

RESUMPTION OF CHARGE

No. 12

M. R. Ry. N. Kunesan Pillai Avergal resumed charge of his duties as Inspector of Police Quilon Circle, on the forenoon of the 3rd Makarom 1089.

No. 13

M. R. Ry. P. Gomathinayagom Pillai Avergal, B. A., Prosecuting Inspector of Police Northern Division, returned from leave and resumed charge of his duties, on the forenoon of the 29th Dhanu 1089.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 31st January 1914. } A. J. VIEYRA, Chief Secretary to Government.

## Registration Department.

ASSUMPTION OF CHARGE

No. 15

M. R. Ry. V. Ramakrishna Iyer assumed charge of his duties as Sub Registrar Shertallai, on the afternoon of the 3rd Dhanu 1089.

No. 16

M. R. Ry. T. R. Padmanabha Row assumed charge of his duties as Sub-Registrar Krishnapuram on the forenoon of the 28th Vrischigom 1089.

No. 17. LEAVE OF ABSENCE

M. R. Ry. K. G. Narayana Pillai, Sub-Registrar, Maranallur, combined privilege leave and furlough for four months and fifteen days.

M. R. Ry. Udaya Varma Raja, Head Clerk, Sub-Registry office, Ettumanur, to be Ag. Seventh Grade Sub-Registrar, Maranallur, vice M. R. Ry. K. G. Narayana Pillai on leave.

No. 18.  APPOINTMENTS & PROMOTIONS.

Mr P K Cheriyan, Ag District Registrar, Kottayam, to be Sub-protem District Registrar, Kottayam, vice Mr P. Kurivila Varki on other duty.

M R. Ry Veloo Pillai, Second Grade Sub-Registrar, to be Sub-protem First Grade Sub-Registrar, vice Mr. P. K. Cheriyan on other duty.

M R. Ry. T. A. Ramachandra Row, Dalm, Third Grade Sub-Registrar, to be Sub-protem Second Grade Sub-Registrar, vice M. R. Ry Veloo Pillai temporarily promoted.

M R. Ry Sankara Pillai, Fourth Grade Sub Registrar, to be Sub-protem Third Grade Sub-Registrar, vice M. R. Ry T. A Ramachandra Row, Dabu, temporarily promoted.

M. R. Ry S. Samarapungava Iyer, Fifth Grade Sub-Registrar, to be Sub-protem Fourth Grade Sub-Registrar, vice M R. Ry. Sankara Pillai temporarily promoted.

ജൂൺ M R. Ry. P Ramakrishna Pillai, Sixth Grade Sub-Registrar, to be Sub-protem Fifth
നംബർ അര Registrar, vice M. R. Ry S Samarapungava Iyer temporarily promoted

ൽ പതി ib C. H C Mahomed Kunju, Seventh Grade Sub-Registrar, to be Sub-protem Sixth
നിയോഗി b-Registrar, vice M R. Ry. P. Ramakrishna Pillai temporarily promoted

ൻമൊനേ R. Ry. L. Narasinga Row, Ag. Seventh Grade Sub-Registrar to be Sub-protem ...h Grade Sub-Registrar, vice Sahib C. H C. Mahomed Kunju temporarily promoted.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 31st January 1914.

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government

## Town Improvement Committee.

APPOINTMENT

No 23.

M R. Ry. M. V Subramania Aiyar, Avergal, B A., First Class Tahsildar, Agastiswaram, is appointed as the President of the Town Improvement Committee, Trivandrum, vice M. R. Ry., M Padmanabha Pillai Avergal, B A., appointed as Additional Division Assistant, Kottayam

ASSUMPTION OF CHARGE.

No 24.

M. R Ry M. V. Subramonia Aiyar, Avergal, B A appointed President of the Town Improvement Committee, Trivandrum, assumed charge of his duties on the forenoon of the 8th Makarom 1089/21st January 1914

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 31st January 1914

A J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

## Department of Finance and Accounts.

APPOINTMENT.

M R Ry S. Appuswami Aiyangar Avergal, Superintendent, Account Office, is appointed as an Additional Assistant Account Officer temporarily for one year, with effect from 10th Makaram 1089.

ASSUMPTION OF CHARGE.

M R Ry. S Appuswami Aiyangar Avergal, appointed as an Additional Assistant Account Officer, assumed charge of his duties on the afternoon of 10th Makaram 1089.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 23rd January 1914

T. R. RATNAM AIYAR,
Financial Secretary

## മാജിസ്ട്രേസി.

നമ്പർ ...

ചാർജ്ജ വിവരം

നെയ്യാറ്റിൻകര അഡിഷനൽ സ്റ്റേഷനറി മാജിസ്ട്രേട്ടായി നിയമിക്കപ്പെട്ട നെയ്യാറ്റിൻകര സബ് രജിസ്ത്രാർ മ രാ രാ എൻ. ...ബി. എ ... ഉച്ചക്കു മുമ്പു മജിസ്ട്രേട്ടായി ചാർജ്ജ് ഏറ്റു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
... ജനുവരി ...

എ ജെ വിയറാ,
ഗവർണ്മെണ്ടു ചീഫ സെക്രിട്ടറി

## എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ടമെണ്ട്.

നമ്പർ I. ...

ചാർജ് ഏററവിവരം.

തിരുവനന്തപുരം രാജകീയ കാളേജിൽ ആക്ടിംഗ് പ്രിൻസിപാലായി നിയമിക്കപ്പെട്ട മിസ്റ്റർ ...സ്റ്റീവൻസൺ, ... ഡിസംബർ ... ഉച്ചതിരിഞ്ഞു ചാർജ്ജ ... പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു

നമ്പർ II ...

നിയമനം

തിരുവനന്തപുരം രാജകീയ കാളേജ് പ്രിൻസിപാൾ മിസ്റ്റർ എൽ സി ഹാഡ്ജസൺ ... ലിയിൽ ... മ രാ രാ എ നാരായണപണിക്കർ ബി എ യെ ടി കാളേജിൽ ആക്ടിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്യൂട്ടറായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചാർജ് ഏററ വിവരം.

തിരുവനന്തപുരം രാജകീയ കാളേജിൽ ആക്ടിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്യൂട്ടറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട മ രാ രാ എ. നാരായണപണിക്കർ ബി എ ... ജനുവരി ... ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പു ചാർജ്ജ ഏറ്റു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം, ... ജനുവരി ...

എ ജെ വിയറാ,
ഗവർണ്മെണ്ട് ചീഫ് സെക്രിട്ടറി.

## റെവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ടമെണ്ട്.

നമ്പർ S. P. ...

നിയമനം.

എക്സൈസ് കമ്മിഷണരുടെ ആഫീസിൽ ഹെഡ്ക്ലാർക്ക മ രാ രാ ആർ കഞ്ഞുണ്ണി പണ്ടാല ബി എ യെ ... ധനു ... മുതൽ ആ ആഫീസിൽ മാനേജരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
... ജനുവരി ...

എ ജെ വിയറാ,
ഗവർണ്മെണ്ട ചീഫ സെക്രിട്ടറി.

## ജിയോലാജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ടമെണ്ട.

നമ്പർ ...

അവധി റദ്ദു ചെയ്ത വിവരം

തെക്കൻ ഡിവിഷൻ സ്റ്റേട് ജിയാലജിസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ ഇ മാസ്സിലാമണി ... -മാണ്ടു വൃശ്ചികം ... മുതൽ ഒരു മാസത്തെ പ്രിവിലെജ് അവധി ... അനുവദിച്ചിരുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം ഒൻപതു ദിവസത്തെ അവധിയെ റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം, ... ജനുവരി ...

എ. ജെ വിയറാ,
ഗവർണ്മെണ്ട് ചീഫ് സെക്രിട്ടറി

## മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ടമെൻറ

നമ്പർ ...

നിയമനം.

മിസ്റ്റർ എ ... നെ ടെമ്പററി ഹാസ്പിററൽ അസിസ്റ്റണ്ടായി ... ഡിസംബർ ... ധനു ... ഉച്ചക്കു മുമ്പു മുതൽ നിയമിക്കയും ... റയിഡ് ... ഹാസ്പിററൽ ജോലിക്കായി അയക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
... ജനുവരി ...

എ. ജെ വിയറാ,
ഗവർണ്മെണ്ടു ചീഫ് സെക്രിട്ടറി.

നമ്പർ ൧൮.

നിയമനം.

അവധിയിൽ പോയിരിക്കുന്ന അപ്പോത്തിക്കരി മിസ്റ്റർ വി. രാമൻപിള്ളക്കു പകരം മകരം ൨൦-ാംനു ഉച്ചക്കുമേൽ മുതൽ സബ് അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ ആയി ജോലി നോക്കുന്നതിനു മ. രാ. രാ. പി പരമേശ്വരൻപിള്ള എൽ. എം. ആൻഡ് എസ്സ്. നെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്പർ ൧൯.

സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ.

മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ പ്രൊബേഷനറി അപ്പോത്തിക്കരി അസിസ്റ്റന്റ് മ. രാ. രാ. സി. ആർ. കേശവപിള്ളയെ ൧൯൧൩ സെപ്തംബർ ൧൪-ാംനു വിങ്ങിപ്പുറം ഉച്ചക്കു മുമ്പു മുതൽ ആ ജോലിയിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

നമ്പർ ൨൦

അവധി കൊടുത്ത വിവരം.

പ്രാധികാരിക്കുള്ള ആശുപത്രിയിലെ അസ്സിസ്റ്റൻറ് അസിസ്റ്റണ്ട് മ. രാ. രാ. ആർ. ശ്രീരാമുലു നായിഡു ഡിസംബർ ൨൯-ാംനു ഉച്ചക്കു മുമ്പു മുതൽ മൂന്നുമാസത്തെ പ്രിവിലേജ് അവധിയും ... മാസത്തെ ... അവധിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

നിയമനം.

അവധിയിലിരിക്കുന്ന മ. രാ. രാ. ആർ. ശ്രീരാമുലു നായിഡുവിനു പകരം മ. രാ. രാ. ... രാമസ്വാമി ... ടെമ്പൊററി അസ്സിസ്റ്റൻറ് അസിസ്റ്റണ്ടായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൪ ജനുവരി ൧൯-ാം
} എ. കെ. വീഡോ,
ഗവർണ്മെന്റു ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

## പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട്

നമ്പർ ൧൨

തിരിച്ചു ചാർജെടുത്ത വിവരം.

മ. രാ. രാ. എസ്. കുമാരപിള്ള അവർകൾ കൊല്ലം സർക്കിൾ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടരായി മകരം ൫-ാംനു ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പു തിരിച്ചു ചാർജെടുത്തു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്പർ ൧൩.

വടക്കൻ ഡിവിഷൻ പോലീസ് പ്രാസിക്യൂട്ടിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ മ. രാ. രാ. വി. ഗോപാലനായകംപിള്ള ബി. എ. അവർകൾ അവധികഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു ഹാജരായി ൧൦൮൯ ധനു ൨൯-ാംനു ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പു ചാർജെടുത്തു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൪ ജനുവരി ൨൧-ാം.
} എ. കെ. വീഡോ,
ഗവർണ്മെന്റു ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

## രെജിസ്ത്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്.

നമ്പർ ൧൪

ചാർജെടുത്ത വിവരം.

മ. രാ. രാ. വി. രാമകൃഷ്ണയ്യർ ൧൦൮൯ ധനു ൩൦-ാംനു ഉച്ചക്കുമേൽ ചേർത്തല സബ് രജിസ്ത്രാരായി ചാർജെടുത്തു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്പർ ൧൫

മ. രാ. രാ. ടി. ആർ. പത്മനാഭരാവു ൧൦൮൯ വൃശ്ചികം ൨൯-ാംനു ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പു കുളപ്പുറം സബ് രജിസ്ത്രാരായി ചാർജെടുത്തു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്പർ ൧൬

അവധി കൊടുത്ത വിവരം.

മാറനല്ലൂർ സബ് രജിസ്ത്രാർ മ. രാ. രാ. കെ. ജി. നാരായണപിള്ളക്കു നാലു മാസം ... പ്രിവിലേജ് അവധിയും ... കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

നിയമനം

ഏറാമത്തൂർ സബ് രജിസ്ത്രാർ ... മ. രാ. രാ. ... അവധിയിൽ പോയിരിക്കുന്ന മ. രാ. രാ. കെ. ജി. നാരായണപിള്ളക്കു പകരം മാറനല്ലൂർ ... ഗ്രേഡ് സബ് രജിസ്ത്രാരായിട്ടു നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്പർ [illegible]

## നിയമനങ്ങളും കയററം കൊടുക്കലുകളും

വേറെ [illegible] മിസ്റ്റർ പി കുരുവിള [illegible] കോട്ടയം [illegible] ഡിസ്ത്രിക്ട രജിസ്ട്രാർ മിസ്റ്റർ പി [illegible] സബ്‌രജിസ്ട്രാർ ഡിസ്ത്രിക്ട രജിസ്ട്രാരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു

[illegible] മിസ്റ്റർ പി [illegible] ഒന്നാംഗ്രേഡ സബ്‌രജിസ്ട്രാർ [illegible] വേലുപ്പിള്ളയെ സബ്‌രജിസ്ട്രാർ ഒന്നാംഗ്രേഡ് സബ്‌രജിസ്ട്രാരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു

മൂന്നാംഗ്രേഡ് സബ്‌രജിസ്ട്രാർ [illegible] ടി എ [illegible] കയററം കൊടുക്കപ്പെട്ട [illegible] സബ്‌രജിസ്ട്രാർ രണ്ടാംഗ്രേഡ് സബ്‌രജിസ്ട്രാരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു

നാലാംഗ്രേഡ സബ്‌രജിസ്ട്രാർ [illegible] പിള്ളയെ [illegible] കയററ [illegible] സബ്‌രജിസ്ട്രാർ മൂന്നാംഗ്രേഡ് സബ്‌രജിസ്ട്രാരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു

[illegible] ഗ്രേഡ് സബ്‌രജിസ്ട്രാർ [illegible] എസ് [illegible] സബ്‌രജിസ്ട്രാർ നാലാംഗ്രേഡ് സബ്‌രജിസ്ട്രാരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു

[illegible] ഗ്രേഡ സബ്‌രജിസ്ട്രാർ [illegible] പി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ [illegible] കയററം കൊടുക്കപ്പെട്ട [illegible] സബ്‌രജിസ്ട്രാർ അഞ്ചാംഗ്രേഡ് സബ്‌രജിസ്ട്രാരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു

ഏഴാംഗ്രേഡ് സബ്‌രജിസ്ട്രാർ സാഹിബ് സി [illegible] സി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിനെ [illegible] കയററം കൊടുക്കപ്പെട്ട [illegible] രാമകൃഷ്ണപിള്ളക്കു പകരം സബ്‌രജിസ്ട്രാർ ആറാംഗ്രേഡ സബ്‌രജിസ്ട്രാരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു

[illegible] ഏഴാംഗ്രേഡ് സബ്‌രജിസ്ട്രാർ [illegible] എൽ നരസിംഹ റാവിനെ [illegible] കയററം കൊടുക്കപ്പെട്ട സാഹിബ് സി [illegible] സി മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞിനുപകരം സബ്‌രജിസ്ട്രാർ ഏഴാംഗ്രേഡ് സബ്‌രജിസ്ട്രാരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
[illegible] ജനവരി [illegible]

എ ജെ വീയറാ,
ഗവർണ്മെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി

## ടൌൺ ഇംപ്രൂവ്മെണ്ട് കമ്മിട്ടി.

നമ്പർ [illegible]

### നിയമനം

കോട്ടയം ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റണ്ടായി നിയമിക്കപ്പെട്ട [illegible] എം പപ്പുപിള്ള ബി എ അവർകൾക്ക പകരം അഗസ്ത്യീശ്വരം ഒന്നാംഗ്രേഡ തഹശീൽദാർ [illegible] എ വി സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ ബി എ അവർകളെ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണപരിഷ്കാരകമ്മിററി പ്രസിഡെണ്ടായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു

നമ്പർ [illegible]

### ചാർജ്ജേററ വിവരം

തിരുവനന്തപുരം പട്ടണപരിഷ്കാരകമ്മിററി പ്രസിഡെണ്ടായി നിയമിക്കപ്പെട്ട [illegible] എം വി സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ ബി എ അവർകൾ [illegible] ജനവരി [illegible] ഉച്ചക്കു മുമ്പു ചാർജ്ജേററു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
[illegible] ജനവരി [illegible]

എ ജെ വീയറാ,
ഗവർണ്മെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി

തിരുവിതാംകോട്ട ഗവർൺമെണ്ടു പ്രൊസീഡിംഗ്സ്

(൨) കായൽനികത്തിയെടുക്കുന്ന ഭൂമികൾക്കു ഏക്കർ ഒന്നിനു കരത്തേപ്പാട്ടം ൨ രൂപാ തറവില നിശ്ചയിക്കുന്നതായ ൧൦൮൫-ാം വർഷം മെമാസം ൨൦-ാംയിലെ ൧൯൩/L. R. നംബർ ഗവർൺമെണ്ടാജ്ഞയും.

(൩) ആറുകരയും തോട്ടകരയും നികത്തിയെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഭൂമികൾക്കും കൂടി ഏക്കർ ഒന്നിനു കരത്തേപ്പാട്ടം ൨൫ രൂപാ തറവില നിശ്ചയിക്കുന്നതായ ൧൦൮൦-ാം വർഷം ജൂൺമാസം ൧൭-ാംയിലെ ൫൦൩/L. R. നംബർ ഗവർൺമെണ്ടാജ്ഞയും.

(൪) പട്ടണ പരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടികളിൻ കീഴിലുള്ള പട്ടണങ്ങൾക്കകത്തു പേരിൽ പതിക്കുന്ന എല്ലാ ഭൂമികൾക്കും ഏക്കർ ഒന്നിനു കരത്തേപ്പാട്ടം ൨൦൦ രൂപാ തറവില നിശ്ചയിക്കുന്നതായ ൧൦൮൦-ാം വർഷം ജൂലൈമാസം ൨൦-ാംയിലെ ൫൭൮/L. R. നംബർ ഗവർൺമെണ്ടാജ്ഞയും.

(൫) മുൻപറഞ്ഞ ൧൦൮൪ മെ ൨൦-ാംയിലെ ൯൩൩-ാം നംബർ ആജ്ഞയിലും ൧൦൮൦ ജൂൺ ൧൭-ാം ലെ ൫൦൩-ാം നംബർ ആജ്ഞയിലും ൧൦൮൦ ജൂലൈ ൨൦-ാം ലെ ൫൭൮-ാം നംബർ ആജ്ഞയിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവ ഒഴിച്ചു, പുതുവൽ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം കുടികളുടെ പേരിൽ പതിക്കുന്ന എല്ലാ ഭൂമികൾക്കും ഏക്കർ ഒന്നിനു കരത്തേപ്പാട്ടം ൧൦ രൂപാ തറവില നിശ്ചയിക്കുന്നതായ ൧൦൮൫-ാം വർഷം മാർച്ചുമാസം ൭-ാം ലെ ൧൦൭൨/L. R. നംബർ ഗവർൺമെണ്ടാജ്ഞയും.

(൬) സംസ്ഥാനം ഒട്ടുക്കു, പുതുവൽ ചട്ടങ്ങൾപ്രകാരം കുടികളുടെ പേരിൽ പതിക്കുന്ന എല്ലാ തരിശുകൾക്കും ചൊടിക്കേണ്ടതായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കരത്തെ ഏക്കർ ഒന്നിനു ൫ പണമായി കൂട്ടുന്നതായ ൧൦൮൫-ാം വർഷം മാർച്ചുമാസം ൭-ാം ലെ ൨൧൧൨/L. R. & F. നംബർ ഗവർൺമെണ്ടാജ്ഞയും.

(൭) പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റികളിൻ കീഴിലുള്ള പട്ടണങ്ങൾക്കകത്തു കുടികളുടെ പേരിൽ പതിക്കുന്ന എല്ലാ പുരയിടങ്ങൾക്കും ഏക്കർ ഒന്നുക്കു ൫൫ പണം വീതം ഒരു പ്രത്യേക നിരക്കിൽ കരം നിശ്ചയിക്കുന്നതായ ൧൦൮൫-ാം വർഷം മാർച്ചുമാസം ൨൩-ാം ലെ ൩൫൨൫/L. R. & F.-ാം നംബർ ഗവർൺമെണ്ടാജ്ഞയും.

(൮) പുതുവൽചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം കുടികളുടെ പേരിൽ പതിച്ചുകൊടുക്കാവുന്നതായ വല്ല വസ്തുവിന്മേലും ഒരു തനിപ്പേർക്കാരനിൽ നിന്നു ചെല്ലേണ്ടുന്ന തറവില ൫൦൦ രൂപയിൽ കവിയുന്നതായാൽ, അതിനെ ആണ്ടുതോറുമുള്ള തുല്യമായ തവണകളിലായി ഈടാക്കുന്നതിനെ അനുവദിക്കുന്നതായ ൧൦൮൬-ാം വർഷം ഫെബ്രുവരിമാസം ൨൭-ാംയിലെ L. R. & F. ൨൭൫൦-ാം നംബർ ഗവർൺമെണ്ടാജ്ഞയും.

(൯) കൊല്ലം ആക്റ്റിംഗ് ദിവാൻപേഷ്കാർക്കു അയച്ച ൧൦൮൬ ആഗസ്റ്റ് ൨൭-ാം ലെ C. ൩/L. R. & F.-ാം നംബർ ഡെമി അഫിഷ്യൽ ലെട്ടരും.

(൧൦) കോട്ടയം ദിവാൻപേഷ്കാർക്കു അയച്ച ൧൦൮൬ ആഗസ്റ്റ് ൨൭-ാം ലെ C. ൭/L. R. & F.-ാം നംബർ ഡെമി അഫിഷ്യൽ ലെട്ടരും.

(൧൧) ദേവികുളം ഡിവിഷന്റെ സൂപ്രിണ്ടെണ്ടിനു അയച്ച ൧൦൮൬ ആഗസ്റ്റ് ൨൭-ാം ലെ C. ൮/L. R. & F.-ാം നംബർ ഡെമി അഫിഷ്യൽ ലെട്ടരും.

(൧൨) ഗവർൺമെണ്ട അണ്ടർസെക്രിട്ടറി അയച്ച ൧൦൮൬ ആഗസ്റ്റ് ൩൦-ാം ലെ ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിന്റെ പരിശോധന കുറിപ്പും.

(൧൩) കൊല്ലം ആക്റ്റിംഗ് ദിവാൻപേഷ്കാർക്കു അയച്ച ൧൦൮൬ സെപ്റ്റംബർ ൨൦-ാം ലെ ൧൦൯൩/L. R. & F.-ാം നംബർ ഡെമി അഫിഷ്യൽ ലെട്ടരും.

(൧൪) കൊല്ലം ആക്റ്റിംഗ് ദിവാൻപേഷ്കാർക്കു അയച്ച ൧൦൮൬ അക്ടോബർ ൨൨-ാം ലെ ൧൧൩൫/L. R. & F.-ാം നംബർ ലെട്ടരും.

(൧൫) കൊല്ലം ആക്റ്റിംഗ് ദിവാൻപേഷ്കാർക്കു അയച്ച ൧൦൮൬ അക്ടോബർ ൨൭-ാം ലെ ൧൧൫൮/L. R. & F.-ാം നംബർ ലെട്ടരും.

(൧൬) കൊല്ലം ആക്റ്റിംഗ് ദിവാൻപേഷ്കാർക്കു അയച്ച ൧൦൮൬ അക്ടോബർ ൨൭-ാം ലെ ൩൨൭/L. R.-ാം നംബർ ലെട്ടരും.

(൧൭) കൊല്ലം ആക്റ്റിംഗ് ദിവാൻപേഷ്കാർക്കു അയച്ച ൧൦൮൬ അക്ടോബർ ൨൮-ാം ലെ ഡെമി അഫിഷ്യൽ ലെട്ടരും.

വീണ്ടും വായിച്ചു.

൨ ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിൽ പുതുവൽ അപേക്ഷകളുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി പേഷ്കാർ പരിശോധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നായി [illegible] മാസത്തിൽ ഗവർണ്മെണ്ട [illegible] സെക്രട്ടറിയായ [illegible] ആ താലൂക്കിൽ പുതുവൽ ഭൂമികൾക്കുള്ള അപേക്ഷകളെ തീർച്ചചെയ്യുന്നതിൽ അധികം താമസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നും, തന്നിമിത്തം കൃഷിയുടെ വ്യാപ്തിയിൽ തക്കതായ വർദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും, ചില പകുതികളിൽ വസൂലാക്കിവന്ന തറവിലയും കരവും ന്യായത്തിലധികമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നു കാണുന്നു. റാന്നിപ്പകുതിയിലും കമ്പഴപ്പകുതിയിലും ഉള്ള നിലങ്ങൾ സാധാരണമായി ഫലപ്രദങ്ങളായിരിക്കുന്നതിനേയും ഗതാഗതത്തിനു ഇപ്പോൾ ഉള്ള സൌകര്യങ്ങളേയും ഗണിക്കുന്നതായാൽ ഈ പകുതികളിലും അവയ്ക്കു സമീപത്തായി പീരുമേട്ടു താലൂക്കിലും തിരുവല്ലാ താലൂക്കിലും ഉള്ള പകുതികളിലും നടപ്പിലിരിക്കുന്ന തറവിലയ്ക്കും കരത്തിനും ഉള്ള റേട്ടുകളെ കുറയ്ക്കണം എന്നു അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. റാന്നിപ്പകുതിയിലും കമ്പഴപ്പകുതിയിലും പുതുവൽ ജോലി അസാമാന്യമായി കുടിശ്ശികയായിരിക്കുന്നു, ഈ പകുതികളിലെ ഭൂരിഭാഗങ്ങളും മലപ്രദേശങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ ചെല്ലുവാൻ പാടില്ലാത്തവയും ആകുന്നു. ഈ പകുതികളിൽ കുടികളുടെ പേരിൽ സ്ഥലം പതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനു മുമ്പായി, അതിരു തെളിക്കുക, കീഴ്വിടങ്ങൾ ചെയ്യുക, വൃക്ഷം എണ്ണുക മുതലായി അനേകം പ്രാരംഭജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ട് എന്നു അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു, ഈ രണ്ടു പകുതികളിലും പുതുവൽ സംബന്ധിച്ച കുടിശ്ശികകളെ ചെയ്തുതീർക്കാനായി ഏതാനും വിശേഷാൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണം എന്നു അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൊല്ലം [illegible] ദിവാൻ പേഷ്കാരോടു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചതിൽ [illegible] അഭിപ്രായങ്ങളെ അദ്ദേഹം സാമാന്യമായി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു.

രജിസ്റ്റർചെയ്ത ഉത്തരവു നംബർ ൭൦|L. R. & F, തിരുവനന്തപുരം,

[illegible] ഡിസെംബർ ൨൫-ാം

പുതുവലിനുള്ള അപേക്ഷകളുടെ തീർച്ച.—ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിൽ പുതുവലിനുള്ള അപേക്ഷകളെ തീർച്ചചെയ്യുന്നതിൽ കാണുന്ന താമസഗതി തീരെ തൃപ്തികരമല്ല എന്നു ഗവർണ്മെണ്ട വിചാരിക്കുന്നു. സാധാരണമായി, ഒരു പുതുവൽ ഭൂമിക്കുള്ള അപേക്ഷ മൂന്നുമാസത്തിലധികം കാലത്തേക്കു തീർച്ചയാകാതെ കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കരുതു. ഈ ജോലിയെ പേഷ്കാർ നേരിട്ടു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അതിനെ ഊർജ്ജിതമായി നടത്തുന്നതിനു ചട്ടംകെട്ടേണ്ടതും ആകുന്നു.

൨. തറവിലയും കരനിശ്ചയങ്ങളും.— ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിലുള്ള റാന്നി കമ്പഴ ഈ രണ്ടു പകുതികളെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം, ഏക്കർ ഒന്നിനു ഏറ്റവും കൂടിയ തറവില പതിനഞ്ചു (൧൫) രൂപായും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കരം ഒരു (൧) രൂപായും ആയിരിക്കണം എന്നു ഇതിനാൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ തനിച്ചുടെയുള്ള ഒരു അപേക്ഷകൻ കൊടുക്കേണ്ടതായ തറവില അഞ്ഞൂറു (൫൦൦) രൂപായിൽ കവിയുന്നപക്ഷം അതിനെ ആണ്ടുതോറുമുള്ള തുല്യമായ പത്തു തവണകളിലായി അയാൾ കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാവുന്നതും ആ തുക അഞ്ഞൂറു രൂപായയിൽ കവിയാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവായും എന്നാൽ ഒരു നൂറു രൂപായിൽ കവിഞ്ഞും ആയിരിക്കയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ആണ്ടുതോറുമുള്ള തുല്യമായ അഞ്ചു തവണകളിലായി കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു. ഈ വിശേഷാൽ ആനുകൂല്യം തിരുവിതാംകോട്ടുകാർക്കു മാത്രമെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളു. തറവിലയെ തവണകളിലായി കൊടുക്കാം എന്നു അനുവദിക്കുന്ന സംഗതികളിൽ എല്ലാം, പേരിൽ പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതു [illegible] ഡിസംബർമാസം [illegible]-ലെ [illegible]|L. R. & F നംബർ ഗവർണ്മെണ്ടാജ്ഞയിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന നിശ്ചയത്തിനു വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാകുന്നു. അതാവിതു, പേരിൽ പതിവുകാരൻ തറവിലയിൽ വല്ല തവണയും ഒടുക്കാൻ വീഴ്ചവരുത്തുന്നപക്ഷം, ആ പതിവിനെ റദ്ദാക്കുന്നതിനും ഭൂമിസംരക്ഷണച്ചട്ടപ്രകാരം അനുഭവക്കാരനെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗവർണ്മെണ്ടിനു അവകാശമുള്ളതും വല്ല തവണക്കും ഉള്ള തറവില അതിനു മുമ്പിൽ ഒടുക്കിയിരുന്നാൽ അതും വല്ല മേലെഴുത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു പ്രതിഫലവും പേരിൽ പതിവുകാരനു നഷ്ടമായി ഭവിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

തറവിലയ്ക്കും കരത്തിനും ഉള്ള മുൻ വിവരിച്ച ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേട്ടുകൾ തിരുവല്ലാ താലൂക്കിൽ എഴുമറ്റൂർ പകുതിയിലും പീരുമേട്ടു താലൂക്കിൽ മണിമല പകുതിയിലും ഉള്ള പുതുവലുകൾക്കും സംബന്ധിക്കുന്നതാകുന്നു. മേൽപറഞ്ഞ പകുതികളിലും പുതുവലുകൾക്കു അപേ

ക്ഷിക്കുന്നവർ തിരുവിതാംകോട്ടുകാരാണെന്നു പക്ഷം, മുൻപറഞ്ഞ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങ ൾ അവർക്കും അനുവദിക്കുന്നതാകുന്നു

൩. വിശേഷാൽ ജീവനക്കാർ.— ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിലുള്ള റാന്നി പകുതിയിലും കമ്പഴ പകുതിയിലും പുതുവൽ കേസുകളെ തീർച്ച ചെയ്യുന്നകാര്യത്തിൽ ചുണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള ദൂഷ്യങ്ങ ളെ ഗണിച്ചു, താഴെപറയുന്ന ജീവനക്കാരെ, ൧൦൮൯-ാമാണ്ടു മകരമാസം ൧൫ മുതൽ ആറു മാസം കാലത്തേക്കു താല്ക്കാലികമായി, ഗവർമ്മെണ്ടു അനുവദിക്കുന്നു.—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (എ) | മാസംഒന്നുക്കു ൫൦ രൂപാ ശമ്പളത്തിൽ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി തഹശീൽദാർ | | | |
| (ബി) | ടി | ൧൫ | ടി | ഒരു ക്ലാർക്ക |
| (സി) | ടി | ൨൫ | ടി | ഒരു സർവെയർ |
| (ഡി) | ടി | ൭ വീതം | ടി | ൩ ശിപായിമാര |

ആകെ മാസം ഒന്നുക്കു ൧൧൧ രൂപാ

ഈ ജീവനക്കാർക്ക് തന്നാണ്ടാവശ്യമുള്ള അറുനൂറ്റിഅറുപത്താറു (൬൬൬) രൂപാ ഒരു വിശേഷാൽ ഗ്രാന്റായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു

ഈ വിശേഷാൽ ജീവനക്കാർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ അഭിവൃദ്ധിയെപ്പറ്റി റിപ്പോർട്ട് പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ പേഷ്കാർ മുഖേന ഗവർമ്മെണ്ടിനു അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൪. ചങ്ങനാശേരി, തിരുവല്ല, മീനച്ചൽ ഈ താലൂക്കുകളിൽ പുതുവൽ കേസുകളെ കടിക്കൂടെ തീർപ്പിൽ പതിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ തല്ക്കാലത്തേക്കു നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നുള്ള ഉത്തരവിനെ ഇതിനാൽ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു.

(ഉത്തരവിൻപ്രകാരം)
എ ജെ വീയറാ,
ഗവർണ്മെന്റ് ചീഫ്സെക്രട്ടറി.

കൊല്ലം ദിവാൻ പേഷ്കാർക്കും കോട്ടയം ദിവാൻപേഷ്കാർക്കും
ദേവികുളം സൂപ്പർ ഇണ്ടെണ്ടന്റിനു
അക്കൌണ്ടാഫീസർക്കു
ഗസെററിലേക്കു

(A true translation)
K. Chidambara Vadhyar,
Head Translator to Government.

## തിരുവിതാംകോട്ടു ഗവർൺമെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

(എ) കോട്ടയത്തുള്ള മെസേഴ്സ് എം. ജോസഫ് കമ്പനി (ക്ലിപ്ത) ക്കാരുടെ മാനേജർ മിസ്റ്റർ എം. എം. ജോസഫ് ൧൯൧൩ സെപ്തംബർ ൫-ാം അയച്ച ലെട്ടരും,

(ബി) റോമൻ കത്തോലിക്കാ വകുപ്പിൽ ചേർന്ന ഏതാനും ആളുകൾ ൧൯൧൩ സെപ്തംബർ ൧൫-ാം അയച്ച ഹർജിയും,

വായിച്ചു.

ഏതാനും കത്തോലിക്കാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ൧൯൧൩ സെപ്തംബർ ൧൫-ാം കോട്ടയത്തു വച്ചു കൂടിയ ഒരു യോഗത്തിൽ, അവരുടെ വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഒരാളെ നിയമനിർമ്മാണസഭാ മെംബറായി നിയമിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെ ഗവർൺമെണ്ടിനെ ക്രമപ്രകാരം അറിയിക്കണം എന്നു നിശ്ചയിച്ചു. അതനുസരിച്ചു, റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ പ്രത്യേക കമ്മിട്ടിയുടെ പ്രസിഡെണ്ടായ മിസ്റ്റർ തൊമ്മൻ തൊമ്മൻ, മെംബരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാവുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് സഹിതം, മുൻപായിച്ച മെമ്മോറിയലിനെ അയച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു നംബർ J. ൨൫൧, തിരുവനന്തപുരം, ൧൯൧൩-ം വർഷം ജാനുവരിമാസം ൧൭-ാം.

ഗവർൺമെന്റ് ഈ ഹർജിയെ വായിച്ചു. മിസ്റ്റർ പെറിയാൻ പ്രസിഡെണ്ടായിരുന്ന കമ്മിഷൻ അയച്ച റിപ്പോർട്ടിനെ നോക്കിയതിൽ, തിരുവിതാംകോട്ടിലുള്ള ഇൻഡ്യൻ ക്രിസ്ത്യാ

[illegible] മിഷൻ [illegible] ചെയ്തു [illegible] മിഷനും [illegible] പ്രത്യേകമായി വിവരിക്കപ്പെട്ടതും [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം കൂടിയ [illegible] ചെയ്തുവരുന്നു. ഇതുവരെയുള്ള സംഗതികളിൽ നാക്കർ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ക്രിസ്ത്യാനികളായി [illegible] [illegible], ഈ [illegible] പ്രധാന [illegible] പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കുന്നതു [illegible] ആയിരിക്കയില്ല. [illegible] [illegible] ഇപ്പോൾ സഭയിൽ [illegible] ക്രിസ്ത്യൻ മെമ്പർമാർ [illegible]. [illegible] [illegible] ജനത്തിന്റെ മൂന്നിലൊരു അംശം ആകുന്ന ഈ സമുദായത്തിൽ [illegible] [illegible] മുന്നൂറ് ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും ആകുന്നു. ഇതിനു കൂടുതലായി ഗവർന്മെണ്ടിനു യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവില്ല.

(ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,)
[illegible] വിയറ
ഗവർന്മെണ്ട് ചീഫ്സെക്രട്ടറി

(൧) [illegible] [illegible] [illegible] കമ്പനി (ക്ലിപ്തം) വക മാനേജർ മിസ്റ്റർ [illegible].

(൨) മിസ്റ്റർ [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]

( ) ഗസെറ്റിലേക്ക

(A true translation)
K. Chidambara Vadhyar,
Head Translator to Government.

തിരുവിതാംകോട്ടു ഗവർന്മെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്

൧൦൯൭-മാണ്ടിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളെപ്പററി റെവന്യൂസർവെ സൂപ്രണ്ട് [illegible] ൧൯൨൨-ാം വർഷം നവംബർമാസം [illegible] [illegible] നമ്പരിൽ അയച്ച റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു.

അതിന്മേൽചെയ്ത ഉത്തരവു നംബർ [illegible] / L. R. & F. തിരുവനന്തപുരം, ൧൯൨൩-ാം വർഷം ജനുവരിമാസം [illegible]-

ജീവനക്കാർ.—മിസ്റ്റർ [illegible] ദീക്ഷിതർ ൧൦൯൭-മാണ്ടു [illegible] ൧-ാം-മുതൽ ൧൦൯൭ മേടമാസം [illegible]-വരെ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് ചാർജ് വഹിച്ചു. ചിങ്ങം ൧-ാം-മുതൽ [illegible] [illegible]-വരെയും മേടം [illegible]-മുതൽ ആണ്ടവസാനംവരെയും മിസ്റ്റർ ദീക്ഷിതർ അവധിയിൽ ഇരുന്നു. ഈ കാലത്തിൽ അസിസ്റ്റണ്ട് സൂപ്രണ്ട് മിസ്റ്റർ രാഘവയ്യങ്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് ചാർജ് വഹിച്ചു.

൨. പ്രവൃത്തികൾ.—ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിലെ ജോലി, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെപ്പോലെതന്നെ താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നപ്രകാരം, വിശേഷാൽ സർവെയും [illegible] സർവെയും മാത്രം ആയിരുന്നു—

I. (എ) ചോററാൽ [illegible] [illegible] അനുകൂലമായി ഹൈക്കോട് വിധിച്ചു [illegible] ഭൂമികളുടെ സർവെ.

(ബി) [illegible] താലൂക്കിലുള്ള [illegible] ചെങ്കോട്ട താലൂക്കിലുള്ള [illegible] തിരുവിതാംകോട്ടു [illegible] [illegible] ഇൻഡ്യൻ [illegible] ആയ ചില [illegible] സർവെചെയ്തു.

II. (എ) താലൂക്കു സർവെയർമാർ സർവെചെയ്തവയിൽ [illegible], [illegible] ഈ താലൂക്കിലുള്ള ഏതാനം [illegible] [illegible] [illegible] തോട്ടങ്ങളുടെയും;

(ബി) താലൂക്കു സർവേയർമാർ സർവ്വേചെയ്ത ദേവികുളം താലൂക്കിലും പീരുമേടു താലൂക്കിലും ഏലക്കുത്തകക്കുള്ള ഏതാനും ഭൂമികളുടേയും;

(സി) ദേവികുളം താലൂക്കിൽ മറയൂർപകുതിയിലും കോട്ടക്കാമ്പൂർപകുതിയിലും ഉള്ള ഏതാനും പതുവൽ ഭൂമികളുടേയും;

(ഡി) ചിറമടം, കോതനല്ലൂർ- ഈ പകുതികളുടെ സർവെചെയ്യപ്പെട്ട അതിർത്തിക്കകത്തുള്ളിലും വെളിമല റിസർവിനുള്ളിലും കിടക്കുന്ന കടികളുടെ അന്തർഭാഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഭൂമികളുടേയും;

(ഇ) ദേവികുളം താലൂക്കിൽ തല്ലിയാർ ക്യാമ്പ്ഷെഡും മൂന്നാർ സത്രവും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടേയും,

(എഫ്) മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ കൊണ്ടൂർപകുതിയിലും പൂഞ്ഞാർപകുതിയിലും ഹൈറേഞ്ചിൽ റിസർവുചെയ്യാത്ത ഭൂമിയുടേയും പടം എടുക്കൽ.

൩. ചെയ്തുതീർത്ത ജോലി.—പ്രസ്തുതആണ്ടിൽ പല ഇനങ്ങളിലായി (നെടുമങ്ങാട് റീസർവെ ഒഴിച്ചു) ചെയ്തുതീർത്ത ജോലിയെ തലെയാണ്ടിൽ ചെയ്തുതീർത്തതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി താഴെ സ്റ്റേറ്റുമെണ്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.—

| നമ്പർ | ഇനം | ൧൦൮൭-മാണ്ടിൽ ചതുരശ്രമൈൽ | ൧൦൮൮-മാണ്ടിൽ ചതുരശ്രമൈൽ |
|---|---|---|---|
| ൧ | ഡിമാർക്കേട്ചെയ്ത അതിർത്തി | ൧൨.൭൨ | ൧൫.൮൬ |
| ൨ | ടി ഫീൽഡുകൾ | ൧൨.൭൨ | ൧൫.൮൬ |
| ൩ | സർവെചെയ്ത അതിർത്തി | ൧൨.൭൨ | ൧൫.൮൬ |
| ൪ | ടി ഫീൽഡുകൾ | ൧൨.൭൨ | ൧൫.൮൬ |
| ൫ | കണക്കുകൂട്ടിയ ക്ഷേത്രഫലങ്ങൾ | ൧൭.൭൮ | ൩൪.൩൫ |
| ൬ | പ്ലാട്ട്ചെയ്ത ടി | ൧൭.൭൮ | ൨൯.൯൪ |
| ൭ | പടം എടുത്ത വിസ്താരം | ൧൯.൬൬ | ൩൩.൮൬ |
| ൮ | കണക്കുകൂട്ടിയ വിസ്താരം | ൧൭.൬൭ | ൩൩.൮൬ |
| ൯ | തീരു വിസ്താരം | ൧൭.൬൭ | ൩൩.൬൬ |
| ൧൦ | ഫോട്ടോഗ്രാഫ്ചെയ്ത പടത്തിന്റെ വിസ്താരം | ൭൮.൫൦ | ൧൩൬.൮൬ |

ഇതുകൂടാതെ, പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിക്കാരും വനം കൺസർവേട്ടരും സ്റ്റേറ്റ് ജിയാളജിസ്റ്റുമാരും സെൻസസ് കമ്മിഷണരും വിശേഷാൽ പടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കപ്പെട്ടു. തെക്കൻ ഡിവിഷനിലുള്ള ഏതാനും പകുതിസ്ഥലങ്ങളുടേയും കൊല്ലം ഡിവിഷനിലും കോട്ടയം ഡിവിഷനിലും പീരുമേടു താലൂക്കിലും ഉള്ള തോട്ടാംവാക പ്രദേശങ്ങളുടേയും പടങ്ങൾ ഈആണ്ടിൽ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കപ്പെട്ടതായും കൊല്ലം, ചെങ്കോട്ട, പത്തനാപുരം, പീരുമേടു, തൊടുപുഴ, ദേവികുളം ഈ താലൂക്കുകളിലുള്ള ഏതാനും കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾക്കും തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾക്കും ആധാരം വരുത്തുള്ള പടങ്ങളും തയ്യാറാക്കി ഗവർമ്മെണ്ടിനു അയക്കയും ചെയ്തു.

൪. നെടുമങ്ങാട് താലൂക്ക റീസർവെ.—പ്രസ്തുതആണ്ടിൽ പല ഇനങ്ങളിലായി ചെയ്ത ജോലിയെ തലെയാണ്ടിൽ ചെയ്തതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി താഴെ സ്റ്റേറ്റുമെണ്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു:—

| നംബർ | ഇനം | ൧൦൮൭-ൽ ചതുരശ്രമൈൽ | ൧൦൮൮-ൽ ചതുരശ്രമൈൽ |
|---|---|---|---|
| ൧ | ഡിമാർക്കേറ്റ്ചെയ്ത അതിർത്തി | ൧൧.൩൬ | ൨൮.൬൭ |
| ൨ | സർവെചെയ്ത ... | ൧൧.൩൯ | ൨.൮൬൭ |
| ൩ | ഡിമാർക്കേറ്റ്ചെയ്ത ഫിൽഡ്പ്ലാൻ | ൨.൪൪ | ൨.൮൬൭ |
| ൪ | സർവെചെയ്ത ഫീൽഡ്പ്ലാൻ | ൨.൪൪ | ൨.൮൬൭ |
| ൫ | കണക്ക കൂട്ടിയ ക്ഷേത്രമാപാകരണ | ൧൨.൭൯ | ൨.൦.൨൮ |
| ൬ | പടം എടുത്ത ക്ഷേത്രമാപാകരണ | ൧൨.൭൯ | ൧൨.൦൯ |
| ൭ | പ്ലാൻ ചെയ്ത വില്ലേജ്പടം | ൧൨.൭൯ | ൧൨.൦൯ |
| ൮ | കണക്ക കൂട്ടിയ വിസ്താരം | ൫.൧൮ | ൧൮.൧൫ |
| ൯ | തീർന്ന വില്ലേജ്പടം | | ൨.൩.൩൩ |

...രകുളം, പെരുംകുളം, കുളത്തൂരു ഈ പകുതികളിലും മണ്ണക്കര പകുതിയിൽ ൨,൩൦൮ ഏക്കറിലും ഫീൽഡ് ജോലി തന്നാണ്ടിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. ൩൦ ചതുരശ്രമൈൽ തീരുമെന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിൽ ൨൮.൬൭ ചതുരശ്രമൈൽ തീർക്കപ്പെട്ടു. ൧൦൮൯-മാണ്ടേത്തേക്ക ചിലവിനു കൂടുതൽതുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കും ജീവനക്കാരെ കൂട്ടിയതിനാലും, സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ട് ഇപ്പോഴം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതായ ൫൦ ചതുരശ്രമൈലും ൧൦൮൯-മാണ്ടിനകം മുഴുവൻ ചെയ്തുതീർക്കും എന്ന ഗവർന്മെണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

നെടുമങ്ങാട്, ...രകുളം, പെരുംകുളം, കുളത്തൂരു-ഈ പകുതികളിലെ ഫീൽഡ് ജോലി മുഴുവനും പൂർത്തിയായിരുന്ന എന്നുവരികിലും, നെടുമങ്ങാട്ടു പകുതിയെ സംബന്ധിച്ച സർവെ റിക്കാർഡുകളെ മാത്രമേ തന്നാണ്ടിൽ, റെവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിനെ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഏതൊരു പകുതിയിലും റീസർവെ പൂർത്തിയായതിന്മേൽ ഉടൻതന്നെ അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ അനുസരിച്ച ലാണ്ഡ് റെവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഓരോ പകുതിയിലും റീസർവെ പൂർത്തിയായ ഉടൻതന്നെ ആ പകുതി സംബന്ധിച്ച റിക്കാർഡുകളെ റെവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിനെ ഏല്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം സർവെസൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ട് ഏർപ്പാടും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും ഗവർന്മെണ്ട ആവർത്തിച്ച ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നിട്ടും ഒരു പകുതിക്കുള്ള റീസർവെ റിക്കാർഡുകളെ മാത്രമേ റെവന്യൂഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിനെ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതു അനുചിതം അത്യന്തികം ആകുന്നു. പകുതിയിൽ ഫീൽഡ്ജോലിക്ക പൂർത്തിയായ തീയതി മുതൽ അതുസംബന്ധിച്ച റീസർവെ റിക്കാർഡുകളെ എത്രയും കൂടിയാൽ മൂന്നുമാസത്തിനകം റെവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിനെ ഏല്പിക്കണം എന്ന ഗവർന്മെണ്ട നിഷ്കർഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

൫ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ.— സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ടും ആക്ടിംഗ് സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ടും തലേയാണ്ടിൽ ൧൨൩ ദിവസം സർക്യൂട്ടിൽ ഇരുന്നിരിക്കെ തന്നാണ്ടിൽ ആകെ ൨൦൧ ദിവസം സർക്യൂട്ടിൽ ഇരുന്നു. ആണ്ടിൽ സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ട ൨൦൦-ൽ കുറയാതെയും അസിസ്റ്റണ്ട് സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ട് ൧൭൫-ൽ കുറയാതെയും ദിവസം സഞ്ചരിക്കണം എന്ന ൧൦൮൩-ാം വർഷം ചിങ്ങമാസം ൨൭-ാം തീയതി ൩൪൨൦/L R & F നംബർ ആജ്ഞയിൽ ഗവർന്മെണ്ട് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ട് അസിസ്റ്റണ്ട് സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ടുംകൂടി ൨൦൧ ദിവസം സഞ്ചരിച്ചതായും എന്നാൽ അസിസ്റ്റണ്ട് സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള എത്രയും കുറഞ്ഞദിവസത്തേക്ക സർക്യൂട്ട സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഗവർന്മെണ്ട കാണുന്നു. സ്ഥിരം അസിസ്റ്റണ്ട് സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ട് ഏകദേശം ആറുമാസക്കാലത്തേക്ക സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ടായി കാര്യംവിചാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നുഎന്നും ഉദ്ദേശം മൂന്നുമാസക്കാലത്തേക്ക അസിസ്റ്റണ്ട് സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ടായി കാര്യംവിചാരിച്ച മിസ്റ്റർ കെ. പത്മനാഭന്ത

മ്പി ജോലിക്ക പുത്തനാകയാൽ സർക്കാർ പോയതായിട്ടില്ലെന്നും സമാധാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ടിനും അസിസ്റ്റണ്ട്സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ടിനും സർക്കീട്ടിന നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തേയും കറഞ്ഞതസംഖ്യയെ ചുരുക്കണമെന്ന സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതു ആവശ്യം ആണെന്ന ഗവർമ്മെണ്ട് വിചാരിക്കുന്നില്ല. ആ എണ്ണവും കറഞ്ഞതഎണ്ണം ദിവസം സർക്കീട് സഞ്ചരിച്ചേതീരു.

൩. സാമാന്യം.— തന്നാണ്ടിൽ ഡിപ്പാട്മെണ്ടിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ സ്വല്പം അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടെന്നാവരികിലും നന്നാക്കേണ്ടതായി ഇനിയും ധാരാളം കിടപ്പുണ്ട്.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
എ ജെ. വീയറാ,
ഗവർമ്മെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

റെവന്യൂസർവെസൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ടിന്നു
ഗസെട്ടിലേക്ക.

(A true translation)
K. Chidambara Vadhyar,
Head Translator to Government.

തിരുവിതാംകോട്ട ഗവർമ്മെണ്ട് പ്രൊസിഡിംഗ്സ്

൧൦൮൫-മാണ്ടത്തെ ലാണ്ട്റെവന്യൂഭരണം സംബന്ധിച്ച

(൧) ദേവികുളം ഡിവിഷൻ സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ട് ൧൯൧൦ നവംബർ ൩൦-ാംലെ ൭൩/൧൦൮൧-ം നംബർ ലെട്ടരോടൊന്നിച്ചയച്ച റിപ്പോർട്ടും

(൨) പത്മനാഭപുരം സിനിയർ ദിവാൻപേഷ്കാർ ൧൯൧൦-ാം വർഷം നവംബർമാസം ൧൭-ാംലെ ൧൮൦൬-ം നംബർ ലെട്ടരോടൊന്നിച്ചയച്ച റിപ്പോർട്ടും

(൩) തിരുവനന്തപുരം ആക്ടിങ്ങ് ദിവാൻപേഷ്കാർ ൧൯൧൦-ം വർഷം നവംബർമാസം ൧൭-ാംലെ ൭൩൭൯-ം നംബർ ലെട്ടരോടൊന്നിച്ചയച്ച റിപ്പോർട്ടും

(൪) കൊല്ലം ദിവാൻപേഷ്കാർ ൧൯൧൦-ം വർഷം നവംബർമാസം ൧൭-ാംലെ ൯൧൩-ം നംബർ ലെട്ടരോടൊന്നിച്ചയച്ച റിപ്പോർട്ടും;

(൫) കോട്ടയം ദിവാൻപേഷ്കാർ ൧൯൧൦-ം വർഷം നവംബർമാസം ൧൮-ാംലെ ൨൪൨-ം നംബർ ലെട്ടരോടൊന്നിച്ചയച്ച റിപ്പോർട്ടും;

വായിച്ചു.

അതിന്മേൽ ചെയ്യ ഉത്തരവു നംബർ ൩൦/L. R. & F., തിരുവനന്തപുരം, ൧൯൧൧-ം വർഷം ജനുവരിമാസം ൭-ാം.

ഭൂനികുതി.

ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ.—തിരുവനന്തപുരം സിനിയർ ദിവാൻപേഷ്കാർ മിസ്റ്റർ എസ്. പത്മനാഭയ്യർ ൧൦൮൫-മാണ്ട കുംഭമാസം ൧൭-ാം മുതൽ മൂന്ന മാസംകാലത്തേക്ക പ്രിവിലേജ് അവധി കൊടുക്കകയും അദ്ദേഹം ആ അവധികാലം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന അടുത്തുൺപറ്റി പിരിയുകയും ചെയ്തു. ആ ഒഴിവിൽ മിസ്റ്റർ ആർ. മഹാദേവയ്യർ ദിവാൻപേഷ്കാരായി നിയമിക്കപ്പെടുകയും എന്നാൽ ലാണ്ട് റെവന്യൂ മാന്വൽ ക്രോഡീകരിച്ച എഴുതുന്നതിലേക്കായി അദ്ദേഹം സിക്രട്ടേറിയറ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കയും ചെയ്തു. മിസ്റ്റർ എൻ. രാമൻപിള്ള കുംഭമാസം ൧൭-ാം മുതൽ ആണ്ടവസാനം വരെ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിൽ ദിവാൻപേഷ്കാരായി ജോലി വിചാരിച്ചു വന്നു. ദേവികുളം ഡിവിഷൻ സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ട് മിസ്റ്റർ എ ഡബ്ലിയു ടെർനർ ആണ്ട മുഴുവനും ആ ഡിവിഷനിൽ ജോലി നടത്തുകയും പിന്നീട് ആണ്ട ചിങ്ങമാസാരംഭം മുതൽക്ക അടുത്തുൺപറ്റി ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന പിരിയുകയും ചെയ്തു.

൨ തന്നാണ്ട പിരിയേണ്ടതായ കരം.—൧൦൮൫-മാണ്ടിലും ൧൦൮൪-മാണ്ടിലും ഓരോ ഇനത്തിൻപടി മൊത്തത്തിൽ പിരിയാനുള്ള കരത്തിന്റെയും തരത്തിൽ സ്ഥിരമായും താല്ക്കാലികമായും സംബന്ധിച്ചും കുറവു ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന്റെയും, നീക്കിപ്പിരിയാനുള്ള ഭാഗത്തിന്റെയും തുകയെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു :—

| ആണ്ടു | ഈയാണ്ടത്തെ പിരിയേണ്ടുന്ന മുതൽ | | | | കണക്കിൽ കുറവു | | | കുറവു കഴിച്ചു പിരിയേണ്ടുന്ന മുതൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ആകെ | സാധാരണ കുറവു | [illegible] കുറവു | ആകെ കുറവു | |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ൧൦൯൬ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ൧൦൯൭ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

ഈ പാരാ[illegible] പാരാവിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ൧൦൯൭-മാണ്ടത്തേക്കുള്ള തുകകൾ [illegible] ൧൦൯൬-മാണ്ടത്തേക്കുള്ള ലാന്റ്റവന്യു ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് റിപ്പോർട്ടുകളെ നിരൂപണം ചെയ്യുന്നതായ [illegible] ഗവർമ്മെണ്ടുത്തരവും L. R. & F. ൦ നമ്പർ ഗവർൺ[illegible]ത്തിൽ [illegible] പാരാഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള തുകകളുമായി ഒത്തു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന [illegible] വ്യത്യാസം [illegible] സർക്കാർ [illegible] ഇനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുതലെ [illegible] പ്രത്യേകം [illegible] നിലങ്ങൾ, നല്ല വെള്ളത്തീരുവയേയും ൧൦൯൭-മാണ്ടു [illegible] 'ഭൂമികരം' എന്ന ഇനത്തിൽ ചേർത്തു മുതൽവച്ചിരുന്നിരിക്കെ അവയെ പിരിച്ചു ൧൦൯൭-മാണ്ടു മുതൽ [illegible] എന്ന ഇനത്തിലും 'കൃഷിമരാമത്തു മുതലാ[illegible]' എന്ന ഇനത്തിലും ചേർത്തു മുതൽ വെക്കയും, താരതമ്യപ്പെടുത്തി [illegible] ൧൦൯൭-മാണ്ടത്തെ തുകകളേയും ഇപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ചു [illegible] ചെയ്തു [illegible] നിലങ്ങൾ എന്ന ഇനത്തിൽ [illegible] എന്ന ഇനത്തിൽ [illegible] ക്രമേണ കൂട്ട[illegible]ൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. [illegible] കാണുന്ന കൂടുതൽ, മുഖ്യമായും, സർക്കാർ വക കണ്ടു [illegible] വിലത്തരംതിരിച്ചു കണക്കിൽ ചേർത്തിരി[illegible] എന്ന കൂടുതൽ വിലത്തരത്തിൽ കണക്കിൽ [illegible] ഉപയോഗമില്ലാതായി തീ[illegible] കുടികളുടെ പേരിൽ പതിച്ചതുകൊണ്ടും ഈ ഇനത്തിൽ [illegible] പുരയിടങ്ങളും കരക്കൃഷിയും എന്ന ഇനത്തിൽ കൂടുതൽ [illegible] ഉണ്ടായതാകുന്നു. [illegible] വകയിൽ കൂടുതൽ [illegible] ഉപയോഗമില്ലാതായി തീർന്ന കുളത്തറകളെ [illegible] കുടികളുടെ പേരിൽ പതിച്ച മറ്റു സർക്കാർ ഭൂമികളുടെ [illegible] ഈ തു[illegible] മറ്റൊ കരത്തിൽ ഇളവു ചെയ്യുന്നതിൽ [illegible] മുഖ്യമായും, തലെയാണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ചു കാലം [illegible] അനുകൂലമായിരുന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നു [illegible], കുറവു നീക്കിപ്പിരിവു തലെ[illegible] രൂപായായി കൂടി.

൩. മുതലും പിരിവു, ബാക്കിയും.—മുന്നാണ്ടുകളിലെ ബാക്കി ഉൾപ്പെടെ ഈയാണ്ടു പിരിവാ[illegible] കണക്കിൽ കുറവെഴുതിയതും ആയ തുകകളും ആണ്ടവസാനത്തിൽ [illegible] താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റുമെന്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു —

| ആണ്ടു | മുതൽ | | | പിരിവു | | | കണക്കിൽ കുറവെഴുതിയതു | | | ബാക്കി | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | മുൻബാക്കി [illegible] | [illegible] | ആകെ | മുൻബാക്കി [illegible] | [illegible] | ആകെ | മുൻബാക്കി [illegible] | [illegible] | ആകെ | മുൻബാക്കി വക [illegible] | ഈയാണ്ടു വക [illegible] | ആകെ |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ൧൦൯൬ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ൧൦൯൭ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

പിരിവു, തലെയാണ്ടിൽ എന്ന പോലെ, തന്നാണ്ടു മുതലിൽ ൧൦൦-നു ൯൯ വീതം ആയിരുന്നു. പിരിയാനുള്ള മൊത്തം ബാക്കി ൨൯൦൦൦ രൂപായായി കുറഞ്ഞു. പിരിയാനുള്ള ബാക്കി ഇടയിടെ അനേക കൊല്ലങ്ങളായി ക്രമേണയായും സാരമായും കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടു. ൧൦൮൮-മാണ്ടവസാനത്തിൽ പിരിയാനുണ്ടായിരുന്ന മൊത്തം ബാക്കിയിൽ മിക്കഭാഗവും കൊല്ലം, കോട്ടയം, ദേവികുളം ഈ ഡിവിഷനുകളിൽ ആയിരുന്നു. കൊല്ലം ഡിവിഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കിയിൽ, ൧൨,൮൯൧ രൂപാ അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ പുതുവൽ സംബന്ധിച്ച ബാക്കിയായിരുന്നു. ഈ തുകയെ തവണവച്ചു പിരിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു ഇതു വാസ്തവത്തിൽ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ പിരിക്കേണ്ടതായ തുകയല്ലായിരുന്നു. കോട്ടയം ഡിവിഷനിലെ ബാക്കിയായ ൩,൨൭൧ രൂപ ആണ്ടവസാനത്തിൽതീച്ചയാകാതെകിടന്നിരുന്ന തനതു ചിററാവസ്തുക്കളിന്മേലുള്ള ബാക്കിയായിരുന്നു. പേഷ്ക്കാർ ഈ കേസുകളെ താമസം കൂടാതെ തീച്ച ചെയ്യിച്ചു ബാക്കികളെ പിരിപ്പിക്കേണ്ടതാണു. ദേവികുളം ഡിവിഷനിലെ രണ്ടു താലൂക്കുകളിലുംകൂടി ൩൭,൦൬൧ രൂപ പിരിയാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ൧൫,൮൭൦ രൂപാ ൧൦൮൮ മാണ്ടു അവസാനിച്ചതിൽ പിന്നീടു ദേവികുളം താലൂക്കിൽ പിരിക്കയും കണക്കിൽ മുതൽ വയ്ക്കയും ചെയ്തു. ആ താലൂക്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ൱,൩൭൧ രൂപായും ആണ്ടവസാനത്തിനിടയ്ക്കു കുടികളുടെ പേരിൽ പതിക്കപ്പെട്ട ഏലക്കൃഷിക്കുള്ള ഭൂഭാഗം സ്ഥലങ്ങളിന്മേലുള്ള ബാക്കിയായിരുന്നു. പീരിമേടു താലൂക്കിൽ ഉള്ള ബാക്കിയിൽ മിക്ക ഭാഗവും വനം ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടു വളത്തുന്നതിനായി ഒഴിച്ചിടാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാനും തനതു ചിററാവസ്തുക്കളിന്മേലുള്ള കുടിശ്ശികയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾനടക്കുന്ന ആണ്ടു അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ബാക്കികളെ എല്ലാം പിരിക്കയോ, അല്ലെങ്കിൽ, സംഗതിയുടെ അവസ്ഥ പോലെ, കണക്കിൽ കുറവെഴുതുകയോ ചെയ്യണം എന്നു ഗവർന്മെണ്ടു നിഷ്കർഷിക്കുന്നു.

൭. നിരോധന നടപടികൾ.—ഈ രണ്ടു കൊല്ലങ്ങളിലും നടത്തിയ നിരോധന നടപടികളുടെ വിവരങ്ങളെ താഴെ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.—

| ഡിമാൻറ് നോട്ടീസുകൾ അയച്ചു | | | സ്ഥാവരങ്ങളും ജംഗമങ്ങളും ജപ്തിചെയ്തു | | വസ്തുക്കൾ വാസ്തവത്തിൽ വിററതു | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ജംഗമം | | സ്ഥാവരം | | ആകെ | |
| എണ്ണം | കേസുകളുടെ എണ്ണം | തുക രൂപാ | കേസുകളുടെ എണ്ണം | തുക രൂപാ | കേസുകളുടെ എണ്ണം | തുക രൂപാ | കേസുകളുടെ എണ്ണം | തുക രൂപാ | കേസുകളുടെ എണ്ണം | തുക രൂപാ |
| ൧൦൮൭ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ൧൦൮൮ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

കേസുകളുടെ എണ്ണത്തെ സംബന്ധിച്ചെടത്തോളം, നടത്തിയ നിരോധന നടപടികളിൽ വളരെ സാരമായ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടുതൽ മിക്കതും കൊല്ലം ഡിവിഷനിലും കോട്ടയം ഡിവിഷനിലും ആയിരുന്നു. ജംഗമങ്ങളും സ്ഥാവരങ്ങളും ആയി ആകെ [illegible] വസ്തു വില്പനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ, [illegible] എണ്ണത്തോളം വില്പനകൾ ഈ രണ്ടു ഡിവിഷനുകളിലും ആയിരുന്നു. ഈ രണ്ടു ഡിവിഷനുകളിലും കൂടി [illegible] രൂപാ വിലയ്ക്കുള്ള വസ്തുക്കൾ വില്ക്കപ്പെട്ടു.

൮. റെവന്യൂകേസുകൾ.—ഡിവിഷൻ ആഫീസർമാരും താലൂക്ക ആഫീസർമാരും ഈ രണ്ടു കൊല്ലങ്ങളിൽ തീച്ചചെയ്ത റെവന്യൂകേസുകളുടെ വിവരം താഴെ സ്റ്റേറ്റുമെണ്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.—

| താലൂക്ക് | മുന്നാണ്ടു കഴിച്ചു ബാക്കിയുടെ തീർച്ചചെയ്യേണ്ടതായ എണ്ണം | | വാസ്തവത്തിൽ തീർച്ചചെയ്തതു | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | തീർച്ചചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം | | തീർച്ച നൂറിനു എത്ര വീതം എന്നു | |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ൧൦൮൨ | ൧൦൮൩ |
| ൧ ഏലക്കൃഷിഭൂമികൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ൩ | ൪൦ |
| ൨ പുതുവൽ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ൪൭ | ൪൭ |
| ൩ ഒഴിവുകരാറു | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ൯൦ |
| ൪ പുറമ്പോക്ക | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ൮൦ | [illegible] |
| ൫ പൊന്നുംവില | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ൬ അന്യംനിൽപ്പു | ൪൦ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ൭൪ | [illegible] |
| ൭ തനതുകിഴിവു | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ൫൩ | ൭൫ |

ദേവികുളം ഡിവിഷനിൽ ഏലക്കൃഷി ഭൂമികൾക്കുള്ള അപേക്ഷകളെ തീർച്ചചെയ്യുന്നതിൽ സ്വല്പം അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും, തീർച്ചയാകാതെ കിടന്ന അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം [illegible] ആയി കൂടി. ഇവയിൽ അധികഭാഗവും—[illegible] അപേക്ഷകൾ—ദേവികുളം താലൂക്കിൽ ആയിരുന്നു. ഈ താലൂക്കിലും പീരുമേടു താലൂക്കിലും ഏലക്കൃഷി ഭൂമികൾക്കുള്ള അപേക്ഷകളെ തീർച്ചചെയ്യുന്നതിൽ താമസം നേരിട്ടു. ഈ അപേക്ഷകളെ [illegible] സർവേ ജോലിയെ ചെയ്യിക്കാൻ ആ രണ്ടു താലൂക്കുകളിലുള്ള സർവേ ജീവനക്കാരുടെ അപര്യാപ്തതയാൽ സാധിച്ചില്ലെന്നു സൂപ്രണ്ടു സമാധാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത വർഷത്തിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ, ൭ സ്ഥിരം സർവേക്കാരെ നിയമിച്ചു ഈ ജീവനക്കാരെ ബലപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ആണ്ടവസാനിച്ചതിൽ പിന്നീടു മാത്രമേ അവർക്കു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തരമായുള്ളു. ഇപ്പോഴ് അനേകം സർവേ ജീവനക്കാർ ഉള്ളതുകൊണ്ടു [illegible] സൂപ്രണ്ടിന്റെ കച്ചേരി [illegible] വേഗത്തിൽ തീർക്കും എന്നു ഗവർമെണ്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ തീർച്ചയായിരുന്ന പുതുവൽ കേസുകളുടെയും പുറമ്പോക്കു കേസുകളുടെയും എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതു, മുഖ്യമായും, ഗവർമെണ്ടിൽ നിന്നു അയച്ചു അനേകം കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ അപേക്ഷകളെയും, നിശ്ചയിച്ച ആജ്ഞകൾ അനുസരിച്ചു, തെരഞ്ഞെടുത്തു ഫയലിൽ [illegible] കൊണ്ടായിരുന്നു. ഈ രണ്ടു ഇനം കേസുകളിലും വാസ്തവത്തിൽ തീർച്ചചെയ്ത എണ്ണം [illegible] തീർച്ചയുടെ [illegible] ആയിരുന്നു എന്നിരിക്കിലും തീർച്ചചെയ്ത പുതുവൽ കേസുകളുടെ ശതാംശം [illegible] മാണ്ടിലേതിനെപ്പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ പുറമ്പോക്കു കേസുകളുടെ തീർച്ചയുടെ ശതാംശം [illegible] നിന്നു [illegible] ആയി കുറഞ്ഞു. തരിശു ഭൂമികളെ കൃഷിക്കുവേണ്ടി പതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകളെ ഉടനടി തീർച്ചചെയ്യുകയാകുന്നു കൃഷിയുടെ വ്യാപ്തിയെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നോക്കിയതിൽ ഉത്തമമായ മാർഗ്ഗം. ഈ പ്രധാന വിഷയത്തെ പേഷ്കാർമാർ ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. തീർച്ചയാകാത്ത എല്ലാ അപേക്ഷകളെയും വേഗം തീർച്ച ചെയ്യണമെന്നു ഗവർമെണ്ടു നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. തീർച്ചയാകാത്തതായ ചിറാ കേസുകൾ [illegible] ൽ നിന്നു [illegible] ആയി കുറഞ്ഞു. ഇപ്രകാരം തീർച്ചയാകാത്ത കേസുകളിൽ അധികഭാഗവും കോട്ടയം ഡിവിഷനിൽ ആയിരുന്നു. ഈ പഴയ കേസുകളെ വേഗം തീർച്ചയാക്കിയ്ക്കാൻ പേഷ്കാർ നോക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൬ അപ്പീലുകൾ.—ഈ ആണ്ടത്തെ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടെ, ദിവാൻ തീർച്ചചെയ്യേണ്ടതായി [illegible] അപ്പീലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയിൽ, [illegible] കേസുകൾ തീർച്ചചെയ്തു പോകെ [illegible] കേസുകൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവയിൽ ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർമാരുടെ തീർച്ചയെ [illegible] കേസുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും [illegible] കേസുകളിൽ ഭേദപ്പെടുത്തുകയും [illegible] കേസുകളിൽ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

൭ വായ്പകൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ.—[illegible] മാണ്ടത്തെ [illegible] റെഗുലേഷനാൽ ഭേദപ്പെടുത്തി നന്നാക്കപ്പെട്ട [illegible] മാണ്ടത്തെ [illegible] റെഗുലേഷൻ ആയ കൃഷിവായ്പ റെഗുലേ

ഷൻപ്രകാരം, എല്ലാ ഡിവിഷനുകളിലും കൂടി തലേയാണ്ടത്തെ കുടിശിക ഉൾപ്പടെ ൧൪ അപേക്ഷകൾ തീർച്ചചെയ്വാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയിൽ ൻ അപേക്ഷകൾ തീർച്ചചെയ്യപ്പെട്ടു. ആണ്ടവസാനത്തിൽ പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷനിൽ ൨-ം കോട്ടയം ഡിവിഷനിൽ ൩-ം ഇങ്ങനെ ൫ അപേക്ഷകൾ ബാക്കി കിടന്നിരുന്നു. കോട്ടയം ഡിവിഷനിൽ തീർച്ചയാകാതെ കിടന്ന ൩ അപേക്ഷകളിൽ, ൨ അപേക്ഷകളെ ൧൦൮൯-ൽ മാണ്ടാരംഭത്തിൽ കമ്പനികൾ പിൻവലിച്ചതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കോട്ടയം ഡിവിഷനിൽ ശേഷമുള്ള ഒരപേക്ഷയും പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷനിലുള്ള രണ്ടപേക്ഷകളും ൧൦൮൮-മാണ്ടവസാനത്തിനിടക്കേ കിട്ടിയൊള്ളു.

൮. റെവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ.—ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർമാരും ദേവീകുളം ഡിവിഷൻ സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടും തലേയാണ്ടിൽ ശരാശരി ൧൬൫ ദിവസം സർക്യൂട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ശരാശരി ൧൮൯ ദിവസം അപ്രകാരം താമസിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചരിച്ചതു പത്മനാഭപുരം ദിവാൻപേഷ്കാരും കോട്ടയം ദിവാൻപേഷ്കാരും ആയിരുന്നു. തഹശീൽദാർമാർ സർക്യൂട്ടിൽ താമസിച്ചകാലം ൧൦൮൭-മാണ്ടിൽ ഒരു പാദവർഷത്തിൽ ശരാശരി ൪൨ ദിവസമായിരുന്നിരിക്കെ ൧൦൮൮-മാണ്ടിൽ ൪൩ ദിവസം ആയിരുന്നു.

൯. പലവക.—പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ നടത്തിയ നടപടികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയെ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു:—

(൧) ദേവസ്വം വസ്തുക്കളിൽനിന്നുള്ള മുതലെടുപ്പിനെ സർക്കാർ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള മുതലെടുപ്പിൽ നിന്നു വേർതിരിച്ചു.

(൨) കോതയാർ പ്രാജക്ടിനാൽ ഗുണപ്പെടപ്പെട്ട ഭൂമികളിന്മേൽ ചുമത്തീട്ടുള്ള വെള്ളത്തീരുവ വകയിലുള്ള പിരിവുകളെ "കൃഷിമരാമത്തും ആദായകരമായ മറ്റു പണികളും" എന്ന ഇനത്തിലേക്കു മാററി.

(൩) കോതയാർ പ്രാജക്ട് വകക്കു മുടക്കീട്ടുള്ള അസൽ മുതലിനും പിരിവിനും ഒരു കണക്കു ൧൦൮൯ ചിങ്ങം ൧-ാം മുതൽ വച്ചുകൊള്ളുന്നതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകളെ പൂർത്തിയാക്കി.

(൪) ഇപ്പോൾ, നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ കോതയാറിൽ നിന്നു യാതൊരു വെള്ളവും കിട്ടാത്ത കോതയാർ പ്രധാന ഇടത്തേക്കനാലിൻകീഴിലുള്ള നിലങ്ങളെ കോതയാർ ആയക്കെട്ടിൽനിന്നു പൃഥക്കായി ഒഴിക്കുകയും അയൽനിലത്തിലെ വെള്ളം ഊറി വരുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ഗുണപ്പെടുന്ന നിലങ്ങളിന്മേൽ വെള്ളത്തീരുവ ചുമത്തുന്ന ഏർപ്പാടിനെ നിറുത്തലാക്കുകയും ചെയ്തു.

(൫) ഏലമലകുത്തകകളിലും പെരിയാർ റിസർവിനകത്തും നിയമ കൃഷിക്കും താമസത്തിനും ആയി ഭൂമികളെ കമ്പനികളുടെ പേരിൽ പതിക്കുന്നതിനു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള അനുകൂലമായ നിരക്കുകളെ നിർത്തലാക്കുകയും അപ്രകാരമുള്ള ഭൂമികളെ പതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതു സാധാരണ പുതുവൽ ചട്ടങ്ങൾപ്രകാരം വേണ്ടതാണെന്നു ആജ്ഞാപിക്കയും ചെയ്തു.

## ലാണ്ഡ് റിക്കാർഡ്സ്.

൧൦. ജീവനക്കാർ.—പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷനിൽ തോവാള താലൂക്കിലും അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിലും, തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിൽ നെയ്യാററിങ്കര താലൂക്കിലും ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കിലും, കൊല്ലംഡിവിഷനിൽ കൊല്ലം, കൊട്ടാരക്കര, പത്തനാപുരം, ചെങ്കോട്ട—ഈ താലൂക്കുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന വിശേഷാൽ ജീവനക്കാരെ ആണ്ടുമുഴുവനും ജോലിയിൽ വച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, സബ് അസിസ്റ്റണ്ടുമാർ, അസിസ്റ്റണ്ട് ഡിമാർക്കേഷൻ സർവേയർമാർ, തോവാള താലൂക്കിലും അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിലും ഉള്ള പകർപ്പുസ്ഥലങ്ങളുടെ സബ്ഡിവിഷൻ സർവേയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന സർവേയർമാർ ഇവർ ഒഴികെ— ആ വിശേഷാൽ ജീവനക്കാരെ ആണ്ടവസാനത്തിനു മുമ്പു ജോലിയിൽനിന്നു പിരിച്ചയച്ചു. കോട്ടയം ഡിവിഷനിലുള്ള ജോലിയെ മേൽനോട്ടംചെയ്യുന്നതിനായി ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലെക്കാൾ അധികം ആവശ്യമാണെന്നു കാണപ്പെടുകയാൽ, തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലുള്ള സബ് അസിസ്റ്റണ്ടിനെ കോട്ടയം ഡിവിഷനിലേക്കു സ്ഥലംമാററി. ആണ്ടവസാനിച്ചതുവരെക്കു എല്ലാഡിവിഷനുകളിലും ലാണ്ഡ് റിക്കാർഡ്സ് സംരക്ഷണ ജോലിയെ പതിവായ റെവന്യൂ ജീവനക്കാർ നടത്തിവരുന്നു.

൧൧. അതിരുമാറി.—ഡിമാർക്കേഷൻ സ്ലാബുകളുടെ അററകുററം തീർത്തു വീണ്ടും പതിക്കുന്ന ജോലി അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. ൧൦൦-ം മാർക്കത്തിൽ തോവാള താലൂക്കിൽ സാരമായ അതിരുമാറി ഉണ്ടായിരുന്നു. സബ്ഡിവിഷൻജോലി തോവാളതാലൂക്കിലുള്ള ൧൧ പകുതികളിൽ ൩ പകുതികളിലും അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിലുള്ള ൧൭ പകുതികളിൽ

൧൦൮൨-ാമാണ്ടിലേയ്ക്കു തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തു അളവു പടങ്ങളും സംബന്ധി ച്ചിട്ടുള്ള ജോലി തയ്യാറാക്കുന്നതിനു സാമാന്യം നല്ല അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ താലൂക്ക കളിലെ പകർപ്പുകളുടെ സംബന്ധിച്ചു സർവ്വേ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആകെ വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ മൊത്തം ഏക്കർ വിസ്തീർണ്ണമെ തി രുന്നുള്ളൂ. ഈ താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭൂമി സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവുകളും ഉൾപ്പെടുത്താതെ ഉള്ള ജോലി മാത്രമേ സംബന്ധമായി നടത്തുന്നുള്ളൂ എ ന്നു ... തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലെ മറ്റു മൂന്നു താലൂക്കുകളി ലും ഉള്ള സംബന്ധമായ ജോലി മുമ്പിലത്തെപോലെ, പ്രസ്തുതമായെങ്കിലും പതിവായ പകർപ്പുകൾ നടത്തിവന്നു. ഈ മൂന്നു താലൂക്കുകളിലും പ്രാരംഭ റിക്കാർഡുകൾ ത യ്യാറാക്കുകയും ഫീൽഡ് ജോലി നടത്തിവരികയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ചെയ്തിരുന്ന ജോ ലി തൃപ്തികരമായിരുന്നു എന്നു പറയാൻ പാടില്ല. തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിൽ കൂട്ടെ—ഫീൽഡ് ജോലി നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിലുള്ള ... പകുതികളിൽ ൭ പകുതികളിൽ പൂർത്തിയാകയും ശേ ഷം ൫ പകുതികളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കയും ചെയ്തു. ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കിൽ ഫീൽഡ് ജോലി സംബന്ധിച്ച എല്ലാ ജോലികളും ൩ പകുതികളിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. ആ താലൂക്കിൽ പുതുതായി സർവ്വേ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ... സംബന്ധിച്ചുള്ളതും ശേഷം ൯ പക തികളിൽ ... ജോലികളും തന്നെയാണ് പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, കൊല്ലം ഡിവിഷനിൽ, വിശേഷാൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള കൊല്ലം, കൊട്ടാരക്കര, പത്തനാപുരം, ചെങ്കോട്ട, ഈ താലൂക്കുകളിൽ കല്ലുവക ... കല്ലുവക രജിസ്റ്ററുകളും തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലി പൂർത്തിയാകയും ഫീൽഡ് ജോലി നടന്നുവരികയും ചെയ്തു. ഫീൽഡ് ജോലി കൊല്ലം താലൂക്കിൽ ... പകുതികളിലും ചെങ്കോട്ട താലൂക്കിൽ മൂന്നു പകുതികളിലും പൂർത്തിയാകയും കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കിലെ മൂന്നു പകുതികളിൽ ഏകദേശം പൂർത്തിയാകയും ചെയ്തു. ഈ എല്ലാ താലൂക്കുകളിലും ... സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലിയിൽ സാമാന്യം നല്ല അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഡിവിഷനിൽ ശേഷം താലൂക്കുകളിൽ കല്ലുവക പടങ്ങളും ക ല്ലുവക രജിസ്റ്ററുകളും തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഫീൽഡ് ജോലി ഈ താലൂ ക്കുകളിൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു. കോട്ടയം ഡിവിഷനിൽ ആകട്ടെ, കല്ലുവക പടങ്ങൾ എല്ലാ താലൂ ക്കുകളിലും തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുതന്നെ പറയാം. മൂവാറ്റുപുഴ, കുന്നത്തുനാട, ആലങ്ങാട ഈ താലൂക്കുകളിൽ മാത്രമെ കല്ലുവക രജിസ്റ്ററുകൾ പൂർത്തിയാകാൻ ഉണ്ടായിരു ന്നുള്ളൂ. ഫീൽഡ് ജോലി എല്ലാ താലൂക്കുകളിലും ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു; എന്നാൽ നടന്ന ജോലി തീരെ തൃപ്തികരം ആയിരുന്നില്ല.

## കണ്ടെഴുത്തു.

൧൧ കണ്ടെഴുത്തുഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച അവസാനമായ റിപ്പോർട്ട് ൧൮൯൭-ാം വർഷം നവംബർമാസത്തിൽ ഗവർൺമെണ്ടിനു കിട്ടി, സെൻട്രൽ ആഫ് സി ന്ദോട്ട് ... അതിൽ നിന്നു അഞ്ചുമാസം കഴിഞ്ഞു പിരിച്ചയക്കപ്പെട്ട കണ്ടെഴുത്തു സംബന്ധിച്ച അവസാനമായ റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള ഗവർൺമെണ്ടിന്റെ ആജ്ഞകൾ ൧൮൯൮-ാം വർഷം ഡിസംബർമാസം ൨൩-ാം ൧൮൭൨ ൧/I. R. & F. നംബർ പ്രൊസീഡിംഗ്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

## പിരിവും ചിലവും.

൧൨. ൧൦൮൨-മാണ്ടത്തെ ലാൻഡ് റെവന്യൂ (ജന്മികരം) ഇനത്തിൽ മൊത്തം പിരിഞ്ഞ തുകയും, ലാൻഡ് റെവന്യൂഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിലേക്കുള്ള ചിലവിനേയും ചിലവുകളിയുള്ള മുതലെടുപ്പിനേയും കഴിഞ്ഞ ആറുകൊല്ലങ്ങളിലുള്ള തുകകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി താഴെ സ്റ്റേ ട്ട്മെണ്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു :—

| ആണ്ട് | മൊത്തംപിരിവു രൂപാ | ചിലവു രൂപാ | ചിലവുനീക്കി മുതലെടുപ്പു രൂപാ |
|---|---|---|---|
| ൧൦൭൨ | ൩൦,൬൭,൨൮൦ | ൮,൨൯,൦൮൭ | ൨൨,൪൦,൨൧൩ |
| ൧൦൭൩ | ൩൧,൧൯,൪൮൭ | ൮,൨൪,൯൬ | ൨൨,൩൦,൯൧൧ |
| ൧൦൭൪ | ൩൯,൯൯,൯൯൪ | ൭,൦൯,൮൭൯ | ൨൮,൪൬,൦൭൯ |
| ൧൦൭൫ | ൩൯,൮൮,൧൩൨ | ൬,൭൨,൦൭൯ | ൨൬,൧൬,൦൯൨ |
| ൧൦൭൬ | ൩൬,൯൮,൯൯൨ | ൬,൬൧,൮൦൬ | ൩൦,൩൭,൧൦൬ |
| ൧൦൭൭ | ൩൯,൯൬,൯൩൭ | ൬,൭൦,൧൮൦ | ൨൯,൨൬,൩൯൭ |
| ൧൦൭൮ | ൩൮,൧൯,൬൮൦ | ൭,൨൦,൮൨൦ | ൩൧,൧൯,൧൬൦ |

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
എ. ജെ. വീയാ,
ഗവർൺമെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടെറി.

എല്ലാ ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർമാർക്കും ദേവികുളം ഡിവിഷൻ സൂപ്രണ്ടിനും,
എല്ലാ തഹശീൽദാർമാർക്കും,
ഗസെററിലേക്കും.

(A true translation)
K. Gfridarahara Vadhyar,
Head Translator to Government.

* ൧൦൮൬-ാം വർഷം ധനു മാസം ... ൻ J. R. & F. ... നമ്പർ ഗവർൺമെണ്ടുത്തരവിൽ ... പാരാവിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള തുകകൾക്കും തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസത്തിനു ൩-ാം പാരാവിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള വിവരണം നോക്കുക.

† ... റവന്യൂ സർവ്വെ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിലേക്കുള്ള ചിലവായ ... രൂപായും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

തിരുവിതാംകോട്ടു ഗവർൺമെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

൧൦൮൫-ാമാണ്ടത്തെ പബ്ലിക് വൎക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൻെറ ഭരണത്തെപ്പററിയുള്ള റിപ്പോർട്ടോടുകൂടി ചീഫ് എൻജിനീർ ൧൯൧൦-ാം വർഷം നവംബർമാസം ൧൭-ാംതീയതി ൧൭൭൭-ാം നംബരിൽ അയച്ച ലെട്ടർ വായിച്ചു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു നംബർ P. W. ൭൩൧൪, തിരുവനന്തപുരം, ൧൯൧൦-ാം വർഷം ഡിസംബർമാസം ൨൭-ാം-.

ഭരണകാൎയ്യം.—ആണ്ടിൽ മുഴുവനും മിസ്റ്റർ എ. എച്ച്. ബാസ്റ്റോ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടു മേലധികാരിയായിരിക്കുന്നു. ഈ ആണ്ടിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് എൻജിനീയരെ നിയമിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു. അതുമൂലം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒഴിവു പൂർത്തിയാക്കി. തിരുവനന്തപുരത്തിലുള്ള പണിപ്പുരകൾ വഴിച്ചു വരുന്നതിനു വേണ്ടിക്കായി, ഒരു സബ് ഡിവിഷനെ രണ്ടായി വിഭാഗിച്ചു അതു ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് എൻജിനീയരുടെ കീഴിൽ ആക്കി. സ്ഥിരം സെക്ഷനുകളുടെ എണ്ണത്തെ ൧൩-ൽ നിന്നു ൧൫ ആയി കൂട്ടി. ഒരു അസിസ്റ്റണ്ട് എൻജിനീയരെയും ഒരു താൽക്കാലികമായ ഓവർസീയറായി നിയമിച്ചു.

൨. ബഡ്ജെട്ട് അനുമാനങ്ങളും ചിലവും.—൧൦൮൫-ാമാണ്ടത്തേക്കുള്ള മുതൽ ബഡ്ജെട്ടിൽ ൩൭,൭൦,൦൦൦ രൂപായും തിരുത്തിയ ബഡ്ജെട്ടിൽ ൪൦,൦൦,൦൦൦ രൂപായും അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. വാസ്തവത്തിൽ ചിലവു ൩൯,൩൯,൪൯൪ രൂപായായിരുന്നു. ൧൦൮൪-ാമാണ്ടത്തേയും ൧൦൮൫-ാമാണ്ടത്തേയും ഉള്ള ചിലവുകളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു:—

| ഇനങ്ങൾ | കണ്ട്രാക്ടുമുഖാന്തരം ... 1087 | 1088 | സംരക്ഷണം 1087 | 1088 | മൊത്തം 1087 | 1088 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | രൂ | രൂ | രൂ | രൂ | രൂ | രൂ |
| 1. ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങൾ | 5,84,547 | 7,86,514 | 4,32,505 | 4,90,249 | 10,17,052 | 12,76,763 |
| 2. കെട്ടിടങ്ങൾ | 5,06,446 | 7,89,584 | 79,172 | 88,178 | 5,85,618 | 8,77,762 |
| 3. ജലസേചനം | 3,21,388 | 4,62,169 | 56,278 | 56,503 | 3,77,666 | 5,18,672 |
| 4. പലവക | 40,296 | 1,12,260 | 28,911 | 28,267 | 69,207 | 1,40,437 |
| ആകെ | 14,52,677 | 21,50,447 | 5,96,866 | 6,63,187 | 20,49,7[illegible] | 28,13,634 |
| ശിപ്പന്തികൾ | ... | ... | ... | ... | 3,55,638 | 4,35,031 |
| [illegible] | ... | ... | ... | ... | 74,562 | 87,797 |
| | ... | ... | ... | ... | ... | 741 |
| മൊത്തം | | | | | 25,09,743 | 33,37,203 |
| സസ്പെൻസ് ഇനം | | | | | —2,137 | —19,281 |
| ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് കണക്കിൻപ്രകാരം ചിലവ് | | | | | 25,07,606 | 33,[illegible],484 |

സർവീസ് ഇനങ്ങളും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ഇനങ്ങളും വഴിയായുള്ള ചിലവിനെ [illegible] അനുബന്ധത്തിലും [illegible] ഉള്ള ചിലവിന്റെ വിവരങ്ങളെ [illegible] അനുബന്ധത്തിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

൩. ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങൾ.— താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇനങ്ങൾക്ക് ആയി "സംരക്ഷണം" എന്ന പകുതിക്ക് [illegible] രൂപാ ചിലവാക്കപ്പെട്ടു :—

| | |
|---|---|
| മെയിൻറോഡുകൾ | [illegible] |
| ബ്രാഞ്ചു റോഡുകൾ | [illegible] |
| വില്ലേജ് റോഡുകൾ | [illegible] |
| തോടുകൾ | [illegible] |
| പാലങ്ങൾ | [illegible] |
| കടത്തുകൾ | [illegible] |

സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട മെയിൻറോഡുകളുടെ [illegible] മൈലും [illegible] റോഡുകളുടെ [illegible] മൈലും വില്ലേജ് റോഡുകളുടെ [illegible] മൈലും തോടുകളുടെ [illegible] മൈലും [illegible] മൈലും ആകുന്നു. സംരക്ഷണത്തിന് [illegible] ശരാശരി ചിലവ് മെയിൻ റോഡുകൾക്ക് [illegible] രൂപായും [illegible] റോഡുകൾക്ക് [illegible] രൂപായും വില്ലേജ് റോഡുകൾക്ക് [illegible] രൂപായും തോടുകൾക്ക് [illegible] രൂപായും തോട്ടുകൾക്ക് [illegible] രൂപായും ആയിരുന്നു.

൪. [illegible] അറ്റകുറ്റങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതായ [illegible] — ആകെ [illegible] ചിലവായി. [illegible] താഴെപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങൾക്കായി ചിലവിടപ്പെട്ടിരുന്നു —

| | | |
|---|---|---|
| മെയിൻറോഡുകളുടെ വകക്ക | രൂപാ | ൩,൩൭,൯൬൭ |
| ബ്രാഞ്ച റോഡുകളുടെ വകക്ക | ,, | ൧൨,൭൩൧ |
| രണ്ടാംവക പാലങ്ങൾക്ക | ,, | ൧,൮൭൬ |
| പാലങ്ങൾക്കും കലുങ്കുകൾക്കും | ,, | ൧,൪൦,൦൯൪ |
| ബോട്ടുകൾക്ക | ,, | ൫,൨൬,൬൦൩ |
| കെട്ടുകൾക്ക | ,, | ൬,൫൩൩ |
| പലവക | ,, | ൫൬,൧ ൭൭. |

ഷൈഫറഞ്ച് പൊന്മുടി കുടലൈക് റോഡ് വെട്ടുന്നതിലേക്ക ൧,൫൪൩ രൂപാ ചിലവായി. ഈ ചിലവുൾപ്പെടെ ൧൦൮൮-മാണ്ട അവസാനംവരെ ഈ റോഡ് വകക്ക മൊത്തം ൩,൮൮,൨൧൬ രൂപാ ചിലവായി. മൈലുകളിൽ പാതയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി. ൮-ാം മൈൽ മുതൽ ൩൯-ാമത്തെ മൈൽ വരെ റോഡിനെ വീതിയാക്കുന്നതിനു ൭൦,൮൦൦ രൂപായ്ക്ക ഒരു പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടു; ഈ വകക്ക ൧൦൮൮-മാണ്ടിൽ ൧൦,൫൮൮ രൂപാ ചിലവായി. മൂന്നാറിൽനിന്നു ദേവികുളം വരെയുള്ള മൈനുസിൽപാതയെ വണ്ടിറോഡ് ആക്കുന്നതിനു ൩,൯൬൯ രൂപാ ചിലവാക്കപ്പെട്ടു. ഈ റോഡിൽ വണ്ടി പോകാൻ തുടങ്ങീട്ടുണ്ട്; ഇനി ഇതിനെ കരിങ്കല്ലിട്ടു ഉറപ്പിക്കമാത്രം വേണം. ഈ പണിക്ക ൧൦൮൮-മാണ്ടവസാനം വരെ മൊത്തം ചിലവു ൨൬,൩൦൮ രൂപായാകുന്നു. ആനക്കരത്തിനും മൂന്നാറിനും നടുക്ക റോഡ് മാറിവെട്ടുന്ന പണിയിൽ തന്നാണ്ടിൽ നല്ല അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇതിലേക്ക തന്നാണ്ടിൽ ൨൦,൩൯൫ രൂപാ ചിലവായി; ഇതുൾപ്പെടെ ൧൦൮൮-മാണ്ടവസാനം വരെ ചിലവു ൬൮,൪൭൭ രൂപാ ആകുന്നു. പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്നു പുത്തൻകുരിശിലേക്ക ഒരു റോഡ് വെട്ടുന്നതിനു ൬,൧൦൮ രൂപാ ചിലവായി. ഈ റോഡ് വെട്ടുന്നപണി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. തട്ടുപ്പാട്ടുനിന്നു വല്ലംവരെയുള്ള റോഡിൽ കേടുപാടു തീർക്കുന്നവകക്ക ൫൦,൬൭൧ രൂപാ ചിലവായി എങ്കിലും ൧൦൮൮-മാണ്ടവസാനം വരെ ഈ പണിക്ക മൊത്തം ചിലവു ൩൯,൨൪൫ രൂപാ ആയി. കടക്കാവൂർമുതൽ ചെമ്പഴന്തി വരെയുള്ള വില്ലേജ്‌റോഡിനെ വണ്ടിപ്പാതയാക്കുന്നതിനു ൪,൦൩൧ രൂപായും ആറന്മുള മുതൽ പത്തനാപുരം വരെയുള്ള ലേനിനെ വണ്ടിപ്പാതയാക്കുന്നതിനു ൩,൪൭൪ രൂപായും ചിലവായി. ആലപ്പുഴ മുതൽ കൊല്ലംവരെയുള്ള റോഡിൽ വീണ്ടുകര മുതൽ കാമകുളങ്ങരവരെയുള്ള ഭാഗത്തെ നന്നാക്കുന്നവകക്ക ൯,൯൦൭ രൂപാ ചിലവായി. ആനാട മുതൽ കല്ലറ വരെയുള്ള റോഡിനെ കരിങ്കല്ലിട്ടു ഉറപ്പിക്കുന്ന വകക്ക ൪,൩൭൫ രൂപാ ചിലവായി; ഈ പണിക്ക ൧൦൮൮-മാണ്ടവസാനം വരെ ചിലവു ൩൬,൭൬൨ രൂപായാകുന്നു. ൧൪-മത്തെ മൈൽ ഒഴിച്ചു ഈ പണി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. കോട്ടയം മുതൽ കുമളി വരെയുള്ള റോഡിൽ ൩൬ മുതൽ ൩൯ വരെ മൈൽ വീണ്ടും കരിങ്കല്ലിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന പണിക്ക ൫൨,൧൭൪ രൂപാ ചിലവായി. ഈ പണിയിൽ നല്ല അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മണിമലക്കും റാന്നിക്കും നടുക്കുള്ള ഭേസിനെ വണ്ടിപോകുന്ന റോഡ് ആക്കുന്ന പണിയിൽ റോഡ്‌വർക്ക് മുഴുവനും പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു; ഇതിലേക്ക തന്നാണ്ട ചിലവു ൫,൫൯൦൪ രൂപായും ൧൦൮൮-മാണ്ട അവസാനംവരെ ചിലവു ൨൨,൦൪൧ രൂപായും ആയിരുന്നു. പഴയ നാഗരിമുതൽ വാഴൂർവരെയുള്ള റോഡിൽ ൩-മത്തെ മൈൽ മുതൽ ൫൭-മത്തെ മൈൽ വരെ നന്നാക്കുന്നതിനു ൨,൫൭൪ രൂപാ തന്നാണ്ട ചിലവാകയും ൧൦൮൮-മാണ്ട അവസാനംവരെ ഈ പണിക്ക മൊത്തം ൩൨,൩൩൬ രൂപാ ചിലവാകയും ചെയ്തു. ഈ റോഡിനെ കരിങ്കല്ലിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന പണി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. പുളിയന്നൂർ മുതൽ വാഴൂർവരെയുള്ള റോഡിനെ നന്നാക്കുന്ന വകക്ക ൯,൪൦൧ രൂപായും വടശ്ശേരിക്കര മുതൽ രാജാമ്പാറവരെ ഒരു വണ്ടിപ്പാത വെട്ടുന്നതിനു ൨,൦൪൩ രൂപായും ചിലവായി. മെയിൻ സെൻട്രൽറോഡിൽ ൫൩-മത്തെ മൈലിൽ മൂവാറ്റുപുഴയാറ്റിൽ പാലം പണിയിക്കുന്നതിനു തന്നാണ്ടിൽ ചിലവു ൯൨,൫൭൧ രൂപായും ൧൦൮൮-മാണ്ട അവസാനംവരെ ചിലവു ൫,൬൨,൪൨൦ രൂപായും ആയിരുന്നു. വേളൂർപാലം അഴിച്ചു പണിയിക്കുന്നതിനു ൫൩,൭൭൪ രൂപാ ചിലവായി. ഇതിനുള്ള പാലത്തിനു ൫൧,൨൬൯ രൂപാ ചിലവിലും പാലോട്ടു പാലത്തിനു ൫൦,൯൪൨ രൂപാ ചിലവിലും റീഇൻഫോർസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റുകൊണ്ടു മേൽത്തട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണി ശിക്ഷാരാം പൂർത്തിയായി. കഴിഞ്ഞുപ്പുഴത്തിലെ മേൽത്തട്ടു അഴിച്ചു പണിയിക്കുന്നതിനു തന്നാണ്ടിൽ ൭൫,൪൨൭ രൂപായും തൊട്ടുപ്പുഴ പാലം പണിയിക്കുന്നതിനു ൫൯,൦൭൧ രൂപായും ചിലവായി. ആലപ്പുഴയിൽ റോഡുകൾ ഒക്കെ നന്നാക്കുന്നവകക്ക തന്നാണ്ടു ൭൬,൫൪൦ രൂപാ ചിലവായി; ഇതുകൾക്ക ൧൦൮൮-മാണ്ട അവസാനംവരെ ചിലവു ൫,൩൪,൦൫൦ രൂപായായിട്ടുണ്ട്.

൭. കെട്ടിടങ്ങ**ം**:—"സംരക്ഷണം" വകക്ക ചിലവു ൧൧,൫൭൧ രൂപായായിരുന്നു.

"പതിവായുള്ള അററകുററപ്പണികളം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതായ ആവൃത്തിയായി നടത്തുന്ന പണികൾ"ക്ക ചിലവു ൭,൧൯,൬൧൮ രൂപായായിരുന്നു. നാഗർകോവിലിൽ ഒരു ചാരായവാററു ശാല പണിയിക്കുന്ന വകക്ക തന്നാണ്ടിൽ ചിലവു ന൩,൦൫൯ രൂപായായിരുന്നു. വനം ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടു വകക്ക തെന്മലയിൽ പതിനാലു കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടുന്നതിനു ൫൭,൭൩൧ രൂപാ ചിലവായി; ആകെ ൧൨ കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടുന്നതിൽ ൩൫-ം കാൎയ്യവശാൽ പൂൎത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. തെന്മലയിൽ വനം ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിലെ തടികൾ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിലേക്ക ൩ പുരകൾ തീൎപ്പിക്കാൻ ൧,൩൧൪ രൂപാ ചിലവാകയും ഒരു പുരയുടെ പണി പൂൎത്തിയാകയും ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്തു ലാ കാളേജിലേക്ക ഒരു കെട്ടിടം പണിയിക്കുന്നതിനു ൫൨,൩൩൭ രൂപായും പൈറക്കോട്ടു കെട്ടിടത്തിൽ വിശേഷാൽ അററകുററങ്ങളും കൂടുതൽ പണികളും വകക്ക ൭,൪൪൭ രൂപായും ചിലവായി. വക്കലെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലവിസ്താരം ഉണ്ടാക്കുന്ന വകക്കും അടുക്കളക്കു 7,762 കൂടി ഒരു നാലുകെട്ടു പണിയിക്കുന്നതിലേക്കും ൫൦,൫൧൫ രൂപാ ചിലവാകയും ഈ പണികൾ 672 പൂൎത്തിയാകയും ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം ട്രെയിനിങ്ങ് കാളേജ് സംബന്ധിച്ചു പലവിധ പണികൾക്ക ൨൧,൯൬൯ രൂപാ ചിലവായി; ഈ പണികൾ, സ്ഥലത്തെ വിശാലമാക്കി നിരപ്പാക്കുകയും ചുററു മതിൽ കെട്ടുകയും ഉപഗൃഹങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ വാസഗൃഹവും പണിയിക്കയും ചെയ്യുക ആയിരുന്നു. ഈ പണികൾക്ക ൫൦൧൧-മാണ്ടവസാനംവരെ മൊത്തം ചിലവു ൩൦,൭൯൮ രൂപായായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു ബാലന്മാൎക്കുള്ള രാജകീയകാളേജിൽ ഒരു പുതിയ പൂമുഖവും കോണിപ്പടിയും കെട്ടുന്നവകക്ക ൧,൦൩൪ രൂപാ ചിലവായി; തിരുവനന്തപുരത്തു വഞ്ചിയൂരിൽ ബാലന്മാൎക്കുള്ള ഹൈർഗ്രേഡ് സെക്കണ്ടറി പാഠശാലക്ക ഒരു പുതിയ കെട്ടിടം പണിയിക്കുന്നതിനു ൩൩,൨൫൧ രൂപായും ബാലരാമപുരത്തിൽ ഒരു ഹൈർഗ്രേഡ് എലിമെണ്ടറി പാഠശാലക്ക ഒരു പുതിയ കെട്ടിടം പണിയിക്കുന്നതിനു ൫൪,൫൫൧ രൂപായും ചിലവായി. ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഔട്ട്പേഷ്യണ്ട് ഡിസ്പെൻസറി കെട്ടുന്നതിനു തന്നാണ്ടിൽ ചിലവു ൧,൭൪൨ രൂപായും ൫൦൧൧-മാണ്ടവസാനംവരെ ചിലവു ൨൭,൯൩൧ രൂപായും ആയിരുന്നു. പഴയ വിക്ടോറിയാശുപത്രി ഇരുന്ന സ്ഥാനത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഉള്ള ആശുപത്രി പണിയിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പല കെട്ടിടങ്ങൾക്ക തന്നാണ്ടിൽ ൩൪,൭൫൯ രൂപാ ചിലവായി; ഈ പണിയിൽ നല്ല അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു; ഇതിലേക്ക ൫൦൧൧-മാണ്ടവസാനം വരെ മൊത്തം ചിലവു ൩൯,൧൨൫ രൂപാ ആയിരുന്നു. തിരുപ്പതിസാരം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗോപുരം ആകെ പ്പാടെ ൫൬,൨൦൧ രൂപാ ചിലവു ചെയ്തു നന്നാക്കപ്പെട്ടു; ഇതിലേക്ക തന്നാണ്ടിൽ ചിലവു ൪,൨൩൦ രൂപായായിരുന്നു. ഷാഡിഗാർഡ് വകയായ ലായങ്ങൾക്കും ദീനപ്പുരകൾക്കും പതിനാലു അററകുററപ്പണികൾ ൫൦,൬൫൬ രൂപാ ചിലവിന്മേൽ തന്നാണ്ടു നടത്തപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരത്തു ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എൻജിനീരുടെ ബംഗ്ലാവിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലവിസ്താരം ഉണ്ടാക്കുന്ന വകക്ക ൭,൧൩൪ രൂപാ ചിലവാക്കപ്പെട്ടു. കന്യാകുമാരിയിൽ മുസാവരി ബംഗ്ലാ കെട്ടുന്നതിനു ൯,൩൬൧ രൂപായും ഉദയഗിരിയിൽ മുസാവരി ബംഗ്ലാ കെട്ടുന്നതിനു ൧൧,൧൧ രൂപായും ചിലവായി; രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ ബംഗ്ലാ ജനങ്ങൾക്ക വസിക്കാവുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ആക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആററങ്ങൽ മുസാവരി ബംഗ്ലാ പൂൎത്തിയാക്കപ്പെട്ടു; ഇതിലേക്ക ചിലവു ൩,൭൩൨ രൂപായായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു അതിഥിമന്ദിരം സംബന്ധിച്ച പല പണികൾക്കായി തന്നാണ്ടിൽ മൊത്തം ൩൬,൭൪൫ രൂപാ ചിലവായി; ഇതിലേക്ക ൫൦൧൧-മാണ്ടവസാനം വരെ മൊത്തം ചിലവു ൨,൦൦,൫൫൬ രൂപായായിരുന്നു. ഇതിലെ പ്രധാന ഗൃഹം പൂൎത്തിയാക്കുകയും അതിൽ വിദ്യുച്ഛക്തികൾ ഘടിപ്പിക്കയും വാസയോഗ്യം ആക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഹിവുകളിൽ ഉയൎന്ന ജാതിക്കാരായ അതിഥികളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ഒരു നാലുകെട്ടു പണിയിക്കപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരത്തു കോട്ടക്കകത്തുള്ള പത്മവിലാസം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക കൂടുതൽ പണികൾക്ക തന്നാണ്ടിൽ ൫൯,൫൩൨ രൂപായും ൫൦൧൧-മാണ്ടവസാനം വരെ ൨൩,൭൯൪ രൂപായും ചിലവായി. കന്യാകുമാരിയിൽ റെസിഡെൻസിപ്പുരയിനു പുറം മതിൽ കെട്ടുന്നതിനു ൭,൫൯൯ രൂപാ ചിലവായി. മിസ്റ്റർ ലെപ്പർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തു ഒരു ബംഗ്ലാ പണിയിക്കുന്നതിനു ൧,൭൩൧ രൂപാ ചിലവായി.

൩. കൃഷിമരാമത്തു:—കൃഷിമരാമത്തു വകക്ക ചിലവു ൬,൫൧,൩൭൨ രൂപായായിരുന്നു; ഇതിൽ ഇടത്തരം പണികൾക്ക ൫,൩൫,൦൩൦ രൂപായും കോതയാർ പണികൾക്ക ൩,൧൭,൩൪൨ രൂപായും ചിലവായി.

൭. ഇടത്തരം പണികൾ: ഈ ഇനത്തിൽ (കോതയാർ പ്രാജെക്ടിനാൽ ബാധിക്കപ്പെടാത്ത) ആററുവാമൊഴി കുളങ്ങളെ നന്നാക്കുന്ന വകക്ക പ്രസ്താവയോഗ്യമായ ൨,൧൫൩ രൂപാ ചിലവായി. ഇടത്തോടുകളിൽകരയ്ക്കുറപ്പായി ചെങ്കൽപ്പണിയും ഉള്ളിലോട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും മതിൽ കെട്ടുന്നതിനു ൩,൦൩൬ രൂപായും ൫൦൧൧-മാണ്ടു ഇടവപ്പാതി മഴയിൽ ഉണ്ടായ ഉടച്ചുകൾ അടയ്ക്കുന്ന വകക്ക ൩൭,൪൩൩ രൂപായും ചിലവാക്കപ്പെട്ടു. ചെങ്കോട്ട താലൂക്കിൽ കുളങ്ങളുടെ ജീൎണ്ണോ

ദ്ധാരണം സംബന്ധിച്ച പണി സത്രങ്ങളും മുകങ്ങളും, ശാംപൂർവടകര കുളങ്ങൾ, ഇവയിലും ഹരിഹരനദി, കണ്ടാർ ഇവയിൽനിന്നു വെള്ളം കിട്ടുന്ന കുളങ്ങളിലും നടത്തപ്പെട്ടു. ചെങ്കോട്ടയിൽ കുളങ്ങളുടെ ജീർണ്ണോദ്ധാരണം വകക്കു ൧൦൮൮-മാണ്ടിലെ ചിലവു ൨൦,൬൭൩ രൂപായും തന്നാണ്ടു വസാനം വരെ ചിലവു ൩൬,൧൪൩ രൂപായും ആയിരുന്നു. രാമനാഥപുരം ഡിസ്ത്രിക്ടിൽ കാക്കൂർ ഗ്രാമത്തിൽ കൃഷിക്കുള്ള സർക്കാർവക കുളങ്ങളേയും കാലുകളേയും നന്നാക്കുകയും കിണറുകൾ കുഴിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്ന പണി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. ഇതിലേക്കു തന്നാണ്ടു ചിലവു ൨,൭൪൨ രൂപായും ൧൦൮൯-മാണ്ടവസാനം വരെ ചിലവു ൬൭,൨൨൪ രൂപായും ആയിരുന്നു.

൪. കോതയാർ പണി —

A. സാമാന്യം:—ഈ പ്രാജക്ട് വകക്കു ൧൦൮൯ മാണ്ടവസാനം വരെ ചിലവു ൪൪,൩൯,൭൭൭ രൂപായായിരുന്നു. വെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളത്തീരുവ ചുമത്തിട്ടുള്ള മൊത്തം പ്രദേശം ൪൧,൩൧൧ ഏക്കർ ആയിരുന്നു.

B. ഇരട്ടക്കരക്കാൽ —ഈ കാൽ എല്ലാ കൽപണികളോടും കൂടി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. രാജാക്കമംഗലം ശാഖയും അതിലെ ചെറുതാം ശാഖകളും പൂർത്തിയായി. മട്ടം ശാഖയിൽ മൺവേലയും കാഴ്ചവരാൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. ഈ കാലിൽ നിന്നു വെള്ളം വിടുവാൻ യഥാവിധി ആരംഭിക്കയും രാജാക്കമംഗലം ശാഖയിൽക്കൂടിയും മട്ടം ശാഖയിലും കൂടിയും വെള്ളം വിടുകയും ചെയ്തു.

C. തോവാളക്കാലും അതിന്റെ ശാഖകളും.—മരുതുവാഴ ശാഖയും നെല്ലൂപ്പാറ ശാഖയും പൊതുവായ തലമടകൾ തന്നാണ്ടിൽ പൂർത്തിയാകയും ഇവയിൽ ആദ്യംപോരുന്ന പ്രധാനശാഖയുടെ ചെങ്കൽപണി നടത്തുകയും ചെയ്തു. കന്യാകുമാരി ശാഖയും അഗസ്തീശ്വരം ശാഖയും ഉള്ള ഭാഗം പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. കിഴക്കൻ പ്രധാനശാഖയിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൈൽ ദൂരം വെട്ടി ശുദ്ധിപ്പിക്കയും ചെങ്കൽപണി പൂർത്തിയാകയും ചെയ്തു. മൂന്നാമത്തെ മൈൽ വെട്ടി ശുദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പണിയിൽ സാമാന്യം നല്ല അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. കിഴക്കൻ മൈനർ ശാഖയും അതിലെ എല്ലാ കൽപണികളും പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. പ്രധാന കാലിൽ ഒരു ബ്ലാക്കുകൾക്കു സഹിതമായ മടകൾ കെട്ടുകയും ചെയ്തു.

D. അനന്തനാറും അനന്തൻകുളം കാലും അതിന്റെ കുട്ടിവെട്ടലും:—ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ പണികളും, വയലുകളോടുള്ള കാലുകളിൽ വിലങ്ങു റോഡുകൾ വരുന്നേടങ്ങളിൽ കടക്കാനുള്ള മടകൾ സംബന്ധിച്ച പണിയൊഴിച്ചു എല്ലാ പണികളും, പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു.

E. ഇടത്തരം പണികൾ.—തോടുകളും, കോട്ടത്താൻകുളം ഇവയെ സംബന്ധിച്ച പണികൾ സാമാന്യം നല്ല വിധത്തിൽ നടത്തിവരുന്നു. ഇവയൊഴിച്ചു അനുവദിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പണികളും പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു.

F. കൂടുതൽ പണികൾ —പത്മനാഭപുരം പുത്തനാർ കാലിൽ ൦ മൈൽ മുതൽ ൫-൭൦൦ മൈൽ വരെ കൂടുതൽ പണികൾ നടത്തുന്നതിലേക്കു ൧,൦൨,൭൩൭ രൂപാ ചിലവായി. മൺവേലയിലും ചെങ്കൽ കെട്ടിലും മിക്കഭാഗവും ചെയ്തുതീർത്തു. ഇരട്ടക്കര കാലിൻ കീഴിൽ ഉള്ള നിലങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ വെള്ളം ഇതുവഴി പോകേണ്ടിയിരിക്കകൊണ്ടു ഈ കൂടുതൽ പണികൾ നടത്തേണ്ടിവന്നു.

G. വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുക —വെള്ളം വിട്ടുകൊടുത്തതു തൃപ്തികരമായിരുന്നു.

H. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുളത്താറുകളുടെ വില്പന.—കോതയാർ പണിയെ വ്യാപിച്ചതുകൊണ്ടു ആവശ്യമില്ലാത്തതായി തീർന്ന കുളത്താറുകളെ വിറ്റതിൽ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൧,൩൭,൪൭൭ രൂപാ ഉണ്ടായി.

I. കൃഷിയുടെ അഭിവൃദ്ധി.—വിരിപ്പുകൃഷിയായ തറകൃഷിയുടെ വിസ്താരം ൯,൩൨൩ ഏക്കറിൽ നിന്നു ൧൩,൩൦൦ ഏക്കറായും എന്നാൽ വെള്ളം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതായ മൊത്തം തറകൃഷിയുടെ വിസ്താരം ൭,൩൨൩ ഏക്കറിൽ നിന്നു ൧൧,൪൩൩ ഏക്കറായും കൂടി.

J. വെള്ളത്തീരുവ.—ഈ ഇനത്തിൽ ഉള്ള പിരിവിനെ മുമ്പിൽ ലാന്റ് റെവന്യു ഇനത്തിൽ മറ്റും കൂട്ടി വന്നിരുന്നു; ഇതിനെ പ്രസ്തുതയാണ്ടുമുതൽ പബ്ലിക്ക്‌വർക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട് ഇനത്തിൽ മുതൽ കൂട്ടുന്നതിനു ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിൽ പിരിവു ൭൬,൩൪൯ രൂപായായിരുന്നു.

൩. കെട്ടിടങ്ങൾ — ഈ കൊല്ലത്തിൽ ഈ വകക്ക ചിലവു ൧൨,൫൭൧ രൂപായായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിൽ അററകുററപ്പണികൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതായ ആട്ടുമേയി നടത്തുന്ന പണികൾക്ക ചിലവു ൭,൧൬,൯൨൮ രൂപായായിരുന്നു. നാഗർകോവിലിൽ ഒരു പാഠായശാലക്ക പണിയിക്കുന്ന വകക്ക തന്നാണ്ടിൽ ചിലവു ൩൯,൦൫൫ രൂപായായിരുന്നു. വനം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു വകക്ക തെന്മലയിൽ ഒന്നാമത് കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടുന്നതിനു ൫,൩൭൭ രൂപാ ചിലവായി; ആകെ ൫൦ കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടേണ്ടതിൽ ൪൪ എണ്ണവും കാര്യവശാൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. തെന്മലയിൽ വനം ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിനു തടികൾ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിലേക്ക ഒരു പാണ്ടികശാല തീർപ്പിക്കാൻ ൧,൭൫൫ രൂപാ ചിലവാകയും അതിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകയും ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്തു ലാ കാളേജിലേക്ക ഒരു കെട്ടിടം പണിയിക്കുന്നതിനു ൫൦,൩൩൨ രൂപായും ഹൈക്കോട്ട് കെട്ടിടത്തിൽ റിക്കാർഡാഫീസ് അററകുററങ്ങളും കൂടുതൽ പണികളും വകക്ക ൭,൯൪൩ രൂപായും ചിലവായി. വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലവിസ്താരം ഉണ്ടാക്കുന്ന വകക്കും അടക്കം ൧,൧൬൨ കൂടി ഒരു നാലുകെട്ടു പണിയിക്കുന്നതിലേക്ക ൫൦,൫൫൫ രൂപാ ചിലവാകയും ഇതു പണി ൭൨ പൂർത്തിയാകയും ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് കാളേജ് സംബന്ധിച്ച പലവിധ പണികൾക്ക ൨൮,൭൬൫ രൂപാ ചിലവായി; ഈ പണികൾ, സ്ഥലത്തെ വിശാലമാക്കി നിരപ്പാക്കുകയും പുറം മതിൽ കെട്ടുകയും ഉപഗൃഹങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ വാസഗൃഹവും പണിയിക്കുകയും ചെയ്യുക ആയിരുന്നു. ഈ പണികൾക്ക ൫൦൧൧-മാണ്ടവസാനംവരെ മൊത്തം ചിലവു ൩൧൦,൩൮൯ രൂപായായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു ബാലന്മാക്കുള്ള രാജകീയകാളേജിൽ ഒരു പുതിയ പന്തലും ഫോണ്ട്രയും കെട്ടുന്നവകക്ക ൨൦,൦൧൪ രൂപാ ചിലവായി. തിരുവനന്തപുരത്തു വഞ്ചിയൂരിൽ ബാലികമാക്കുള്ള ഹൈർഗ്രേഡ സെക്കണ്ടറി പാഠശാലക്ക ഒരു പുതിയ കെട്ടിടം പണിയിക്കുന്നതിനു ൧൩,൭൩൭ രൂപായും ബാലരാമപുരത്തിൽ ഒരു ഹൈർഗ്രേഡ ഏലിമെന്ററി പാഠശാലക്ക ഒരു പുതിയ കെട്ടിടം പണിയിക്കുന്നതിനു ൫൪,൫൧൧ രൂപായും ചിലവായി. നെയ്യാററിൻകരയിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിസ്പെൻസറി കെട്ടുന്നതിനു തന്നാണ്ടിൽ ചിലവു ൨൧,൭൫൨ രൂപായും ൫൦൧൧-മാണ്ടവസാനംവരെ ചിലവു ൨൭,൭൭൬ രൂപായും ആയിരുന്നു. പത്മനാഭപുരം ഇതുവരെ സ്ഥാനത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഉള്ള ആശുപത്രി പണിയിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക തന്നാണ്ടിൽ ൩൪,൭൬൭ രൂപാ ചിലവായി; ഈ പണിയിൽ വളരെ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു. ഇതിലേക്ക ൫൦൧൧-മാണ്ടവസാനം വരെ മൊത്തം ചിലവു ൪൯,൦൫൫ രൂപാ ആയിരുന്നു. തിരുപ്പതിസാരം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗോപുരം ആകപ്പാടെ ൫൩,൧൦൨ രൂപാ ചിലവു ചെയ്തു നന്നാക്കപ്പെട്ടു. ഇതിലേക്ക തന്നാണ്ടിൽ ചിലവു ൪,൭൩൦ രൂപായായിരുന്നു. ബാഡ്ഗാഡ് വകയായ ലായങ്ങൾക്കും ദിനപ്പാക്കങ്ങൾക്കും ഏതാനും അററകുററപ്പണിയും ൫൦,൩൫൭ രൂപാ ചിലവിന്മേൽ തന്നാണ്ടു നടത്തപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരത്തു ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എൻജിനീയരുടെ ബംഗ്ലാവിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലവിസ്താരം ഉണ്ടാക്കുന്ന വകക്ക ൭,൨൩൪ രൂപാ ചിലവാകപ്പെട്ടു. കന്യാകുമാരിയിൽ മസാവരി ബംഗ്ലാ കെട്ടുന്നതിനു ൯൬൪ രൂപായും ഉദയഗിരിയിൽ മസാവരി ബംഗ്ലാ കെട്ടുന്നതിനു ൨൧,൨൨൧ രൂപായും ചിലവായി. രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ ബംഗ്ലാ ജനങ്ങൾക്ക വസിക്കാവുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ആക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആററങ്ങാൽ മസാവരി ബംഗ്ലാ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. ഇതിലേക്ക ചിലവു ൩,൦൯൨ രൂപായായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു അതിഥിമന്ദിരം സംബന്ധിച്ച പല പണികൾക്കായി തന്നാണ്ടിൽ മൊത്തം ൧൩,൭൯൫ രൂപാ ചിലവായി. ഇതിലേക്ക ൫൦൧൧-മാണ്ടവസാനം വരെ മൊത്തം ചിലവു ൦,൧൦൦ ൫൨൧ രൂപായായിരുന്നു. ഇതിലെ പ്രധാന ഗൃഹം പൂർത്തിയാകയും അതിൽ വിദ്യുച്ഛക്തി ദീപങ്ങൾ പിടിപ്പിക്കയും വാസയോഗ്യം ആക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ചിറകുകളിൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ അതിഥികളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ഒരു നാലുകെട്ടും പണിയിക്കപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരത്തു കോട്ടക്കകത്തുള്ള പത്മവിലാസം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക കൂടുതൽ പണികൾക്ക തന്നാണ്ടിൽ ൩൪,൫൩൧ രൂപായും ൫൦൧൧-മാണ്ടവസാനം വരെ ൨൭,൭൭൫ രൂപായും ചിലവായി. കന്യാകുമാരിയിൽ റെസിഡെൻസിപ്പറമ്പിനു ചുററും മതിൽ കെട്ടുന്നതിനു ൭,൭൨൫ രൂപാ ചിലവായി, മിസ്റ്റർ ക്രൈപ്പർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തു ഒരു ബംഗ്ലാ പണിയിക്കുന്നതിനു ൨,൭൩൪ രൂപാ ചിലവായി.

൪. കൃഷിതോട്ടത്തു: — കൃഷിതോട്ടത്തു വകക്ക ചിലവു ൩,൮൨,൩൭൨ രൂപായായിരുന്നു. ഇതിൽ ഉടനെതരം പണികൾക്ക ൭,൩൬,൧൩൦ രൂപായും കോതയാർ പണികൾക്ക ൩൦,൭൫൨ രൂപായും ചിലവായി.

൭. ഉടനെതരം പണികൾ — ൧൦൦ ഇനത്തിൽ കോതയാർ പ്രാജെക്ടിനാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്ന ആററുവാതോഴികളുടെ നന്നാക്കുന്ന വകക്ക പ്രത്യേകമായി ൨,൨൫൫ രൂപാ ചിലവായി. ഉടനെതരം പണിയിൽ പുതുതായി ചെങ്കൽപ്പാലവും ഉള്ളിലോട്ടുള്ള മതിൽ കെട്ടുന്നതിനു ൩൪,൦൧൫ രൂപായും ൫൦൧൧-മാണ്ടു ഇടവപ്പാതി മഴയിൽ ഉണ്ടായ ഉടച്ചലുകൾ അടയ്ക്കുന്ന വകക്ക ൨,൫൩൩ രൂപായും ചിലവാകപ്പെട്ടു. ചെങ്കോട്ട താലൂക്കിൽ കുളങ്ങളുടെ വിസ്താ

ധാരണം സംബന്ധിച്ച പണി സത്യകളം മുക്കുകളം, ശാംപുർവടകര കുളങ്ങൾ, ഇവയിലും ഹരിഹരനദി, കണ്ടാർ ഇവയിൽനിന്നു വെള്ളം കിട്ടുന്ന കുളങ്ങളിലും നടത്തപ്പെട്ടു. ചെങ്കോട്ടയിൽ കുളങ്ങളുടെ ജീർണ്ണോദ്ധാരണം വകക്കു ൧൦൮൮-മാണ്ടിൽ ചിലവു ൨൦,൩൭൭ രൂപായും തന്നാണ്ടവസാനം വരെ ചിലവു ൪൮,൧൪൩ രൂപായും ആയിരുന്നു. രാമനാഥപുരം ഡിസ്ത്രിക്റ്റിൽ കാശ്മൂർ ഗ്രാമത്തിൽ കൃഷിക്കുള്ള സർക്കാർവക കുളങ്ങളേയും കാലുകളേയും നന്നാക്കുകയും കിണറുകൾ കുഴിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്ന പണി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു; ഇതിലേക്കു തന്നാണ്ടു ചിലവു ൨,൭൯൨ രൂപായും ൧൦൮൮-മാണ്ടവസാനം വരെ ചിലവു ൩൭,൨൨൯ രൂപായും ആയിരുന്നു

൩. കോതയാർ പണി —

A. സാമാന്യം:—ഈ പ്രാജക്ട് വകക്കു ൧൦൮൮ മാണ്ടവസാനം വരെ ചിലവു ൩൪,൬൯,൭൭൫ രൂപായായിരുന്നു. വെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളത്തീരുവ ചുമത്തിട്ടുള്ള മൊത്തം പ്രദേശം ൪൦,൬൭൮ ഏക്കർ ആയിരുന്നു.

B. ഇരട്ടക്കരക്കാൽ.—ഈ കാൽ എല്ലാ കൽപണികളോടും കൂടി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. രാജാക്കമംഗലം ശാഖയും അതിലെ ചെറുതരം ശാഖകളും പൂർത്തിയായി. മുട്ടം ശാഖയിൽ മൺവേലയും കാശുപാലങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. ഈ കാലിൽ നിന്നു വെള്ളം വിടുവാൻ യഥാവിധി ആരംഭിക്കയും രാജാക്കമംഗലം ശാഖയിൽകൂടിയും മുട്ടം ശാഖയിലും കൂടിയും വെള്ളം വിടുകയും ചെയ്തു.

C. തോവാളക്കാലും അതിന്റെ ശാഖകളും.—മരുത്തുവാഴ ശാഖയും തെരൂർപ്പാറശാഖയും പൊതുവായ തലമടകൾ തന്നാണ്ടിൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും ഇവയിൽ ആദ്യം വരുന്ന പ്രധാനശാഖയുടെ ചെങ്കൽപണി നടത്തുകയും ചെയ്തു. കന്യാകുമാരി ശാഖയും അഗസ്തീശ്വരം ശാഖയും ഉള്ള അന്വേഷണം പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. കിഴക്കൻ പ്രധാനശാഖയിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൈൽ ദൂരം വെട്ടി രൂപപ്പിക്കുകയും ചെങ്കൽപണി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. മൂന്നാമത്തെ മൈൽ വെട്ടി രൂപപ്പിക്കുന്ന പണിയിൽ സാമാന്യം നല്ല അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. കിഴക്കൻ മൈനർ ശാഖയും അതിലെ എല്ലാ മരാമത്തുപണികളും പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. പ്രധാന കാലിൽ ൧൩ ബ്ലാക്കുകൾക്കു സ്ഥിരമായ മടകൾ കെട്ടുകയും ചെയ്തു.

D. അനന്തനാറും അനന്തൻകുളം കാലും അതിന്റെ കുട്ടിവെട്ടലും:—ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ പണികളും, വയലുകളിലുള്ള കാലുകളിൽ വിലങ്ങെ റോഡുകൾ നിരത്തുന്നിടങ്ങളിൽ കവലകൾ കഴൽ മടകൾ സംബന്ധിച്ച പണിയൊഴിച്ചു എല്ലാ പണികളും, പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു.

E. ഇടത്തരം പണികൾ.—പെരുംകുളം, കോട്ടത്താൻകുളം ഇവയെ സംബന്ധിച്ച പണികൾ സാമാന്യം നല്ല വിധത്തിൽ നടത്തിവരുന്നു. ഇവയൊഴിച്ചു അനുവദിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പണികളും പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു.

F. കൂടുതൽ പണികൾ.—പത്മനാഭപുരം പുത്തനാർ കാലിൽ ൦ മൈൽ മുതൽ ൯-൪൦ മൈൽ വരെ കൂടുതൽ പണികൾ നടത്തുന്നതിലേക്കു ൧,൦൨,൩൮൭ രൂപാ ചിലവായി. മൺവേലയിലും ചെങ്കൽ കെട്ടിലും മിക്കഭാഗവും ചെയ്തു തീർത്തു. ഇരട്ടക്കര കാലിൻ കീഴിൽ ഉള്ള നിലങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ വെള്ളം ഇതുവഴി പോകേണ്ടിയിരിക്കകൊണ്ടു ഈ കൂടുതൽ പണികൾ നടത്തേണ്ടിവന്നു.

G. വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുക.—വെള്ളം വിട്ടുകൊടുത്തതു തൃപ്തികരമായിരുന്നു.

H. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുളത്തറകളുടെ വില്പന.—കോതയാർ പണിയെ വ്യാപിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടു ആവശ്യമില്ലാത്തതായി തീർന്ന കുളത്തറകളെ വിറ്റതിൽ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൧,൩൭,൪൨൨ രൂപാ ഈടായി.

I. കൃഷിയുടെ അഭിവൃദ്ധി.—വിളവിറക്കിയതായ തറകൃഷിയുടെ വിസ്താരം ൩,൩൭൩ ഏക്കറിൽ നിന്നു ൩,൯൮൦ ഏക്കറായും എന്നാൽ വെള്ളം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതായ മൊത്തം തറകൃഷിയുടെ വിസ്താരം ൭,൩൨൩ ഏക്കറിൽ നിന്നു ൭,൧൪൯൯ ഏക്കറായും കൂടി.

J. വെള്ളത്തീരുവ.—ഈ ഇനത്തിൽ ഉള്ള പിരിവിനെ മുമ്പിൽ ലാൻഡ് റെവന്യൂ ഇനത്തിൽ ചേർത്ത് കൂട്ടി വന്നിരുന്നു; ഇതിനെ പ്രസ്തുതയാണ്ടുമുതൽ പബ്ലിക് വർക്‌സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് ഇനത്തിൽ മുതൽ കൂട്ടുന്നതിനു ഏർപ്പാടു ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇതിൽ പിരിവു ൪൭,൩൯൬ രൂപായായിരുന്നു

൩. കെട്ടിടങ്ങൾ:—കൊട്ടാരങ്ങൾ വക ചിലവു ൧൨,൫൭൧ രൂപായായിരുന്നു.

ഹിസ്ഹൈനസ്സ് മഹാരാജാവുതിരുമനസ്സിലെ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതായ ആണ്ടുതോറും നടത്തുന്ന പതിവുപണികൾക്ക ചിലവു ൭,൨൫൮ രൂപായായിരുന്നു. നാഗർകോവിലിൽ ഒരു ചാരായശാല പണിയിക്കുന്ന വകക്ക തന്നാണ്ടിൽ ചിലവു ൩൪൦ രൂപായായിരുന്നു. വടക്കൻ ഡിവിഷനിൽ മറ്റുള്ളവ ചെയ്തിട്ടുള്ളവ കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടുന്നതിനു ൪൬൭൩ രൂപാ ചിലവായി; ആകെ ൪൦ കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടേണ്ടതിൽ ൩൪ എണ്ണം പണിപൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. തെന്മലയിൽ വനം വകുപ്പിന്റെ പരിശോധിച്ചു വരുന്നതിലേക്ക ഒരു ഭാഗം തിരിക്കാൻ ൧൨൬൫ രൂപാ ചിലവാകയും ആ പണി പൂർത്തിയാകയും ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്തു വലിയകൊട്ടാരത്തിലേക്ക ഒരു കെട്ടിടം പണിയിക്കുന്നതിനു ൪൦൦൫ രൂപായും മൈസൂർ കെട്ടിടത്തിൽ വിശേഷമായ മാറ്റങ്ങളും കൂടുതൽ പണികളും വകക്ക ൭,൩൩൫ രൂപായും ചിലവായി. വലിയകൊട്ടാരത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലവിസ്താരം ഉണ്ടാക്കുന്ന വകക്കും അടുക്കളയും 762 കൂടി ഒരു നാലുകെട്ടു പണിയിക്കുന്നതിലേക്കും ൪൦൮൫൦ രൂപാ ചിലവാകയും ആ പണികൾ 472 പൂർത്തിയാകയും ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം ട്രെയിനിങ്ങ് കാളേജ് സംബന്ധിച്ച പലവിധ പണികൾക്കു ൨൮,൫൭൫ രൂപാ ചിലവായി; ഈ പണികൾ, സ്ഥലത്തെ വിശാലമാക്കി നിരപ്പാക്കലും ചുററു മതിൽ കെട്ടലും ഉപഗൃഹങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ വാസഗൃഹവും പണിയിക്കലും ചെയ്യുക ആയിരുന്നു. ഈ പണികൾക്ക ൧൦൮൫-മാണ്ടവസാനംവരെ മൊത്തം ചിലവു ൩൦,൩൬൨ രൂപായായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു ബാലന്മാർക്കുള്ള രാജകീയകാളേജിൽ ഒരു പുതിയ പ്രവേശവും കോണിപ്പടിയും കെട്ടുന്നതിലേക്ക ൨,൦൩൭ രൂപാ ചിലവായി. തിരുവനന്തപുരത്തു വഞ്ചിയൂരിൽ ബാലന്മാർക്കുള്ള ഷെർഗ്രേഡ് സെക്കണ്ടറി പാഠശാലക്ക ഒരു പുതിയ കെട്ടിടം പണിയിക്കുന്നതിനു ൩൫൨൧ രൂപായും നാഗർകോവിലിൽ ഒരു ഷെർഗ്രേഡ് എലിമെന്ററി പാഠശാലക്ക ഒരു പുതിയ കെട്ടിടം പണിയിക്കുന്നതിനു ൪൭,൫൩൩ രൂപായും ചിലവായി. തിരുവനന്തപുരത്തു ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഔട്ട്പേഷ്യണ്ട് ഡിസ്പെൻസറി കെട്ടുന്നതിനു തന്നാണ്ടിൽ ചിലവു 1 ൨,൭൭൨ രൂപായും ൧൦൮൫ മാണ്ടവസാനംവരെ ചിലവു ൨൭,൫൩൨ രൂപയും ആയിരുന്നു. പഴയ കൊട്ടാരത്തിൽ സ്ഥാനത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഉള്ള ആശുപത്രി പണിയിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പല കെട്ടിടങ്ങൾക്ക തന്നാണ്ടിൽ ൩൪,൭൫൩ രൂപാ ചിലവായി. ഈ പണിയിൽ നല്ല അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക ൧൦൮൫ മാണ്ടവസാനം വരെ മൊത്തം ചിലവു ൩൭,൨൨൨ രൂപാ ആയിരുന്നു. തിരുപ്പതിസാരം ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രാകാരം ആകപ്പാടെ ൪൫,൭൦൭ രൂപാ ചിലവു ചെയ്തു നന്നാക്കപ്പെട്ടു. ഇതിലേക്ക തന്നാണ്ടിൽ ചിലവു ൮,൨൩൨ രൂപായായിരുന്നു. ബാഡ്ജർ വകയായ ലായങ്ങൾക്കും ദീനപ്പുരകൾക്കും ഏതാനും മാററങ്ങളും, ൪൦,൫൫൭ രൂപാ ചിലവിനാൽ തന്നാണ്ടു നടത്തപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരത്തു ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എൻജിനീയരുടെ ബംഗ്ലാവിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലവിസ്താരം ഉണ്ടാക്കുന്ന വകക്ക ൭,൩൬൨ രൂപാ ചിലവാക്കപ്പെട്ടു. കന്യാകുമാരിയിൽ മരാമത്തു ബംഗ്ലാ കെട്ടുന്നതിനു ൧൪,൩൨൭ രൂപായും ഉദയഗിരിയിൽ മസാവരി ബംഗ്ലാ കെട്ടുന്നതിനു ൧൨,൪൯൨ രൂപായും ചിലവായി. പൊന്മുടിയിലെ ബംഗ്ലാ എഞ്ചിനീയർ വസിക്കാവുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ആക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അറയങ്കാവു മസാവരി ബംഗ്ലാ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. ഇതിലേക്ക ചിലവു ൩,൯൭൯ രൂപായായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു അതിഥിമന്ദിരം സംബന്ധിച്ച പല പണികൾക്കായി തന്നാണ്ടിൽ മൊത്തം ൩൩,൭൪൫ രൂപാ ചിലവായി. ഇതിലേക്ക ൧൦൮൫-മാണ്ടവസാനം വരെ മൊത്തം ചിലവു ൨,൫൦,൫൨൨ രൂപായായിരുന്നു. ഇതിലെ പ്രധാന ഗൃഹം പൂർത്തിയാകയും അതിൽ വിദ്യുച്ഛക്തി ഘടിപ്പിക്കയും വാസയോഗ്യം ആക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഹിന്ദുക്കളിൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ അതിഥികളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ഒരു നാലുകെട്ടും പണിയിക്കപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരത്തു കോട്ടക്കകത്തുള്ള പത്മവിലാസം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക കൂടുതൽ പണികൾക്ക തന്നാണ്ടിൽ ൫൪,൫൩൭ രൂപായും ൧൦൮൫-മാണ്ടവസാനം വരെ ൨൪,൯൯൭ രൂപായും ചിലവായി. കന്യാകുമാരിയിൽ റെസിഡെൻസിപ്പറമ്പിനു ചുററും മതിൽ കെട്ടുന്നതിനു ൭,൫൭൩ രൂപാ ചിലവായി. മിസ്റ്റർ ഡെപ്പർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തു ഒരു ബംഗ്ലാ പണിയിക്കുന്നതിനു ൧,൭൩൫ രൂപാ ചിലവായി.

൩. കൃഷിത്തോട്ടത്തു:—കൃഷിത്തോട്ടത്തു വകക്ക ചിലവു ൬,൫൧,൩൨൭ രൂപായായിരുന്നു. ഇതിൽ ഏതാണ്ടു പണികൾക്കു ൫,൩൪,൦൩൦ രൂപായും കോതയാർ പണികൾക്ക ൧,൧൭,൨൯൭ രൂപായും ചിലവായി.

൭. ഇടത്തരം പണികൾ:—൧൦. ഇനത്തിൽ ശ്രോതയാർ പ്രാജെക്ടിനാൽ ബാധിക്കപ്പെടാത്ത ആററുവായക്കാലുകളെ നന്നാക്കുന്ന വകക്ക പ്രത്യേകമായാണ്ടിൽ ൨,൧൫൫ രൂപാ ചിലവായി. ഇതിനു തെക്കേക്കര കനാലിൽ കൂട്ടായി ചെയ്തിട്ടുള്ളതും മതിൽ കെട്ടുന്നതിനു ൩,൧൬൩ രൂപായും ൧൦൮൫-മാണ്ടു ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതിനു ൧൯,൫൭൯ രൂപായും ചിലവാക്കപ്പെട്ടു. പൊതുവായി തോടുകളിൽ കടവുകളുടെ വീതിയും

ഉദ്ധാരണം സംബന്ധിച്ച പണി സത്രകളും മുളകങ്ങളും, ശാംപൂർവടകര കുളങ്ങൾ, ഇവയിലും ഹരിഹരനദി, കണ്ടാർ ഇവയിൽനിന്നു വെള്ളം കിട്ടുന്ന കുളങ്ങളിലും നടത്തപ്പെട്ടു. ചെങ്കോട്ടയിൽ കുളങ്ങളുടെ ജീർണ്ണോദ്ധാരണം വകക്ക ൧൦൮൮-മാണ്ടിൽ ചിലവു ൨൦,൩൬൩ രൂപായും തന്നാണ്ടവസാനം വരെ ചിലവു ൩൭,൫൪൩ രൂപായും ആയിരുന്നു. രാമനാഥപുരം ഡിസ്ത്രിക്കിൽ കാക്കൂർ ഗ്രാമത്തിൽ കൃഷിക്കുള്ള സർക്കാർവക കുളങ്ങളേയും ചാലുകളേയും നന്നാക്കുകയും കിണറുകൾ കുഴിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്ന പണി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. ഇതിലേക്ക തന്നാണ്ട ചിലവു ൨,൭൮൨ രൂപായും ൧൦൮൮-മാണ്ടവസാനം വരെ ചിലവു ൩൭,൨൨൪ രൂപായും ആയിരുന്നു.

൮. കോതയാർ പണി.—

A. സാമാന്യം.—ഈ പ്രാജക്ട് വകക്ക ൧൦൮൮-മാണ്ടവസാനം വരെ ചിലവു ൬൮,൩൯,൭൭൪ രൂപായായിരുന്നു; വെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിരുവ ചാമത്തിട്ടുള്ള മൊത്തം പ്രദേശം ൪൦,൩൧൧ ഏക്കർ ആയിരുന്നു.

B. ഇരട്ടക്കരക്കാൽ.—ഈ കാൽ എല്ലാ കൽപണികളോടും കൂടി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. രാജാക്കമംഗലം ശാഖയും അതിലെ ചെറുതരം ശാഖകളും പൂർത്തിയായി. മുട്ടം ശാഖയിൽ മൺവേലയും കാര്യമായി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. ഈ കാലിൽ നിന്നു വെള്ളം വിടുവാൻ യഥാവിധി ആരംഭിക്കയും രാജാക്കമംഗലം ശാഖയിൽകൂടിയും മുട്ടം ശാഖയിലും കൂടിയും വെള്ളം വിടുകയും ചെയ്തു.

C. തോവാളക്കാലും അതിന്റെ ശാഖകളും.—മരത്തുവാഴ ശാഖയും നെല്ലപ്പാറശാഖയും പൊതുവായ ഫലകങ്ങൾ തന്നാണ്ടിൽ പൂർത്തിയാകയും ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ പ്രധാനശാഖയും ചെങ്കൽപണി നടത്തുകയും ചെയ്തു. കന്യാകുമാരി ശാഖയും അഗസ്തീശ്വരം ശാഖയും ഉള്ള അനുബന്ധം പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. കിഴക്കൻ പ്രധാനശാഖയിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൈൽ ദൂരം വെട്ടി രൂപപ്പെടുത്തുകയും, ചെങ്കൽപണി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. മൂന്നാമത്തെ മൈൽ വെട്ടി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പണിയിൽ സാമാന്യം നല്ല അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. കിഴക്കൻ മൈനർ ശാഖയും അതിലെ എല്ലാ കൽപണികളും പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. പ്രധാന കാലിൽ ൧൮ ബ്ലാക്കുകൾക്ക സ്ഥിരമായ മടൽ കെട്ടുകയും ചെയ്തു.

D. അനന്തനാറും അനന്തൻകുളംകാലും അതിന്റെ കുട്ടിവെട്ടലും.—ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ പണികളും, വയലുകളിലുള്ള കാലുകളിൽ വിലങ്ങെ റോഡുകൾ വരുന്നടങ്ങളിൽ കുറുകെ കുഴൽ മടകൾ സംബന്ധിച്ച പണിയൊഴിച്ചു എല്ലാ പണികളും, പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു.

E. ഇടത്തരം പണികൾ.—പെരുംകുളം, കോട്ടത്താൻകുളം ഇവയെ സംബന്ധിച്ച പണികൾ സാമാന്യം നല്ല വിധത്തിൽ നടത്തിവരുന്നു. ഇവയൊഴിച്ചു, അനുവദിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പണികളും പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു.

F. കൂടുതൽ പണികൾ.—പത്മനാഭപുരം പുത്തനാർ കാലിൽ ൦ മൈൽ മുതൽ ൬.൭൦൦ മൈൽ വരെ കൂടുതൽ പണികൾ നടത്തുന്നതിലേക്ക ൧,൦൨,൩൬൭ രൂപാ ചിലവായി. മൺവേലയിലും ചെങ്കൽ കെട്ടിലും മിക്കഭാഗവും ചെയ്തു തീർത്തു. ഇരട്ടക്കര കാലിൻ കീഴിൽ ഉള്ള നിലങ്ങൾക്ക കൂടുതൽ വെള്ളം ഇതുവഴി പോകേണ്ടിയിരിക്കകൊണ്ടു ഈ കൂടുതൽ പണികൾ നടത്തേണ്ടിവന്നു.

G. വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുക.—വെള്ളം വിട്ടുകൊടുത്തതു തൃപ്തികരമായിരുന്നു.

H. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കളത്തറകളുടെ വില്പന.—കോതയാർ പണിയെ വ്യാപിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടു ആവശ്യമില്ലാത്തതായി തീർന്ന കളത്തറകളെ വിററതിൽ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൧,൩൭,൪൪൭ രൂപ ഇടായി.

I. കൃഷിയുടെ അഭിവൃദ്ധി.—വിളവിറക്കിയതായ തറകൃഷിയുടെ വിസ്താരം ൩൬,൩൨൩ ഏക്കറിൽ നിന്നു ൪,൩൭൦ ഏക്കറായും എന്നാൽ വെള്ളം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതായ മൊത്തം തറകൃഷിയുടെ വിസ്താരം ൭,൩൨൩ ഏക്കറിൽ നിന്നു ൧൧,൪൩൩ ഏക്കറായും കൂടി.

J. വെള്ളത്തിരുവ.—ഈ ഇനത്തിൽ ഉള്ള പിരിവിനെ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു ഇനത്തിൽ മേൽ കൂട്ടി വന്നിരുന്നു. ഇതിനെ പ്രസ്തുതയാണ്ടുമുതൽ പബ്ലിക്‌വൊർക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട ഇനത്തിൽ മുതൽ കൂട്ടുന്നതിനു ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിൽ പിരിവു ൭൭,൩൪൨ രൂപായായിരുന്നു.

൯. പബ്ലിക്ക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്.—ഈ ആണ്ടത്തിൽ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ചിലവു ൭൨൦,൩൩൭ രൂപായായിരുന്നു. വലിയ തുകയിൽ ഒരു ഭാഗവും മരാമത്തു പണികളിൽ തന്നെ ആണ്ടിൽ ൧൧,൩൦൦ രൂപാ ചിലവായി. ഇതുകൂടാതെ ൧൦൯൯-മാണ്ടത്തേയ്ക്കു വരെ ഈ പണികൾ ക്കൊന്നും ചിലവു ൧൨,൦൦൦ രൂപായായിരുന്നു. ൧,൦,൨,൨ രൂപാ ചിലവുചെയ്തു ഈ സ്ഥലത്തു ഒരു കെട്ടിടവും നിർമ്മിച്ചു. ആലപ്പുഴയിൽ പുതിയ കമ്പാലം സംബന്ധിച്ച പണികൾ ൧൩,൭൦൭ രൂപായിൽ നടത്തപ്പെട്ടു. ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ മൂന്നു ലൈൻ റെ യിൽ ഇട്ടതും, ആലപ്പുഴയിലെ വാർവിനു സമീപം സൈഡിംഗ് ലൈൻ ഇട്ടതും, R. C. മേ ൽ പ്രാകാരം ഉണ്ടാക്കിയതും, പഴയ കടൽ ചവുക്കയെ അടച്ചുള്ള ചരക്കുപുരയാക്കിയതും ആയിരുന്നു. ഇവയിൽ ഒടുവിലത്തെ രണ്ടു പണികളും പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ പള്ളിക്കൂടം നിർമ്മി ക്കുന്ന വകയ്ക്കു ൩,൯൩൮ രൂപാ ചിലവാക്കി. കന്യാകുമാരിയിൽ പരവന്മാർക്കു കളിക്കാൻ കടവുക ൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ഈ ആണ്ടിൽ ചിലവു ൨,൯൪൫ രൂപായായിരുന്നു.

൧൦. അന്വേഷണം.—ഈ ആണ്ടിൽ അനേകം അന്വേഷണങ്ങൾ, പ്രധാനമായ റോഡു പണിക്കായി നടത്തപ്പെട്ടു. ഇവയിൽ അത്യന്തം പ്രധാനമായവ, മൂന്നാറിൽ നിന്നു കുമളിക്കുള്ള റോഡിനായി ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ദേവികുളത്തു നിന്നു ബോഡിനായ്ക്കന്നൂരെയുള്ള റോഡുകളിൽക്കൂടി ഒരു നിരീക്ഷണവും, എലമലക്കാട്ടിൽ കൂടി കമ്പളത്തു നിന്നു ബോഡിനായ്ക്കനൂർക്കു ലൈൻ നിർണ്ണയിച്ചതും ആയിരുന്നു. പുനലൂർനിന്നു ചെങ്കോട്ട വരെ പഴയ ആര്യങ്കാവു റോഡു നിവർത്തുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. മറ്റു അന്വേഷണങ്ങൾ കോട്ടയം-കുമിളി റോഡിലെ ൭൪-ാം മൈയിൽ നിന്നു കിടങ്ങൂരേക്കുള്ള ദേവികുളം റോഡിനു വേണ്ടിയുള്ളതും കന്യാകുമാരിയിൽനിന്നു അഞ്ചുതെങ്ങു വരെ പത്തനംതിട്ട താലൂക്കിലുള്ള ലൈനിനെ മാറ്റി വെട്ടുന്നതിനും ചെങ്ങന്നൂരിൽ വാൽ പള്ളിക്കു ഒരു പാലം കെട്ടുന്നതിനും ആയിരുന്നു. ചെമ്പകാട്ട് ഇറിഗേഷൻ സ്കീം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ ഓടസംബന്ധിക്കുന്നതിനും മലിനജലത്തെ ഒഴുക്കുന്നതിനും വേണ്ട അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിലേക്കു ഒരു കൂട്ടം വിശേഷാൽ ജീവനക്കാരെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ നിയമിച്ചു. ഈ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടതായി ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

൧൧. ജീവനക്കാർ.—ജീവനക്കാർക്കായി മൊത്തം ചിലവു ൯,൩൩,൦൩൫ രൂപായായിരുന്നു. ഈ വകയുള്ള ചിലവു തലേയാണ്ടത്തെ പണികൾക്കുള്ള ചിലവിൽ ൧൦൦-ന്നു ൧൬ വീതം ആയിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിലെ പണികൾക്കുള്ള ചിലവിൽ ൧൦൦-ന്നു ൧൬.൭ വീതം ആയിരുന്നു. "പണികൾ", "ജീവനക്കാർ", "പണിയായുധങ്ങളും പണിക്കോപ്പുകളും" എന്നീ ഇനങ്ങൾക്കുള്ള ചിലവിനെ ഒരുമിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ, ൧൦൯൭ മാണ്ടിൽ മൊത്തം ചിലവിൽ "പണികളുടെ" വകയ്ക്കു ൧൦൦-ന്നു ൮൨ വീതം ചിലവായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ മൊത്തം ചിലവിൽ ൧൦൦-ന്നു ൮൪ വീതവും, "ജീവനക്കാരുടെ" വകയ്ക്കു ൧൦൯൭-മാണ്ടിൽ ൧൦൦-ന്നു ൧൫ വീതം ചിലവായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൧൪ വീതവും "പണിയായുധങ്ങളും പണിക്കോപ്പുകളും" വകയ്ക്കു ൧൦൯൭-മാണ്ടിൽ ൧൦൦-ന്നു ൩ വീതം ചിലവായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൧൦൦-ന്നു ൨ വീതവും ചിലവായിട്ടുണ്ട് എന്നു കാണപ്പെടുന്നു.

൧൨. സാമാന്യം.—ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന്റെ ജോലിനടത്തിപ്പു വളരെ തൃപ്തികരം ആയിരുന്നു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജീവനക്കാരെയും മിനിസ്റ്റീരിയൽ ജീവനക്കാരെയും പുനസ്സംഘടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഇപ്പോൾ കിട്ടിവരുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർൺമെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
ഡ സെക്ട്രിലേക്ക

(A true translation)
K. Chidambara Vadhyar,
Head Translator to Government.

അനുബന്ധം ക.

സെർവീസ് ഇനങ്ങളിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് ഇനങ്ങളിലുമായി ൧൦൮൭-മാണ്ടു (൧൯൧൧-൧൨) പബ്ലിക് പണികൾക്കുള്ള ചിലവിന്റെ സംക്ഷേപമായ സ്റ്റേട്ട്മെണ്ട്.

| നമ്പർ | സെർവീസ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് ഹെഡ് | ഒറിജിനൽ പണികൾ | ക്രൂടതൽ പണികളും വിശേഷാൽ അററകുററങ്ങളും | നടപ്പുള്ള സംരക്ഷണം | ആകെ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | രൂ. | രൂ | രൂ. | രൂ. |
| | സാധാരണ പബ്ലിക്‌വൊർക്ക്സ് | | | | |
| | കെട്ടിടങ്ങൾ | | | | |
| 1 | ലാൻഡ്റെവന്യൂ | 11,186 | 16,334 | 1,397 | 28,917 |
| 2 | ഉപ്പ് | 2,567 | 4,842 | . | 7,409 |
| 3 | എക്സൈസ് | 42,318 | . | . | 42,318 |
| 4 | ചുങ്കം | 1,546 | —378 | . | 1,168 |
| 5 | വനംവക | 42,281 | 4,990 | 437 | 47,708 |
| 7 | മുദ്രവില | | . | . | ... |
| 8 | രെജിസ്ട്രേഷൻ | 1,023 | 1,235 | 205 | 2,463 |
| 9 A | നീതിന്യായക്കോടതി | 31,368 | 14,780 | .. | 46,148 |
| 9 B | ടി ജയിൽ | 10,498 | 415 | 3,180 | 14,093 |
| 10 | എഴുന്നള്ളിയിരിക്കൊടത്തു | 11,028 | 9,815 | 3,778 | 24,611 |
| 11 | ആനാലയവും കുതിരലായവും | | 5,945 | . | 5,945 |
| 12 | ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ | 30 | 2,974 | 2,205 | 5,209 |
| 13 | സ്റ്റേഷനറിയും അച്ചടിയും | ... | 2,211 | ... | 2,211 |
| 14 | കന്നുകാലിസംരക്ഷണം | | . | ... | .. |
| 15 | പൊലിസ് | 3,562 | 5,158 | 512 | 9.232 |
| 16 | വിദ്യാഭ്യാസം | 1,58,077 | 18,164 | 5,761 | 1,82,002 |
| 17 | കരകൌശലവിദ്യ മുതലായ ചില്ലറ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകൾ | 17,406 | 10,329 | 2,264 | 29,999 |
| 18 | മെഡിക്കലും സാനിട്ടെറിയും | 44,453 | 11,184 | 8,178 | 64,115 |
| 19 | ദേവസ്വങ്ങൾ | . | 6,631 | ... | 6,631 |
| 20 | ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ | .. | 5,168 | ... | 5,168 |
| 21 | പട്ടാളം | 7,857 | 16,500 | 7,006 | 31,363 |
| 22 | പബ്ലിക്‌വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് | | | | |
| | i കെട്ടിടങ്ങൾ | 23,655 | 30,779 | 25,634 | 80,068 |
| | ii ഉപകരണങ്ങളും ദ്രവ്യങ്ങളും | 26,689 | 2,774 | 10,235 | 39,698 |
| | iii സ്റ്റോറുകൾ | 10,055 | 3,777 | 136 | 13,968 |

| നമ്പർ | സെർവീസ് ... | ആളു പണികൾ | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങളും | ആണ്ടത്തെ സംരക്ഷണം | ആകെ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | രൂ | രൂ | രൂ | രൂ |
| 25 | പലവക .. | 1,08,414 | 52,411 | 16,955 | 1,77,783 |
| 25 | [illegible] | 8,729 | 811 | . | 9,540 |
| | കെട്ടിടങ്ങൾ വകക്ക ആകെ | 5,62,787 | 2,26,817 | 88,178 | 8,77,762 |
| | II തരാതരമാർഗ്ഗങ്ങൾ | | | | |
| 6 | യാനം — | | | | |
| | i. റോഡുകൾ | 20,838 | 1,892 | 4,213 | 26,949 |
| | ii. പാലങ്ങൾ | 2,176 | ... | ... | 2,176 |
| 32 | പബ്ലിക്‌വർക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് | | | | |
| | iv (a) മെയിൻറോഡുകൾ | 71,567 | 2,66,430 | 3,73,603 | 7,11,600 |
| | (b) വില്ലേജ് റോഡുകൾ | . | | 42,020 | 42,020 |
| | v [illegible] | | | 4,779 | 4,779 |
| | vi കനാലുകൾ ... | 4,288 | 545 | 16,328 | 21,161 |
| | vii പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും | 1,17,679 | 1,62,319 | . | 2,80,098 |
| 31 | തോടുകൾ | 31,149 | 98,254 | 49,306 | 1,78,709 |
| | പലവക . | 11,108 | 3,169 | | 14,277 |
| | തരാതരമാർഗ്ഗങ്ങൾ വകക്ക ആകെ | 2,59,005 | 5,27,509 | 4,90,249 | 12,76,763 |
| | I പലവക പബ്ലിക് കൂടുതൽ പണികൾ | | | | |
| 6 | മറീൻ | 73,597 | 8,580 | 3,715 | 85,892 |
| 18 | മെഡിക്കലും സാനിട്ടേറിയും | 9,015 | 2,405 | 287 | 11,707 |
| 22 | പബ്ലിക്‌വർക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് | | | | |
| | viii വെള്ളംവെപ്പ് | 52 | 1,261 | 21,058 | 25,871 |
| | x ജലസംഭരണം .. | 6,330 | 7,412 | 1,623 | 15,365 |
| | xi [illegible] മാറ്റർക്കൽ ... | 370 | ... | 1,574 | 1,944 |
| | പലവക | 218 | ... | . . | 218 |
| | പലവക പബ്ലിക് കൂടുതൽ പണികൾക്ക ആകെ | 89,572 | 22,608 | 28,257 | 1,40,437 |
| | സാധാരണ പബ്ലിക്‌വർക്സ് വകക്ക ആകെ... | 9,11,314 | 7,76,964 | 6,06,684 | 22,94,962 |
| | ആദായകരങ്ങളായ പണികൾ | | | | |
| 50 | ഇറിഗേഷൻ — | | | | |
| | i. [illegible] വർക്സ് ... | 10,598 | .... | ... | 10,598 |
| | ii പ്രധാനകാലുകളും പിരിവുകളും | 2,57,597 | 1,03,527 | | 3,61,124 |
| 22 | iii [illegible] പലവക പബ്ലിക് വർക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടും ... | 15,925 | .. | . | 15,925 |
| | ix [illegible] ... | 12,750 | 61,777 | 56,503 | 1,31,030 |
| | ആദായകരങ്ങളായ പണികൾ വകക്ക മൊത്തം .. | 2,96,865 | 1,65,304 | 56,503 | 5,18,672 |
| | പബ്ലിക് വർക്സ് വകക്ക ആകെ | 12,08,179 | 9,42,268 | 6,63,187 | 28,13,634 |
| | സ്ഥാപനക്കാർ | | | | 4,35,031 |
| | പണിസാമാനങ്ങളും കോപ്പുകളും സസ്പെൻസ് റിഫണ്ടുകളും ... | | | | 1,07,319 |
| | മൊത്തം ആകെ .. | | | | 33,56,484 |

അനുബന്ധം ഉ

൧൦൮൮-ാമാണ്ടിൽ പബ്ലിക് വർക്സിലെ ചിലവിനുള്ള വിവരമായ സ്റ്റേറ്റ്മെണ്ട്.

| നമ്പർ | പണിയുടെ പേര് | തേടു പണികൾ | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ അററകുററങ്ങളും | നാലാം ഞങ്ങളം |
|---|---|---|---|---|
| | | രൂ | രൂ. | രൂ |
| | **സാധാരണ പബ്ലിക് വർക്സ് കെട്ടിടങ്ങൾ.** | | | |
| | **I. ലാണ്ടു റവന്യൂ.** | | | |
| 1 | തൊടുപുഴ തഹശീൽദാർക്കു വാസസ്ഥലം പണിയിക്കുക | 1,789 | | ... |
| 2 | വള്ളും താലൂക്കക്കച്ചേരിയിൽ ഒരു ബലമായ മുറി [illegible] | | 1,04[illegible] | ... |
| 3 | ചേർത്തല [illegible] | ... | 97[illegible] | ... |
| 4 | ദേവികുളം ഏലംവക [illegible] | ... | 2,120 | ... |
| 5 | [illegible] താലൂക്കക്കച്ചേരിയിൽ കൂടുതൽ പണികളും പൊലിസ് സ്റ്റേഷനുകൾ പണിയിക്കുന്നതും | ... | 658 | |
| 6 | [illegible] താലൂക്കക്കച്ചേരിയിൽ കൂടുതൽ പണികൾ | | 20 | ... |
| 7 | [illegible] ഒരു നെല്ലുപുര പണിയിക്കുക | 2,510 | | ... |
| 8 | [illegible] രണ്ടു ക്ലാർക്കുമാർക്കു വാസസ്ഥലം പണിയിക്കുക | 1,[illegible]27 | ... | ... |
| 9 | [illegible]പുരം താലൂക്കക്കച്ചേരിയിൽ ഒരു പുത്തൻ [illegible] പണിയിക്കുക | 1,8[illegible] | | ... |
| 10 | [illegible] (ഹരിപ്പാട്) താലൂക്കക്കച്ചേരിയോടു ചേർന്നു ഒരു ബലമായ മുറി പണിയിക്കുക | | 950 | |
| 11 | [illegible] താലൂക്കക്കച്ചേരിയിൽ ചില കൂടുതൽ പണികൾ | ... | 729 | ... |
| 12 | [illegible]പുരം താലൂക്കക്കച്ചേരിയിൽ [illegible] ബലപ്പെടുത്തുക | | 1,[illegible]58 | |
| 13 | [illegible] കൊല്ലം താലൂക്കക്കച്ചേരിയായി [illegible] പഴയ [illegible] കെട്ടിടത്തിൽ ചില കൂടുതൽ പണി ചെയ്യുന്നതു | | 103 | |
| 14 | കൊല്ലം പബ്ലിക് [illegible] വാർഷിക അററകുററങ്ങൾ | | | 1,041 |
| 15 | തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാട്ടിലെ [illegible] സർവെ [illegible] കൂടുതൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുക | 2,80[illegible] | | ... |
| 16 | [illegible] ഒരു [illegible] പണിയിക്കുക | | 41[illegible] | ... |
| 17 | തിരുവനന്തപുരം [illegible] താലൂക്കക്കച്ചേരിയിൽ [illegible] | ... | —3 | ... |
| 18 | [illegible] ഒരു ബലമായ മുറി പണിയിക്കുക | | 714 | ... |
| 19 | സംസ്ഥാനത്തിലെ [illegible] പെട്ടികളും [illegible] കൊടുക്കുന്നതിനു | 357 | | |
| 20 | [illegible] താലൂക്കക്കച്ചേരിക്കും സബ്‌രജിസ്ത്രാഫീസിനും [illegible] പണിയിക്കുക | ... | 1,5[illegible] | ... |
| 21 | [illegible] താലൂക്കക്കച്ചേരിയിൽ ഒരു ബലമായ മുറി പണിയിച്ചുകൊടുക്കുക | | 1,436 | ... |
| 22 | വിള[illegible] [illegible] | ... | 1,863 | ... |
| 23 | [illegible] ദിവാൻജിയുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ചില കൂടുതൽ പണികൾ | ... | 1,479 | |
| 24 | [illegible] താലൂക്കക്കച്ചേരിയിൽ ഒരു ബലമായ മുറി പണിയിക്കുക | ... | 353 | ... |
| 25 | [illegible] | ... | 938 | ... |
| 26 | തിരുവ[illegible] [illegible] വിശേഷാൽ അററകുററങ്ങൾ | ... | 796 | ... |
| 27 | [illegible] പബ്ലിക് [illegible] കച്ചേരി കെട്ടിടങ്ങൾക്കു അററകുററം തീർക്കുക | ... | —149 | ... |
| | [illegible] ൯ ചില്ലറ പണികൾ | 258 | 222 | 306 |
| | ആകെ | 11,186 | 16,364 | 1,397 |
| | **II. കൃഷി** | | | |
| 28 | തിരുവനന്തപുരം [illegible] കൂടുതലായി [illegible] പണിയിക്കുക | 2,567 | ... | .. |
| 29 | [illegible] | ... | 280 | |
| 30 | [illegible] പുതുക്കി അററകുററം | ... | 4,562 | ,218 / 750 |
| | ആകെ | 2,567 | 4,842 | |

| നമ്പർ | പണിയുടെ പേര് | ആദ്യ... ണിച്ചതു | ...ണ്ടും വിശേഷ... ൽ ഉണ്ടാക... ...ത്തും | ...ത്തെ സം... ഖ്യങ്ങൾ |
|---|---|---|---|---|
| | | ൨ | ൩ | ൪ |
| | **III. എക്സൈസ്.** | | | |
| 31 | ...വിതാംകൂറ് എക്സൈസ് ... ...വന്... ...കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയിക്ക | 5,973 | ... | |
| 32 | ...ലെ എക്സൈസ് ... ...ക്കുന്നതിനു ... പണിയിക്ക | 3,326 | | |
| 33 | ... ഒരു ഡിസ്റ്റിലറി (ചാരായം വാറ്റുന്ന സ്ഥലം) കെട്ടുക | 23,019 | | |
| | ആകെ | 42,318 | | |
| | **IV. ചുങ്കം.** | | | |
| 34 | ... ചുങ്കക്കടവു ... ...കൾ കെട്ടുകയും ... പണിയിക്കയും | 1,044 | | |
| 35 | ...ചുങ്കം ... ...വകകളുള്ള പുരകൾ ഉണ്ടാക്കുക... | ... | —378 | |
| 36 | ആലപ്പുഴ ... ...രിക്കുന്ന ... എൻജിനിലേക്കു ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് | 502 | | |
| | ആകെ | [illegible] | —378 | |
| | **VI. വനംവക** | | | |
| 37 | ...ഒരു റെസ്റ്റ് ഹൌസ് കെട്ടുക | 3,107 | | |
| 38 | ... ഫോറസ്റ്റ് ... ...ർക്കു ക്വാർട്ടേഴ്സ് പണിയിക്ക | 1,044 | | |
| 39 | ... ഒരു ... സ്റ്റേഷൻ പണിയിക്ക | [illegible] | | |
| 40 | ...ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ... ...ർക്കു ക്വാർട്ടേഴ്സ് പണിയിക്ക | 507 | | |
| 41 | ...ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ... ...സ് മുതലായവ പണിയിക്ക | 2,122 | | |
| 42 | വനം ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട് വകക്കു ... ചില കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടുക | 15,739 | | |
| 43 | ...ഒരു ... ...സ് കെട്ടുക | [illegible] | | |
| 44 | ... ...പുര കെട്ടുക | 8,361 | | |
| 45 | ...ഫോറസ്റ്റ് ... കൺസർവേറ്ററുടെ ...ആഫീസിനായി ...ത്തിലുള്ള ... ഈ ... ...കൂടുതൽ പണം ചെയ്ക | ... | 8,796 | |
| 46 | ...വിലയ്ക്കു വാങ്ങിച്ച ... കൺസർവേറ്റ... ...ക്കു ... ...രിൽ കെട്ടുക | | 650 | |
| 47 | ... ഡിപ്പോവിനരികെയുള്ള ...കളിൽ ... ...ങ്ങൾ | .. | | 437 |
| 48 | ...ഡിവിഷൻ ... ...സും, തിരുവനന്തപുരത്തു ... ...ഡിപ്പോ ... ഒരു ...സ് കെട്ടുക | 537 | | ... |
| 49 | ...ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ...ക്വാർട്ടേഴ്സും കെട്ടുക | 4,131 | | ... |
| 50 | ... ...ടി | 1,185 | | ... |
| 51 | ... ഒരു ... ...ൽ കെട്ടുക | 687 | ... | ... |
| 52 | ...ക്വാർട്ടേഴ്സും കെട്ടുക | 2,190 | | |
| 53 | ...ഒരു ... ...സ്റ്റേഷൻ പണിയിക്ക | 1,0 5 | | ... |
| | ഒററൊന്നും ...ഉള്ള ചില്ലറ പണികൾ | ... | 544 | |
| | ആകെ | 42,281 | 4,990 | 437 |
| | **VII രെജിസ്ത്രേഷൻ.** | | | |
| 54 | ...ഒരു ... ...സ് കെട്ടുക | 1,023 | ... | |
| | ... ...ന് ... സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കുക | | 1,195 | |
| | ഒററൊന്നും ...ഉള്ള ചില്ലറ പണികൾ | | 40 | 205 |
| | ആകെ | 1,023 | [illegible] | 205 |

| നമ്പർ | പണിയുടെ പേര് | അത്യപ്പണികൾ | കൂട്ടുന്ന പണികളും വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങളും | H തരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| | | രൂ. | രൂ. | രൂ. |
| | **IX. നീതിന്യായം—കോടതികൾ.** | | | |
| 56 | ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഒരു പുതിയ മുൻസിപ്പ് കോട്ട് കെട്ടുക ... | —91 | ... | |
| 57 | കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ പുതിയ മുൻസിപ്പ് കോട്ടിനു താൽക്കാലികമായി കൂടുതൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്ക | 1,010 | ... | .. |
| 58 | ചെങ്ങന്നൂരിൽ പുതിയ മുൻസിപ്പ് കോട്ടിനു പുരയിടപറമ്പിൽ നിന്നു ചുറ്റും മതിൽ കെട്ടുകയും ഒരു ഗേറ്റ് കെട്ടുകയും ചെയ്ക ... | ... | 2,242 | ... |
| 59 | മുൻസിപ്പ് കോട്ടിനു സ്ഥലം കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാനായി അട്ടൂർ സത്രത്തിൽ കൂടുതൽ പണികളും ഭേദഗതികളും | ... | 33 | ... |
| 60 | തിരുവനന്തപുരത്തു ലാകാടുകൾ വകക്കു ഭൂമി വിലക്ക വാങ്ങിക്ക | 1[illegible],618 | | ... |
| 61 | " ലാകോടുകൾക്കു പണിയിക്കാൻ | 12,697 | ... | .. |
| 62 | ഹൈക്കോർട്ട് കെട്ടിടങ്ങളിൽ വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങളും കൂടുതൽ പണികളും ... | . | 7,445 | .. |
| 63 | കഴിത്തുറ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിപ്പു കോട്ടിനും പറമ്പിനും ചുറ്റും മതിലും രക്ഷികൾ കെട്ടുന്നതിനുള്ള പുര മുതലായവയും പണിയിക്കാൻ | ... | 1,059 | ... |
| 64 | നെയ്യാറ്റിൻകര മുൻസിപ്പു കോട്ടിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ട ജംഗമങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാനായി ഒരു പുതിയ കെട്ടിടം പണിയിക്ക | ... | 1,301 | . |
| 65 | പീരുമേട്ടിൽ സെക്കന്റു ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേട്ടുകോട്ടിനു ഒരു പുതിയ കെട്ടിടം പണിയിക്ക | 4,064 | .. | . |
| 66 | കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോട്ടിൽ രണ്ടാം ജഡ്ജിക്കു സ്ഥലം കെട്ടുകാൻ | ... | 1,740 | . |
| 67 | പരവൂർ(?) സെക്കന്റു ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ടിനു ഒരു ആഫീസ് കെട്ടുക | 130 | . | . |
| 68 | ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോട്ടിൽ ജഡ്ജിമാരുടെ മുറികളിലേക്കുള്ള കോണിപ്പടികളെ പുതുതായി പണിയിക്ക ... | ... | 541 | . |
| | ഓരോന്നും 500 ഉറുപ്പികയിൽ ചുരുക്കമുള്ള ചില്ലറ പണികൾ | . | 419 | ... |
| | ആകെ | 31,368 | 14,780 | . |
| | **IX B. നീതിന്യായം—ജെയിലുകൾ.** | | | |
| 69 | തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ പ്രിസൻ കോമ്പൗണ്ടിലേക്കു ചേർക്കാനായി ഭൂമി പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുത്തു വാങ്ങിക്ക | 3,359 | ... | ... |
| 70 | ടി ടി ജെയിൽ ആശുപത്രിയിലെ മേല്പുരയെ പുതുക്കി | . | ... | |
| 71 | ടി ടി ജെയിലിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ... | ... | 415 | 1,045 |
| 72 | തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജെയിൽ പ്രെസ്സിൽ ഒരു ആയിൽ എഞ്ജിൻ സ്ഥാപിക്കാൻ | 3,407 | ... | .. |
| 73 | കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോട്ടിലേക്ക് ഒരു ജെയിൽ പണിയിക്ക .. | 2,708 | ... | ... |
| 74 | ടി ടി ക്കു തടങ്ങളും കിണറും ടി ... | 1,026 | ... | ... |
| | ഓരോന്നും 500 ഉറുപ്പികയിൽ ചുരുക്കമുള്ള ചില്ലറപ്പണികൾ | ... | ... | 1,135 |
| | ആകെ ... | 10,498 | 415 | 3,180 |
| | **X. എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നേടത്തു.** | | | |
| 75 | ആലുവാ കൊട്ടാരത്തിനരികെ നദി അരിച്ചുകൊണ്ടു പോകാതെ തടുക്കാനായി ഒരു റിവെട്ട്മെന്റ് മതിൽ മുതലായവ കെട്ടുക | . | 1,715 | .. |
| 76 | വർക്കല കൊട്ടാരത്തിലേക്കു കൂടുതൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ... | 6,179 | . | ... |
| 77 | വർക്കലയിൽ തടങ്ങളോടുകൂടി ഒരു പുതിയ നാലുകെട്ട് പണിയിക്ക | 3,[illegible] | ... | .. |
| 78 | കന്യാകുമാരി ... വെള്ളയമ്പലം കൊട്ടാരത്തിലേക്കു ഉപയോഗപ്പെടുത്തു | 1 | ... | .. |
| 79 | വർക്കലയിൽ ... പുതിയ കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള ... പടികൾ മുതലായവയെ അറ്റകുറ്റം തീർക്ക | ... | 602 | ... |
| 80 | വെള്ളയമ്പലത്തിലെ കനിഷ്ഠൻ ബംഗ്ലാവിൽ ചില അറ്റകുറ്റം തീർക്ക ... | ... | 1,916 | |
| 81 | കന്യാകുമാരി കൊട്ടാരത്തിലെ വാർഷിക സംരക്ഷണം .. | ... | .. | 1,215 |
| 82 | വർക്കല കൊട്ടാരത്തിലെ ടി ... | ... | . | 750 |

| നമ്പർ | പണിയുടെ പേര് | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| 83 | [illegible] കൊട്ടാരത്തിലെ [illegible] | | | 660 |
| 84 | [illegible] കൊട്ടാരത്തിന് ചില പണികൾ | | 1,108 | |
| 85 | [illegible] കൊട്ടാരത്തിൽ [illegible] പണി | | 10 | |
| 86 | [illegible] | 856 | | |
| 87 | [illegible] | | 2,704 | |
| | [illegible] ചില്ലറ പണികൾ | | [illegible] | 3,115 |
| | ആകെ | 1,023 | 3,815 | 3,773 |

## XI. [illegible]

| നമ്പർ | പണിയുടെ പേര് | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| 88 | തിരുവനന്തപുരം [illegible] | | 3,101 | |
| 89 | [illegible] | | 2,844 | ... |
| | ആകെ | | 5,945 | |

## XII. ജെനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ.

| നമ്പർ | പണിയുടെ പേര് | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| 90 | തിരുവനന്തപുരം [illegible] | | 7,?0 | |
| 91 | തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള [illegible] | | [illegible] | |
| 92 | തിരുവനന്തപുരം [illegible] | | 419 | |
| 93 | [illegible] | | 789 | |
| 94 | [illegible] | | 1,116 | |
| 95 | [illegible] | | 1,5?7 | |
| 96 | തിരുവനന്തപുരം [illegible] | | | 2,117 |
| | [illegible] ചില്ലറ [illegible] | 80 | 650 | 88 |
| | ആകെ | 80 | 2,97? | 2,205 |

## XIII. [illegible]

| നമ്പർ | പണിയുടെ പേര് | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| 97 | തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ അച്ചുക്കൂടത്തിനു [illegible] | | 530 | ... |
| 98 | [illegible] | | 1,681 | ... |
| | ആകെ | | 2,211 | ... |

## XV. പോലീസ്

| നമ്പർ | പണിയുടെ പേര് | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| 99 | [illegible] പോലീസ് [illegible] | 1,620 | | |
| 100 | [illegible] പോലീസ് [illegible] | 7 | | |
| 101 | [illegible] | | 3,058 | |
| 102 | [illegible] | | 513 | |
| 103 | [illegible] പോലീസ് [illegible] | | 287 | |

| നമ്പർ | പണികളുടെ പേര | തള്ള പണികൾ | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ അററകററങ്ങളും | തുണ്ട ത്തെ സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| | | രൂ. | രൂ | രൂ. |
| 104 | മൂന്നാറിൽ ഒരു ഹെഡ കാൺസ്റ്റബിളിനും 6 കാൺസ്റ്റബിൾ മാർക്കും കൂടുതൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കാൻ ... | . | 28 | . |
| 105 | കൊല്ലം ടൌൺ പൊലിസ് സ്റ്റേഷൻ പറമ്പിൽ ഒരു കിണറു കുഴിക്കാൻ | .. | 162 | . |
| 106 | തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലെ പൊലിസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കു കക്കൂസ്സുകൾ പണിയിക്ക | .. | 204 | . |
| 107 | ഉടുമ്പൻചോല പൊലിസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കു ഒരു കിണറും പുകപ്പുരയും ഉണ്ടാക്ക .. | 18 | .. | ... |
| 108 | ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു ഫയർ എൻജിൻഹൌസ് പണിയിക്ക . | 147 | .. | ... |
| 109 | കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ലൈൻസ് കിണറു കമ്പിവേല മുതലായവയോടുകൂടി ഒരു രണ്ടാംക്ലാസ്സ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പണിയിക്ക | 1,770 | ... | .. |
| 110 | അരുവായിലെ പൊലിസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കു ലൈൻസിനും അററകററം തീർക്ക | | —15 | . |
| 111 | മൂണ്ടകയം പൊലിസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കു മതിലും പടിപ്പുര കെട്ടുക | . | 58 | . |
| | ഫാമിനും, 500 രൂപായിൽ കുറവായ ചില്ലറപണികൾ . | .. | 598 | 512 |
| | ആകെ .. | [illegible],562 | 5,158 | 512 |
| | **XVI. വിദ്യാഭ്യാസം** | | | |
| 112 | ചേർത്തലയിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പാഠശാല പണിയിക്കാൻ . | 914 | | . |
| 113 | ടി പെൺകുട്ടികൾക്കു ഒരു എച്ച്. ജി. ഇ. സ്കൂൾ ടി | 4,303 | .. | ... |
| 114 | ഇടപ്പള്ളിയിൽ ടി ടി | 913 | . . | ... |
| 115 | വയ്ക്കത്തു എച്ച്. ജി. എസ്. സ്കൂൾ പണിയിക്കാൻ . | 1,694 | . | .. |
| 116 | തൊടുപുഴയിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കുള്ള എച്ച്. ജി ഇ, സ്കൂൾ വകക്കായി തൽക്കാലമായ പുരകൾ പണിയിക്കാൻ | 607 | . | ... |
| 117 | പറവൂർ എച്ച്. ജി. എസ്. സ്കൂളിലേക്കു ഒരു ജിംനാസ്റ്റിക് പുരയും കക്കൂസും പണിയിക്കാൻ | .. | 605 | .. |
| 118 | ടി ടി തുണ്ടത്തെ സംരക്ഷണത്തിനു . | | .. | 598 |
| 119 | കീരിക്കാട്ടിൽ ഒരു മലയാളം പെൺപള്ളിക്കൂടം പണിയിക്കാൻ | 2,625 | ... | ... |
| 120 | ഹരിപ്പാട്ടു പെൺപള്ളിക്കൂടം വകക്കു ഒരു പുതിയ കെട്ടിടം പണിയിക്കാൻ | 4,865 | .. | . . |
| 121 | ചെങ്ങന്നൂരിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കുള്ള എച്ച്. ജി ഇ സ്കൂളിനെ കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ | . . | 737 | ... |
| 122 | മാവേലിക്കരയിൽ എച്ച്. ജി. എസ്. സ്കൂൾ വകക്കായി ഒരു താൽക്കാലികമായ പുരകെട്ടാൻ | ... | 1,358 | .. |
| 123 | ടി സ്കൂൾ വകക്കു തുണ്ടത്തെ അററകുററം വകക്കു | ... | ... | 7[illegible] |
| 124 | തൈക്കാട്ടു ട്രെയിനിംഗ് കാളേജിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ വിസ്തീർണ്ണമാക്കയും നിരപ്പാക്കയും ചുററും മതിൽകെട്ടുകയും ചെയ്യാൻ . | 31,694 | ... | ... |
| 125 | തൈക്കാട്ട് ട്രെയിനിംഗ് കാളേജിനു ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കെട്ടുക .. | 2,015 | ... | ... |
| 126 | ടി ടി പ്രിൻസിപാളിനു വാസഗൃഹം കെട്ടുക | 3,310 | ... | ... |
| 127 | തിരുവനന്തപുരം ആൺകുട്ടികൾക്കുള്ള രാജകീയ കാളേജിനു ഒരു പുതിയ മുഖപ്പും കൊട്ടിലും പണിയിക്കാൻ . | [illegible],094 | ... | ... |
| 128 | വഞ്ചിയൂരിൽ ഒരു എച്ച്. ജി. എസ്. സ്കൂൾ പണിയിക്കാൻ | 65,256 | ... | ... |
| 129 | തൈക്കാട്ടിൽ ഒരു ട്രെയിനിംഗ് കാളേജ് പണിയിക്കാൻ . | —2,741 | ... | ... |
| 130 | ചാല എച്ച്. ജി. ഇ. സ്കൂളിനു കൂടുതൽ സ്ഥലവിസ്താരത്തിനു | —109 | ... | .. |
| 131 | തൈക്കാട്ടു ട്രെയിനിംഗ് കാളേജിനു തട്ടി കൊടുക്കാൻ | 72 | ... | .. |
| 132 | ലാഡ്ജ മിഞ്ചിൻ സ്ഥലത്തു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടരുടെ ആഫീസ്സ വകക്കു ഒരു കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനു . . | 2,550 | ... | .. |
| 133 | ബാലന്മാർക്കുള്ള രാജകീയകാളേജിലെ പണിപ്പുരകൾ, ടെന്നിസ കോർട്ട് മുതലായവ വകക്കു | | 280 | ... |
| 134 | തിരുവനന്തപുരം സെനാനാ മിഷൻ സ്കൂളിനു വിശേഷാൽ അററകുററങ്ങളും കൂടുതൽ പണികളും ... | . | 2,295 | ... |
| 135 | തിരുവനന്തപുരം പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള രാജകീയ കാളേജിലും ഹൈസ്കൂളിലും കൂടുതൽ പണികൾ വകക്കു | | 18 | ... |
| 136 | തിരുവനന്തപുരം സെനാനാ മിഷൻ സ്കൂളിനു [illegible] തൽക്കാലമായ പുര വകക്കു . | ... | 397 | .. |
| 137 | ബാലന്മാർക്കുള്ള രാജകീയ [illegible] വിശേഷാൽ അററകുററങ്ങൾ | ... | —48 | .. |
| 138 | ട്രെയിനിംഗ് കാളേജ് [illegible] പാഠ്യ [illegible] മുതലായവ [illegible] ചെയ്യാൻ | ... | 73 | .. |

| നംബർ | പണിയുടെ പേര് | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| 139 | [illegible] | .. | 951 | |
| 140 | [illegible] | .. | | 1,014 |
| 141 | [illegible] | .. | | 658 |
| 142 | [illegible] | .. | . | 359 |
| | [illegible] | | .. | 658 |
| 143 | വിദ്യാഭ്യാസ [illegible] | . | .. | 392 |
| 144 | [illegible] | | | |
| 145 | [illegible] | .. | 762 | |
| | [illegible] | | | |
| 146 | [illegible] | 8,481 | . | |
| | [illegible] | 14,166 | .. | |
| 147 | [illegible] | 590 | .. | |
| 148 | [illegible] | —11 | . | . |
| 149 | [illegible] | | | |
| 150 | [illegible] | | 4,262 | |
| | [illegible] | . | 134 | . |
| 151 | [illegible] | | | |
| 152 | [illegible] | .. | 1,198 | |
| | [illegible] | . | 20 | .. |
| 153 | [illegible] | 5,040 | | .. |
| 154 | [illegible] | | | |
| 155 | [illegible] | 1,328 | | ... |
| | [illegible] | 1,590 | ... | |
| 156 | [illegible] | | | |
| 157 | [illegible] | . | 1,045 | . |
| | [illegible] | | 8,750 | |
| 158 | [illegible] | .. | 495 | 1,922 |
| | ആകെ | 1,58,077 | 18,164 | 5,761 |
| | **XVI [illegible]** | | | |
| 159 | [illegible] | 2,924 | ... | ... |
| 160 | [illegible] | 5,630 | | .. |
| 161 | [illegible] | 2,262 | ... | . |
| 162 | [illegible] | | 2,518 | . |
| 163 | [illegible] | | 1,126 | . |
| 164 | [illegible] | .. | 1,297 | |
| 165 | [illegible] | . | 585 | .. |
| 166 | [illegible] | .. | 10 | . |
| 167 | [illegible] | .. | 976 | . |
| 168 | [illegible] | . | . | 682 |
| 169 | [illegible] | | . | 194 |
| 170 | [illegible] | 4,087 | . | . |
| 171 | [illegible] | | ... | . |
| 172 | [illegible] | 444 | | |
| | [illegible] | ... | 1,458 | |

| നമ്പർ | പണികളുടെ പേര | ആദ്യ പണികൾ | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ നന്നാക്കലുകളും. | അറ്റകുറ്റ സംരക്ഷണം. |
|---|---|---|---|---|
| 173 | തിരുവനന്തപുരം കോട്ട, പുലിയൂർക്കുറിച്ചിക്കോട്ട, ഉദയഗിരി, വട്ടക്കോട്ട ഇതുകളിലുള്ള റോഡ ദുർഗ്ഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം. ... | .. | ... | 790 |
| 174 | തിരുപ്പതിസാരം കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ കൃഷിവിചാരിപ്പിനു കെട്ടിടം ... | 95 | ... | .. |
| 175 | തോവാളയത്തു ഒരു മൃഗചികിത്സാ ആശുപത്രി കെട്ടാൻ .. | 1,154 | ... | ... |
| 176 | പത്മനാഭപുരം കോട്ട, പുലിയൂർക്കുറിച്ചിക്കോട്ട, വട്ടക്കോട്ട, വട്ടക്കോട്ടയിലുള്ള റോഡ് വഴികളെ നന്നാക്കി വരെ കെട്ടിടങ്ങൾ ... | ... | 1,364 | ... |
| ... | ഓരോന്നും 100 രൂപായിൽ കുറഞ്ഞ ചില്ലറ പണികൾ ... | .. | 907 | 648 |
| | ആകെ. | 17,406 | 10,929 | 7,264 |
| | **XVIII. മെഡിക്കലും സാനിട്ടേറിയും.** | | | |
| 177 | ദേവികുളം ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ശവക്കുഴിയും ചുറ്റുമതിലും കെട്ടുക | 4 | ... | ... |
| 178 | ടി ഡിസ്ത്രിക്ട് ഡിസ്പെൻസറിയിൽ വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങളും കൂടുതൽ പണികളും ... | | 1,010 | .. |
| 179 | വൈക്കത്തിലെ ടി ടി ... | ... | 661 | ... |
| 180 | ദേവികുളത്തിലെ ഡിസ്ത്രിക്ട് ഡിസ്പെൻസറിയുടെ സംരക്ഷണം വകക്ക | ... | ... | 497 |
| 181 | കരുനാഗപ്പള്ളി ഡിസ്ത്രിക്ട് ഡിസ്പെൻസറിക്ക ഒരു ശവപ്പുര പണിയിക്കാൻ | 104 | .. | .. |
| 182 | കൊല്ലം ഡിസ്ത്രിക്ട് ആശുപത്രിയോടു ചേർന്ന നേഴ്സിംഗ് സിസ്റ്റേഴ്സ് പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനോടുകൂടെയും, കാമ്പൌണ്ടും ഭിത്തി വകക്ക | ... | 2,017 | ... |
| 183 | പരമാണുശാസ്ത്രലാബൊറട്ടറിയായി ഉപയോഗിക്കാനായി കൊല്ലം ഡിസ്ത്രിക്ട് ആശുപത്രിയോടു ചേർന്ന കെട്ടിടത്തെ നന്നാക്കാൻ ... | ... | 92 | ... |
| 184 | കൊട്ടാരക്കര ഡിസ്പെൻസറിക്ക വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങൾ വകക്ക | ... | 568 | ... |
| 185 | മാവേലിക്കര ഡിസ്ത്രിക്ട് ആശുപത്രി വളപ്പിലെ കുളത്തെ നികത്തുന്നതിനു | ... | 743 | .. |
| 186 | കൊല്ലം, മെഡിക്കൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാർഷിക സംരക്ഷണം വകക്ക | ... | .. | 1,459 |
| 187 | തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ, പുറമെനിന്നുമുള്ള രോഗികൾക്കു മരുന്നു കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്പെൻസറിയെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ .. | 8,548 | ... | ... |
| 188 | തൈക്കാട്ടിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള ആശുപത്രിക്കായി ഒരു പുതിയ കെട്ടിടം പണിയിക്കാൻ | 27,705 | ... | ... |
| 189 | ടി ആശുപത്രിക്ക പുറമെയുള്ള രോഗികൾക്കു മരുന്നു കൊടുക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റും അതിലേക്ക കാമ്പൌണ്ടും മതിലും കെട്ടുക | 7,051 | ... | ... |
| 190 | ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നേഴ്സിംഗ് സിസ്റ്റർമാർക്ക വാസസ്ഥലം പണിയിക്കാൻ . | 544 | ... | ... |
| 191 | ടി ആശുപത്രിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് കെട്ടുന്നതിനു ... | ... | 2,072 | ... |
| 192 | തൈക്കാട്ട ആശുപത്രിയിൽ ചില പണികൾ .. | .. | —548 | ... |
| 193 | ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ശസ്ത്രക്രിയ മുറിയിൽ ചില കൂടുതൽ പണികൾ .. | ... | 579 | ... |
| 194 | ഡർബാർ ഫിസിഷ്യന്റെ ആഫീസിനു മുൻവശം കൂടുതലായി രണ്ടു മുറികൾ പണിയിക്കാൻ | ... | 37 | ... |
| 195 | ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള വൈദ്യശാലക്ക സമീപമുള്ള കിണററിൽ പമ്പു വെക്കാൻ, | ... | 67 | ... |
| 196 | ജനറൽ ആശുപത്രി പറമ്പിൽ ഉടനീളം ചിലടത്തിൽ ഓടകൾ കെട്ടുക | ... | 504 | ... |
| 197 | പുറമെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ആശുപത്രിക്ക പുതിയ പൊതുവഴിയും വണ്ടികൾക്കു ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ചുററും ചുവർ കെട്ടുക ... | ... | 476 | |
| 198 | ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നേഴ്സിംഗ് സിസ്റ്റർമാരുടെ വാസസ്ഥലത്തിനു മുമ്പിൽ ഒരു കൈവരി കൂടെ കെട്ടുകയും കമ്പിവേലി കെട്ടുകയും ചെയ്യാൻ .. | . | 870 | ... |

| നമ്പർ | പണികളുടെ പേര് | ആദ്യ പണികൾ | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ ഏറ്റങ്ങളും | ഇവ തന്നെ സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 199 | ജെനറൽ ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ ... ഒരു കക്കൂസ് കെട്ടുന്നതിന | | 427 | .. |
| 200 | ഡർബാർ ഫിസിഷൻ ആഫീസിൽ ചില കൂടുതൽ പണികൾ | | [illegible]5 | .. |
| 201 | ജെനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പുറമേ നിന്നുള്ള രോഗികൾക്ക് ... കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ചില കൂടുതൽ പണികൾ | | 407 | ... |
| 202 | ... സ്ത്രീകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഉള്ള ആശുപത്രിയെ ... തറയെ ... | 916 | . | ... |
| 203 | ഉള്ളൂർപാറയിലെ ... ആശുപത്രിയുടെ സംരക്ഷണം | | | 1,156 |
| 204 | ടി ... ടി ടി | ... | | 631 |
| 205 | ജെനറൽ ആശുപത്രിയുടെ സംരക്ഷണം | | .. | 861 |
| 206 | ഡർബാർ ഫിസിഷന്റെ ബംഗ്ലാവിന ടി | ... | . | 660 |
| 207 | സ്ത്രീകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമുള്ള ആശുപത്രിയുടെ സംരക്ഷണം | ... | ... | 861 |
| 208 | ജെനറൽ ആശുപത്രിയോടു ചേർന്ന ... സാധനങ്ങളടങ്ങിയ കെട്ടിടത്തിന കൂടുതൽ പണികൾ | .. | 920 | ... |
| 209 | കന്യാകുമാരിയിൽ ... ആശുപത്രി കെട്ടുന്നതിന | 79 | ... | ... |
| 210 | ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആശുപത്രിക്ക കൂടുതൽ പണികളും ഭേദഗതികളും ... | 1,238 | ... | ... |
| 211 | ടി ടി വാർഷിക സംരക്ഷണം | ... | ... | 701 |
| 212 | കോട്ടയം ടി ടി ടി | | | 487 |
| | മറ്റൊന്നും ... ചില്ലറ പണികൾ | 212 | 786 | 1,162 |
| | ആകെ | 44,459 | 11,1[illegible] | [illegible],478 |

## XIX. ദേവസ്വങ്ങൾ

| നമ്പർ | പണികളുടെ പേര് | ആദ്യ പണികൾ | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ ഏറ്റങ്ങളും | ഇവ തന്നെ സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 213 | തിരുപ്പതിസാരം ക്ഷേത്രം വക മഠം അഴിച്ചു പണിയിക്കാന | . | 4,230 | . |
| 214 | വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിലെ നാലമ്പലത്തിന പുറമെയുള്ള മണ്ഡപത്തിൽ ചില കൂടുതൽ പണികൾക്കായി | . | 2,401 | ... |
| | ആകെ | . | 6,631 | .. |

## XX. ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ

| നമ്പർ | പണികളുടെ പേര് | ആദ്യ പണികൾ | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ ഏറ്റങ്ങളും | ഇവ തന്നെ സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 215 | അഗ്രശാല കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽ പുരകളെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാന | .. | 62 | ... |
| 216 | അഗ്രശാലയിലെ ജലസംഭരണം, മലിനജലം മാറ്റിക്കൽ ഇവ സംബന്ധമായ ഏർപ്പാടുകളിൽ ചില പരിഷ്കാരങ്ങളും നിർവ്വാഹം ... ഇടുന്നതിനുമായി | . | 25 | |
| 217 | അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തോടു ചേർന്ന ഊട്ടുപുര കെട്ടിടങ്ങൾക്ക അറ്റകുറ്റം തീർക്കൽ | | 1,076 | ... |
| | ആകെ ... | ... | 5,163 | ... |

## XXI. പട്ടാളം.

| നമ്പർ | പണികളുടെ പേര് | ആദ്യ പണികൾ | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ ഏറ്റങ്ങളും | ഇവ തന്നെ സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 218 | പാങ്ങോട് ലൈൻസിൽ ചേർന്ന മെസ് ആൻഡ് കാഫി ഷാപ്പിനെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | 2,869 | ... | |
| 219 | പാങ്ങോട്ടിൽ ഒരു പോലീസ് ... പണിയിക്കാന | 2,124 | . | |
| 220 | തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം റോഡ് ... ഉള്ള ... പുരയിൽ ... വള്ളപ്പുകളെ നന്നാക്കയും ആ സ്ഥലത്തെ അടച്ചുകെട്ടുകയും ചെയ്ക | 758 | ... | |
| 221 | പാങ്ങോട് ലൈൻസിൽ പുതുതായി രണ്ടു കിണറുകൾ കുഴിക്ക | 692 | . | |
| 222 | പാങ്ങോട്ടിൽ കൂടുതൽ ലൈനുകൾ പണിയിക്ക | 1,5[illegible] | ... | |
| 223 | പാങ്ങോട്ടിലെ മെഡിക്കൽ ആഫീസർക്ക സ്ഥിരം ക്വാർട്ടേഴ്സ് പണിയിക്ക ... | 1,184 | . | |
| 224 | പാങ്ങോട് ലൈനുകൾക്ക ചുറ്റി ... വാങ്ങിക്ക | 1,296 | .. | . |
| 225 | ... ബംഗ്ലാവിൽ ചില കൂടുതൽ പണികൾ | . | 2,466 | . |

| നമ്പർ | പണികളുടെ പേര് | ആദ്യപണികൾ | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങളും | ആണ്ടുതോറുമുള്ള സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 226 | ബോഡിനാർഡ് വസ്തുക്കളിൽ ഉള്ള പായങ്ങളുടെ [illegible] കളുടെ മരാമത്തും ചില അറ്റകുറ്റങ്ങളും . | | 10,515 | . |
| 227 | ട്രാപ്പൻ സ്റ്റേഷന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങളും കൂടുതൽ പണികളും ... | . | 1,351 | . |
| 228 | കമ്മാണ്ടിംഗ് ആഫീസരുടെ ബംഗ്ലാവിലെ വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങളും ... | .. | 32 | .. |
| 229 | [illegible] കിഴക്കുവശത്തു [illegible] മതിൽ കെട്ടുക | | 12 | . |
| 230 | കമ്മാണ്ടിംഗ് ആഫീസരുടെ ബംഗ്ലാവിൽ [illegible] പണിയിക്ക | ... | — 2 | ... |
| 231 | പാളയത്തിൽ [illegible] സബാൾട്ടേൺമാരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ [illegible] അറ്റകുറ്റം തീർ | .. | 577 | ... |
| 232 | പാളയത്തു ലൈൻസിൽ [illegible] ചെയ്യുക. | ... | 551 | ... |
| 233 | പാളയത്തു ലൈൻസ് എ-യും ബി-യും കമ്പനി [illegible] സംരക്ഷണം | .. | | 1,574 |
| 234 | ബ്രിഗേഡ് ബാറക്കിന്റെ സംരക്ഷണം. | ... | ... | 674 |
| 235 | കമ്മാണ്ടിംഗ് ആഫീസരുടെ ബംഗ്ലാവിന്റെ സംരക്ഷണം | .. | | 1,085 |
| 236 | പാളയത്തു ലൈൻസിൽ താൽക്കാലികമായ [illegible] സംരക്ഷണം | | ... | 604 |
| 237 | [illegible] സംരക്ഷണം .. | ... | | 325 |
| 238 | തിരുവനന്തപുരം [illegible] ചില അറ്റകുറ്റങ്ങളും | ... | 398 | ... |
| | [illegible] ചില്ലറ പണികൾ ... | 157 | 230 | 2,491 |
| | ആകെ ... | 7,8[illegible] | 16,5[illegible] | 7,006 |

## XXII. [illegible] പണികൾ.

### (എ) പബ്ലിക് വർക്സ് കെട്ടിടങ്ങൾ

| നമ്പർ | പണികളുടെ പേര് | ആദ്യപണികൾ | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങളും | ആണ്ടുതോറുമുള്ള സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 239 | [illegible] ആഫീസ് [illegible] പണിയിക്ക ... | 89 | | .. |
| 240 | [illegible] പബ്ലിക് വർക്സ് [illegible] ... | 8,221 | .. | ... |
| 241 | [illegible] പബ്ലിക് വർക്സ് [illegible] ആഫീസ് കെട്ടുക .. | 3,510 | .. | .. |
| 242 | [illegible] ആഫീസുകൾ [illegible] ... | 5,717 | ... | ... |
| 243 | [illegible] താൽക്കാലികമായി [illegible] ചെയ്യുക | 4 | . | . |
| 244 | [illegible] എൻജിനീയറുടെ ബംഗ്ലാവിന് കൂടുതൽ പണികൾ .. | ... | 2,630 | .. |
| 245 | [illegible] കൂടുതലായി [illegible] ... | . | 601 | ... |
| 246 | [illegible] എൻജിനീയർ ബംഗ്ലാവിന്റെ വാർഷികസംരക്ഷണം ... | .. | ... | 128 |
| 247 | [illegible] പുതുതായി [illegible] ചെയ്യുക | 2,818 | . | ... |
| 248 | [illegible] എൻജിനീയറുടെ [illegible] പണിയിക്ക | ... | 324 | ... |
| 249 | [illegible] എൻജിനീയറുടെ ബംഗ്ലാവിന് ചില അറ്റകുറ്റങ്ങളും കൂടുതൽ പണികളും ... | . | — 5 | .. |
| 250 | [illegible] എൻജിനീയറുടെ [illegible] ചെയ്യുക | .. | 7,311 | .. |
| 251 | തിരുവനന്തപുരം [illegible] ചെയ്യുക ... | ... | 538 | . |
| 252 | [illegible] എൻജിനീയറുടെ ബംഗ്ലാവിന്റെ സംരക്ഷണം | ... | ... | 402 |
| 253 | തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക് വർക്സ് [illegible] പണിയിക്കുന്നതിന് ... | 94 | .. | . |
| 254 | [illegible] ... | 2,514 | | |
| 255 | [illegible] ബംഗ്ലാവിൽ [illegible] ... | 541 | ... | .. |

| നമ്പർ | പണികളുടെ പേര് | ആദ്യ പണികൾ | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങളും | തുടരെത്തെ സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 256 | പതിനെട്ടു ... സ്ഥലത്തുള്ള ... ത്തിൽനിന്നു ... ഷ്ട്ര ... വകകൾ | .. | 166 | |
| 257 | ... സ്റ്റോറിൽ ... കൂടുതലായി ... | ... | 321 | |
| 258 | ചീഫ എൻജിനീയർ ആഫീസിൽ ... | 611 | .. | |
| 259 | ... എൻജിനീയർ ബംഗ്ലാവിൽ ... തട്ടുന്നതിനു | . | 271 | |
| 260 | ടി ടി വാർഷിക സംരക്ഷണത്തിനു .. | . | | 1,954 |
| 261 | ചീഫ എൻജിനീയർ ആഫീസിനു ടി | . | | 751 |
| 262 | ... വകകൾ ... | 701 | | |
| 263 | നാഗർകോവിലിലെ എക്സിക്യൂട്ടിവ് എൻജിനീയരുടെ ബംഗ്ലാവിന്റെ ... പണിയിനു | | [illegible]7 | |
| 264 | നാഗർകോവിൽ ... സബ് ഡിവിഷൻ ... കെട്ടുന്നതിനു | 417 | .. | |
| 265 | ... ഇൻസ്പെക്ഷൻ ... കെട്ടുന്നതിനു | —188 | .. | |
| 266 | ... വാസഗൃഹം പണിയിനു | 122 | | |
| 267 | ... പബ്ലിക് വർക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുവക കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാർഷിക ... | | .. | 1,147 |
| 268 | ... ടി ടി | | . | 2,184 |
| 269 | ... സബ് ഡിവിഷൻ ആഫീസും വാസഗൃഹം കെട്ടുക | 2,005 | . | |
| 270 | ... തെക്കുന്നതിനു | 206 | 97 | |
| 271 | കോട്ടയത്തിലെ ഡിവിഷൻ ... സബ് ഡിവിഷൻ ആഫീസിനും കൂടുതൽ പണികളും | | 3,590 | . |
| 272 | ... സബ് ഡിവിഷൻ ആഫീസുകളുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിനു ... ചില കൂടുതൽ പണികളും ... | | 6,131 | |
| 273 | ... മെയിൻ റെസിഡൻസി ... ചില കൂടുതൽ പണികൾ | | —156 | |
| 274 | ... പബ്ലിക് വർക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു കെട്ടിടങ്ങൾ ... | | 1,740 | |
| | ... ചില്ലറപ്പണികൾ | 1,516 | 5,717 | 1,8758 |
| | തുക .. | 23,655 | 30,779 | 33,691 |

XXII പബ്ലിക് പണികൾ

(II) മുസാവരി ബംഗ്ലാവുകൾ

| നമ്പർ | പണികളുടെ പേര് | ആദ്യ പണികൾ | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങളും | തുടരെത്തെ സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 275 | ... ഡിവിഷനിലെ ... മുസാവരി ബംഗ്ലാവുകൾ ... | 21 | | |
| 276 | ... മുസാവരി ... ചെറിയ വകകൾ | 673 | . | . |
| 277 | ടി ടി വാർഷിക സംരക്ഷണം .. | . | . | 61 |
| 278 | ... ടി ടി | . | | 473 |
| 279 | ... ത്തിലെ ടി ടി | . | . | 885 |
| 280 | തിരുവനന്തപുരം ... ടി .. | . | . | 475 |
| 281 | കന്യാകുമാരിയിൽ ... ബംഗ്ലാവുകൾ .. | 2,[illegible]58 | | . |
| 282 | ... ടി .. | 8,846 | . | |
| 283 | ... ടി | 3,[illegible] | . | |
| 284 | ... ബംഗ്ലാവിനു വാർഷിക സംരക്ഷണം | .. | | 570 |
| 285 | ... ബംഗ്ലാവു ... | [illegible] | | |
| 286 | ... മുസാവരി ബംഗ്ലാവു ... പണിയിനു ... | . | [illegible] | . |
| 287 | ... മുസാവരി ബംഗ്ലാവിന ... തുടരുന്നതിനു | | 279 | . |
| 288 | ... ചീഫ എൻജിനീയർ ... മുസാവരി ... ലേക്കുന്നതിനു | .. | —10 | |
| 289 | ... ബംഗ്ലാവിനു വാർഷിക സംരക്ഷണം | .. | | 2[illegible] |
| 290 | ആലപ്പുഴ ടി | .. | . | 408 |
| | ... ചില്ലറപ്പണികൾ | [illegible] | 1,[illegible]6 | 6,279 |
| | തുക .. | 26,589 | 2,7[illegible] | 10,2[illegible]5 |

| നംബർ | പണികളുടെ പേര | തള്ളപ്പണികൾ | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ അററകുററങ്ങളും | ആണ്ടുതോറുമുള്ള സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| | **XXII. പബ്ലിക്ക് പണികൾ.** | | | |
| | **(iii) സത്രങ്ങൾ.** | | | |
| 291 | കാലടിയിൽ ഒരു സത്രം പണിയിക്കാൻ | 5,198 | | |
| 292 | തൊടുപുഴയിൽ do. do. | 1,389 | .. | .. |
| 293 | കുന്നത്തുനാട്ടിൽ do. do. | ,4 8 | .. | .. |
| 294 | കാലടി സത്രത്തിന്റെ പറമ്പിന്റെ ചുററും മതിലും നടവഴിയും തീർക്കാൻ | | 2,141 | . |
| 295 | തൊളുവാക്കായിലെ രണ്ടു സത്രങ്ങൾക്കു അഴിച്ചു കെട്ടുന്നതിനു | . | 374 | .. |
| 296 | അരൂക്കുററിയിലെ സത്രത്തിൽ ചില കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ അററകുററങ്ങളും | | 1,262 | .. |
| | ആയിരം രൂപായ്ക്കു കീഴെ [illegible] പണികൾ | | . | 186 |
| | ആകെ | 10,955 | 3777 | 186 |
| | **XXV. പലവക.** | | | |
| 297 | കൊല്ലം റെസിഡൻസിക്കു വാർഷിക സംരക്ഷണം ... | . | ... | 1,962 |
| 298 | കുററാലം do. do. | . | ... | 562 |
| 299 | തിരുവനന്തപുരത്തിൽ പുതുതായ ഒരു അതിഥിമന്ദിരം പണിയിക്ക | 8,259 | . | .. |
| 300 | ടി ഗൃഹത്തിനു അകസാമാനങ്ങളും വിരിപ്പുകളും കമ്പിളികൾ മുതലായവയും കൊടുക്കുന്നതിനു ... | 11,881 | . | .. |
| 301 | തിരുവനന്തപുരം അതിഥിമന്ദിരത്തിൽ വിദ്യുച്ഛക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു ... | 14,144 | ... | . |
| 302 | അതിഥിമന്ദിരത്തിനോടു ചേർന്ന ഒരു എൻജിൻ വയ്ക്കാനുള്ള പുരകെട്ടുക ... | 3,146 | . | |
| 303 | അതിഥിമന്ദിര പറമ്പിനു ചുററും മതിലും വേലിയും കെട്ടുക | 15,146 | ... | |
| 304 | മുമ്പു മിസ്റ്റർ ലെ[illegible] താമസിച്ചിരുന്ന വളപ്പിനകത്തു ഒരു ബംഗ്ലാ പണിയിക്ക | 8,768 | . | . |
| 305 | ഗെസ്റ്റ് ഹൌസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ വാസഗൃഹത്തിനു [illegible] ഉള്ള ഭൂമി പൊന്നുംവിലകൊടുത്തു വാങ്ങിക്കയും മതിൽ കെട്ടുകയും | 11,757 | | .. |
| 306 | അതിഥിമന്ദിരത്തിനു മൺപാത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക ... | 3,805 | .. | .. |
| 307 | മിസ്റ്റർ മേച്ചരുടെ ബംഗ്ലാവിനെ വിലക്കുവാങ്ങിക്കുക | —610 | | .. |
| 308 | ഗെസ്റ്റ് ഹൌസ് തോട്ടത്തിനകത്തുള്ള ഉയർന്ന ഭാഗത്തിന്റെ വക്കിലും ഓടസ്ഥലങ്ങൾക്കു ചുററും വിചിത്ര കമ്പിവേലി കെട്ടിക്കൊടുക്ക | 3,363 | . | ... |
| 309 | ഗെസ്റ്റ് ഹൌസിനു പടങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ | 2,850 | . | .. |
| 310 | മിസ്സസ് [illegible]ന്റെ ബംഗ്ലാവിനെ വിലക്കുവാങ്ങിക്ക ... | 78 | . | .. |
| 311 | ഗെസ്റ്റ് ഹൌസിൽ [illegible] കെട്ടിപണിയിക്ക | 4,720 | .. | .. |
| 312 | ഗെസ്റ്റ് ഹൌസ് സൂപ്രണ്ടിനു വാസഗൃഹം പണിയിക്കാൻ ... | 5,355 | .. | .. |
| 313 | ഗെസ്റ്റ് ഹൌസിനു പട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ | 1,213 | ... | . |
| 314 | do. do. അറിവെപ്പുരയിലുള്ള അകസാമാനങ്ങളും [illegible] പായിമാക്കാൻ വില്ലുകളും കൊട്ടകൾ മുതലായവകൾ ... | 1,846 | .. | .. |
| 315 | do. ഹൌസിൽ ലൈറ്റ്നിംഗ് കണ്ടക്ടറുകൾ വെക്കുന്നതിനു | 492 | ... | .. |
| 316 | [illegible]യിലെ [illegible] അഴിച്ചു പണിയിക്ക ... | .. | 691 | .. |
| 317 | ഗെസ്റ്റ് ഹൌസിലെ [illegible] പരിഷ്കരിക്ക | .. | 1,189 | ... |
| 318 | do. [illegible] | | 3,375 | . |
| 319 | [illegible] ഉപയോഗിക്കാൻ കൂടുതൽ പണികൾ ... | ... | 19,132 | .. |
| 320 | ഗെസ്റ്റ് ഹൌസിലേക്കു [illegible] കൂടുതൽ പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനു ... | .. | 4,921 | ... |
| 321 | [illegible] പണിയിക്കാൻ ... | ... | 19 | ... |
| 322 | [illegible] കൂടുതൽ പണികൾക്കായി ... | ... | 457 | ... |

| നമ്പർ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| 323 | [illegible] | .. | 5?1 | |
| 324 | [illegible] | | 1,65? | |
| 325 | [illegible] | | 1,6?? | |
| 326 | [illegible] | . | 570 | .. |
| 327 | [illegible] | .. | ?0 | |
| 328 | [illegible] | .. | 718 | |
| 329 | [illegible] | .. | 1,?36 | |
| 330 | [illegible] | . | 1,504 | .. |
| 331 | [illegible] | | 725 | |
| 332 | [illegible] | .. | 217 | |
| 333 | [illegible] | .. | 55? | |
| 334 | [illegible] | | 6?1 | ... |
| 335 | [illegible] | | . | 1,314 |
| 336 | [illegible] | ... | . | 508 |
| 337 | [illegible] | | . | 2,160 |
| 338 | [illegible] | | .. | 555 |
| 339 | [illegible] | .. | | 162 |
| 340 | [illegible] | | | 61? |
| 341 | [illegible] | 368 | . | |
| 342 | [illegible] | 501 | | ... |
| 343 | [illegible] | ... | . | ?5 |
| 344 | [illegible] | 39 | | |
| 345 | [illegible] | 417 | .. | |
| 346 | [illegible] | . | 7,520 | |
| 347 | [illegible] | . | 1,015 | |
| 348 | [illegible] | | 1,251 | |
| 349 | [illegible] | . | 115 | .. |
| 350 | [illegible] | | 1,025 | |
| 351 | [illegible] | .. | . | 503 |
| 352 | [illegible] | 7,503 | | .. |
| 353 | [illegible] | 626 | | ... |
| 354 | [illegible] | | | 723 |
| | [illegible] | 2,111 | 1,?08 | 6,929 |
| | ആകെ | 1,08,411 | 52,114 | 16,?55 |

## XXVIII. [illegible]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 355 | [illegible] | 1,800 | | |
| 356 | [illegible] | 190 | | |
| | [illegible] | . | 637 | .. |

| നംബർ | പണികളുടെ പേര | അടച്ച പണികം | മുടങ്ങിയ പണികളും വിചാരിക്കാത്ത ആവശ്യങ്ങൾ | അറ്റകുറ്റം സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 358 | ചാലയിൽ ഒരു രണ്ടാംക്ലാസ് അഞ്ചലാഫീസ് പണിയിക്കാൻ | 105 | | .. |
| 359 | ആലപ്പുഴയിൽ അഞ്ചൽ പകരം സാൻ റിട്ട് ബോട്ടു വകക്കായി ഒരു സ്റ്റാഫിസിന രണ്ടുതട്ടുള്ള ഒരു കെട്ടിടം കെട്ടുന്നതിന ... | 4,703 | ... | ... |
| 360 | തൃശൂർ ചെട്ടിയിൽ അഞ്ചൽ മാസ്റ്റർ വാസസ്ഥലം ഒരു മൂന്നാംക്ലാസ് അഞ്ചലാഫീസ് പണിയിക്കാൻ ... | 1,065 | .. | .. |
| 361 | പാലായിൽ അഞ്ചൽ മാസ്റ്ററുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് പണിയിക്കാൻ ... | 484 | .. | ... |
| | 500 രൂപാക്കകമായ ഒരു ചില്ലറപണി ... | ... | 174 | ... |
| | ആകെ ... | 8,729 | 811 | .. |
| | **സാധാരണ പബ്ലിക്ക് വൎക്കസ് ഗതാഗതമാൎഗ്ഗങ്ങൾ.** | | | |
| | **VI.—വനംവക—റോഡുകൾ.** | | | |
| 362 | വടശ്ശേരിക്കരമുതൽ രാജംപാറവരെ ഒരു വണ്ടിപ്പാത നിൎമ്മിക്കുന്നതിന ... | 20,888 | ... | ... |
| 363 | ചെക്കൻ ചെക്കൻ പടി ഗറയടിപാതയിൽ ആദ്യത്തെ 6 മൈൽ ഭാഗത്തെ നന്നാക്കുക ... | | 1,892 | ... |
| 364 | വടശ്ശേരിക്കരമുതൽ രാജംപാറവരെയുള്ള റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം .. | | .. | 975 |
| 365 | കുന്നത്തൂപ്പുഴ ചെമ്പൂർ എസ്റ്റേട്ട് റോഡിൽ ഒന്നുമുതൽ 5 വരെ മൈലുകളെ സംരക്ഷിക്ക ... | | | 1,533 |
| 366 | ഫെറിഫർഡ് എസ്റ്റേട്ട് റോഡിനെ ടി .. | ... | .. | 520 |
| | ഓരോന്നും 500 രൂപാക്കകമായ ചില്ലറപണികൾ . | .. | . | 1,185 |
| | ആകെ .. | 20,888 | 1,892 | 4,213 |
| | **XXII. പബ്ലിക്ക് വൎക്കസ് ഡിപ്പാൎട്ടമെണ്ട്.** | | | |
| | **VI. (a) മെയിൻ റോഡുകൾ.** | | | |
| 367 | ഹൈറേഞ്ചിൽ ഒരു ബ്രഞ്ച് റോഡുവെട്ടുക ... | 2,586 | . | . |
| 368 | മൂന്നാറിൽനിന്നും ദേവികുളത്തേക്കുള്ള ഗറയടിപാതയെ വണ്ടിപാതയാക്കുക ... | 6,999 | ... | ... |
| 369 | പെരുമ്പാവൂരിനു പുത്തൻകുരിശുവരെ ഒരു റോഡുവെട്ടുക | 4,001 | . | .. |
| 370 | ആനക്കുളത്തിനും മൂന്നാറിനും മദ്ധ്യേ ഒരു പിരിവു ലൈനവെട്ടുക .. | 20,392 | . | .. |
| 371 | തൊടുപുഴമുതൽ കരിങ്കുന്നംവരെ റോഡ് വെട്ടുക ... | 8,171 | .. | |
| 372 | ഹൈറേഞ്ച് റോഡു മുതൽ നാലു മൈൽ വരെ വിസ്താരമാക്കുക ... | 10,511 | .. | .. |
| 373 | കതിരുപ്പുഞ്ചൻ ഒരു റോഡ് വെട്ടുന്നതിന .. | 1,633 | ... | .. |
| 374 | വൈക്കംമുതൽ ഉദയംപേരൂർവരെയുള്ള റീച്ചുള്ള റോഡിനെ ഒരു വണ്ടിപ്പാതയാക്കാൻ ... | 806 | .. | .. |
| 375 | പടഞ്ഞാറെ കോട്ട റോഡിനെ കരിങ്കല്ലിട്ടുറപ്പിക്കാൻ ... | ... | 5,105 | |
| 376 | ചെങ്ങന്നൂർ നിന്നു വലിയ പാലംവരെയുള്ള റോഡിനെ നന്നാക്കാനും തീൎക്കാൻ .. | ... | 12,470 | ... |
| 377 | മീനച്ചിൽ തൊടുപുഴ ഈ താലൂക്കുകളിലെ ഉൾവഴികളെ നന്നാക്കാൻ ... | ... | 3,293 | ... |
| 378 | പടിഞ്ഞാറെ അനുബന്ധറോഡിനെ നന്നാക്കാൻ ... | ... | 610 | ... |
| 379 | ... റോഡിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ മൈൽവരെ നന്നാക്കാൻ ... | ... | 3,202 | . |
| 380 | നാഗർ ബോട്ടുജട്ടി റോഡിനെ ടി ... | .. | 1,557 | ... |
| 381 | മൂവാറ്റുപുഴ തൊടുപുഴ റോഡിനെ ടി ... | ... | 755 | ... |
| 382 | മെയിൻ റോഡുമുതൽ എരുമേലി റോഡുവരെ നന്നാക്കാൻ ... | . | 925 | .. |
| 383 | പുറക്കാട്ടൂർ വള്ളം റോഡിനെ നന്നാക്ക | .. | 2,833 | ... |
| 384 | ഉദയം തൊടുപുഴ റോഡ് ആദ്യത്തെ 4 മൈലിനെ ടി ... | ... | 697 | ... |
| 385 | വടക്കേ ഫീഡർ റോഡിലെ ചില ഭാഗങ്ങളെ കരിങ്കല്ലിട്ടുറപ്പിക്കാൻ ... | ... | 1,204 | ... |

| നമ്പർ | പണികളുടെ പേര് | ആദ്യ പണിക്ക് | ക്രമാൽ പണികളും വിശേഷ അറ്റകുറ്റങ്ങളും | അറ്റകുറ്റത്തിന്റെ സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 386 | പ്ലാറമാന്നൂർ-വലിയ റോഡിൽ [illegible] മൈൽ ഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണപണികൾ | .. | 315 | |
| 387 | [illegible] റോഡിലെ [illegible] നന്നാക്കാൻ | .. | 151 | |
| 388 | [illegible] കല്ലുകൊണ്ടു റിവെട്ടുമെന്റു കെട്ടുന്നതിന | .. | 1,030 | |
| 389 | മെയിൻ സെൻട്രൽ റോഡ് [illegible] മൈൽ ഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം | .. | .. | 1,731 |
| 390 | പെരുമ്പാവൂർ ആലുവാ റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം | .. | | 2,134 |
| 391 | ആലുവാ-പറവൂർ റോഡ് ടി ഷ | .. | .. | 1,038 |
| 392 | ഇടപ്പള്ളി ടി ടി | .. | .. | 1,048 |
| 393 | [illegible]-[illegible] റോഡിൽ [illegible] മൈൽ ഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം | .. | .. | 791 |
| 394 | [illegible] സെൻട്രൽ റോഡിൽ [illegible] മൈൽ ഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം | | | 1,134 |
| 395 | മൂവാറ്റുപുഴ തൊടുപുഴ റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം | .. | | 1,300 |
| 396 | [illegible] ടി | .. | | 1,200 |
| 397 | പാലക്കുഴ [illegible] ടി | .. | | 1,000 |
| 398 | മൂവാറ്റുപുഴ [illegible] മുതൽ [illegible] മൈൽ വരെ ടി | .. | | 794 |
| 399 | കൂത്താട്ടുകുളം രാമപുരം-റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം | .. | | 637 |
| 400 | [illegible] തൊടുപുഴ ടി | .. | | 1,705 |
| 401 | [illegible] ടി ടി | .. | | 1,617 |
| 402 | [illegible]-ഉദയംപേരൂർ ടി ടി | .. | | 1,843 |
| 403 | പെരുമ്പാവൂർ [illegible] റോഡിൽ [illegible] മൈൽ വരെ സംരക്ഷണം | | | 1,062 |
| 404 | [illegible] വരെ [illegible] വണ്ടിപാതവെട്ടുക | 2,545 | | |
| 405 | [illegible] വില്ലേജ് റോഡിനെ ഒരു വണ്ടിപാതയാക്കാൻ [illegible] പൊന്തിവിലക്കൊടുത്തതു | 3,50[illegible] | | |
| 406 | [illegible] മുതൽ [illegible]പടി ഊടുവഴിയുടെ അറ്റം വരെ [illegible] വണ്ടിപാതവെട്ടുക | 394 | .. | |
| 407 | [illegible] വില്ലേജ് റോഡിനെ ഒരു വണ്ടിപാതയാക്കുക | | 3,456 | |
| 408 | [illegible] വില്ലേജ് റോഡിനെ ഒരു വണ്ടിപാതയാക്കാൻ | | 8,260 | |
| 409 | തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം റോഡിൽ [illegible] മൈൽ ഭാഗങ്ങളെ കരിങ്കല്ലിട്ടുറപ്പിക്കാൻ | .. | 1,789 | |
| 410 | [illegible] പത്തനാപുരം [illegible] ഒരു വണ്ടിപ്പാതയാക്കാൻ | .. | 6,878 | |
| 411 | [illegible] റോഡിലെ ചില ഭാഗങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ | | | |
| 412 | ആലപ്പുഴ-കൊല്ലം റോഡിൽ [illegible] കാലുകളുടെ സെക്ഷനെ നന്നാക്കാൻ | | 4,5[illegible]8 | |
| 413 | മെയിൻ സെൻട്രൽ റോഡിൽ [illegible] മുതൽ [illegible] മൈൽ വരെ ഭാഗങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ | .. | 9,907 | |
| 414 | [illegible] പട്ടണം റോഡുകളെ നന്നാക്കാൻ | | 846 | |
| 415 | [illegible] റോഡിനെ നന്നാക്കാൻ | .. | 724 | |
| 416 | കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട റോഡ് [illegible] മൈൽ ഭാഗങ്ങളിലെ [illegible] നന്നാക്കാൻ | .. | 319 | |
| 417 | [illegible] റോഡിലെ [illegible] മൈൽ ഭാഗത്തെ നന്നാക്കാൻ | | 806 | |
| 418 | [illegible] എൻജിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ട റോഡിൽ [illegible] മുതൽ [illegible] വരെ മൈൽ ഭാഗത്തെ നന്നാക്കാൻ | .. | 2,478 | |
| 419 | [illegible]-[illegible] റോഡിൽ [illegible] മൈലിന്റെ [illegible] ഭാഗത്തെ കരിങ്കല്ലിട്ടുറപ്പിക്കാൻ | .. | 50 | |
| 420 | ചെങ്കോട്ട സബ് ഡിവിഷനിലെ കൊല്ലം-ചെങ്കോട്ട റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം | .. | 1,218 | |
| 421 | കൃനാൽ സബ് ഡിവിഷൻ ടി | .. | | 9,545 |
| 422 | കൊല്ലം ടൌൺ റോഡുകളുടെ ടി | .. | .. | 5,517 |
| 423 | തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം റോഡിന്റെ ടി | .. | .. | 2,406 |
| | | | | 6,491 |

| നംബർ | പണികളുടെ പേര | പുതിയ പണികൾ | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ അററകുററങ്ങളും | നടപ്പു സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 424 | കൊല്ലം കടത്തുരുത്തി റോഡിൻെറ സംരക്ഷണം | ... | ... | 741 |
| 425 | കായംകുളം അടൂർ റോഡിൻെറ ടി | . | ... | 899 |
| 426 | ചെങ്കോട്ട സബ് ഡിവിഷനിൽ അടൂർ പുനലൂർ ടി | ... | .. | 1,771 |
| 427 | മാവേലിക്കര ടി ടി ടി | .. | .. | 1,572 |
| 428 | അഞ്ചൽ പുനലൂർ | ... | .. | 1,185 |
| 429 | ആയൂർ ഇത്തിക്കര ടി ടി | . | .. | 2,222 |
| 430 | ആയൂർ കുളത്തൂപ്പുഴ ടി ടി | . | ... | 2,602 |
| 431 | അടൂർ ശാസ്താംകോട്ട ടി ടി | .. | | 887 |
| 432 | ഏട[illegible] ഏനാത്ത് ടി ടി | .. | ... | 890 |
| 433 | കായംകുളം അടൂർ ടി ടി | . | . | 1,480 |
| 434 | കോന്നി റാന്നി ടി ടി | . | .. | 2,431 |
| 435 | കാർത്തികപ്പള്ളി ഹരിപ്പാട് ടി ടി | .. | .. | 893 |
| 436 | കായംകുളം മുതൽ ചെട്ടികുളങ്ങര വഴി മാവേലിക്കര തൃക്കുന്നപ്പുഴ റോഡിൽ [illegible] വരെ സംരക്ഷണം | ... | .. | 1,007 |
| 437 | കൊട്ടാരക്കര–വെളിനല്ലൂർ റോഡിന സംരക്ഷണം ... | .. | . | 902 |
| 438 | ടി കൊല്ലം സെക്ഷനിൽ ശാസ്താംകോട്ട റോഡിന സംരക്ഷണം | . | . | 586 |
| 439 | [illegible] കോഴഞ്ചേരി ടി ടി | | . | 1,641 |
| 440 | കൊല്ലം മടത്തറ കൊല്ലം സെക്ഷനിൽ ടി ടി | | .. | 1,959 |
| 441 | കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട (സബ്ഡിവിഷനിലു) മടത്തറ ടി ടി | | ... | 540 |
| 442 | കൊല്ലം സെക്ഷനിലെ മെയിൻ സെൻട്രൽ ടി ടി | | . | 6,679 |
| 443 | മാവേലിക്കര സബ്ഡിവിഷനിലെ ടി ടി | | . | 5,040 |
| 444 | മാവേലിക്കര തൃക്കുന്നപ്പുഴ റോഡിന സംരക്ഷണം | | . | 1,271 |
| 445 | ടി കുട്ടത്തെരുവു ടി ടി | | . | 696 |
| 446 | ടി പന്തളം ടി ടി | .. | .. | 195 |
| 447 | ടി പുളിക്കീഴ് ടി ടി | ... | .. | 1,014 |
| 448 | പത്തനാപുരം കോന്നി ടി ടി | .. | .. | 1,551 |
| 449 | പരവൂർ പാരിപ്പള്ളി ടി ടി | .. | . | 526 |
| 450 | കരിങ്കല്ലിട്ടുറപ്പിക്കപ്പെടാത്ത കൊല്ലം റോഡ് ടി ടി | .. | .. | 2,724 |
| 451 | കൊല്ലം കന്റോൺമെന്റ് റോഡിന ടി | ... | ... | 786 |
| 452 | ചെങ്കോട്ട ശാമ്പൂർവടകര ടി ടി | | . | 1,972 |
| 453 | ടി കുളത്തൂപ്പുഴ ചാലു ടി ടി | | . | 698 |
| 454 | ശാസ്താംകോട്ട താമരക്കുളം ടി ടി | ... | . | 697 |
| 455 | തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ട ടി ടി | .. | | 4,004 |
| 456 | ഏഴംകുളം കൈപ്പട്ടൂർ ടി ടി | | .. | 731 |
| 457 | ചവറ ശാസ്താംകോട്ട ടി ടി | | . | 1,285 |
| 458 | തിരുവനന്തപുരം കോട്ട ഉള്ളിൽ റോഡിലെ ചില ഭാഗങ്ങളെ കരിങ്കല്ലിട്ടുറപ്പിക്കാൻ ... | 1,385 | .. | . |
| 459 | ഭക്തിവിലാസം പറമ്പിന്റെ കിഴക്കുവശത്തുകൂടി ഒരു റോഡുവെട്ടുകയും ആ പറമ്പിനു ചുററും ചെങ്കൽകൊണ്ടു മതിലു കെട്ടുകയും ചെയ്‌വാൻ | 1,384 | | ... |
| 460 | വെള്ളയമ്പലം സന്നിധിയിലുള്ള മുനമ്പ വട്ടമാക്കുന്നതിന ... | 783 | . | . |
| 461 | തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കെക്കോട്ട വാതൽമുതൽ പുത്തൻകച്ചേരി വരെ മെയിൻ റോഡിനെ കരിങ്കല്ലിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതിനായി | ... | 2,743 | |
| 462 | തിരുവനന്തപുരം പഴയ ലെന്തെരുവീഥിയിൽ കൂടുതൽപണികൾ | ... | 777 | .. |
| 463 | ആണ്ടിയിറക്കംമുതൽ [illegible] പഴയ പാലംവരെ റോട്ടിനെ നന്നാക്കുന്നതിന ... | .. | 1,885 | ... |
| 464 | കിഴക്കെക്കോട്ടവാതൽ മുതൽ കരമനവരെ മെയിൻ സെൻട്രൽ റോട്ടിനെ കരിങ്കല്ലിട്ടുറപ്പിക്കാൻ ... | ... | 2,419 | ... |
| 465 | കൽപ്പാലക്കടവിലും ചാക്കയിലും നിന്നും സമുദ്രക്കരയ്ക്കു പോകുന്ന റോഡുകളുടെ ഇരുവശത്തുമുള്ള നടക്കാവു വൃക്ഷങ്ങളെ നന്നാക്ക | .. | 971 | ... |
| 466 | പുത്തൻകച്ചേരിമുതൽ വെള്ളയമ്പലം വരെയുള്ള റോട്ടിനെ വീണ്ടും മണ്ണിട്ടു നിരപ്പാൻ ... | .. | 4,655 | . |
| 467 | മണക്കാട്ട കല്ലിപ്പാലം റോഡിനെ നന്നാക്കൽ ... | ... | 507 | .. |
| 468 | ഹിന്ദുസ്ഥാനി പാളയം മുതൽ ലാഡ്ജ് ഗേറ്റ് വരെയുള്ള റോഡിൽ കൈവരി മതിൽ ഇരുവശത്തും കെട്ടുന്നതിന ... | ... | 169 | .. |
| 469 | പുത്തൻചന്ത പുളിമൂടുമുതൽ റെസിഡൻസിവരെ റോട്ടിനെ നന്നാക്കാൻ ... | | 880 | ... |

| നമ്പർ | പണിക്കുള്ള പേര് | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| 470 | [illegible] ഡിവിഷനിലെ കരിങ്കല്ലിട്ടുറപ്പിച്ച റോഡുകളുടെ സംരക്ഷണം | .. | | 6215 |
| 471 | [illegible] റോഡുകളുടെ സംരക്ഷണം ... | ... | | 24766 |
| 472 | [illegible] മൈൽ [illegible] കരിങ്കല്ലിട്ടുറപ്പിക്കാൻ ... | 1709 | | |
| 473 | [illegible] റോഡിന്റെ [illegible] ... | . | 56 | |
| 474 | [illegible] റോഡിൽ [illegible] മൈൽ [illegible] കരിങ്കല്ലിട്ടുറപ്പിക്കാൻ | .. | 1238 | |
| 475 | [illegible] നന്നാക്കുന്നതിനു ... | . | 8622 | |
| 476 | കല്ലാർ പൊന്മുടി റോഡിനെ [illegible] | . | 2625 | |
| 477 | [illegible] റോഡിൽ [illegible] മൈൽ [illegible] | . | 4428 | |
| 478 | [illegible] റോഡിൽ [illegible] രണ്ടു ഫർലാങ്ങുകളെ കരിങ്കല്ലിട്ടു [illegible] | .. | 261 | |
| 479 | [illegible] | .. | 5619 | ... |
| 480 | [illegible] ത്തിലെ റോഡുകളെ നന്നാക്കുന്നതിനു | . | 417 | |
| 481 | [illegible] റോഡിനെ [illegible] | .. | 5065 | |
| 482 | [illegible] മൈൽ മുതൽ [illegible] റോഡിൽ [illegible] മൈൽ [illegible] കരിങ്കല്ലിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതിനു | | 6740 | |
| 483 | [illegible] റോട്ടിനെ കരിങ്കല്ലിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതിനു | | 8651 | |
| 484 | [illegible] ഡിവിഷനിലെ [illegible] റോട്ടിൽ [illegible] നന്നാക്കുന്നതിനു | | 1124 | |
| 485 | [illegible] | 5 | 6 | |
| 486 | [illegible] മൈൽ [illegible] കരിങ്കല്ലിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതിനു | 1348 | 10 | .. |
| 487 | [illegible] റോഡുണ്ടാക്കാൻ | | | |
| 488 | [illegible] റോഡുകൾ [illegible] വകയിൽ | | | |
| 489 | [illegible] നന്നാക്കാൻ | .. | 5493 | |
| 490 | [illegible] റോഡിലെ | | 784 | |
| 491 | [illegible] | | 417 | |
| 492 | [illegible] | ... | 1428 | |
| 493 | [illegible] റോഡിലെ | . | 2040 | |
| 494 | [illegible] റോഡിൽ [illegible] | | 923 | |
| 495 | [illegible] റോഡിലെ | | 490 | |
| 496 | [illegible] നന്നാക്കാൻ | | 1002 | |
| 497 | [illegible] | | 4[illegible]7 | |
| 498 | [illegible] | . | 902 | |
| 499 | [illegible] റോഡിനെ [illegible] | .. | 1000 | |
| 500 | [illegible] | | 1096 | |
| 501 | [illegible] ഡിവിഷനിൽ [illegible] നന്നാക്കാൻ | | 19 | |
| 502 | [illegible] റോഡിനെ [illegible] | | 170 | |
| 503 | [illegible] ഡിവിഷനിൽ [illegible] റോഡു സംരക്ഷണം | .. | . | 41996 |
| 504 | കന്യാകുമാരി റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം | | . | 3001 |
| 505 | [illegible] | . | | 649 |
| 506 | [illegible] റോഡിന്റെ [illegible] ഭാഗത്തിന്റെ സംരക്ഷണം | | . | 085 |
| 507 | [illegible] റോഡ് [illegible] | . | | 5772 |
| 508 | [illegible] റോഡുകളുടെ | .. | .. | 1367 |
| 509 | [illegible] റോഡ് | | . | 1213 |
| 510 | [illegible] റോഡിന്റെ | . | | 689 |
| 511 | [illegible] റോഡിൽ [illegible] ഭാഗത്തിന്റെ | . | ... | 798 |
| 512 | [illegible] റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം | . | . | 531 |

| നമ്പർ | പണികളുടെ പേര് | ആദ്യ പണികൾ | കുറെ പണികളും [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| 513 | [illegible] റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം | ... | ... | 981 |
| 514 | [illegible] റോഡിന്റെ | ... | ... | 969 |
| 515 | [illegible] കുളച്ചലിലേക്കുള്ള മെയിൻ തെക്കൻ റോഡ് [illegible] സംരക്ഷണം | | | 2,314 |
| 516 | [illegible] റോഡിന്റെ | ... | ... | 795 |
| 517 | [illegible]—കുലശേഖരം | ... | ... | 595 |
| 518 | തിങ്കളാഴ്ച ചന്ത [illegible] സെക്ഷൻ റോഡിന്റെ | ... | ... | 694 |
| 519 | [illegible]—പൂവാർ റോഡിന്റെ | ... | ... | 1,811 |
| 520 | തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ട റോഡിന്റെ (തെക്കൻ ഡിവിഷനിൽ ചേർന്ന ഭാഗം) | ... | ... | 7,156 |
| 521 | [illegible] മൈൽ മുതൽ [illegible] മൈൽ വരെയുള്ള റോഡിൽ [illegible] മൈൽ ഭാഗത്തിന്റെ സംരക്ഷണം | ... | ... | 761 |
| 522 | [illegible]പുരം റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം | ... | ... | 518 |
| 523 | ശാന്തപുരം | ... | ... | 575 |
| 524 | കുളച്ചൽ—[illegible] | ... | ... | 1,432 |
| 525 | ഇരണിയൽ | ... | ... | 690 |
| 526 | തിങ്കളാഴ്ച ചന്ത തിരുവട്ടാർ [illegible] സെക്ഷൻ | ... | ... | 512 |
| 527 | [illegible] റോഡ് വരെ | ... | ... | 1,349 |
| 528 | കുളച്ചലിലേക്കുള്ള മെയിൻ തെക്കൻ റോഡ് [illegible] സംരക്ഷണം | ... | ... | 630 |
| 529 | [illegible] റോഡിന്റെ | ... | ... | 909 |
| 530 | [illegible]—കുലശേഖരം | ... | ... | 1,179 |
| 531 | കഴിത്തുറ—[illegible]പട്ടണം | ... | ... | 796 |
| 532 | [illegible] | ... | ... | 875 |
| 533 | കോവിലാർ—[illegible] | ... | ... | 1,168 |
| 534 | [illegible] | ... | ... | 599 |
| 535 | [illegible] റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം | ... | ... | 522 |
| 536 | നെയ്യാറ്റിൻകര—പൂവാർ | ... | ... | 525 |
| 537 | ബാലരാമപുരം—കാട്ടാക്കട | ... | ... | 526 |
| 538 | വിഴിഞ്ഞം—പൂവാർ | ... | ... | 618 |
| 539 | [illegible]—വിഴിഞ്ഞം | ... | ... | 968 |
| 540 | [illegible]—[illegible] | ... | ... | 1,578 |
| 541 | നെടുമങ്ങാട—[illegible] സെക്ഷൻ | ... | ... | 925 |
| 542 | [illegible] | ... | ... | 616 |
| 543 | [illegible] മൈൽ മുതൽ [illegible] മൈൽ വരെയുള്ള സെക്ഷൻ റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം | ... | ... | 922 |
| 544 | വെള്ളറട—[illegible] | ... | ... | 518 |
| 545 | തെക്കൻ ഡിവിഷനിൽ [illegible] ഭാഗം—തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ട റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം | ... | ... | 454 |
| 546 | [illegible] റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം | ... | ... | 6,926 |
| 547 | [illegible] റോഡിന്റെ | ... | ... | 2,054 |
| 548 | [illegible] | ... | ... | 823 |
| 549 | [illegible] | ... | ... | 598 |
| 550 | [illegible] | ... | ... | 674 |
| 551 | [illegible] | ... | ... | 1,805 |
| 552 | [illegible] | ... | ... | 84 |
| 553 | [illegible] | ... | | 2,405 |
| 554 | [illegible] തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ട റോഡ് [illegible] സംരക്ഷണം | ... | ... | 1,786 |
| 555 | [illegible] വരെ [illegible] റോഡിന്റെ [illegible] | ... | ... | 601 |
| 556 | [illegible] റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം | ... | ... | 606 |
| 557 | [illegible] റോഡ് [illegible] സംരക്ഷണം | ... | 108 | ... |
| 558 | [illegible] | ... | 4,179 | ... |
| 559 | [illegible] റോഡിന്റെ [illegible] | | 970 | |

| നമ്പർ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| 560 | [illegible] ലപ്പത്തിന [illegible] വഴിയെ നന്നാക്കാൻ | ... | 1,771 | ... |
| 561 | [illegible] സംരക്ഷണം | ... | | 1,990 |
| 562 | [illegible] | | | 783 |
| 563 | [illegible] | ... | | 764 |
| 564 | [illegible] | | | 2,690 |
| 565 | [illegible] ചിട്ടുന്നതിന | | 5,551 | |
| 566 | [illegible] മയിൽ ഭാഗത്തിൽ ചില പണികൾക്കായി | | 6,014 | |
| 567 | [illegible] വരെ മയിൽ ഭാഗത്തെ കരിങ്കല്ലിട്ടുറപ്പിക്കാൻ | | 120 | |
| 568 | [illegible] വരെ മയിൽ ഭാഗത്തിൽ വീണുപോയ തറ ഏിപ്പുകളെ കെട്ടുക | | 4,000 | |
| 569 | [illegible] വരെ മയിൽ ഭാഗത്തെ കരിങ്കല്ലിട്ടുറപ്പിക്കാൻ | | 3,070 | |
| 570 | [illegible] വരെ മയിൽ ഭാഗത്തിലെ [illegible] കെട്ടുകയും [illegible] മയിലിനെ ചരലിടുകയും ചെയ്യാൻ | | 856 | |
| 571 | [illegible] മയിൽ ഭാഗത്തിന സംരക്ഷണം | | | [illegible]4 |
| 573 | [illegible] | | | 7,340 |
| 573 | [illegible] | | | 2,778 |
| 574 | [illegible] | | | 5,137 |
| 575 | [illegible] | | | 15,681 |
| 576 | ചങ്ങനാശേരി [illegible]ഴൂർ റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം | ... | | 492 |
| 577 | ചങ്ങനാശേരി [illegible] റോഡിൽ [illegible] കുറ്റിമുതൽ [illegible] കുറ്റിവരെ സംരക്ഷണം | ... | | 1,006 |
| 578 | [illegible] | | ... | 1,256 |
| 579 | [illegible] റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം | | | 1,518 |
| 580 | [illegible] മയിലിൽ കൂടി ഒരു [illegible] വെട്ടുന്നതിന | 2,114 | | |
| 581 | [illegible] മുതൽ [illegible] പാലംവരെയുള്ള [illegible] പാതയാക്കുന്നതിന | 5,468 | | |
| 582 | [illegible] പ്രവൃത്തിക്കച്ചുരിവരെ [illegible] | 7 | | |
| 583 | [illegible] റോഡ് വെട്ടാൻ | 127 | | |
| 584 | [illegible] വണ്ടിപ്പാതയാക്കുന്നതിന | | 11,908 | |
| 585 | [illegible] കുറ്റിയിൽനിന്നു [illegible] വരെയുള്ള [illegible] പണികൾക്കു | ... | 626 | |
| 586 | ചങ്ങനാശേരി [illegible] റോഡു [illegible] കുറ്റിയിൽനിന്നു [illegible] റോഡിനെ നന്നാക്കാൻ | ... | 4,118 | |
| 587 | ചങ്ങനാശേരി [illegible]ഴൂർ റോഡിലെ [illegible] കുറ്റിമുതൽ [illegible] കുറ്റിവരെയുള്ള ഭാഗത്തെ നന്നാക്കാൻ | ... | 21,568 | ... |
| 558 | [illegible] റോഡിലെ [illegible] കുറ്റിയിൽനിന്നും [illegible] കുറ്റിവരെയുള്ള ഭാഗത്തിന [illegible] പബ്ലിക് വൊർക്സ് [illegible] തീർത്താൻ | ... | 968 | |
| 589 | [illegible] മുതൽ [illegible] ഭാഗംവരെയുള്ള റോഡിനെ നന്നാക്കാൻ | | 2,748 | |
| 590 | [illegible] കുറ്റിയിൽനിന്നും [illegible] | | 6,026 | |
| 591 | [illegible] | | [illegible] | |
| 592 | [illegible] റോഡിനെ നന്നാക്കാൻ | | 5,575 | |
| 593 | [illegible] റോഡിനെ [illegible] | | [illegible] | |
| 594 | [illegible] | | 172 | |
| 595 | [illegible] വണ്ടിപ്പാതയാക്കുന്നതിന | ... | 698 | |

| നമ്പർ | പണികളുടെ പേര് | [illegible] പണികൾ | കൂട്ടിച്ചേർക്കലും വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങളും | [illegible] സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 596 | കോട്ടയം-കുമളിറോഡിൽ [illegible] കുറ്റിമുതൽ [illegible] കുറ്റിവരെയുള്ള റോഡിൽ വീണ്ടും കരിങ്കല്ലിടുന്നതിനു | ... | 3 | ... |
| 597 | മെയിൻ സെൻട്രൽ റോഡ് [illegible] കുറ്റിമുതൽ [illegible] കുറ്റിവരെ സംരക്ഷണം | . | ... | 1,172 |
| 598 | ടി [illegible] വട്ടം [illegible] ടി മുതൽ [illegible] കുറ്റിവരെ സംരക്ഷണം ... | . | ... | 2,307 |
| 599 | കോട്ടയം പട്ടണത്തിലെ റോഡുകളുടെ സംരക്ഷണം ... | . | . | 370 |
| 600 | കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മുതൽ [illegible], [illegible] ഉള്ള റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം | . | ... | 1,428 |
| 601 | [illegible] മെയിൻ സെൻട്രൽ റോഡിൽ [illegible] സംരക്ഷണം | . | ... | 1,559 |
| 602 | [illegible] പുത്തൂർ റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം | . | ... | 603 |
| 603 | [illegible] ടി ടി ... | | ... | 1,520 |
| 604 | [illegible] ടി ടി | . | . | 2,085 |
| 605 | [illegible] റോഡ് [illegible] റോഡിന സംരക്ഷണം | | . | 1,082 |
| 606 | ടി ടി [illegible] ടി ടി ... [illegible] റോഡിന സംരക്ഷണം | .. | .. | 878 |
| 607 | [illegible] റോഡിന ടി ടി ... | ... | ... | 513 |
| 608 | [illegible] റോഡുകളുടെ ടി ... | ... | .. | 497 |
| 609 | [illegible] ആലപ്പുഴ-കൊല്ലം റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം | ... | ... | 1,258 |
| 610 | ആലപ്പുഴ [illegible] റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം | | .. | 600 |
| 611 | [illegible] ടി ടി | ... | | 544 |
| | ഓരോന്നും 300 രൂപായിൽ കുറവായ ചില്ലറ പണികൾ ... | 740 | 6139 | 37,139 |
| 612 | [illegible] പുറമ്പോക്കുകളുടെ [illegible] റോഡുകളുടെ സംരക്ഷണം | ... | ... | 5,614 |
| 613 | [illegible] ടി [illegible] ടി ടി | ... | .. | 787 |
| 614 | [illegible] റോഡിന്റെ ടി | . | ... | 12,181 |
| 615 | [illegible] റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം ... | ... | .. | 2,319 |
| 616 | [illegible] റോഡിൽ [illegible] കുറ്റിമുതൽ [illegible] കുറ്റിവരെ സംരക്ഷണം | ... | .. | 412 |
| 617 | [illegible] റോഡിന്റെ ടി .. | . | . | 543 |
| 618 | [illegible] റോഡിന സംരക്ഷണം | ... | ... | 686 |
| 619 | [illegible] റോഡ് [illegible] സെക്ഷന ടി ... | ... | . | 1,980 |
| 620 | കല്ലാർ പൊന്മുടി റോഡിന | .. | ... | 1,925 |
| 621 | [illegible] ടി ടി ... | . | ... | 608 |
| 622 | [illegible] റോഡ് [illegible] സെക്ഷന ടി .. | .. | | 495 |
| 623 | ടി ടി [illegible] ടി ടി .. | .. | ... | 1,058 |
| 624 | [illegible] റോഡിന ടി ടി | . | .. | 1,397 |
| 625 | കല്ലാർ [illegible] ടി .. | | . | 729 |
| | ഓരോന്നും 300 രൂപായിൽ കുറവായ ചില്ലറ പണികൾ ... | . | .. | 2,196 |
| | ആകെ ... | 71,567 | 2,65,420 | 3,73,503 |

## XXII. പബ്ലിക്ക് വൊർക്സ് ഡിപാർട്ടമെണ്ട്.

### iv (ബി) വില്ലേജ് റോഡുകൾ.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 626 | ആലുവാ സെക്ഷനിലെ വില്ലേജ് റോഡുകളുടെ സംരക്ഷണം .. | ... | ... | 2,814 |
| 627 | [illegible] സബ്ഡിവിഷനിലെ ടി ടി ... | .. | ... | [illegible],575 |
| 628 | [illegible] ടി ടി . | .. | | 2,699 |
| 629 | [illegible] ടി ടി ... | ... | ... | 603 |
| 630 | തിരുവനന്തപുരം ടി ടി ... | ... | ... | 209 |
| 631 | [illegible] ടി ടി .. | ... | ... | 1,042 |
| 632 | തിരുവല്ലാ ടി ടി ... | ... | ... | [illegible] |
| 633 | [illegible] സബ്ഡിവിഷൻ ടി ടി . | ... | ... | 1,471 |

| നമ്പർ | പണികളുടെ പേര് | [illegible] | മുൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ട വേലകൾക്കു വേണ്ടതു | പുതിയ സംരക്ഷണങ്ങൾ |
|---|---|---|---|---|
| 634 | ...പുഴ കരമന... തോട്ടിൽ... സംരക്ഷണം ... | . | . | 2,034 |
| | ഓരോന്നും ... രൂപായിൽ കുറവായ ... ചില്ലറപണികൾ | . | . | 10,246 |
| | ആകെ ... | . . | . | 42,020 |
| | XXII. പബ്ലിക് വൎക്കസ് ഡിപാൎട്ടുമെന്റ്. | | | |
| | V കനാലുകൾ | | | |
| | ഓരോന്നും ... രൂപായിൽ കുറവായ ... ചില്ലറപണികൾ | | ... | 4,779 |
| | ആകെ | | | 4,779 |
| | XXII. പബ്ലിക് വൎക്കസ് ഡിപ്പാൎട്ടുമെന്റ്. | | | |
| | കടത്തുകൾ | | | |
| 635 | ...ഡിവിഷനിലെ കടത്തുകളുടെ സംരക്ഷണം | | | 2,076 |
| 636 | ...പുഴ സബ്ഡിവിഷനിലെ ... ഷ്ടി | | .. | 2,182 |
| 637 | ...റേഞ്ജ ഷ്ടി ഷ്ടി ഷ്ടി | . | . | 363 |
| 638 | ...സെക്ഷനിലെ ...കടത്തു ) | | | 078 |
| 639 | ...കത്തിൽ ...ചങ്ങാടം വകക്ക | 431 | | ... |
| 640 | ഷ്ടി ...വള്ളങ്ങൾ ഷ്ടി | 205 | . | |
| 641 | ...റോഡിൽ ...കടത്തുവള്ളവും ചങ്ങാടവും വകക്ക | 756 | | |
| 642 | ...ഡിവിഷനിലെ കടത്തുകളുടെ സംരക്ഷണം | . | . | 4,95. |
| 643 | ...സബ്ഡിവിഷനിലെ ഷ്ടി | | | .86 |
| 644 | ...ഡിവിഷനിൽ വള്ളങ്ങളും യാത്രക്കുള്ള തോണികളും വകയ്ക്ക് | 994 | | |
| 645 | ...കം ...വാമനപുരം ആറിന്റെ ...വശം ...യെ ...നന്നാക്കം ചെയ്യാൻ | . | 389 | . |
| 646 | ...കടത്തു ...വള്ളങ്ങൾ ... | 1,325 | ... | |
| 647 | ...ത്തിലെ കടത്തു വള്ളങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം | . | | 1,017 |
| 648 | ...ത്തിൽ ചങ്ങാടവും കടത്തുവള്ളവും വയ്ക്കുന്നതിനു | 52 | | |
| 649 | ...വള്ളത്തിനു ഷ്ടി ഷ്ടി .. | 156 | | |
| 650 | ...പ്പുഴ കടത്തിനു പുതിയതായി ...ത്തിനും ഷ്ടി ഷ്ടി | . | 152 | |
| 651 | ...ഡിവിഷനിലെ കടത്തുവള്ളങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം | | . | 3,135 |
| | ഓരോന്നും 100 രൂപായിൽ കുറവായ ചില്ലറപണികൾ | 424 | + | (41) |
| | ആകെ .. | 4 2.. | 545 | 16,328 |
| | VI. ...വക പാലങ്ങൾ. | | | |
| 652 | ...തോട്ടിനു മേലെ ...ഉറപ്പായ പാലം ...ടുന്നതിനു | 2,176 | . | ... |
| | ആകെ . | 2,176 | | . |
| | XXII പബ്ലിക് വൎക്കസ് ഡിപാൎട്ടുമെന്റ്. | | | |
| | VII പാലങ്ങളും ...കളും | | | |
| 653 | ...റോഡിൽ ...പെരമ്പാകത്തു ...ത്തിൽ ...പാലം ... | 3,827 | | |
| 654 | ...പുഴ ... ...പാലം ഷ്ടി . | 964 | | |
| 655 | ഷ്ടി ഷ്ടി ഷ്ടി ഷ്ടി | 1,219 | | . |
| 656 | ... ...പുഴ പാലം ...ന്നതിനു | 92,573 | . | ... |
| 657 | ...റോഡിൽ ...കാറ്റയിൽ ...പാലം ...ന്നതിനു | 1,13. | . . | .. |

| നമ്പർ | പണിയുടെ പേരുകൾ | ആദ്യ പണികൾ | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ അററകുററങ്ങളും | ...ണത്ത സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 658 | ഉത്രത്തിൽപുരം തോടിനു കുറുകായി ഒരു പാലം കെട്ടാൻ ... | 341 | ... | ... |
| 659 | കോന്നാട്ട് പോസ്റ്റാഫീസിനരികെയുള്ള ചപ്രം നദിയുടെ മീതെയുള്ള ഒററയടിപാലത്തെ അഴിച്ചു കെട്ടുന്നതിനു ... | —80 | ... | ... |
| 660 | ശാന്തംപാറ റോഡിൽ പൂപ്പാറ പാലത്തിൻെറ പ്ലാട്ഫാറത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | ... | 401 | ... |
| 661 | തട്ടക്കാട്ട് കടത്തിനടുക്കലുള്ള പാതകളെ നന്നാക്കയും കലുങ്കുകൾ കെട്ടുകയും ചെയ്യാൻ | ... | 591 | ... |
| 662 | കൃത്താട്ടുകളം ചന്ത ... കുററി പാലത്തെ പിറവം റോഡ് ... കുററിവരെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | ... | 44 | ... |
| 663 | മൂവാററുപുഴ കോതമംഗലം റോഡ് ... കുററിപാലത്തിലെ പ്ലാട്ഫാറത്തെ അഴിച്ചുപണിയിക്കാൻ | ... | 801 | ... |
| 664 | പടിഞ്ഞാറെ അതിർത്തിറോഡ് ... കുററിയിലെ കടത്തുപാലത്തിൻെറ ഗർഡറുകളെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | ... | 688 | ... |
| 665 | ഏലമല റോഡ് ൭ം കുററിയിലെ ശാന്തംപാറ പാലത്തിൻെറ പ്ലാട്ഫാറത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | ... | 78 | ... |
| 666 | ചെമ്പോതിത്തോഴവുപാലത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | ... | 258 | ... |
| 667 | ഏററുമാനൂർ വൈക്കം റോഡ് ...-കുററി പാലത്തിനെ അററകുററം തീർക്കാൻ | ... | 647 | ... |
| 668 | കൃത്താട്ടുകളം ചന്തമുതൽ പിറവം റോഡ് ...-കുററിവരെയുള്ള റോഡിലെ ...-കുററിയിലെ പാലത്തിൻെറ പ്ലാട്ഫാറത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | ... | —420 | ... |
| 669 | ...ത്തിപ്പുഴപാലത്തിൻെറ പ്ലാട്ഫാറത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | ... | --78 | ... |
| 670 | ഹൈറേഞ്ച റോഡു ... കുററി ൭ ഫർലാങ്ങിലെ പാലത്തിൻെറ പ്ലാട്ഫാറത്തിനു അററകുററങ്ങൾ | ... | 607 | ... |
| 671 | കുട്ടൻപുഴ പാലത്തിലെ മേൽത്തട്ടിനെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | | —3 | ... |
| 672 | പറപ്പൂർ പാലത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കുക .. | | 13,775 | ... |
| 673 | കൊല്ലം–ചെങ്കോട്ട റോഡ് ...-കുററിയിലുള്ള രണ്ടു പാലങ്ങളുടേയും പ്ലാട്ഫാറത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | ... | 623 | ... |
| 674 | കൊല്ലം തോടിനു മീതെയുള്ള ... ഗർഡർ പാലത്തിൻെറ പ്ലാട്ഫാറത്തെ അഴിച്ചുകെട്ടാൻ | ... | 2,788 | ... |
| 675 | കായംകുളം മീൻചന്തയിലുള്ള പാലത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | | 4,508 | |
| 676 | കൂട്ടർപാലത്തിനു ഊന്നു തൂണുകൾ നിറുത്തുകയും ... ലത്തുള്ള ... വലുതാക്കയും ചെയ്യുന്നതിനു | ... | 1,016 | ... |
| 677 | ഇത്തിക്കര പാലത്തിനു R. C. പ്ലാട്ഫാറം വകക്കായി | | 10,794 | ... |
| 678 | ...നാട്ടു പാലത്തിനു ടി | | 1,417 | ... |
| 679 | ...മാടി പാലത്തിൻെറ രണ്ടു ഊന്നു തൂണുകളേയും ... കിടവച്ചു സംരക്ഷിക്കാൻ | ... | 1,418 | ... |
| 680 | മെയിൻ സെൻട്രൽ റോഡിൽ ...-കുററിയിലെ D V കലുങ്കിനു അററകുററം തീർക്കാൻ | ... | 616 | ... |
| 681 | കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട റോഡിൽ ...-കുററിയിൽ മരപ്പാലത്തിൻെറ സ്ഥാനത്തിൽ ... ഒരു കലുങ്കു കെട്ടുന്നതിനു | ... | 797 | ... |
| 682 | മെയിൻ സെൻട്രൽറോഡിൽ ...-കുററിയിലെ വെളിപ്പോക്കു കലുങ്കു നാലിനേയും അഴിച്ചു കെട്ടാൻ | ... | 852 | ... |
| 683 | മെയിൻ സെൻട്രൽ റോഡിൽ ...-കുററി ...-ഫർലാംഗിൽ ... കലുങ്കിനു ഒരു ഉത കെട്ടുന്നതിനു | ... | 572 | ... |
| 684 | ...-പനച്ചൂർ റോഡ് ...-കുററിമുതൽ ...-കുററിവരെ ദേശത്തിലുള്ള കലുങ്കുകളുടെ അററകുററം തീർക്കാൻ | ... | 550 | ... |
| 685 | കൊ... വെളി... റോഡ് ...-കുററിയിലുള്ള ... കലുങ്കിനെ ... കല്ലുകൊണ്ടു അഴിച്ചു പണിയാൻ | ... | 634 | ... |
| 686 | കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട റോഡിൽ ...-കുററിയിലുള്ള അററകുററംവന്ന കലുങ്കിനെ ... കൂടുതൽ ... വലുതായി അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | .. | 651 | . |
| 687 | ... പാലത്തിനു R. C. പ്ലാട്ഫാറം വയ്ക്കുന്നതിനു | .. | 2,016 | .. |
| 688 | കണ്ടമത്ത് കടവിലെ ... ഗർഡർ പാലത്തിനു വീണ്ടും ... | ... | 493 | ... |
| 689 | ജെനറൽ ആശുപത്രി റോഡിലെ ... കലുങ്കിനെ അഴിച്ചുപണിയിക്കാൻ ... | ... | 568 | . |
| 690 | ചാക്ക പാലത്തിനു ... അററകുററം ... | ... | 3,076 | ... |
| 691 | ...-ചിറയിൻകീഴ് റോഡ് ...-കുററിപ്പാലത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ ... | ... | 1,591 | . |

| നമ്പർ | പണിയുടെ പേര് | ആദ്യ പണികൾ | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങളും | ആണ്ടത്തെ സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 692 | പുവൻപാറ പാലത്തിലെ കെട്ടപ്പോയ [illegible] പൂർവസ്ഥിതിയിൽ നന്നാക്കാൻ ... | .. | 1,946 | .. |
| 693 | തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ട റോഡിൽ [illegible] കറിയിലെ പാലത്തിന R. C. സ്ലാബ് ഫാറം വെക്കുന്നതിന | | 10,582 | |
| 694 | ബാലരാമപുരം റോഡ് [illegible] കാറി പാലത്തിന ... | . | 3,104 | |
| 695 | തിരുവനന്തപുരം-ചെങ്കോട്ട റോഡ് [illegible] മൈൽകുറിസ്ഥലത്തുള്ള പാലത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കുന്നതിന ... | . | 1,596 | |
| 696 | [illegible] മൈൽ [illegible] ... | .. | 130 | |
| 697 | മെയിൻ സെൻട്രൽ റോഡ് [illegible] മൈൽകുറി സ്ഥലത്തിലുള്ള [illegible] പാലത്തിന [illegible] തീർക്കാനായി | . | 310 | |
| 698 | ബാലരാമപുരം റോഡ് [illegible] കുറി സ്ഥലത്തെ പാലത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | .. | 316 | |
| 699 | തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ട റോഡിൽ [illegible] മൈൽ സ്ഥലത്തിലെ [illegible] പാലത്തിൻ്റെ സ്ലാബ് ഫാറത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | .. | 58 | .. |
| 700 | വെഞ്ഞാറമൂട് ബ്രാഞ്ച് റോഡിൻ്റെ [illegible] സ്ഥലത്തിലുള്ള അറ്റകുറ്റം വന്ന പാലത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | . | 1,781 | . |
| 701 | തിരുവനന്തപുരം-ചെങ്കോട്ട റോഡ് [illegible] മൈൽ സ്ഥലത്തിലെ [illegible] പാലത്തിൻ്റെ സ്ലാബ് ഫാറത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | . | 44 | |
| 702 | [illegible] മുതൽ [illegible] ലേക്കുള്ള റോഡിൽ [illegible] മൈൽ സ്ഥലത്തിലെ പാലത്തിന R. C. സ്ലാബ് ഫാറം വെക്കുന്നതിന | | 29 | ... |
| 703 | വെഞ്ഞാറമൂട് ബ്രാഞ്ച് റോഡ് [illegible] മൈൽ സ്ഥലത്തിലെ പാലത്തിന R. C. സ്ലാബ് ഫാറം ഇടുന്നതിന | | 245 | . |
| 704 | [illegible] A. V. M. തോടിനു മീതെയുള്ള പാലത്തെ അഴിച്ചു കെട്ടുന്നതിന | .. | 413 | |
| 705 | [illegible] പാലത്തെ വെള്ളയടിക്ക | | 73 | .. |
| 706 | [illegible] മത്തെ മൈലിലുള്ള നടയിൽ പാലത്തിൻ്റെ സ്ലാബ് ഫാറത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | . | 427 | |
| 707 | തിരുവനന്തപുരം-കൊല്ലം റോഡ് [illegible] മത്തെ മൈൽ സ്ഥലത്തുള്ള [illegible] പാലത്തെ വെള്ളയടിക്കാൻ | . | 7 | .. |
| 708 | [illegible] റോഡ് [illegible] മത്തെ മൈൽ സ്ഥലത്തിലെ അറ്റകുറ്റം വന്ന പാലത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ ... | .. | 382 | |
| 709 | [illegible] ഒരു [illegible] കെട്ടുന്നതിന | 2,540 | .. | ... |
| 710 | [illegible] പാലത്തിലെ സ്ലാബ് ഫാറത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | . | 71,847 | |
| 711 | [illegible] റോഡ് [illegible] മൈൽ സ്ഥലത്തിലെ [illegible] കാലിന മുകളിലുള്ള പാലത്തെ വീതിയാക്കുന്നതിന | | 113 | . |
| 712 | [illegible] റോഡ് [illegible] മൈൽ [illegible] സ്ഥലത്തിലെ [illegible] മീതെയുള്ള പാലത്തിന R. C. സ്ലാബ് ഫാറം ഇടുന്നതിന | | 15 | |
| 713 | [illegible] റോഡിൽ [illegible] ക്രീക് പാലത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ ... | 3,206 | | . |
| 714 | വെള്ളാപ്പള്ളി തോടിന (ആലപ്പുഴ വാഴത്തോട്) [illegible] പാലം കെട്ടാൻ | 4,654 | . | . |
| 715 | [illegible] തോടിന കുറുകെ ഒരു ബാസ്ക്യൂൾ പാലം കെട്ടാൻ | 1,305 | . | . |
| 716 | പാലാ പൂഞ്ഞാർ റോഡിൽ [illegible] മൈൽ സ്ഥലത്തിലെ പാലം കെട്ടാൻ | 548 | . | . |
| 717 | കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി [illegible] റോഡ് [illegible] സ്ഥലത്തു ഒരു കലുങ്ക് കെട്ടാൻ ... | [illegible] | . | . |
| 718 | പാലാ പൂഞ്ഞാർ റോഡ് [illegible] കുറി സ്ഥലത്തു ഒരു കലുങ്ക് കെട്ടുന്നതിന | 2,473 | | . |
| 719 | ആലപ്പുഴ [illegible] തോടിന മീതെയുള്ള പാലത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | 1,312 | ... | .. |
| 720 | പാലാ പൂഞ്ഞാർ റോഡിലെ ചില പാലങ്ങളുടെ സ്ലാബ് ഫാറത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | . | 721 | . |
| 721 | ചങ്ങനാശേരി വാഴൂർ റോഡ് [illegible] മൈൽ സ്ഥലങ്ങളിലെ പാലങ്ങളെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | . | 323 | . |
| 722 | മെയിൻ സെൻട്രൽ റോഡ് [illegible] മൈൽ പാലങ്ങൾക്ക് R. C. [illegible] ഫാറങ്ങളിടുന്നതിന | | 424 | ... |

| നമ്പർ | പണിയുടെ പേര് | ആദ്യ പണികൾ | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങളും | ആണ്ടത്തെ സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 723 | പുളിപ്പള്ളി-തെങ്കനാൽ റോഡിൽ പാലങ്ങളും കെട്ടുകളും നന്നാക്കലും ചെയ്വാൻ | .. | 4,322 | . |
| 724 | ഏിങ്കനാ റോഡ് ൨-ം മൈൽ പാലത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | ... | . 723 | .. |
| 725 | മെയിൻ ഈസ്റ്റേൺ റോഡ് ൻ-ം മൈൽ പാലത്തിലെ പ്ലാറ്റ്ഫാറത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | . | 1,508 | |
| 726 | കോട്ടയം-കുമിളി റോഡ് ൪-ം മത്തെ മൈൽ അരുവിപ്പാലത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | .. | —31 | ... |
| 727 | ഉാല-പുഞ്ഞാർ റോഡ് ൻ-ം മൈൽ പാലത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫാറത്തെ പുതുക്കാൻ | .. | 87 | . |
| 728 | മെയിൻ സെൻട്രൽ റോഡ് ൧൦-ം മൈൽ പാലത്തിനു വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങൾക്ക് | .. | 3 | |
| 729 | ആലപ്പുഴ കമേർസിയൽ തോട്ടിനു മീതെയുള്ള മൂന്നു ഒന്നായി ക്രൂടിയ പാലത്തിൽ തെക്കേ പാലത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫാറത്തെ അഴിച്ചു പണിയിക്കാൻ | .. | 234 | ... |
| 730 | ആലപ്പുഴ കമേർസിയൽ തോട് മുറിഞ്ഞപ്പുഴത്തോടിനു കുറുകെ ഒരു പാലം കെട്ടുന്നതിനു | ... | —14 | .. |
| | കാരണങ്ങളും ൫൦൦ രൂപാ ചുരുങ്ങിയ ചില്ലറപ്പണികളുമായി | 883 | 6800 | |
| | ആകെ. | 1,17,679 | 1,62,219 | ... |

## XXXI. തോടുകൾ.

| നമ്പർ | പണിയുടെ പേര് | ആദ്യ പണികൾ | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങളും | ആണ്ടത്തെ സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 731 | വാഴൂർത്തുനിന്നു കോട്ടയംവരെ തോട്ടിനു സംരക്ഷണം | ... | | 893 |
| 732 | തോട്ടപ്പള്ളിചിറയും പാലവും ഒന്നായി ചേർത്തു പണിയിക്കാൻ ... | 19,048 | . | ... |
| 733 | കൊല്ലം തോട്ടിൽ കാച്ചുപാലം മുതൽ വടക്കോട്ടു മൂന്നു ഫർലാങ്ങ് ദൂരത്തേക്കു തോട്ടിന്റെ പടിഞ്ഞാറെക്കരയ്ക്കു കൂടുതൽ പണികൾക്കു | ... | 6,821 | ... |
| 734 | വർക്കലയിൽ R. C. കൊണ്ടു ഒന്നും, കല്ലുകൾ കൊണ്ടു ഒന്നും ഇങ്ങനെ രണ്ടു ഗ്രായിൻസു കെട്ടുന്നതിനു | .. | 4,101 | ... |
| 735 | തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം തോട്ടിൽ ൻ-ം മൈൽ മുതൽ ൧൧-ം മൈൽവരെ അകഴമാക്കുക | .. | 2,361 | . |
| 736 | പടിഞ്ഞാറെക്കര കൽ ൧൯-ം മൈൽ സ്ഥലത്തു വെട്ടുകല്ലുകൊണ്ടുള്ള റിവെട്ട്മെണ്ട് തീർക്കാൻ | ... | 1,646 | . |
| 737 | അഞ്ചുതെങ്ങു കായലിൽ തിരുവിതാംകോട്ടിന്റെ ഭാഗത്തു പൊതുക്കായൽസ്ഥലത്തിന്റെ അതിർത്തി തിരിക്കുന്നതിനു | ... | —255 | ... |
| 738 | കായംകുളം ചന്തയുടെ തെക്കുകിഴക്കു മൂലയിലെ പുഴയുടെ വളവു മാറ്റുന്നതിനു | ... | 459 | .. |
| 739 | ൧൦൮൯-ം വർഷം ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ആറാങ്ങൽ മുതൽ തെക്കു മാവേലിക്കരക്കു എസ്റ്റിമേറ്റു പ്രമാണിച്ചു കരിപ്പുഴ തോട്ടിനെ താഴ്ചയാക്കാൻ | . | 1,008 | ... |
| 740 | തിരുവനന്തപുരം ചെമ്പൂർ തോട്ടിന്റെ സംരക്ഷണം | ... | . | 28,592 |
| 741 | കരിപ്പുഴ തോട്ടിന്റെ ടി | ... | | 541 |
| 742 | കായംകുളത്തു ൧൮ കയിൽ മുതൽ ഉപ്പുപാടികശാലവരെ തോട്ടിന്റെ സംരക്ഷണം | ... | .. | 504 |
| 743 | വർക്കലയിലെ ഗ്രായിൻസുകളുടെ സംരക്ഷണം | ... | ... | 8,154 |
| 744 | കല്ലാലകടവു മുതൽ തിരുവല്ലം വരെ തോട്ടിനെ തിരുത്തുന്നതിനായി ഭൂമി വാങ്ങിച്ചതിനു പൊന്നുംവില വകയ്ക്കു | 1,715 | .. | |
| 745 | ടി തോട്ടിന്റെ കരയിൽക്കൂടി നടപ്പാത വെട്ടുന്നതിനും തെങ്ങു വയ്ക്കുന്നതിനുമായി | ... | —23 | ... |
| 746 | ടിയിൽ ഉപ്പുവെള്ള റിവെട്ട്മെണ്ടിനു കുമ്മായംകൊണ്ടു ഒരു ഉച്ചി കെട്ടുന്നതിനു | ... | 8 | .. |
| 747 | കല്ലാലകടവു മുതൽ തിരുവല്ലം വരെ തോട്ടിന്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള തെങ്ങുകൾക്കു ടി തരമിടുന്നതിനു | ... | 371 | ... |
| 748 | കല്ലാലകടവു മുതൽ തിരുവല്ലം വരെ തോട്ടിനുള്ള സംരക്ഷണം ... | ... | ... | 1,566 |
| 749 | ടി മാവേലിക്കരവരെ ടി | ... | ... | 874 |
| 750 | ...ചിറയുടെ സംരക്ഷണം | ... | ... | 604 |
| 751 | A. V. S. തോട്ടിന്റെ ടി | .. | .. | 978 |
| 752 | ആലപ്പുഴ ... വരെ തോടു വെട്ടാൻ | 29 | ... | ... |

| നംബർ | പണികളുടെ പേര് | പുതിയ പണികൾ | തുടർന്നുള്ള പണികളും വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങളും | [illegible] ത്തെ സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 7[5]3 | ആലപ്പുഴ പള്ളാത്തുരുത്തി [illegible] വാടത്തോട്ടിന്റെ [illegible] ത്തെ [illegible] | 1,933 | | |
| 7[5]4 | [illegible] | 1,595 | | |
| 755 | പട്ടണത്തിൽ [illegible] പാലങ്ങൾ [illegible] വെട്ടുന്നതിന | 5,817 | | .. |
| 75[6] | ആലപ്പുഴ വാടത്തോട്ടിന്റെ [illegible] യിലുള്ള റോഡിന [illegible] ലപ്പെടുത്തുന്നതിന | —[illegible]80 | | |
| 757 | ആലപ്പുഴയിലെ [illegible] വ[illegible] ച്ചുകൊണ്ട് [illegible] | 1,[illegible]56 | .. | |
| 75[8] | ആലപ്പുഴ ബോട്ടുകൾ [illegible] | 236 | .. | |
| 759 | ആലപ്പുഴ [illegible] കടൽ [illegible] തുടർന്ന പണികൾ | | [illegible]9,376 | |
| 760 | [illegible] തുടർന്ന് പണികൾ | | [illegible]5,306 | |
| 76[1] | ആലപ്പുഴ ബോട്ടു [illegible] കല്ലുകൊണ്ട് റിവെ[illegible] കെട്ടാൻ | .. | 1221 | |
| 762 | ആലപ്പുഴ മുതൽ [illegible] വരെയുള്ള തോടിന്റെ സംരക്ഷണം | | | |
| 76[3] | ആലപ്പുഴ വാടത്തോട്ടിന്റെ സംരക്ഷണം | | ... | 542 |
| 76[4] | [illegible] | | | 827 |
| 765 | [illegible] | | ... | 975 |
| | [illegible] | | | 764 |
| | [illegible] ചില്ലറ പണികളുമായി | | 354 | 3,500 |
| | ആകെ | 31,149 | 9[illegible],254 | 4[illegible],306 |

[illegible]

| നംബർ | പണികളുടെ പേര് | പുതിയ പണികൾ | തുടർന്നുള്ള പണികളും വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങളും | [illegible] ത്തെ സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 766 | മൂവാറ്റുപുഴ ഡിവിഷനിൽ മോട്ടോർവണ്ടികൾക്ക മുൻകരുതലുകളും വയ്ക്കുന്നവകയ്ക്കു | 117 | ... | |
| 767 | ദേവികുളം മുതൽ ശാന്തമ്പാറ വരെയുള്ള റോഡ വഴിയായി ഗുന്നടിപിതിയിൽ ഒരു പാത വെട്ടുന്നതിന പരിശോധന ചെയ്ത വകയ്ക്കു | 587 | ... | |
| 768 | ശാന്തമ്പാറ വരെ മൂന്നാർ കമ്പി റോഡിനെ പരിശോധന ചെയ്തതിന | 100 | ... | |
| 769 | [illegible] | 920 | | |
| [770] | പുനലൂർ [illegible] പാലത്തിന [illegible] പിരിക്കുന്നതിന | 500 | | |
| 771 | [illegible] ഒരു പാലം കെട്ടാൻ പരിശോധന ചെയ്തതിന | 2,[illegible]3 | | ... |
| [772] | [illegible] ഡിവിഷനിൽ [illegible] നടപടികൾക്കായി | 29 | | |
| [773] | [illegible] ഡിവിഷനിൽ മോട്ടോർവണ്ടികൾക്ക മുൻകരുതലുകളും വകയ്ക്കായി | 288 | ... | |
| [774] | [illegible] ഏർപ്പെടുത്തിയ വകയിൽ | 1,289 | ... | |
| [775] | [illegible] ഡിവിഷൻവഴിയായി [illegible] പ്രത്യേകം [illegible] അറ്റകുറ്റങ്ങൾക്കായി | | | |
| 776 | [illegible] | | 355 | |
| 777 | [illegible] ഡിവിഷൻ വഴിയായി [illegible] | | 55 | |
| 778 | [illegible] ഡിവിഷനിൽ മോട്ടോർ വണ്ടികൾക്ക മുൻകരുതലുകളും വകയ്ക്കായി | ... | 2,2 | . |
| 779 | [illegible] | 101 | | . |
| [7]80 | [illegible] പിരിക്കുന്നവകയിൽ | 7 | | |
| 781 | [illegible] വണ്ടിപാത [illegible] വെ [illegible] വകയ്ക്കായി | 3,1[illegible] | | |
| 782 | ആലപ്പുഴയിലെ [illegible] സ്ഥാപിപ്പിക്കുന്നതിന | 1,094 | . | ... |
| | | 50 | | ... |
| | ആകെ | 11,10[illegible] | [illegible],169 | ... |

| നംബർ | പണിയുടെ പേര് | തുള്ള പണിക്കും | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ അററകുററങ്ങളും | ആണ്ടുതോറുമുള്ള സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| | **സാധാരണ പബ്ലിക്ക് വൊക്സ് പലവക.** | | | |
| | **പബ്ലിക് പരിഷ്കാരങ്ങൾ** | | | |
| | **V. മരീൻ** | | | |
| 783 | വലിയതുറയിൽ ഒരു ജെട്ടിയും കടൽപാലവും കെട്ടുന്നതിനു | 65,324 | .. | ... |
| 784 | ടി ഒരു കൊടിമരം നിറുത്തുന്നതിനു | 1,222 | | ... |
| 785 | ടി ഉരവും, ഉപ്പുപുരക്കുള്ള റോഡുകളും വകയ്ക്കു | 1,805 | . | |
| 786 | ആലപ്പുഴയിലെ പുത്തൻ കടൽപാലത്തിനു മൂന്നു റെയിൽലൈനുകൾ വയ്ക്കുന്നതിനു | 2,821 | . | .. |
| 787 | ആലപ്പുഴയിലെ ഇസ്ലാമീ കിടങ്ങുകൾക്കു മുൻവശത്തു ഉരവം തുമുള്ള ടാം ലൈനുകൾ ഇടുന്നതിനു | 4,252 | | .. |
| 788 | ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു പുത്തൻ കടൽ പാലം കെട്ടുന്നതിനു | —1,957 | ... | .. |
| 789 | ടി ടി ക്ക R. C. പൈൽസ് പൈൽസ് വകയ്ക്കു | .. | 8,532 | .. |
| 790 | പഴയകടൽ പാലം സ്ഥലത്തെ അടപ്പുള്ള കിടങ്ങുകൾ വകയ്ക്കു | | 2,930 | |
| 791 | ആലപ്പുഴയിൽ ടാം ലൈനിന്റെ വകയില പണിശാല മുതലായവകൾ വീട്ടിലിടുന്നതിനു | | 1,766 | ... |
| 792 | ആലപ്പുഴയിലെ പുത്തൻ കടൽ പാലത്തിനു രണ്ടു ക്രേൻ പണിപ്പുരകൾ കെട്ടുന്ന വകയ്ക്കു | | 140 | . |
| 793 | ആലപ്പുഴയിലെ ഉരുക്കുമ്പിലി കടൽ പാലത്തിനു വാർഷിക സംരക്ഷണം വകയ്ക്കു | | | 8,695 |
| | ഓരോന്നും ൨൦൦ രൂപായ്ക്കകമായ മൂന്നു ചില്ലറപ്പണികൾക്കായി | 80 | 156 | 20 |
| | ആകെ ... | 73,587 | 8,590 | 8,715 |
| | **XVIII മെഡിക്കലും സാനിട്ടറിയും.** | | | |
| 794 | കൊല്ലം കച്ചേരിക്കുളത്തിലെ പടികളെ നന്നാക്കാൻ | ... | 752 | .. |
| 795 | തിരുവനന്തപുരം കണ്ണിമാറ ചന്തയുടെ വളപ്പുകളും കെട്ടിടങ്ങളും നന്നാക്കാൻ | ... | 1,613 | .. |
| 796 | വർക്കലയിൽ ഈഴവരുടെ ഉത്സവം സംബന്ധിച്ച വിശേഷാൽ പണികൾക്കു | 330 | | ... |
| 797 | കന്യാകുമാരിയിൽ മാതൃതീർത്ഥം, പിതൃതീർത്ഥം സ്നാനഘട്ടങ്ങളെ നന്നാക്കുന്നതിനു | .. | 267 | . |
| 798 | കന്യാകുമാരിയിൽ പരവന്മാർക്ക് കുടിക്കുന്നതിനു ഒരു കുളം വെട്ടുന്നതിനു | 2,482 | . | |
| 799 | ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ ചന്തക്കടവിനെ നന്നാക്കുന്നതിനു | 5,941 | ... | .. |
| | ഓരോന്നും ൨൦൦ രൂപായ്ക്കകമായ ചില്ലറ പണികൾക്കായി | 262 | 507 | 287 |
| | ആകെ .. | 9,015 | 2,105 | 287 |
| | **XXII. പബ്ലിക് വൊക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട്.** | | | |
| | **viii. വിളക്കുവയ്പ്പ്** | | | |
| 800 | മൂവാററുപുഴ സബ്ഡിവിഷനിലെ കായലുകളിലും തോടുകളിലും വിളക്കുവയ്ക്കുന്നതിനു | ... | .. | 1,052 |
| 801 | കൊല്ലം ഡിവിഷനിലെ കായലുകളിലും തോടുകളിലുമുള്ള ചില വിളക്കുകൾക്ക് അററകുററം തീക്കയും നൂതനമായി വിളക്കു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ | ... | 2,048 | |
| 802 | ടി യിലെ വിളക്കുകൾക്കു സംരക്ഷണം | | .. | 2,912 |
| 803 | കൊല്ലം ഡിവിഷൻ റോഡുകളിലെ വിളക്കുകൾക്കു സംരക്ഷണം | ... | .. | 1,285 |
| 804 | തിരുവനന്തപുരം ഗ്യാസ് ഹൗസിൽ ഉള്ള ഗ്യാസ്, ഇവയ്ക്കുള്ള സാമാനങ്ങൾക്കു ചില കൂടുതൽ പണികൾക്കായി | . | 1,027 | .. |
| 805 | തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലെ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കുകളുടെ സംരക്ഷണം | ... | ... | [illegible] |

| നമ്പർ | പണിയുടെ പേര | ആളുള്ള പണികൾ | കൃത്തങ്ങൾ പണികളും വിശേഷമായ അററകുററങ്ങളും | ശേഷ സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 806 | തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലെ ഗ്ലാസ വിളക്കുകളുടെ സംരക്ഷണം | ... | .. | 5,681 |
| 807 | ടി ടി പെട്രോൾ ടി ടി | . | . | 1,980 |
| 808 | ആലപ്പുഴ പള്ളം ഇവയിലെ ഗ്യാസ് വിളക്കുകളെ പുതുപ്പിക്കയും ശരിയായി വയ്ക്കയും ചെയ്യാൻ | | 1,186 | .. |
| 809 | കോട്ടയം ഡിവിഷനിലെ തെരുവുകളിലും കായലുകളിലും വിളക്കുവച്ചു സംരക്ഷിക്കാൻ | . | . | 1160 |
| | ഓരോന്നും 100 രൂപയ്ക്കുമേൽ ചില്ലറ പണികൾക്കായി | 52 | | 62 |
| | ആകെ | 52 | 4,2[illegible] | 21,054 |

## XXII. പബ്ലിക്ക് വൊർക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട്.

### X ജലം സംഭരിച്ചുകൊടുക്കൽ

| നമ്പർ | പണിയുടെ പേര | ആളുള്ള പണികൾ | കൃത്തങ്ങൾ പണികളും വിശേഷമായ അററകുററങ്ങളും | ശേഷ സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 810 | ചെങ്കോട്ടയിൽ രണ്ടു കിണറുകൾ വെട്ടുന്നതിന | 228 | | ... |
| 811 | ചെങ്കോട്ട അരിയിൽ വച്ചുകൂട്ടത്തു കലങ്കരയിൽ ഒരു കിണറ വെട്ടുന്നതിന | 417 | | ... |
| 812 | ശാന്തൂർ വടകരഗ്രാമത്തിൽ മേലിയും കച്ചേരിക്കു തെക്കു ലക്ഷ്മിവിലാസം തെരുവിൽ ഒരു കിണറ വെട്ടാൻ | 521 | | |
| 813 | ചെങ്കോട്ട പുതൂർ പറച്ചേരിയിൽ ടി | 450 | | ... |
| 814 | കാല്ക്കറിൽ കിണറുകൾ വെട്ടുന്നതിനും കൃഷിമരാമത്തു പണികളുടെ അററകുററങ്ങൾക്കും | | 2,221 | |
| 815 | ചെങ്കോട്ട താലൂക്കിൽ കിണറുകൾ വെട്ടുന്നതിനും നന്നാക്കുന്നതിന | | 149 | |
| 816 | കൊല്ലം സെക്ഷനിൽ പബ്ലിക് കിണറുകളും കുളങ്ങളും സംരക്ഷണം വകക്ക | | | 791 |
| 817 | തിരുവനന്തപുരത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലേക്കായി [illegible] കിണറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന | 206 | | |
| 818 | പത്മവിലാസത്തിന മുൻവശം ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം തോടിനെ മാററിനിർത്തുന്നതിന | . | 656 | |
| 819 | തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലെ മലിന ജലത്തെ മാററുന്നതിലും ശുദ്ധ ജലം സംഭരിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ പണികൾ വകക്ക പരിശോധന | | 958 | |
| 820 | ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം തോടിനെ നന്നാക്കാൻ | | 549 | |
| 821 | പാളയംമുതൽ പൂജപ്പുരവരേയും ചെമ്പു പണിപ്പുരമുതൽ പത്മതീർത്ഥം വരെയും [illegible] കെട്ടാൻ | | [illegible]83 | |
| 822 | പൂജപ്പുരമുതൽ ചെമ്പു പണിപ്പുരവരെ കൊച്ചാററിൽ കാണാതെപോയ തെളിവുള്ള [illegible] ൭ സ്റ്റോണ്ട് കമ്പിവേലി വയ്ക്കുന്നതിന | | —950 | .. |
| 823 | ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം കുളത്തിലെ ജലം ഇറയ്ക്കുന്നതിനും ഉറവെട്ടുകന്നതിനമായി | .. | 1,389 | ... |
| 824 | കൊച്ചാററിന്റെ സംരക്ഷണം | | | 741 |
| 825 | നെയ്യാററിൻകര സബ്ഡിവിഷനിൽ [illegible] ഡിവിഷനിൽ കിണറുകൾ വെട്ടുന്നതിന | | | |
| 826 | പാറശ്ശാല കൊട്ടാരത്തിന പിൻവശമുള്ള കിണറിനെ താഴ്ത്തുകയും കുളത്തിൽ [illegible] പെടുക്കുകയും | 2,103 | ... | ... |
| | | | 400 | ... |
| 827 | കന്യാകുമാരിയിൽ പാറക്കു ഒരു കിണറ വെട്ടുന്നതിന | 454 | | |
| 828 | ടി പാപവിനാശം കാലിന കൂടുതലായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക | | 579 | ... |
| 829 | ആലപ്പുഴയിൽ കുഴൽകിണറുകൾ വെട്ടുന്നതിന | 1,251 | | |
| | ഓരോന്നും 100 രൂപയ്ക്കുമേൽ ചില്ലറ പണികൾക്ക | 706 | 454 | 91 |
| | ആകെ | 6,330 | 7,112 | 1,523 |

## XXII. പബ്ലിക്ക് വൊർക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട്.

### XI മലിനജലം മാററിക്കളയൽ

| നമ്പർ | പണിയുടെ പേര | ആളുള്ള പണികൾ | കൃത്തങ്ങൾ പണികളും വിശേഷമായ അററകുററങ്ങളും | ശേഷ സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 830 | [illegible] തെരുവിൽ പിൻവശത്തെ ജലം കെട്ടിനില്ക്കാതെ [illegible] ഒരു ഓട വെട്ടുന്നതിന | 30 | | |

| നമ്പർ | പണിയുടെ പേര | ആള്ള പണികറം | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ അററകററങ്ങളും | അററത്തെ സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| 831 | തിരുവനന്തപുരം തോട്ടങ്ങളുടെ ചാടകറം കഴകന്നതിന അഞ്ചു കഴൽ പിണാകറം വെട്ടുന്നതിന .. | 62 | .. | ... |
| 832 | ഡ്രെയിനേജ് തോടുകളുടെ സംരക്ഷണം | . | . | 1,574 |
| | ആകെ .. | 370 | .. | 1,571 |
| | പലവക | | | |
| 833 | ചമ്പക്കാട്ട ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പരിശോധനം .. | 127 | ... | ... |
| 834 | ചെങ്കോട്ട താലൂക്കിലെ ചില തമിഴ് വരകളെ പരിശോധന ചെയ്വാൻ | 76 | . | . |
| 835 | നെടുമങ്ങാട്ട താലൂക്കിലെ ഇറിഗേഷൻ കുളങ്ങൾക്ക പ്രാരംഭ പരിശോധനയും സർവേയും വകയ്ക്കു | 15 | .. | ... |
| | ആകെ | 218 | .. | ... |
| | ആദായകരങ്ങളായ പണികൾ. | | | |
| | XXX. ഇറിഗേഷൻ മേജർ | | | |
| | i. ഹെഡ് വൊർക്സ് | | | |
| 836 | പ്രാജക്ട് വൊർക്സ്ടുകൾ ഭൂമിക്കുള്ള പൊന്നും വിലക്കായി | 10,186 | . | |
| 837 | ഇരട്ടക്കാ കാലിനാലും അതിലെ ചില്ലറ പിരിവുകളേ പരിശോധിക്കുന്നതിന | 407 | . | ... |
| | ആകെ | 10,593 | . | .. |
| | ii. പ്രധാനതോടുകളും പിരിവുകളും | | | |
| | തോവാളക്കാര:— | | | |
| 838 | (1) പ്രധാനക്കാരു | 4,600 | .. | ... |
| | (2) നല്ലപാറപിരിവു | 5,414 | . | ... |
| | (3) മതലാക്കലപിരിവു | | | |
| | (എ) പ്രധാനപിരിവു | 16,027 | | .. |
| | (ബി) ഈസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനൽ | 13,717 | . | . |
| | (സി) ഈസ്റ്റ് മൈനർ ബ്രാഞ്ചു | 4,763 | . | .. |
| | (ഡി) വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചുകനൽ | 2,550 | . | .. |
| | (ഇ) [illegible] .. | 8 | | ... |
| 839 | [illegible] അനന്തംകളംകനൽ അനന്തംകളം കനൽ എക്സ്റ്റേൻഷൻ ഇവയ്ക്കു കൂടുതൽ പണികൾക്ക | 2,142 | ... | ... |
| 840 | തിരുവിതാംകോട്ടകനലും പിരിവുകളും | 7,986 | ... | ... |
| 841 | ഇരച്ചകനലും പിരിവുകളും | | | |
| | (1) പ്രധാനകനൽ— [illegible] മുതൽ [illegible] വരെ [illegible] | 42,624 | .. | |
| | (2) [illegible] ... | 29,768 | . | ... |
| | (3) [illegible] കനൽ | 7,398 | . | ... |
| | (4) [illegible]വിള ബ്രാഞ്ചു കനൽ | 9,711 | .. | .. |
| | (5) കിടങ്ങാചില്ല ടി | 5,779 | .. | ... |
| | (6) പല്ലന്തകോട്ട ടി | 5,475 | ... | ... |
| | (7) കൊടുപ്പുന്നഴി ടി .. | 9,354 | | |
| | (8) [illegible] ടി | 74,169 | ... | ... |
| | (9) കുഞ്ഞിറവിള ടി | 1,297 | ... | . |
| | (10) അമ്മവിള ടി .. | 2,435 | ... | ... |
| | (11) ശാന്തപുരം ടി ... | 19,406 | ... | .. |
| 842 | P. P. കനാലിന്റെ ഒന്നും മുതൽ [illegible] അടിവരെ കൂടുതൽ പണികൾക്ക | ... | 1,02,137 | . |
| 843 | പേച്ചിപ്പാറയിലെ വൊർക്ക്ഷാപ്പിന സമീപം കോതയാററിന്റെ [illegible] വേറെ പണികളും വകയ്ക്ക ... | ... | 918 | ... |
| 844 | പേച്ചിപ്പാറയിൽ പ്രധാന [illegible] താഴെ കരുങ്ങളിലെ [illegible] കനൽ വെട്ടുന്നതിന | ... | 772 | . |
| | ആകെ ... | 1,57,507 | 1,03,827 | .. |

| നമ്പർ | പണിയുടെ പേര് | അളവു പണികളും | കൂടുതൽ പണികളും വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങളും | ആകെ സംരക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|
| | **iii. മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പലവകയും** | | | |
| 845 | നാഞ്ചിനാട്ടിൽ നഞ്ചക്കൃഷിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു | | | |
| | (1) തൃപ്പാപ്പാസംബന്ധികളും സ്പെഷ്യൽ വകയ | 2[illegible]1 | | ... |
| | (2) കോളങ്കടി do | [illegible],165 | | |
| | (3) കോട്ടത്താറുകളും do | 6,110 | | |
| | (4) നായരാസംബന്ധികളും do | 181 | | |
| | (5) പാച്ചാറുകളും do | 156 | | |
| | (6) ബാണസ സമ്പ്രദായികളും do | 6 | | |
| | (7) ചെറുകുളം do | 1,797 | | |
| | (8) ചെട്ടികുളം do | 2 | | |
| 846 | നാഞ്ചിനാട്ടു പുത്തനാറു കാലിനെ അഴിച്ചു വെട്ടുന്നതിനുള്ള പരിശോധനയും അതു സംബന്ധമായ കൂടുതൽ ചില്ലറ സർക്കീട്ടുകളും | 344 | | |
| 847 | [illegible] ലൊങ്കിൽ വിൾക്കേണ്ട കുളത്തുകളുടെ [illegible] | 1,965 | | |
| 848 | നാഞ്ചിനാട്ടു പുത്തനാറു കാലിനെ അഴിച്ചു [illegible] | 115 | | |
| 849 | [illegible] എക്സ്റ്റൻഷൻ വകയ | 198 | | |
| 850 | അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിൽ [illegible] കുളങ്ങളും പരിശോധന വകക്ക | 142 | | |
| 851 | അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിൽ [illegible] വകയിൽ [illegible] കുളങ്ങളിലും [illegible] കുളത്തെ വിസ്താരം | 182 | | |
| 852 | [illegible] ചില പൊതുവിലവകക്ക | 14 | | ... |
| 853 | ഇരവിപുത്തൂർ [illegible] കുളത്തുകളെ [illegible] നിലങ്ങൾക്കായി കാലുകളും വെട്ടുകയും ചെയ്യാൻ | 651 | | |
| 854 | [illegible] കൂടുതൽ [illegible] കാലുകളും തീർക്കാനായി | 296 | | |
| 855 | പുത്തനാറിൽ [illegible] കുളത്തെ [illegible] നുന്നതിനു | 2[illegible] | | |
| 856 | അഗസ്തീശ്വരത്തെ കുളങ്ങളെ [illegible] വിഭജിച്ചു അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനു | 168 | | |
| 857 | നാഞ്ചിനാട്ടു പുത്തനാറു കാലിന്റെ [illegible] വരെയുള്ള [illegible] | −263 | | |
| 858 | [illegible] കുളങ്ങളെ വിൽക്കാനായി | 61 | | |
| 859 | [illegible] കുളത്തിന്റെയും [illegible] കുളത്തിന്റെയും [illegible] പണിയുടെ [illegible] | 70 | | |
| 860 | [illegible] കുളങ്ങളും സംബന്ധമായ ചില പണികളും – [illegible] വെള്ളക്കെട്ടിനു [illegible] വെട്ടുവാനും | 90 | | |
| 861 | വിളവങ്കോട്ടു താലൂക്കിലെ [illegible] കുളങ്ങളുടെ പരിശോധന | 1,255 | | |
| 862 | [illegible] നിന്നു [illegible] പുത്തനാറിൽ നിന്നു [illegible] | 515 | | |
| | ആകെ | 15,9[illegible] | | |
| | **XXII പബ്ലിക്ക വൎക്സ ഡിപ്പാർട്ടമെണ്ട്.** | | | |
| | **മൈനർ ഇറിഗേഷൻ** | | | |
| 863 | പറവൂർ ചിറയിലെ [illegible] നിർമ്മിക്കുള്ള [illegible] അററ കുറ്റം [illegible] | | | |
| 864 | പറവൂർ ചിറയിൽ [illegible] പൊതുവില വകക്ക | | [illegible] | |
| 865 | [illegible] തീർക്കുന്നതിനുള്ള പറവൂർ [illegible] | | 7[illegible] | |
| 866 | തൈക്കാട്ടുപുഴ [illegible] | | | 520 |
| 867 | [illegible] ബാൻക ചാനലിന്റെ | | | 708 |
| 868 | [illegible] പണികൾ | 6,[illegible]32 | | [illegible]113 |
| 869 | [illegible] കുളങ്ങളെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ ... | 5,[illegible]96 | | |

| നംബർ | പണിയുടെ പേര് | പുതിയ പണികൾ | ക്ലേശമായിട്ടുള്ള വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങളും | സാധാരണ അറ്റകുറ്റങ്ങളും |
|---|---|---|---|---|
| 870 | കൊല്ലം കിഴക്കേ കല്ലടയിൽ ചിറ്റുമലചിറയ്ക്കു കൂടുതൽ പണി ചെയ്യുന്നതിനായി | ... | 1,108 | ... |
| 871 | ചെങ്കോട്ട വെസ്റ്റേൺ സെക്ഷൻ ഹരിഹര നദിക്കാലിലെ ... കുളങ്ങളുടെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ | ... | 1,799 | ... |
| 872 | കാട്ടാക്കട ... ചാനലുകളെയും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ | .. | 572 | ... |
| 873 | ... കുളങ്ങളെ ... | | 1,320 | ... |
| 874 | ഹരിഹര നദിയിലെ ... | . | 2,150 | ... |
| 875 | ചെങ്കോട്ട വെസ്റ്റേൺ സെക്ഷൻ ഹരിഹര നദിയിലെ ... പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ | ... | 687 | ... |
| 876 | ഹരിഹര നദിക്കാലിലെ ... കുളങ്ങളെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ | .. | 1,065 | .. |
| 877 | ചെങ്കോട്ട വെസ്റ്റേൺ സെക്ഷൻ, ... കുളങ്ങളെ ... | ... | 1,087 | ... |
| 878 | കാട്ടാക്കട ... ഇറിഗേഷൻ വർക്ക്സിലെ കല്ലുകൾ ... | ... | 834 | .. |
| 879 | പടിഞ്ഞാറെ കല്ലടയിൽ ചില ചെറിയ കെട്ടുപണികളും കൈത്തോടുകളും | . | 353 | ... |
| 880 | ചെങ്കോട്ട ... കിഴക്കേ ... വകതിരിക്കാത്ത ... | | 82 | ... |
| 881 | ചെങ്കോട്ട ... ഇറിഗേഷൻ വർക്ക്സിന്റെ സംരക്ഷണം | ... | .. | 2,155 |
| 882 | ഇടത്തരം ... വിശേഷാൽ അറ്റകുറ്റങ്ങൾ | ... | 503 | ... |
| 883 | ഇടത്തരം ... കുറിയിൽ ... ചെയ്ത ... വകകൾ | .. | 6,065 | ... |
| 884 | ... പ്രോജക്ടുമായി സംബന്ധിക്കപ്പെടാത്ത ... കുളങ്ങൾ ... സംബന്ധിച്ച പണികൾ ... | ... | 2,819 | ... |
| 885 | ... കാര്യങ്ങൾ ... ചാനലും നീട്ടുന്നതിന് | .. | 2,077 | ... |
| 886 | തിരുവനന്തപുരം ... മൈൽ ... | ... | 1,179 | ... |
| 887 | ... പണികൾക്കുള്ള ചിലവു | ... | 35,263 | .. |
| 888 | ... സംബന്ധമായ പണികൾക്കു സംരക്ഷണം | ... | ... | 721 |
| 889 | ... ഡി | ... | .. | 3,175 |
| 890 | ... ഡി | . | ... | 9,270 |
| 891 | പഴയാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡി | .. | .. | 1,874 |
| 892 | ... സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡി | ... | ... | 20,336 |
| 893 | ... ഡി | .. | ... | 6,768 |
| 894 | ... ഡി | .. | . | 4,525 |
| 895 | ... ഡി | ... | ... | 4,468 |
| 896 | ... ഡി | .. | .. | 5,828 |
| 897 | ... വകതിരിക്കപ്പെടാത്ത ... കളുടെ ഡി | .. | ... | 711 |
| 898 | ... ഡി | ... | .. | 650 |
| 899 | ... ഡി | ... | | 246 |
| 900 | ... ഡി | ... | ... | 1,395 |
| 901 | ഡി ... വകകൾ | ... | ... | 1,005 |
| 902 | ജലം ... കെട്ടിനിറുത്തിക്കൊള്ളുവാൻ പറകളിലെ ചിറ്റുകൾ ... അറ്റകുറ്റങ്ങൾ | ... | | 678 |
| | ... ചില്ലറ പണികൾ | 682 | 1,221 | 4,391 |
| | ആകെ | 12,750 | 61,747 | 50,503 |

തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

(൧) കോതയാർ താലൂക്കത്തെയും പ്രധാന കാര്യങ്ങളും ഇടവം ൬-ാം ൧൦൮൭-ാമാണ്ട് [illegible] എന്നും തീരുമാനിച്ചതും ... L. R. [illegible] ഗവർമ്മെണ്ടാജ്ഞയും,

(൨) ഈ തീരുമാനത്തെ മാറ്റേണ്ടതാണെന്ന് നിവേദിച്ച് അയച്ച ... L. R. & F. [illegible] ഗവർമ്മെണ്ടാജ്ഞയും,

വീണ്ടും വായിച്ചു.

(൩). കോതയാർ താലൂക്കത്തെ ഇതിനെന്ന തീരുമാനത്തെ മാറ്റേണ്ട വിഷയത്തെപ്പറ്റി [illegible] താലൂക്ക മെംബർ മിസ്റ്റർ കെ. എം. ശിവതാണുപിള്ളയും കൽക്കുളം താലൂക്ക മെംബർ മിസ്റ്റർ ടി. കൊച്ചുപിള്ളയും കോട്ടാർ കച്ചവടസംഘം മെംബർ മിസ്റ്റർ വി. കൃഷ്ണയ്യരും ഒന്നായി [illegible] നിവേദനങ്ങളും അതേപ്പറ്റി ദിവാൻ പറഞ്ഞ മറുപടിയും,

(൪) ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് [illegible] ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ [illegible] നടപടിക്കുറിപ്പുകളും

വായിച്ചു.

കോതയാർ താലൂക്കത്തെയും പ്രധാന കാര്യങ്ങളെയും ഇതിനെന്നതിനുള്ള തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഗവർണ്മെണ്ടാജ്ഞയെ വീണ്ടും ആലോചിക്കണം എന്നു തോവാള താലൂക്ക മെംബർ മിസ്റ്റർ കെ. എം. ശിവതാണുപിള്ളയും കൽക്കുളം താലൂക്ക മെംബർ മിസ്റ്റർ ടി. കൊച്ചുപിള്ളയും കോട്ടാർ കച്ചവടസംഘം മെംബർ മിസ്റ്റർ വി. കൃഷ്ണയ്യരും പ്രജാസഭയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രത്യേകമായി വാദിച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ ഏർപ്പാടിൻപ്രകാരം, അടക്കത്തെ ഇടവമാസം ൧൫-ാം — ഇടവമാസത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ — ഇതിനെന്ന ൫-ാം എന്നാൽ അധികം താമസിയുള്ള ക[illegible] തീരുമാനത്തിൽ പിന്നീട് ഏതു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു — അതായതു ഇടവമാസത്തിൽ മാത്രമേ — വെള്ളം കിട്ടുന്നുള്ളു എന്നും അതുകൊണ്ടു കോതയാറു വെള്ളവും മഴയും ചേർന്നു കൃഷിയായിത്തീരേണ്ടതാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. കൃഷി അവലംബിക്കുന്ന കാര്യത്തിനു അതു ആരംഭിച്ചതിൽ പിന്നീടു ഉദ്ദേശം ൫൦ ദിവസത്തിനുമേൽ ൬൦ ദിവസത്തിനകമായിട്ടു കതിർവരുമ്പോൾ വെള്ളം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നാഞ്ചിനാട്ടിലും ഇടനാട്ടിലും ചെയ്യുന്ന കൂടിയതിനു എന്നാലും ആ ലോ[illegible] അതു സാധാരണമായി ഇടവമാസം ൧൫-ാം തീയതിക്കുകൂടി — ടെമാസത്തിന്റെ മദ്ധ്യകാലം — എത്തുന്നു. ഇടവപ്പാതി മഴ താമസിച്ചുപോകയും ആ സമയത്തു കോതയാറു വെള്ളം കിട്ടാതെയാകയും ചെയ്താൽ, വിളവുകൾ കരിഞ്ഞുപോകും. അതുകൊണ്ടു, ഇതിനെന്ന തീയതിയെ കൂടാതെ പക്ഷം ഏതു ദിവസത്തിനു മുമ്പായി നിശ്ചയിച്ച് വെള്ളം ഇടവമാസം ൧-ാം തീയതി കൂടി വിടണം എന്നു മെംബർമാർ അപേക്ഷിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഗവർണ്മെണ്ടിന്റെ ഹിതത്തെ കാലികളുടെ ഹിതങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും എന്നാൽ കോതയാറു തടത്തിൽ നിന്നു ആത്യന്തികമായ ഗുണം കിട്ടുന്നതെന്നു നോക്കേണ്ടതു ഗവർണ്മെണ്ടിന്റെ ധർമ്മം ആണെന്നും ദിവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇടവപ്പാതി ആരംഭിക്കുന്ന സമയം ആരംഭിക്കുന്നതായാൽ അനുകൂലം കൃഷിക്കു കൃഷിപ്രവൃത്തികളെ ഇടയിൽ നിർത്തുകയും വിളവു മുഴുവനും അവർക്കു നഷ്ടമായി ഭവിക്കയും ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെന്നതിനെ ക്രമപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റിയാകുന്നു ഗവർണ്മെണ്ടിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. കാര്യങ്ങളെ ശരിയായി ഏർപ്പാടു ചെയ്യാതെ ഇതിനെന്നപക്ഷം, ഇടവപ്പാതി വളരെ വൈകിട്ടു ഉണ്ടാകയുള്ളു എന്നുവരികിലും ആ പ്രദേശത്തെ കൃഷിപ്രവൃത്തി മുഴുവനും നഷ്ടമായി പോകുന്നതായി അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും എന്നു മെംബർമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതായാൽ പ്രസ്തുത വിഷയത്തെ വീണ്ടും ആലോചിക്കേണ്ടതാണെന്നും ദിവാൻ പറഞ്ഞു. തോവാള, അഗസ്തീശ്വരം, ഇരണിയൽ, കൽക്കുളം ഈ നാലു താലൂക്കുകളിൽ നിന്നു വന്ന മെംബർമാരോടും പബ്ലിക്‌വർക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ ആഫീസർമാരോടും കൂടി ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കണം എന്നു അവരു[illegible] ചെയ്തു. അതിനെത്തുടർന്നു, ഇതിലേക്കായി ദിവാന്റെ അഗ്രാസനാധിപത്യത്തിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഒരു ആലോചനായോഗം കൂടി. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ദിവാൻപേഷ്കാർ, തെക്കൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഇറിഗേഷൻ [illegible] — ഇവരും ഈ നാലു താലൂക്കുകളിൽ നിന്നു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രജാസഭാ മെംബർമാരും [illegible]ത്തിൽ ഹാജരാകയും ഈ വിഷയം മുഴുവനും നന്നായി പ്രതിപാദിക്കയും ചെയ്തു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു നമ്പർ ൫൩൦/L. R. & F., തിരുവനന്തപുരം, ൧൦൮൯-ാം വർഷം ജനുവരിമാസം ൧൬൯-.

കോതയാർ തടാകത്തെയും പ്രധാനകാലുകളെയും ഇരിക്കുന്ന തീയതിയെ മുതൽ പുത്തു ജിവസത്തിനു മുമ്പായി മാറ്റേണ്ടതാണെന്നു സർക്കാരണം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഗവർന്മെണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ചു, ൧൦൮൮-ാം വർഷം ഡിസെംബർമാസം ൧൬൯-ലെ ൫൨൦/L. R. & F-ാം നമ്പർ ഗവർന്മെണ്ടാജ്ഞയിൽ ൨-ാം പാരാവിനെ ഭേദപ്പെടുത്തി, കോതയാർ തടാകത്തെയും പ്രധാന കാലുകളെയും ഇപ്പോഴത്തെ ജൂൺമാസം ൧൦-ാം നു മുമ്പ് പണിക്കു മേലാൽ മേടമാസം ൨൦൩-ാം ഇരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നു ഗവർന്മെണ്ട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. അടുത്തുള്ള തീയതി ഇപ്പോഴത്തെ പോലെതന്നെ ആയിരിക്കും.

൨. തടാകത്തിന്റെ പൂർണ്ണനിരപ്പിനു മൂന്നു അടിയോളം ഉയർത്തുന്നതിനു ചീഫ് എഞ്ചിനീർ പ്ലാനുകളും അടങ്കലുകളും തയ്യാറാക്കി താമസിക്കാതെ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതിനു ഇപ്പോൾ സമുദ്രനിരപ്പിൽ ലക്ഷം ഘനയടി വെള്ളം നിർത്തുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു ൧൫,൦൦൦ ലക്ഷം ഘനയടി നിർത്താം എന്നു മിസ്റ്റർ ബോസ്റ്റോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
എം. ഒ. വീയാ,
ഗവർന്മെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

ചീഫ് എഞ്ചിനീർക്കു.
പത്മനാഭപുരം സീനിയർ ദിവാൻപേഷ്കാർക്കു.
കൃഷി ഡൈറക്ടർക്കു.
തോവാള താലൂക്ക മെംബർ മിസ്റ്റർ കെ. എം. ശിവതാണുപിള്ളക്കു.
കൽക്കുളം താലൂക്ക മെംബർ മിസ്റ്റർ ടി. കുമാരപിള്ളക്കു.
കോട്ടാർ കച്ചവടസംഘം മെംബർ മിസ്റ്റർ വി. കൃഷ്ണയ്യർക്കു.
ഗസെറ്റിലേക്കു.

(A true translation)
K. Chidambara Vadhyar.
Head Translator to Government.

തിരുവിതാംകോട്ടു ഗവർന്മെണ്ട് പ്രൊസീഡിങ്സ്.

(൧) നെയ്യാറ്റിങ്കര താലൂക്കിൽ കണക്ക കൃഷ്ണൻനാരായണൻ മുതൽപേർ കൊടുത്ത കന്നി ൧൬൯- അയച്ച ഹർജിയും

(൨) റെവന്യൂ സൂപ്രണ്ടിനു അയച്ച ൧൦൮൯ ഒക്ടോബർ ൨൭൯-ലെ ൧൧൨൭-ാം നമ്പർ ഡയറിയും

(൩) റെവന്യൂ സൂപ്രണ്ട് അയച്ച ൧൦൮൯ ജനുവരി ൨൦-ലെ ൫൪൩-ാം ലെട്ടറും

(൪) നെയ്യാറ്റിങ്കര താലൂക്ക മെംബർ മിസ്റ്റർ കണക്ക അയ്യപ്പൻ നാരായണൻ പ്രജാസഭയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ബോധിപ്പിച്ച നിവേദനങ്ങളും

(൫) തിരുവനന്തപുരം ആക്ടിംഗ് ദിവാൻപേഷ്കാർ അയച്ച ൧൦൮൮ മാർച്ച് ൧൭൯-ലെ ൨൭൨൫-ാം നമ്പർ ലെട്ടറും

(൬) തിരുവനന്തപുരം ആക്ടിംഗ് ദിവാൻപേഷ്കാർ അയച്ച ൧൦൮൮ ഏപ്രിൽ ൨൮൯-ലെ ൩൭൯-ാം നമ്പർ ലെട്ടറും

വായിച്ചു.

൧. അവരുടെ പേരിൽ പതിഞ്ഞ ഭൂമികളിൽ നെയ്യാറിന്റെ ഇരുകരകളിലും കിടക്കുന്ന ഏതാനും ഭാഗങ്ങളെ ലാൻഡ് റിക്കാർഡ്സ് സംരക്ഷണ ജീവനക്കാർ പുറമ്പോക്കായി പേരു മാറി വരുന്നതായും അവരവരുടെ മേൽ ഭൂമി സംരക്ഷണ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം നടപടി നടത്തിവരുന്നതായും വിവരിച്ചും ഈ നടപടിയെ നിർത്താൻ ഉത്തരവുണ്ടാകണമെന്നപേക്ഷിച്ചും നെയ്യാറ്റിങ്കര താലൂക്ക്കാരായ കൃഷ്ണൻനാരായണൻ മുതൽപേർ ൧൦൮൯-ാം വർഷം ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ അയച്ച ഒരു ഹർജികിട്ടി. പ്രജാസഭയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ നെയ്യാറ്റിങ്കര താലൂക്ക മെംബർ മിസ്റ്റർ കണക്ക അയ്യപ്പൻ നാരായണൻ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഗവർന്മെണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നു ബോധിപ്പിച്ചു. പുറമ്പോക്കായി പേരുമാറി വരുന്ന ഭൂമികളും വാസ്തവത്തിൽ പുറമ്പോക്കുകളല്ല എന്നും എന്നാൽ സമീപത്തുള്ള പേരിൽ പതിഞ്ഞ ഭൂമികളുടെ അംശങ്ങളാണു

2. The minimum assessment is fixed uniformly at Re. (1) one per acre, irrespective of whether the lands are situated within or without the ten miles limit from the town of Trivandrum.

3. When the *thorvila* due by a single applicant exceeds Rs. (500) five hundred, it may be allowed to be paid in ten equal yearly instalments, and when the amount is Rs. (500) five hundred and below but above Rs. (100) one hundred the sum may be allowed to be paid in five equal yearly instalments. *This special concession is allowed only to natives of Travancore.* In every case in which the *thorvila* is allowed to be paid in instalments, the registry will be subject to the following condition already laid down in G. O. No. L 662/L. R. & F. dated the 12th December 1911, namely, that where the registry-holder defaults to pay any instalment of the *thorvila*, the Government have the right to cancel the registry and evict the occupant under the Land Conservancy Regulation, and then the registry holder will also forfeit any claim to the instalments of *thorvila* already paid, or to the cost of improvements, if any, already effected.

(By order)
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

To the Dewan Peishkar, Trivandrum.
the Account officer.
the Gazette.

## Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read :—

Letter No. 1462 dated the 18th October 1913, from the Ag. Chief Engineer.

Read again :—

The Proceedings of the meeting of the Members of the Kottayam Division at the Fifth Session of the Assembly.

At a meeting of the Members of the Kottayam Division, at the Fifth Session of the Assembly, held in the Chief Engineer's Office on the 11th November 1908 under the presidency of Mr. F. A. Jacob, then Assistant to the Chief Engineer, a programme was drawn up of the works needed for the Kottayam P. W. D. Division *in the order of their urgency.* In that programme, which contained 11 works in all, the construction of a road from Poovannkadavu to Cherukolpuzha was put down as the *seventh* in the order of urgency. In December 1908, the Chief Engineer was asked to submit an estimate for the work. He has sent up an estimate for Rs. (57,660) fifty seven thousand, six hundred and sixty. The estimate provides for a main line of cart road from Poovannkadavu to Cherukolpuzha—14 miles and 2 furlongs—and a 6 feet trace from the 9th mile of the main line to Ranni—4½ miles long. The Chief Engineer has also asked for the grant of special funds for the work to the extent of Rs. (10,000) ten thousand for 1089, so that the work may be started this year.

ORDER THEREON No. P. W. 295 A/1141 of '08 DATED, TRIVANDRUM, 16TH JANUARY 1914.

His Highness' Government consider that the work is a necessary one and should be carried out. The estimate is, therefore, sanctioned. But it would be pointed out to the Chief Engineer that, in view of the *very large number* of *incomplete* works on hand, it will *not* be possible to take up this new work in the current year, 1089, or probably even in 1090. In the programme of works drawn up at the meeting of the Kottayam Division Members, at the Fifth Session of the Assembly, out of the *six* works which *precede* the present one, only *one*, viz., that of deepening the Arathutty Canal, has yet been *completed*. The Government would therefore defer the taking up of this seventh work to 1091.

(By order)
M. RAJA RAJA VARMA,
Under Secretary to Government.

To

The Ag. Chief Engineer,
The Account officer,
The Gazette.

## Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read again.—

(1) Letter E. O. G. No. 12938 dated the 27th October 1909, from the Darbar Physician

(2) Letter No. G. 6874, dated the 19th November 1909, to the Darbar Physician.

Read also.—

(3) The Representation made at the Ninth Session of the Assembly, by the Rev. Fr. Cyriacus, Member, Town Improvement Committee, Alwaye, and the Dewan's reply thereto.

(4) Letter No. 312/L. R. dated the 26th September 1913, from the Dewan Peishkar, Quilon.

(5) Letter No. 254/717, dated the 25th Kanni 1089, from the Superintendent, Devicolam Division

(6) Letter No. 1286/L. R. dated the 29th Kanni 1089 from the Senior Dewan Peishkar, Southern Division.

(7) Letter No. 4563, dated the 20th November 1913, from the Dewan Peishkar, Trivandrum, and

(8) Letter No. 421/Mis. dated the 16th December 1913, from the Dewan Peishkar, Kottayam

On the 25th September 1909, Major Bidie, the then Darbar Physician, suggested the framing of rules to check the increase of unqualified medical practitioners in the State. The Government then observed that they could do nothing in the matter without special legislation, for which, however, they thought that the time had not arrived. At the Ninth Session of the Assembly, the Rev. Fr. Cyriacus, Member, Town Improvement Committee, Alwaye, represented that the number of unqualified medical practitioners in the State was alarmingly on the increase and he suggested that the Government might take action to avert the evil. After inviting the views of some of the other Members present, the Dewan stated that the Division Peishkars would be called upon to report on the subject. The reports of the Peishkars and the Superintendent, Devicolam Division, were accordingly called for, and they have been now received. All the Peishkars agree in thinking that the evil pointed out is not so grave as to justify legislative action.

ORDER THEREON No. G. 217 DATED, TRIVANDRUM, 13TH JANUARY 1914.

His Highness' Government have given their careful consideration to the representation of the Member. They are of opinion that the evil complained of is neither so serious nor so widespread as to call for special legislation. The correspondence on the subject is recorded.

By order,

A. J. VIEYRA,

Chief Secretary to Government.

To

The Darbar Physician.
All Peishkars.
The Superintendent, Devicolam Division.
The Rev. Fr. Cyriacus, Member, Town Improvement Committee, Alwaye.
The Gazette.

## Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read :—

(1) Petition dated the 16th Kanni 1088, from Kanakku Krishnan Narayanan and others of the Neyyattinkara taluk.

(2) Docket No. 11805, dated the 25th October 1913, to the Superintendent, Revenue Survey.

(3) Letter No. 210, dated the 2nd January 1913, from the Superintendent, Revenue Survey.

(4) Representations made at the Ninth Session of the Assembly by Mr. Kanakku Aiyappan Narayanan, Member for the Neyyattinkara taluk.

(5) Letter No. 2224, dated the 8th March 1913, to the Ag. Dewan Peishkar, Trivandrum.

(6) Letter No. 10207 dated the 21st April 1913 from the Ag. Dewan Peishkar, Trivandrum.

2. In October 1912, a petition was received from Krishnan Narayanan and certain others of the Neyyattinkara taluk, stating that portions of their registered holdings situated on both sides of the Neyyar river were being treated as *porambokes* by the Land Records Maintenance staff, and that steps were being taken against the occupants under the Land Conservancy Regulation, and praying for the issue of orders to stop this action. The matter was again brought to the notice of the Government, at the Ninth Session of the Assembly, by Mr. Kanakku Aiyappan Narayanan, Member for the Neyyattinkara taluk, who represented that the lands treated as *porambokes* were not really *porambokes*, but that they formed part of the adjoining registered holdings as could be seen from the age of the trees standing on the so-called poramboke lands. The Member pointed out that in the survey of 1064, the demarcation stones (fixing the limit of the river) were planted far in the interior of the adjoining registered properties, so as to prevent the stones being washed away during floods. In the settlement which followed the survey, the areas lying outside the demarcation stones were wrongly treated as *porambokes* and *pattas* were granted to the ryots only for the portions of their registered holdings lying within the demarcation stones. The *pattadars* had no knowledge of the error, as the original measurements of the holdings were not given in the rough *pattas* issued to them and so they could not represent the matter to the Settlement Department at the time. The Member added that, though the lands had been wrongly treated as *poramboke* in the settlement, they had all along been in the possession of the respective holders and that it was only during the course of the Land Records Maintenance of the taluk, when steps were taken to evict the holders from the lands, that they came to know of the mistake which had been done by the Settlement Department. The Member therefore prayed

(i) that the registered holdings which were wrongly treated as *porambokes* in the settlement should be treated as old *pathivus* and *pattas* granted to the respective holders, and

(ii) that the lands which were found to be actual *porambokes* should be registered in the names of the occupants on recovery of *vilayartham*.

The Superintendent, Revenue Survey, and the Ag. Dewan Peishkar, Trivandrum, were asked to enquire into and report on the above representations. Their reports have been received and considered.

ORDER THEREON No. 341/L. R. & F., DATED TRIVANDRUM, 23RD DECEMBER 1913.

His Highness' Government direct that such of the lands as, from their level and from the age of the trees standing thereon, cannot be considered as recent accretions or reclamations from the river, be granted to the adjoining holders, without any *vilayartham*, but subject to the appropriate assessment. Back arrears of assessment should be recovered from the occupants for the whole period of their occupation subsequent to the settlement. The Peishkar will submit to Government at once a statement of such lands, showing particulars of the area, assessment and the back arrears.

2. In regard to the lands which are found to be accretions or reclamations from the river, and which have been encroached upon, the Government direct that such of the encroachments as are objectionable should be removed *at once*. In regard to those encroachments which could be transferred to the head of assessed waste and made available for registry, the Peishkar is requested to submit a detailed statement showing the area and the *tharavila* and assessment proposed for them.

(By order)

A. J. VIEYRA,

Chief Secretary to Government.

To the Dewan Peishkar, Trivandrum.
,, Mr. Kanakku Aiyappan Narayanan (Member for Neyyattinkara taluk).
,, the Gazette.

## Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read :—

Letter No 1358, dated the 4th December 1913, from the Conservator of Forests, urging the formation of a new Forest Division by splitting up the existing Quilon and Central Divisions into three.

2. The Conservator brings to the notice of the Government the very large increase in the volume of work in various directions in all the Forest Divisions generally, and especially in the Quilon and Central Divisions. With a view to the reduction of the present congestion of work, and also to secure the better management and efficient administration of the Central and Quilon Divisions, where relief is urgently required, Mr. Rama Rao thinks that the area of the two Divisions should be reduced so as to make them more manageable. Mr. Rama Rao has accordingly submitted the following proposals:—

(1) That the Central and Quilon Forest Divisions be split up into *three* Divisions, consisting of

(a) the Central Division comprising the existing Ranges in that Division, with the exception of the major portion of the Pathanapuram Range;

(b) the Quilon Division comprising the major portion of the present Pathanapuram Range and also the Yeroor, Kadakkal and Quilon Ranges, and

(c) the Shencotta Division comprising the Kulathurpuzha, Shendurni and Shencotta Ranges.

(2) That the areas of the existing four Ranges of the Quilon Division and the Pathanapuram Range of the Central Division, be redistributed so as to constitute 7 Ranges, with a view to reduce the area of each Range into a manageable size.

(3) That an officer of the grade of an Assistant Conservator, on Rs 150-10-250, be appointed and put in charge of the newly created Shencotta Division.

(4) That two more Rangers, on Rs. 50-5-100 each, 4 Deputy Rangers on Rs. 40 each, and 10 guards—one on Rs. 12, 3 on Rs. 11 each, one on Rs. 10, and 5 on Rs. 9 each—be also appointed for the two additional Ranges.

(5) That the following office establishment for the new Division and the new Ranges be also sanctioned:—

(a) *Division Establishment.*

| | | |
|---|---|---|
| Head Clerk | ... | 1 (40). |
| Clerks | ... | 1 (30), 2 (25), 4 (20) and 3 (15) |
| Draftsman | ... | 1 (30-5/3-35). |
| Duffadar | ... | 1 (8) |
| Peons | ... | 4 (7) |

(b) *Range and Plantation Establishment.*

| | | |
|---|---|---|
| Clerks | ... | 2 (15). |
| Peons | ... | 5 (7). |

6. That, under temporary establishment, one Surveyor on Rs. 50 and 2 lascars on Rs. 7 each, be also appointed.

ORDER THEREON No. 610/L. R. & F., DATED TRIVANDRUM, 10TH JANUARY 1914.

His Highness' Government note that the congestion of work in the Central and Quilon Forest Divisions is great and that the officers in charge of these two Divisions urgently require relief. They accordingly resolve to split up the two Divisions into three, which will be known as the Central, Quilon and Shencotta Divisions, as recommended by Mr. Rama Rau.

2. The Government also sanction the re-distribution of the present five Ranges, viz., the Pathanapuram Range in the Central Division, and the Puliyara, Anchal, Kadakkal and Quilon Ranges in the Quilon Division, into the following seven Ranges:—

(1) Kulathurpuzha
(2) Shendurni
(3) Shencotta
} in the Shencotta Division.

(4) Pathanapuram
(5) Yerur
(6) Kadakkal
(7) Quilon
} in the Quilon Division.

3. The Government sanction the controlling, the executive and the protective staffs recommended by the Conservator for the new Division and the two additional Ranges.

4 In regard to the office staff recommended by Mr. Rama Rao for the new Division, the Government would prefer not to disturb the scale of clerical staff already laid down in G. O. No. 2040/S. R., dated the 7th April 1910. The two additional clerks on Rs. 20 now recommended for the Quilon and Shencotta Divisions are therefore disallowed. The rest of the office establishment recommended by the Conservator is sanctioned. If the Conservator wants the clerical staff of all Divisional offices to be revised, on the ground that it is necessary to exercise a proper scrutiny of the timber accounts, a separate recommendation should be submitted by him, dealing with the question of timber accounts for the whole State.

5. The temporary staff recommended by the Conservator is also sanctioned for 1089.

6. The additional amount required for the above arrangement is Rs. 12,447 per annum—Rs. 11,679 for the permanent and Rs. 768 for the temporary establishment. The new arrangement will take effect from the 1st Makarom 1089. The additional amount of Rs. 6,224 required for the current year is also sanctioned as a special allotment.

(By order),
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

To the Conservator of Forests
„ the Account officer
„ the Gazette

തിരുവിതാംകോട്ട ഗവർൺമെണ്ട പ്രൊസിഡിംഗ്സ്.

കായംകുളം പട്ടണപരിഷ്കരണകമ്മിട്ടിയുടെ ൧൦൮൮-മാണ്ടത്തെ രേണറിപ്പോർട്ട വായിച്ചു

അതിന്മേൽചെയ്ത ഉത്തരവു നമ്പർ G. ൩൨൧൭, തിരുവനന്തപുരം ൧൯൧൩-വർഷം ഡിസംബർമാസം ൨൧൹-

ഘടന.— കായംകുളം പട്ടണപരിഷ്കരണകമ്മിട്ടി ൧൦൮൮-മാണ്ട മിഥുനമാസത്തിൽ രൂപിക്കപ്പെട്ടു. പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ, പ്രെസിഡെണ്ട കൂടാതെ കമ്മിട്ടിയിൽ, ൨ സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരായ മെംബർമാരും ൩ സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരല്ലാത്ത മെംബർമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. കായംകുളത്തിലെ മെഡിക്കൽ ആഫീസർ സ്വാസ്ത്യോദ്യോഗം കമ്മിട്ടിയിലെ പ്രെസിഡെണ്ട ആയിരുന്നു.

൨. യോഗങ്ങൾ.— പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൩൧ യോഗങ്ങൾകൂടി. മെംബർമാരുടെ ശരാശരി ഹാജർ ൧൦൮൭-മാണ്ടിൽ ൪.൭, ആയിരുന്നിരിക്കെ, പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൭ ആയിരുന്നു. ശരാശരിഹാജർ അത്ര കുറവായിരുന്നതു പോരാത്തതാണെന്നു ഗവർൺമെണ്ട അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

൩. ലൈസൻസുകൾ.— ഈയാണ്ടിൽ കമ്മിട്ടിക്ക ലൈസൻസ് ഫീസിൽ നിന്നു ൧൭൩ രൂപാ പിരിഞ്ഞു. ൧൦൮൭-മാണ്ടിലാകട്ടെ, ൩൩൯ രൂപാ പിരിഞ്ഞിരുന്നു. കൊടുക്കപ്പെട്ട ലൈസൻസുകളുടെ എണ്ണത്തേയും മാതിരിയേയും പററി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ന്യൂനതയെ ൧൦൮൭-മാണ്ടത്തെ രേണറിപ്പോർട്ടിന്മേൽ ഉള്ള റിവ്യൂവിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ഈ വിവരം ഇപ്പോൾ എഴുതിയയക്കണം.

൪. ചന്ത.— പട്ടണത്തിലെ ചന്ത വിററതിൽ കമ്മിട്ടിക്ക കഴിഞ്ഞയാണ്ടിൽ ൩൪൦ രൂപാ ആദായം കിട്ടിയിരുന്നിരിക്കെ, പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൭൩ രൂപാ ആദായംകിട്ടി. ഈ ഇടയിലുള്ള കുറവിനു സമാധാനം പറയേണ്ടതാകുന്നു.

൫. പ്രാസിക്യൂഷനുകൾ.— പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൨൫ പ്രാസിക്യൂഷനുകൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു എന്നും എന്നാൽ അതിൽ ൭ കേസുകൾ മാത്രമെ വാസ്തവത്തിൽ പ്രാസിക്യൂട്ട ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളു എന്നും കമ്മിട്ടിപറയുന്നു. ശേഷം കേസുകളുടെ വിക്കാർഡുകൾ കാണാതെ പോയി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഈ സംഗതിയെപ്പററി കമ്മിട്ടി പൂൎണ്ണമായ അന്വേഷണം നടത്തി അതിന്റെ ഫലത്തെ ഗവർൺമെണ്ടിൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കമ്മിട്ടി പ്രാസിക്യൂട്ട ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഏഴ കേസുകൾ ഏതുവിധത്തിൽ അവസാനിച്ചു എന്നുകൂടി കമ്മിട്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ വിവരം ഇപ്പോൾ അറിയിക്കണം.

൬. പൊതുജനാരോഗ്യം.— പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ഈ പട്ടണത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം തൃപ്തികരം ആയിരുന്നു.

൭. മസൂരികിറിവയ്ക്കൽ.—പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൩൭൪ പേരെ മസൂരികിറിവയ്ക്കപ്പെട്ടു. അതിൽ ൨൧൪ പേരെ പ്രഥമമായും ൭൦ പേരെ വീണ്ടും മസൂരികിറിവയ്ക്കപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞയാണ്ടിൽ ആകട്ടെ, ൩൦൫ പേരെ പ്രഥമമായും, ൭൨ പേരെ വീണ്ടും മസൂരി കീറി വച്ചിരുന്നു. ഏതു കരതെങ്ങളിൽ മസൂരികിറിവയ്ക്കപ്പെട്ട എന്നുള്ളതിലേക്ക കമ്മിട്ടി കണക്കുകൾ അയച്ചിരുന്നിട്ടില്ല. മീനം, മേടം, കർക്കടകം ഈ മാസങ്ങളിൽ മസൂരികിറിവയ്ക്കുന്ന ജോലി ഒട്ടും നടത്തപ്പെട്ടില്ല എന്നു കമ്മിട്ടി പറയുന്നു. വാക്സിനേട്ടരുടെ സ്വന്തം ജോലിക്ക ദോഷം വരാത്തവണ്ണം ആശുപത്രിയിലെ നൌകരന്മാരുകളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തീട്ടുള്ളതായി കാണുന്നതുപോലെ, കമ്മിട്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ലായിരുന്നു.

൮. ജനനമരണകണക്കുകൾ.— പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൧൩൦ ജനനങ്ങളും ൭൧ മരണങ്ങളും കണക്കിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. തലേയാണ്ടിലാകട്ടെ, ൨൦൧ ജനനങ്ങളും, ൫൩ മരണങ്ങളും കണക്കിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ജനനങ്ങൾ, ൭൦ ആണും ൬൦ പെണ്ണും ആയിരുന്നു. ജനനമരണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന രെജിസ്റ്റ്രാർക്ക വേണ്ട അറിവു കൊടുക്കാത്തതിലേക്കായി വല്ല പ്രാസിക്യൂഷനും ആരംഭിക്കപ്പെടേണ്ടിവന്നുവൊ എന്നുള്ളതിനെപ്പററി യാതൊരു അറിവും എഴുതിയയച്ചിട്ടില്ല.

൯. ചന്തകൾ.— ചന്തവാടകയായി ൧൫ രൂപാ ഉണ്ടെന്നു കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പട്ടണത്തിൽ എത്ര പൊതുച്ചന്തകളും എത്ര കുടിയാൻ ചന്തകളും ഉണ്ടെന്നു കമ്മിട്ടി പറയുന്നില്ല. ഈ വിവരം ഇപ്പോൾ അറിയിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦. കന്നുകാലിപ്പൌണ്ട്.—ഈ പട്ടണത്തിലെ കന്നുകാലിപ്പൌണ്ടിന്റെ കരത്തെ ൧൦൮൮-മാണ്ട മേടത്തിൽ കമ്മിട്ടിക്ക വിട്ടുകൊടുത്തു. ഇതിലെ ആദായം ൧൫ രൂപാ ആയിരുന്നു. കമ്മിട്ടി ചിലവിനെ പററി പറയുന്നില്ല.

൧൧. വരവുചിലവുകണക്കു.— ചെയർമെൻ പേരിൽ ആണ്ടാരംഭത്തിലുള്ള മിച്ചം ൩൦൧ രൂപയായിരുന്നു. ലൈസൻസ് ഫീസ് മുതലായവയിലുള്ള പിരിവു ൧൨൭൩ രൂപായായിരുന്നു. പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ കമ്മിറ്റിക്കു ഗവർൺമെന്റ് ൩൦൦ രൂപാ ഗ്രാന്റ് കൊടുത്തു. ആരംഭത്തിലെ മിച്ചം ഉൾപ്പെടെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ചിലവിനായിരുന്ന രൂപാ ൧൮൭൪ രൂപായായിരുന്നു. കമ്മിട്ടിയുടെ ചിലവു ൯൦൧ രൂപായായിരുന്നു. റിപ്പോട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ൧൨൯ രൂപായും, ഇപ്രകാരം കൊല്ലാവസാനത്തിലുള്ള മിച്ചം ൨൭൪ രൂപായായിരുന്നു.

൧൨. പൊതുവിവരം.— ഈ റിപ്പോട്ട് വ്യക്തമില്ലാത്തതായും അപൂർണ്ണമായും ഇരിക്കുന്നു. കമ്മിട്ടിയുടെ ഭരണം ന്യൂനതകളോടുകൂടിയതായുമുണ്ട്. കമ്മിട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രെസിഡെണ്ടായ മിസ്റ്റർ എ. ഇ. ജാൺ ൧൦൮൭-ാമാണ്ടു ഇടവമാസത്തിലേ ചാർജെടുത്തുള്ളു. ഇദ്ദേഹത്തിനു മുമ്പു പ്രെസിഡെണ്ടായിരുന്ന മിസ്റ്റർ എച്ച്. ജെ. ഡി. ലോമാസ്സിനെയാണ് ഗവർൺമെണ്ട് കമ്മിട്ടിയുടെ പ്രസ്തുതവർഷത്തെ ഭരണത്തിലുള്ള എല്ലാ കുഴപ്പത്തിനും കൃത്യമില്ലായ്മയ്ക്കും ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നതു. ഈ പട്ടണത്തിൽ വീട്ടാവശ്യം [illegible] ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനു കമ്മിട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി പറയുന്നു. ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റിയും വീടുകളിൽ ചെന്നു മലംവാരി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെപ്പറ്റിയും കമ്മിട്ടി ശീഘ്രം നടപടികൾ നടത്തുമെന്നു ഗവർൺമെണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർൺമെണ്ട് ചീഫ്സെക്രിട്ടറി.

കായംകുളം പട്ടണപരിഷ്കരണകമ്മിട്ടിക്കു,
ഗസെട്ടിലേക്കു

(A true translation)
K. Chidambara Vadhyar,
Head Translator to Government.

## തിരുവിതാംകോട്ടു ഗവർൺമെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

൧. ശ്രീമൂലം ചട്ടസഭ മെംബർ മിസ്റ്റർ ടി. ആർ. ലക്ഷ്മണസിംഗ് പ്രജാസഭയുടെ നവമയോഗത്തിൽ ബോധിപ്പിച്ച നിവേദനം വായിച്ചു

൨. ൧൯൧൩ ജൂലൈ ൨൯-ാംനു-ലെ ൧൦൮൯-ലെ ൫൪൭-ാംനു P. W. ൨൧൭-ാം നമ്പർ ഗവർൺമെണ്ടുത്തരവു വീണ്ടും വായിച്ചു

തള്ളിയാർ ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ചാനലിനെ ഇറിഗേഷൻ കൃഷി കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യേണ്ടതു ആവശ്യമാകുന്നു എന്നു ശ്രീമൂലം മെംബർ മിസ്റ്റർ ടി. ആർ. ലക്ഷ്മണസിംഗ് പ്രജാസഭയുടെ നവമയോഗത്തിൽ ബോധിപ്പിച്ചു. തള്ളിയാർ ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് കനാൽ വെട്ടിക്കാൻ നാലുലക്ഷത്തിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറു (൪,൦൨,൪൦൦) രൂപായ്ക്കു ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഒരു അടങ്കൽ ൧൯൧൩ ജൂലൈ മാസം അയച്ചു. മയ്യനാട്ടു മീതെയുള്ള കാലാഴികളിൽ നിന്നു സംശയസ്ഥിതിയിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടിവരുന്ന ൫൪൦ ഏക്കർ നിലങ്ങൾക്കും കൃഷിയുടെ പൂർത്തിയിൽ പൂർണ്ണമായി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ൧൦൦ ഏക്കറിനും ശരിയായ വിധത്തിൽ വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനു ഈ അടങ്കലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഇതു ആദായകരമായ ഒരു സ്കീം അല്ലെന്നും ചെമ്പകശ്ശേരി ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിനെ നടത്തിത്തീർക്കുന്നതിനു മേലല്ലാതെ ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ യോഗ്യമല്ലെന്നും മിസ്റ്റർ ബോൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തള്ളിയാർ ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക്കാലിനുള്ള അടങ്കലിനെ ൧൯൧൩ ജൂലൈ ൨൯-ാം അനുവദിക്കയും, ചെമ്പകശ്ശേരി സ്കീമിനെ നടത്തിത്തീർത്തതിനുമേൽ ആവശ്യമെന്നു കണ്ടാൽ പ്രസ്തുത പണി തുടങ്ങാമെന്നു ചീഫ് എഞ്ചിനീയരെ അറിയിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു നംബർ ൫൪൭-ലെ P. W. ൨൧൭ A./൧൨൭൦,
തിരുവനന്തപുരം, ൧൦൮൯-ാം വൎഷം കുംഭം ൨൪-ാം തീയതി.

തള്ളിയാർ ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ചാനലിനുള്ള അടങ്കലിനെ ചെമ്പകശ്ശേരി സ്കീം പൂർത്തിയായതിന്മേൽ മാത്രമേ ആലോചനക്കു എടുക്കയുള്ളൂ

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർൺമെണ്ട് ചീഫ്സെക്രിട്ടറി.

ആക്ടിംഗ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്കു
ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ മെംബർ മിസ്റ്റർ ടി. ആർ. ലക്ഷ്മണസിംഗ്-നു
ഗസെട്ടിലേക്കു

(A true translation)
K. Chidambara Vadhyar,
Head Translator to Government.

തിരുവിതാംകോട്ട ഗവർൺമെണ്ട് പ്രോസിഡിംഗ്സ്.

ചെങ്കോട്ട പട്ടണ പരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിയുടെ ൧൦൮൮-മാണ്ടത്തെ ഭരണ റിപ്പോട്ട വായിച്ചു.

അതിന്മേൽ ചെയ്യ ഉത്തരവു നമ്പർ G. ൫,൭൮൦, തിരുവനന്തപുരം, ൧൯൧൩-ാം വർഷം ഡിസംബർമാസം ൧൭-൹-.

ഘടന.—ചെങ്കോട്ട പട്ടണ പരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടി ൧൦൮൭-മാണ്ട മകരത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ൧൦൮൮-മാണ്ടു ഇടവമാസാവസാനംവരെ കമ്മിട്ടിയിൽ ൪ സക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരായ മെംബർമാരും സക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരല്ലാത്ത ൪ മെംബർമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരല്ലാത്ത മെംബർമാരുടെ എണ്ണത്തെ ൪-ൽ നിന്നു ൭ ആയി കൂട്ടുകയും സക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരായ മെംബർമാരുടെ എണ്ണത്തെ ൪-ൽ നിന്നു ൩ ആയി കുറയ്ക്കുകയുംചെയ്തു. കമ്മിട്ടിയിലെ സക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരല്ലാത്ത സാമാജികന്മാരുടെ സ്ഥാനങ്ങളെ എല്ലാം പട്ടണത്തിലെ വരി കൊടുക്കുന്നവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നിലയിൽ ആക്കപ്പെട്ടു.

൨. യോഗങ്ങൾ:—പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ കമ്മിററി ൩൨ യോഗങ്ങൾ കൂടി. കോറം ഇല്ലായ്കനിമിത്തം ൪ യോഗങ്ങൾ മാററിവയ്ക്കപ്പെട്ടു. മെംബർമാരുടെ ശരാശരി ഹാജർ കഴിഞ്ഞാണ്ടിൽ ൬ ആയിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൪·൫ ആയിരുന്നു.

൩. ചാവര:—ഈ ഇനത്തിലുള്ള ആദായം ൧൦൮൭-മാണ്ടിൽ ൪൯ രൂപായായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൩൧ രൂപയായിരുന്നു. ഈ കുറവു ലേലക്കാരുടെ എണ്ണത്തെ കുറച്ചതുനിമിത്തം വന്നതാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

൪. നികുതികൾ.—പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ വരി ചുമത്തപ്പെടുന്ന വസ്തുവിന്റെ ഓരാണ്ടത്തെ കുളള വാടകയിൽ ൧൦൦-ന് ൨ ½ വീതം കണക്കു വച്ചു വീട്ടുവരി അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. വരി ചുമത്തപ്പെട്ട ഗൃഹങ്ങളുടെ മൊത്തമെണ്ണം ൧൨൨൦-ം, വസൂൽചെയ്യപ്പെട്ട തുക ൨൮൯ രൂപായും ആയിരുന്നു.

൫. വീടുകൾതോറും ചെന്നു മലം വാരികൊണ്ടുപോകുന്ന ഏർപ്പാടു.—ആണ്ടവസാനിച്ചതിൽ പിന്നീട്, ഈ പട്ടണത്തിൽ ഗൃഹങ്ങളിൽ ചെന്നു മലം വാരിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഏർപ്പാട്ടിനെ നടപ്പാക്കുന്നതിനായുള്ള നക്കൽ ചട്ടങ്ങൾ കമ്മിട്ടി അയച്ചിരിക്കുന്നു.

൬. ലൈസൻസുകൾ:—ലൈസൻസ്ഫീസ് വകയിൽ ൩൨൫ രൂപാ പിരിഞ്ഞു. കൊടുക്കപ്പെട്ട ലൈസൻസുകളുടെ സ്വഭാവത്തേയൊ എണ്ണത്തേയൊ പററി കമ്മിട്ടി യാതൊന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല. ഈ വിവരം ഇപ്പോൾ അറിയിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൭. പ്രാസിക്യൂഷനുകൾ.—൭൪ പ്രാസിക്യൂഷനുകൾ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു. അതിൽ ൪ കേസുകളിൽ കുററം സ്ഥാപനമായി. ൬ കേസുകളിൽ പ്രതികൾ നിർദ്ദോഷികളാണെന്നു വിടപ്പെട്ടു. എത്ര കേസുകൾ രാജിയാക്കപ്പെട്ടു എന്നും എത്ര കേസുകൾ ആണ്ടവസാനത്തിൽ തീച്ചയാകാതെ കിടന്നു എന്നും കമ്മിട്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

൮. പൊതുജനാരോഗ്യം:—൯ വിഷൂചികാ കേസുകൾ റിപ്പോട്ടുചെയ്യപ്പെട്ടു. എത്ര കേസുകളിൽ മരണം സംഭവിച്ചു എന്നു കമ്മിട്ടി പറയുന്നില്ല. ഈ പട്ടണത്തിൽ ആകട്ടെ മസൂരിബാധ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

൯. മസൂരി കീറിവയ്ക്കൽ:—പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ എത്രപേരെ മസൂരി കീറിവയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ന്യൂനതയെ ഇപ്പോൾ ശരിപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു. എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു മസൂരി കീറിവയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിനു കണക്കും കമ്മിട്ടി അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦. ജനന മരണ കണക്കുകൾ:—പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ മൊത്തം ൩൭൬ ജനനങ്ങളും, ൨൫൪ മരണങ്ങളും കണക്കെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇതിൽ ആൺ എത്ര, പെൺ എത്ര, എന്നു പറയുന്നില്ല. ജനനമരണ കണക്കെടുക്കുന്ന രെജിസ്ട്രാർക്ക് വേണ്ട അറിവു കൊടുക്കാത്തതിലേക്കു ൩൪ പ്രാസിക്യൂഷനുകൾ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു. ഇവയിൽ ൩൬ എണ്ണം മാപ്പു ചെയ്യപ്പെട്ടു. ൨൦ എണ്ണം രാജിയായി. ൨, മാജിസ്ട്രേട്ടിന്റെ മുമ്പാകെ പ്രാസിക്യൂട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ആണ്ടവസാനത്തിൽ ൭ എണ്ണം തീച്ചയാകാതെ കിടന്നു.

൧൧. ചന്തകൾ:—ഈ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ചന്തസ്ഥാപിച്ചുനടത്തുന്നതിനു ഏപ്പാടുകൾ ചെയ്യപ്പെട്ടുവരുന്നതായി കമ്മിട്ടി പറയുന്നു. 'ചന്തവാടക' എന്ന ഇനത്തിൽ ൧൫൭ രൂപാ പിരിവുള്ളതായി എഴുതിട്ടുണ്ടെന്നു വരികിലും, പട്ടണത്തിൽ പൊതുചന്തകളും ഷാപ്പുകളും എത്ര ഉണ്ടെന്നു നിർണ്ണയിച്ചു കാണുന്നില്ല. ഉടൻതന്നെ ഈ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൨. കന്നുകാലിപൌണ്ട്:—ഈ പട്ടണത്തിന്റെ അതൃത്തിക്കുള്ളിലുള്ള കന്നുകാലിപൌണ്ടിന്റെ ഭരണത്തെ ൧൦൮൮-ാമാണ്ടു മേടമാസത്താൽ പട്ടണ പരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിക്കു വിട്ടുകൊടുത്തു. ഈ ഇനത്തിൽ ൩൦ രൂപാ മുതലായി ചിലവു ൧൫ രൂപായായിരുന്നു.

൭൯. വരവു ചിലവു കണക്കു:— കമ്മിട്ടിയിലെ ഗുനിയപ്പ ൨൬൫ രൂപായായിരുന്നു. പ്ര സ്തുതയാണ്ടത്തെക്കു ഗവർൺമെണ്ടു ഗ്രാണ്ട് ൫൦൦ രൂപായായിരുന്നു. വീട്ടുവരി ലൈസൻസഫീസ്, മതലായ ഇനങ്ങളിൽ കമ്മിട്ടിക്കുള്ള പിരിവു ൭൩൩൪ രൂപായായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ പിലവിന് ൮,൨൯൯ രൂപാ ഉണ്ടായിരുന്നു. കമ്മിട്ടിയിലെ ചിലവു ൭,൬൩൨ രൂപായായിരുന്നു. ൭൦൩൪-മാണ്ടവസാനത്തെ മിച്ചം ൬൫൭ രൂപായായിരുന്നു.

൭൮. പൊതുവിവരം:— ഈ റിപ്പോർട്ട് വളരെ തൃപ്തികരമായിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടണത്തിന്റെ ഭരണം ഇനിയും അധികം നന്നാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഗവർൺമെണ്ടു വിചാരിക്കുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം<br>
എ. ജെ. വീയറാ,<br>
ഗവർൺമെണ്ടു ചീഫ്സെക്രട്ടറി.

ചെങ്ങന്നൂർ പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിററിക്കു<br>
ഗസെററിലേക്കു.

(A true translation)<br>
K. Chidambara Vadhyar,<br>
Head Translator to Government

തിരുവിതാംകൂറു ഗവർൺമെന്റു പ്രൊസിഡിംഗ്സ്.

കുളച്ചൽ പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിററിയുടെ ൧൦൮൭-മാണ്ടത്തെ ഭരണറിപ്പോർട്ടു വായിച്ചു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉത്തരവു ന.൬൩൪ G ഇരൈൻ, തിരുവനന്തപുരം, ൧൯൧൩-ം വർഷം ഡിസംബർ മാസം ൧൭-ാം-

ഘടന:— കുളച്ചൽ പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടി ൧൦൭൫-മാണ്ടു കന്നി മാസത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ കമ്മിട്ടിയിൽ, പ്രെസിഡെണ്ട് കൂടാതെ, മൂന്നു സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരായ മെംബർമാരും അഞ്ചു സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരല്ലാത്ത മെംബർമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥലം മെഡിക്കൽ ആഫീസറാണ് ഉദ്യോഗം കമ്മിട്ടിയിൽ പ്രെസിഡെണ്ട് ആയിരുന്നു.

൨. യോഗങ്ങൾ:— പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ കമ്മിട്ടി ൧൦ യോഗങ്ങൾ കൂടി. കോറം തികയാത്തതിനാൽ ൪ യോഗങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടു. മെംബർമാരുടെ ശരാശരി ഹാജർ ൫.൩ ആയിരുന്നു.

൩. അധികാരം കൊടുത്തതിനെ പറ്റി:— മാസം ഒന്നിനു ൨൦ രൂപായിൽ കവിയാത്ത ശമ്പളമുള്ള കമ്മിട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിക്കുക, മാറ്റുക മുതലായവ ചെയ്യുന്നതിനു കമ്മിട്ടി പ്രെസിഡെണ്ടിനു അധികാരം കൊടുക്കപ്പെട്ടു. മുനിസിപ്പൽ വരികളെ പിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കമ്മിട്ടി പ്രെസിഡെണ്ടിനു ഡിവിഷൻ പേഷ്കാരുടേയും, കൺസർവൻസി ഓവർസിയർ ഒരു പോലീസുകാരുടെയും അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പട്ടണങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിഷ്കരണത്തിനുമുള്ള റെഗുലേഷന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കൺസർവൻസി ഓവർസിയർക്കു ശിപായിക്കും ഒരു പോലീസ് ആഫീസരുടെ അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ റെഗുലേഷൻപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളെ തീർച്ചയാക്കുന്നതിനും കമ്മിട്ടിക്കു അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

൪. ഗ്രാമോദ്ധാരണം ചെന്നമലം വാങ്ങുക — പട്ടണത്തിനു ഈ ഏർപ്പാടു ഇതുവരെ നടപ്പാക്കിട്ടില്ല. ഇതിനെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ കമ്മിട്ടി വേഗം നടത്തും എന്നു ഗവർൺമെണ്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു.

൫. ചന്ത — ചന്ത വിററതിൽ കമ്മിട്ടിക്കു ൩ രൂപാ ആദായം കിട്ടി.

൬. വരികൾ:— ഈ പട്ടണത്തിൽ വീട്ടുവരി പിരിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങളെ ഗവർൺമെണ്ട് ൧൦൮൭-മാണ്ടു മേടമാസത്തിൽ അനുവദിച്ചു. വരിപിരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ ഏർപ്പാടുകൾ ആണ്ടവസാനത്തിൽ മാത്രമേ പൂർത്തിയായുള്ളു. അതുകൊണ്ടു ഈ ഇനത്തിൽ നിന്നും ൧൫ രൂപാ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളു. ഈ ഏർപ്പാടു കാര്യവശാൽ ൧൦൮൮-മാണ്ടിൽ ആകുന്നു നടപ്പിൽ വന്നതു.

൭. ലൈസൻസുകൾ — ഈ പട്ടണത്തിൽ ലൈസൻസ് പിരിക്കുന്നതിനു, പട്ടണങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിഷ്കരണത്തിനുമുള്ള റെഗുലേഷൻ ൩൨, ൩൩, ൩൪, ഈ വകുപ്പുകളിൻപ്രകാരം ചട്ടങ്ങൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൧൦൦ ലൈസൻസുകൾ കൊടുക്കപ്പെട്ടു. ഈ ഇനത്തിൽ ൪൦൭ രൂപാ ഈടായി.

൯. പ്രാസിക്യൂഷനുകൾ:—പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൨൪ പ്രാസിക്യൂഷനുകൾ കമ്മിട്ടി ആരംഭിച്ചു. അവയിൽ ൧൬ കേസുകൾ രാജിയാകയും, രണ്ടിൽ കുറ്റസ്ഥാപനമാകയും, രണ്ടിൽ പ്രതികൾ നിർദ്ദോഷികളാണെന്നു വിടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആണ്ടവസാനത്തിൽ ൪ കേസുകൾ തീർച്ചയാകാതെ കിടന്നു.

൧൦. പൊതുജനാരോഗ്യം:—തുലാമാസം മദ്ധ്യം മുതൽ മകരമാസം മദ്ധ്യംവരെ മൂന്നുമാസം കാലത്തേക്കു വിഷൂചിക എല്ലായിടത്തും പരന്നിരുന്നു. മരിച്ചുപോയതായി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ട എണ്ണം ൫൨ ആയിരുന്നു. വിഷൂചിക എത്രപേരെ ബാധിച്ചു എന്നാകട്ടെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ വല്ല മുൻകരുതൽ നടപടികളോ നിരോധക നടപടികളോ നടത്തപ്പെട്ടുവോ എന്നാകട്ടെ കമ്മിട്ടി പറയുന്നില്ല. കുളച്ചലിൽ കാലാന്തരേ ക്രമമായി വിഷൂചിക വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ രോഗത്തെ തടുക്കുന്നതിനു കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതു കമ്മിട്ടിയുടെ പ്രഥമധർമ്മമായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൧. മസൂരി കീറിവയ്ക്കൽ:—കൺസർവെൻസി ഓവർസീയർ സ്ഥാനേ ഉദ്യോഗം വാക്സിനേറ്ററായിരുന്നു. പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൧൩൪ പേർക്കു മസൂരി കീറിവയ്ക്കപ്പെട്ടു. അവയിൽ ൧൨൬ പേർക്കു പ്രഥമമായും ൯ പേർക്കു വീണ്ടും മസൂരി കീറിവച്ചു. എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു മസൂരി കീറിവച്ചു എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി യാതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ വിവരം ഉടൻ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ പട്ടണത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ ജോലി കുറവാണെന്നു ഗവർണ്മെന്റു വിചാരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടണത്തിലേക്കു വാക്സിനേഷൻമാത്രം നടത്തുന്നതിനു ഒരാളെ നിയമിക്കുന്നതിനു കമ്മിട്ടി വേഗം ശിപാർശ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

൧൨. ജനനമരണ കണക്കുകൾ:—കൺസർവെൻസി ഓവർസീയർ ഉദ്യോഗം ജനനമരണ കണക്കു രെജിസ്ട്രാരായിരുന്നു. മൊത്തം ൧൩൩ ജനനങ്ങൾ രെജിസ്റ്ററിൽ കൊള്ളിക്കപ്പെട്ടതിൽ ൭൭ ആണും ൫൬ പെണ്ണും ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ജനന നിരക്കു ക്രമത്തിലധികം കുറവായി കാണുന്നു. ജനന രെജിസ്റ്റർ ശരിയായി പതിക്കപ്പെടുന്നുവോ എന്നു ഗവർണ്മെന്റു സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെ മൊത്തം എണ്ണം ൧൦൫ ആയിരുന്നു. രജിസ്ട്രാർക്കു വേണ്ട വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തതിലേക്കായി ൪ പേരെ പ്രാസിക്യൂട്ടു ചെയ്വാൻ ഉത്തരവിട്ടു. ഈ നാലു കേസുകളും രാജിയായി.

൧൩. ചന്തകൾ:—ഈ പട്ടണത്തിൽ ജനനിബിഡതയുള്ള ഭാഗത്തിൽ രണ്ടു കുടിയക ചന്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കമ്മിട്ടി ഈ രണ്ടു ചന്തകളേയും അടച്ചു ഗവർണ്മെന്റു താൽക്കാലം വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ശരിയായ സ്ഥലത്തു ഒരു പൊതു ചന്ത ഏർപ്പെടുത്തി. ആണ്ടവസാനത്തിൽ പിന്നീടു ഈ സ്ഥലത്തെ സ്ഥിരമായി വിട്ടുകൊടുത്തു.

൧൪. കന്നുകാലി പൌണ്ട്.—ഈ പട്ടണത്തിലെ കന്നുകാലി പൌണ്ടിന്റെ ഭരണത്തെ മേടമാസത്തിൽ കമ്മിട്ടിയെ ഏല്പിച്ചു. ഈ ഇനത്തിൽ പിരിവു ൧൯൭ രൂപായും ചിലവു ൧൫ രൂപായും ആയിരുന്നു.

൧൫. വരവു ചിലവു കണക്കു.—പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ കമ്മിട്ടിക്കുള്ള ഗവർണ്മെന്റു ഗ്രാന്റ് ൫൦൦ രൂപായായിരുന്നു. ലൈസൻസ് ഫീസ് മുതലായ വകയിൽ നിന്നും കമ്മിട്ടിക്കു ൧,൦൨൨ രൂപാ പിരിഞ്ഞു. ഇപ്രകാരം, ചിലവിലേക്കു ൧,൫൨൨ രൂപാ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ കമ്മിട്ടിക്കുള്ള ചിലവു ൭൯൮ രൂപായായിരുന്നു. ൧൦൮൮-മാണ്ടവസാനത്തിലുള്ള മിച്ചം ൭൨൫ രൂപായായിരുന്നു. ൧൦൮൯-മാണ്ടിൽ ചന്ത പിരിവുകളെ ലേലത്തിൽ വിറ്റതിനെ റദ്ദു ചെയ്തു നിമിത്തം പാട്ടം കെട്ടിവച്ച ആൾക്കു ഈ മിച്ചത്തിൽ നിന്നും ൨൦൦ രൂപാ മടക്കി കൊടുക്കേണ്ടതായുണ്ടെന്നു കമ്മിട്ടി പറയുന്നു.

൧൬. സാമാന്യം:—ലൈസൻസ് വക ചട്ടങ്ങളും ചന്തവക ചട്ടങ്ങളും കൂടാതെ, കമ്മിട്ടിയുടെ ജോലിനടത്തിപ്പിനുള്ള ചട്ടങ്ങളും പ്രസ്തുത ആണ്ടിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർണ്മെന്റ് ചീഫ്സെക്രട്ടറി.

കുളച്ചൽ പട്ടണപരിഷ്കാരകമ്മിട്ടിയിലേക്കു.
ഗസെട്ടിലേക്കു.

(A true translation)
K. Chidambara Vadhyar,
Head Translator to Government.

തിരുവിതാംകൂറു ഗവൺമെന്റു് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

(൧) കായൽ നികത്തി എടുക്കുന്ന എല്ലാ ഭൂമികൾക്കും ഏക്കർ ഒന്നുക്കു ൨൫ രൂപാ യിൽ കുറയാതെ തറവില നിശ്ചയിക്കുന്നതായ ൧൦൯൫ മെ. ൨൭-ാം ലെ L. R. & F. ൭൫൩ നമ്പർ ഗവൺമെണ്ടാജ്ഞയും,

(൨) കായൽ എന്നുവെന്ന ആറുകളേയും തോടുകളേയും നികത്തിയെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഭൂമികൾക്കും ൨൫ രൂപായിൽ കുറയാതെ തറവില നിശ്ചയിക്കുന്നതായ ൧൦൯൦ ജൂൺ ൧൯-ാം ലെ L. R./ ൩൦൬-ാം നമ്പർ ഗവൺമെണ്ടാജ്ഞയും,

(൩) പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടികളിൻകീഴിലുള്ള പട്ടണങ്ങൾക്കകത്തു കിടക്കുന്ന എല്ലാ പുതുവൽ ഭൂമികൾക്കും ഏക്കർ ഒന്നിനു നൂറു (൧൦൦) രൂപായിൽ കുറയാത്ത തറവില നിശ്ചയിക്കുന്നതായ ൧൦൯൨ ജൂലൈ ൨൯-ാം ലെ L. R./ ൭൫൬-ാം നമ്പർ ഗവൺമെണ്ടാജ്ഞയും,

(൪) മുൻപറഞ്ഞ ൧൦൯൫ മെ ൨൭-ാം ലെ ൭൫൩-ാം നമ്പർ ആജ്ഞയിലും ൧൦൯൦ ജൂൺ ൧൯-ാം ലെ ൩൦൬-ാം നമ്പർ ആജ്ഞയിലും ൧൦൯൨ ജൂലൈ ൨൯-ാം ലെ ൭൫൬-ാം നമ്പർ ആജ്ഞയിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയൊഴികെ, പുതുവൽ ചട്ടങ്ങൾപ്രകാരം പേരിൽ പതിക്കുന്ന എല്ലാ ഭൂമികൾക്കും ഏക്കർ ഒന്നിനു മൂന്നു (൩) രൂപാ തറവില നിശ്ചയിക്കുന്നതായ ൧൦൯൬ മാർച്ച് മാസം ൩൧-ാം ലെ L. R. ൨൦൪൨-ാം നമ്പർ ഗവൺമെണ്ടാജ്ഞയും,

(൫) പുതുവൽ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പേരിൽ പതിക്കുന്ന എല്ലാ കരകൃഷി ഭൂമികൾക്കും കൊടുക്കേണ്ടതായ എത്രയും കുറഞ്ഞ കരത്തെ സംസ്ഥാനം ഒട്ടുക്ക ഏക്കർ ഒന്നിനു ൫ പണമായി കൂട്ടുന്നതായ ൧൦൯൮ ഏപ്രിൽ ൧൭-ാം ലെ L. R. & F. ൩൨൦൨-ാം നമ്പർ ഗവൺമെണ്ടാജ്ഞയും,

(൬) പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടികളിൻകീഴിലുള്ള പട്ടണങ്ങൾക്കകത്തു പേരിൽ പതിക്കുന്ന എല്ലാ തറകൃഷി ഭൂമികൾക്കും പുരയിടങ്ങൾക്കും ഏക്കർ ഒന്നുക്കു ൩൫ പണം വീതം ഒരു പ്രത്യേക കരം ചുമത്തുന്നതായ ൧൦൯൯ മാർച്ച് മാസം ൧൫-ാം ലെ L. R. & F. ൩൫൨൧-ാം നമ്പർ ഗവൺമെണ്ടാജ്ഞയും,

(൭) പുതുവൽ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പേരിൽ പതിക്കാവുന്ന വല്ല ഭൂമിയുടെയും പേരിൽ പതിവുകാരനായ ഒരുത്തനിൽ നിന്നു ഈടാക്കാനുള്ള തറവിലയെ, ആയിരം (൧൦൦൦) രൂപായിൽ കവിയുന്ന പക്ഷം അതിനെ ആണ്ടുതോറുമുള്ള തുല്യമായ അഞ്ചു തവണകളിലായി പിരിക്കുന്നതിനെ അനുവദിക്കുന്നതായ ൧൦൯൯-ാം വർഷം ഫെബ്രുവരിമാസം ൧൨-ാം ലെ L. R. & F. ൨൧൫൦-ാം നമ്പർ ഗവൺമെണ്ടാജ്ഞയും,

(൮) തറവിലയെ തവണകളിലായി ഒടുക്കാമെന്നുള്ള സംഗതികളിൽ ഏതെല്ലാം നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതായ ൧൦൯൯ ഡിസംബർ ൧൭-ാം ലെ L. R. & F. ൧൨൩൩൨-ാം നമ്പർ ഗവൺമെണ്ടാജ്ഞയും,

(൯) പുതുവൽ ചട്ടങ്ങൾപ്രകാരം പേരിൽ പതിക്കുന്ന എല്ലാ കരകൃഷി ഭൂമികൾക്കും, ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിൽ കമ്പഴപകുതിയിലും റാന്നിപ്പകുതിയിലും, തിരുവല്ലാ താലൂക്കിൽ എഴുമറ്റൂർ പകുതിയിലും പീരുമേട്ടുതാലൂക്കിൽ മണിമലപ്പകുതിയിലും, ഏക്കർ ഒന്നുക്കു ൧൫ രൂപായിൽ കുറയാതെ തറവിലയും ൧ രൂപായിൽ കുറയാതെ കരവും നിശ്ചയിക്കുന്നതായ ൧൦൯൯-ാം വർഷം ഡിസംബർമാസം ൨൭-ാം ലെ L. R. & F. ൭൦-ാം നമ്പർ ഗവൺമെണ്ടാജ്ഞയും,

വീണ്ടും വായിച്ചു.

(൧൦) തിരുവനന്തപുരം ആക്ടിംഗ് ദിവാൻ പേഷ്കാർ അയച്ച ൧൦൯൯-ാം വർഷം അക്ടോബർ മാസം ൧൭-ാം ലെ ഡെമി അഫിഷ്യൽ ലെട്ടരും,

(൧൧) തിരുവനന്തപുരം ആക്ടിംഗ് ദിവാൻപേഷ്കാർ അയച്ച ൧൦൯൯-ാം വർഷം നവംബർമാസം ൩൦-ാം ലെ ഡെമി അഫിഷ്യൽ ലെട്ടരും,

വായിച്ചു.

൨. നെടുമങ്ങാട്ടു താലൂക്കിലുള്ള എല്ലാ കരകൃഷിഭൂമികളേയും ഏക്കർ ഒന്നിനു മൂന്നു (൩) രൂപായിൽ കുറയാതെ തറവില വെച്ചിട്ടു പുതുവൽ ചട്ടങ്ങൾപ്രകാരം കുടികളുടെ പേരിൽ പതിച്ചു കൊടുത്തുവരുന്നു എന്നു തിരുവനന്തപുരം ദിവാൻപേഷ്കാർ ഗവൺമെണ്ടിനെ അറിയിക്കുന്നു. ഈ താലൂക്കിലുള്ള തരിശു നിലങ്ങൾക്കു അപേക്ഷകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനെയും, ഇവ

തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിനു സമീപത്താണെന്നുള്ള സംഗതിയേയും, താലൂക്കിനെ വീടപ്പം സർവെ ചെയ്യുന്ന വകക്ക ഗവർന്മെണ്ടിനു അധികമായ ചെലവു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതിയേയും ഗണിച്ച് ഈ താലൂക്കിൽ തറവിലക്കുള്ള ഏത്രയും കുറഞ്ഞ പട്ടിക പത്തു രൂപായായി കൂട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നും പേരു പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുടെ പേരിലും ഒഴിച്ചുകിട്ടേണ്ടതായ തറവില അധികമായും ഇരിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ അതിനെ തവണകളായി പിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു നംബർ ൩൩൧ L. R. & F, തിരുവനന്തപുരം, ൯൦൮൯ ജനുവരി ൧൬ ൹.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവാൻപേഷ്കാർ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഗതികളെ ഗണിച്ചതിൽ, നെടുമങ്ങാട്ട താലൂക്കിൽ, പുതുവൽ ചട്ടങ്ങൾപ്രകാരം കുടികളുടെ പേരിൽ പതിക്കാവുന്ന വിശ്ശ ഭൂമികൾക്കുള്ള തറവിലയുടെ ഏത്രയും കുറഞ്ഞ മേട്,

(൧) തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ നിന്നു പത്തുമയിലിനകം കിടക്കുന്ന ഭൂമികൾക്കു—ഏക്കർ ഒന്നിനു പത്തു രൂപായും,

(൨) തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ നിന്നു പത്തുമയിൽ എന്ന അതിരിനു പുറമെ കിടക്കുന്ന ഭൂമികൾക്കു—ഏക്കർ ഒന്നിനു ൫ രൂപായും, ആയിരിക്കണമെന്നു ഗവർന്മെണ്ട് നിശ്ചയിക്കുന്നു.

൨ ഈ ഭൂമികൾ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ നിന്നു പത്തുമയിൽ എന്ന അതിരിനകത്തു കിടക്കുന്നവയായാലും അതിനു പുറമെയുള്ളവയായാലും, അവയ്ക്കുള്ള ഏത്രയും കുറഞ്ഞകരം, മുമ്പോലെ, ഏക്കർ ഒന്നിനു ഒരു (൧) രൂപായായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു

൩ തനിപ്പടിയുള്ള ഒരു അപേക്ഷകൻ കെട്ടേണ്ടതായ തറവില (൫൦൦) അഞ്ഞൂറു രൂപായിൽ കവിയുന്നതായാൽ, അതിനെ ആണ്ടുതോറുമുള്ള തുല്യമായ പത്തുതവണകളായി കൊടുക്കാവുന്നതും, ആ സംഖ്യ (൫൦൦) രൂപായായിരിക്കയോ അതല്ലാത്തപക്ഷം അതിൽ കുറഞ്ഞും എന്നാൽ (൨൦൦) രൂപായിൽ കവിഞ്ഞും ഇരിക്കയോ ചെയ്താൽ, അതിനെ ആണ്ടുതോറുമുള്ള തുല്യമായ അഞ്ചുതവണകളായി ഒടുക്കാവുന്നതും ആകുന്നു ഈ വിശേഷവിധി ആനുകൂല്യം തിരുവിതാംകോട്ടുകാർക്കു മാത്രമെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളു തറവില തവണകളായി ഒടുക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതികളിൽ എല്ലാം, പേരിൽ പതിക്കുന്നതു, ൧൦൮൫ ധനു ൩൦ വരെ ൨൪൨൫/L. R. & F. നംബർ ഗവർന്മെണ്ടാജ്ഞയിൽ മുമ്പെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന നിശ്ചയത്തിനു ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കും. അതായതു, പേരിൽ പതിവുകാരൻ തറവിലയിൽ വല്ല തവണയും ഒടുക്കാൻ വീഴ്ചവരുത്തുന്നപക്ഷം, പേരിൽ പതിവിനെ റദ്ദാക്കുന്നതിനും അനുഭവക്കാരനെ ഭൂമിസംരക്ഷണ റെഗുലേഷൻപ്രകാരം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗവർന്മെണ്ടിനു അവകാശം ഉള്ളതും, പേരിൽ പതിവുകാരൻ തറവിലയിൽ വല്ല തവണയും മുമ്പു ഒടുക്കിട്ടുള്ള പക്ഷം ആ തവണകൾ, വല്ല ദേഹണ്ണവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വിലക്കും അയാൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടമായി ഭവിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

(ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,)
എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർന്മെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവാൻപേഷ്കാർക്ക
അക്കൌണ്ടാഫീസക്ക
ഗസെററിലേക്ക

(A true translation)
K. Chidambara Vadhyar,
Head Translator to Government.

## Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read again :—

(1) G. O. No. J 8622, dated the 16th December 1912 reviewing the report on the Administration of the Central Prison for 1087 M. E.

Read also :—

(2) Letter No. J 236, dated the 8th January 1913, to the Durbar Physician.

(3) Letter Ref. on C. No 7935 of '13, dated the 1st July 1913, from the Durbar Physician.

(4) Letter No. J 6009, dated the 31st July 1913, to the Superintendent, Central Prison.

(5) Letter No. 1125, dated the 10th September 1913, from the Superintendent, Central Prison.

In para 3 of the G. O. read above, the Government observed that the dysentery and diarrhoea (which prevailed in an epidemic form in the Central Prison in 1087) had become annual visitants, for which there must be some cause in the Prison itself. The Durbar Physician was requested to investigate the matter and submit a report on the probable causes of these recurring outbreaks with remedial suggestions. The Durbar Physician accordingly submitted his report, which was forwarded to the Superintendent, Central Prison, and the latter was asked to submit proposals for carrying out such of the suggestions contained in the report as were immediately feasible. The Superintendent's proposals have now been received.

ORDER THEREON, No. J. 306, DATED TRIVANDRUM, 7TH JANUARY 1914.

The Durbar Physician has considered the question in all its aspects, and his report is full and interesting. He has made suggestions both for the prevention of the epidemic and for arresting its spread after an outbreak in the Prison.

2. The first point dealt with in the report is the hygiene and feeding of the prisoners in the sub jails; these prisoners are sometimes the carriers of the infection into the Central Prison. The Durbar Physician observes that the hygiene and feeding of the prisoners in the sub jails have been bad for years, and that many, during their detention outside the Central Prison, either absorb the seeds of dysentery or, by unsuitable food, have an old attack re-awakened, and they thus provide foci of infection within the Central Prison on their admission into it. The Superintendent concurs in the above remarks and adds that the very dirty clothing worn by the prisoners newly admitted and their still more dirty bodies make it clear that they are the carriers of dysentery from outside. To remedy the evil, the Durbar Physician suggests the provision of a quarantine block, outside the Central Prison proper, to accommodate new arrivals. The Superintendent agrees in this suggestion and asks for the construction of a quarantine block, to accommodate about 50 persons, on the hill situated on the western side of the Prison.

His Highness' Government are of opinion that, in regard to the prisoners coming from the sub jails, improvement should be possible in the matter of their clothing, feeding and general hygiene. The feeding of these prisoners, at present, is left, more or less, entirely to the warders attached to the several Courts. The District Magistrates are requested to see that adequate attention is paid to the feeding of the prisoners confined in the sub-jails and lock-ups and also to the general cleanliness of the prisoners. The clothing should be arranged to be regularly washed and the prisoners themselves regularly bathed and their bodies kept clean as far as practicable. A quarantine block is, of course, necessary for the Central Prison. The Chief Engineer is requested to submit an estimate for the construction of the same, in consultation with the Durbar Physician and the Superintendent, on the site proposed by the latter.

The second point considered in the Darbar Physician's report relates to the -supply of the Central Prison. The Darbar Physician remarks that the water-y is from many wells—in several instances ill-placed and liable to contamination. Superintendent states that there are five wells from which water is taken for ing and cooking purposes, and that one of the wells is in the hospital premises, alone is liable to contamination.

The question of the water-supply to the Central Prison has long been under spondence with the Chief Engineer, and the latter stated, in his letter No. 1662, the 21st October 1912, that he hoped to submit a definite scheme before long. hief Engineer is requested to expedite the submission of his long promised e. In the meanwhile, the Superintendent should adopt all possible precautions tect his wells from contamination.

The Darbar Physician observes that the cooking arrangements and the adopted for the distribution of the food, are extremely defective and call for on. The Superintendent agrees with the Darbar Physician and suggests uction of a fly proof kitchen and eating platform on the model of those in re Jail.

ment consider that the construction of a fly-proof kitchen and is necessary as suggested by the Darbar Physician. They, there-, in modification of the order contained in G. O. No. P. W. 5779, dated 10th September 1913, the reconstruction of the kitchen, as per sketches sent to the Divisional officer, Trivandrum, by the Superintendent. The Chief Engineer is requested to submit a fresh estimate at as early a date as possible, in view to the work being taken up this year, special funds being given for the purpose.

5. The Darbar Physician points out that the stream below the Prison, in which the prisoners now bathe, is nothing else than an open sewer, and that this dangerous and objectionable practice of bathing in the open stream should be stopped. The Superintendent agrees in the above observation and suggests that the tank to the east of the Prison be improved, the water from that tank being brought by means of pumps to cisterns to be constructed close by, for bathing the convicts. The Chief Engineer is requested to submit an estimate for the work, in consultation with the Darbar Physician and the Superintendent.

6. The Darbar Physician remarks that the arrangement for the deposit of urine and night-soil within the blocks at night, is defective, and that the method of removal of filth from the Jail is out of date and objectionable. He suggests an improved method of night-soil disposal by running it out of the Jail on a small special trolly through a hole in the wall called an "ejector" to be located in the neighbourhood of the trenching grounds. The Superintendent agrees that the present method of disposing of urine and night soil is not the best. But, considering that sufficient care is taken to prevent stench and to remove the excreta before the lapse of twelve hours after they are deposited, and that the cost of the improved method suggested by the Darbar Physician will be rather prohibitive, the Superintendent thinks that the present system may be left alone for some time. The Government wish to know what the initial and recurring outlay is likely to be for giving effect to the Darbar Physician's suggestions.

7. The Darbar Physician is of opinion that the present hospital is insanitary and that the dysentery cases with their concomitant potentiality for supplying infection are hopelessly mixed up with a principal well, ordinary sick, latrines, ...ing places for hospital inmates, cook-houses and post-mortem room—all within ...mall crowded compound within the heart of the Prison. He, therefore, suggests removal of the present hospital—at least as far as bowel cases are concerned— ...large compound on the northern side of the Prison beyond the new cellular ... the provision in this block for all post-dysentery convicts. The Superin-...ent agrees with the Darbar Physician and says that, during the dysentery ...ic, the dysentery and other cases, have, under existing conditions, to be accom-...ated in close proximity to one another. The Superintendent recommends the

construction of a cellular block to accommodate 50 convicts, on the site sug by the Darbar Physician.

The Government consider the above work to be very necessary in vi prevent the spread of dysentery, and the Chief Engineer is requested to subm estimate for the same in consultation with the Darbar Physician and the Super dent.

(By order)

A. J. VIEYRA

Chief Secretary to Gover

To

1. The Superintendent, Central Prison
2. The Darbar Physician.
3. The Chief Engineer.
4. All District Magistrates.
5. The Gazette.

**Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.**

Read again :—

(1) G. O. No. E. 2209, dated the 9th August 1913, appointing a Committee to enquire into and report on the condition of Vernacular Education in the State.

Read also :—

(2) Letter No. 116, dated the 10th January 1914 from the Secretary to the Committee, forwarding the Report.

ORDER THEREON No. E. 505 DATED TRIVANDRUM, 2ND FEBRUARY 1914.

His Highness' Government resolve to publish the Report of the Committee, with its enclosures. Orders will be issued in due course on the Report.

(By order,)

A. J. VIEYRA,

Chief Secretary to Government.

To

(1) The Chairman and Members of the Committee
(2) The Director of Public Instruction.
(3) The Gazette.

പരസ്യം.

സ്ഥലത്തെ [illegible] ാമത്തിലെ തീയതി മുതൽ താഴെ ചേൎത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള വനമാകുന്ന [illegible] ാം റെഗുലേഷൻ [illegible] വകുപ്പനുസരിച്ചു [illegible] ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
[illegible].

ദിവാൻ പി. രാജഗോപാലചാരി,
ദിവാൻ ബഹദൂർ സി. ഐ. ഇ.

| റിസർവിന്റെ പേര് | ഡിവിഷൻ | താലൂക്ക് | വില്ലേജ് | അതൃത്തിവിവരം | വിസ്തീർണ്ണം |
|---|---|---|---|---|---|
| എങ്ങപ്പീള്ളി | കോട്ടയം | തൊടുപുഴ | കുമാരമംഗലം കരിമണ്ണൂർ | കിഴക്കു—ഈ റിസർവ് [illegible] എന്ന ദിക്കിൽ ഉദ്ദേശം [illegible] മയിൽ [illegible] തൊടുപുഴ കുമാരമംഗലം പകുതിവക സർവെ [illegible] ന്റെ ഏതാനും ഭാഗവും കരിമണ്ണൂർ പകുതി വക സർവെ [illegible] നമ്പരുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.<br>വടക്കു—കുമാരമംഗലം പകുതിവക സർവെ [illegible] നമ്പരിന്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറു മൂലക്കു നില്ക്കുന്ന [illegible] നമ്പർ കയറണിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ആ സർവെ നമ്പരിന്റെ തെക്കും കിഴക്കും വശങ്ങളിൽ കൂടി [illegible] നമ്പർ കയറണുകൾ കടന്നു [illegible] നമ്പരിന്റെ വടക്കു കിഴക്കു മൂലക്കു നില്ക്കുന്ന [illegible] നമ്പർ കയറണ്‍ വരെ. അവിടെ നിന്നും തെക്കു കിഴക്കായിട്ടു സർവെ [illegible] ഈ നമ്പരുകളുടെ തെക്കെ അതിരുകൾവഴി [illegible] മുതൽ [illegible] വരെ നമ്പർ കയറണുകൾ കടന്നു [illegible] പാറത്തോടു സർവെ നമ്പരിന്റെ തെക്കുകിഴക്കു മൂലക്കു [illegible] നില്ക്കുന്ന [illegible] നമ്പർകയറണ്‍വരെ. അവിടെ നിന്നും [illegible] നമ്പരിന്റെ കിഴക്കും വടക്കും അതിരുകൾ വഴി [illegible] കയറണ്‍ കടന്നു അതിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറു മൂലക്കു [illegible] നമ്പർ കയറണ്‍ വരെ. അവിടെ നിന്നും വടക്കു [illegible] സർവെ [illegible] നമ്പരുകളുടെ [illegible] അതിരുകൾ വഴി സർവെ [illegible] ന്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറു മൂലക്കു നില്ക്കുന്ന [illegible] നമ്പർ കയറണ്‍ വരെ, അവിടെ നിന്നു കിഴക്കായിട്ടു [illegible] സർവെ നമ്പരിന്റെ [illegible] അതിരിൽ കയറ [illegible] മുതൽ [illegible] വരെ കയറണുകൾ കടന്നു സർവെ [illegible] ന്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറു മൂലക്കു നില്ക്കുന്ന [illegible] ന്റെ വടക്കയറണ്‍ വരെ, അവിടെ നിന്നും സർവെ [illegible] ളുടെ പടിഞ്ഞാറെ അതിരുകൾ വഴി [illegible] കയറണുകൾ കടന്നു [illegible] പാറത്തോടു സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] പടിഞ്ഞാറു മൂലക്കു നില്ക്കുന്ന [illegible] സർവെ അവിടെ നിന്നും ആ നമ്പരിന്റെ [illegible] ന്റെ വടക്കു [illegible] കിഴക്കു മൂലക്കു നില്ക്കുന്ന [illegible] കയറണ്‍ [illegible] വരെ, അവിടെ നിന്നും സർവെ [illegible] തെക്കു [illegible] അതിരുകൾ വഴി [illegible] നമ്പർ കയറണുകൾ [illegible] നമ്പർ [illegible] മൂലക്കു [illegible] | [illegible] |

| ഡിവിഷന്റെ പേര് | റെവന്യൂ ഡിവിഷൻ | താലൂക്ക് | വില്ലേജ് | അതൃത്തി വിവരം |
|---|---|---|---|---|
| ഏഴ് | കോട്ടയം | തൊടുപുഴ | കുമാരമംഗലം കരിമണ്ണൂരും | വടക്കു കിഴക്കെ മൂലക്കു നിലപ്പുള്ള ൨൭ ാം നമ്പർ കയറൺവരെ, അവിടെ നിന്നും സർവ്വെ ൧൦൭൧/൩ ന്റെ തെക്കും കിഴക്കും അതിരുകൾ വഴി ൨൭ ാം ൨൪ ാം നമ്പർ കയറണുകൾ കടന്ന അതിന്റെ തെക്കു കിഴക്കെ അററത്തെ മൂലക്കു നിലപ്പുള്ള ൨൫ ാം നമ്പർ കയറൺ വരെ, അവിടെ നിന്നും സർവ്വെ ൧൦൭൧/൪, ൧൦൭൦/൧, ൧൦൬൫/൧ ഈ നമ്പരുകളുടെ തെക്കെ അതിരുകൾ വഴി ൩൦ മുതൽ ൪൦ വരെ നമ്പർ കയറണുകൾ കടന്നു ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ നമ്പരിന്റെ തെക്കു കിഴക്കെ മൂലക്കു ആതായതു കുമാരമംഗലം കരിമണ്ണൂർ ഈ വില്ലേജ് ബൌണ്ടറിയിലുള്ള ഒരു അതിർത്തി കല്ലിൽ നിൽപ്പുള്ള ൪൧ ാം നമ്പർ കയറൺവരെ (മേൽപറഞ്ഞ സർവ്വെ നമ്പരുകളെല്ലാം കുമാരമംഗലം പകുതിവക ആകുന്നു) അവിടെനിന്നും തെക്കോട്ടായിട്ടു കരിമണ്ണൂർ പകുതിവക സർവ്വെ ൧൫൪/൧ ന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അതിരുവഴി അതിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂലക്കു നിലപ്പുള്ള ൪൨ ാം നമ്പർ കയറൺ വരെ, അവിടെ നിന്നും കിഴക്കായിട്ടു ആ നമ്പരിന്റെ തെക്കും കിഴക്കും അതിരുകൾ വഴിയായും സർവ്വെ ൧൫൨/൫, ൧൫൨/൨, ൧൫൨/൩ ഈ നമ്പർകളുടെ തെക്കെ അതിരുകൾ വഴിയായിട്ടു ൪൩ മുതൽ ൫൧ വരെ നമ്പർ കയറണുകൾ കടന്നു സർവ്വെ ൧൩൭/൧ ന്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറെ മൂലക്കു നിലപ്പുള്ള ൫൨ ാം നമ്പർ കയറൺവരെ, അവിടെനിന്നും ആ നമ്പരിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അതിരുവഴി അതിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂലക്കു നിലപ്പുള്ള ൫൩ ാം നമ്പർ കയറൺവരെ, അവിടെ നിന്നും സർവ്വെ ൧൩൭/൨ ന്റെ അതിരുവഴി തുടർച്ചയായിട്ടു ൫൪ മുതൽ ൬൧ വരെ നമ്പർ കയറണുകൾ കടന്നു അതിന്റെ വടക്കു കിഴക്കെ മൂലക്കു നിലപ്പുള്ള ൬൨ ാം നമ്പർ കയറൺവരെ, അവിടെ നിന്നും സർവ്വെ ൧൩൪/൩, ൧൩൪/൪ ഈ നമ്പരുകളുടെ തെക്കെ അതിരുകൾ വഴി ൬൩ ാം നമ്പർ കയറൺ കടന്നു മേൽപറഞ്ഞ സർവ്വെ നമ്പരിന്റെ തെക്കു കിഴക്കെ മൂലക്കു നിലപ്പുള്ള ൬൪ ാം നമ്പർ കയറൺവരെ<br><br>കിഴക്കു—അവിടെ നിന്നും തെക്കായിട്ടു സർവ്വെ ൧൩൫/൧, ൧൩൫/൩, ൧൩൮/൧, ൧൩൯/൧ ഈ നമ്പർകളുടെ പടിഞ്ഞാറെ അതിരുകൾ വഴി ൬൫ മുതൽ ൭൦ വരെ നമ്പർ കയറണുകൾ കടന്നു ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ സർവ്വെ നമ്പരിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂലക്കു നിലപ്പുള്ള ൭൧ ാം നമ്പർ കയറൺ വരെ.<br><br>തെക്കു— അവിടെ നിന്നും പടിഞ്ഞാറായിട്ടു സർവ്വെ ൧൩൯/൨ ന്റെ തെക്കെ അതിരുവഴി ൭൨ മുതൽ ൭൪ വരെ ന[…] കയറണുകൾ കടന്നു അതിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂല[…] നിലപ്പുള്ള ൭൫ ാം നമ്പർ കയറൺവരെ, അവിടെ നിന[…] [...]യിട്ടു ആ നമ്പരിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അതിരുവഴി അ[…] [...]ക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂലക്കു ആതായതു കുമാരമംഗലം ക[…] [...] വില്ലേജ് ബൌണ്ടറിയിലുള്ള ഒരു അതിർത്തികല്ലി[…] [...]ാം നമ്പർ കയറൺവരെ (മേൽപറഞ്ഞ സർവ്വെനമ്പ[…] കരിമണ്ണൂർ പകുതിവക ആകുന്നു) അവിടെ നിന്[…] |

| സ്ഥലത്തിന്റെ വിവരം | താലൂക്ക | വില്ലേജ് | അതൃത്തിവിവരം | വിസ്തീർണ്ണം |
|---|---|---|---|---|
| ൫. [illegible] | ദേവികുളം | കണ്ണൻദേവൻ കുന്നുകൾ | വടക്കുപടിഞ്ഞാറിൽ [illegible] വരെ [illegible] ന്റെ കിഴക്കെ അതിരുവഴി [illegible] വടക്കു കിഴക്കെ മൂലക്ക അതായതു മേൽ പറഞ്ഞ [illegible] ഒരു അതിർത്തിക്കല്ലിനോടു നില്ക്കുന്ന [illegible] ാം നമ്പർ കയറാണ്ടാരെ, അവിടെനിന്നും പടിഞ്ഞാറായിട്ടു സർവെ [illegible] നമ്പരുകളുടെ വടക്കെ അതിരു വഴി [illegible] മുതൽ [illegible] വരെ നമ്പർ കയറുകളും കടന്നു മേൽപറഞ്ഞ സർവ്വെ നമ്പരിന്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറെ മൂലക്ക നില്ക്കുന്ന [illegible] ാം നമ്പർ കയറാൺ വരെ, അവിടെ നിന്നും [illegible] നമ്പരിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അതിരു വഴി [illegible] ാം നമ്പർ കയറാൺ കടന്നു അതിന്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറെ മൂലക്ക നില്ക്കുന്ന [illegible] ാം നമ്പർ കയറാൺവരെ, അവിടെ നിന്നും പടിഞ്ഞാറായിട്ടു സർവെ [illegible] ന്റെ [illegible] പടിഞ്ഞാറം അതിരു [illegible] ആയി സർവ്വെ [illegible] ഈ നമ്പരുകളുടെ വടക്കെ അതിരുവഴിയായിട്ടും [illegible] മുതൽ [illegible] വരെ നമ്പർ കയറുകളും കടന്നു മേൽപറഞ്ഞ സർവെ നമ്പരിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂലക്ക നില്ക്കുന്ന [illegible] ാം നമ്പർ കയറാൺവരെ, അവിടെ നിന്നും സർവെ [illegible] നമ്പരിന്റെ കിഴക്കും വടക്കും അതിരുകളുവഴി [illegible] നമ്പർ കയറുകളും കടന്നു അതിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂലക്ക നില്ക്കുന്ന [illegible] ാം നമ്പർ കയറാൺ വരെ, അവിടെ നിന്നും പടിഞ്ഞാറായിട്ടു സർവെ [illegible] ഈ നമ്പരുകളുടെ വടക്കെ അതിരുകളുവഴി [illegible] മുതൽ [illegible] വരെ നമ്പർ കയറുകളും കടന്നു മേൽപറഞ്ഞ സർവെ നമ്പരിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂലക്ക നില്ക്കുന്ന [illegible] ാം നമ്പർ കയറാൺ വരെ, അവിടെ നിന്നും സർവെ [illegible] ന്റെ അതിരുവഴി തുടർച്ചയായിട്ടു [illegible] മുതൽ [illegible] വരെ നമ്പർ കയറുകളും കടന്നു അതിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂലക്ക നില്ക്കുന്ന [illegible] ാം നമ്പർ കയറാൺ വരെ, അവിടെ നിന്നും പടിഞ്ഞാറായിട്ടു സർവെ [illegible] ഈ നമ്പരുകളുടെ വടക്കെ അതിരുവഴിയായും സർവെ [illegible] ന്റെ വടക്കും പടിഞ്ഞാറും അതിരുകളുവഴിയായിട്ടും [illegible] മുതൽ [illegible] വരെ നമ്പർ കയറുകളും കടന്നു മേൽപറഞ്ഞ സർവെ നമ്പരിന്റെ [illegible] പടിഞ്ഞാറെ മൂലക്ക നില്ക്കുന്ന [illegible] ാം നമ്പർ കയറാൺവരെ അവിടെ നിന്നും പടിഞ്ഞാറായിട്ടു സർവെ [illegible] ന്റെ വടക്കെ അതിരു വഴിയായും സർവെ [illegible] ന്റെ വടക്കും പടിഞ്ഞാറും അതിരുകളുവഴിയായിട്ടും [illegible] മുതൽ [illegible] വരെ നമ്പർ കയറുകളും കടന്നു മേൽപറഞ്ഞ സർവെ നമ്പരിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂലക്ക നില്ക്കുന്ന [illegible] ാം നമ്പർ കയറാൺവരെ, അവിടെ നിന്നും പടിഞ്ഞാറായിട്ടു സർവെ [illegible] ന്റെ വടക്കെ അതിരുവഴി [illegible] വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂലക്ക നില്ക്കുന്ന [illegible] ാം നമ്പർ കയറാൺ [illegible] അവിടെനിന്നും [illegible] പറഞ്ഞ [illegible] ൽ അല്പം പടിഞ്ഞാറായിട്ടു [illegible] ാം നമ്പർ കയറാൺ [illegible] സർവെ [illegible] ന്റെ തെക്കു കിഴക്കെ മൂലക്ക [illegible] | ൫൭൨൦ ഏക്കർ |

| റിസർവിന്റെ പേര് | റെവന്യൂ ഡിവിഷൻ | താലൂക്ക | പകുതി | അതൃത്തിവിവരം | വിസ്തീർണ്ണം |
|---|---|---|---|---|---|
| വെങ്ങല്ലൂർ | കോട്ടയം | തൊടുപുഴ | കരിമണ്ണൂർ | ങ്ങല വടക്കായിട്ടു ആ നമ്പരിന്റെ കിഴക്കെ അതിരിലുള്ള ഒരു നമ്പരിൽ നാട്ടിയിട്ടുള്ള ൧൭൭ാം നമ്പർ കയറൺവരെ,<br><br>പടിഞ്ഞാറ—അവിടെ നിന്നും വടക്കായിട്ടു സർവ്വെ ൧൭൭൬, ൧൭൭൫ ഈ നമ്പരുകളുടെ കിഴക്കെ അതിരുകൾ വഴി ൧൭൭ മുതൽ ൧൭൦ വരെ കയറണുകൾ കടന്നു വടക്കെ ബൌണ്ടറി ആരംഭസ്ഥലമായ ൧ ാം നമ്പർ കയറണിൽ ചെന്നു ചേരുന്നു.<br><br>പബ്ലിക് അവകാശം.<br><br>വഴിക്കുള്ള അവകാശം—വെങ്ങല്ലൂർ നിന്നും കലപ്പുരിലോട്ടുള്ള ആറടി വീതിയുള്ള ഒരു പാത.<br><br>ഈ ആറടിപ്പാത റിസർവ് ബൌണ്ടറിയുടെ തെക്കെ അതിരിലുള്ള ൧൭൭ാമത്തു കയറണിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ഉദ്ദേശം ൧ ചങ്ങല ദൂരം വടക്കു കിഴക്കായിട്ടു ചെന്നു വടക്കെ ബൌണ്ടറിയിലുള്ള ൩ാമത്തു നമ്പർ കയറണ ഉദ്ദേശം ൨ ചങ്ങല തെക്കു കിഴക്കു വച്ചു റിസർവിനു വെളിയിലേക്കു പോകുന്നു<br><br>റിമാർക്ക്—മേല്പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ പബ്ലിക്കോ പ്രൈവറ്റൊ ആയ യാതൊരു അവകാശവും ഈ റിസർവിനകത്തു ഇല്ലാത്തതാകുന്നു. | ൧൫൭ ഏക്കർ |

NOTIFICATION.

No J 814

Under Section 23 of the Arms Regulation, V of 1084, it is hereby notific that the Resident and the Assistant Resident are exempted from the operation of all the probitions and restrictio s contained in the said Regulation

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 24th January 1914.

By order,
A. J. VIERA,
Chief Secretary to Gov:nment.

നംബർ ജെ. ൮൧൪.

പരസ്യം.

൧൦൮൪-ാമാണ്ടത്തെ ൫-ാം റെഗുലേഷനായ ആയുധറെഗുലേഷനിലെ ൨൩ാം വകുപ്പുപ്രകാരം താഴെ പറയുന്നതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു എന്തെന്നാൽ— ആ റെഗുലേഷനിൽ അടങ്ങിയ നിരോധനങ്ങളുടേയും നിബന്ധനങ്ങളുടേയും പ്രവർത്തനത്തിൽനിന്നും മഹാരാജശ്രീ റസിഡണ്ടവർകളും അസിസ്റ്റന്റ റസിഡണ്ടായിപ്പവർകളേയും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
൧൦൮൯ മകരം ൧൦-

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവമ്മെന്റ ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

൧൦൭൯-ാമാണ്ടത്തെ ൩-ാം റെഗുലേഷനാലും ൧൦൮൮-ാമാണ്ടത്തെ ൨-ാം റെഗുലേഷനാലും ഭേദപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ൧൦൭൪-ാമാണ്ടത്തെ ൬-ാം റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു മാവേലിക്കര പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടി വക ൧൯൧൩-ാം വർഷം ഡിസംബർ മാസം ൨൦-ാം-ക്കു പാസ്സാക്കിയ **അവധിച്ച (ബൈലാസ്) ചട്ടങ്ങൾ.**

൧. മാവേലിക്കര പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിയുടെ യോഗം സാധാരണമായി എല്ലാ മലയാളമാസത്തിലും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയും നാലാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയും വൈകീട്ട് ൪ മണിക്ക കൂടണം. ആ ദിവസം അവധിയായിട്ടുള്ള ഒഴിവു ദിവസം ആയിരുന്നാൽ അടുത്ത കച്ചേരിദിവസം യോഗം കൂടണം.

൨. ഓരോ സാധാരണമായ യോഗവും കൂടുന്നതു സംബന്ധിച്ചു കുറഞ്ഞപക്ഷം മൂന്നു ദിവസത്തിനു മുമ്പായി പ്രസിഡണ്ട് മെമ്പർമാർക്കു രേഖാമൂലം അറിയിപ്പു കൊടുക്കണം. ആ അറിയിപ്പിൽ ആ യോഗത്തിൽ ഇന്നയിന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നു സാധാരണമായി വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൩. വല്ല മെമ്പറും വല്ല വിഷയത്തെയും പറ്റി കമ്മിട്ടിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ യോഗത്തിനു ൭ ദിവസത്തിനു മുമ്പ് അതിനെപ്പറ്റി പ്രസിഡണ്ടിനു രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു കൊള്ളണം.

൪. റെഗുലേഷനിലെ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു വല്ല സംഗതിയെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി കമ്മിട്ടി ഉചിതം എന്നു വിചാരിക്കുന്നിടത്തോളം സംഖ്യയോടുകൂടിയ സബ് കമ്മിട്ടികളെ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നു അതാതുകാലം നിയമിക്കാം.

സബ്കമ്മിട്ടിയുടെ ജോലി, വല്ല പ്രത്യേക സംഗതിയെക്കുറിച്ചു ക്രമമായ നിശ്ചയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അതു സംബന്ധിച്ചു നടപടി നടത്തുന്നതിൽ കമ്മിട്ടിയെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപദേശിക്കുക മാത്രം ആയിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

൫. കമ്മിട്ടി കൂടുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്തു ൪ പേരും തികഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ യോഗം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. കോറം ഇല്ലാത്തപക്ഷം യോഗത്തെ മാറ്റിവെക്കുന്നതിനു മുമ്പായി പ്രസിഡണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയം കാത്തിരിക്കണം.

൬. പ്രസിഡണ്ട് ഹാജരില്ലാത്ത അവസരത്തിൽ ഹാജരായിരിക്കയും വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവകാശമുള്ള മെമ്പർമാർ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നു ഒരു അദ്ധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. യോഗം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ പ്രസിഡണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ടു വിവരം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനം പ്രസിഡണ്ടിനു ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം.

൭. പ്രസിഡണ്ട് ഹാജരില്ലാതിരിക്കയും യോഗാരംഭത്തിനുള്ള നിശ്ചിതസമയത്തിനു ൧൫ മിനിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും കോറം തികയാതിരിക്കയും ചെയ്താൽ, യോഗം അദ്ധ്യക്ഷന്റെ അനുമതിയോടെ അടുത്ത സമയം ആ സ്ഥലത്തു കൂടുന്നതിനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നതായി ഗണിക്കണം.

൮. യോഗനടപടികളിൽ യാതൊരു ഭാഗവും ഒരു പ്രമാണമില്ലാതെ നടത്തിക്കൂടാ.

൯. അദ്ധ്യക്ഷൻ യോഗനടപടികളുടെ നടത്തിപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു. യോഗക്രമത്തെപ്പറ്റി അദ്ധ്യക്ഷൻ തീർപ്പുകളെല്ലാം ഒടുവിലത്തേതായും അവസാനത്തേതായും ഇരിക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൦. ഒരു യോഗത്തിൽ വല്ല വിഷയത്തെയും പറ്റിയുള്ള ആലോചന അദ്ധ്യക്ഷനോടു വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രമേയത്തിന്റെ രീതിയിൽ ആരംഭിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൧. ഓരോ പ്രമേയവും ഒരാൾ അനുകൂലമായി പറകയും ചെയ്യാതെതന്നെ പ്രസിഡണ്ടിനു യോഗത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കാവുന്ന തത്വങ്ങളെപ്പറ്റി റിക്കാർഡ് ചെയ്യും. കമ്മിട്ടിയുടെ നടപടികളെ സമ്മതിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയോടുകൂടിയ പതിവുനിലയിൽ അല്ലാതെ ഓരോ പ്രമേയവും ഒരു ഭേദഗതിയും ഒരാൾ പ്രമേയിക്കയും മറ്റൊരാൾ അനുകൂലമായി പറകയും ചെയ്യണം. ഒരാൾ അനുകൂലമായി പറയാത്തപക്ഷം ആ പ്രമേയത്തെയോ ഭേദഗതിയെയോ വിട്ടുകളയേണ്ടതാകുന്നു.

൨൨. ഓരോ ഭേദഗതിയും തീരുമാനിച്ചതിൽ പിന്നീട്ടു മാത്രമെ അടുത്തതിൽ പ്രവേശിക്കാവൂ. എന്നാൽ വല്ല ഭേദഗതിയേയും പ്രയോഗിക്കയും മറൊരാൾ അനുകൂലമായി പറകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം, ആ ഭേദഗതിക്കു ഏതാനും വാക്കുകൾ വിട്ടോ കൂട്ടിയോ ഭേദപ്പെടുത്തണോ എന്നു വല്ല മെംബറിനും നിർദ്ദേശിക്കാം. അതിന്മേൽ, അഗ്രാസനർ ആ പ്രയോഗം ചെയ്ത വല്ലവരും അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു ചോദിക്കണം. അനുകൂലിക്കുന്നപക്ഷം ഭേദഗതിയെ ഭേദപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം ആ യോഗം തീരുമാനിക്കേണ്ടതായ വിഷയം.

൨൩. ഓരോ ഭേദഗതിയും, ഭേദപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രയോഗത്തിനു സംബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. ഒരു പ്രയോഗത്തെ നേരെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതായ ഭേദഗതിയെ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലാ.

൨൪. വല്ല ഭേദഗതികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ തീരുമാനിച്ചതിനു ശേഷം, വല്ല ഭേദഗതിയേയും സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയപക്ഷം ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ടപ്രകാരമുള്ള ആദ്യപ്രയോഗത്തെയോ, ഭേദഗതികൾ ഒന്നും സ്ഥിരപ്പെടുത്താത്തപക്ഷം ആദ്യപ്രയോഗത്തെ തന്നെയോ, പററി എല്ലാ മെംബർമാരുടെയും അനുകൂലപ്രതികൂലഭാവങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം.

൨൫. ഒരിക്കൽ പ്രയോഗിക്കയും അനുകൂലിക്കയും ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പ്രയോഗത്തെയോ ഭേദഗതിയെയോ യോഗത്തിന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ പിൻവലിക്കാൻ പാടില്ലാ.

൨൬. ഓരോ പ്രയോഗത്തെയും ഭേദഗതിയേയും പററി ഓരോ മെംബറിനും ഒരിക്കലെ സംസാരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളൂ. എന്നാൽ സംസാരിക്കാൻ അവകാശമുള്ള മററു മെംബർമാരു സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലെന്നു അഗ്രാസനർ നിണ്ണയിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഒരു പ്രയോഗത്തിന്റെയോ ഭേദഗതിയുടെയോ ആദ്യപ്രസ്താപകന്നു മറുപടി പറയാൻ അവകാശമുണ്ടു. താൻ പ്രയോഗിച്ച വല്ല വാക്കുകളെക്കുറിച്ചു ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വല്ല തെററിദ്ധാരണക്കും സമാധാനം പറവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വല്ല മെംബർമാക്കും അഗ്രാസനരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ ചെയ്യാം.

൨൭. യോഗത്തിൽ ഹാജരായിരിക്കുന്ന വല്ല മെംബരും യാതൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചു എങ്കിലും അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ അഭിപ്രായം പറയാതെയും ഇരിക്കാം. യോഗത്തിന്റെ മുമ്പാകെയുള്ള വിഷയം ഒരു സബ് കമ്മിട്ടിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെയോ നടപടിയുടെയോ സ്ഥിരപ്പെടുത്തലാണെങ്കിൽ സബ് കമ്മിട്ടിയിലെ മെംബർമാക്കു അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ അഭിപ്രായം പറയാം.

൨൮. ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു അനുകൂല പ്രതികൂലഭാവങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ, ആ വിഷയത്തിനു അനുകൂലികളായ മെംബർമാരുടെയും പ്രതികൂലികളായ മെംബർമാരുടെയും പേരുകളെ യോഗനടപടിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നു വല്ല മെംബരും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അഗ്രാസനർ അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

൨൯. ഒരു യോഗത്തിൽ, യോഗസമക്ഷം ഇരിക്കുന്ന വല്ല വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു ആലോചിക്കുന്നതിനു അംഗങ്ങൾ ഒരു കമ്മിട്ടിയായി പിരിഞ്ഞിരിക്കാം. അങ്ങനെയിൽ ഒരു പ്രയോഗത്തിനു മറെറാരു മെംബർ അനുകൂലം പറയണം എന്നില്ല. ഒരു കമ്മിട്ടി ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം സംസാരിക്കയും ചെയ്യാം. കമ്മിട്ടിയുടെ തീർച്ചയെ, ... മെംബറിനു ... തിന്നായി, പൊതുകമ്മിററിയുടെ ആ യോഗത്തിലേക്കോ പിന്നീടുള്ള ഒരു യോഗത്തിലേക്കോ ... രേഖപ്പെടുത്തുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

൩൦. ഒരു ബഡ്ജട്ടൊ സപ്ലിമെണ്ടൽ ബഡ്ജട്ടൊ ഒരു യോഗത്തിൽ ... ഹാജരാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നടപടി താഴെ പറയുംപോലെ ഇരിക്കേണ്ടതാകുന്നു:—

പിരിവില്ല ചിലവില്ലമുള്ള ഓരോ ഇനത്തേയും പ്രെസിഡെണ്ട് വായിക്കേണ്ടതും യാതൊരു പ്രയോഗിക്കയൊ അനുകൂലിക്കയൊ ചെയ്യാതെതന്നെ, ഈ ഇനം ബഡ്ജട്ടിൽ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നു യോഗത്തിൽ പറയേണ്ടതും ആകുന്നു. വല്ല മെംബരും ഈ ഇനത്തെ കുറയ്ക്കാനൊ കൂട്ടാനൊ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ആ അഭിപ്രായം അനുകൂലിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം, ആ അഭിപ്രായത്തെ ഒരു ഭേദഗതിയായി ഗണിക്കേണ്ടതും ആയതു യോഗത്തിലെ ആലോചനാവിഷയമായിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

൨൧ കമ്മിട്ടിയിൽ ഒരു തീൎച്ച പാസാക്കപ്പെട്ട ഉടൻ അതിനെ മെംബൎമാരെ വായിക്കേണ്ടതും, അവയെ മിനിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും മിനിട്ടുകളുടെ ഒരു പകൎപ്പിനെ അടുത്ത ഗവൎമ്മെന്റ് ഗസെറ്റിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി അയക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. പ്രെസിഡെണ്ട് ഈ മിനിട്ടുകളെ അടുത്ത യോഗത്തിൽ വായിക്കയും വേണം.

൨൨ ആഫീസിൽ താഴെ പറയുന്ന റിക്കാൎഡുകൾ വച്ചിരിക്കേണം:—

൧. കിട്ടിയ ലെട്ടറുകൾക്കുള്ള ഫൈൽ
൨. ലെട്ടർബുക്കു
൩. വന്ന എഴുത്തുകൾക്കുള്ള രെജിസ്റ്റർ
൪. അയച്ചവകൾക്കുള്ള രെജിസ്റ്റർ
൫. ഡിസ്പാച്ച് രെജിസ്റ്റർ
൬. ഹൎജികൾവക രെജിസ്റ്റർ
൭. മിനിട്ട് പുസ്തകം
൮. പണവക പുസ്തകം
൯. അക്വിറ്റൻസ് റോൾ
൧൦. ജനന രെജിസ്റ്റർ
൧൧. മരണ രെജിസ്റ്റർ
൧൨. വാക്സിനേഷൻ രെജിസ്റ്റർ
൧൩. ലൈസൻസ് രെജിസ്റ്റർ
൧൪. റൊൺഫണ്ഡ് രെജിസ്റ്റർ
൧൫. റെമിട്ടൻസ് രെജിസ്റ്റർ

ഹജൂർക്കച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൮൯ ജാനുവരി ൨൭-.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവൎമ്മെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

(A true translation)

K. Chidambara Vadhyar,
Head Translator to Government.

NOTICE.

No. P. 158.

Under sanction of His Highness the Maha Raja, it is hereby notified that, in connection with the Tenth Session of the Sri Mulam Popular Assembly, Thursday the 19th February 1914, 8th Kumbhom 1089 will be a public holiday at Trivandrum.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 27th January 1914.

By order,
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

**Rules regarding the introduction of license fees in the town of Mavelikara, passed by His Highness the Maha Raja on the 11th January 1914 under Sections 33, 53, 55 and 60 of Regulation III of 1076, as amended by Regulations V of 1085 and II of 1086.**

1 Application for licenses shall be made in writing to the *President of the Town* Improvement Committee

2 Applications for license shall be made in the prescribed printed form, which can be had at the Committee's office on payment of one chuckram, and a two-chuckram stamp shall be affixed to each application.

3 Applications shall be accompanied by the fee prescribed for the license under these rules

4. If an application for license be not granted, the fee paid along with the application shall be refunded to the applicant should a license be cancelled on account of the misconduct of the licensee, the fee paid shall not be returned

5. An application duly submitted will be disposed of by the Committee or by the President as provided for by the Regulation

6 Licenses will be granted in the manner and subject to the conditions hereinafter laid down

7 The licensee shall obey the orders of the President with regard to the arrangements to be made and precautions to be taken in connection with the purpose for which the license is granted

8 A license shall hold good until the end of the official year for which it is granted, unless it is cancelled by the Committee for sufficient reasons, or unless it is otherwise provided for in the license.

9 The licensee shall hold himself responsible for any act of omission or commission in violation of the conditions of the license on the part of his agents or servants

10 A register of licenses granted shall be kept in the Committee's office and a duplicate thereof shall be kept with the Conservancy Overseer or any other person appointed for the purpose

11 The license-holder shall produce the license whenever called for by any member of the Committee or others appointed for the purpose

12 Every license-holder shall put up his license in a conspicuous part of the place in respect of which the license is given.

13 These rules shall come into force from the 1st of Makaram 1089

*II. Section 33*

Temporary occupation of streets

*Conditions*

1. Every person occupying any part of a street, public or Sirkar ground, shall pay a license fee of 1 chuckram per day or any part thereof for 100 sq ft or any fraction thereof.

*Exception*—No fee shall be levied for erection of pandals and decorations in public streets on occasions of religious festivals or any other public occasions if done with the previous sanction of the President

2. The licensee shall enclose the part occupied and shall during night, put up warning lights at the site

3 The licensee shall restore the portion occupied to the original state on the expiry of the period for which the license is granted

4 The following fees shall be levied on licenses issued for the purposes specified below.—

(a) To put up verandahs, balconies, thatties of all sorts and the like in front of shops, houses &c, when not touching the ground—5 cash per sq foot for six months or fraction thereof.

(b) To put up the structures mentioned in clause (a) when supported on the ground—1 chuckram per sq foot for six months or fraction thereof

(c) To build or repair a boat (kettuvallam) on Sirkar ground—chuckrams 3 per week, per boat.

*III. Section 53.*

Offensive and dangerous ons.

The fees noted at foot shall be levied on licenses issued under this Section for the following :—

1 Brick kiln, tile kiln, lime kiln and pottery kiln at the rate of Rs 3 to 12 a year

2 Store houses for fish, prawns, fish oil, hides and bones—Rs. 2 to 12 a year

3 Places for other occupation causing unhealthy or offensive stench, such as seasoning of cocoanut husks - Rs. 3 to 5 per year.

4. Yard or depot for trade in bamboos, arecanut trees, timber, cocoanut leaves, cadjans and chapra or depot for copra—Rs 3 to 8 per year

5 Yard or depot for coir yarn, fibre, charcoal, cocoanut shells husks, fire wood and straw—Rs. 3 to 6 per year.

6. Places for the manufacture of or trade in explosives, such as gun-powder, blasting powder, dynamite and other kindred explosives—Rs 6 to 12 per year.

7. Places for the manufacture or storage of and trade in petroleum up to 50 gallons—Re 1 per year and above 50 gallons—Rs 3 to 5 per year.

*IV Section 5?*

Slaughter houses and Butcher shop

*Conditions*

1. The slaughter house shall be located in a place approved of by the Committee and shut out from public view

2. The slaughter house shall be open to inspection by any member of the Committee or officers competent to inspect.

3 The floor of the slaughter house shall be kept clean and all the refuse matter &c, removed without delay.

4. The butcher's shops shall, unless specially exempted by the Committee be within a licensed market.

5. Animals to be butchered shall be previously inspected and approved by the President of the Committee or any other competent man deputed by him.

6 The license-holder shall put up in front of his shop a sign board containing his name and the sorts of meat he sells

7 The meat offered for sale shall be in good condition and of animals slaughtered in a licensed slaughter house

8. The shop shall always be open for inspection by any member of the Committee, or officer competent to inspect, by President or his Deputy, and any meat found unfit for human consumption shall at once be destroyed.

The fees under this head will be from Rs 6 to 12 per annum for slaughter house, and Rs. 3 to 6 for butcher shop.

*V. Section 60.*

Public Market

*Conditions*

1 The vegetable market now held on Survey Nos 140/1, 141/6 and 141/9 a and the fish market now held on Sirkar ground Survey No. 148/11, Puthiyakavoo, shall, for the purposes of these rules, be declared for the present to be the public markets of the Town of Mavelikara.

2 No putrid or unwholesome articles of any kind shall be sold or stored in the market and any article found in such condition shall at once be destroyed

3 No person affected with loathsome or contagious diseases shall be admitted into the market either for selling or buying

4 Begging of all sorts shall be prohibited within the market.

Rates of market dues shall be as follows :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Vegetables | ... | 2 cash per hand load. |
| | Do | ... | 4 cash per head load |
| | Do. | ... | 2 chuckrams per cart load. |
| (2) | Fish | ... | 4 cash per hand load. |
| | Do. | ... | 1 chuckram per head load. |
| | Do. | ... | 4 chuckrams per cart load. |

By order,
M. RAJA RAJA VARMA,
Under Secretary to Government.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 26th January 1914.

# Notification

No. G. 454

In modification of the notification published at page 149 of the Government Gazette dated 13th January 1914 the following revised lists of plague-infected areas and passport stations are published for general information.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum,
31st January 1914

By order,
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

## A—Plague-infected Areas.

### *I.—In the Madras Presidency.*

| District. | Taluk. | Village or town. |
|---|---|---|
| Anantapur. | Madakasira. | Madakasira.<br>Rallaballi. |
| Bellary. | Bellary | Guttiganur.<br>Kudatini<br>Yemmiganuru |
| | Hadagalli | Bachigondanahalli. |
| | Harpanahalli | Chigateri. |
| | Hospet | Kampli<br>Ramasagaram.<br>Voddu |
| | Sandur State | Konapur. |
| | Siruguppa. | Siruguppa |
| Coimbatore | Coimbatore. | Coimbatore.<br>Ettamadai.<br>Ganapati.<br>Kalappatti.<br>Kavundanpalaiyam.<br>Kuniyamuttur.<br>Kurichchi.<br>Madvarayapuram.<br>Pichchanur<br>Poluvappatti<br>Savaripalaiyam.<br>Settipalaiyam.<br>Singanallur.<br>Sunavadampatti.<br>Somampalaiyam.<br>Tirumalayampalaiyam<br>Uppilipalaiyam.<br>Vadavalli<br>Vellalur<br>Virakeralam. |
| | Kollegal. | Madhuvanalli. |
| Coimbatore—*cont* | Palladam | Kadambadi<br>Kannampalaiyam.<br>Mallekavundanpalaiyam.<br>Pappampatti.<br>Paruvay.<br>Purandampalaiyam.<br>Selakkarichchal. |
| Nilgiris, The | Coonoor | Coonoor.<br>Keti.<br>Wellington Cantonment. |
| North Arcot. | Gudiyattam | Devalapuram.<br>Kadavalam.<br>Labbainankuppam.<br>Melmurungi<br>Melvayattunankuppam.<br>Olakachi<br>Tuttippattu. |
| | Kangundi. | Ramanayakkampeta |
| | Tiruppattur | Kodiyur.<br>Periyagaram.<br>Periya Kannalappatti.<br>Sankarapuram.<br>Tiruppattur. |
| | Vellore | Ambur.<br>Asanampattu.<br>Pallikondai. |
| Salem. | Hosur. | Hosur.<br>Morupalli. |
| | Krishnagiri. | Salinayampalli. |
| South Canara. | Mangalore. | Mangalore. |
| Tanjore | Negapatam. | Negapatam. |

*II—Outside the Madras Presidency.*

| Presidency or Province. | Infected localities.<br>Districts and States, and Towns of 50,000 or more inhabitants. |
|---|---|
| I Mysore. | The whole province. |
| II. Bombay | 1. *Northern Division.*—<br>(*a*) Districts—<br>Surat.<br>Thana.<br>(*b*) Towns and Ports.—<br>Bhiwndi.<br>Bombay.<br>Bulsar.<br>Thana.<br>(*c*) Agency—<br>Surat.<br>2. *Central Division.*—<br>(*a*) Districts.—<br>Ahmednagar.<br>East Khandesh<br>Poona.<br>Satara<br>West Khandesh<br>(*b*) Town.<br>Poona.<br>3. *Southern Division.*—<br>(*a*) District —<br>Belgaum<br>Bijapur.<br>Dharwar.<br>Kolaba<br>(*b*) Towns and ports—<br>Hubli.<br>Panvel.<br>4. *Sindh.*—<br>(*a*) District.—<br>Karachi<br>Town and Port.—<br>Karachi.<br>5 *Political Charges.*—<br>States and Agencies—<br>Baroda State.<br>Bhor State.<br>Kolhapur and Southern Mahratta Country.<br>Satara Agency. |
| III. Bengal | Town—<br>Calcutta. |
| IV. Bihar and Orissa. | (*a*) Districts.—<br>Bhagalpur.<br>Darbhanga.<br>Gaya<br>Monghyr.<br>Muzaffarpur.<br>Patna.<br>Saran.<br>Shahabad.<br>(*b*) Towns —<br>Bhagalpur.<br>Gaya.<br>Patna. |
| V. The Punjab. | (*a*) Districts.—<br>Ambala<br>Amritsar.<br>Attock.<br>Gujranwalla.<br>Gurdaspur.<br>Gurgaon.<br>Hissar.<br>Hoshiarpur<br>Jhang<br>Jhelum.<br>Jullundur.<br>Kangra.<br>Karnal.<br>Ludhiana.<br>Rawalpindi<br>Rohtak<br>Shahpur.<br>Sialkot.<br>(*b*) States—<br>Kalsia.<br>Patiala. |
| VI. Burma | (*a*) Districts—<br>Bassein.<br>Bhamo<br>Henzada.<br>Insein<br>Katha.<br>Maubin.<br>Meiktila.<br>Myaungmya.<br>Pegu.<br>Prome.<br>Tharrawaddy.<br>Yamethin.<br>(*b*) Towns and Ports.—<br>Bassein.<br>Mandalay.<br>Moulmein.<br>Rangoon. |

*II.—Outside the Madras Presidency.*—(contd.)

| Presidency or Province. | Infected localities — Districts and States, and Towns of 50,000 or more inhabitants. |
| --- | --- |
| VII The United Provinces. | (a) Districts—<br>Allahabad.<br>Azamgarh.<br>Bahraich<br>Ballia.<br>Banda<br>Bara Banki<br>Basti<br>Bijnor.<br>Bulandshahr.<br>Cawnpore<br>Etah<br>Etawah<br>Fatehpur<br>Furrukhabad<br>Fyzabad.<br>Ghazipur.<br>Gonda<br>Gorakhpur.<br>Hardoi<br>Jalaun<br>Jaunpur<br>Lucknow.<br>Mainpuri.<br>Meerut.<br>Mirzapur.<br>Moradabad.<br>Muttra. |
| VII. The United Provinces—*contd* | (a) Districts—*contd*<br>Muzaffarnagar.<br>Naini Tal<br>Pertabgarh<br>Rae Bareli.<br>Saharanpur.<br>Sitapur<br>Sultanpur<br>Unao<br><br>(b) Towns—<br>Fyzabad.<br>Mirzapur. |
| VIII Hyderabad State | District—<br>Raichur. |
| IX Rajputana | States —<br>Alwar<br>Bharatpur<br>Jaipur. |
| X Central India. | State<br>Bhopal |
| XI. North-West Frontier Province | Peshwar City |

B.—PASSPORT STATIONS

*South Indian Railway.*

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Mangalore. | Tudiyalur | Periyakandih | Negapatam. |
| Madukarai. | Kakankarai. | Periyagaram. | Negapatam Beach |
| Podanur | Kandikuppam. | Tiruppattur. | Velopaiyam |
| Singanallur | Bairgur | Sikkal. | Nagore |
| Coimbatore | | | |

*The Nilgiri Railway.*

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karteri | Coonoor | Wellington | Aravankadu. | Keti. |

*Madras and Southern Mahratta Railway.*

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Daroji | Patchur. | Ambur. | Kavanur. |
| Gudupalli. | Jalarpet. | Mailpatti. | Virinchipuram |
| Kuppam. | Vaniyambadi. | Valattur | Latteri. |
| Mulanur. | Vinnamangalam. | Gudiyattam | |

2. Persons arriving from the places above mentioned should be required to take out passports.

## NOTICE

*Warning the public against setting fire to Government forests in the State.*

As it has come to the notice of the Dewan that serious damage is done to timber and trees in Government forests by fires, the attention of the public during the ensuing fire season is hereby drawn to the following Sections of the Forest Regulation and to the rules framed thereunder.

*Section 21.*

Any person who—(b) "sets fire to a Reserved forest or a forest proposed to be reserved under Section 6 or kindles or leaves burning any fire in such manner as to endanger the same;

(b) (1) kindles, keeps or carries any fire except at such seasons and in such manner as the Conservator may, from time to time, notify,

(i) sets fire to jungle or forests other than Reserved forests without taking precautionary measures to prevent the spread of fire into such Reserve forests,

shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to Rs 500 or with both, in addition to such compensation for the damage done to the forests as the convicting court may direct to be paid".

*Section 21 A*

"Every person who exercises any right in a Reserved forest or who is permitted to take any forest produce from, or to cut and remove timber or to pasture cattle in, such forest, and every person who is employed by any such person in such forest, and every village officer or person in any village contiguous to such forest, who is employed by Government, shall be bound to furnish, without unnecessary delay to the nearest Forest Officer or Police Station House Officer, any information he may possess respecting the occurrence of a fire in or near such forests, and shall assist any Forest Officer or Police Officer demanding his aid

(a) in extinguishing any fire occurring in such forest,

(b) in preventing any fire which may occur in the vicinity of such forest, from spreading to such forest"

*Section 22 (b) and Rules 7 and 8 of the Forest Rules*

"between the 1st Makarom and the last day of Medom in such year, no person shall wilfully or negligently set fire to any tree, timber, grass or other forest produce or kindle or keep burning any fire in any Reserved land or in any Unreserved land adjacent to a Reserved forest or Reserved land,

should a fire break out in a Reserved or Unreserved land, it shall be incumbent upon the inhabitants of the village or villages in the neighbourhood, to assist the Forest Department to extinguish the fire Failure to do so will involve the suspension for a time or a withdrawal by Government of the concession allowed under Rule 10".

Whoever commits an infringement of Rule 7 will, on conviction before a Magistrate, be liable to imprisonment for a term which may extend to one month or to fine which may extend to one hundred rupees or to both (*vide* Section 22 of Forest Regulation and Rule 19 of the rules framed thereunder)

*Section 23*

"Whenever fire is caused wilfully or negligently in any land to which all or any of the rules made under Section 22 have been extended, the Dewan may, notwithstanding that a penalty has been inflicted under that section, direct that such land be closed against pasture for such period as he thinks fit provided that an area sufficient in extent and in a locality reasonably convenient, is left open for the use of persons having rights of pasture in such lands".

*Section 24.*

"Whoever pastures cattle or permits cattle to trespass in land closed under Section 23 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one hundred rupees or with both".

2. Government expect all Revenue Divisional Officers and their subordinates to use their influence with villagers living on the borders of forests in their respective jurisdictions to abstain from setting fire to Forest areas and to render prompt assistance to Forest Officers in putting out fires that may occur

3 Forest Divisional Officers and Tahsildars are directed to publish this notice in all villages bordering on or in the neighbourhood of Reserved forests, Reserved lands and extensive block of unreserved forests, in their jurisdiction.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum.

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

പരസ്യം.

൧൯ സംസ്ഥാനത്തുള്ള വനങ്ങൾ [illegible] തീ കത്തിപ്പിടിക്കാതെ [illegible] യുള്ള പരസ്യം

[illegible] ശ്രീ [illegible] വനത്തിൽ [illegible] ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട പ്രദേശം [illegible] എന്ന ദിവാൻ [illegible] തീപ്പെടുത്തുന്നതു കൂടാതെ [illegible] റിഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളേയും താഴെ പ്രസിദ്ധം [illegible] ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നു തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

വകുപ്പ് ൨൭.

(ബി) യാതൊരു [illegible] ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ [illegible] ഒഴിച്ചിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വനത്തിനോ തീ വെയ്ക്കുകയോ [illegible] തീ കത്തിക്കുകയോ [illegible] യോ,

ബി (ഒ) [illegible] സമയം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചുള്ള [illegible] അല്ലാതെ [illegible] തീ കത്തിക്കുകയോ [illegible] യോ,

(ഡി) ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനത്തിൽ [illegible] ചെയ്യാതെ ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ടതല്ലാത്ത വനത്തിലോ കാട്ടുകളിലോ തീ [illegible]

ചെയ്താൽ [illegible] മാസത്തോളം വരാവുന്ന കാലത്തേക്കു [illegible] [illegible] കൂടി [illegible] പ്രയോഗവും കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

വകുപ്പ് ൨൭ എ.

ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനത്തിൽ വല്ല അവകാശമുള്ള വനും, അവിടെ നിന്നും ഏതെങ്കിലും വനം വിളവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനോ മരങ്ങളെ വെട്ടുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ [illegible] മേയ്ക്കുന്നതിനോ അനുവാദം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവനും, സ്ഥലത്തെ [illegible] ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും [illegible] നത്തിന്റെ സമീപത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ പാർപ്പുള്ള മറ്റു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ആ വനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സമീപമുള്ള [illegible] വല്ല വനങ്ങളിലോ ഉണ്ടാകുന്ന തീയെ പ്പറ്റി [illegible] യാവുന്ന വല്ല വിവരങ്ങളെ താമസം കൂടാതെ സമീപമുള്ള വനം വക ഉദ്യോഗസ്ഥനേയോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാപ്പീസരേയോ തെര്യപ്പെടുത്തുകയും ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (എ) ആ വനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന തീ കെടുത്തുന്നതിനോ (ബി) ആ വനത്തിന്റെ സമീപം ഉണ്ടാകുന്ന തീയെ അതിൽ പരക്കാതെ തടുക്കുന്നതിനോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

വകുപ്പ് ൨൭ (ബി) യും വനം വക ചട്ടങ്ങൾ (൬-ം (൨)-ം വകുപ്പുകൾ,

ചട്ടങ്ങൾ വകുപ്പ് ൬. "[illegible] മകരം [illegible] മുതൽ മേടം [illegible] വരെയുള്ള കാലത്തു ഏതെങ്കിലും ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട ഭൂമിയിലാകട്ടെ [illegible] ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട [illegible] യ്ക്കോ സമീപത്തുള്ള വല്ല ഒഴിച്ചിടപ്പെടാത്ത ഭൂമികളിലാകട്ടെ [illegible] നതയാലോ ഏതെങ്കിലും വൃക്ഷത്തിലോ തടിയിലോ പുല്ലിലോ കുറ്റിച്ചെടി മറ്റു [illegible] ലോ തീ വെയ്ക്കുകയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തീ പിടിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം തീ കത്തിച്ചു വച്ചിരിക്കയോ അരുകട്ടെ ചെയ്യുന്നതാണ്."

"ചട്ടങ്ങൾ വകുപ്പ് ൭. ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ടതോ ഒഴിച്ചിടാത്തതോ [illegible] ഭൂമിയിൽ തീ പിടിക്കുന്നതായാൽ തീ കെടുത്തുന്നതിനു വനം വക [illegible] സഹായിക്കുന്നതിനു [illegible] ഗ്രാമത്തിലേയോ ഗ്രാമങ്ങളിലേയോ നിവാസികളുടെ കടമയാകുന്നു. [illegible] ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ൧൦-ം വകുപ്പ് [illegible] ലംഘിച്ചിട്ടുള്ള ദോഷം [illegible] [illegible] ക്കോ മുഴുവനുമോ പിന്തുടരാവുന്നതാകുന്നു."

"൭-ം വകുപ്പിനെ ഏതു വിധത്തിലും ലംഘിക്കുന്ന ഏവനും ഒരു മജിസ്ത്രേട്ടിന്റെ [illegible] കുറ്റം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തോളം വരാവുന്ന ഒരു കാലത്തേക്കു [illegible] ശിക്ഷയോ [illegible] രൂപാ വരാവുന്ന പിഴയോ രണ്ടും കൂടിയോ പാത്രമാകുന്നതും ആകുന്നു. (റെഗുലേഷൻ ൨൭-ം വകുപ്പും അതനുസരിച്ചുള്ള ചട്ടങ്ങൾ ൧൦-ം വകുപ്പും നോക്കുക)

### ൨൩-ാം വകുപ്പ്.

൨൨-ം വകുപ്പിൻപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളും എല്ലാമാകട്ടെ [illegible] പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വല്ല ഭൂമിയിലും എപ്പോഴെങ്കിലും മനഃപൂർവമായി ഒന്നിലും [illegible] യാൽ ഏതെങ്കിലും തീ പിടിപ്പാൻ ഇടയാകയോ ൨൨-ം വകുപ്പിൻപ്രകാരം ഒരു ശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുള്ള [illegible] ഭൂമിയിൽ [illegible] ലി [illegible] ഭൂമിയിൽ [illegible] അവകാശത്തോടുകൂടി ആളുകളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി മതിയായ വിസ്താരമുള്ളതും [illegible] വിധത്തിൽ [illegible] പ്രദേശത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും ആയ ഒരു [illegible] ഇതിൽ വിളിക്കപ്പെടാതാകുന്നു.

### ൨൪-ാം വകുപ്പ്.

൨൩-ം വകുപ്പനുസരിച്ചു അടച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ ആരെങ്കിലും സർക്കാരിലേക്കു വേ[illegible]ളയോ [illegible] കടക്കാൻ സമ്മതിക്കയോ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നാൽ അവനു ഒരു മാസം തടവോ [illegible] വരെയുള്ള പിഴയോ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നു [illegible].

൨. വനപ്രദേശങ്ങളിൽ തീ പിടിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ഉണ്ടാകുന്ന തീകളെ കെടുത്തുന്നതിനും വനംവക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഉടനെ സഹായിക്കുന്നതിനും എല്ലാ [illegible] ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അവരവരുടെ [illegible] വനങ്ങളുടെ അതൃത്തികളിൽ പാർക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ സഹായത്തെ [illegible] കേട്ടേണ്ടതാകുന്നു.

൩. ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആപ്പീസർമാരും [illegible] റേഞ്ചാപ്പീസർമാരും [illegible] [illegible] വനങ്ങളുടെയും ഒഴിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള ഭൂമികളുടെയും [illegible] വനങ്ങളുടെയും അതൃത്തികളിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഈ നോട്ടീസിനെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി, } ഗവൺമെന്റു ചീഫ്സെക്രട്ടറി,
തിരുവനന്തപുരം, } [illegible]

## நோட்டீஸ்.

*திருவிதாங்கூர் ஸம்ஸ்தானத்தில் உள்ள காடுகளில் நெருப்பு வைக்கக்கூடாது என்று ஜனங்களுக்கு எச்சரிக்கை.*

1. *நெருப்பினால் ஸர்க்கார் காடுகளிலிருக்கிற மரங்களுக்கும் தடிகளுக்கும் ஜாஸ்தியான சேதம் உண்டாகிறது என்று திவான் அவர்களுக்கு தெரியவந்திருப்பதால், அடியில் கண்டிருக்கிற திருவிதாங்கூர் பாரெஸ்ட் ரெகுலேஷன் வகுப்புகளையும் அதனுடைய [illegible] படிக்கு கொண்டுவரப்பட்ட சட்டங்களையும், ஜனங்கள், வருகிற வேனல் காலத்தில் கண்டிப்பாய் கவனித்து நடக்கவேண்டியது என்று இதினால் பிரசுரம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.*

"21-வது வகுப்பு.

* * * * *

B. *பாதுகாக்கப்பெட்ட காடுகளோ, 4-வது பிரிவின்படி பாதுகாக்கப்பெட்ட காடாகுவதற்கு உத்தேசித்திருக்கிற காடுகளோ, நெருப்பு வைக்கிறவர்களும் அனைவருக்கும் அபாயம் நேரிடும்படி நெருப்பு மூட்டுகிற, அல்லது எரியும்படியாக ஏற்படப்பெட்ட நெருப்பை விட்டுவிட்டு வருகிறவர்களும்;*

B 1. *கன்ஸர்வேட்டர் அவர்கள் அப்போதைக்கப்போது பிரசுரம் செய்கிற மாதிரியிலும் அதில் குறிப்பிட்ட ஸமயங்களிலும் அன்னியில் காடுகளில் நெருப்பு மூட்டுகிற வைக்கிற, அல்லது கொண்டு போகுகிறவர்களும்;*

* * * * *

B (i) *பாதுகாக்கப்பெட்ட காடுகளுக்குள் நெருப்பு பரவாமல் இருப்பதற்கு வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கைகளில்லாமல், பாதுகாக்கப்பெட்ட காடுகள் தவிர வேறு காடுகளுக்கோ வனங்களுக்கோ நெருப்பு வைக்கிறவர்களும்;*

தண்டிக்குகிற கோர்ட்டார் காடுக்கு நேரிட்ட நஷ்டத்திற்காக செலுத்தும்படி உத்திரவு செய்யுகிற தொகையை செலுத்துவது தவிர, 6 மீ காவலுக்காவது 500 ரூ. அபராதத்திற்காவது அல்லது இரண்டுக்கும் ஆவது உள்படுவார்கள்—

21 A-வது வகுப்பு.

பாதுகாக்கப்பெட்ட காட்டில் ஏதாவது சுதந்திரமுடையவர்களும், அப்பேர்ப்பெட்ட காட்டிலிருந்து ஏதாவது வனம விளைவுகளை கொண்டுபோவதற்கோ, மரங்களை வெட்டி கொண்டுபோவதற்கோ, அல்லது கால்நடைகளை மேய்ப்பதாக்கோ, அனுமதி பெற்றவர்களும, அவர்களால் அப்பேர்ப்பட்ட காட்டில் வேலைக்கு அமர்த்தப்பெட்டவர்களும, அடுத்த ஏதாவது ஒரு கிருமத்தில் உள்ள, ஸர்க்கார வேலையில் இருக்கிற கிரும உத்தியோகஸ்தர்களும மற்றும் ஆள்களும,

அந்த காட்டிலோ, அதற்கு ஸமீபத்திலோ உண்டான நெருப்பைப்பற்றித் தனக்கு தெரியுகிற விபரத்தை * * *

அனுவசியமான காலதாமஸம் அன்னியில், ஸமீபத்தில் இருக்குகிற பாரெஸ்டு உத்தியோகஸ்தரிடமோ, போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஆபிஸரிடமோ தெரிவிப்பதாக்கு கடமைப் பட்டிருப்பதும தவிர, அவாகளிடம கேட்டுக்கொண்டால் (a) அந்த காட்டில் உண்டான நெருப்பை அணைப்பதாககும (b) அந்த காட்டுக்கு ஸமீபத்தில் உண்டான நெருப்பு அந்த காட்டிற்குள் பரவாமல் தடுப்பதாக்கும * * *

ஒரு பாரெஸ்டு அல்லது போலீஸ் உத்தியோகஸ்தனுக்கு அவர் வேண்டிய ஒத்தாசையுஞ் செய்ய வேண்டியது.

22-வது வகுப்பு.

B * * * 7-ம் 8-ம் கட்டளைகள்

7-ம் கட்டளை.

ஒவ்வொரு வருஷத்திலும தைமீ 1-ம் தியதி முதல் சித்திரைமீ கடைசி தியதி வரையில் ஒருவரும்,

மனப்பூர்வமாயாவது அஜாக்கிரதையினால் ஆவது, ஏதாவது ஒரு மரத்திற்கோ காட்டுக்கோ, புல்லுக்கோ, அல்லது வனம விளைவுக்கோ நெருப்பு வைக்கவோ

ஒரு பாதுகாக்கப்பெட்ட பூமியிலோ, பாதுகாக்கப்பெட்ட காடுக்கு அல்லது பாதுகாககப்பெட்ட பூமிக்கு அடுத்த ஒரு பாதுகாக்கப்பெடாத்த பூமியிலோ, நெருப்பு மூட்டவோ; மூட்டப்பெட்ட நெருப்பை எரியுமபடி விட்டு விட்டு போகவோ கூடாது.

8-ம் கட்டளை.

பாதுகாக்கப்பெட்டதோ பாதுகாக்கப்பெடாத்ததோ ஆன ஒரு பூமியில் அக்கினிபாதை உண்டானால் அடுத்த கிருமத்திலோ கிருமஙகளிலோ உள்ள ஜனங்கள் நெருப்பை அணைப்பதற்கு பாரஸ்டு டிபார்டுமென்டுக்கு உதவி செய்ய கடமைப்பெட்டிருக்குகிறார்கள் இவ்விதம செய்யத்தவறினால் 10-வது கட்டளைப்படி குடிகளுக்கு கொடுக்கப்பெட்டிருக்குகிற சுதந்திரத்தை ஸர்க்காரிலிருந்து கொஞ்சகாலம் நிறுத்திவைக்கவோ இல்லாமல் செய்யவோ செய்யலாம்—

7-ம் கட்டளைக்கு விரோதமாக நடக்குகிறவர்கள், கோர்ட்டாரால் குற்றவாளி என்று காணப்பெட்டால் ஒரு மாஸம் வரையில் காவலுக்காவது, 100 ரூ. வரையில் ஒரு அபராதத்திற்காவது அல்லது இரண்டுக்கும் ஆவது உள்ளாவார்கள் (பாரெஸ்டு ரிகுலேஷன் 22-மது வகுப்பும் அதனுஸரணமான 19-ம் கட்டளையும் பார்க்க)

23-ம் வகுப்பு.

எந்த இடத்தில், 22-வது வகுப்புபடி நிர்மாணம் செய்ததான கட்டளைகளில் எல்லாம் அல்லது ஏதாவது நடப்புக்கு கொண்டுவரப்பெட்டிருக்கிறதோ, அப்பேர்ப்பட்ட ஒரு இடததில் மனப்பூர்வமாயாவது அஜாக்கிரதையினாலாவது அக்கினிபாதை உண்டானால், திவான் அவர்கள, அந்தப்பிரிவின் பிரகாரம் ஒரு கட்டளை விதிக்கப்பெட்டிருந்தாலும கால்நடைகள மேயப்பதற்கு பாத்தியதைகள் உள்ள ஜனங்களுடைய உபயோகத்திற்கு ஸ்வாதீனமாயி ஸௌகரியமுள்ளதும் போதுமான விஸ்தீர்ணமுள்ளதும் ஆன வேறே ஒரு ஸ்தலம காண்பிக்குகிற விஷயத்தில் அந்த (அக்கினிபாதை உண்டான) இடத்தில் கால்நடைகளின் மேயசலை எவ்வளவு காலம் அவர்களுக்கு யுக்தம் என்று தோன்றுகிறதோ அவ்வளவு காலம் நிருத்திவிடலாம்—

24-வது வகுப்பு.

23-வது வகுப்புப்படி ரேய்க்கப் பிரிக்கப்பெட்ட ஒரு பூமியில் கால்நடைகளை மேய்க்கவோ, எல்லை கடைந்து உள்ளே போவதாக்கு ஸம்மதிக்கவோ செய்கிறவர்கள் ஒரு மாதம் வரையில் காவலுக்காவது 100 ரூ. வரையில் ஒரு அபாராதத்திர்க்காவது அல்லது இரண்டுக்கும ஆவது உள்ளாவார்கள்.

2. காட்டுபிரதேசங்களுக்கு நெருப்பு வைக்காமல் இருக்கவேண்டியதென்றும், உண்டாகிற அக்கினிபாதைகளை அணைப்பதற்கு வேண்டிய ஒத்தாசையை காலதாமஸம் அன்னியில் பாரஸ்டு ஆபீசர்க்கு செய்யவேண்டும் என்றும், எல்லா ரிவினியூ டிவிஷனல் ஆபீஸர்களும் அவர்களுடைய கீழ் உத்தியோகஸ்தர்களும் அவர் அவர்களுடைய அதிகார எல்லைகளுக்குள்ள காடுகளுடைய அதிர்த்திகளில் குடியிருக்குகிற ஜனங்களிடம் தன் அதிகாரதிறால் உண்டான செல்வாக்கை சரியாக உபயோகித்து சட்டம்கட்டுவார்கள் என்று வொண்மென்று நம்புகிறார்கள்.

3. டிவிஷனல் பாரெஸ்டு ஆபீஸர்களும் தாசீல்தார்களும் தன் அதிகார எல்லைக்குள்ளான பாதுகாககபபெட்ட காடுகளுக்கும், பாதுகாககப்பெட்ட பூமிகள்க்கும், பாதுக்ககப்பெடாத்த விசாலமான காடுகளுக்கும், ஸமீபத்தில் அல்லது அவைகளைச் சேர்ந்து இருக்குகிற கிராமஙகளில் இந்த எச்சரிக்கை விளம்பரததை நன்றாகப் பிரசுரம் செய்யவேணடும.

ஹுசூர்க்கசசேரி,
திருவனந்தபுரம்.

கவர்ண்மென்று சீப் செக்ரட்டறி,
எ. ஜெ. வியரு.

## NOTICE.

No P 107.

THE SRI MULAM POPULAR ASSEMBLY.

Applications for tickets of admission to the Victoria Jubilee Town Hall on the occasion of the ensuing session of the Sri Mulam Popular Assembly should be made to the undersigned.

A limited number of tickets will be issued to visitors and *bona fide* Newspaper reporters

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 20th January 1914.

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government

നംബർ പി. ൧൦൭.

## പരസ്യം.

ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭാ.

വരുന്ന ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭായോഗത്തിന്റെ വിക്ടോറിയാ ജൂബിലി ടൌൺഹാളിൽ പ്രവേശനത്തിനു ടിക്കെററിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ഗവർമ്മെണ്ട് ചീഫ സെക്രിട്ടറിക്കു അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഒരു പരിമിതമായ എണ്ണം ടിക്കെററുകൾ കാഴ്ചക്കാക്കും വത്തമാനപത്രങ്ങളുടെ ഉത്തമവിശ്വാസമായ ലേഖകന്മാൎക്കും കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൪ ജനുവരി ൨൦-.

എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർമ്മെണ്ട് ചീഫ് സെക്രിട്ടറി.

## LEGISLATIVE DEPARTMENT.

NOTIFICATION

No. J. 8/5.

The Legislative Council will meet on Tuesday the 3rd March 1914/20th Kumbhom 1089 at 12 Noon, in the Dewan's room, Public Offices.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum,
31st January 1914.

(By order)
K. NARAYANAN PANDALAI,
Secretary to the Legislative Council.

ലെജിസ്ലേററിവ് ഡിപ്പാൎട്ടമെൻറ.

പരസ്യം.

നമ്പർ J. ൮/൫

നിയമ നിൎമ്മാണസഭയുടെ യോഗം ൧൯൧൪ മാർച്ച് ൩-ാം ൧൦൮൯ കുംഭം ൨൦-ാം ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്കു ൧൨ മണിക്കു ഹജൂർക്കച്ചേരിയിൽ ദിവാൻ കച്ചേരി ചെയ്യുന്ന മുറിയിൽ കൂടുന്നതാകുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൪ ജനുവരി ൩൧-

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം,
കെ. നാരായണൻ പണ്ടാല,
ലെജിസ്ലേററിവ് കൌൺസിൽ സെക്രിട്ടറി.

## ൧൦൯൯-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസത്തിൽ പ്രധാന ഇനങ്ങളിൽ പിരിവിന്റെ വിവരം കണക്കു.

| നമ്പർ | വരവു കണക്കുകളിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ | ൧൦൯൯-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസത്തെക്കു | ൧൦൯൯-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസാവസാനം വരെ | ബഡ്ജറ്റ് അനുവാദം | ൧൦൯൮-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസത്തെക്കു | ൧൦൯൮-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസാവസാനം വരെ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | രൂപാ | രൂപാ | രൂപാ | രൂപാ | രൂപാ |
| I | നിലം പുരയിടങ്ങൾ മുതലായവ ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| II | ഉപ്പു .. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| III | എക്സൈസ് (കലാൽ പുകയില മുതലായവ) .. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| V | ചുങ്കം [illegible] ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| IV | മുദ്ര .. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| VI | വനംവക .. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| VII | പുകയില ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| VIII | രജിസ്ട്രേഷൻ ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| IXA | നീതിന്യായം കോടതി .. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| IXB | ടി ജയിൽ ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| X | [illegible] ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| XI | [illegible] . | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| XII | [illegible] ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| XIII | പൊലീസ് .. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| XIV | വിദ്യാഭ്യാസം .. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| XV | കരകൗശലവിദ്യ മുതലായ ചില്ലറ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| XVIA | മെഡിക്കൽ } ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ .. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| XVIB | സാനിട്ടറി } | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | |
| XVII | ദേവസ്വം . | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| XVIII | മരാമത്തുവകകൾ ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| XIX | പട്ടാളം .. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| XX | പബ്ലിക്കാർക്കു ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| XXI | പെൻഷൻ പങ്കും മറ്റുമുള്ള പിരിവുകൾ ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| XXII | പലവക ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| XXIII | പലിശ . | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| XXIV | ചിലവഴിച്ചും മുതൽ പലിശകിട്ടുന്നതിൽ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം ... | ... | [illegible] | ... | | [illegible] |
| XXV | [illegible] ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| XXVI | [illegible] ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | ആകെ മുതലെടുപ്പു ഇനങ്ങളിൽ .. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | **കടൻഇനങ്ങൾ** | | | | | |
| 1 | ഡെപ്പോസിറ്റും പലിശയോടുകൂടിയതു | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| 2 | ഡെപ്പോസിറ്റും അഡ്വാൻസുകളും (പലിശയില്ലാത്തതു) | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| 3 | കടം | | | | | |
| 4 | റെമിറ്റൻസ് | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| | ആകെ കടൻകണക്കു ഇനങ്ങളിൽ | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| | മൊത്തം വരവു | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |

സെൻട്രൽ അക്കൗണ്ടു ആഡിറ്റു ആഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൯൯ ധനു [illegible].

ടി. ആർ. രത്നം അയ്യർ,
മേൽവിചാരം വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.

## ൧൦൮൯-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസത്തിൽ പ്രധാനഇനങ്ങളിലുള്ള ചിലവു വകകൾ വിവരം കണക്കു.

| നമ്പർ | ചിലവു ഇനങ്ങൾ | തന്നാണ്ടു: ൧൦൮൯-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസത്തേക്കു | തന്നാണ്ടു: ൧൦൮൯-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം വരെ | ൧൦൮൯-ലെ ബഡ്ജെറ്റ് | മുന്നാണ്ടു: ൧൦൮൮ വൃശ്ചികമാസത്തേക്കു | മുന്നാണ്ടു: ൧൦൮൮ വൃശ്ചികം വരെ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | രൂപാ | രൂപാ | രൂപാ | രൂപാ | രൂപാ |
| 1 | നിലം പുരയിടങ്ങൾ വകകരം | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | ഉപ്പു | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | എക്സൈസ (കലാൽ പുകയില മുതലായതു) | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 4 | ചുങ്കത്തീരുവ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | മരിൻ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 6 | വനംവക | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 7 | മുദ്രവില | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 8 | രജിസ്ത്രേഷൻ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 9 A | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 9 B | ടി [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 10 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 11 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 12 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 13 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 14 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 15 | പോലീസു | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 16 | വിദ്യാഭ്യാസം | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 17 | കരകൌശലവിദ്യ മുതലായ ചില്ലറ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 18 A | മെഡിക്കൽ } ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 18 B | സാനിട്ടറി } ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 19 | ദേവസ്വം | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 20 | ഊട്ടുപുരകൾ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 21 | പട്ടാളം | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 22 | പബ്ലിക്ക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 23 | അലവൻസും അസൈൻമെന്റും മുതലായതു | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 24 | സൂപ്പർആന്യുവേഷൻ പെൻഷൻ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 25 | പലവക | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 26 | പലിശ | ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 27 | ചിലവിലും മുതൽപലിശക്കിട്ടതിൽ ചാർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നഷ്ടം | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 28 | അഞ്ചൽ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 29 | റെയിൽവേ | ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 30 | കൃഷിതോട്ടം മുതലായ ആദായകരങ്ങളായ പണികൾ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 31 | സിങ്കിങ്ങ് ഫണ്ടു വകക്കു കൊടുത്തതു | ... | [illegible] | [illegible] | ... | [illegible] |
| | ആകെ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | കടൻകണക്കു ഇനങ്ങൾ | | | | | |
| I | ഡെപ്പോസിറ്റ് പലിശയുള്ളതു | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| II | ഡെപ്പോസിറ്റും, അഡ്വാൻസുകളും പലിശയില്ലാത്തതു | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| III | കടൻ | ൪൦൦൦ | [illegible] | | ... | ... |
| IV | റെമിറ്റൻസ് | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| | ആകെ കടൻകണക്കു ഇനങ്ങളിൽ | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| | മൊത്തം ചിലവു | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |

സെൻട്രൽ അക്കൌണ്ടു ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റാഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൮൯ ധനു [illegible].

ടി. ആർ. [illegible],
മേൽവിചാരണചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.

[illegible]-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസത്തിൽ ട്രെഷറികളിൽ വരവിനം അവയിൽ നിന്നും ചിലവിനം വിവരം കണക്ക.

| ഖജനാവുകൾ | മുന്നിരിപ്പു | ഇതുമാസം പിരിവു | ആകെ | ഇതുമാസം ചിലവു | നീക്കിയിരിപ്പു |
|---|---|---|---|---|---|
| | രൂപാ | രൂപാ | രൂപാ | രൂപാ | രൂപാ |
| കൽക്കുളം | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ഹജൂർ ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| കൊല്ലം .. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ആലപ്പുഴ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| കോട്ടയം ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ദേവികുളം ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ജനറൽ ട്രഷറി ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ... |
| മദ്രാസ് ബാങ്ക | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| സ്ഥലത്തു ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതു ... | . | [illegible] | [illegible] | ... | [illegible] |
| വനംവക . | ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ... |
| പി. ഡബ്ല്യു. ഡി. . | ... | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ... |
| അഞ്ചൽ | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ... |
| ലോൻസ് ഫണ്ട് ... | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ... |
| ഒട്ടുക്ക ആകെ . | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

സെൻട്രൽ അക്കൌണ്ടും ആഡിറ്റും ആഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം, ൧൦൮൫ വൃശ്ചികമാസം ൨-നു.

ടി. ആർ. രത്നമയ്യർ,
മേൽവിചാരം വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.

*List of papers in the Huzur English Records selected to be destroyed under Regulation III of 1057.*

| Nature of papers. | Period. |
|---|---|
| Accounts of Public Gardens | Account Department—Received letters from 1877 to 1881 (inclusive). |
| Account of expenditure for the purchase of country medicine. | |
| Account of money realised from the produce of the General Hospital and other compounds during the year 1052 M. E. | |
| Account of medical Fund Examination, Madras. | |
| Account of Government Museum | |
| Acknowledgments of books, gazettes etc., | |
| Acknowledgments of cheques | |
| Acknowledgments of Hundies | |
| Acknowledgments of Hundies in lieu of cash | |
| Acquittance roll of pay and allowance of the Body Guard | |
| Advice of cheques for cash orders in lieu thereof | |
| Application for loans | |
| Application for certain papers needed for Captain Gray's defence in case No. 5 of 1877 | |
| Application for cheques | |
| Application for advance of pension | |
| Application to cash cheques | |
| Application for cash orders | |
| Application for ivory pieces | |
| Application for currency notes, | |
| Application for arrears of pay. | |
| Bills for payments | |
| Bills for mileage and batta. | |
| Bills for expense on account of Sirkar dinner party | |
| Bills for cart hire for conveying medicine. | |
| Boat hires. | |
| Cash statement on account of non-sirkar work in the Government Press. | |
| Circuit diaries from Peishkars. | |
| Complaint against Agasteeswaram Tahsildar for non payment of salaries for the schools. | |
| Contingent bills of Departments. | |
| Complaint of bribery against Government servants | |
| Diary of Heads of Departments. | |
| Explanation of Government servants for certain irregularities | |
| Fines inflicted on gardens in the Kottacherry bungalow-Realisation of— | |
| Grant to Public Library. | |
| Hundies to be cashed. | |
| Letter from Peishkar, Northern Division proposing general increase of pay to the staff in his Division. | |
| Letter from the Bank agent, Cochin, requesting to send the pass book for closing the account. | |
| Letter from Superintendent of Police forwarding half yearly return of furniture in the Police office. | |
| Letter from the Physician to H. H. the Maha Raja re: increase of pay to his clerks. | |
| Letter from Mr. Shangarasubba Iyer, Peishkar, regarding the non-disbursement of pay to the medical subordinates on cholera duty | |
| Letter from the Commercial agent forwarding drafts after payment | |
| Letter forwarding pension receipts | |
| Letter from the Superintendent, Government Press, forwarding statements of receipts and disbursements of non-sirkar work | |
| Letter from the Revd. S. Pettigrn, applying for coins and tiger's claw | |
| Letter from Physician to H. H. the Maha Raja complaining against the Trivandrum Peishkar for non payment of the price of meat bought for sick in Jail Hospital. | |
| List of crockery bought for Travellers' Bungalow, Trivandrum. | |
| Letter from Mr. N. Nanoo Pillai, Dewan Peishkar re. his proposed tour to Nedumangad. | |
| Letter from H. H. the 1st Prince re: the advance of his pension for a month by an order on Messrs. Arbuthnot & Co., Madras. | |
| Letter from Quilon Peishkar re: arrears of tax due from the Shertalay Tahsildar | |
| Letter from Sarvadhikariakar, Palace to send one Pagoda and half pagoda for the use of H. H. the Elia Raja. | |

| Nature of papers. | Period. |
|---|---|
| Letter forwarding house rent. | Account Department—Received letters from 1877 to 1881 (inclusive). |
| Letter from the Physician to H H the Maha Raja, Reporting that Mr. Fernandez is unable to proceed to Buthapandy for want of funds. | |
| Letter from Messrs Arbuthnot & Co, Madras, forwarding pass book written up to date. | |
| Letter from Assistant Resident sending transfer receipt for Rs 100 for an order on Quilon Tahsildar. | |
| Letter from the Inspector of Post offices, Trichinopoly Dn requesting to furnish him with a memo comparing the price of 2nd sort of rice at Peermade with that current on the plains | |
| List of books and furniture in the District schools | |
| Letter from Messrs. Arbuthnot & Co, forwarding pension receipts. | |
| Letter from the Superintendent and Magistrate C & S coffee districts re the money and jewels of one Pappu Pillai | |
| Letter from the Post Master re rice certificate for the whole of Travancore. | |
| Letter from the Government Transit Agent regarding some items of overcharge in the transmission of a carriage to the Resident | |
| Letter forwarding indent for stationery. | |
| Letter from Sarvadhikariakar, Palace, re the cost of the chair ordered for the Palace from Messrs Dun & Co. | |
| Letter from the Transit Station Master, Shoranoor, saying that the gilt chairs and iron railing were despatched on the 2nd Instant and acknowledge receipt. | |
| Letter from the Bank agent forwarding cheque books. | |
| Letter from the Commercial agent informing the despatch of Rhinoceress. | |
| Letter from the Sarvadhikariakar, Palace, regarding the feeding of Rhinoceress. | |
| Letter from C. Smith Esq, Post Master, Palamcotta sending Rs. 2 in postage stamps due to Government for staying in the Travellers' Bungalow at Nagercoil | |
| Letter from J Ross Esq, asking for information regarding the pay to be given to the Law Professors. | |
| Letter from Mr Sankarasubba Iyer regarding entries to be made in the diaries by the Eraniel Sub-Magistrate. | |
| Letter from Mr. Ross, Nellore requesting to ascertain what advance are made in connection with his tour with His Highness' trip to Calcutta. | |
| Letter from the Revd S Mateer asking permission to place an English Bible in the Travellers' Bungalows in Travancore | |
| Letter from the Residency returning the Hundy for Rs 500 duly endorsed. | |
| Letter from Messrs Arbuthnot & Co, informing the purchase of Government Securities to the value of one lakh | |
| Letter from Commissioner, Boundary Settlement, Travancore and Tinnevelly Section, forwarding pay bills | |
| Letter from Messrs Arbuthnot & Co, Madras, enclosing memo of cost at 4% Government Promissory Notes for Rs. 50,000 | |
| Letter from Commissioner, Boundary Settlement, Travancore and Tinnevelly Section requesting to be furnished with a cheque. | |
| Letter from Sarvadhikariakar, Palace, requesting orders for payment of Kopumoney to the Palace officers and servants who accompanied H. H to Padmanabhapuram. | |
| Letter from Physician to H. H the Maharaja sending bills for mileage for his inspection of Hospitals. | |
| Letter from Mr Ferguson asking for a daily allowance during his tours with the Princess in future | |
| Letter from Mr R. Jaganatha Row, offering to give cheques to any extent and to purchase Government Securities for the Sirkar | |
| Letter from Mr James Darragh, Alleppey, offering to pay 4% commission for cashing cheques. | |
| Letter from the Durbar Physician requesting that a regular diet scale may be allowed for the central jail. | |
| Letter from the Dewan Peishkar, Quilon, sending copy of a letter from Major Hutchins re expenses incurred on account of Brigadier General's trip | |
| Letter from the Durbar Physician re the payment of batta to the Superintendent of Vaccination | |
| Letter from Vallibhoy Karimbhoy re the purchase of Government securities. | |
| Medical Store returns of travelling expenses. | |
| Notice re terms of sale at annual auction at Medical Stores. | |
| Pay abstracts from Heads of Departments. | |
| Proceedings of the Superintendent of Vaccination. | |
| Pension receipts – Letters forwarding the same | |

| Nature of papers. | Period. |
|---|---|
| Price list of articles from the Superintendent of Police. | Account Department—Received letters from 1877 to 1881 (inclusive). |
| Public Gardens Account of | |
| Payment of scholarships. | |
| Pay to medical pupil on fever duty. | |
| Report of travellers arrived at Quilon. | |
| Returns of furniture and books. | |
| Requisitions for advance of pay | |
| Requisitions for disbursement of pay. | |
| Requisition for pension | |
| Requisition for scholarship | |
| Report of European strangers arrived in Trivandrum. | |
| Requisition for arrears of pay. | |
| Returns of vaccination | |
| Requisition for cheques. | |
| Requisition for Jungars | |
| Requisition for Hill allowances | |
| Requisition for Currency Notes | |
| Reminders to letters. | |
| Report of death. | |
| Requisition for increase of pay. | |
| Statement of escheat land holders. | |
| Statement of average price of articles. | |
| Statement of receipt and disbursement. | |
| Statement showing the number of parties examined in connection with escheat cases. | |
| Statement showing the amount of compensation due to parties. | |
| Statement of Nirutthal cases pending disposal | |
| Statement of irrigation works | |
| Season reports | |
| Statement of work done in Government Press. | |
| Statement of land revenue collected | |
| Statement of the cash receipts and disbursements on account of non sirkar work executed in the Government Press | |
| Statement showing the names of persons and the amount given them as charity by the Dewan. | |
| Statement half yearly of books and furniture in the District Schools. | |
| Statement of Police cases filed and disposed of | |
| Statement of work done by the Tahsildar of the Quilon Division. | |
| Statement of Magisterial and Police works. | |
| Statement of Sirkar Printing and Binding works turned out in the Government Press. | |
| Statement of appeal cases filed and disposed of. | |
| Statement of communications disposed of. | |
| Statement of expenditure of country medicines. | |
| Statement of extra charges in the Body Guard. | |
| Travelling charges requisition for payment of | |
| Traffic report on the Alleppey railway | |
| Vaccination-Proceedings from the Superintendent of vaccination. | |
| Zoological Department--Monthly accounts of expenditure. | |

## Corrections to the Sub Treasury Manual.

Page 4. Article 31.

Add the following as Note 8 to this Article:—

"Note 8:—The Strong Room of the Treasury shall, on no account, be opened on a public holiday without the special sanction of the Controlling Officer, previously obtained".

By order,
T. R. RATNAM AIYAR,
Financial Secretary.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 23rd January 1914.

## Corrections to the Sub Treasury Manual.

Page 37 Chapter X. Article 166. Line 2. Delete "and its Branch at Alleppey"

Article 167 (3), Line 2 Delete "or Alleppey"

Page 37. Article 167 For clause (5), substitute the following:— "that in the case of cheques presented for encashment, (a) they are presented by persons authorised, (Vide Appendix V for the names of such persons with the names of Treasuries from which they are authorised to cash cheques) or specially authorised in each case by the Account Office to encash them, and (b) a commission of four annas on every British Rs. 50 or fraction thereof is recovered"

Page 37 Article 168. Substitute the following for the present Article.—

The following procedure will be adopted for obtaining Bank cheques and drafts for service payments —

(i) *Salaries of officers and Pay of members of Establishment in the Trivandrum Town* The requisition to pay the whole or a portion, by Bank cheque, should be entered on the Bill itself prominently The Account Office will then make the payment by issuing a Bank cheque and a Pre-audit cheque also (if necessary)

(ii) *Salaries of officers outside Trivandrum* If an officer desires payment of the *full* amount of his claim by Bank cheque, the salary bill should be forwarded by *registered* Anchal to the Account Office, supported by a certificate from the Treasury Officer or Sub Treasury Officer, who disburses his salary, that the amount of the bill has not been paid, and payment will be made, after audit, by Bank cheque. If only part of the claim is desired to be paid by Bank cheque, the full claim should be shown in the monthly salary bill, and the amount which is desired to be paid by Bank cheque should be deducted as withheld "for issue of a Bank cheque", and the net amount alone received from the Treasury. A supplemental salary bill, claiming the withheld amount should be sent to the Account Office for payment, as above, supported similarly by a certificate from the disbursing Treasury (or Sub Treasury) Officer, that the amount was withheld in the officer's salary bill for the issue of a Bank cheque.

(iii) *Pay of members of Establishment, outside Trivandrum* When a non-gazetted officer desires payment for the whole or part of his salary by Bank cheque, the full claim should be preferred in the monthly bill in the usual course, and the amount desired to be paid by Bank cheque held over for future payment A Supplemental bill claiming this *alone* should be sent to the Account Office by *registered* Anchal A Bank cheque will then be issued and sent to the drawer of the bill

(iv) *Contingencies* Bills payable wholly or partly by Bank cheque should be either presented at the Counter of the Account Office (in the case of offices in Trivandrum Town) or sent by *registered* Anchal (in the case of offices outside Trivandrum). Bank cheques, except for payments in lieu of personal salary claims of officers, will be issued only in favour of the drawing officer, like pre audit cheques. The cheques may be endorsed over to the parties Where payment has to be made to several persons, separate cheques for the amounts payable to each should be applied for. If a Draft is *required*, it is not necessary to include the charge for commission (four annas per cent) in the bill, but the bill should be for the amount of the draft only. In the case of sterling drafts the bill should still be sent, the amount being calculated at Rs 15 for the £. Bills payable by drafts should *not* be presented at the Counter of the Account Office, but should be forwarded with covering letters only. All bills for drafts should be receipted "by transfer credit to 'Bill Payable' for a draft to be issued on (station) in favour of ( )".

(v) This procedure will apply to the P. W. and the Forest Departments also. Before sending the bill, the amount should be charged in the work register, when the cheque or draft is required for payment for works. The debit should *not* be noted in the departmental cash book. Full details of name of work, &c., should be given on the bill, (which will be in the form for office contingencies), to enable the Account Office to audit and correctly classify the charges.

(vi) Cheques will be issued only on the Bank's Head Office, but by special arrangement the cheques will be payable at the Bank's Branches at Alleppey and Cochin also *at par*.

Page 37. Article 169. For the present Article substitute the following:—"169. No cheque will ordinarily be issued against money paid into the Treasury whether by Government Departments or private parties".

Page 37. Article 170. Cancelled.

Page 37. Article 171. Line 3. Substitute "Bills Receivable" for "Bank Remittances" and delete the word "concerned" in line 5.

Page 38. Article 171. Line 2. Substitute "Bills Receivable" for "Bank Remittances".

Huzur Cutcherry,
Trivandrum,
5th January 1914.

By order,
T. R. RATNAM AIYAR,
Financial Secretary.

## Corrections to the Account Code, Part II.

Chapter XXVII.

Page 51. Article 522. Line 2. Delete "and its Branch at Alleppey".

Page 55. Article 523. Clause iii. Lines 1 and 2. Delete "or Alleppey".

Page 55. Article 523. For clause (v), substitute the following:— "that in case of cheques presented for encashment, (a) they are presented by persons authorised, (vide Appendix VI for the names of such persons with the names of Treasuries from which they are authorised to cash cheques), or specially authorised in each case, by the Account Office to encash them, and (b) a commission of annas 4 for every British Rs. 50 or fraction thereof is recovered".

Page 55. Article 524. Substitute the following for the present Article:—

(i) *Salaries of officers and Pay of members of Establishment in the Trivandrum Town.* The requisition to pay the whole or a portion, by Bank cheque, should be entered on the Bill itself prominently. The Account Office will then make the payment by issuing a Bank cheque and a Pre-audit cheque also (if necessary).

(ii) *Salaries of officers outside Trivandrum.*

If an officer desires payment of the *full* amount of his claim by Bank cheque, the salary bill should be forwarded by *Registered Anchal* to the Account Office, supported by a certificate from the Treasury Officer or Sub-Treasury officer, who disburses his salary, that the amount of the bill has not been paid; and payment will be made, after audit, by Bank cheque. If only part of the claim is desired to be paid by Bank cheque, the full claim should be shown in the monthly salary bill, and the amount which is desired to be paid by Bank cheque should be deducted as "withheld for issue of a Bank cheque", and the net amount alone received from the Treasury. A supplemental salary bill, claiming the withheld amount should be sent to the Account office for payment, as above, supported similarly by a certificate from the disbursing Treasury (or Sub-Treasury) Officer that the amount was withheld in the officer's salary bill for the issue of a Bank cheque.

(iii) *Pay of members of Establishment, outside Trivandrum.* When a non-gazetted officer desires payment for the whole or part of his salary by Bank cheque, the full claim should be preferred in the monthly bill in the usual manner, and the amount th. ured to be paid by Bank cheque held over for future payment. A supplementary bill claiming this *alone* should be sent to the Account Office by *registered* Anchal. A Bank cheque will then be issued and sent to the drawer of the bill.

(iv) *Contingencies.* Bills payable wholly or partly by Bank cheque should be either presented at the Counter of the Account Office (in the case of Offices in Trivandrum Town) or sent by *registered* Anchal (in the case of offices outside Trivandrum). Bank cheques, except for payments in lieu of personal salary claims of officers, will be issued only in favour of the drawing Officer like pay order cheques. The cheques may be endorsed over to the parties. When payment has to be made to several persons, separate cheques for the amounts payable to each should be applied for. If a Draft is required, it is not necessary to include the charge for commission (four annas per cent) in the bill, but the bill should be for the amount of the draft only. In the case of sterling drafts the bill should still be sent, the amount being calculated at Rs 15 for the £. Bills payable by drafts should *not* be presented at the Counter of the Account Office, but should be forwarded with covering letters only. All bills for draft should be receipted "by transfer credit to 'Bill Payable' for a draft to be issued on (station) in favour of ( )".

(v) This procedure will apply to the P. W. and the Forest Departments also. Before sending the bill the amount should be charged in the work register, when the cheque or draft is required for payment for works. The debit should *not* be noted in the departmental cash book. Full details of name of work &c., should be given on the bill, (which will be in the form for office contingencies), to enable the Account Office to audit and correctly classify the charges.

(vi) Cheques will be issued only on the Bank's Head Office, but by special arrangement the cheques will be payable at the Bank's Branches at Alleppey and Cochin also *at par*.

Page 53. Article 525. For the present Article, substitute the following:— "525. No cheque will ordinarily be issued against money paid into the Treasury whether by Government Departments, or private parties."

Page 55. Article 526. Line 2. Substitute "Bills Receivable" for "Bank Remittances" and delete the word 'concerned' in line 4.

Page 55. Article 527. Line 2. Substitute "Bills Receivable" for "Bank Remittances".

Page 55. Article 528. Last line. Substitute "Bills Receivable" for "Bank Remittances".

Page 56. Article 529. Lines 2 & 3. Substitute "by Bank of Madras, Madras, to the Account Officer" for "by the Madras Head Office and the Branch at Alleppey to the Dewan".

Huzur Cutcherry, }
Trivandrum, }
5th January 1914. }

By order,
T. R. RATNAM AIYAR,
Financial Secretary.

**Corrections to the Account Code, Part II.**

Page 23. Article 388.

Add the following as a Note to this Article:—

"Note.—The Strong Room of the Treasury shall on no account, be opened on a public holiday without the special sanction of the Controlling Officer, previously obtained".

Huzur Cutcherry, }
Trivandrum, 23rd January 1914. }

By order,
T. R. RATNAM AIYAR,
Financial Secretary.

# TRAVANCORE

# GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LII.] TRIVANDRUM, TUESDAY, February 3, 1914 / Makaram 21, 1089. No. 5.


## Part II.—രണ്ടാം ഭാഗം

### Notice.

The following books are available for sale at the Government Pross, at the prices noted against each.

| No. | Name of publication. | Price per copy. Rs | ch | c. | Remarks. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malayalam Infant Reader, 10th Edition ... | ... | 2 | 4 | 10 per cent commission on every 100 copies. |
| 2 | Malayalam First Reader, 7th Edition ... | ... | 5 | | |
| 3 | Malayalam Second Reader, 6th Edition ... | ... | 6 | ... | |
| 4 | Treasury Manual, English ... | ... | 4 | ... | |
| 5 | Account Code, Part I Do. ... | ... | 6 | ... | |
| 6 | Do. Do. Malayalarn ... | ... | 6 | ... | |
| 7 | Do. Part II Malayalam ... | ... | 6 | ... | |
| 8 | Christianity in Travancore English ... | ... | 14 | 4 | |
| 9 | Forest Trees of Travancore, English ... | 3 | 15 | 12 | |
| 10 | The Unrepealed Regulations, English (3 Vols.) ... | 8 | 4 | ... | |
| 11 | Map of Travancore, Malayalam ... | 3 | 1 | 8 | |
| 12 | Do. Tamil ... | 3 | 1 | 8 | |

| No | Name of publication. | Price per copy. Rs. | ch | c. | Remarks. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Travancore Law Reports—Index to Volume X | ... | 14 | ... | |
| 14 | Do. Vol X Part IV | ... | 14 | ... | |
| 15 | Do Vol. XI Part IV | ... | 14 | .. | |
| 16 | Do. Index to Vol. XI | ... | 14 | .. | |
| 17 | Do. Index to Vol. XII | ... | 14 | ... | |
| 18 | Do. Index to Vol XIII | ... | 14 | ... | |
| 19 | Do. Index to Vol XVIII | ... | 14 | ... | |
| 20 | Do. Vol XVIII Part I | .. | 14 | ... | |
| 21 | Do Index to Vol XXI | .. | 14 | . | |
| 22 | Do. Index to Vol. XXII | .. | 14 | .. | |
| 23 | Do. Vol XXIII Part III | ... | 14 | .. | |
| 24 | Do. Do. Index | .. | 14 | ... | |
| 25 | Do. Vol XXIV Part III | .. | 14 | ... | |
| 26 | Do. Do. Part IV | ... | 14 | . | |
| 27 | Do. Vol XXVII Part II | ... | 14 | ... | |
| 28 | Do. Do. III | .. | 14 | ... | |
| 29 | Do. Do. IV | ... | 14 | ... | |
| 30 | Do. Do. Index | ... | 14 | .. | |
| 31 | Do. Vol XXVIII Part I | ... | 14 | . | |
| 32 | Do. Vol XXIII | 2 | 14 | ... | |
| 33 | Do. Vol XXIV | 2 | 14 | | |
| 34 | Do Vol XXVIII Part II | ... | 14 | . | |
| 35 | Do. Vol. XXVIII Part III | .. | 14 | ... | |
| 36 | Do. Vol XXVIII Part IV | . | 14 | . | |
| 37 | Do Vol. XXVIII Index | .. | 14 | ... | |
| 38 | Do Vol XXIX Part I | ... | 14 | ... | |
| 39 | Do. Do. Part II | . | 14 | ... | |
| 40 | Do. Vol. XXIX Part III | ... | 14 | ... | |
| 41 | Do. Do. Part IV | ... | 14 | . | |
| 42 | Do. Do Index | ... | 14 | ... | |
| 43 | Regulation I of 1062 Malayalam Court fee | .. | 2 | . | |
| 44 | Do. II of 1062 Malayalam Limitation. | ... | 4 | ... | |
| 45 | Do. I of 1063 Malayalam | .. | 14 | ... | |
| 46 | Do. II of 1067 Land Conservancy, English | . | 1 | ... | |
| 47 | Do. III of 1067 Land Acquisition, English | . | 2 | ... | |
| 48 | Do. Do. Malayalam | . | 2 | | |
| 49 | Do I of 1068 Revenue Recovery, English | | 9 | ... | |
| 50 | Do V of 1068 | ... | 1 | ... | |
| 51 | Do. V of 1068 | .. | 1 | .. | |
| 52 | Do. I of 1070, Registration Rules, Malayalam | ... | 17 | 4 | |
| 53 | Do. III of 1071 Gambling, English | ... | 3 | .. | |
| 54 | Do. Do. Malayalam | ... | 3 | .. | |
| 55 | Do. II of 1073 General clauses | ... | 4 | ... | |
| 56 | Do. Malayalam | ... | 6 | . | |
| 57 | Do. III of 1072 Irrigation, English | .. | 6 | 8 | |
| 58 | Do. Do. Malayalam | ... | 8 | ... | |
| 59 | Stamp Regulation IV of 1080 English | ... | 7 | ... | |
| 60 | Regulation IV of 1073, Abkari, English | ... | 14 | ... | |
| 61 | Do. Do. Malayalam | ... | 18 | . | |
| 62 | Do VI of 1073 Departmental Enquiry, Malayalam. | ... | 2 | ... | |
| 63 | Do I of 1074 Penal Code, English | . | 14 | .. | |
| 64 | Do. Do. Malayalam | .. | 16 | . | |
| 65 | Do. II of 1074, Cr. P. C., English | ... | 21 | 6 | |
| 66 | Do. Do. Malayalam | 1 | | 8 | |
| 67 | Do. V of 1074 Land Acquisition for Railways, English. | ... | 12 | ... | |
| 68 | Do. Do. Malayalam | .. | 2 | . | |
| 69 | Do. VI of 1074 Wills, English | ... | 1 | 8 | |
| 70 | Do. Do. Malayalam | ... | 2 | ... | |
| 71 | Do. III of 1075 Malayalam | .. | 4 | ... | |
| 72 | Do. III of 1076 T. I. C., English | ... | 7 | ... | |
| 73 | Do. Do. Malayalam | ... | 7 | ... | |

| No. | Name of publication. | Price per copy. Rs. | ch. | c. | Remarks. |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Regulation II of 1079 Printing Press, English ... | ... | 2 | 8 | |
| 75 | Do. Do Malayalam ... | ... | 3 | .. | |
| 76 | Do. III of 1079 Religious Endowments, English .. | ... | 1 | ... | |
| 77 | Do. Do Malayalam .. | ... | 1 | 8 | |
| 78 | Do. IV of 1079 Cruelty to Animals, English .. | .. | 1 | 8 | |
| 79 | Do Do Malayalam . | ... | 1 | 8 | |
| 80 | Do V of 1079 Use of Explosives, English .. | ... | 1 | .. | |
| 81 | Do. Do. Malayalam .. | ... | 1 | 8 | |
| 82 | Regulation I of 1068, the Nair Regulation, English .. | ... | 1 | .. | |
| 83 | Do. Do. Malayalam ... | ... | 1 | .. | |
| 84 | Treasury Manual Reprint Malayalam .. | ... | 7 | .. | |
| 85 | Travancore Education Code English ... | ... | 14 | .. | |
| 86 | Do. Malayalam | . | 7 | . | |
| 87 | Sub-Treasury Manual, English .. | ... | 6 | .. | |
| 88 | Malayalam Education Code .. | . | 7 | .. | |
| 89 | T. S. R. English 3rd Edition ... | ... | 21 | .. | |
| 90 | Polymetrical Table, English ... | 1 | .. | .. | |
| 91 | Malayalam Almanac for 1088 .. | . | 14 | . | |
| 92 | Sheet Calendar for 1088 .. | .. | 2 | . | |
| 93 | Tear-off Calendar for 1088 .. | .. | 5 | . | |
| 94 | Christian Commission Report, English | .. | 4 | | |
| 95 | Do. Do. Malayalam ... | .. | 4 | .. | |
| 96 | Do Do. Tamil .. | ... | 4 | . | |
| 97 | Census Report for 1911, Part I, Report ... | 8 | 1 | 8 | |
| 98 | Do. Do. Part II, Imperial Tables .. | .. | 1 | 0 | |
| 99 | Do Do. Part III, Provincial Tables ... | 2 | 15 | 4 | |
| 100 | Do. Do. Malayalam . | . | 14 | .. | |
| 101 | Service book . | . | 1 | . | |
| 102 | Malayalam Almanac for 1089 .. | | 14 | .. | |
| 103 | Sheet Calendar for 1089 . | . | 2 | | |
| 104 | Tear-off Calendar for 1089 ... | | 5 | .. | |
| 105 | Arnold's Copy books ... | ... | 2 | . | |
| 106 | Almanac and Directory, 1914 .. | 1 | 7 | 10 | |
| 107 | Sheet Calendar for 1914 . | . | 2 | | |
| 108 | Diary, 1914 . | .. | [illegible] | .. | |

Government Press,
Tivandrum, 21-6-1089.

W. J. BECK,
Superintendent.

## Notice regarding the sale of Travancore Law Reports.

One Volume of the Travancore Law Reports will be issued every year from the Government Press, Trivandrum, in four Parts with an Index published as follows :—

1st Part by the end of February.

2nd Part by the end of June.

3rd Part by the end of August.

4th Part by the end of November.

Index by the end of December.

The price fixed for each Part or Index is chs. (14) fourteen for purchasers in Travancore, and As. (7) seven pies (11) for those outside the State. A postage of half a chuckram by Anchal and half an anna by Post will be charged in addition. Subscriptions may be paid annually for all the Parts and the Index together or periodically for each Part.

All subscriptions inclusive of postage are payable in advance, to the Superintendent Government Press, either in cash or by Treasury receipt, or Anchal Hundi or Postal Money Order.

Government Press,
Tivandrum, 2nd January 1914.

W. J. BECK,
Superintendent.

കോട്ടയം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

കോട്ടയം താലൂക്കിൽ തിരുനക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽവെച്ചു ൧൦൮൪-മാണ്ടു മീനമാസം ൩൦-ാം- മുതൽ ൧൦ ദിവസത്തേക്കു നടത്തിപ്പാനുള്ള ഉത്സവം അടിയന്തിരത്തിനു വേണ്ട കോപ്പുകൾ കുത്തകയായി ഏല്പിക്കുന്നതിനു കുംഭമാസം ൭-ാം- കോട്ടയം താലൂക്കിലും ൧൬-ാം- ഈ കച്ചേരിയിലും വച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും ൧൦ ശ്രൂപാവീതം ഡേമണി വെക്കാതെ ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതല്ലാ. കുറഞ്ഞ തുകക്കു ഏല്ക്കുന്നവരുടെ മേൽ സർക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ഗവർമ്മെന്റു അനുവാദപ്രകാരം ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ൧൦-ൽ ഒരു ഭാഗം ഡേമണിയും ലേലക്കാരന്റെ ചിലവിന്മേൽ ഉടമ്പടിയും വെപ്പിച്ചു കുത്തക കൊടുത്തു നടത്തിക്കുന്നതും അടിയന്തിരം കഴിഞ്ഞു കണക്കു തീർപ്പിച്ചു പണം കൊടുപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു ഡേമണി വച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ തുക അവർ കുത്തകയുടെ ഉറപ്പിനു വെക്കേണ്ട ഡേമണിക്കു ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ശേഷംപേരുടെ ഡേമണി ഉടൻ തിരികെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണു. ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതിനു ശേഷം ഉടമ്പടി മുതലായതു വെക്കാതെയോ ഉടമ്പടി വച്ചതിന്റെ ശേഷം അതിലെ വാചകപ്രകാരം ശരിയായി നടക്കാതെയോ ഇരുന്നാൽ ഡേമണി വച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യ പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതല്ക്കൂട്ടിക്കുന്നതു കൂടാതെ വേറെ വിധം ഏർപ്പാടു ചെയ്തു നടത്തിക്കുന്നതിൽ വച്ചു ഉണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങളും കരക്കടിശ്ശികപോലെ ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണു.

൧൦൮൪-മാണ്ടു മകരമാസം ൧൫-ാം-

ദിവാൻപേഷ്കാർ, കൃഷ്ണൻ അയ്യപ്പൻ.
പകരം അസിസ്റ്റന്റ്,
കെ. രാമസ്വാമിഅയ്യൻ.

കോട്ടയം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

ചേർത്തല താലൂക്കിൽ ചേർത്തല ക്ഷേത്രത്തിൽവച്ചു ൧൦൮൪-മാണ്ടു മീനമാസം ൨൦-ാം- മുതൽ ൧൦ ദിവസത്തേക്കു നടത്തിപ്പാനുള്ള ഉത്സവം അടിയന്തിരത്തിനു വേണ്ട കോപ്പുകൾ കുത്തകയായി ഏല്പിക്കുന്നതിനു കുംഭമാസം ൯-ാം- ചേർത്തല താലൂക്കിലും ൧൬-ാം- ഈ കച്ചേരിയിലും വച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും ൧൦ ശ്രൂപാവീതം ഡേമണി വെക്കാതെ ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതല്ലാ. കുറഞ്ഞ തുകക്കു ഏല്ക്കുന്നവരുടെ മേൽ സർക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ഗവർമ്മെന്റു അനുവാദപ്രകാരം ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ൧൦-ൽ ഒരു ഭാഗം ഡേമണിയും ലേലക്കാരന്റെ ചിലവിന്മേൽ ഉടമ്പടിയും വെപ്പിച്ചു കുത്തക കൊടുത്തു നടത്തിക്കുന്നതും അടിയന്തിരം കഴിഞ്ഞു കണക്കു തീർപ്പിച്ചു പണം കൊടുപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു ഡേമണി വച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ തുക അവർ കുത്തകയുടെ ഉറപ്പിനു വെക്കേണ്ട ഡേമണിക്കു ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ശേഷംപേരുടെ ഡേമണി ഉടൻ തിരികെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണു. ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതിനു ശേഷം ഉടമ്പടി മുതലായതു വെക്കാതെയോ ഉടമ്പടി വച്ചതിന്റെ ശേഷം അതിലെ വാചകപ്രകാരം ശരിയായി നടക്കാതെയോ ഇരുന്നാൽ ഡേമണി വച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യ പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതല്ക്കൂട്ടിക്കുന്നതു കൂടാതെ വേറെ വിധം ഏർപ്പാടു ചെയ്തു നടത്തിക്കുന്നതിൽ വച്ചു ഉണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങളും കരക്കടിശ്ശിക പോലെ ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണു.

൧൦൮൪-മാണ്ടു മകരമാസം ൧൫-ാം-

ദിവാൻപേഷ്കാർ, കൃഷ്ണൻ അയ്യപ്പൻ.
പകരം അസിസ്റ്റന്റ്,
കെ. രാമസ്വാമിഅയ്യൻ.

കോട്ടയം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നു

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

കോട്ടയം താലൂക്കിൽചേർന്ന തിരുനക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചു ൧൦൮൯-മാണ്ടു മീനമാസം ൧൩-മുതൽ ൧൦ ദിവസത്തേക്കു നടത്തിപ്പാനുള്ള ഉത്സവം വകക്കു വേണ്ട ... കുത്തകയായി ഏല്പിക്കുന്നതിനു കുംഭമാസം ... കോട്ടയം താലൂക്കിലും ൧൩-ാം കച്ചേരിയിലും വെച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും ൧൦ രൂപാ വീതം ഡേമണി വെക്കാതെ ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതല്ലാ. കുറഞ്ഞ തുകക്കു ഏറ്റെടുക്കുന്നവരുടെ മേൽ സക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ഗവമ്മെണ്ടു അനുവാദപ്രകാരം ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ൧൨-ൽ ഒരു ഭാഗം ഡേമണിയും ലേലക്കാരന്റെ ചിലവിന്മേൽ ഉടമ്പടിയും വെപ്പിച്ചു കുത്തക കൊടുത്തു നടത്തിക്കുന്നതും അടിയന്തിരം കഴിഞ്ഞു കണക്കു തിട്ടിച്ചു പണം കൊടുപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു ഡേമണി വച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ തുക അവർ കുത്തകയുടെ ഉറപ്പിനു വെക്കേണ്ട ഡേമണിക്കു ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ശേഷം പേരുടെ ഡേമണി ഉടൻ തിരിയെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണു. ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതിനു ശേഷം ഉടമ്പടി മുതലായതു വെക്കാതെയൊ ഉടമ്പടി വച്ചതിന്റെ ശേഷം അതിലെ താല്പയ്യപ്രകാരം ശരിയായി നടക്കാതെയൊ ഇരുന്നാൽ ഡേമണി വച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യ പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതൽ കൂട്ടിക്കുന്നതു കൂടാതെ വേറെ വിധം ഏപ്പാടു ചെയ്തു നടത്തിക്കുന്നതിൽ വച്ചു ഉണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങളും കരക്കടിശികപോലെ ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണു

൧൦൮൯-മാണ്ടു മകരമാസം ൧൯-ാനു.

ദിവാൻ പേഷ്കാർ, കൃഷ്ണൻ അയ്യപ്പൻ.

പകരം അസിസ്റ്റന്റു കെ. രാമസ്വാമി അയ്യൻ

കോട്ടയം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

വൈക്കം താലൂക്കിൽ തിരുമൂഴിക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിൽവെച്ചു ൧൦൮൯-മാണ്ടു മേടമാസം ൻ-ാം മുതൽ ൨ ദിവസത്തേക്കു നടത്തിപ്പാനുള്ള ഉത്സവം അടിയന്തിരത്തിനു വേണ്ട കോപ്പുകളും കുത്തകയായി ഏല്പിക്കുന്നതിനു കുംഭമാസം ൨൨-ാം വൈക്കം താലൂക്കിലും ൨൩-ാം കച്ചേരിയിലും വച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും ൧൦ രൂപാ വീതം ഡേമണി വെക്കാതെ ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതല്ലാ. കുറഞ്ഞതുകക്കു ഏല്പെടുന്നവരുടെ മേൽ സക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ഗവമ്മെന്റു അനുവാദപ്രകാരം ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ൧൨-ൽ ഒരു ഭാഗം ഡേമണിയും ലേലക്കാരന്റെ ചിലവിന്മേൽ ഉടമ്പടിയും വെപ്പിച്ചു കുത്തക കൊടുത്തു നടത്തിക്കുന്നതും അടിയന്തിരം കഴിഞ്ഞു കണക്കു തിട്ടിച്ചു പണം കൊടുപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു ഡേമണി വച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ തുക അവർ കുത്തകയുടെ ഉറപ്പിനു വെക്കേണ്ട ഡേമണിക്കു ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ശേഷംപേരുടെ ഡേമണി ഉടൻ തിരിയെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതിനു ശേഷം ഉടമ്പടി മുതലായതു വെക്കാതെയൊ ഉടമ്പടി വച്ചതിന്റെ ശേഷം അതിലെ താല്പയ്യപ്രകാരം ശരിയായി നടക്കാതെയൊ ഇരുന്നാൽ ഡേമണി വച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യ പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതൽ കൂട്ടിക്കുന്നതു കൂടാതെ വേറെ വിധം ഏപ്പാടു ചെയ്തു നടത്തിക്കുന്നതിൽ വച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങളും കരക്കടിശിക പോലെ ലേലക്കാരനിൽനിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണ്.

൧൦൮൯-മാണ്ടു മകരമാസം ൧൯-ാനു.

ദിവാൻപേഷ്കാർ, കൃഷ്ണൻ അയ്യപ്പൻ.

പകരം അസിസ്റ്റന്റു, കെ രാമസ്വാമി അയ്യൻ.

ഹജൂർ ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽനിന്നും
പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നാൽ

[illegible] മൂന്നാം തീയതി [illegible] ഗാരത്തിൽവീട്ടിൽ നീലകണ്ഠൻ [illegible] നടത്തിയ വിചാരണ [illegible] നമ്പരിൽ വൃശ്ചികം ൨൮- എഴുതിയ റിപ്പോ[illegible] ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ [illegible] ബോധിപ്പിക്കയും [illegible] പ്രകാരം ചെയ്യാത്തപക്ഷം അന്യം നില്പ് സ്ഥാപിച്ചു [illegible]തീരുമാനിക്കുന്നതിനിടവരുന്നതുമാണ്

൧൦൭൯-മാണ്ടു [illegible]മാസം ൨൭-

ദിവാൻ പേഷ്കാർ,
കൃഷ്ണൻ [illegible]

ദേവസ്വം ഡിവിഷൻകച്ചേരിയിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നാൽ

അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന കുംഭമാസം ൩൦-നു കൊടിയേറി നടക്കേണ്ട ഉത്സവം പ്രമാണിച്ചു, കരിമരുന്നു, വിറകുവെട്ടു, വിളക്കുവെപ്പു, തീവെട്ടിപിടിപ്പു, മതലായ വേലകൾ കുത്തക കൊടുത്തു നടത്തിക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതും അതിലേക്കു ആളേല്പിക്കുവാൻ കുംഭമാസം ൭-നു അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ വച്ചു തഹശീൽദാർ ലേലം ചെയ്യുന്നതും ആകുന്നു

ഓരോരുത്തരും അഞ്ചു രൂപാ ഡേമണി കെട്ടിവെക്കാതെ ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതല്ല കുറഞ്ഞ തുകകൾ ഏറ്റുപ്പെടുന്നവരുടെ മേൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാണ അങ്ങിനെ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയാൽ ഉടനെ കുത്തക ശരിയായി നടത്തുമെന്നുള്ള ഉറപ്പിന്നുവേണ്ടി ലേല സംഖ്യയിൽ നൂറിനു അഞ്ചു വീതം ഡേമണിയും ലേലക്കാരൻെറ ചിലവിന്മേൽ ഉടമ്പടിയും വെക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനായി ഡേമണി വെക്കുന്നവരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നവരുടെ പണം കുത്തകയുടെ ഉറപ്പിന്നുള്ള ഡേമണിക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും ശേഷംപേരുടെ ഡേമണി ഉടൻ മടക്കി കൊടുക്കുന്നതും ആകുന്നു.

ലേലത്തിനു പിടിച്ചതിൻെറ ശേഷം ഉടമ്പടി മുതലായതു വെക്കാതെയൊ ഉടമ്പടി വച്ചതിൽ പിന്നെ അതിലെ താല്പര്യപ്രകാരം ശരിയായി നടക്കാതെയൊ ഇരുന്നാൽ ഡേമണി പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതൽ കൂട്ടുന്നതു കൂടാതെ വേറെ വിധം നടത്തിക്കുന്നതിൽ വച്ചുണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങളും കരക്കുടിശ്ശികപോലെ ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതും ലാഭമുണ്ടാകുന്നപക്ഷം അതിലേക്കു അയാൾക്കു അവകാശം പറഞ്ഞു കൂടാത്തതും ആകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിലെ ഇഷ്ടംപോലെ ആയിരിക്കയും ചെയ്യും. കൂടുതൽ വിവരം അറിവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക തഹശീൽദാരുടെ അടുക്കൽ ഹാജരായി ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞുതരുന്നതാണ. എന്നു,

൧൦൮൦ മകരം ൨൩-

ദിവാൻപേഷ്കാർ,
കെ. നാരായണമേനോൻ,
പകരം അസിസ്റ്റൻറ എൻ. രാജാരാമയ്യർ.

കൊല്ലം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും
പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

മാവേലിക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന കുംഭമാസം ൧൦-ാം കൊടിയേറി നടക്കേണ്ട ഉത്സവം പ്രമാണിച്ചു പതിവുള്ള കോപ്പുകൾ ഏറ്റുപ്പിക്കുന്നതിനു കത്തകകൾ ഏറ്റേല്പിപ്പാൻ കുംഭമാസം ൨-ാം പകൽ ൧൨ മണിക്കു മാവേലിക്കര താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽ വച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും പത്തു രൂപാ വീതം ഡേമണി വയ്ക്കാതെ ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതല്ലാ. കുറഞ്ഞ തുകക്കു ഏല്ക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ഗവൎമ്മെന്റനുവാദപ്രകാരം ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുന്നതിൽ ലേല തുകയിൽ എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം ഡേമണിയും ചെലുത്തി ലേലക്കാരന്റെ ചിലവിന്മേൽ ഉടമ്പടിയും വാങ്ങി കത്തക കൊടുത്തു നടത്തിക്കുന്നതും അടിയന്തിരം കഴിഞ്ഞു കണക്കു തീൎപ്പിച്ചു പണം കൊടുപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു ഡേമണി വയ്ക്കുന്നവരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നവരുടെ പണം അവർ കത്തകയുടെ ഉറപ്പിനായി വയ്ക്കേണ്ട ഡേമണിക്കു ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ശേഷം പേരുടെ ഡേമണി ലേലം അവസാനിച്ചാൽ ഉടൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതിന്റെ ശേഷം കത്തകയുടെ ഉറപ്പിനു വേണ്ട ഡേമണിയും ഉടമ്പടിയും വയ്ക്കാതെയൊ ഉടമ്പടി വച്ചതിൽ പിന്നെ അതിലെ താല്പൎയ്യപ്രകാരം ശരിയായി നടക്കാതെയൊ ഇരുന്നാൽ ഡേമണി വച്ചിട്ടുള്ള പണം പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതൽ കൂട്ടുന്നതു കൂടാതെ വേറെ വിധം ഏൎപ്പാടു ചെയ്തു നടത്തിക്കുന്നതിൽ വരുന്നതാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങളും ചിലവുകളും മേലെ ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതുമാകുന്നു. ലാഭമുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അതിലേക്കു അയാൾക്കു അവകാശം പറയത്തക്കതല്ലാ. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും ഗവൎമ്മെന്റിലെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കും എന്നു

൧൦൬൧ൽ മകരമാസം ൧൫-ാം,

ദിവാൻ പേഷ്കാർ കെ. നാരായണമേനോൻ.
പകരം അസിസ്റ്റണ്ടു എൻ. രാജാരാമരായർ.

കൊല്ലം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും
പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

മാവേലിക്കര താലൂക്കിൽ ചെറിയനാട്ടു പകുതിയിൽ വല്യകോയിക്കൽ കിഴക്കു കളരി ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന മീനമാസം ൧-ാം കൊടിയേറി നടക്കേണ്ട ഉത്സവം പ്രമാണിച്ചു പതിവുള്ള കോപ്പുകൾ ഏറ്റുപ്പിക്കുന്നതിനു കത്തകകൾ ഏറ്റേല്പിപ്പാൻ കുംഭമാസം ൨-ാം പകൽ ൧൨ മണിക്കു മാവേലിക്കര താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽ വച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും പത്തു രൂപാ വീതം ഡേമണി വയ്ക്കാതെ ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതല്ലാ. കുറഞ്ഞ തുകക്കു ഏല്ക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ഗവൎമ്മെന്റനുവാദപ്രകാരം ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ലേലത്തുകയിൽ എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം ഡേമണിയും ലേലക്കാരന്റെ ചിലവിന്മേൽ ഉടമ്പടിയും വാങ്ങിച്ചു കത്തക കൊടുത്തു നടത്തിക്കുന്നതും അടിയന്തിരം കഴിഞ്ഞു കണക്കു തീൎപ്പിച്ചു പണം കൊടുപ്പിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു ഡേമണി വയ്ക്കുന്നവരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നവരുടെ പണം അവർ കത്തകയുടെ ഉറപ്പിനായി വയ്ക്കേണ്ട ഡേമണിക്കു ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ശേഷം പേരുടെ ഡേമണി ലേലം അവസാനിച്ചാൽ ഉടൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഡേമണിയും ഉടമ്പടിയും വയ്ക്കാതെയൊ ഉടമ്പടി വച്ചതിൽ പിന്നെ അതിലെ താല്പൎയ്യപ്രകാരം നടക്കാതെയൊ ഇരുന്നാൽ ഡേമണി വച്ചിട്ടുള്ള പണം പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതൽ കൂട്ടുന്നതു കൂടാതെ വേറെ വിധം ഏൎപ്പാടു ചെയ്തു നടത്തിക്കുന്നതിൽ വരുന്നതാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങളും ചിലവുകളും മേലെ ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതുമാകുന്നു. ലാഭമുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അതിലേക്കു അയാൾക്കു അവകാശം പറയത്തക്കതല്ലാ. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും ഗവൎമ്മെന്റിലെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കും എന്നു

൧൦൬൧ൽ മകരം ൧൫-ാം.

ദിവാൻ പേഷ്കാർ കെ. നാരായണമേനോൻ,
പകരം അസിസ്റ്റണ്ടു എൻ. രാജാരാമരായർ,

NOTICE

It is hereby notified for the information of the public that cholera has broken out at Thekkumadoo in Puliyara pakuthy of Shencottah Taluk from 30-5-1089.

Taluk Cutcherry } P N KRISHNA PILLAI,
Shencottah } Tahsildar.

ചെങ്കോട്ട താലൂക്കകച്ചേരിയിൽ നിന്നും

ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു എന്തെന്നാൽ

ഈ താലൂക്കിൽ ചേന്ന പുളിയറ പകുതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട തെക്കുമേട എന്ന സ്ഥലത്തു ൩൦-ാം-വൽ മുതൽ വിഷൂചിക ദീനം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

താലൂക്കകച്ചേരി, } തഹശീൽദാർ,
ചെങ്കോട്ട. } പി. എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള.

செங்கோட்டை தாலூகாகச்சேரியில் நின்றும்
பிரஸித்தப்படுத்துகிறதென்னவென்றால்

ஈ தாலூக்கில் சேர்ந்த புளியரைபகுதியில உள்பட்ட தெக்குமேடு என்ற ஸ்தலத்து 30-5-89 முதல் வாந்திபேதி துடங்கியிருக்குன்னு.

தாலூகாகச்சேரி, } தகசீல்தார்,
செங்கோட்டை, } பி. என. கிருஷ்ணபிள்ள.

NOTICE

It is hereby notified for the information of the public that cholera broke out at Pampile a village in Aykudi pakuthy of Shencottah Taluk from 27-5-1089

Taluk Cutcherry, } P N. KRISHNA PILLAI,
Shencottah, 1-6-1089. } Tahsildar.

ചെങ്കോട്ട താലൂക്കകച്ചേരിയിൽ നിന്നും

ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു എന്തെന്നാൽ

ഈ താലൂക്കിൽ ചേന്ന ആയിക്കുടി പകുതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പൺപിളി എന്ന സ്ഥലത്തു ൨൭-ാം-വൽ മുതൽ വിഷൂചിക ദീനം തുടങ്ങി നടക്കുന്നതാകുന്നു.

താലൂക്കകച്ചേരി, } തഹശീൽദാർ,
ചെങ്കോട്ട, } പി. എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള.
൧—൬—൮൯.

செங்கோட்டை தாலூக்குகச்சேரியில்நின்றும்
பிரஸித்தப்படுத்துகிறதென்னவென்றால்

ஈ தாலூக்கில சேர்ந்த ஆயிக்குடி பகுதியில் உள்பட்ட பண்பிளி என்ற ஸ்தலத்து 27-5-89 முதல வாந்திபேதி துடங்கி நடக்குன்னதாகுன்னு.

தாலூககுகச்சேரி, } தகசீல்தார,
செங்கோட்டை, } பி. என். கிருஷ்ணபிள்ள.
1—6—89.

NOTICE

No 837

The public are hereby informed, under Section 6, Part II of Cholera Rules in force, that there are sporadic cases of cholera at Tittivila and Boothapandy.

Boothapandy, } G VELU PILLAI,
10 6-89 } Ag. Tahsildar

നമ്പ്ര വ്യന്ദ

തോവാള താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽ നിന്നും കാട്ടാറ്റുപ്ലേഗ് ൧-ാം ഭാഗം ൩-ം വകുപ്പനുസരിച്ചു പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

ഭൂതപ്പാണ്ടിയിലും തിട്ടുവിളയിലും കാളറാദീനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ വിവരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

൧൦൮൯-ൻ മകരം ൧൫-൹

ആ തഹശീൽദാർ ജി. വേലുപ്പിള്ള.

പത്തനാപുരം താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽ നിന്നും
പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

ഈ താലൂക്കിൽ ചേന്ന പട്ടാഴി ദേവസ്വം കണക്കെഴുത്തായിരുന്നു മരിച്ചുപോയ പട്ടാഴിദേശം പ്രവൃത്തിയിൽ താഴത്തു വടക്കേക്കരയിൽ കൊല്ലക വീട്ടിൽ രാമൻ നാരായണന്റെ ഡേമണി വകയിൽ ചെല്ലുവാനുള്ള പണം അവകാശി ആയ കൊല്ലക വീട്ടിൽ രാമൻ വേലായുധനു കിട്ടണമെന്നു അപേക്ഷിച്ചു വിചാരണ നടന്നുവരുന്നതിനാൽ ഇതേപ്പററി ആക്ഷേപവും തക്കം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചു തെളിവു കൊടുക്കേണ്ടതും അവധി കഴിഞ്ഞു ബോധിപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷയെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു എന്നു

൧൦൮൯-ാമാണ്ടു മകരമാസം ൧൩-൹.

തഹശിൽദാർ എൻ അച്യുതൻപിള്ള.

കൊട്ടാരക്കര മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ നിന്നും
പരസ്യംചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

ഈ കോട്ടിൽ ആമ്യൻശാലിയായിരുന്ന ൧൦൮൭-ാമാണ്ടു മകരമാസം ൨൩-൹ മരിച്ചുപോയ ശങ്കരലിംഗംപിള്ള ടി ശാലിക്കു കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള ജേമണിവക പണവും അതിനുള്ള പലിശയും ശമ്പളബാക്കിയിൽ ചെല്ലുവാനുള്ള പണവും കൊടുപ്പിക്കണമെന്നു ടി ശങ്കരലിംഗംപിള്ളയുടെ ഭാര്യ ചെങ്കോട്ട കസ്ബാ ചെങ്കോട്ടത്തെരുവിൽ ചിതംബരവടിവു അമ്മാൾ ഹർജിക്കാരിയായും ടി മരിച്ചുപോയ ശങ്കരലിംഗംപിള്ളയുടെ സ്വത്തിനു ശരിയായ അവകാശിയെന്നു കാണിക്കുന്നതായ ചെങ്കോട്ട താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ഇനാസു സഹിതം ഈ കോട്ടിൽ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കകൊണ്ടു ടി ശങ്കരലിംഗംപിള്ളയ്ക്കു ചെല്ലുവാനുള്ള പണത്തെ അപേക്ഷക്കാരിയുടെ രസീതിൻപ്രകാരം കൊടുപ്പിക്കുന്നതിൽ ആക്കെങ്കിലും ന്യായമായ വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ആയതു ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ രണ്ടുമാസത്തിനകം ഈ കോടതിമുമ്പാകെ ഹാജരായി തെളിവുസഹിതം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു ടി അവധികഴിഞ്ഞു വരുന്നതായ അപേക്ഷകളെപ്പററി ഗൌനിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു എന്നു

൧൦൮൯-ൻ മകരം ൧൩-൹

ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിഫ്,
ആർ. രാമസുബ്ബാശാസ്ത്രിയർ.

അത്രക്കരി സ്റ്റേഷനറി മജിസ്ട്രേട്ടു കോടതിയിൽ നിന്നും

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

അത്രൂർ എടമേല്ലൂർ മുറിയിൽ ചെട്ടിയാരി കയ്യുടെ വീട്ടിനു കിഴക്കു കാക്കത്തുരുത്തിനു പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തും കിടപ്പുള്ള കായലിൽ കമന്നു കിടന്നതും ൧൧ കോൽ നീളവും പുറമെ ൧൦ വിസ്തീർണ്ണം ൩-ം അംഗുലം വിസ്താരവും ചീനിമരത്തിൽ തീർത്തതും കടൽ വള്ളത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഉള്ളതും ഉദ്ദേശം ൫ രൂപാ വിലവരുന്നതുമായ ഒരു ഒററത്തടി വള്ളം കണ്ടെത്തു സബ്ബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കണ്ടെടുത്തു മഹസർ തയ്യാറാക്കി ഈ മജിസ്ട്രേട്ടിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളതിനെ അത്രക്കരി സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചു സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നു. ഈ വസ്തുവിനു ഉടമസ്ഥന്മാരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം ഈ കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരായി തെളിവുകൊടുത്തു വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതും

ന്തങ്ങിനെ പരസ്യത്തിലെ അവധിക്കകം റൊക്കമായി വാങ്ങാത്തപക്ഷം മുറക്ക ലേലത്തിൽ വിറ്റു ഉണ്ടാകുന്ന ചേതം സക്കാരിലേക്കു മുതൽ ഈടാക്കുന്നതും ആകുന്നു എന്ന ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

൧൦൮൯ ഇടവം ൨൭൹

൨-ാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് ആർ. നാരായണയ്യർ.

ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്ക് ൧-ാം ക്ലാസ് മജിസ്ത്രേട്ടുകോട്ടിൽ നിന്നും

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

ഈ കോടതിയിലെ താഴെ എഴുതീട്ടുള്ള ഫയൽ കേസ്സുകളിൽ ലക്ഷ്യമായും തൊണ്ടിയായും ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ തീൎപ്പനുസരിച്ച കക്ഷികൾക്കു നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടും ഇതുവരെ ഹാജരായി വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നു കാണുന്നതിനാൽ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം ഈ കോട്ടു മുൻപാകെ ഹാജരായി വാങ്ങിക്കൊള്ളണം. ആ പ്രകാരം വാങ്ങാത്ത പക്ഷം അവധി കഴിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ ലേലത്തിൽ വിറ്റുണ്ടാകുന്ന തുകയും മറ്റു സാധനങ്ങളും സർക്കാരിൽ മുതൽക്കൂട്ടുന്നതും പിന്നീടുള്ള പരാതിയെപ്പറ്റി ഗൌനിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു എന്നു.

൧൦൮൯-മാണ്ടു ധനുമാസം ൭൹

൧-ാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട്,
വി. എസ്. കേശവയ്യർ.

| ഫയൽനമ്പർ. | സ്വത്ത് | | വാങ്ങേണ്ടയാൾ. |
|---|---|---|---|
| ൮൭-ൽ ഫയൽനമ്പർ ൩൩൨ | പൊതിക്കാത്തതേങ്ങ | ൪൯ | ചിറയിൻകീഴ് അഞ്ചുതെങ്ങുശേരി പുരയിടത്തിൽ രംഗം കാളി മാത്താണ്ഡൻ. |
| | പൊതിച്ചതേങ്ങാ | ൧ | |
| | കൂഞ്ഞിൽകളും | | |
| ൮൭-ൽ ഫയൽ ൩൭൨ | ബ്രിട്ടീഷുരൂപാ | ൧ | ൭-ാം സാക്ഷി തോട്ടയ്ക്കാട്ടു വരിക്കമാവിള പുരയിടത്തിൽ ചെയ്തുമുഹമ്മത് അബ്ദുൽ റഹിമാൻ. |
| | ചക്രം | ൧൪ | |
| | കാശു | ൭ | |
| | മൽമൽമുണ്ട് | ൧ | ൧൧ ചിറയിൻകീഴ് പൂവത്തുകുന്നു പുരയിടത്തിൽ കൃഷ്ണൻ നാരായണൻ. |
| ൮൭-ൽ ഫയൽ ൩൩൬. | പൂട്ടു | ൧ | കൊട്ടാരം തുറത്തി പുളിമൂട്ടു പുരയിടത്തിൽ തമ്പി കൃത്തു മഹമ്മതു. |
| | താക്കോൽ | ൧ | |
| ൮൮-ൽ ഫയൽ ൬൪. | ഒടിഞ്ഞുകീറിയ ശീലക്കുട | ൧ | വാമനപുരം മുതാക്കൽ താഴത്തുവീട്ടിൽ പെരുമാൻ നാരായണൻ. |

NOTICE

The undermentioned unserviceable articles of furniture will be sold in public auction at the Court premises on the 15th Kumbhom 1089

2 The articles may be inspected that day before the time of auction

3. The successful bidders will pay the whole amount bid at the spot immediately after the confirmation and remove the articles the same day

4 The undersigned reserves the right of accepting or rejecting any bid.

5 The sale will commence at 2-30 P. M. on the day specified above.

District Munsiff's Court,
Shertallay, 10-6-89

M. GOVINDA WARRIER,
District Munsiff.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Old mango-wood racks | 4 |
| 2. | Boxes big | 1 |
| 3. | Do. small | 10 |
| 4. | Old office clock | 1 |

കൊല്ലം താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽനിന്നും
പരസ്യംചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

കൊല്ലം പ്രവൃത്തികച്ചേരി ചെയ്തുവന്ന പഴയ കെട്ടിടത്തെ ലേലംചെയ്വാൻ അനുവദിച്ച ഹജൂരിൽനിന്നും ൧൮൨൦/L. R. & F. നമ്പരിൽ ൧൦൮൯ അക്ടോബർ ൨൯-ാം എഴുതിയതിനെപ്പറ്റി ൧൦൮൯ L. R. ൧൩൧-ാമത് നമ്പരിൽ ആമാസം ൨൩-ാം എഴുതിയ ഉത്തരവു വന്നിരിക്കകൊണ്ട് ആ കെട്ടിടത്തെ നിൽക്കുന്ന നിലയിൽ ഈവരുന്ന മകരമാസം ൨൮-ാം സ്ഥലത്തുവെച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. മനസ്സുള്ളവർ ഹാജരായി വിളിക്കേൾക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. ലേലത്തിൽ ചേരുന്ന ഓരോരുത്തരും ൨ ഉറുപ്പികവീതം ഏൎന്നസ്റ്റ്മണി ഹാജരാക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽ തുകക്കാരൻ ലേലം അവസാനിച്ച ഉടൻ ൧൦൦-ന് ൧൫ വീതം ഉള്ള തുക ഡേമണി കെട്ടിക്കൊള്ളേണം. അപ്രകാരം ചെയ്യാത്തപക്ഷം മേലെഴുതിയ ഡെപ്പോസിറ്റ് മുതൽ വെച്ചു പോകമെന്നുള്ളതാകുന്നു. ലേലം പിടിച്ചയാളൊഴികെ ശേഷംപേരുടെ ഏൎന്നസ്റ്റ്മണി അപ്പോൾതന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ലേലം ഡിവിഷൻ ഉത്തരവുപ്രകാരം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന വിവരത്തിനു നോട്ടീസു കിട്ടിയ ഉടൻ ഡേമണി കഴിച്ചുള്ള സംഖ്യ കെട്ടുകയും രസീതു വാങ്ങി ലേലക്കാരൻ്റെ ചിലവിന്മേൽ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു കൊണ്ടുപൊയ്ക്കൊള്ളുകയും വേണ്ടതാകുന്നു. മേൽപ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ശരിയായി നടക്കാതെ വീഴ്ചവരുത്തുകയും അതിൽനിന്നും ആവൎത്തന ലേലത്തിനും അതിൽവെച്ചു നഷ്ടത്തിനും സംഗതിയാകയും ചെയ്താൽ ആവക നഷ്ടങ്ങൾക്ക ആദ്യലേലക്കാരൻ ഉത്തരവാദിയാകുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വന്നാൽ അതിലേക്ക മുൻ ലേലക്കാരനു അവകാശം പറവാൻ പാടില്ലാ എന്നു,

൧൦൮൯ ധനു ൨൬-ാം.

തഹശീൽദാർ,
കെ. രാമൻതമ്പി.
പകരം, ഹെഡ്. പത്മനാഭപിള്ള.

## Statement of the number of visitors to the Government Museum during the month of Vrichigom, 1089.

| Men. | Women. | Children. | Total. | Remarks. |
|---|---|---|---|---|
| 2977. | 941. | 1483. | 5401. | |

Govt. Museum and Public Gardens Office, Trivandrum, 16th January 1914.

A. J. VIEYRA,
*Director,*
Govt. Museum and Public Gardens.

**Additions to the collection in the Government Museum and Library, Trivandrum, during the month of Vrichigom, 1089.**

| No. | Name. | | How obtained. | Remarks. |
|---|---|---|---|---|
| | English | Scientific | | |
| 1. | Wednesday Review, Vol. IX, No 42. | | Presented by Government. | |
| 1. | Bulletin of the United States National Museum, No. 80. | | Presented by the Secretary, Smithsonian Institution, Washington, U. S. A. | |
| 2. | Museum News Brooklyn, Vol. 1, Nos. 1 and 2. | | Do. by the Curator Children's Museum, Brooklyn, U. S. A., | |
| 1. | West Indian Bulletin, Vol. XII, No. 4. | | Do. by the Commissioner, Imperial Department of Agriculture, West Indies. | |
| 1. | Sixteenth Annual Report of the Carnegie Museum, Pittsburgh, for the year ending 31st March 1913. | | Do. by the Director, Carnegie Museum, Pittsburgh. | |
| 1 | Annals of the Carnegie Museum, Vol. 8, Nos. 3 and 4. | | Do. Do. Do. | |
| 1. | Seventeenth Celebration of Founder's Day, for the year ending 24th April, 1913. | | Do. Do. Do. | |
| 1. | Report on the Progress and Condition of the United States National Museum, for the year ending 30th June 1911. | | Do. by the Secretary, Smithsonian Institution, Washington, U. S. A. | |

Government Museum and Public Gardens Office,
Trivandrum, 16th January 1914.

A. J. VIEYRA,
*Director*,
Government Museum and Public Gardens.

## Additions to the collection in the Zoological Gardens, Trivandrum, during the month of Vrichigom, 1089.

| No. | Name. | | How obtained. | Remarks. |
|---|---|---|---|---|
| | English. | Scientific. | | |
| 1. | Lion-tailed Monkey. | Macacus silenus. | Presented by Mr. Barrow. | |
| 1. | Cobra. | Naia tripudians. | Purchased. | |
| 1. | Nilgiri Langur. | Semnopithecus johni. | Do. | |
| 1. | Jungle-cat. | Felis chaus. | Do. | |
| 1. | Russell's Viper. | Vipera russellii. | Do. | |
| 1. | Kite. | Milvus govinda. | Do. | |
| 1. | Ground Snake. | Lycodon travancoricus. | Do. | |

Government Museum and Public Gardens Office,
Trivandrum, 16th January 1914.

A. J. VIEYRA,
*Director,*
Govt. Museum and Public Gardens.

## പരസ്യം

തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെന്റുവക ഈ ആണ്ടത്തെ വൈദ്യപരീക്ഷകൾ ൧൦൮൨ മീനം ൨൬-൦ ബുധനാഴ്ചമുതൽ ൨൯-൦ ശനിയാഴ്ചവരെ നാലു ദിവസങ്ങളിലായി തിരുവനന്തപുരത്തു ആയുർവേദ പാഠശാലയിലും ആവശ്യമെങ്കിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന മറ്റു സ്ഥലത്തും വെച്ചു നടത്തപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൧. പരീക്ഷയ്ക്കു ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ൧൦൮൨ കുംഭം ൨൯-൦ ശനിയാഴ്ചയ്ക്കകം ഈ ആഫീസിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. പാഠശാലയിൽനിന്നു ആത്തവണ മൂന്നുഭാഗങ്ങളിലും ചേരുന്നവരുടെ വകക്കു ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒന്നാം വൈദ്യൻ അയച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാണ്.

൨. പാഠശാലയിൽനിന്നു പരീക്ഷയ്ക്കു ചേരുന്നവർ എല്ലാം അതാതു ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെട്ട സ്കൂൾ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളവരും പാഠശാല നിയമപ്രകാരം ഹാജർസംഖ്യ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളവരും ആണെന്നു ഹെഡ്മാസ്റ്റർ സർട്ടിഫിക്കറ്റു ചെയ്തിരിക്കണം. പാഠശാലയിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെ സ്കൂൾ പരീക്ഷ കൂടാതെയും ഹാജർ സംഖ്യ കൂടാതെയും നേരെ ഒന്നാം ഭാഗത്തേക്കു പരീക്ഷയ്ക്കു ചേരുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

൩. പൈവറ്റായി ചേരുന്നവരെ നിയമത്തിൽ ൨ മുതൽ നാലുവരെ ഭാഗങ്ങളിൽ ചേരുന്നതിനു മുൻകൂട്ടി ഗവർമ്മെന്റിന്റെ സമ്മതം വാങ്ങിയ ഒരു വൈദ്യന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും പരീക്ഷാ ഭാഗത്തിനു മുമ്പുള്ള വൈദ്യപരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചുകിട്ടിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പും അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൪. അപേക്ഷകൾ അയക്കുന്നതിനോടുകൂടി അതാതു ഭാഗങ്ങൾക്കും വേണ്ട ക്രമപ്പെടുത്തി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഫീസുകൂടി അടച്ചതിന്റെ രസീതുകൂടി അയച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അപേക്ഷകൾ തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തിനു വെളിയിൽനിന്നു ആണെങ്കിൽ ഈ ആഫീസിലേക്കു ഫീസ് മണിയോർഡർ മുഖേന നിശ്ചിത തീയതിയിൽ ... അപേക്ഷ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം മണിയോർഡർ ചെയ്താൽ മതിയാകുന്നതാണ്.

൫. അടച്ച ഫീസ് യാതൊരു കാരണവശാലും തിരിയെ കൊടുക്കയോ ശിഷ്ടസംഖ്യ കഴിച്ചു കിട്ടുന്ന പരീക്ഷയ്ക്കു വകവെച്ചുകൊടുക്കയോ ചെയ്യുന്നതല്ല.

൬. പരീക്ഷ്യന്മാർക്കു പ്രവേശന ടിക്കറ്റു ൧൦൮൨ മീനം ൨൫-൦ ചൊവ്വാഴ്ച രണ്ടു മണിക്കുമേൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

൭. പരീക്ഷ്യന്മാർ എല്ലാം സമയത്തു പരീക്ഷാസ്ഥലത്തു കിട്ടുന്നതാണ്. വിജയികളുടെ പേരുവിവരം സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതും ൩-൦ ൪-൦ ഭാഗങ്ങളിൽ ജയിച്ചവർക്കു യഥാക്രമം ആയുർവേദീയ വൈദ്യപരീക്ഷയിലും ആയുർവേദീയ മുഖ്യ വൈദ്യപരീക്ഷയിലും ജയിച്ചിട്ടുള്ളതായി സർക്കാർവക സർട്ടിഫിക്കറ്റു കൊടുക്കുന്നതും ആകുന്നു.

൮. ഫീസിന്റെ ക്രമം

നാലാം ഭാഗത്തിലേക്കു സർക്കാർ രൂപാ ൨൦
മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്കു സർക്കാർ രൂപാ ൧൦

| | |
|---|---|
| ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗങ്ങളിൽ ഓരോ ഭാഗത്തേക്കു പ്രത്യേകം (പ്രൈവറ്റായി ചേരുന്നവർക്കുമാത്രം) | സർക്കാർ രൂപാ ൫ വീതം |

൯. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഗസറ്റു പ്രസിദ്ധത്തിന്റെ ശേഷം സ്വാമിയോ അവരയച്ചാൽ അവരുടെ ആളിനോ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെനിന്നും അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണ്.

൧൦. പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച മറ്റു വല്ല വിവരങ്ങളും അറിയണമെന്നുള്ളവർ ഈ ആഫീസിലേക്കു അപേക്ഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

ആയുർവേദപാഠശാല,
തിരുവനന്തപുരം,
൫—൭—൮൨.

സൂപ്രണ്ടെണ്ട്,
പരമേശ്വരൻ മൂസ്സത്,
കൊട്ടാരം വൈദ്യൻ.

൧൦൮൯-മാണ്ടു മീനമാസം ൧൯-ാം- നടത്തപ്പെടുന്ന വൈദ്യപരീക്ഷകൾക്കുള്ള സമയം വിഷയം മുതലായതുകളുടെ വിവരം

൧-ാം ദിവസം

| ക്ലാസു | സമയം | വിഷയം | റിമാർക്ക |
|---|---|---|---|
| പ്രഥമം | മണിക്കൂർ ൧൦—൧ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം സൂത്രസ്ഥാനം ആയുഷ്കാമീയം [illegible] | |
| | ൨—൫ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം- ശാരീരം [illegible] | |
| ദ്വിതീയം | ൧൦—൧ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം ശാരീരം ൧ മുതൽ ൩ വരെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ. | |
| | ൨—൫ | സുശ്രുതം-ശാരീരം പൂർവ്വഭാഗം | |
| തൃതീയം | ൧൦—൧ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം-ചികിത്സിതം ൧ മുതൽ ൫ വരെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ | |
| | ൨—൫ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം-ചികിത്സിതം ൬ മുതൽ ൧൨ വരെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ. | |
| ചതുർത്ഥം | ൧൦—൧ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം [illegible], [illegible] പ്രതിഷേധം, [illegible] പ്രതിഷേധം. | |
| | ൨—൫ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം [illegible], [illegible], [illegible] പ്രതിഷേധം, [illegible] പ്രതിഷേധം. | |
| പഞ്ചമം | ൧൦—൧ | അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹം-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] | |
| | ൨—൫ | അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹം-[illegible], [illegible], [illegible] | |

[illegible]
തിരുവനന്തപുരം
൩—൬—൮൯.

സൂപ്രണ്ടെന്റ്
[illegible],
പരമേശ്വരൻ മൂസ്സത്.

൧൦൭൯-ാമാണ്ടു മീനമാസം ൨൬-ാം നടത്തപ്പെടുന്ന വൈദ്യപരീക്ഷകൾക്കുള്ള സമയം, വിഷയം മുതലായതുകളുടെ വിവരം

൨ം ദിവസം.

| ക്ലാസു | സമയം | വിഷയം | റിമാർക്ക |
|---|---|---|---|
| | മണിക്കർ | | |
| പ്രഥമം | ൧൦—൧ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം-ദോഷങ്ങളും ഉപക്രമവും- ദോഷാദിവിജ്ഞാനീയം, രോഗഭേദീയം, ദോഷോപക്രമണീയം, ദ്വിവിധോപക്രമണീയം | |
| | ൨—൫ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം- ഔഷധഗണങ്ങൾ- ശോധനാദിഗണസംഗ്രഹം, മഹാകഷായസംഗ്രഹം, (അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹം) | |
| ദ്വിതീയം | ൧൦—൧ | സുശ്രുതം ശാരീരം ഉത്തരാർദ്ധം | |
| | ൨—൫ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം-നിദാനം ൧ മുതൽ നാലദ്ധ്യായങ്ങൾ | |
| തൃതീയം | ൧൦—൧ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം- ചികിത്സിതം ൯ മുതൽ ൧൨ വരെ ൪ അദ്ധ്യായങ്ങൾ | |
| | ൨—൫ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം-ചികിത്സിതം ൧൩ മുതൽ ൧൬ വരെ ൪ അദ്ധ്യായങ്ങൾ | |
| ചതുർത്ഥം | ൧൦—൧ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം- നേത്രരോഗങ്ങൾ- വർത്മരോഗവിജ്ഞാനം, വർത്മരോഗപ്രതിഷേധം, സന്ധിസിതാസിതരോഗവിജ്ഞാനം, സന്ധിസിതാസിതരോഗപ്രതിഷേധം, ദൃഷ്ടിരോഗവിജ്ഞാനം, തിമിരപ്രതിഷേധം, ലിംഗനാശപ്രതിഷേധം, സർവാക്ഷിരോഗവിജ്ഞാനം, സർവാക്ഷിരോഗപ്രതിഷേധം | |
| | ൨—൫ | കർണ്ണാദിരോഗങ്ങൾ കർണ്ണരോഗവിജ്ഞാനം, കർണ്ണരോഗപ്രതിഷേധം, നാസാരോഗവിജ്ഞാനം, നാസാരോഗപ്രതിഷേധം, മുഖരോഗവിജ്ഞാനം, മുഖരോഗപ്രതിഷേധം, ശിരോരോഗവിജ്ഞാനം, ശിരോരോഗപ്രതിഷേധം. | |
| പഞ്ചമം | ൧൦—൧ | അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹം- ദോഷങ്ങളും ഉപക്രമവും- ദോഷാദിവിജ്ഞാനീയം, ദോഷഭേദീയം, രോഗഭേദീയം, ദോഷോപക്രമണീയം, ദ്വിവിധോപക്രമണീയം | |
| | ൨—൫ | അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹം- ശാരീരം-സ്വപ്രഭൃതചിന്താശാരീരം, അംഗവിഭാഗം, ശാരീരസംഖ്യാവ്യാകരണം, സിരാവർണ്ണവിഭക്തി, ശോണിതാനുവർണ്ണനം, ധമനീവ്യാകരണം | |

ആയുർവേദപാഠശാല,
തിരുവനന്തപുരം,
൭—൭—൧൦൭൯

സൂപ്രണ്ടെണ്ട്,
കൊട്ടാരം വൈദ്യൻ,
പരമേശ്വരൻ മൂസ്സത്.

൧൦൯൨-ാമാണ്ട് മീനമാസം ൨൪-ാം നടത്തപ്പെടുന്ന വൈദ്യപരീക്ഷകളുടെ സമയം, വിഷയം മുതലായതുകളുടെ വിവരം.

൩-ാം ദിവസം.

| ക്ലാസ്സ് | സമയം | വിഷയം | റിമാർക്ക |
|---|---|---|---|
| പ്രഥമം | മണിക്കൂർ ൧൧—൧ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം—പഞ്ചകർമ്മങ്ങൾ—സ്നേഹവിധി, സ്വേദവിധി, വമനവിരേചനവിധി, വസ്തിവിധി, നസ്യവിധി, ധാരാകല്പം. | |
| | ൨—൪ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം—ധൂമപാനാദിവിധികൾ—ധൂമപാനവിധി, ഗണ്ഡൂഷാദിവിധി, ആശ്ചോതനാഞ്ജനവിധി, തർപ്പണപുടപാകവിധി | |
| ദ്വിതീയം | ൧൧—൧ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം—നിദാനം ൧ മുതൽ ൮ അദ്ധ്യായങ്ങൾ. | |
| | ൨—൪ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം—നിദാനം ൯ മുതൽ ൧൬ അദ്ധ്യായങ്ങൾ. | |
| തൃതീയം | ൧൧—൧ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം—ചികിത്സിതം ൧൨ മുതൽ ൨൨ വരെ ൧൧ അദ്ധ്യായങ്ങൾ. | |
| | ൨—൪ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം—കല്പം മുഴുവൻ | |
| ചതുർത്ഥം | ൧൧—൧ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം—വ്രണാദിവിജ്ഞാനം, വ്രണവിജ്ഞാനപ്രതിഷേധം, സദ്യോവ്രണപ്രതിഷേധം, ഭഗ്നപ്രതിഷേധം, ഭഗന്ദരപ്രതിഷേധം, ഗ്രന്ഥ്യാദിവിജ്ഞാനം, ഗ്രന്ഥ്യാദിപ്രതിഷേധം, ക്ഷുദ്രരോഗവിജ്ഞാനം, ക്ഷുദ്രരോഗപ്രതിഷേധം, ഗുഹ്യരോഗവിജ്ഞാനം, ഗുഹ്യരോഗപ്രതിഷേധം | |
| | ൨—൪ | ഉത്തരതന്ത്രം—വിഷപ്രതിഷേധം—സർപ്പവിഷപ്രതിഷേധം, കീടലൂതാദിപ്രതിഷേധം, മൂഷികാലർക്കവിഷപ്രതിഷേധം, പ്രത്യേകവിഷചികിത്സ. | |
| പഞ്ചമം | ൧൧—൧ | നിദാനം. | |
| | ൨—൪ | ചികിത്സിതം | |

ആയുർവേദപാഠശാല,
തിരുവനന്തപുരം.
൮—൬—൯൨.

സൂപ്രണ്ട്,
കൊട്ടാരം വൈദ്യൻ,
പരമേശ്വരൻ മൂസ്സത്.

[illegible]-ാമാണ്ടു മീനമാസം നടത്തപ്പെടുന്ന വൈദ്യപരീക്ഷകൾക്കുള്ള സമയം, വിഷയം മുതലായതുകളുടെ വിവരം

൬-ം ദിവസം.

| ക്ലാസ്സ് | സമയം | വിഷയം | റിമാർക്ക |
|---|---|---|---|
| പ്രഥമം | മണിക്കൂർ ൧൦—൧ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം--യന്ത്രശസ്ത്രാദിവിധികൾ--യന്ത്രവിധി, ശസ്ത്രവിധി, സിരാവേധവിധി, ശല്യാഹരണവിധി, ശസ്ത്രകർമ്മവിധി, ക്ഷാരാഗ്നികർമ്മവിധി | |
| ദ്വിതീയം | ൧൦—൧ | അഷ്ടാംഗഹൃദയം, നിദാനം ൧൩ മുതൽ ൧൬ വരെ | |
| തൃതീയം | ൧൦—൧ | ഭൈഷജ്യരത്നാവലി--നിശ്ചിതഭാഗങ്ങൾ. | |
| ചതുർത്ഥം | ൧൦—൧ | രസായനവും വാജീകരണവും-രസായനവിധി, വാജീകരണവിധി | അഷ്ടാംഗഹൃദയം. |
| | ൨—൫ | പ്രത്യക്ഷശാരീരം. | |
| പഞ്ചമം | ൧൦—൧ | ചികിത്സായുക്തി | |
| | ൨—൫ | ഔഷധപരിചയം. | |

ആയുർവേദപാഠശാല,
തിരുവനന്തപുരം,
[illegible]

സൂപ്രണ്ടു,
കൊട്ടാരം വൈദ്യൻ,
പരമേശ്വരൻമൂസ്സത്.

തിരുവിതാംകൂർ ഗവർൺമെണ്ടുവക വൈദ്യപരീക്ഷകൾക്കുള്ള അപേക്ഷാ ഫാറം.

| അപേക്ഷക്കാരന്റെ പേര | രക്ഷാകർത്താവിന്റെ പേര | അപേക്ഷക്കാരൻ പാർക്കുന്ന | | | ജാതി | വയസ്സ | ഏതു ഭാഗത്തിൽ ചേരുന്നുവെന്ന | ഫീസ ഒടുക്കിയ | | | | സർട്ടിഫിക്കെറ്റ | റിമാർക്സ് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | താലൂക്ക | പ്രവൃത്തി | വീട | | | | താലൂക്കട്രഷറി | തുക | | | | |
| | | | | | | | | | രൂ | ച | കാ | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

൧൦൮൯ -ാമാണ്ടു മാസം നാ-

(അപേക്ഷക്കാരന്റെ പേരും ഒപ്പും)

No. 594

*Notification under Section 6 of Regulation III of 1067 and Section 4 of Regulation V of 1074.*

Whereas the Government have resolved to acquire the properties mentioned in the subjoined Schedule for constructing the Quilon Trivandrum Railway, the owners and other persons claiming an interest in the land are hereby called upon to appear before this office within 15 days from the date of publication in the Gazette of this notification, either in person or by duly authorised agents, and put in written statements showing the nature of their title and interest and the amount of compensation claimed, and to produce all evidence pertaining to the matter.

2. It is further notified that Government having sanctioned the acquisition of the lands under Section 15 of Regulation III of 1067, the lands will be taken possession of and handed over to the Railway authorities immediately on the expiration of 15 days from the date of publication of this notification.

Special Assistant's Office, Quilon, 26th January 1914.

C. GOVINDA PILLAI,
Special Assistant.

*Schedule.*

| Serial No. | Taluk. | Pakuthi. | Survey No. | Nature of tenure | Area to be acquired A. | Area to be acquired C. | Name of pattadar | Name of person in possession. | Date of enquiry. Date | Date of enquiry. Month. | Date of enquiry. year. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Quilon | Thrikovilvattom | 2?4/A | Vidayattu Adima. | | 45 | Kunhiraman Kochu-than. | Kunchah Kali | 8th | Kumbhom. | 1089. |
| 89 | | | 607/A | Pandarapattom | | 630 | Kannan Krishnan | J. Jacob Pereira | | | |
| 90 | | | 204? | Do | | 13 675 | Nangeli Kunjuh & others. | Kannan Parameswaran | | | |
| 91 | | | 31 9 | Do. | ... | 870 | Retnaswami Theruvenkida Mudaliar. | Padmanabhan Govindan | | | |

*Notification under Section 6 of Regulation III of 1067*

Whereas the Government have resolved to acquire the properties mentioned in the subjoined schedule for a burial ground for the Christians at Shencotta, the owners and other persons claiming any interest in the properties are hereby called upon to appear either personally or by authorised agents before this office on or before the date specified in the schedule and put in written statements showing the nature of their respective interests in the properties, particulars of their claim to compensation for such interests and the amount of compensation which they may claim and produce all evidence pertaining to the matter.

Division Assistant's Office, Quilon, 26-1-1914/13-6-89.

N. RAJA RAMA RAO
Division Assistant.

*Schedule*

| File No. of the case. | Pakuthy | Survey number | Nature of tenure. | Area | Name of the Registry-holder | Name of the person in possession | Date of hearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Shencotta | 117/6 | Pandarapattom | 40·389 Cents | (1) Meloorchan Sankali Matan Subban, Shencotta.<br>(2) Meloorchan Pitchandi otherwise called Pitchamoothoo Natan, Shencotta. | (1) Meloorchan Sankali Matan Subban, Shencotta.<br>(2) Meloorchan Pitchandi otherwise called Pitchamoothoo Natan, Shencotta. | 5th Kumbham 1089. |

No. 4/90. *Notification under Section 6 of Regulation III of 1067 and Section 4 of Regulation V of 1071.*

Whereas the Government have resolved to acquire the properties mentioned in the subjoined schedule for constructing the Quilon-Trivandrum Railway, the owners and other persons claiming an interest in the land are hereby called upon to appear before this office within 15 days from the date of publication in the Gazette of this notification, either in person or by duly authorised agents, and put in written statements showing the nature of their title and interest and the amount of compensation claimed, and to produce all evidence pertaining to the matter.

2. It is further notified that Government having sanctioned the acquisition of the lands under section 15 of Regulation III of 1067, the lands will be taken possession of and handed over to the Railway authorities immediately on the expiration of 15 days from the date of publication of this notification.

Special Assistant's Office,
Quilon,
26th January 1914.

C. GOVINDA PILLAI,
Special Assistant.

*Schedule.*

| File No. | Taluk. | Pakuthy. | Survey No. | Nature of tenure. | Area to be acquired: Acre. | Area to be acquired: Cents. | Name of pattadar. | Name of person in possession. | Date of enquiry. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Quilon. | Quilon. | 8381 | Pandaravaga pattom | | 277 | Chudalamuthu Krishnaswamy Pillai ... | Chudalamuthu Krishnaswamy Pillai ... | 8th Kumbham 1089. |
| 93 | | | 8364 | Do | .. | ·215 | Mathew Idickali .. | Ahmed Meeran Meeranunythin Pichu ... | |
| 94 | | | 8368 | Pandaravaga Kuthacapattom | .. | 10 521 | Arunachalam Subbaien .. | Lanbing David Bug .. | |
| 95 | | | 8369 | Do | | 5 | Ramaswamy Muthian Naikan .. | Kunjaumatha Ahomed Kunju .. | |
| 96 | | | 8370 | Do. | ... | 4 | Mohatheenkhan Vassan Khan .. | Do .. | |
| 97 | | | 8371/C | Do | .. | 8 | Do .. | Do. .. | |
| 98 | | | 8371/D | Do | | 1 060 | Do. .. | Abdulkari .. | |
| 99 | | | 8377 | Do. | .. | 5 694 | Sam Suppayan .. | Mydeen Nakuzurama ... | |
| 100 | | | 8382 | Do. | .. | 4 | Do. .. | Do. ... | |
| 101 | | | 8385 | Do | .. | 2 | Sheik Thavuthu .. | Abdulkari ... | |
| 102 | | | 8355 | Do. | | 7 | Nallaperumal Aiyappan Asari .. | Arumugam Aiyavasari .. | |
| 103 | | | 8386 | Do. | .. | 10·734 | Agniswaran Chudalamuth .. | Chudalamuthu Muthukrishnan ... | |
| 104 | | | 8389/A | Do. | ... | 3 924 | Bomi Naikan Muthu Naickan ... | Avukkara Pilla Chethukaran ... | |
| 105 | | | 8394 | Do | ... | 8·142 | Meerapilla .. | Muthumeeran Pillai Ossaman Pilla ... | |
| 106 | | | 8395 | Do. | .. | 18 | Vyahvuri Naickan Kuppuswamy and others ... | Vyahvurinaickan Sundaram and others .. | |
| 107 | | | 8398/A | Do. | ... | 2 193 | Parasulakhan Mahomedkhan .. | Parasullakhan Mahomedkhan .. | |

| File No. | Taluk | Pakuthi | Survey No. | Nature of tenure | Area to be acquired | | Name of pattadar. | Name of person in possession. | Date of Mahazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Acre | Cents | | | |
| 108 | | | 8399 | Pandaravagai Kuthacapattom | | 5 | Madhura Kuppuswamy | Madhura Kuppuswamy | 9th Kumbham 1089. |
| 109 | | | 8401 | Do | | 3 | Do. | Do | |
| 110 | | | 8402 | Do | | 3 | Abdul Naickan and others | Balanaik Muthunaickan | |
| 111 | | | 8403 | Do | .. | 9 | Muthunaickan V.lh Naickan | Muthunaickan Madhura naickan | |
| 112 | | | 8407 | Do | | 8 | Musthava marakar Musthava | Kunjumeethin Anthalman | |
| 113 | | | 8409/A | Do. | .. | 4 | Chinnaswamy Nadar | Abdullakhan Oosmankhan | |
| 114 | | | 8409/B | Do | .. | 1·050 | Do. | Nallaperumal Ramaswamy Asari | |
| 115 | | | 8410 | Do | | 3 | Madhura Kuppuswamy | Abdullakhan Oosmankhan | |
| 116 | | | 8413 | Do | | 3 | Nallaperumal Ramaswamy | Nallaperumal Ramaswamy | |
| 117 | | | 8415 | Do | | 2 | Oossansa Adima | Pathummal Meera Oommal | |
| 118 | | | 8416 | Do | . | 2 | Pathummal Oossan Oommal | Veevi Avana Oommal | |
| 119 | | | 8418 | Do | . | 2 | Perumal Aiyappan Asari | Subhaiyyan Asari | |
| 120 | | | 8419 | Do | . | 5 | Cochavuthal Kathir and Chappand Oochamali Kutti | 1 Cochavuthal Kathir and<br>2 Chappanih Oochanmali Kutti | |
| 121 | Quilon | Quilon | 8420 | Do | | 2 | Kathir Mytheenkunju | Kathir Mytheenkunju | |
| 122 | | | 8421 | Do | . | 1 | Nallaperumal Aiyappan Asari | 1 Ana Aiyavu Asari<br>2. Kathir Mytheenkunju | |
| 123 | | | 8422 | Do. | . | 2 | Adima Oosanarpilla Adima Mammathukannu | Adima Oosanar Pilla | |
| 124 | | | 8423 | Do | ... | 2 | Issumal Anthracuman | Marakkar Oosancutti | |
| 125 | | | 8428 | Do | | 15 | Pathummal Varithummal | Pathummal Varithummal | |
| 126 | | | 8429 | Do. | . | 8 | Mundan Vava Adima | 1. Veevi Oommal Muthaha Oommal<br>2 Athulla Muthaliyu | |
| 127 | | | 8431 | Do | | 9 | Nallaperumal Aiyappan Asari | Ana Aiyyavasari | |
| 128 | | | 8432 | Do | | 4 | Cocheik Mytheen | 1 Mytheen Meerasa<br>2. Pathummal Nakummuel | 10th Kumbham 1089. |
| 129 | | | 8433 | Do. | . | 3 | Oommasah Oommal | Oommasah Oommal | |
| 130 | | | 8434 | Do | | 2 | Sulthanpilla Mammathu Kunju | Mammathukunju Adimakannu | |
| 131 | | | 8435 | Do. | .. | 1 | Pichandinadan Padmanabhan | Elias E Madayi | |
| 132 | | | 8436 | Do. | ... | 2 | Elias E Madai | Elias Madayi | |
| 133 | | | 8437 | Do. | ... | 2 | Nilacandan Madan | Do. | |
| 134 | | | 8438 | Do. | | 3 | Meera Oommal Viyathummal | Meera Oommal Viyathummal | |
| 135 | | | 8450/A | Do. | .. | 8·850 | Elias E. Madai | Elias E Madai | |

| File No. | Taluk | Pakuthi | Survey No. | Nature of tenure | Area to be acquired. | | Name of pattador. | Name of person in possession. | Date of enquiry. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Acre. | Cents. | | | |
| [illegible] | Quilon. | Quilon. | 8441 | Pandaravaga Kuthacapattom | ... | 15 | Vavasa Sheik Oossan ... | Mythin Ravuthar | 10th Kumbhom 1039. |
| [illegible] | | | 8442 | Do | .. | 16 | Kunjan Marakar and others ... | Kunjan Marakar Kasim Pilla & others | |
| [illegible] | | | 8444 | Do | .. | 10 | Mather Veevi Pathummal .. | Meerapilla Sheik Isman & others ... | |
| [illegible] | | | 8445 | Do. | . | 8 | Avudulla ... | Avana Oommal Sapurithummal ... | |
| [illegible] | | | 8445/A | Do. | .. | 11 | Palavasom Chudalamuthu .. | Chudalamuthu Vanamuthu .. | |
| [illegible] | | | 8446/B | Do | ... | 1 120 | Do. | Meeramythin Ahomedkunju .. | |
| [illegible] | | | 8447 | Do. | ... | 5 | Meeramythin Ahmed Kunju and others ... | Meeramythin Ahomedkunju .. | |
| [illegible] | | | 8448 | Do | ... | ·126 | Vavakutti moosa .. | Vavakutti Moosa .. | |
| [illegible] | | | 8449 | Do | . | 078 | Sheik Ahmed .. | Sheik Ahmed .. | |
| [illegible] | | | 8452 | Do. | ... | 8 | Vavasa Sheiksar . | Sheikmythin Sheik Amithu .. | |
| [illegible] | | | 8453 | Do. | | 9 | Ahmedpilla Adima ... | Ahmedpilla Adima .. | |
| [illegible] | | | 8455 | Do. | .. | 11 | Sheikmythi and others | Kappuravuthar Asanravuthar ... | |
| [illegible] | | | 8456 | Do. | .. | 7 | Venarmammathu Jonmar . | Mammasa Jonmar .. | |
| [illegible] | | | 8427 | Sirkar Thanathu. | | 7 | ... | Krishnan Pakiem Asari .. | |
| [illegible] | | | 8475 | Do. | | ·648 | ... | E. G. H. Spittiz ... | |
| [illegible] | | | 8371/A. | Do. | .. | 1 | ... | Chudalamuthupilla Muthukrishnaswami Pillai ... | |
| [illegible] | | | 8850 | Pandaravaga Kuthacapattom | .. | ¼ | Ankammal Pappammal . | ... | |
| [illegible] | | | 8849 | Do. | ... | 5 | Pathummal Nagarummal ... | ... | |

[illegible] വ്വൻ — കൊല്ലം-തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവെ പൊന്നംവില സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റാഫീസിൽ [illegible]

[illegible] ണ്ടെത്തെ ൻ-ം റെഗുലേഷൻ [illegible] വകുപ്പും [illegible]-ലെ ൭-ം റെഗുലേഷൻ [illegible]-ം വകുപ്പുപ്രകാരം [illegible] ചെയ്യുന്ന

[illegible] മുതൽ തിരുവനന്തപുരംവരെ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന റെയിൽവെവകക്ക താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന [illegible] [illegible] പ്പെട്ടതുമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുക്കൾക്കുമേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതകൾക്കും കൂടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിന് [illegible] [illegible] തന്നെയോ കാര്യസ്ഥൻ മുഖാന്തിരമോ സകല തെളിവുകളോടു കൂടി ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ [illegible] [illegible] കൂടെ മുമ്പാകെ ഹാജരായി കാര്യവിവര പത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. ആ പത്രികയിൽ ഓരോരുത്തർക്കു ഈ [illegible] [illegible] വയും ആ വിധം ബാദ്ധ്യതകൾക്ക വേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിനെയും പ്രതിഫലത്തുകയേയും വിവരിച്ചിരിക്കണം.

[illegible] പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലം [illegible] ലെ [illegible]-ം റിഗുലേഷൻ ൧൭-ം വകുപ്പിലെ താല്പര്യപ്രകാരം എടുക്കുന്നതിന ഗവർമ്മെന്റിൽ [illegible] അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ ചേർത്തു ൧൫ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തി റെയിൽവെ ജീവനക്കാരെ ഏല്പിക്കുന്നതാകുന്നു.

കൊല്ലം സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റു ആഫീസ്, [illegible]വ്വൻ മകരം [illegible]— [illegible]

[illegible] സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്.

വസ്തു വിവരപ്പട്ടിക.

| ഫയൽ നമ്പർ | [illegible] | താലൂക്ക് | പകുതി | സർവ്വെ നമ്പർ | ഇനം | നിലമോ പുരയിടമോ എന്നു | എടുക്കുന്നസ്ഥലത്തിന്റെ ഏകദേശ — ഏക്കർ | സെന്റ് | [illegible] | എടുക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെയും മറ്റും വിവരം | പേരിൽ പതിവുകാരന്റെ പേര് | അനുഭവക്കാരന്റെ പേര് | വിചാരണനടത്തുന്ന തീയതി | സ്ഥലം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | | | | 274/A | [illegible] വക അടിമ | | | ... | 15 | ... | തെക്കെവിള ചേരിയിൽ കിളവയലിൽ ഈഴം കുഞ്ഞൻ കൊച്ചുതേൻ | [illegible] | | |
| 89 | | | | 607/A | [illegible] പാട്ടം | | | | 630 | ചെറിയ പറങ്കിമാവു | കൊല്ലം വല്യകട ചേരിയിൽ കരിനിരത്തോട്ടത്തു കൈനിലയിൽ [illegible] | [illegible] | | |
| 90 | കൊല്ലം-തിരുവനന്തപുരം, റെയിൽവെ [illegible] | കൊല്ലം | ഇരവിപുരം | 2042 | ടി | പുരയിടം | | 13 | 675 | | [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] നാരായണൻ, ലക്ഷ്മി [illegible] | [illegible] | [illegible] | കൊല്ലത്തു വിചാരണ [illegible] |
| 91 | | | | 3139 | ടി | | | | 870 | ... | [illegible] ചേരിയിൽ പുതുവീട്ടിൽ വെള്ളാളൻ രത്നസ്വാമി മുതലിയാർ തിരുവെങ്കിട മുതലിയാർ | തിരുവനന്തപുരം [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ഗോവിന്ദൻ | | |

നമ്പർ ൩൫/൮൦.

കൊല്ലം-തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവെ പൊന്നുംവില സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റാഫീസിൽ നിന്നും ൧൦൮൬-ആണ്ടത്തെ ൩-ാം റിഗുലേഷൻ ൩-ാം വകുപ്പും ൧൦൮൫-ലെ ൫-ാം റിഗുലേഷൻ ൪-ാം വകുപ്പുംപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

കൊല്ലം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന റെയിൽവെ ഉപയോഗത്തിനായി താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കളെ ഗവർന്മെന്റിൽ നിന്നു കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുക്കളിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതകൾക്കും കൂടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ഹാജരായി കാര്യവിവരപത്രിക ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആ പത്രികയിൽ അവകാശങ്ങളും ഈ വസ്തുക്കളിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതകളുടെ സ്വഭാവത്തെയും ആ വിധം ബാദ്ധ്യതകൾക്ക് വേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിനേയും [illegible] കാണിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലം ൧൦൮൫-ലെ ൫-ാം റിഗുലേഷൻ ൧൭-ാം വകുപ്പിലെ താല്പര്യപ്രകാരം എടുക്കുന്നതിനു ഗവർന്മെന്റിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ പരസ്യം ഗസെറ്റിൽ ചേർത്ത് ൧൫ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തി റെയിൽവെ ജീവനക്കാരെ ഏല്പിക്കുന്നതാകുന്നു.

കൊല്ലം,
സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റാഫീസ്,
൧൦൮൬-ാമാണ്ടു മകരമാസം ൧൫-ാം.

സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്,
സി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള.

പട്ടിക

| [illegible] നമ്പർ | സ്ഥലം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന [illegible] | വസ്തു കിടക്കുന്ന: താലൂക്ക് | പകുതി | സർവ്വെനമ്പരും ലക്കവും ഇനവും | | നിലമൊ പുരയിടമൊ എന്ന | എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ: ഏക്കർ | സെന്റ് | [illegible] | വൃക്ഷത്തിന്റെയും മറ്റും വിവരം | പേരിൽ പതിവുകാരന്റെ പേര | അനുഭവക്കാരന്റെ പേര | വിചാരണയ്ക്കു തീയതി | ആഫീസ് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | കൊല്ലം [illegible] | കൊല്ലം | [illegible] | 8381 | പണ്ടാരവക [illegible] | പുരയിടം | | | 277 | മുതൽ [illegible] | [illegible] കൃഷ്ണസ്വാമി പിള്ള | [illegible] തെളുപിള്ള കൃഷ്ണസ്വാമി പിള്ള | [illegible] | കൊല്ലം സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റാഫീസ് |
| 32 | | | | 8361 | പണ്ടാരവക [illegible] | | | | 218 | തൈകമുക [illegible] | [illegible] കന്റോൺമെന്റിൽ [illegible] നമ്പർ [illegible] ഇരിക്കാളി | കന്റോൺമെന്റിൽ [illegible] അഹമ്മദുമീരാൻ [illegible] | | |
| 91 | | | | 8368 | പണ്ടാരവക [illegible] | | | 10 | 521 | പുളിമരം [illegible] കെട്ടിടം [illegible] കിണറു [illegible] | [illegible] കന്റോൺമെന്റിൽ [illegible] സുബ്രഹ്മണ്യൻ | കന്റോൺമെന്റിൽ [illegible] നമ്പർ വീട്ടിൽ [illegible] ലബ്ബ [illegible] | | |

| ക്രമ നമ്പർ | സ്ഥലം എടുക്കുന്ന ഉദ്ദേശം | വസ്തു കിടക്കുന്ന താലൂക്ക് | വസ്തു കിടക്കുന്ന പകുതി | സർവേ നമ്പരും ഉപനമ്പരും ഇനവും | നിലമോ പുരയിടമോ എന്ന് | എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഏക്കർ | സെന്റ് | ചതുരശ്ര ലിങ്ക് | ദേഹണ്ഡങ്ങളുടെ വിവരം | ജന്മി/പേരിൽ വസ്തു കാരന്റെ പേര് | അനുഭവക്കാരന്റെ പേര് | വിചാരണ നടത്തുന്ന തീയതി | സ്ഥലം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | കൊല്ലം-തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ വകക്ക് | കൊല്ലം | കൊല്ലം | 8369 പണ്ടാരവക കുത്തകപാട്ടം | പുരയിടം | | 5 | | [illegible] മുതലായ [illegible] | കന്റോൺമെന്റിൽ [illegible] നമ്പർ വീട്ടിൽ പാർക്കുന്ന [illegible] | കന്റോൺമെന്റിൽ [illegible] നമ്പർ വീട്ടിൽ പാർക്കുന്ന [illegible] | 1089 [illegible] 8 | വിചാരണസ്ഥലം കൊല്ലം [illegible] സത്രം |
| 96 | | | | 8370 ടി | | | 4 | | [illegible] മുതലായ [illegible] കെട്ടിടം [illegible] | കൊല്ലം കന്റോൺമെന്റിൽ [illegible] നമ്പർ [illegible] പെൻഷ്യൻ [illegible] | കൊല്ലം കന്റോൺമെന്റിൽ [illegible] നമ്പർ വീട്ടിൽ [illegible] | | |
| 97 | | | | 8371 സി ടി | | ... | 3 | | [illegible] മുതലായ | [illegible] | ടിയാൾ | | |
| 98 | | | | 8371 ഡി ടി | | | 1 | 60 | മുതലായ | | കൊല്ലം കന്റോൺമെന്റിൽ [illegible] പെൻഷ്യൻ അവൽദാർ അബ്ദുൽ കരി | | |
| 99 | | | | 8377 ടി | | | 5 | 69 | [illegible] മുതലായ [illegible] | കന്റോൺമെന്റിൽ [illegible] നമ്പർ [illegible] പാർക്കുന്ന വാണിയൻ [illegible] ചാമി [illegible] | കൊല്ലം കന്റോൺമെന്റിൽ കിഴക്ക് [illegible] പുരയിടത്തിൽ [illegible] നാകരന്മാർ | | |
| 100 | | | | 8382 ടി | | ... | 4 | | [illegible] പാഴ്വൃക്ഷം | ടിയാൻ | ടി | | |
| 101 | | | | 8383 ടി | | ... | 2 | | മുതലായ [illegible] | കന്റോൺമെന്റിൽ [illegible] നമ്പർ വീട്ടിൽ [illegible] | കന്റോൺമെന്റിൽ പെൻഷ്യൻ അവൽദാർ അബ്ദുൽ കരി | | |
| 102 | | | | 8385 ടി | | ... | 7 | | [illegible] | കന്റോൺമെന്റിൽ [illegible] അയ്യപ്പൻ ആശാരി | [illegible] പുരയിടത്തിൽ [illegible] ആശാരി | | |
| 103 | | | | 8386 ടി | | | 10 | 78 | [illegible] മുതലായ പാഴ്വൃക്ഷം [illegible] കെട്ടി | [illegible] പുവത്തുംമൂട്ടിൽ [illegible] ചുടല [illegible] | ടിയിൽ ചുടലമുത്തു കൃഷ്ണൻ | | |
| 104 | | | | 8389 എ ടി | | | 8 | 924 | [illegible] മുതലായ [illegible] | കന്റോൺമെന്റിൽ [illegible] പിള്ള [illegible] നായകൻ [illegible] | കന്റോൺമെന്റിൽ [illegible] നമ്പർ വീട്ടിൽ [illegible] പിള്ള ചെല്ലകണ്ണു | | |

| ഫയൽ നമ്പർ | ഏറ്റെടുക്കുന്ന വക | വസ്തു കിടക്കുന്ന താലൂക്ക് | വസ്തു കിടക്കുന്ന പകുതി | സർവെ നമ്പരും വക ഇനവും | നിലമോ പുരയിടമോ | ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഏക്കർ | സെന്റ് | ചതുരശ്ര ലിങ്ക്സ് | വൃക്ഷത്തിന്റെയും മറ്റും വിവരം | പട്ടയക്കാരന്റെ പേര് | അനുഭവക്കാരന്റെ പേര് | വിചാരണ തീയതി | സ്ഥലം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | കൊല്ലം—തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവെ വക | കൊല്ലം | കൊല്ലം | 8391 പണ്ടാരവക കുത്തകപ്പാട്ടം | പുരയിടം | ... | 8 | 142 | കായ്ഫലം തെങ്ങ് ... കഴിഞ്ഞ ... തെക്കേ ... തെങ്ങ് ... പുര ... | കന്റോൺമെന്റിൽ ... വീട്ടിൽ വേലായുധൻ ... പിള്ള | കന്റോൺമെന്റിൽ ... പുത്തൻവീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻപിള്ള ഉണ്ണി ... പിള്ള | [illegible] | കൊല്ലം താലൂക്ക് കച്ചേരി |
| 106 | | | | 8395 ടി | | ... | 18 | | ... കിഴക്കേതും ... | കന്റോൺമെന്റിൽ ... ചിന്നകുറുപ്പ് ... | കന്റോൺമെന്റിൽ ... സുന്ദരം മുതൽ പേർ | | |
| 107 | | | | 8398 ടി | | ... | 2 | 193 | ... പുര ... | കന്റോൺമെന്റിൽ വള്ളാത്ത്‌ ... ഹമ്മദ് ... | പരസ്യരാവാൻ ഹമ്മദുരാവുത്തർ | | |
| 108 | | | | 8399 ടി | | | 5 | | കായ്ഫലം തെങ്ങ് ... പുര ... | കന്റോൺമെന്റിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ ഉടയാൻ ... | ... കുപ്പസ്വാമി | | |
| 109 | | | | 8401 ടി | | ... | 3 | | ചിലവു ... തെങ്ങ് ... പുര ... | ടിയാൻ | ടിയാൻ | | |
| 110 | | | | 8402 ടി | | | 3 | | ... കൊഴിഞ്ഞ ... | കന്റോൺമെന്റിൽ ... ബാലനായ്ക്കൻ ... | കന്റോൺമെന്റിൽ ... ബാലനായ്ക്കൻ മുത്തുനായ്ക്കൻ | | |
| 111 | | | | 8403 ടി | | ... | 9 | | ചെറിയ ചിലവാ ... പുര ... | കന്റോൺമെന്റിൽ ... ചെല്ലനായ്ക്കൻ ... | കൊല്ലം കന്റോൺമെന്റിൽ ... മുത്തുനായ്ക്കൻ ... | | |
| 112 | | | | 8407 ടി | | ... | 8 | | ... ചെറിയ പുര ... | കന്റോൺമെന്റിൽ ... | കന്റോൺമെന്റിൽ ... കുഞ്ഞ ... പുരയിടത്തിൽ ... | | |
| 113 | | | | 8409/എ ടി | | ... | 4 | | ... ചെറിയ ... പുര ... | ... മാതുവാഞ്ചി ... ചിന്നസ്വാമി നായിഡു | കന്റോൺമെന്റിൽ ... സ്വാമി ... ഉണ്ണുണ്ണിപിള്ള ... | | |

| പട്ടിക നമ്പർ | വസ്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മുറി | വടക്കിടമ്പ് താലൂക്ക് | വടക്കിടമ്പ് പകുതി | സർവ്വെ നമ്പരും പട്ടയം ഇനവും | നിലമോ പുരയിടമോ എന്ന് | ഏക്കർ | സെൻറ് | കുടിയിരിപ്പ് | വൃക്ഷത്തിന്റെയും മറ്റും വിവരം | പട്ടയ പതിവുകാരന്റെ പേര് | അനുഭവക്കാരന്റെ പേര് | വിചാരണ നടത്തുന്ന തീയതി | ദിവസം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | കൊല്ലം—തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവെ വകക്ക് | കൊല്ലം | കൊല്ലം | 8409 ബി പണ്ടാരവക കണ്ടുകെട്ട് പാട്ടം | പുരയിടം | | 1 | 50 | ... | രണ്ടാമുക്കത്തു താരയാലുംകടവിളയിൽ മുത്തുമാപ്പിളനായിഡു ചിന്നസ്വാമി നായിഡു | കണ്ടോൺമെണ്ടിൽ അലംകൂട്ട പുരയിടത്തിൽ നല്ലപെരുമാൾ രാമസ്വാമി ആശാരി | 1089 കന്നി 9 | വിചാരണ |
| 115 | | | | 8410 ടി | | | 3 | ... | മാവ് വൃക്ഷം 1 പഴയതായ ആറുകാൽപുര 1 | കണ്ടോൺമെൻറിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ ഈയൻ രംഗനാഥസ്വാമി | കണ്ടോൺമെണ്ടിൽ അരയൻ പുരയിടത്തിൽ ചിന്നസ്വാമിനായിഡു അബ്ദുല്ലാഖാൻ ഉസ്സൻഖാൻ | | |
| 116 | | | | 8412 ടി | | | 3 | ... | കായ്ഫലംതെങ്ങ് 1 മുരുങ്ങ 1 വാക്കളും പുളിവൃക്ഷമായി നിൽക്കുന്ന പുര 1 | രണ്ടാമുക്കത്തു തുലുക്കരയിൽ തടാൻ നല്ലപെരുമാൾ രാമസ്വാമി | നല്ലപെരുമാൾ രാമസ്വാമി | | |
| 117 | | | | 8415 ടി | | | [illegible] | .. | കായ്ഫലംതെങ്ങ് 1 പാഴ്വൃക്ഷം 1 [illegible] മേച്ചിൽ പുര 1 | കണ്ടോൺമെണ്ടിൽ കൊച്ചുവുരത്ത് കാതറു പുരയിടത്തിൽ ഉസ്സൻസാഹിബ് | ടിയിൽ പാച്ചമ്മാൾ ശിവരാമമ്മാൾ | | |
| 118 | | | | 8416 ടി | | | 2 | . | പാഴ്വൃക്ഷം 1 ഓലമേഞ്ഞ പുര 1 | കണ്ടോൺമെണ്ടിൽ കൊച്ചുഅവുതൽക്കാതറു റാവുത്തമ്മാൾ ഉസ്സനമ്മാൾ | കണ്ടോൺമെണ്ട് കാഫർപുരയിടത്തിൽ വീവി ആവനാളമ്മാൾ | | |
| 119 | | | | 8418 ടി | | | 2 | . | കൊന്നതെങ്ങ് 1 ഓലകെട്ടിയകട 1 | കണ്ടോൺമെണ്ടിൽ അലംകൂട്ട പുരയിടത്തിൽ നല്ലപെരുമാൾ അപ്പയ്യൻ ആശാരി | ടിയിൽ അപ്പയ്യൻ ആശാരി | | |
| 120 | | | | 8419 ടി | | .. | 5 | .. | കായ്ഫലംതെങ്ങ് 1 കൊന്നതെങ്ങ് 1 പടിഞ്ഞാറെതായി നിൽക്കുന്ന പുര 1 | കണ്ടോൺമെണ്ടിൽ കൊച്ചുവുരത്ത് കാതറു പുരയിടത്തിൽ കപ്പാണ്ടി ഉച്ചുമാളിക്കുട്ടി | കപ്പാണ്ടി ഉച്ചുമാളിക്കുട്ടി | | |
| 121 | | | | 8420 ടി | | | 7 | . | കായ്ഫലംതെങ്ങ് 1 കടയായി നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടം 1 | വടക്കെവിള ചേരിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ കാതിറു മൈതീൻകണ്ണു | കാതിറു മയ്തീൻകണ്ണു | | |
| 122 | | | | 8421 ടി | | ... | 1 | .. | കായ്ഫലംതെങ്ങ് 1 പാഴ്വൃക്ഷം 1 | കണ്ടോൺമെണ്ടിൽ അലംകൂട്ട പുരയിടത്തിൽ നല്ലപെരുമാൾ അപ്പയ്യൻ ആശാരി | ടിയിൽ അനന്ത ചെല്ലയ്യ ആശാരിയുടെ വിലയാധാരവഴി വടക്കെവിള ചേരിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ കാതിറു മൈതീൻകണ്ണു | | |
| 123 | | | | 8422 ടി | | ... | 2 | ... | മുരിങ്ങമരം 1 പാഴ്വൃക്ഷം 1 ഓലമേഞ്ഞ പുര 1 | കണ്ടോൺമെണ്ടിൽ കൊച്ചുഅവുതൽ കാതിറു പുരയിടത്തിൽ അടിമ ഉസ്സനാരുപിള്ള അലിമമ്മാളുകണ്ണു | ടിയിൽ അടിമ ഉസ്സനാരുപിള്ള | | |

| നമ്പർ | സ്ഥലം എടുക്കുന്ന ആവശ്യം | വസ്തു കിടക്കുന്ന താലൂക്ക് | വസ്തു കിടക്കുന്ന പകുതി | സർവെ നമ്പരും ലഭാഗവും | നിലമോ പുരയിടമോ എന്നു | ഏക്കർ | സെന്റ് | ... | വൃക്ഷത്തിന്റെയും മറ്റും വിവരം | പേരിൽ പതിവുകാരന്റെ പേര് | അനുഭവക്കാരന്റെ പേര് | വിചാരണയ്ക്ക് ഹാജരാകേണ്ട തീയതി | വിവരം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | കൊല്ലം-തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവെ വകക്ക് | കൊല്ലം | കൊല്ലം | 8423 പണ്ടാരവക കുത്തകപ്പാട്ടം | പുരയിടം | ... | 2 | | വാഴൈതായ പുര ... ചെറിയ ഒരു പഴൻപുര ... | കർണ്ണാണ്മെന്റിൽ പുത്തൻപുരയിടത്തിൽ ഇസ്മയിൽ അല്ലാക്കരാൻ | കർണ്ണാണ്മെന്റിൽ ചിന്നക്കടയിൽ പുത്തൻ പുരയിടത്തിൽ ... വിലയാലോ ... വഴി പള്ളിത്തോട്ടത്തു കുറിക്കാട്ട ... ഉസ്സ്ൻകുട്ടി | 1089 മകരം ... | |
| 125 | | | | 8428 ടി | | ... | 15 | ... | കായ്ഫലം തെങ്ങ് ... തടിതരം തെങ്ങ് ... പ്ലാവ് ... വലിയ പുളി ... കുളം ... വണ്ടിപ്പുര ... കിണറ് ... | പള്ളിത്തോട്ടത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ പാത്തുമ്മാവും ... | കർണ്ണാണ്മെന്റിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ പാത്തുമ്മാവും ... | ടി | |
| 126 | | | | 8430 ടി | | .. | 8 | ... | കായ്ഫലം തെങ്ങ് ... വൃക്ഷം ... ലാവിവാ ... വടക്കു ... യിനിന്നുകുന്ന പുര ... | കർണ്ണാണ്മെന്റിൽ കഴിവിൽ ... കബഡ്ഡാവു പുരയിടത്തിൽ പുഞ്ചൻ പാ... മടിക | ... ടിയിൽ ... ഉമ്മാവും ... യാ ... ടിയിൽ ... ... | ടി | |
| 127 | | | | 8431 ടി | | | 9 | ... | കായ്ഫലം തെങ്ങ് ... വലിയപുര ... | കൊല്ലം കർണ്ണാണ്മെന്റിൽ അ...പുരയിടത്തിൽ ... ന്നാരാരി | ടിയിൽ ... | ടി | |
| 128 | | | | 8432 ടി | | ... | 4 | ... | മുരിങ്ങ ... കാലടച്ചിൽ ... തറിച്ചപ്പുര ... | കർണ്ണാണ്മെന്റിൽ ആലുംമൂട്ടു പുരയിടത്തിൽ കൊച്ചിക്കാ മൈതീൻ | ടിയിൽ മൈതീൻ ... ടിയിൽ പാത്തുമ്മാവും ... മ്മാവും | 1089 മകരം ... | |
| 129 | | | | 8433 ടി | | ... | 5 | | കായ്ഫലം തെങ്ങ് ... ... അടുക്കള ... | കർണ്ണാണ്മെന്റിൽ കിണററ്റിൽ പുരയിടത്തിൽ ... ഉമ്മാവും ... ഉമ്മാവും | ... | ടി | |
| 130 | | | | 8434 ടി | | ... | 2 | | ... വൃക്ഷം ... | കർണ്ണാണ്മെന്റിൽ ... പുരയിടത്തിൽ സുൽത്താൻപിള്ള ... | ടി ... | ടി | |
| 131 | | | | 8435 ടി | | ... | 1 | .. | ... | കർണ്ണാണ്മെന്റിൽ ആലുംമൂട്ടിൽ ... പുരയിടത്തിൽ ... വണ്ണാൻ ... പിച്ചമരക്കാർ മുതൽപേർ | കർണ്ണാണ്മെന്റിൽ ... മരക്കായി | ടി | |
| 132 | | | | 8436 ടി | | ... | 2 | ... | കായ്ഫലം തെങ്ങ് ... കാട്ടുമേച്ചിൽ കെട്ടിടം. | കർണ്ണാണ്മെന്റിൽ ... യാസ്സൻ മരക്കായി | ടിയാൻ | ടി | |
| 133 | | | | 8437 ടി | | ... | 2 | ... | ... | കർണ്ണാണ്മെന്റിൽ ആലുംമൂട്ടു പുരയിടത്തിൽ വണ്ണാൻ ... | ടിയാൾ | ടി | |

| ക്രമനമ്പർ | [illegible] | വസ്തു കിടക്കുന്ന താലൂക്ക് | വസ്തു കിടക്കുന്ന പകുതി | സർവ്വേ നമ്പരും ഖറാബും ഇനവും | [illegible] | ഏകദേശ സ്ഥലത്തിന്റെ ഏക്കർ | സെന്റ് | ലിങ്ക് | വൃക്ഷത്തിന്റെയും മറ്റും വിവരം | [illegible] പേര് | [illegible] പേര് | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | | | | 8438 പണ്ടാരവക കുത്തക പാട്ടം | | | 3 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 135 | | | | 8439/A പണ്ടാരവക കുത്തക പാട്ടം | | | 8 | 350 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 136 | | | | 8441 പണ്ടാരവക കുത്തക പാട്ടം | | | 1 | | [illegible] | കൊല്ലം [illegible] | [illegible] | | |
| 137 | | | | 8442 പണ്ടാരവക കുത്തക പാട്ടം | | | 16 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 138 | കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവെ വകുപ്പ് | കൊല്ലം | കൊല്ലം | 8444 പണ്ടാരവക കുത്തക പാട്ടം | പുരയിടം | | 10 | | പുളിമരം [illegible] ശീമാന്തി [illegible] | കൊല്ലത്തു [illegible] | [illegible] | | |
| 139 | | | | 8445 പണ്ടാരവക കുത്തക പാട്ടം | | | 8 | | [illegible] | കൊല്ലം [illegible] | കൊല്ലം [illegible] | | |
| 140 | | | | 8446/A പണ്ടാരവക കുത്തക പാട്ടം | | | 11 | | [illegible] | കൊല്ലം [illegible] | [illegible] | | |
| 141 | | | | 8446/B പണ്ടാരവക കുത്തക പാട്ടം | | ... | 1 | 120 | ശീമാന്തി | കൊല്ലം [illegible] | കണ്ടോൺമെന്റിൽ [illegible] | | |
| 142 | | | | 8447 പണ്ടാരവക കുത്തക [illegible] | | | 5 | | [illegible] | [illegible] | കണ്ടോൺമെന്റിൽ [illegible] | | |
| 143 | | | | 8448 പണ്ടാരവക കുത്തക പാട്ടം | | | | 126 | [illegible] കെട്ടിടം | കണ്ടോൺമെന്റിൽ [illegible] വാവാക്കുട്ടി [illegible] | കണ്ടോൺമെന്റിൽ വലിയവിട്ടിൽ വാവാക്കുട്ടി [illegible] | | |

| നമ്പർ | | താലൂക്ക് | പകുതി | സർവേ നമ്പരും ഇനവും | നിലമോ പുരയിടമോ എന്ന് | ഏക്കർ | സെന്റ് | | വൃക്ഷത്തിന്റെയും മറ്റും വിവരം | പേരിൽപതിവുകാരന്റെ പേര് | അനുഭവക്കാരന്റെ പേര് | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | കൊല്ലം [illegible] | കൊല്ലം | കൊല്ലം | 8140 പണ്ടാരവക കത്തിപ്പാട്ടം | പുരയിടം | ... | ... | 79 | | കണ്ടെന്റ്മെന്റിൽ [illegible] | ടി [illegible] അഹമ്മദ് | [illegible] | [illegible] |
| 145 | | | | 8152 പണ്ടാരവക കത്തിപ്പാട്ടം | ടി | | 9 | ... | തെങ്ങ [illegible] പുരയും കിണറും | [illegible] | ടി [illegible] |
| 146 | | | | 8453 പണ്ടാരവക കത്തിപ്പാട്ടം | ടി | ... | 9 | ... | തെങ്ങ [illegible] | [illegible] അഹമ്മദുപിള്ള [illegible] | ടി അഹമ്മദുപിള്ള [illegible] | | |
| 147 | | | | 8455 പണ്ടാരവക കത്തിപ്പാട്ടം | ടി | | 11 | ... | [illegible] തെങ്ങ [illegible] | [illegible] | ടി [illegible] | | |
| 148 | | | | 8456 പണ്ടാരവക കത്തിപ്പാട്ടം | ടി | ... | 7 | | തെങ്ങ [illegible] | [illegible] | ടി [illegible] | | |
| 149 | | | | 8457 സർക്കാർവക തരിശ് | ടി | | 7 | | [illegible] കിണറും | | [illegible] | | |
| 150 | | | | 8476 സർക്കാർവക തരിശ് | ടി | | ... | 64 | | | [illegible] എച്ച് [illegible] | | |
| 151 | | | | 8311A സർക്കാർവക തരിശ് | ടി | ... | 1 | ... | | | [illegible] | | |
| 152 | | | | 8350 പണ്ടാരവക കത്തിപ്പാട്ടം | ടി | ... | ... | 75 | | കണ്ടെന്റ്മെന്റിൽ [illegible] | ... | | |
| 153 | | | | 849 പണ്ടാരവക കത്തിപ്പാട്ടം | ടി | ... | 5 | ... | [illegible] തെങ്ങ [illegible] | കണ്ടെന്റ്മെന്റിൽ [illegible] | ... | | |

കൊല്ലം ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ആഫീസിൽ നിന്നും
൧൦൮൬ മകരം ൯-ം തീയതിയിലെ ൩൫-ം നമ്പർ കല്പനപ്രകാരം
പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

ചെംകോട്ടയിൽ ക്രിസ്ത്യ പാരമ്പരക്കാരുടെ ഉപയോഗത്തിനു ഒരു ശ്മശാനം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിലേക്കായി താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തു സർക്കാരിൽ നിന്നും കൈവശപ്പെടുത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതകൾക്കും കൂടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവകാശം തന്നെയൊ കാര്യസ്ഥൻ മുഖാന്തിരമൊ സങ്കടക്കാരൻ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന അവധി ദിവസമൊ അതിനു മുമ്പാകെയോ ആഫീസിൽ ഹാജരായി രേഖാമൂലം പത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. ആ പത്രികയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവത്തെയും ആ വിധം ബാദ്ധ്യതയ്ക്കു വേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളേയും പ്രതിഫലത്തുകയേയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ആഫീസ്, കൊല്ലം, ൧൦൮൬ മകരം ൧൫-. } ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്, എൻ. രാജാരാമരായർ.

| കേസിന്റെ ഫയൽ നമ്പർ | പകുതി | സർവെ നമ്പർ | ഇനം | വിസ്തീർണ്ണം | പേരിൽ പതിവുകാരന്റെ പേർ | അനുഭവക്കാരന്റെ പേർ | അവധിതീയതി |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ൩൬ | ചെംകോട്ട | ൧൭൭/൩ | പണ്ടാരപ്പാട്ടം | ൭൦-സെന്റ് | ൧. ചെംകോട്ട മേല ഊർ ചാൺ ശങ്കിലിമാടൻ ശുപ്പൻ<br>൨. ടിയിൽ പിച്ചാണ്ടി എന്ന പിച്ചമുത്തുനാടാൻ | ൧. ചെംകോട്ട മേല ഊർ ചാൺ ശംകിലിമാടൻ ശുപ്പൻ<br>൨. ടിയിൽ പിച്ചാണ്ടി എന്ന പിച്ചമുത്തുനാടാൻ | ൧൦൮൬ കുംഭം ൩൦- |

# Private Advertisement.

കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പാൽ മുൻസിഫ്കോട്ടിൽ
൧൦൮൫ സിവിൽ ൭൩൫
വാദി.

കൊല്ലം പുന്നത്തലച്ചേരിയിൽ പരുത്തിയഴികത്തു അച്ചുതൻ ശങ്കരൻ.
മേഡോവർ വാദി

ഇരവിപുരം അധികാരത്തിൽ മയ്യനാട്ടുചേരിയിൽ നെടിയഴികത്തു കഞ്ചീൻ പത്മനാഭൻ ൪-ാം പ്രതി തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂരധികാരത്തിൽ കണ്ണമ്മൂല മുറിയിൽ കഴിവിളാകത്തു ബെംഗ്ലാവിൽ ജോസഫ് ഡേവിഡ് ൭ ടിയിൽ ഇൻസഡ് ജാൺഡേവിഡ്. ൮. ടിയിൽ മേരി ഡേവിഡ്.

ടി നമ്പർ വിധിയെ കഞ്ചീൻ പത്മനാഭൻ മേഡോവർ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി ഹർജി ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു ആയതു സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണമെന്നു പ്രതികൾക്കു നോട്ടീസയച്ചതിൽ പ്രതികൾ മറപ്പുവം നോട്ടീസു കൈപ്പറ്റാതെ മറഞ്ഞുനടക്കുന്നതായി മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നതും ടി കേസ് ഈ വരുന്ന കുംഭം ൧൦- വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതു അന്നേദിവസി പ്രതികൾ ഹാജരാകാതെയിരുന്നാൽ പ്രതികളെ കൂടാതെ കേസ് തീരുമാനിക്കുന്നതും ആകുന്നു

൧൦൮൬ മകരം ൧൮-

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ആക്ടിംഗ് ഹെഡ്ഗുമസ്താ,
എസ്. പത്മനാഭൻ.

കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പാൾ മുൻസിഫ്കോട്ടിൽ
൧൦൮൬ സിവിൽ ൫൪൯.
വാദി.

ഇരവിപുരം അധികാരത്തിൽ തെക്കുംഭാഗത്ത് ചേരിയിൽ പടിഞ്ഞാറെ തയ്യിൽ വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ ചാന്നാർ.

മേലധികാരി വാദി.

ഇരവിപുരം അധികാരത്തിൽ മയ്യനാട്ടുചേരിയിൽ നെടിയഴികത്തു കാരിയിൽ പത്മനാഭൻ.

൧-ാം പ്രതി തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂർ അധികാരത്തിൽ കണ്ണേറ്റി മുറിയിൽ കളിവിളാകത്തു ബംഗ്ലാവിൽ ജോസഫ് ഡേവിഡ്. ൨. ടിയിൽ ജാൺ ഡേവിഡ്.

ടി നമ്പർ വിധിയെ കുറിച്ച് പത്മനാഭൻ മേലധികാരി വാദിയായിരിക്കുന്നതായി ഹർജി ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയതു സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളണമെന്നു പ്രതികൾക്കു നോട്ടീസ് അയച്ചതിൽ പ്രതികൾ മറുപടി കൈപ്പറ്റാതെ മാറി നടക്കുന്നതായി നോട്ടീസ് മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നതും ടി കേസ്സ് ഈ വരുന്ന കുംഭം ൧൦-ാം വിചാരത്തിനു വച്ചിരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം പ്രതികൾ ഹാജരാകാതെയിരുന്നാൽ പ്രതികളെ കൂടാതെ കേസ് തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും ആകുന്നു.

൧൦൮൬ മകരം ൧൮-

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ആക്ടിംഗ് ഹെഡ്ഗുമസ്താ,
എസ്. പത്മനാഭൻ.

പ്രതിസമൻസ്.

കൊല്ലം അഡീഷനൽ മുൻസിഫ്കോട്ടിൽ
൧൦൮൬ സിവിൽ നമ്പർ ൩൪൦.
വാദി

തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ—കുളത്തൂർ അധികാരത്തിൽ മൺവിള മുറിയിൽ പുത്തൻവീട്ടു തെക്കുവിളാകം പുരയിടത്തിൽ മത്തായി കണക്കൻ പീറ്റർ മേക്കൂസ്.

വക്കീൽ എ. രാമകൃഷ്ണയ്യൻ

പ്രതി

കൊല്ലം അധികാരത്തിൽ ആശ്രാമത്തു ചേരിയിൽ തൈവീട്ടിൽ ക്രിസ്ത്യാനി ജോസഫ് അഗസ്റ്റീൻ ഗോമസ്.

ടി നമ്പരിൽ പ്രതിയ്ക്കു പലതവണയും സമൻസ് അയച്ചതിൽ കൈപ്പറ്റി ഹാജരാകാതെ മാറിനിൽക്കുന്നതും ടി നമ്പർ ൧൦൮൬-മാണ്ടു കുംഭം ൧൪-നു വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസവും പ്രതി ഹാജരാകാതെയിരുന്നാൽ പ്രതിയെക്കൂടാതെ ടി നമ്പർ തീർച്ച ചെയ്യുന്നതാണെന്ന ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നു.

൧൦൮൬-മാണ്ടു മകരം ൧൮-

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ (ഒപ്പ്)

പ്രതിസമൻസ്

കൊല്ലം അഡീഷനൽ മുൻസിഫ്കോട്ടിൽ
൧൦൮൬-മാണ്ടു സ്മാൾനമ്പർ ൧൧൭൨.
വാദിവക്കീൽ.

ആർ. അനന്തരാമയ്യൻ.

പ്രതി.

ചിറയിൻകീഴ് മണമ്പൂർ വാമനപുരം അധികാരത്തിൽ വെട്ടൂർ ചേരിയിൽ തൈക്കൽ വീട്ടിൽ എസ്. കൊച്ചുപിള്ള.

ടി നമ്പരിൽ പ്രതിയ്ക്കു പലതവണയും സമൻസ് അയച്ചതിൽ കൈപ്പറ്റി ഹാജരാകാതെ മാറിനിൽക്കുന്നതും ടി നമ്പർ ൧൦൮൬-മാണ്ടു കുംഭം ൧൪-നു വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസവും പ്രതി ഹാജരാകാതെയിരുന്നാൽ പ്രതിയെക്കൂടാതെ ടി നമ്പർ തീർച്ച ചെയ്യുന്നതാണെന്നു ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നു.

൧൦൮൬-മാണ്ടു മകരം ൧൮-

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ (ഒപ്പ്)

പ്രതി സമൻസ്.

കൊല്ലം അഡിഷണൽ മുൻസിഫ്കോട്ടിൽ
൧൦൯൯-മാണ്ടു സിവിൽ നമ്പർ ൯൨൦.

വാദി.

കൊല്ലം അധികാരത്തിൽ ടി പകുതിയിൽ കോട്ടയ്ക്കകത്തുചേരിയിൽ തുണ്ടു പുരയിടത്തിൽ കൃഷ്ണപ്പിള്ള ഗോവിന്ദപ്പട്ടർ.

വക്കീൽ — പി. രാമൻപിള്ള.

൧ാം പ്രതി

ബ്രിട്ടീഷ് അതൃത്തിയിൽ മൈലാപ്പൂർ പുരയിടത്തിൽ നിന്നും ചിറയിൻകീഴ് കടയ്ക്കാവൂർ അധികാരത്തിൽ ... കൂടി ... താമസം മാധവൻ മാർത്താണ്ഡൻ.

ടി നമ്പരിൽ ൧ാം പ്രതിക്കു പലതവണയും സമൻസ് അയച്ചതിൽ കൈപ്പറ്റി ഹാജരാകാതെ മാറി നിൽക്കുന്നതും ടി നമ്പർ ൧൦൯൯-മാണ്ടു മകരമാസം ൨൯൹-ക്കു വിചാരണെക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസവും ടി പ്രതി ഹാജരാകാതെയിരുന്നാൽ പ്രതിയെക്കൂടാതെ ടി നമ്പർ തീർച്ചചെയ്യുന്നതാണെന്നു ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നു.

൧൦൯൯-മാണ്ടു മകരമാസം ൪൹ — ഉത്തരവുപ്രകാരം,
ഹെഡ് ഗുമസ്താ (ഒപ്പു)

പ്രതിസമൻസ്.

കൊല്ലം അഡിഷണൽ മുൻസിഫ്കോട്ടിൽ
൧൦൯൯-മാണ്ടു സിവിൽ നമ്പർ ൭൨൨

വാദിവക്കീൽ — കെ. രാമകൃഷ്ണൻ

൧ാം പ്രതി

കൊല്ലം അധികാരത്തിൽ ആശ്രാമത്തുചേരിയിൽ വടക്കുംഭാഗത്തു തെക്കേതിൽ കൊല്ലൻ ഉമ്മിണികൊച്ചുപിള്ള

ടി നമ്പരിൽ പ്രതിക്കു പലതവണയും സമൻസ് അയച്ചതിൽ കൈപ്പറ്റി ഹാജരാകാതെ മാറിനിൽക്കുന്നതും ടി നമ്പർ ൧൦൯൯-മാണ്ടു മകരമാസം ൨൮൹-ക്കു വിചാരണെക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസവും ടി ൧ാം പ്രതി ഹാജരാകാതെയിരുന്നാൽ പ്രതിയെക്കൂടാതെ ടി നമ്പർ തീർച്ചചെയ്യുന്നതാണെന്നു ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നു.

൧൦൯൯-മാണ്ടു മകരമാസം ൪൹. — ഉത്തരവുപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ. (ഒപ്പു)

ചേർത്തല മുൻസിഫ്കോട്ടിൽ ൧൦൯൯-ൽ സിവിൽ നമ്പ്ര ൪൭൭.

സിവിൽ നിയമം ൩൦ ം ൩൪ ം വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം

വാദികൾ

ചേർത്തല കിഴക്കുംമുറിയിൽ ഇല്ലത്തുവെളിയിൽ താമസിക്കും ചിന്നമ്മപ്പിള്ള കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള മുതൽപേർ ൩

പ്രതികൾ

ടി വടക്കും മുറിയിൽ മാരേത്തുവീട്ടിൽ കേശവൻ കേശവൻ മുതൽ മുതൽപേർ ൩

൧ാം പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു

ടി നമ്പ്ര സംഗതിക്കു ൧ാം പ്രതിക്കു സമൻസ് അയച്ചതിൽ നടത്താതെ മടങ്ങി വരികയും ഇപ്പോഴത്തെ താമസം ഇന്ന സ്ഥലത്തെന്നു ശരിയായറിവാൻ മാർഗ്ഗമില്ലാതെ ഇരിക്കയും നമ്പ്ര ൧൦൯൯ മകരം ൨൮൹-ക്കു അവധിവെയ്ക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ അന്നേദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്കു ഈ കോട്ടിൽ മുമ്പാകെ ഹാജരാകാത്തപക്ഷം ൧ാം പ്രതിയെ കൂടാതെ കേസ് തീർമാനിക്കുന്നതാകുന്നു എന്നു

൧൦൯൯-മാണ്ടു ധനുമാസം ൩൦൹. — ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ കെ. ആർ നാരായണയ്യർ.

സിവിൽ നിയമം ൩൩-ം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം.

കഴിത്തുറ മുൻസിഫ് കോട്ടിൽ

൧൦൮൯-ൽ സിവിൽ ൩൧൧.

വാദി.

ആറുദേശപ്പറ്റു അധികാരത്തിൽ മിഞ്ചിറ ദേശത്തു ആലുവിളയിൽ ശവരിമുത്തൻ മച്ചത്രുൻ.

പ്രതികൾ.

൧. കന്നത്തു് അധികാരത്തിൽ മേലങ്കലം ദേശത്തു ചാത്താൻവിളയിൽ അലങ്കാരം അന്തോണി മുതൽ പേർ ൨.

മിഞ്ചിറ റോമൻ കാതൊലിക്ക് ഇടവകക്കാരുടെ വക കഴുവട്ടാൻവിള പള്ളിമുതലിൽ നിന്നും വാദി പ്രതികൾക്ക് ൩൦൦ പണം കൊടുത്തു കടമുറി എഴുതി വാങ്ങിയതനുസരിച്ചു പണം കിട്ടണമെന്നു അന്യായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ടി വ്യവഹാരം ഇടവകക്കാർക്കു വേണ്ടി മേൽപറഞ്ഞ വാദി നടത്തുന്നതിൽ വെച്ചു ഇടവകക്കാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവർ ഈ കേസു വിചാരണദിവസമായ ൩൦-ം മാസം ൨൭-ാം ൹ ഈ കോട്ടിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦൮൯-മാണ്ടു മകരമാസം ൧൩-

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ. സുബ്രഹ്മണ്യമുതലിയാർ.

സിവിൽ നിയമം ൩൩-ം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം.

കഴിത്തുറ മുൻസിഫ് കോട്ടിൽ

൧൦൮൯-ൽ സിവിൽ ൩൪൭.

വാദി

പാറശാല അധികാരത്തിൽ ടി ദേശത്തു ലണ്ടൻമിഷ്യൻ മഠത്തിൽ യൂറോപ്യൻ മിഷ്യനറി റെവറണ്ടു ആർ. ഡി. ഫാസ്റ്റ്.

പ്രതികൾ

൧. പാറകോട്ടു അധികാരത്തിൽ ഞാവമ്മൻചിറ ദേശത്തു പുത്തൻകാലാ പുരയിടത്തിൽ യോവാൻ ഈശാക്കു മുതൽപേർ ൧൧.

ലണ്ടൻമിഷ്യൻ സൊസൈറ്റി വകയായ പാറകോട്ടു അധികാരത്തിൽ മീനച്ചൽ ദേശത്തു ടി കരപ്പുറത്തിൽ ൨൫-മത് ലക്കത്തിൽ സർവ്വെ വഹ ൭൭ എ ലട്ടരിൽ ഏതാനും ഭാഗം വസ്തു ഒഴിപ്പിച്ചു കിട്ടണമെന്നു വാദി വ്യവഹാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ടി വ്യവഹാരം ലണ്ടൻമിഷ്യൻ സഭയ്ക്കുവേണ്ടി വാദി നടത്തുന്നതിൽ വച്ചു സഭക്കാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവർ ഈ കേസുവിചാരണ ദിവസമായ ഈ മാസം ൨൭-ാം ൹ ഈ കോട്ടിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦൮൯-മാണ്ടു മകരമാസം ൧൩-.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ, സുബ്രഹ്മണ്യമുതലിയാർ.

പ്രതിസമൻസു.

നെയ്യാറ്റുംകര പ്രിൻസിപ്പാൾ മുൻസിഫ് കോട്ടിൽ

൧൦൮൯ സ്മാൾ നമ്പർ ൧൭൮൯.

വാദികൾ.

൧ മരുകിൽ അധികാരത്തിൽ ടി ദേശത്തു കരുകറതലക്കൽ പുരയിടത്തിൽ വാഴി ഭഗവതി
അവരുടെ ബന്ധു ൨-ാം വാദി.

൨. ടി. പുരയിടത്തിൽ മാധവൻ നാരായണൻ.

പ്രതി.

കോട്ടുകാൽ അധികാരത്തിൽ ടി പകുതിയിൽ വെങ്ങാനൂർ ദേശത്തു ഇട്ടവയിൽ കുണ്ടു വിളാകം പുരയിടത്തിൽ വേലായുധൻ എന്നു വിളിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ.

പ്രതിയുടെ മേൽ ... പ്രതിയുടെ പേരിൽ ... പ്രതിയുടെ ... ൽ ... കൂട്ടുടിക ളുമാ ... വില ... മടങ്ങിവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ... നിരിക്ക ... പ്രതിക്ക ... പ്രകാരം സമൻസയച്ചതിന സമ ... നിരിക്കുന്നതിനാൽ ... ൯വ്വൻ ... പകൽ ... പ്രതി ... മുമ്പാകെ ഹാജരാകാത്തപക്ഷം പ്രതിയെക്കൂടാതെ കേസ് തീർച്ചചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

൯വ്വൻ ധനുമാസം വ്യ൩- ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

ഹെഡ്ഗുമസ്താ, കൊച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള.

പരസ്യം.

മൂവാറ്റുപുഴ മുൻസിഫ് കോട്ടിൽ വ്യ സി ൻൽ

വാദി

മൂവാറ്റുപുഴ പ്രവൃത്തിയിൽ ...മംഗലം കരയിൽ കരവെട്ടു പുത്തൻമഠത്തിൽ ശിവരാമയ്യൻ, അനന്തയ്യൻ

പ്രതി

തിരുനെൽവേലി ജില്ല അംബാസമുദ്രം താലൂക്ക കേശവസമുദ്രം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ടി ജില്ലാ ശ്രീവൈകുണ്ഠം താലൂക്കാവിൽ ചേർന്ന ... റുകടി ബജാറിൽ വൈകുണ്ഠമയ്യൻെറ വ്യാപാരത്തിൽ ഇരിക്കും രാമലിംഗയ്യൻ ശങ്കരസുബ്ബയ്യൻ.

പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു

മേൽ നമ്പർ കേസിലേക്ക പ്രതിക്ക സമൻസു അയച്ചതിൽ പ്രതി വാസസ്ഥലത്തില്ലെന്നു മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നതും കേസു ...വൻ മകരം ൨൧൯- ...വിചാരണക്കു വെച്ചിരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം പ്രതി ഈ കോട്ടുമുമ്പാകെ ഹാജരാകാത്തപക്ഷം പ്രതിയെ കൂടാതെ തന്നെ കേസു തീർമാനിക്കുന്നതും ആകുന്നെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

വ്വൻ മകരം ൨൩- ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

ആ. ഹെഡ്ഗുമസ്താ, എസ്സ്. ശ്രീനിവാസയ്യർ.

പരസ്യം

മൂവാറ്റുപുഴ മുൻസിഫ്കോട്ടിൽ നിന്നും ൯വ്വ൫-ൽ സ്മാൾനമ്പർ ൭൨

വാദി

തൊടുപുഴ പ്രവൃത്തിയിൽ ടി മുറിയിൽ തൊടുപുഴ ചന്തയിൽ ഉണ്ടിയൽവ്യാപാരം കൃഷ്ണയ്യൻ ശങ്കരയ്യൻ.

പ്രതി

ആലപ്പുഴപ്രവൃത്തിയിൽ കാക്കാഴം മുറിയിൽ ചേന്നലവീട്ടിൽ നിന്നും ഏറ്റുമാനൂർ സബ് രജിസ്ത്രാഫീസിൽ ഗുമസ്താവേല നാരായണക്കുറുപ്പ് കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ്

ടി പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു

ടി ... പ്രതിക്ക ... സമൻസു അയച്ചിട്ടും സമൻസു കൈപ്പറ്റാതെ മടങ്ങിവന്നിട്ടുള്ളതും കേസ്സു ഈ വരുന്ന മകരം ൨൭൹- വെള്ളിയാഴ്ച വിചാരണക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതും ആകയാൽ അന്നേ ദിവസം പകൽ ... ഈ കോട്ടുമുമ്പാകെ ടി പ്രതി നേരിട്ടോ ക്രമപ്രകാരം ... പ്പെടുത്തപ്പെട്ട വക്കീൽ മുഖാന്തിരമോ ഹാജരായിക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു ... അല്ലാത്തപക്ഷം ടി പ്രതിയെ കൂടാതെ കേസ്സു തീർച്ചചെയ്യുന്നതും ആകുന്നു.

൯വ്വൻ-മാണ്ടു ധനുമാസം ... ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

ഹെഡ്ഗുമസ്താ, എ. വി ഇട്ടി.

പരസ്യം.

കോട്ടയം മുൻസിഫ് കോട്ടിൽ

൧൦൮൯-ൽ സിവിൽ നമ്പർ ...

വാദികൾ.

൧ കോട്ടയം പ്രവൃത്തിയിൽ വേളൂർ കരയിൽ നെടുങ്ങാടിയിൽ കണക്ക ശങ്കരപിള്ള കേശവപിള്ള.

൨ ടി വീട്ടിൽ കണക്ക ശങ്കരപിള്ള നാരായണപിള്ള.

പ്രതി

൧ കോട്ടയം പ്രവൃത്തിയിൽ വേളൂർ കരയിൽ കുറുപ്പുള്ളിൽ നിന്നും കുലൂരവീട്ടിൽ നാരായണൻ ഗോവിന്ദൻ

൧-ാം പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

ടി നമ്പ്രിൽ ൧-ാം പ്രതിക്ക പലപ്രാവശ്യവും സമൻസ് അയച്ചിട്ടും ഹാജരില്ലാത്തതും ൧൦൮൯-മാണ്ടു കുംഭമാസം ൧൦-ാം൹ വിചാരണെ വച്ചിരിക്കുന്നതും ആകയാൽ ടി പ്രതിയോ മുറപ്രകാരം അധികാരപ്പെടുത്തിയ വക്കീലോ അന്നേദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്ക ടി കോട്ടിൽ ഹാജരായിക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രതിയെ കൂടാതെ കേസ്സ തീരുമാനിക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൦൮൯-മാണ്ടു
മകരമാസം ൨൯-

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ് ഗുമസ്തൻ, കെ. നാരായണപിള്ള.

തിരുവനന്തപുരം അഡീഷനൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫ് കോട്ടിൽ

൧൦൮൯ സി നമ്പ്ര ...

വാദികൾ

വിളപ്പിൽ അധികാരത്തിൽ കാരോട്ടു മുറിയിൽ ഇടവിളാകത്തു വീട്ടിൽ ശങ്കരൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന മാർത്താണ്ഡൻ കൃഷ്ണൻ മുതൽപേർ ൪.

പ്രതികൾ

൧ നേമം അധികാരത്തിൽ വെള്ളായണിയിൽ കുന്നുംകര പുരയിടത്തിൽ പുലയൻ ചെല്ലൻ ... ഉദ്ദേശം ... വയസ്സുള്ള ചടയൻ.

൪ ടിയിൽ ടി യാന്റെ അനുജൻ ടി, ടി, ഉദ്ദേശം ... വയസ്സു കാണുന്ന കണ്ടൻ.

ടി നമ്പരിൽ വാദികൾ ൧-ം ൪-ം പ്രതികൾ മുതൽപേരിടെമേൽ ... മുതലായതു കൊടുപ്പിച്ചു വസ്തു ഒഴിപ്പിച്ചു കിട്ടണമെന്ന വ്യവഹാരം ബോധിപ്പിച്ചതിൽ ൩-ാം പ്രതി ... മരിച്ചുപോകയാൽ ടി യാന്റെ അവകാശികളായി ൧-ം ൪-ം പ്രതികളെ ... ടി പ്രതികൾക്കു പലപ്രാവശ്യവും സമൻസയച്ചതിൽ മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി കേസ്സ വിചാരണയായ ൧൦൮൯-മാണ്ടു കുംഭമാസം ൧൦-ാം൹ പകൽ ൧൧ മണിക്ക ടി കോട്ടിൽ ... ടി പ്രതികളോ അധികാരസിദ്ധിച്ച വക്കീലോ ഹാജരാകാത്തപക്ഷം ടി പ്രതികളെ കൂടാതെ കേസ്സ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്.

൧൦൮൯ മാണ്ടു
മകരമാസം ൨൯-

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്തൻ,
എസ്സ്. പത്മനാഭയ്യൻ.

നോട്ടീസ്

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാകോട്ടിൽ

൧൧൦൮-ാണ്ടു സിവിൽ നമ്പർ ൮൫

വാദി

വഞ്ചിയൂർ അധികാരത്തിൽ പഴവങ്ങാടിയിൽ കല്ലിടാന്തി വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിപ്പിള്ള മീനാക്ഷിപ്പിള്ള

൩-ം പ്രതി.

ടിയിൽ നിന്നും കൽക്കട്ടായിൽ വെല്ലിങ്ടൻ ൧൫-ാം നമ്പർ തെരുവിൽ താമസിക്കും കെ. എസ്. പിള്ള എന്ന വിളിക്കുന്ന പത്മനാഭൻ ശങ്കരനാരായണൻ

ടി പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നത്

മേൽ നമ്പരിൽ അന്യായപട്ടിക വസ്തുക്കളിന്മേൽ പ്രതികൾക്കു അവകാശമില്ലെന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി വ്യവഹാരം ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ടി പ്രതിക്കു പലസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും സമൻ അയച്ചിട്ടും മടങ്ങിവന്നിട്ടുള്ളതും ടി നമ്പർ ൧൧൦൮ മകരം ൨൯-ാം വിചാരണക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതാകയാൽ അന്നേദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്കു പ്രതിയോ ക്രമപ്രകാരം അധികാരപ്പെട്ട വക്കീലോ ഈ കോടതിമുമ്പാകെ ഹാജരായി തക്കം ബോധിപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം പ്രതിയെ കൂടാതെ കേസു തീർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു

൧൧൦൮-ാമാണ്ടു മകരം ൨-ാം.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ശിരസ്തദാർ എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ.

തിരുവനന്തപുരം പുതിയ അഡിഷനൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിപ്പുകോടതി മുമ്പാകെ ടി കോട്ടിൽ

൧൧൦൮ സ്മാൾ നമ്പർ ൩൧൩൭-ാമത്

വാദി

കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ കീരിക്കാട്ടു പകുതിയിൽ മഠത്തിൽ താമസിക്കും പെൻഷൻ തഹശീൽ ദാരായിരുന്ന ലക്ഷ്മണയ്യർ

മുക്ത്യാർ വാദി

വഞ്ചിയൂർ അധികാരത്തിൽ കോട്ടയ്ക്കകത്തു പഴവങ്ങാടിയിൽ പഠിഞ്ഞാറു മുറിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഗണപതി വാദ്ധ്യാർ വെങ്കിട്ടരാവു

വക്കീൽ-കെ. എസ്. നാരായണയ്യർ.

പ്രതി

തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും ചിറ്റൂർ ജില്ലാ വേലൂരിൽ അസിസ്റ്റന്റു ഇഞ്ചിനീയർ മിസ്റ്റർ വി നാരായണസ്വാമി അയ്യർ

പ്രാമിസ്സറി നോട്ടുപടി പലിശ ഉൾപ്പെടെ ൧൧൬ രൂപാ മുണ്ടാണി പണം കിട്ടണമെന്നു അന്യായം.

ടി നമ്പറിൽ പ്രതിക്കു അയച്ച സമൻ നടത്തിയില്ല. നടന്നുവരാഴികയാൽ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ഉത്തരവനുസരിച്ചു ഈ നമ്പർ വിചാരണ വച്ചിരിക്കുന്ന ൧൧൦൮ മകരം ൨൨-ാം പകൽ ൧൧ മണിക്കു പ്രതിയോ അധികാരം സിദ്ധിച്ച വക്കീലോ മുമ്പാകെ ഹാജരാകാത്ത പക്ഷം പ്രതിയെ കൂടാതെ കേസു തീരുമാനിക്കുന്നതാകുന്നു

൧൧൦൮-മാണ്ടു മകരം ൨-ാം

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ക്ലാർക്ക് പി. നാരായണപിള്ള

പണത്തിനുള്ള വിധി നടത്തുന്നതിനു വസ്തു വില്ക്കുന്നതിനുള്ള പരസ്യം.

തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പാൾ മുൻസിഫ് കോടതി.

സിവിൽ നടപടി നിയമത്തിന്റെ ... വകുപ്പ്.

൧൦൮൯-ാമാണ്ടു സി. എം. പി. ... നമ്പർ അസൽ വ്യവഹാരം.

൧൦൮൮-ൽ ... നമ്പർ ... ഹർജി

മേൽപറഞ്ഞവർ വാദി

വഞ്ചിയൂർ ... വീട്ടിൽ ... പിള്ളയും

പൊതുമാപിള്ള.

പ്രതി

വഞ്ചിയൂർ പാലയിൽ ... വീട്ടിൽ അനന്തപിള്ള ...

ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

൧൦൮൯-ാമാണ്ടു ...-ാം നമ്പർ അസ്സൽ വ്യവഹാരത്തിൽ വാദിക്കു ... ൧൦൮൮-ാമാണ്ടു ഇടവമാസം ...-ാം തീയതി പണത്തിനുണ്ടായ വിധിനടത്തുന്നതിൽ ഇതിനോടു ചേർത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തുവിനെ ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ മാർജിനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സംഖ്യ വിധിക്കടക്കാരൻ ഈ കോടതിയിൽ കെട്ടിവെക്കാതെയോ മറ്റു വല്ല പ്രകാരത്തിൽ വിധിക്കടം തീർക്കാതെയോ ഇരിക്കുന്ന പക്ഷത്തിൽ പട്ടികയിൽ കാണിക്കുന്ന വസ്തുവെ ൧൦൮൯-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം ...-ാം തീയതി ... ദിവസം മുതൽ ... ദിവസം വരെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ൧൦൮൯-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം ...-ാം തീയതി ... ദിവസം മുതൽ മൂന്നുദിവസം കോടതിയിലും വെച്ചു ലേലത്തിൽ വിളിച്ചു ...-ാം പ്രകാരം വില്ക്കുന്നതും ... പ്രകാരം വില്ക്കപ്പെടുന്നതു വസ്തുവിന്മേൽ വിധിക്കടക്കാരനുള്ള അവകാശവും ബാദ്ധ്യതയും സംബന്ധവും മാത്രവും ആകുന്നു.

| പണം | ഒടുക്കിയ തീയതി | | | |
|---|---|---|---|---|
| വിധിസംഖ്യ | പലിശ | കോർട്ടുചിലവു | വിധിതുക ... | ആകെ |
| | | | | |

൧൦൮൯-ാമാണ്ടു മകരമാസം ...-ാം

മുൻസിഫ് ... ശങ്കരപിള്ള.

നോട്ട് — പട്ടികയിൽ വില്പാനുള്ള വസ്തുവിന്റെ പൂർത്തിയായ വരവു ... സ്ഥാവരവസ്തുവായിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അതിന്റെ അതിരുകളും വിസ്തീർണ്ണവും ... എങ്ങനെയുള്ളതെന്നും വസ്തു ഗവൺമെന്റിലേക്കു കരം കൊടുക്കുന്ന ഭൂമിയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള കരത്തിന്റെ സംഖ്യയും വസ്തുവിന്മേൽ വല്ല കടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അതിന്റെ വിവരവും വസ്തുവിൽ ആരൊക്കെ ഏതു അനുഭവമോ പാട്ടമോ കിട്ടുമെന്നും വസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തേയും വിലയേയും കുറിച്ചു ആലോചിച്ചു നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു ഉപകാരമായി അറിയേണ്ടതായ മറ്റു വിവരങ്ങളും ചേർക്കേണ്ടതാകുന്നു.

പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കോടതിക്കു അറിവു കിട്ടിയടത്തോളമാകുന്നു എന്നും വല്ല തെറ്റായോ ... വിവരമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനു കോടതി ഉത്തരവാദി അല്ലെന്നും കൂടി നോട്ടുചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

R. O. C. No. 210 of 13.

NOTICE.

Whereas application has been made to me by Vadasheri Mariama Thomas, widow of the deceased Vadasheri Mani Thomas draftsman, Travancore Forest Department, on behalf of her two minor children Thomas Mani and Thomas Poonnen, for a Succession Certificate under Act VII of 1889 to enable her to collect Br. Rs. 1,029 12-0 from the Oriental Government Security Life Assurance Company, Limited, Bombay, due on Policy No. 69077 issued on the life of the deceased, notice is hereby given that any parties who may desire to show cause why such certificate should not issue to the applicant, should appear before me at Bolghatty at 11 A. M. on 25th February 1914 when or so soon after as practicable the said application will be heard and disposed of.

Resident's Office,
Trivandrum,
16th January 1914.

E. F. ROSS, Captain,

For Resident.

# TRAVANCORE

# GOVERNMENT GAZETTE

Vol. LII.] TRIVANDRUM, TUESDAY, February 3, 1914 / Makaram 21, 1089 No. 5.


## Agricultural Department.

### Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

**Read:—**

Report No. 3563, dated the 14th November 1913, from the Director of Agriculture, regarding the operations of his Department during 1088 M. E.

ORDER THEREON No. 13706/L. R. & F., DATED TRIVANDRUM, 20TH DECEMBER 1913.

The Government note with pleasure that the Department continued to do satisfactory work during the year.

2. The report, with its enclosures, is appended to this order.

(By order)

A. J. VIEYRA,

Chief Secretary to Government.

To the Director of Agriculture.

„ the Gazette.

# REPORT

ON

# THE OPERATIONS OF THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE

FOR THE YEAR $\frac{1088 \text{ M.E.}}{1912—1913 \text{ A.D.}}$

## I.—GENERAL

With deep regret I have to record the death, on the 24th Karkadakom 1088, of Mr. B. S. Narayanaswamy Iyer, the Senior Agricultural Inspector. In him I have lost a thoroughly reliable assistant, and the Government a faithful servant. In appreciation of his meritorious services which extended over a period of more than 25 years, Government have been pleased to sanction a life pension of Rs. 20 per mensem to his widow.

2. *Staff.*—I was in charge of the Department throughout the year, except from 10th Kanny to 5th Thulam when I went on leave and when the late Mr. Narayanaswamy Iyer was put in charge of the current duties of my Office without prejudice to his own. The special work in connection with the cocoanut palm disease was in the hands of the late Mr. Narayanaswamy Iyer till his death on the 24th Karkadakom 1088. Mr. G. M. Eapen who was acting as Laboratory Assistant from the beginning of 1088 was appointed Agricultural Inspector on probation for one year in the vacancy caused by the death of Mr. Narayanaswamy Iyer and put in charge of the work in connection with the cocoanut palm disease. Since the relief of Mr. Eapen from the duties of the Laboratory Assistant, the charge of the Laboratory has been with me. The services of Agricultural Sub-Inspector, Mr. R. Ananthanarayana Iyer, have been lent to the Public Gardens for a period of six months with effect from 1st Edavam 1088 and in his place Mr. P. Samuel, a graduate of the Coimbatore Agricultural College, has been appointed Ag. Agricultural Sub-Inspector.

3. The Experimental Farm at Trivandrum was under the charge of Mr. Ananthanarayana Iyer and subsequently Mr. Samuel, while the Cattle Farm at Trivandrum and the Experimental Farm at Kottarakaray continued to be under the charge of Inspector Mr. G. Sivarama Pillai, and Sub-Inspector Mr. C. P. Bhattathiri respectively throughout the year. The latter had also the supervision of the Demonstration Farm at Quilon. The permanent Laboratory Assistant Mr. K. Parameswaran Pillai and Inspector Mr. R. Madhavan Pillai who had been deputed to Pusa to undergo a course of training in Agricultural Chemistry and Entomology respectively did not return till the end of the year, the period of their deputation having been extended by six months at the suggestion of the authorities of the Pusa College.

4. *Touring.*—I was in camp for 153 days during the year and travelled 2,302 miles. As in previous years, I was engaged, during my circuits, chiefly in delivering popular lectures, demonstrating the use of improved agricultural implements, interviewing ryots and offering them advice on agricultural questions, and distributing leaflets and seeds.

5. The number of days on which the subordinate officers were on tour is as follows:—

| | | |
|---|---|---|
| Mr. B. S. Narayanaswamy Iyer, Special Officer, Cocoanut Palm Disease. | ... | 68 days. |
| Mr. G. Sivarama Pillai, Agricultural Inspector. | ... | 33 ,, |
| Mr. R. Ananthanarayana Iyer, Agricultural Sub-Inspector. | ... | 68 ,, |
| Mr. C. P. Bhattathiri, Agricultural Sub-Inspector. | ... | 20 ,, |

6. The officers in charge of farms, there not being more than one in each farm, were so fully engaged with farm work that they had very little time to spare for circuit. This was the cause of their insufficient touring and not any unwillingness on their part to go out. Improvement in this direction can be looked for only after the appointment of a few additional hands for itinerant work.

## II RAINFALL.

7. Statement I in the appendix gives the rainfall recorded at some of the important stations during the year under report. A comparison of the last two columns will show the variations in the total fall in 1087 and 1088. As is evident from the statement there was less rain in 1088 than in the previous year at most of the stations. The few stations at which a larger rainfall was recorded during the year were as a rule in the interior of the country. In addition to the general deficiency in the total rainfall in 1088 as compared with 1087 the S. W Monsoon set in much later in 1088 and the total rain that fell during this Monsoon at almost all the stations was considerably less than in 1087. This difference had not any marked effect on the paddy crop in the northern and central parts of the State, but to the south of Quilon the crop was appreciably affected. Owing to the late setting in of the Monsoon, sowing in these parts had to be postponed considerably beyond the usual dates and late sowing combined with the scarcity of rain in Mithunam and Karkadakom reduced the yield of paddy to very nearly half the usual quantity. Even South Travancore, with its Kodayar Project, was not able to escape completely from the effects of the vagaries of the Monsoon. In this respect the Taluks of Thovala and Agasteeswaram suffered more than the Taluks of Kalkulam and Eraniel. In those Taluks there was absolutely no rain in Medom and in the earlier part of Edavam, and hence, except in places where there were tanks—they were very few and the area commanded by such tanks was comparatively small—cultivation was started only towards the end of Edavam after the opening of the Kothayar Reservoir, and sowing had to be continued till towards the end of Mithunam. Owing to late sowing, the crop was not as good as it might have been, but the ryots had no reason to complain, for the yield was on the average from 10 to 15 fold, though if sowing had been done earlier they would have got an average yield of 15 to 20 fold.

8. As regards the cocoanut palm the rainfall in 1088 especially in the latter part, was very unfavourable, and the result will probably show itself in the harvest of nuts during the current year.

## III. EXPERIMENTS WITH CROPS.

9. As in previous years, paddy which is the most important crop of the State received the greatest amount of attention in the matter of experiments. All the experiments in connection with this crop were carried out, as before, in private lands.

MANURIAL EXPERIMENTS WITH PADDY.

*1st series. Kanny crop of 1088 at Navaikad.*

| No. | Area of the plot. | Manures applied. | Value of the manures. | Yield in Marakals. | Value of the yield. | Gain per acre after deducting the value of the manures. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 cents | Cattle manure 5 cart-loads ... | 12 14 0 | 63 | 18 0 0 | [illegible] |
| 2 | 50 " | Cattle manure [illegible] cart-loads ...<br>Bone-meal [illegible] lbs. ... | 12 0 0 | 81 | 25 0 0 | 2[illegible] [illegible] [illegible] |
| 3 | 50 " | [illegible] 1 candy ... | 10 [illegible] 0 | 73 | [illegible] 0 0 | 22 [illegible] [illegible] |
| 4 | 50 | [illegible] ½ candy ...<br>Bone-meal 56 lbs. ... | 9 [illegible] 0 | 105 | [illegible] 0 0 | 41 [illegible] [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] ½ candy ...<br>Bone-meal 56 lbs. ... | 7 [illegible] 0 | 95 | 25 [illegible] 0 | [illegible] [illegible] [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] ½ candy ...<br>Bone-meal 56 lbs. ...<br>[illegible] 28 lbs. ... | 10 0 0 | 97 | 28 0 0 | [illegible] [illegible] [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] ½ candy ...<br>Bone-meal 56 lbs. ...<br>[illegible] 56 lbs. ... | 9 13 0 | [illegible] | 32 [illegible] [illegible] | [illegible] [illegible] |

## 2nd series. *Kumbham crop of 1088 at Navalcad.*

| No. | Area of the plot. | Manure applied. | Value of the manure. | Yield in maraikals. | Value of the yield. | Gain per acre after deducting the value of the manures. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 cents | Cattle manure [illegible] cart-loads | 12 11 0 | 51 | 20 0 0 | 15 0 0 |
| 2 | 20 " | Cattle manure [illegible] cart-loads<br>Bone meal 84 lbs. | [illegible] | 110 | [illegible] 0 0 | 10 0 0 |
| 3 | 20 " | Laurel poonac [illegible] candy | 16 [illegible] 0 | 117 | 12 0 0 | 26 0 0 |
| 4 | 20 " | Laurel poonac [illegible] candy<br>Bone meal 84 lbs. | 16 11 0 | 137 | [illegible] 0 0 | 57 0 0 |
| 5 | 20 " | Laurel poonac [illegible] candy<br>Bone meal 84 lbs. | 5 3 0 | 150 | 11 0 0 | 50 0 0 |
| 6 | 20 " | Laurel poonac ½ candy<br>Bone meal 84 lbs.<br>Sulphate [illegible] 56 lbs. | 1[illegible] 14 0 | 117 | 13 0 0 | 57 0 0 |
| 7 | [illegible] " | Laurel poonac ½ candy<br>Bone meal 84 lbs.<br>Nitrolim 56 lbs. | 13 0 0 | 137 | 39 0 0 | 52 0 0 |

## 3rd series. *Kanny crop of 1089 at Navalcad.*

| No. | Area of the plot. | Manure applied. | Value of the manure. | Yield in maraikals. | Value of the yield. | Gain per acre after deducting the value of the manures. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 cents | Cattle manure 10 cart-loads | [illegible] 0 0 | 1[illegible]0 | 13 0 0 | 36 0 0 |
| 2 | 20 " | Laurel poonac ½ candy<br>Bone meal 84 lbs.<br>Nitrolim 56 lbs. | 13 0 0 | 117 | 42 0 0 | 58 0 0 |
| 3 | 20 " | Laurel poonac ½ candy<br>Bone meal 84 lbs.<br>Saltpetre | 13 11 0 | 139 | 39 0 0 | 51 0 0 |
| 4 | 20 " | Laurel poonac ½ candy<br>Bone meal 84 lbs.<br>Nitrate of lime 56 lbs. | 12 11 0 | 151 | 43 0 0 | 61 0 0 |

## 4th series. *Kanny crop of 1089 in Thovalay.*

| No. | Area of the plot. | Manure applied. | Value of the manure. | Yield in maraikals. | Value of the yield. | Gain per acre after deducting the value of the manures. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 cents | Cattle manure 6 cart-loads | 12 14 0 | 147 | 53 0 0 | 61 0 0 |
| 2 | 15 " | Laurel poonac ½ candy<br>Bone meal 84 lbs.<br>Nitrolim 30 lbs. | 11 0 0 | 226 | [illegible] 0 0 | 112 0 0 |
| 3 | 20 " | Laurel poonac ½ candy<br>Bone meal 84 lbs.<br>Saltpetre 30 lbs. | 15 0 0 | 15[illegible] | 46 11 0 | 66 0 0 |
| 4 | 20 " | Laurel poonac ½ candy<br>Bone meal 84 lbs.<br>Nitrate of lime 19 lbs. | 11 0 0 | 180 | 51 0 0 | 86 0 0 |
| 5 | 20 " | Laurel poonac ½ candy<br>Bone meal 84 lbs.<br>Ammonium sulphate 2[illegible] lbs. | 11 11 0 | 192 | 5[illegible] 0 0 | 87 0 0 |

10. A candy means 600 lbs. and a maraikal of paddy weighs roughly 6½ lbs. Laurel poonac is the oil cake from the seed of *Callophyllum inophyllum.* It contains about 2% of nitrogen. Bone-meal contains 3½% of nitrogen and 22% of phosphoric acid; nitrolim 18% of nitrogen; nitrate of lime 13% of nitrogen; ammonium sulphate 20% of nitrogen; and saltpetre 9% of nitrogen and 35% of potash. For comparing results and drawing conclusions the figures in the different statements given above should be taken separately. As the several series of experiments were conducted at different times and at two different places, it is not proper to compare the figures of one statement with those of another. Keeping this in mind, if we look at the statements we are able to draw two general conclusions. The first is that cattle manure by itself has invariably produced poorer results than the other manures; and the second is that laurel poonac

combined with bone-meal, and a nitrogenous manure such as nitrolim, nitrate of lime, ammonium sulphate or saltpetre has, as a rule, produced the best results. There are no doubt one or two exceptions to the latter; but they are probably due to variations in soil conditions or other causes which cannot be easily accounted for. By a reference to the previous Annual Reports of this Department it will be seen that the conclusions above stated bear close analogy to those arrived at during the past years. The existence of such an analogy among the results of experiments conducted at different times and at different places, repeatedly for four years, ought to be a fair proof of the correctness of the conclusions.

11. One point, however, remains yet to be settled by further experiments, namely, the comparative value of several nitrogenous manures. The experiments conducted so far are not sufficient to enable one to form a decisive opinion on this matter for in some cases nitrolim, in others saltpetre, and in still others nitrate of lime has been found to be the best. It is proposed, therefore, to repeat experiments with different nitrogenous manures until they yield definite and conclusive results.

12. *Varietal experiments with paddy.*—Experiments with some indigenous and exotic varieties of paddy were continued during the year. As in the previous year Bankura paddy, Ambemore, and Kasturi samba were cultivated on a fairly large scale and the produce was distributed among the ryots. Some 14 varieties of paddy were got down from the Central Provinces and tried during the year. Of these 4 varieties which have been found to be suited to this country will be cultivated on a larger scale during the current year for the production of sufficient seeds for distribution. A special variety of salt water paddy was also got down from the Philippine Islands during the latter part of the year and entrusted to a cultivator in Karthagapally Taluk for trial in a place subject to inundation by brackish water. The result of this trial is eagerly awaited.

13. *Manurial experiments with the cocoanut palm.*—The experiment referred to in para 13 of the Report for 1087 was continued in 1088 also. The 10 trees under experiment were manured each with 10 lbs. of kanel poonac, 20 lbs of ashes, 2 lbs. of bone meal and 1 lb. of salt in Medom 1088. This experiment, it will be remembered, was started in 1085, and since then there has been a steady increase in the yield of nuts as can be seen from the following figures. The yield given is for all the 10 trees together.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1085 | .. | 14 | nuts |
| 1086 | ... | 67 | ,, |
| 1087 | .. | 223 | ,, |
| 1088 | .. | 480 | ,, |

14. Two new series of manurial experiments were started in 1087 with manures supplied gratis by the agent to the Kali Syndikat and were continued in 1088 also. These experiments are being carried out in a private cocoanut garden at Eruvai near Kayenkulam.

The results obtained so far are given below:—

| | No of trees | Manures applied | Yield of nuts in 1087. | Yield of nuts in 1088. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | A mixture of 250 lbs. of castor cake, 200 lbs. of tankage, 50 lbs. of Am: Sulphate, 120 lbs. of Kainit and 80 lbs. of Muriate of Potash. | 1700 | 2378 |
| 2 | 48 | A mixture of 150 lbs. of Bone-meal, 100 lbs. of Am. Sulphate, 100 lbs. of Kainit, 50 lbs. of Super-phosphate and 50 lbs. of Muriate of Potash. | 1588 | 1754 |

15. *Varietal experiments with the cocoanut palm.*—The Cocoanut Farm at Alleppey which is devoted to the cultivation of the different varieties of the cocoanut palm continues to make substantial progress. The whole available area has been planted and

in all there are 502 plants consisting of 14 varieties. The following are the new varieties planted during the year under report:—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) Kochuthengoo | | (9) Ceylon Dark Pale Cream | |
| (2) Arikuliyan | | (10) Do. | Red |
| (3) Kamakathengoo | | (11) Do. | King |
| (4) Panayan | | (12) Do. | Green |
| (5) Elanthengoo | | (13) Singapore | |
| (6) Pachathengoo | | (14) Mysore | |
| (7) Ceylon Dark Green | | (15) Tiptore | |
| (8) Do. Dwarf | | (16) Red King | |

16. In spite of the unfavourableness of the soil which is nothing but mere sand, just like the sand at the beach, the seedlings are coming up very satisfactorily. When work was first started at the place the ryots of the neighbourhood ridiculed the idea of planting cocoanut seedlings in such a sandy place and even expressed that the attempts of the Department would never prove successful. All those expectations have now been completely falsified and the very people who condemned the work at the commencement now praise it beyond limits. The demonstration of the possibility of growing the cocoanut palm in such a sandy place has set the people of Alleppey and its neighbourhood astir, and some of them have started cocoanut cultivation in the sandy tract near the farm on the lines on which it is done in the farm. In course of time the whole sandy plain between Alleppey and Shertalay which now lies waste will probably be converted into beautiful cocoanut gardens.

17. *Manurial experiments with tapioca (cassava).*—The experiments of 1087 not having proved successful, a new set of permanent experiments was started in 1088 in the Experimental Farm at Kottarakara. The scheme of these experiments is as follows:—

| | *Manures.* | | *Quantity per acre.* | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Cattle manure | .... | 5 | tons. |
| (2) | Ashes | ... | 3,000 | lbs. |
| (3) | { Cattle manure and | ... | $2\frac{1}{2}$ | tons. |
| | { ashes | ... | 1,500 | lbs. |
| (4) | Superphosphate | ... | 150 | " |
| (5) | Kainit | ... | 250 | " |
| (6) | Ammonium sulphate | | 100 | " |
| (7) | { Superphosphate | | 150 | " |
| | { Kainit | | 250 | " |
| (8) | { Superphosphate | ... | 150 | " |
| | { Am. sulphate | ... | 100 | " |
| (9) | { Kainit | ... | 250 | " |
| | { Am. sulphate | ... | 100 | " |
| (10) | { Superphosphate | ... | 150 | " |
| | { Kainit | ... | 250 | " |
| | { Am. sulphate | ... | 100 | " |
| (11) | Castor cake | ... | 1,000 | " |
| (12) | { Castor cake | ... | 600 | lbs. |
| | { Ashes | ... | 1,500 | " |
| (13) | { Castor cake | ... | 400 | " |
| | { Ashes | | 1,500 | " |
| | { Bone-meal | ... | 100 | " |
| (14) | { Cattle manure | ... | $2\frac{1}{2}$ | tons. |
| | { Ashes | ... | 2,000 | lbs. |
| | { Bone-meal | ... | 100 | " |
| (15) | Leaf manure | | 20,000 | " |
| (16) | No manure | | | |

18. The object of these experiments is to find out the relative value of local and artificial manures separately and in combination. The crop is still in the ground, but its appearance shows that complete artificial manures and oil-cakes either alone or in combination with other manures are likely to produce the best results. The experiments, however, must be repeated for a number of years before reliable results can be obtained.

19. *Varietal experiments with tapioca.*—Eleven varieties of tapioca were cultivated during the year under report in the Experimental Farm at Trivandrum and the results were as follow:—

| | *Varieties.* | *Duration of the crop* | *Yield per acre.* |
|---|---|---|---|
| 1 | Karmaravan | 12 months | 19,760 lbs |
| 2. | Ennakarimaravan | 10 ,, | 16,480 ,, |
| 3. | Aviyan | 7 ,, | 9,880 ,, |
| 4 | Thuruva | 11 ,, | Damaged by flood |
| 5 | Chambakarimaravan | 11 ,, | |
| 6 | Olikarimaravan | 11 ,, | |
| 7. | Avimakilavan | 9 ,, | |
| 8. | Nettavella | 9 ,, | |
| 9. | Kanikuvella | 8 ,, | |
| 10. | Malavella | 8 ,, | |
| 11. | Kokiyanvella | 7 ,, | |

20. *Experiments with pepper.*—Besides the varieties planted in 1087, two new varieties (Kalluvalli and Balancottah) were got down from the Taliparamba Experimental Station and planted in the Experimental Farm at Kottarakaray during the year under report. In all there are more than 400 plants consisting of 4 different varieties and of these more than 50 plants are in bearing stage.

21. The yield from the old plants during the year was poor, but with a view to increase the yield and to see the effect of systematic manuring all the bearing plants were manured during the year with a mixture of fish oil-cake, leaf mould and lime. It is proposed to repeat the application of these manures for a number of years.

22. Pepper is an important crop of the State. The value of the quantity exported from the State in 1087 was as much as Rs. 54,97,659. In spite of its importance pepper does not receive as much attention from the ryots as paddy, cocoanut, and tapioca in the matter of cultivation and manuring. The object of the experiments described above is, therefore, to demonstrate to the ryots how the yield of pepper can be increased by the cultivation of the best variety and by systematic manuring.

23. *Fruit trees.*—The cultivation of fruit trees is being carried on in the Experimental Farm at Trivandrum, the Cattle Farm, and in the Experimental Farm at Kottarakaray. The following statement shows the number of plants in each farm and the time of their planting.—

| | Planted in 1085 | Planted in 1086 | Planted in 1087 | Planted in 1088 |
|---|---|---|---|---|
| *Trivandrum Experimental Farm* | | | | |
| Graft-mango | 6 | ... | ... | ... |
| Navel Orange | ... | 2 | ... | ... |
| Other fruit trees | ... | 1 | ... | ... |
| *Cattle Farm* | | Planted in 1087 | | Planted in 1088 |
| Graft-mango | ... | 205 | | ... |
| Navel Orange | ... | 1 | | ... |
| Other fruit trees | ... | 302 | | ... |
| *Kottarakaray Experimental Farm.* | | | | |
| Graft-mango | ... | 92 | | 72 |
| Other fruit trees | ... | 3 | | 51 |

24. In all there are 375 graft-mango plants of which 6, planted in 1085, have begun to bear. The rest of them and other fruit trees excepting a few citrons and figs are still in non-bearing stage, but their growth so far is satisfactory.

25. *Experiment with green manure crops.*—Paras 22 to 24 of last year's Report contain an account of the attempts made in 1087 at growing green manure crops in some tank beds in South Travancore, which, unfortunately ended in failure owing to unfavourable conditions of the land and the season. To prevent similar failure in the future it was found necessary to level up the land and construct some masonry structure for the diversion of water. This work was entrusted to the P. W. D. and owing to its non-execution it was not possible to do anything with green manure crops during the year under report.

## IV. DEMONSTRATION.

26. In the discussion about agricultural improvements and in the opinions which are expressed on the subject in the Press and on the platform, the real distinction between experiments and demonstration is often lost sight of. The general assumption even of some of the educated men, seems to be that the whole question of agricultural improvements can be solved by demonstrations without spending any money on experiments. No lengthy argument is needed to prove that this is not an altogether correct assumption. Experiments should, as a rule, precede demonstrations, or at least the two should go on side by side. Without finding out by means of experiments whether a new method of cultivation is likely to prove successful under the conditions prevailing in our country it is not advisable to demonstrate it to the ryots or recommend its adoption by them. Hence it is that special attention is paid by the Department to the question of experiments; while the question of demonstration also receives its due share as will be evident from the following paragraphs.

27. Paddy is the most important crop of the State, and with a view to make known to the public some of the improved methods of cultivating this crop several demonstrations were carried out at different places during the year under report.

28. *Manures for paddy.*—The manurial experiments described in para 9 *supra* were carried out at two different places in South Travancore. These experiments, conducted as they were in private lands in the midst of busy agricultural centres, served also the purpose of demonstration. In addition to this, manures were supplied gratis to a number of ryots who applied them in their lands and demonstrated their value to their neighbours. For example, one gentleman at Thamarakulam in South Travancore got, by the use of laurel poonac, bone meal and lime, 260 marakals of paddy from an acre, while from another acre in which he applied cattle manure alone he got only 233 marakals, the cost of the manures being more or less the same in both the cases. At Kattanam near Kayenkulam a gentleman was supplied with 600 lbs of a special paddy mixture by the Department, and by applying it in half an acre he got 40 paras of paddy (a para weighs about 16 lbs), while the yield from another plot of half an acre in which local manures were applied was only 30 paras.

29. A ryot of Kainakari in Ampalapuzhay Taluk was supplied with 100 lbs of saltpetre and by applying it in an acre of punja field he got 101 paras of paddy while from an adjacent acre in which this manure was not applied he got only 81 paras.

30. Another ryot of Mannar in Thiruvella Taluk got from an acre of punja land in which a special paddy manure supplied by the Department was applied 185 paras of paddy, while the average yield in the neighbourhood was not more than 125 paras per acre.

31. In addition to the above, manures were also supplied gratis to some ryots in Attingal (Chirayinkeel Taluk) and Kadapra and Mepral (Thiruvella Taluk); but no report has yet been received from them.

32. *Selection of paddy seeds.*—The ryot in Travancore generally pays no attention to the selection of seeds, though this is one of the ways of improving the cultivation of this crop. At the time of the harvest of punja crop in 1088, a man was specially deputed to demonstrate to the cultivators the method of seed selection. He himself selected seeds of some of the local varieties which it is proposed to cultivate in special plots during the current year. Similar demonstrations of the selection of seeds were also carried out

by departmental agencies during the harvest of the last Kanny crop in Karunagapally, Karthikapally, Mavelikaray and Thiruvella Taluks. This work will be extended over a larger area during the current year.

33. *Single seedling transplantation of paddy.*—The system of single seedling transplantation is spreading so rapidly in South Travancore and especially in the Taluk of Thovala, that there is hardly any necessity of demonstrating it in that part of the country hereafter. But the ryots of other parts are still either ignorant of or sceptical about its advantages, and in such places demonstration is necessary. Accordingly, a number of such demonstrations were carried out under the supervision of departmental agencies in the Taluks of Karunagapally, Karthikapally, Mavelikara and Thiruvella during the year under report (*vide* Statement II). In all, the method of single seedling transplantation was demonstrated in 20 different plots, the total area of which was nearly 6½ acres. In one or two cases the method proved a failure on account of floods or the use of bad seeds. In all other cases it was completely successful and in most of them there was a larger out-turn besides the gain in seed.

34. *Cocoanut palm.*—The manurial experiments that are being carried on in the Trivandrum Experimental Farm and at Eraniel will serve as an object lesson to the public, and the Cocoanut Farm at Alleppey will show to the people how even a dreary waste of sand can be transformed into a magnificent cocoanut garden by systematic manuring and regular cultivation. Owing to the large sale of manures from the manure depots established in connection with the cocoanut palm disease all over the State, their value has become so widely known to the ryot population that any further demonstration in this matter is hardly necessary.

35. *Sugarcane.*—The following 13 varieties of sugarcane were cultivated in the Experimental Farm at Trivandrum during the year under report:—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Mogali | (7) | Tanjore Striped | |
| (2) | Striped Mauritius | (8) | Tinnevelly Red | |
| (3) | Red Mauritius | (9) | Samabah | Reed canes. |
| (4) | Java | (10) | Vansi | Reed canes. |
| (5) | Green Sport | (11) | Puncha | Reed canes. |
| (6) | B 208 | (12) | Alengaden | |
| | | (13) | Muzhangodi | |

36. Sets of some of the best varieties were distributed to the ryots of Thiruvella and Ettumanoor, two of the chief sugarcane growing Taluks, and their growth there is reported to be satisfactory.

37. *Banana.*—About half an acre in the Experimental Farm at Trivandrum and one acre in the Experimental Farm at Kottarakara have been planted with banana which is still in the ground. In the former place the crop has been treated with different manures so as to demonstrate their comparative value and in the latter place it is cultivated on a hill slope where it is not usually cultivated.

38. *Plantains.*—The following 11 varieties of plantain are being cultivated in the Experimental Farm at Trivandrum.—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Palayanthodan | (7) | Monthan |
| (2) | Padathy | (8) | Chamba Monthan |
| (3) | Annan | (9) | Kallu Monthan |
| (4) | Madura Annan | (10) | Peyan |
| (5) | Kappa | (11) | Mala Vazha |
| (6) | Pachavattan | | |

Arrangements are being made for collecting and planting other local and exotic varieties during the current year.

39. *Chenai* (a variety of yam).—This is one of the regular crops of the Kottarakaray Experimental Farm. Its cultivation is carried on with a view to demonstrate the increase in the out-turn by the use of selected seeds and the adoption of a rational system of rotation of crops.

40. *Ground-nut.*—About 1½ acres in the Trivandrum Experimental Farm were under ground-nut and the major portion of the produce was distributed among ryots for seeds.

41. *Cotton.*—Cambodia cotton occupied about ½ acre in the Trivandrum Experimental Farm and about 5 acres in the Cattle Farm, and Caravonica cotton about ¼ acre in the former place and ½ acre in the latter. Owing to unfavourable seasonal conditions the yield of both the varieties was not very satisfactory and their cultivation is, therefore, being repeated during the current year.

42. *Guinea-grass.*—It has been found by experience that guinea-grass is one of the best fodder crops suited to this country. With a view to supply fodder to the live-stock of the Department, and also to demonstrate its cultivation to the people, it is being grown in about 13 acres in the Cattle Farm, and nearly 1 acre in the Trivandrum Experimental Farm, while in the Demonstration Farm at Quilon which has a cultivable area of about 3 acres at present, this is the only crop grown. The grass of the Quilon Farm is usually sold to the public at the rate of 7 to 10 lbs per chuckrum. This farm produced 34,664 lbs of grass which brought in a receipt of Rs. 104—24—8 in 1087 from an area of 2 acres, while in 1088 the yield of grass from 2¾ acres was 40,175 lbs with a receipt of Rs 180—25—0. This yield was obtained, without irrigation, in spite of the continuous drought which lasted for nearly 5 months in the year.

43. *Rubber.*—Both the Para and Ceara rubber trees planted in the Cattle Farm are growing satisfactorily, but it is doubtful if the cultivation of rubber in a place like Trivandrum will prove profitable if the price of rubber continues to decline as it has been doing during the last few months or even if it remains where it is at present. The recent decline in the price is causing anxiety to planters even in more favourable localities.

44. *Other crops.*—Besides the crops mentioned above, maize, cholam, indigo, and a number of other minor crops were cultivated as usual, on a small scale, in the Trivandrum Experimental Farm for the purpose of demonstration as well as for the raising of seeds for distribution.

45. *Agricultural implements and machinery.* As in previous years, the Members of the Sri Mulam Popular Assembly were invited to the Trivandrum Experimental Farm during the sitting of the Assembly and shown, besides crops and experiments, all the agricultural implements stocked there, such as, iron ploughs, cultivators, seed drills, winnowers, chaff-cutters etc. As a result of this demonstration, one of the Members borrowed from the farm a seed-drill and a cultivator for trial. A winnower and an American Screw Water-lift were lent to a land-lord in Karthikapally Taluk, who afterwards has been negotiating for the purchase of a winnower for his own use. The Hand-power Chain Pumps, of which there are 4 in the farm, were also lent to a few persons in and about Trivandrum for trial. Enquiries about these pumps were received from several persons outside Trivandrum, and one or two even expressed their desire to purchase the same.

46. Of all the improved implements the "Meston" plough is most popular in the State. Owing to its cheapness and lightness it is very much liked by the ryots, and without much difficulty it will, in course of time, become one of the stock-in-trade of at least well-to-do ryots.

47. With a view to demonstrate to the people the use of Oil-engines and Centrifugal Pumps for irrigation, a small engine and pump were purchased during the year, the cost of the whole concern being about Rs. 1,800. It is proposed to send them round to different places where irrigation is necessary and to demonstrate their use to the ryots.

## V DISSEMINATION OF AGRICULTURAL KNOWLEDGE.

48. *Agricultural Education.*—The question of agricultural education has not yet received the attention it deserves in a country like Travancore where agriculture is the mainstay of the people. The only thing that has been done so far is to include elementary agriculture as one of the optional subjects in the curricula of studies for Higher

Grade Elementary Schools without even making adequate provision for its efficient teaching. The teaching, to be efficient and useful to the boys, must be combined with practical training. The opening of school gardens or small demonstration farms in connection with all the schools where agriculture is being taught may be considered impracticable on account of the prohibitive cost involved. Anyhow, a small beginning in this direction may be made by attaching a garden or farm to a few schools as an experiment, or if this is not possible, by at least removing some of the existing schools to or opening new schools in, the Government farms of which there are two in Trivandrum and one in Kottarakaray with the necessary convenience. This question I mooted to the Director of Public Instruction and the Government during the year under report.

49. Now that Government have appointed a Committee to enquire into and report upon the defects of the present system of vernacular education in the State and to suggest means of removing them, it may be hoped that the Committee will not lose sight of the question of agricultural education in their deliberations.

50. *Leaflets.*—Eleven leaflets were published in Malayalam during the year on the following subjects:—

(1) Cultivation of arrow-root
(2) Cultivation of silk
(3) Water-lifts.
(4) Cultivation of ginger.
(5) Cultivation of rubber.
(6) Cultivation of cardamom
(7) Seed selection
(8) Paddy experiments conducted in South Travancore
(9) Paddy experiments conducted in Central Travancore.
(10) The silk cotton tree.
(11) Cultivation of pepper

51. All these leaflets were, as usual, published in three successive issues of the Government Gazette and 5,000 copies of each were separately printed and distributed among the public.

52. The reprinting in book form of the leaflets and lectures published till the end of 1085 which was sanctioned by Government in the beginning of 1086 was, after all, finished in 1088 and 4,869 copies of the book were received from the Government Press. The price fixed for this book is two chuckrums only; and this has been done with a view to prevent indiscriminate distribution of the book. In spite of the price, small as it is, as many as 3,081 copies were sold till the end of 1088. The sale of such a large number of copies in such a short time shows the demand that exists among the people for information on agricultural matters. The remaining number of copies will also be sold out soon and ere long it will be necessary to issue a second edition of the book. This book, as has been remarked, contains only the leaflets and lectures published till the end of 1085. Since then more than 30 leaflets have been published and Government have sanctioned, in their order No. 7016/L. R. & F. dated 12-7-'13, the reprinting of these leaflets also in book form, the book being sold at two chuckrums a copy.

53. *Lectures.*—Delivery of popular lectures continues to be one of the important items of the work of circuiting officers. Statement III gives detailed information about the lectures delivered by the various officers of the Department during the year under report. On the whole 78 lectures were delivered and of these 28 were by me. Some of my lectures and those of Mr. Parameswaran Pillai, Manager, Silk farm were delivered under the auspices of the Public Lecture Committee. Mention may also be made in this connection of a paper I contributed on "The Development of Industries in Travancore" to the 8th Indian Industrial Conference held at Bankipore in December 1912 and of another on "The Bacteriological Activities of Soils" contributed to the 2nd Agricultural Conference held at Coimbatore in July 1913.

54. *Agricultural journal.*—Sanction was received in the course of 1088 for the publication of a quarterly agricultural journal in Malayalam, and accordingly arrangements are being made for bringing out the first issue by the end of Thulam 1089. With a view to bring the journal within the reach of even poor ryots the annual subscription has been fixed at Br. Re. (1) one only. It is hoped that the journal will become popular among the ryot population and prove an efficient means of spreading scientific agricultural knowledge among them.

55. *Contributions to papers and journals.*—I contributed 2 articles in English to the Agricultural Journal of India one on "Rice cultivation in Travancore" published in Part II Volume VII of the journal, and the other on "Agricultural Progress in Travancore" published in Part IV Volume VIII. Several articles were also contributed by me on various agricultural questions to a vernacular newspaper.

56. *Correspondence.*—During the year 547 enquiries were received from the public in my office alone. This is nearly double the number of such enquiries received in the previous year. The subjects on which information was sought and the number of enquiries relating to each subject are given in the following statement :—

| | *Subject.* | | *No. of enquiries.* |
|---|---|---|---|
| (1) | Sericulture | ... | 113 |
| (2) | Insect-pests | ... | 62 |
| (3) | Sugarcane cultivation and sugar manufacture | ... | 59 |
| (4) | Cattle breeding | ... | 57 |
| (5) | Water-lifts | ... | 36 |
| (6) | Paddy cultivation | ... | 30 |
| (7) | Cocoanut cultivation | ... | 28 |
| (8) | Pepper cultivation | ... | 12 |
| (9) | Tapioca cultivation | ... | 12 |
| (10) | Plantain fibre industry | ... | 11 |
| (11) | Rubber cultivation | ... | 9 |
| (12) | Poultry breeding | ... | 8 |
| (13) | Miscellaneous | ... | 110 |
| | | Total. | 547 |

57. Besides the above, enquiries were also received from some persons outside the State, mostly about the manures recommended by the Department for paddy and the coconut palm.

58. *Exhibitions.*—No exhibition was held in the State either by Government or private agencies during the year under report.

59. *Agricultural Associations.*—There is very little to record of the activities of Agricultural Associations during the year. The only one that showed some life was the Kumarakom Agricultural Association. It held a few meetings at one of which I was also present, and it had also been instrumental in establishing a Rice Mill at Kumarakom and in introducing oil-engines for bailing water from punja lands.

60. Government have recently introduced into their Legislative Council a Co-operative Societies' Bill which will soon be passed into law. When this law comes into force societies on co-operative basis may be expected to spring up, and if properly guided they ought to serve as a useful adjunct to the Agricultural Department in the introduction of agricultural improvements into the country.

## VI. CATTLE BREEDING.

61. The Cattle Farm situated at Pattom in Trivandrum Taluk continued to make progress during the year under report. About 5 acres of jungle land were newly cleared and brought under cultivation so that the cultivable area has increased from 30 to 35 acres. The approach road to the farm was widened and gravelled by the P. W. D. and.

sanction has been received for extending the road to the centre of the farm, which work will probably be carried out during the current year. The P. W. D. is also making arrangements for the construction of a cattle shed, and an office and quarters for the Inspector in charge of the farm. The construction of these buildings will remove one of the serious obstacles in the efficient management of the farm. The installation of an Oil engine and Centrifugal Pump in the farm which is now being attended to by the P. W. D., and which, it is hoped, will be finished before the commencement of the next hot weather, will provide facilities for irrigation and thus ensure a supply of grass all through the year.

62 The most important crop of the farm is Guinea-grass. More than ½ of the cultivable area was under this crop during the year, while the remaining portion was cultivated with horse-gram, hill paddy, tapioca, gingelly, cotton and other crops. Guinea-grass is the chief fodder consumed by the live-stock of the farm. In addition to it the animals get only, on an average, from Rs. 5 to Rs. 6 worth of concentrated food-stuffs and straw each, per mensem. The out-turn of green fodder from an acre of Guinea-grass is about 6 to 7 tons without irrigation, and with irrigation the quantity may be doubled. Even if the out-turn is only 6 tons per acre it will suffice for the maintenance of a pair of animals if along with the grass they are given some straw and concentrated food-stuffs. The ryots who invariably complain of the difficulty of maintaining cattle owing to the scarcity of grazing lands ought to consider the above facts, and set apart a portion of their dry lands for the cultivation of Guinea-grass.

63. *Live-stock of the Cattle Farm.*—At the beginning of the year under report there were the following live-stock in the farm :—

| | | |
|---|---|---|
| Cows | ... | 15 |
| Calves | ... | 8 |
| Seed-bulls | ... | 4 |
| Draught bullocks | ... | 2 |
| Buffaloes | ... | 2 |
| | Total. | 31 |

64 Of these, 8 cows which were all of local breeds and which were found unfit for breeding purposes, 2 seed bulls which became unserviceable on account of old age, and 4 calves were sold in auction during the year, and the buffaloes were transferred to the Trivandrum Experimental Farm. On the other hand some new cows and calves were purchased during the year so that at the end of the year there were 45 animals consisting of

| | | |
|---|---|---|
| Cows | ... | 22 |
| Calves | ... | 19 |
| Seed-bulls | ... | 2 |
| Draught bullocks | ... | 2 |

65. The health of the cattle was on the whole satisfactory. There was no outbreak of any contagious disease among them nor did any of them suffer from any serious disease except slight fever and cold occasionally, brought on by the inclemencies of the weather.

66. *Milk records.*—One of the objects of cattle breeding is to increase the yield of milk from cows. With a view to ascertain the variations in the yield, a complete record of the daily yield from all the cows is permanently maintained. The information, as far as it is available, is given in Statement IV. It is not time yet to enter into a comparison of the results for which data have to be collected for a number of years to come.

67. *Buffaloes.*—Owing to the unsuitability of the situation of the Cattle Farm for the breeding of buffaloes they were transferred to the Experimental Farm, Trivandrum, where better conditions prevail. In that farm there are now 4 she-buffaloes and 1 he-buffalo 3 she-buffaloes calved during the year; but all the calves died. The bringing up of buffalo calves is beset with many difficulties. It is hoped, however, that it will be possible to overcome these difficulties in course of time.

68. *Sheep.*—Sheep breeding on a small scale is being carried on in the Experimental Farm at Kottarakaray. 13 Coimbatore sheep were purchased in Mithunam 1086 and the number has now increased to 35. During the year 6 local sheep were also purchased and added on to the stock; but one of these died afterwards. The condition of the sheep was on the whole satisfactory.

69. *Seed bulls.*—At the commencement of the year the Department owned 12 seed-bulls, and of these 7 unserviceable ones were sold in auction in Mithunam, so that at the end of the year the number was reduced to 5. Sanction has since been received for the purchase of 10 new bulls, and arrangements are being made for purchasing them at an early date. The seed-bulls were, as in previous years, sent round from village to village to meet local demand. On the whole 611 cows were served during the year. The value of good seed-bulls has become so widely known to the public that there is very great demand for them in practically all the important agricultural centres. To meet the present demand 20 or even 30 bulls are not sufficient. It is regrettable, however, that though the people have generally been convinced of the necessity of having good seed-bulls for the improvement of the breed of their cattle they have not yet learned to get on without the help of Government in this matter. It is not at all a difficult matter for the ryots either separately or jointly to purchase seed bulls of their own. But very few of them do it and practically every one of them looks to Government for the supply of the bulls they require.

## VII. SUPPLY OF SEEDS, IMPLEMENTS AND MANURES TO THE PUBLIC

70. *Distribution of seeds.*—Though the Department owns no regular seed depot it distributes every year fairly large quantities of various kinds of seeds gratis. The seeds for distribution are generally raised in Government farms and in some cases they are got down from outside the State. The demand for seeds is increasing so rapidly that it will probably be necessary to establish, in the near future, a few seed depots to enable the Department to cope with the demand. During the year under report seeds of differents kinds were distributed, on the whole, to 675 persons as can be seen from the following statement:—

| | Seeds. | | No. of persons who received seeds. |
|---|---|---|---|
| 1. | Ground-nut | ... | 191 |
| 2. | Maize | ... | 148 |
| 3. | Banku paddy | ... | 95 |
| 4. | Amlimore | ... | 11 |
| 5. | Kasturi-samba | ... | 10 |
| 6. | Other paddy seeds | ... | 21 |
| 7. | Cholam | ... | 13 |
| 8. | Daincha | ... | 5 |
| 9. | Indigo | ... | 6 |
| 10. | Soy beans | ... | 11 |
| 11. | Cotton | ... | 14 |
| 12. | Vegetable seeds | ... | 28 |
| 13. | Other seeds | ... | 15 |
| 14. | Sugarcane sets | ... | 31 |
| 15. | Guinea-grass tussocks | ... | 71 |
| 16. | Mulberry cuttings | ... | 5 |
| | | Total | 675 |

71. Ground-nut is being cultivated by several persons in Thiruvella and Chengannur Taluks. Banku paddy has become common in various parts of the State. New varieties of sugarcane have been introduced into Thiruvella and Ettumanoor Taluks. Guinea-grass, of which nearly 2 tons were distributed during the year, is being cultivated largely in and about Trivandrum, Quilon and Kayenkulam.

72. *Sale of ploughs.*—The "Meston" plough manufactured by Messrs. Burn & Co., of Calcutta is the one that is most in demand. To facilitate the sale of this plough a large stock of it is usually kept in my office which practically serves the purpose of an implement depot. The ploughs are sold either from my office direct or through the subordinate officers. On the whole 240 ploughs were sold during the year under report, which is more than double the number sold in the previous year.

73. *Sale of manures.*—The manure depôts established in Kayenkulam and Alleppey in connection with the cocoanut palm disease are doing very good business. The value of the manure sold from these depôts during the year under report amounted to Rs. 9946–8–5. The condition which was in force restricting the sale of manures for diseased cocoanut trees alone was done away with from the 1st of Meenam 1088. As a result of this, there was a fairly large demand for paddy manure in and, about Kayenkulam, while for the cocoanut manure there were purchasers even from Trivandrum and other far away places. Some cocoanut manure was also supplied to the Deputy Director of Agriculture, Ratnagiri.

74. In South Travancore the ryots have begun to interest themselves in manures other than their time-honoured cattle manure and green leaves, probably on account of the scarcity of these manures and also as a result of the demonstrations and experiments carried out by the Department. Several applications were received during the year under report for the supply of bone-meal, saltpetre, nitrolim and other artificial manures, and though there was no provision for stocking these manures and selling them to the ryots a move was made in this direction by ordering the manures on credit and supplying them to the applicants. In this manner 2,800 lbs. of bone meal and 750 lbs. of saltpetre were supplied to the ryots of South Travancore during the year.

75. As a larger demand for these manures is anticipated in the near future Government have sanctioned the establishment of a manure depot at Nagercoil. This depot will be opened soon and will be in full working order before the next cultivation season.

## VIII. CHEMICAL ANALYSIS

76. The permanent Laboratory Assistant was at Pusa throughout the year, undergoing training in Agricultural Chemistry and the laboratory was in the charge of Mr. G. M. Eapen till his appointment as Agricultural Inspector, *vice* Mr. B. S. Narayanaswamy Iyer deceased. Mr. Eapen was engaged during the year in the analysis of soils, manures, sugarcanes, milk etc.

77. *Analysis of soils.*—16 samples of soils were analysed during the year. Of these, 2 were from Thodupuzhay, 3 from Chengannur, 1 from Kayenkulam, 1 from Mannar, 1 from Mepral, 2 from Navakad, 1 from Haripad, 1 from Thiruvella and 1 from Alleppey. The soils from Thodupuzhay were very poor in lime and phosphoric acid, but fairly rich in potash and nitrogen, while there was no marked deficiency in any of these ingredients in the other samples analysed.

78. *Analysis of manures.*—Only 3 samples of manures were analysed during the year and that for the Department. The following are the results of the analysis of two of these samples:—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (a) Cocoanut manure | Lime | ... | 23·04% |
| | Phosphoric acid | ... | 3·18% |
| | Potash | ... | 1·10% |
| | Nitrogen | ... | 0·50% |
| (b) Paddy manure | Lime | ... | 24·05% |
| | Phosphoric acid | ... | 4·03% |
| | Potash | ... | 1·58% |
| | Nitrogen | ... | 0·50% |

79. *Analysis of milk.*—The fat content of the milk of two buffaloes and two cows was estimated during the year, the estimation being made once in a fortnight by the Gerber process. As will be seen from the subjoined statement there was much variation in the fat of the milk, not only of different animals, but of the same animal at different times.

| | Minimum % of fat | Maximum % of fat |
|---|---|---|
| Buffalo No. 1 | 7 5 | 8·5 |
| Buffalo No. 2 | 7 7 | 9·0 |
| Cow No 1 (Nanjinad white) | 1 8 | 8·5 |
| Cow No. 2 (Nanjinad Spotted) | 1 [illegible] | 6·8 |

80. There are several factors which affect the fat content of milk, such as the breed of the animal, the nature of food, the period of lactation etc. To what extent the above variations are attributable to each of these different factors can be settled only by further investigations.

81 *Analysis of sugarcanes.*—Sugar was estimated in 9 varieties of sugarcane about once a month for 3 months towards the closing period of their growth, with a view to find out the variations in the sugar contents of each variety as it advances in age. The subjoined statement contains the results of the estimations made.

| | Variety | Date of estimation | Approximate age of canes | Specific Gravity | Glucose per cent | Sucrose per cent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mogah | [illegible] . 88<br>2[illegible] 1 88<br>[illegible] 3 88 | 8 months<br>[illegible]<br>11 | 1 01[illegible]<br>1 05[illegible]<br>1 060 | [illegible] 2[illegible]<br>[illegible] 10<br>3 3[illegible] | 5 81<br>10 [illegible]<br>18 13 |
| 2 | Striped Red Mauritius | 27 [illegible] 88<br>2[illegible] 6 88<br>1[illegible] 8 88 | 8[illegible]<br>9[illegible]<br>11 | 1 038<br>1 052<br>1 010 | 1 [illegible]3<br>1 79<br>[illegible] 60 | 8 61<br>13 86<br>18 [illegible] |
| 3 | Java | [illegible] 6 88<br>[illegible] 7 88<br>1[illegible] 8 88 | 8¾<br>9¾<br>11 | 1 059<br>1 071<br>1 081 | 3 84<br>2 46<br>1 28 | 12 83<br>19 44<br>26 64 |
| 4 | Green Spot | 5 6 88<br>6 7 88<br>20 8 88 | 9<br>10<br>11[illegible] | 1 066<br>1 071<br>1 081 | 4 36<br>3 [illegible]9<br>0 96 | 14·21<br>17 15<br>21 31 |
| 5 | B. 208 | 8 6 88<br>8 7 88<br>21 8 88 | 9<br>10<br>11[illegible] | 1 061<br>1 071<br>1 081 | 1 07<br>2 [illegible]<br>0 99 | 14 38<br>20·58<br>24 14 |
| 6 | Tanjore Striped | 11 6 88<br>13 7 88<br>27 7 88 | 9<br>10<br>11[illegible] | 1 051<br>1 074<br>1 079 | 1 25<br>2 01<br>0 97 | 13 15<br>19 11<br>20 01 |
| 7 | Red Mauritius | 1[illegible] [illegible] 88<br>29 7 88<br>21 8 88 | 9¼<br>10¼<br>11[illegible] | 1 048<br>1 06[illegible]<br>1 06[illegible] | [illegible] 42<br>2 89<br>2 1[illegible] | 9 [illegible]2<br>20 [illegible]<br>21·01 |
| 8 | Sanalah | 1[illegible] 6 88<br>[illegible] 8 88<br>[illegible] 9 88 | [illegible]<br>11<br>12 | 1 046<br>1 0[illegible]8<br>1 067 | 4 70<br>4 09<br>1 70 | 10 7[illegible]<br>19·38<br>19·[illegible] |
| 9 | Alengalen (local) | 17 6 88<br>1 8 88<br>[illegible] 9 88 | 9¾<br>10¾<br>11[illegible] | 1 048<br>1 058<br>1 0[illegible]6 | [illegible] 92<br>3 15<br>3 00 | 10 06<br>16 42<br>13 20 |

82. The figures in the last column of the above statement which represent the variations in the sugar contents reveal many interesting facts :—

(i) There are marked variations in the maximum sugar contents of different varieties of canes Java stands at the top with a maximum of 26 64% of sugar, next to it comes B. 208 with a maximum of 24·14% and at the bottom stands the local variety called Alengalen whose maximum is only 16 42% Such a low percentage of sugar as compared to other varieties is one of the defects of the local variety.

(ii) The local variety reaches its maximum growth when it is about 10 months old and after that the percentage of sugar goes on steadily decreasing, so that if it is not harvested during the 11th month there will be considerable loss in sugar.

(iii) In the case of Sanalah which is a reed cane that originally came from Bombay, the maximum growth is attained by the 11th month, but if the cane is left in the ground for even a month beyond that time there is no appreciable reduction in the proportion of sugar. The harvest of this variety may be delayed up to the 12th month but not later

(iv) In the case of other varieties it is not possible to say from the data that have been collected when their sugar contents reach the maxima. But it seems to be safe to infer that there is no chance of any increase in the proportion of sugar beyond the 12th month, and that hence, these varieties should, as far as possible, be harvested when they are a year old.

## IX. SERICULTURE.

83. *General.*—The Silk Farm which was opened in Chingom 1086 and which completed two years of its tentative existence by the end of 1087 was given another lease of life for one year from 1st Chingom 1088. With a view to extend the usefulness of the farm, an addition was made to the staff during the year by the appointment of an Assistant Manager who, like the Manager, has had training in sericulture. Cultivation of Mulberry and Eri silk was continued as in previous years; but greater attention was paid to the latter which has a far better chance of becoming immediately popular in the country. Commissioner Booth Tucker of the Salvation Army visited the farm in January 1913, and was well impressed with the work that was turned out there.

84. *Mulberry and castor-oil plant.*—Owing to the difficulty of irrigation no attempt was made to extend the area under mulberry during the year. Even the area planted in previous years suffered badly on account of the unusually long drought of last year. The small hand pump fitted up in one of the wells of the Silk Farm served only to irrigate about 2 acres. The rest of the area, namely, 4 acres, had to be left unwatered during the hot months. If the Oil-engine and Centrifugal Pump which are being fitted up in the Cattle Farm are brought to working condition before the next hot weather, they may be used for irrigating at least 5 acres of mulberry in addition to the area proposed to be irrigated for growing fodder crops for the Cattle Farm.

85. During the year under report a much larger area was sown with castor-oil seeds than in previous years; but the result was not altogether successful. Castor-oil plant, unlike mulberry, is an annual and is easily killed by drought, while in the case of mulberry drought only checks its growth without actually killing it. Castor oil plant can, therefore, be grown only during rainy seasons or with plenty of irrigation. There having been no facility for irrigation in the Silk Farm, the only attempt was to grow it during the rainy months, the most favourable time being the period of the S. W. Monsoon. Unfortunately the S. W. Monsoon of 1088 was almost a failure in Trivandrum, and the conditions were not, therefore, as favourable as they used to be for the cultivation of castor-oil plant. In spite of these difficulties the plant was grown in 2 or 3 acres and sufficient leaves were obtained for conducting experimental rearing of the Eri silk worms.

86. From what has been said above it may appear as if the cultivation of silk in Travancore is not practicable except in places where there are irrigation facilities. It is so only in exceptional years when the rainfall is less than ordinary and the rain itself is not properly distributed as it usually is. In ordinary years there ought to be no difficulty in growing mulberry and castor-oil plant and getting plenty of leaves therefrom for about 8 months at least. In places where there is no facility for irrigation rearing operations ought to be confined to these months.

87. *Buildings.*—The absence of proper buildings is one of the difficulties that the Silk Farm has to contend against. There is at present only a small temporary shed with a single room which is being used for the office of the Manager, the store room, as well as the rearing room, though it is hardly sufficient even for one of these purposes. Owing to the want of accommodation it has not been possible to conduct rearing operations except on a very small scale.

88. *Seeds.*—The silk worm is, as a rule, very susceptible to diseases, and the only efficient way of keeping them off is to exchange seeds from different places as often as possible. The absence of facilities for the exchange of seeds in Travancore is another obstacle in the conduct of rearing operations. At present seeds have to be obtained from Mysore, Bengal and other distant places, and the seeds ordered from such places seldom arrive at Trivandrum in good condition. The necessity of getting seeds from outside the State will cease when once the silk industry is taken up by the public in general.

Then the exchange of seeds from different places within the State itself will suffice for the prevention of diseases.

89. *Appliances.*—Sericulture, as a cottage industry, does not require many costly appliances or much capital. But if it is to be carried on in an institution on a commercial scale, it does require a fairly large outlay in equipment. No such costly equipment has been provided in the Silk Farm, the only appliances that it can boast of at present being a few trays and stands for rearing the worms, two small hand machines for reeling mulberry silk cocoons, a hand machine for reversing Eri cocoons, and another hand machine for spinning them.

90. *Mulberry silk.*—5 crops of Mulberry silk were taken during the year, with seeds of Bengal, Mysore and French varieties of worm. The subjoined statement gives details of these crops :—

| | Variety | Time of rearing | Total period | Weight of cocoons obtained |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mysore ... | 12-[illegible]-88 to [illegible]-88 | 2[illegible] days | 7 lbs |
| 2 | Do. | [illegible]-88 to [illegible]-6-88 | 27 „ | 1½ „ |
| 3 | Do. | 11-[illegible]-88 to [illegible]-88 | 26 | 2 „ |
| 4 | Bengal ... | 22-6-88 to 21-7-88 | 28 „ | 2 |
| 5 | French ... | 1[illegible]-8-88 to 11-9-88 | 27 „ | [illegible] „ |

91. The whole quantity of the cocoons produced was reeled in the farm itself, and about [illegible] lb of the yarn obtained was sent to the Nnamam Weaving Establishment at Chengannur who gave back in return 2 fine silk *sarees* woven of the yarn supplied to them.

92. *Eri silk.*—The details of the crops of Eri silk taken during the year are given below.—

| | Variety | Time of rearing | Total period | Weight of cocoons obtained |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eri | 31-12-87 to 26-1-88 | 27 days | [illegible] lbs |
| 2 | „ | 1-2-88 to 1[illegible]-3-88 | 30 „ | 1 |
| 3 | | 17-2-88 to [illegible]-88 | 20 | 1 „ |
| 4 | | [illegible]-4-88 to [illegible] | 35 | [illegible] |
| 5 | | 1-9-88 to 1[illegible]-10-88 | 2[illegible] „ | 2 |
| 6 | | [illegible]-7-88 to 1-8-88 | 30 „ | 1[illegible] |
| 7 | | 21-8-88 to 1[illegible]-9-88 | 26 „ | 2 |
| 8 | | 10-12-88 to 1-1-89 | 20 „ | [illegible] „ |

93. Eri cocoons have to be reversed and cleaned before they are spun into yarn. Reversing is done by a small hand machine costing about Rs. 23, and spinning is done on the Pusa Continuous Spinning Machine which costs about Rs. 30. A machine each of the above two kinds was purchased during the year, and nearly half a dozen boys were trained in working them. Of the Eri cocoons produced during the year, a small quantity was reversed and spun into yarn which has been sent to the Nnamam Weaving Establishment for being woven into fabrics. The work, it is reported, is proceeding.

94. *Observations on the results obtained in the farm.*—Judging from the actual quantity of cocoons and silk produced in the farm the results may be considered rather poor. But before an opinion is formed on the success or otherwise of the institution

one or two facts have to be borne in mind. In the first place the institution is started and maintained for the purpose of conducting experiments and educating the people in the silk industry which is new to the country. The commercial side of the institution has been entirely left out of account as it is not possible to combine this with the experimental and educative side in the infant stage of the institution. Secondly, the running of the institution on commercial basis requires certain requisites, such as facilities for extensive cultivation of mulberry and castor-oil plant, facilities for irrigating them whenever necessary, accommodation for conducting rearing and other operations on a large scale, necessary equipment in appliances and machinery etc. Until these requisites are supplied it is useless to start work in the farm on commercial lines. At present the institution simply aims at the conduct of experiments and the education of the people, and in these directions its efforts are meeting with success.

95. Sericulture, it must be remembered, is a cottage industry which does not require any large outlay. It can be taken up by every household, rich and poor alike and is eminently suited to women and children who, by nature, are not fit for any strenuous work. When the industry has established itself in the country the necessity may arise for extending the scope of the Government institution so as to serve as a central co-ordinating agency, and then it may be turned into a commercial business. But until then the institution has to be conducted on a modest scale, with the least possible expenditure on equipment and buildings and with all the efforts directed towards the education of the people in the industry.

96. *Attempts to popularise the industry in the State*.—A special feature of the work during the year under report was the large amount of attention paid to the popularisation of the silk industry in the State. With a view to spread knowledge about the industry in the country lectures with illustrations and demonstrations were delivered at several places, copies of leaflets on sericulture were distributed broadcast, and enquiries from the public were specially invited and promptly responded to. The Manager and the Assistant Manager moved about in the country by turns, interviewing ryots, advising them on the cultivation of mulberry and castor oil plant, exhibiting to them the silk worm and its products, demonstrating to them the working of the reeling, reversing and spinning machines, and in fact trying by every possible means to create an interest among the public in this new industry, and in this I am glad to state a certain amount of success has been achieved.

97. While the interest in sericulture seems to have spread from one end of the country to the other to which the ever increasing number of enquiries that are received in my office bear ample testimony, some people here and there have given practical proof of their interest by commencing the cultivation of mulberry, and castor-oil plant, and even the rearing of silk worms. Mulberry cuttings, castor-oil seeds and silk worm eggs were distributed to a number of persons during the year, and most of them are reported to have made proper use of them. Rearing of silk worm (the Eri variety) was commenced early in the year by some people of Neyyur and Vembayam and later on by the student population of Trivandrum mainly to study the life-history of the insect. In the latter part of the year the Eri worm managed to travel on to Mavelikaray where, through the influence of the Tahsildar, it practically found its way into almost all the houses. From Mavelikaray it continued its journey to Haripad, Kottikad and other places in one direction, while in another direction it travelled on to Adoor, Chengannur, Thiruvella and other places. In all these places the Eri worm is now seen in abundance and there is hardly a single house which does not possess a few of them at least. Some people, no doubt, rear them as a curiosity, but there are others who keep an eye on the business side also. Most of these people, somehow, seem to be under a delusion with regard to the price of the cocoon. They think they can get something like Rs. 15 a pound for their cocoons. How they got hold of this idea it is not possible to say, but the enquiries I receive show clearly that such an idea has taken possession of many people and is fast spreading to others. The price of a pound of reversed and cleaned cocoons is not more than Re. 1—2 annas at Bombay. The cost of reversing and the railway freight up to Bombay may come to about 6 annas a pound, and hence the price that can be paid locally is only about 12 annas a pound. Even at this price the rearing of Eri silk worm

is a profitable business, for it is calculated that with the leaves from one acre of castor-oil plants it will be possible to produce about 200 lbs. of cocoons in a year, which will fetch not less than Rs. 150 locally.

## X COCOANUT PALM DISEASE

98. The work of combating the cocoanut palm disease was continued on the same lines as in previous years. Attention was directed chiefly to the segregation of infected trees in isolated areas, the improvement of the diseased trees within widely affected centres and the prevention of the spread of infection to new localities. The wholesale destruction of all the infected material has not been taken in hand because of the certainty that such a step will prove thoroughly impracticable in the absence of a legislative enactment to that effect, and because also of the physical impossibility of reaching all the infected material and getting rid completely of the germ which is found within the roots as well as in the surrounding soil. If the disease had been one attacking the stem or the crown of the tree the work of destruction would have been a simple affair. The fact that the wholesale destruction of cocoanut trees is not being proceeded with does not mean, however, that the disease is being left to itself to work its way into every part of the country. Ever since the commencement of the special work in connection with this disease every effort has been and is being made to prevent the spread of infection, and in this more than in any other direction success has been achieved. The Special Officer and his twelve Assistants who are posted to different places within the area of infection are constantly moving about from village to village, inspecting compound after compound, marking the diseased trees, and suggesting to the owners either the destruction or the treatment of such trees. Whenever they come across the outbreak of the disease in a new locality or in a new compound they at once get the owner to destroy or segregate the infected trees and if he refuses to do so the segregation is done at Government cost. By such vigilance and prompt action of the Special Officer and his Assistants the spread of infection is practically stopped. In addition to this they are constantly dinning into the ryots the dangerous nature of the disease, and the necessity of taking immediate steps for its eradication; and as a result of such repeated warnings the people have become alive to the seriousness of the matter, and are trying, as far as they can, to regularly cultivate and manure their cocoanut gardens as a preventive against the disease. To help them in this matter Government have established manure depôts which, as will be seen from the succeeding paragraphs, are being very largely patronised by the people. Diseased trees which receive proper attention in the matter of cultivation and manuring gradually improve in condition and productivity. To this there is ample testimony from the ryots themselves who have purchased and used the manures sold by the Department. From what has been said it is clear that no efforts are being spared to combat the disease by all *practicable methods*, and that, as a result of these efforts, the infection has stopped spreading and the diseased trees within the existing infected area, at least such of them as receive proper attention, are gradually improving.

99. *Manure depôts.*—The manure depôts established in connection with the cocoanut palm disease continued to work satisfactorily during the year. Some important changes were made in the working of the depôts during the year, namely, the stoppage of the sale of manure on credit system, and the raising of the selling price to the actual cost price. These changes were brought into force from the 1st Meenam 1088. By selling manures at less than cost price Government were losing from Rs. 2,000 to Rs. 3,000 a year, while the system of credit sale was causing considerable trouble and labour to the Revenue Department in the realisation of the value. Both these conditions were introduced at the beginning as an inducement to the ryots for the purchase of manures, and when once they became aware of the value of the same there was no longer any necessity for the continuance of such conditions. The value realised by the sale of manures till the 1st of Meenam 1088 was Rs. 5603-16-0 under the system of credit sale and Rs. 316-0-0, under cash sale, making a total of Rs. 5,919-16-0. The actual cost price of the manures thus sold was Rs. 7,492-26-15 so that there was a loss of Rs. 1,573-10-15 to Government on this account, which has been recommended to be written off. From the 1st Meenam onward manures were sold for cash price only and at the actual cost price, and the value thus realised till the end of

1088 was Rs. 2,453-9-6. The stoppage of the system of credit sale and the enhancement of the selling price had, no doubt, affected the sale of manures to some extent. But it is satisfactory to note that in spite of the withdrawal of these concessions there were purchasers for more than Rs. 2,150 worth of manures in the course of 5 months.

100. *Results of the application of manures.*—Manure was supplied by the Department for 19,828 trees in 1086 and for 28,809 in 1087. Naturally the question may be asked whether the trees manured in those years have shown any improvement. With a view to ascertain the results of the application of manures in 1086 and 1087 the Assistants to the Special Officer were asked to inspect all the manured compounds during the year and get in writing, as far as possible, the opinions of the owners of such compounds. In all, the opinions of 60 different persons have been obtained and nearly 50 of them have stated that their trees have improved both in appearance and in productivity as a result of the application of the manures supplied by the Department. The few cases in which no improvement has been recorded are generally those of very badly diseased trees. It has been repeatedly pointed out that such trees should preferably be destroyed. If this is done and if the other diseased trees are manured for a few years there is every hope of getting rid of the disease altogether. Even now it has been brought under control in so far as at least its spread has been practically stopped.

101. *Disease-resistant varieties of the coconut palm.*—The Coconut Farm at Alleppey is mainly intended for the study of the characteristics of the different varieties of the coconut palm, and particularly their disease-resisting power. It will be some years before any reliable results can be arrived at from the work carried out in this farm; but in the meanwhile it is proposed to collect seed coconuts from such of the trees as are found healthy in the midst of infected trees—such cases are rarely met with—and distribute them for planting. If a tree is found perfectly healthy even though it is surrounded on all sides by infected trees, it must naturally possess some inherent power of resisting the disease, and the propogation of seedlings from the nuts of such a tree will be a safe procedure. The idea of collecting seed nuts from such healthy trees and distributing them for propogation is under contemplation and will probably be translated into action during the current year.

102. *Experiments and their results.*—The experiments which were carried on with different chemicals and artificial manures, accounts of which would be found in previous Annual Reports of the Department, were discontinued during the year as none of these chemicals and manures by themselves produced satisfactory results, the only improvement that was visible being of a general nature due more to the regular cultivation of the ground and the greater attention paid to the care of the trees than to anything else. The only inference that could be drawn from the results of these experiments was that cultivation and manuring on the lines recommended by the Department would improve the trees. Hence, all the trees that were taken up for experimental purposes at Kayenkulam, Vallamkulam, Alleppey and Bharanangaram were manured with departmental manures in the usual way in 1088. It is proposed to repeat the application of these manures for a few years to come and note down the improvements.

## XI. VETERINARY WORK.

103. There was no addition to the number of veterinary hospitals during the year under report. The hospitals at Nagercoil and Kottayam have not yet got their permanent habitation and suffer badly on account of want of sufficient and suitable accommodation. It is a matter for satisfaction that provision has been included in the current year's budget of the P. W. D. for the construction of the permanent hospital building at Kottayam and the work will in all probability be commenced during this year.

104. The veterinary staff which consisted of 3 Inspectors and 3 Sub-Inspectors—one Inspector and one Sub-Inspector for each hospital—was engaged as in previous

years in touring as well as in hospital work. The number of days on which each officer was in camp during the year is shown below:—

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inspector Mr. J. L. Poppen | ... | 8 | days |
| " " T. Madhava Raju | ... | 83 | " |
| " " P. Ramakrishnan Thampy | ... | 66 | " |
| Sub-Inspector Mr. M. Thandaveswara Iyer | ... | 118 | " |
| " " S. Sesha Iyengar | ... | 91 | " |
| " " G. Nanoo Pillai | ... | 92 | " |

105. The work of the officers in their tours consisted in the treatment of animals for ordinary and contagious diseases and also in delivering popular lectures on the improvement of the breed of cattle, their management, and the nature and treatment of diseases. The total number of cases treated by the officers in their tours was 1,246 (Vide Statement V) as against 1,983 in the previous year. The reduction in the number was due to the absence of any serious outbreak of epidemics during the year.

106. From Statement VI it will be seen that the total number of cases treated during the year as in-and out-patients in the hospitals at Trivandrum, Kottayam and Nagercoil was 355,799 and 766 respectively, while the corresponding figures for 1087 were 362, 877 and 684. The decrease in every case is too small to need any special comment.

107. The total number of animals treated in the hospitals and outside together was 3,166 and of these as many as 2,469 or nearly 78% were agricultural live-stock (see Statement VII), while in the previous year the proportion of agricultural live-stock was only about 58%. Such a large increase clearly points to the ryots' availing themselves in a larger measure of the opportunities afforded by the veterinary institutions. It must be mentioned in this connection that agricultural live-stock, and especially those of poor ryots, are treated gratis.

108. *Sirkar elephants.*—Statement VIII gives particulars regarding the treatment of elephants during the year. On the whole 51 elephants were treated as against 37 in the previous year. This increase was mainly in the number of elephants of the Forest Department. As many as 39 out of 51 were elephants of the Forest Department, while the number of elephants of the P. W. Pamvagay Maramut, and Revenue Departments was only 3, 2 and 7 respectively. Among the elephants of the Forest Department most of the cases were from Kottayam and Malayattur Divisions which caused considerable strain on the staff of the Kottayam hospital. Of the total number of 51 elephants treated during the year, 44 were discharged cured, 3 were relieved, and 4 died.

109. *Operations.*—737 operations were performed during the year and all of them are reported to have been successful. The number of castrations performed was 509 as against 463 in the previous year.

110. *Contagious diseases.*—There was practically no serious outbreak of any contagious disease, except that of foot-and-mouth disease in and about Mundakayam. As soon as information was received about this, the Veterinary Inspector of Kottayam was deputed to the place to do the needful, and owing to the prompt action taken in the matter, the outbreak subsided in the course of a few weeks.

## XII. CONCLUSION.

111. The Department of Agriculture has just completed 5 years of its existence. Though 5 years is too short a period for an adequate estimation of the work of a Department which has to work against the innate conservatism of ignorant ryots, and struggle through many other obstacles in its onward march, still it may not be inopportune to cast one's eyes backwards for a moment and review the work of the Department in the first quinquennium of its life. Such a review, even if it does not disclose any startling achievements, will show whether the work has been started and is continued on proper lines.

112. It will be admitted on all sides that there is now a wide awakening in matters agricultural throughout the State, and I think I may say, without fear of contradiction, that this awakening is the direct result of the activities of the Agricultural Department.

By means of lectures, leaflets, demonstrations, interviews, correspondence, and various other channels the Department has been able to penetrate even into unapproachable quarters and set the people athinking about their time-honoured agricultural practices and methods. As in social reforms so in agricultural reforms, the reformer is trying to modify and improve upon the customs and practices rooted deep in the experience of centuries, and it must be considered a satisfactory achievement if he, at least, succeeds to rouse the people from their lethargy and make them feel the necessity for reforms. That such a stage has been reached in the case of agricultural reforms in Travancore, I think, I can safely say. The ever increasing number of enquires that come to my office from the ryots, the repeated representations made in the successive sessions of the Sri Mulam Popular Assembly on agricultural matters, the prayers often submitted to the Dewan in his circuits by the inhabitants of different Taluks on the question of agricultural improvements, all these bear sufficient testimony to the general interest evinced by the public in general in agricultural questions

113. Apart from this, the work of the Agricultural Department has also manifested itself in other directions of which the following are the most important:—

114. All over the State the question of cocoanut cultivation is now receiving better attention than before. The cocoanut palm is the chief asset of the country and any improvement in its cultivation will add materially to the national wealth The old system of close planting has been practically abandoned, and the necessity of systematic manuring is being recognised by a large majority of people The ruinous disease which has been allowed to work its way for over 30 years has now been recognised by all as a very serious matter, and the ryots have begun to exert themselves for its eradication. As a result of the combined efforts of the ryots and the Department the disease has practically been prevented from spreading to new localities and a number of the existing infected trees have improved by the application of the manures recommended by the Department. The manure depôts established in connection with the cocoanut palm disease have been instrumental in popularising the use of manures for diseased as well as healthy trees The cost price of the manures sold from these depôts amounted to

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rs. | 9,698 | 27 | 1 | ... | in 1086 |
| Rs. | 14,624 | 9 | 8 | ... | in 1087 |
| Rs. | 9,946 | 8 | 5 | ... | in 1088 |

115. But for the stoppage of the system of credit sale and the enhancement of the selling price there would have been a much larger sale of manures in 1088 than in the previous years. Anyhow, manures worth about Rs 34,260 were used up in the country during the 3 years together through the manure depôts. It must be remembered in this connection that some of the ingredients of these manures, such as oil-cakes, prawn-skin and lime, are stuffs which are not ordinarily used as manures in this country.

116. With regard to paddy the most noticeable improvements are seen in South Travancore. Single seedling transplantation is spreading very rapidly there, as can be seen from the following figures :—

In 1086 the area transplanted with single seedlings was only a few acres.

| | | | |
|---|---|---|---|
| In 1087 | ,, | ,, | 150 acres |
| In 1088 | ,, | not less than 500 | ,, |

117. Owing to the extensive conversion of dry lands into wet and owing to the scarcity of cattle manure and green leaves, the ryots of South Travancore are driven to the necessity of finding other manures for their paddy crop. While they are in this predicament the Agricultural Department has shown them by experiments and demonstrations that laurel poonac, which is a local product available in large quantities, bone-meal, nitrolim and some other artificial manures can profitably be used for paddy, and as a consequence they have begun to use very freely laurel poonac, and to a limited extent bone-meal and other manures also. In Central and North Travancore the system of single seedling transplantation and the practice of using manures other than cattle manure and ashes have not yet struck root. But as a result of the demonstrations that are being carried out there, substantial progress is anticipated in these directions in the near future. One noticeable improvement in the paddy cultivation of these parts is the introduction in several places of some of the new varieties of seed, and particularly Banka paddy, distributed by the Department

118. Sugarcane cultivation, like paddy and the cocoanut palm, is showing gradual improvement. The area under this crop is steadily increasing while some new varieties of canes are becoming popular in Thiruvella and Ettumanoor.

119. Seeds of several exotic crops are being regularly distributed to the ryots, and of these the cultivation of ground-nut and Guinea-grass is being carried on in some parts of the State.

120. Light iron ploughs are becoming popular in the State. Whereas there was no such plough in use in the country prior to 1086, there are now in use a total number of 367 ploughs. Of these 20 were introduced in 1086, 107 in 1087 and the remaining in 1088.

121. One of the aims of the Department is to prevent the export of oil-cakes, prawn-skin, and such other manurial stuffs of local production. Since the opening of manure depots in connection with the cocoanut palm disease, nearly 1,500 candies of laurel poonac have passed through them into the hands of the ryots for manure, while the same or even a larger quantity of this poonac must have been used in South Travancore as manure for paddy during the last 3 years or so. The local consumption of this poonac for manurial purposes must naturally tell upon its export. From the statement of exports annexed to the Administration Report of the Excise Department for 1087 it is seen that the value of laurel poonac exported from the State decreased from Rs. 28,245 in 1086 to Rs. 1,197 in 1087. A large portion of this reduction must have been due to local consumption of the stuff.

122. The improvement of the breed of cattle receives due share of attention. One successful attempt in this direction is the distribution of seed-bulls for covering local cows. How steadily the demand for the services of seed-bulls has increased can be seen from the following statement:—

| | | | |
|---|---|---|---|
| In 1084 the no. of cows covered was | | ... | 106 |
| In 1085 | ,, | ... | 237 |
| In 1086 | ,, | ... | 381 |
| In 1087 | ,, | ... | 512 |
| In 1088 | ,, | ... | 611 |

123. For the dissemination of agricultural knowledge in the country, demonstrations are being carried out, popular lectures are being delivered, and vernacular leaflets are being published from time to time. In all 51 leaflets have been published till now and they have been reissued in 2 volumes which are being sold at a nominal price to the public.

124. The Laboratory Assistant undertakes to analyse soils, manures and food-stuffs for *bona fide* ryots. Several samples of soils and manures have been analysed for them in the past.

125. The veterinary institutions attached to this Department are steadily growing in popularity. The scientific method of castrating animals has very largely superseded the crude and cruel country method of mulling. Outbreaks of rinder-pest, foot-and-mouth disease and similar epidemics are so promptly dealt with that they generally subside before they assume serious dimensions and thus several hundreds of cattle are saved every year.

126. Sericulture which is new to the country has been experimented with and found suitable for the country. Attempts are being made to introduce it as a cottage industry in the State.

127. The above are some of the tangible results of the work of the Department during the last 5 years in the improvement of the agricultural conditions of the State.

Trivandrum,
14-11-1913.

N. KUNJAN PILLAI,

Director of Agriculture.

# APPENDIX.

## AGRICULTURAL STATEMENTS (I–X.)

## I Statement of rainfall for 1088 M E

| Serial No | Stations | Chingom | Kanni | Thulam | Vruchigom | Dhanu | Makaram | Kumbhum | Meenum | Medom | Edavom | Mithunum | Karkadakom | Total for 1088 | Total for 1087 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parur | 11.83 | 31.06 | 3.56 | 2.74 | | | 0.25 | - | 7.88 | 11.22 | 20.16 | 7.01 | 119.41 | 121.41 |
| 2 | Meenachil | 14.01 | 26.10 | 6.16 | 3.40 | 0.70 | 2.00 | 1.60 | 2.31 | 11.10 | 43.00 | 17.81 | 33.95 | 160.17 | 149.91 |
| 3 | Kottayam | 8.60 | 21.31 | 11.05 | 12.18 | 0.17 | 1.56 | 0.25 | 1.97 | 6.52 | 26.… | 15.82 | 13.06 | 132.23 | 129.95 |
| 4 | Ambalapuzha | [illegible] | 15.99 | 12.11 | 11.15 | | | 0.19 | 0.05 | 14.35 | 31.71 | 5.51 | 13.90 | 110.… | 150.… |
| 5 | Thiruvella | 1.…9 | 27.17 | 10.61 | 9.57 | 0.70 | 0.21 | 0.10 | 0.60 | … | 26.11 | 13.05 | 18.25 | 121.11 | 126.95 |
| 6 | Kayamkulam | 8.05 | 16.12 | 11.13 | 5.11 | 0.60 | . | 0.87 | | 9.00 | 18.01 | 7.89 | 9.52 | 97.74 | 98.83 |
| 7 | Kottarakara | 3.01 | 20.22 | 17.13 | 6.26 | 1.28 | 0.13 | 5.59 | 0.18 | 5.81 | 21.08 | 9.13 | 11.11 | 101.89 | 100.09 |
| 8 | Quilon | 8.38 | 11.88 | 8.53 | 5.03 | 1.01 | 0.13 | 0.51 | 0.86 | 6.08 | 10.66 | 5.11 | 8.83 | 68.11 | 73.10 |
| 9 | Chirayinkil | 8.07 | 12.91 | 10.01 | 4.07 | 1.45 | | 1.05 | 1.32 | 5.11 | 16.12 | 3.66 | 4.09 | 51.79 | 82.51 |
| 10 | Nedumangad | 1.15 | 10.66 | 10.55 | 11.28 | 0.69 | 0.51 | 2.42 | 1.07 | 8.30 | 21.12 | 5.61 | 6.80 | 86.57 | 95.78 |
| 11 | Trivandrum | 2.06 | 11.16 | 11.51 | 8.13 | 2.31 | 0.06 | 1.91 | 1.11 | 1.97 | 18.23 | 4.22 | 1.84 | 74.85 | 84.22 |
| 12 | Vilavancode | 2.90 | 6.16 | 5.21 | 3.80 | 2.67 | | | 1.65 | 1.30 | 12.50 | 3.84 | 2.28 | 47.32 | 40.17 |
| 13 | Eraniel | 1.35 | 7.15 | 12.91 | 1.97 | 3.70 | | | | 2.10 | 9.85 | 4.10 | 2.78 | 49.99 | 57.48 |
| 14 | Nagercoil | 0.61 | 5.38 | 12.58 | 1.26 | 3.07 | | 0.75 | 0.21 | 0.82 | 7.07 | 2.57 | 1.33 | 40.65 | 17.75 |
| 15 | Boothapandy | 0.71 | 7.01 | 12.51 | 4.71 | 1.50 | 0.13 | 1.01 | 0.25 | 0.10 | 7.65 | 3.03 | 2.06 | 42.68 | 17.13 |
| 16 | Aramboly | 0.41 | 7.36 | 11.55 | 2.80 | 1.68 | 0.18 | 1.16 | 0.21 | 0.61 | 4.02 | 1.51 | 1.05 | 38.83 | 18.00 |
| 17 | Devicolam | 10.19 | 11.76 | 2.39 | 1.68 | 0.78 | 0.15 | 1.01 | 1.55 | 2.01 | 14.66 | 9.71 | 28.19 | 87.10 | 91.17 |
| 18 | Peermade Residency | 23.80 | 24.65 | 10.30 | 4.25 | | | 0.50 | 1.35 | 4.13 | 10.00 | 31.00 | 13.80 | 153.10 | 206.95 |

*II. Single seedling transplantation of paddy*—(Contd.)

| Serial No | Taluk | | Pakuthy. | Name and address of the ryots | Area planted | | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Karthicapully | | Keerikad | K. R. Parameswaran Pillai, Kalamkondathil Veedu. | 50 | cents | The seedlings had a luxurient growth and the outturn was more than in previous years |
| 10 | | | Do | Aiyappen Kesavan, Kadakathara Veedu | 25 | ,, | The yield was comparatively more than in the adjacent fields |
| 11 | | | Do | Aiyappen Pillai, Nediathu Veedu | 1 | acre | The yield was more than in the adjacent fields |
| 12 | | | Do | Narayana Pillai, Vazhasery. | 1 | ,, | Do. Do |
| 13 | | | Do | Govindan Channar. | 13 | cents | Not successful owing to flood |
| 14 | | | Do | Gopala Pillai, Kanjirapally Veedu | 10 | ,, | Not successful as the seed used was not good |
| 15 | Mavelicara. | | Perungala | Kanaku Velayudhan Padmanabhan of Maveli Valayakakathu Veedu | ½ | acre | There was no difference in the yield of grain or straw But there was saving in seed. |
| 16 | | | Kannamangalam | Nanoo Pillai of Kathara House | 14 | cents. | Do. Do. |
| 17 | | | Bharanikavu | Krishna Pillai of Kanachethu House | 1 | cent | The yield was 13 fold whereas in the neighbouring fields it was only 10 fold |
| 18 | | | Do | Raman Pillai of Vankolil Vadakethu. | 1 | ,, | The yield was 10 fold as in the neighbouring fields. |
| 19 | | | Do | Krishna Pillai of Puthazhathu House | 2 | cents | The yield was poor owing to stagnation |
| 20 | Thiruvella | | Kurathisery | C A Abraham, Valuchirayil House, Mannar | 75 | ,, | Straw ordinarily 15 bundles but now 10 bundles. Grain ordinarily 85 Paras but now 103 Paras. Besides this there was saving in seed. |

## III. *Statement of lectures delivered during the year 1088 M. E.*

| No | Name. | Designation | Subject of the lectures | Places of delivery |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Kunjan Pillai ... | Director of Agriculture .. | (1) Cocoanut Palm Disease | Bharananganam |
| | | | (2) Improvement of paddy cultivation | Thazhakudy. |
| | | | (3) Do. Do ... | Thovala |
| | | | (4) Do Do .. | Vellamadam |
| | | | (5) Do Do ... | Bhuthapandy |
| | | | (6) Agricultural improvements | Pathanapuram |
| | | | (7) Do. Do ... | Vallikunnam. |
| | | | (8) Agricultural and industrial development in Travancore .. | Kumarakam. |
| | | | (9) Teaching of Agriculture in the Schools .. | Kottayam |
| | | | (10) Education with special reference to the teaching of Agriculture and Nature studies in the Schools . | Paravoor |
| | | | (11) Paddy pests .. | Nilamperur |
| | | | (12) Hill cultivation .. | Themba ad |
| | | | (13) Cultivation in and about Peermade | Arudai |
| | | | (14) Cocoanut Palm Disease and its treatment | Omallur |
| | | | (15) Cocoanut Palm Disease .. | Thumbamun |
| | | | (16) Improvement of punja cultivation . | Panthalam. |
| | | | (17) Agricultural improvements . | Kumbanad |
| | | | (18) The difficulties of improving our agriculture . | Nedumprayar. |
| | | | (19) Agricultural and industrial improvements .. | Aranmulay |
| | | | (20) Improvement of paddy cultivation . | Alur. |
| | | | (21) Artificial manures and iron ploughs . | Puthenkavoo. |
| | | | (22) Manures ploughs and the silk industry ... | Alengad. |
| | | | (23) Agricultural improvements . | Perumbivoor. |
| | | | (24) Do. Do . | Puthenciuz. |
| | | | (25) Lemon grass cultivation . | Muvattupuzhay. |
| | | | (26) Cocoanut Palm Disease .. | Mutholil. |
| | | | (27) Pepper and cardamom cultivation .. | Thodupuzhay |
| | | | (28) Agriculture and Irrigation ... | Thuckalay. |

*III. Statement of lectures delivered during the year 1088 M E.* (Contd.)

| No | Name. | Designation. | Subject of the lectures. | Places of delivery |
|---|---|---|---|---|
| 2 | G Sivarama Pillai | Agricultural Inspector | (1) Advantages of iron ploughs<br>(2) Cultivation of ground nut<br>(3) Preservation of cattle manure | Aryanad |
| | | | (4) Advantages of iron ploughs<br>(5) Cultivation of ground-nut<br>(6) Preservation of cattle manure | Perappancode |
| 3 | R Ananthanarayana Iyer. | | (1) Reclamation of alkaline lands | Mahadanapuram. |
| | | | (2) Do. Do. | Variyoor |
| | | | (3) Fish manure for paddy | Cape Camorin |
| | | | (4) Single seedling transplantation of paddy ... | Puthapandy |
| | | | (5) Do Do. | Azhakiapandiapuram. |
| | | | (6) Do Do. | Nagercoil |
| | | | (7) Do Do. | Mahadanapuram. |
| | | | (8) The rice-bug, its life-history and ravages and preventive measures | Thamarakulam |
| | | | (9) Ploughing soon after harvest and sowing green manuring crops | Neyyattinkara |
| | | | (10) Cultivation of the cocoanut palm with dhal as a catch crop | Thiruvarathur |
| | | | (11) Fish and night soil as manures for paddy and cocoanut | Pulluvila |
| | | | (12) Oil-cakes | Do. |
| | | | (13) Single seedling transplantation of paddy | Kuzhithuray |
| | | | (14) Do. Do. | Kuzhithuray (Marassery) |
| | | | (15) Banku paddy and the use of artificial manures | Do. |
| | | | (16) On the necessity of clean cultivation and manuring of cocoanut gardens. ... | Munchiray. |
| | | | (17) Single seedling transplantation of paddy and the advantages of artificial manures .. | Mahadanapuram. |

*III. Statement of lectures during the year 1088 M. E.* (Contd.)

| No | Name | Designation | Subject of the lectures | Places of delivery |
|---|---|---|---|---|
| 3 | R. Ananthanarayana Iyer (*Contd.*) | Agricultural Sub-Inspector | (18) Seed selection and single seedling transplantation of paddy | Maharajapuram |
| | | | (19) Do Do | Choval |
| | | | (20) Cultivation of Cambodia cotton | Puthukudy Irippu |
| | | | (21) Do. Do. | Marungoor. |
| | | | (22) Seed selection and paddy cultivation | Aloor |
| 4 | R. K. Paramaeswaran Pillai | Manager, Silk Farm | (1) Sericulture | Kuzhithura |
| | | | (2) Do | Attingal. |
| | | | (3) Do | Paravoor. |
| | | | (4) Do | Kottarakara |
| | | | (5) Do | Adoor |
| | | | (6) Do | Chengannur |
| | | | (7) Do | Mavelikaray |
| 5 | G. Krishna Pillai | Assistant Manager Silk Farm | (1) Sericulture | Chettikulangara |
| | | | (2) Do | Kanjemangalam |
| | | | (3) Do | Mavelikaray |
| 6 | T. Madhava Raju | Veterinary Inspector | (1) Foot and mouth disease among cattle | Thurelamadam. |
| | | | (2) Do. Do | Thoveroneadu |
| | | | (3) Common cattle diseases and how to treat them | Kadukeray |
| | | | (4) How to prevent contagious diseases | Thevarumeade |
| | | | (5) Cattle breeding | Thazalay |
| | | | (6) Our cattle and how to improve them | Aramboly |
| | | | (7) Benefits of castration | Variyoor |
| | | | (8) Advantages of castration and disadvantages of milling | Thirumarakulam |
| | | | (9) Methods of improving cattle | Azhakiapandipuram |

*III. Statement of lectures delivered during the year 1088 M. E.* (Contd.)

| No | Name | Designation | Subject of the lectures | Place of delivery |
|---|---|---|---|---|
| 6 | T Madhava Raju (*Contd.*) | Veterinary Inspector | (10) How to improve our cattle and advantages of castration | Alur. |
| | | | (11) How to nurse the sick animals ... | Mangalam. |
| | | | (12) Castration and its advantages over mulling | Atoor |
| | | | (13) How to prevent contagious diseases among cattle | Arambob |
| | | | (14) How to nurse the sick animals | Chirunadam |
| 7 | M Thandaveswara Iyer ... | Veterinary Sub-Inspector | (1) Causes of the degeneration of cattle and its prevention | Kakur. |
| | | | (2) Diseases epidemic and sporadic and their prevention | Do |
| | | | (3) Castration ... | Do. |
| | | | (4) Hygienic methods with special reference to cattle sheds | Do. |

*IV. Statement of the yield of milk from the cows of the Cattle Farm.*

| Serial No. | Name of cows | Date of covering. | Date of calving. | Chingam. | Kanni. | Thulam. | Vrichigam. | Dhanoo. | Makaram. | Kumbham. | Meenam. | Medom. | Edavam. | Mithunam. | Karkadagam. | Total yield. | Period of milking. | Remarks. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | | |
| 1 | Ramabhoy ... | 17-5-'86 | 1-3-'87 | ,, | ,, | 88½ | 211½ | 256⅓ | 208½ | 170¼ | 180 | 171½ | 195½ | 169 | 155 | 1974½ | 13 months. | |
| | | | | 100 | 66 | 15 | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | | | |
| | | 10-9-'87 | 15-6-'88 | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | 36½ | 169¾ | 179½ | 198 | 205½ | 214¾ | 235½ | ,, | | Milking still continues. |
| 2 | Seetha ... | Not known | 6-12-'86 | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | 46 | 168 | 4 months. | |
| | | 15-7-'87 | 6-5-'88 | 77 | 39¼ | 6¼ | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | | | |
| | | | | ,, | ,, | ,, | ,, | 91 | 73½ | 74 | 72½ | 55 | 40½ | 41 | ,, | 595½ | 7 months. | |
| 3 | Mandodari ... | Not known | 28-6-'87 | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | 42¼ | 52½ | 46½ | 42 | 45½ | 39 | 385¼ | 8 months. | |
| | | 5-1-'88 | 15-10-'88 | 54 | 30 | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | | | |
| | | | 15-4-'87 | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | 28¾ | 117 | 106½ | ,, | ,, | Milking still continues. |
| 4 | Karuminakshi | Not known | Do. | ,, | ,, | ,, | 7 | 118½ | 144½ | 109¼ | 111 | 108½ | 22 | ,, | ,, | 620½ | 7 months. | Covered again 2 times. [illegible] |
| 5 | Bhagiam | Purchased towards the end of 1088. | | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | 226½ | 251 | 224 | ,, | ,, | Milking continues. |
| 6 | Meenachi ... | Do. | Do. | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | 91¾ | 104¼ | 96½ | ,, | ,, | Do. |
| 7 | Tharabhoy ... | Do. | Do. | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | 175¾ | 227½ | ,, | ,, | Do. |
| 8 | Lekshmi ... | Do. | Do. | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | 19½ | 265½ | 249¾ | ,, | | Do. |
| 9 | Kamala ... | Do. | Do. | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | 77½ | ,, | ,, | Do. |

## V. *Animals treated by Veterinary Officers in their tours.*

| No | Name of Officer | Designation | Places visited | No. of animals treated. Equine. | Bovine. | Others. | Total. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J L Poppen | Veterinary Inspector | Shencottah | . | 29 | ... | 29 |
| 2 | T Madhava Raju | Do | Agasteeswaram | .. | 60 | ... | 60 |
| | | | Kalkulam | .. | 76 | 1 | 77 |
| | | | Thovalay | 3 | 121 | ... | 124 |
| 3 | P K Ramakrishnan Thampy | Do | Ettumanur | . | ... | 1 | 1 |
| | | | Thattakad | . | .. | 2 | 2 |
| | | | Malayattur | . | ... | 5 | 5 |
| | | | Chellad | | ... | 1 | 1 |
| | | | Kumili | . | ... | 4 | 4 |
| | | | Aiyappencoil | . | . | 6 | 6 |
| | | | Ponkunnam | | | | |
| | | | Chirakkadavu | | | | |
| | | | Kanjirapally | | | | |
| | | | Cherupally | | 321 | ... | 321 |
| | | | Mundakayam | | | | |
| | | | Mammalai | | | | |
| | | | Konni | | . | 7 | 7 |
| | | | Vycome | | . | 2 | 2 |
| 4 | M Thandaveswara Iyer | Veterinary Sub Inspector | Ettumanur | . | ... | 1 | 1 |
| | | | Vycome | | .. | 2 | 2 |
| | | | Mammalai | . | .. | 1 | 1 |
| | | | Tricariyoor | | | 5 | 5 |
| | | | Thodupuzhay | | . | 1 | 1 |
| | | | Malayattur | | | 5 | 5 |
| | | | Mundakayam | | | 7 | 7 |
| | | | Pampady | | | 7 | 7 |
| | | | Parur | . | . | 1 | 1 |
| 5 | S Sesha Iyengar | Do | Thovalay | . | 56 | . | 56 |
| | | | Eraniel | 1 | 76 | 1 | 78 |
| | | | Kalkulam | 1 | 70 | .. | 71 |
| | | | Vilavancode | 1 | 20 | 1 | 22 |
| 6 | C Nanoo Pillai | Do | Neyyattinkarai | | 20 | 1 | 21 |
| | | | Parassala | | 17 | .. | 17 |
| | | | Minchirai | | 12 | .. | 12 |
| | | | Kunnathur | | 12 | . | 12 |
| | | | Thikkurissi | | 19 | .. | 19 |
| | | | Arumanai | | 36 | .. | 36 |
| | | | Varkalai | | 27 | .. | 27 |
| | | | Chirayinkeel | | 22 | . | 22 |
| | | | Attingal | | 17 | .. | 47 |
| | | | Kilimanoor | | 12 | .. | 32 |
| 7 | P Parameswaran | Hospital Keeper Trivandrum | Vembayam | | 37 | ... | 31 |
| | | | Nedumangad | | 35 | .. | 35 |
| | | | Vamanapuram | | 33 | ... | 33 |
| | | | TOTAL | 6 | 1,178 | 62 | 1,246 |

*VI. Animals treated in the Veterinary Hospitals during the year 1088 M. E.*

| Serial No. | Name of Hospital. | Whether In-patient or Out-patient. | Remained at the end of 1087. | | | Admitted during 1088. | | | Total. | | | Discharged during 1088. | | | Remained at the end of 1088 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Equine | Bovine | Others | Equine | Bovine | Others | Equine | Bovine | Others | Equine | Bovine | Others | Equine | Bovine | Others |
| 1 | Trivandrum ... | In-patient ... | 2 | ... | .. | 22 | 8 | 9 | 24 | 8 | 9 | 24 | 8 | 8 | ... | ... | 1 |
| | | Out-patient ... | ... | 2 | | 26 | 250 | 36 | 26 | 252 | 36 | 26 | 249 | 36 | ... | 3 | .. |
| 2 | Kottayam ... | In-patient ... | ... | .. | . | 8 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | ... | . | ... |
| | | Out-patient .. | ... | 5 | | 13 | 729 | 22 | 13 | 734 | 22 | 12 | 726 | 20 | 1 | 8 | 2 |
| 3 | Nagercoil . | In-patient . | .. | 2 | . | 3 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | .. |
| | | Out-patient ... | .. | 26 | 1 | 27 | 666 | 32 | 27 | 694 | 33 | 26 | 678 | 32 | 1 | 16 | 1 |
| | | Total ... | 2 | 37 | 1 | 99 | 1,678 | 103 | 101 | 1,715 | 104 | 98 | 1,687 | 100 | 3 | 28 | 4 |

*VII. Agricultural live-stock treated during the year 1088 M. E.*

| Serial No | Hospital | Description of live-stock | Admitted | Discharged cured. | Died |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trivandrum | Cows and bullocks<br>Buffaloes. | 392<br>123 | 392<br>123 | |
| 2 | Kottayam | Cows and bullocks<br>Buffaloes. | 728<br>30 | 707<br>25 | 16<br>2 |
| 3 | Nagercoil | Cows and bullocks. | 1,201 | 1 191 | 7 |
| | | Total | 2,469 | 2 444 | 25 |

*VIII. Sirkar elephants treated during the year 1088 M. E.*

| No | Department to which the elephants belonged. | Nature of the disease. | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Public Works Department | Oedema | Died. |
| 2 | Do. | Ulcer in foot | Cured. |
| 3 | Do. | Colic | Do. |
| 4 | Panivagay Maramath Department | Swelling | Do. |
| 5 | Do. | Colic and ulcer in foot | Do. |
| 6 | Revenue Department | Dyspepsia | Do. |
| 7 | Do. | Ulcer | Do. |
| 8 | Do | Worms and ulcer | Relieved (auctioned) |
| 9 | Do. | Anœmia | Cured |
| 10 | Do. | Anœmia and ulcer | Do. |
| 11 | Do | Colic | Do. |
| 12 | Do. | Opacity Cornea and debility | Do. |
| 13 | Forest Department | Abscess | Do. |
| 14 | Do. | Injury | Do. |
| 15 | Do. | Debility | Relieved. |
| 16 | Do | Anœmia | Cured |
| 17 | Do. | Suspected fracture | Do. |
| 18 | Do. | Anœmia | Do. |
| 19 | Do. | Ulcer | Do. |
| 20 | Do. | Do | Do |
| 21 | Do. | Debility | Do. |
| 22 | Do. | Do | Do. |
| 23 | Do. | Ulcer on vulva | Died. |
| 24 | Do. | Ulcer on back | Cured. |
| 25 | Do. | Ulcer and swelling | Died. |
| 26 | Do. | Ulcer | Cured. |
| 27 | Do. | Phthiriasis | Do. |
| 28 | Do | Ulcer on the lower lip | Do. |
| 29 | Do. | Fracture | Died. |
| 30 | Do. | Wound on leg | Cured. |
| 31 | Do. | Do. | Do |
| 32 | Do. | Injury | Do |
| 33 | Do. | Swelling on lower jaw | Do. |

VIII Sircar elephants treated during the year 1088 M. E. (Contd.)

| No. | Department to which the elephants belonged | Name of the disease | Result. |
|---|---|---|---|
| 34 | Forest Department | Pus near tooth | Cured |
| 35 | Do | Abscess | Relieved |
| 36 | Do | Weakness | Cured |
| 37 | Do. | Injury on leg | Do |
| 38 | Do | Weakness by delivery | Do |
| 39 | Do | Colic | Do. |
| 40 | Do. | Do. | Do |
| 41 | Do. | Weakness | Do |
| 42 | Do. | Ulcer on vagina | Do |
| 43 | Do | Ulcer on the forehead | Do. |
| 44 | Do | Debility | Do. |
| 45 | Do | Do. | Do. |
| 46 | Do | Do | Do |
| 47 | Do. | Do | Do |
| 48 | Do. | Do | Do. |
| 49 | Do | Do | Do |
| 50 | Do | Swelling on lower jaw | Do. |
| 51 | Do. | Wound on leg | Do |

Expenditure for 1088 M. E.

AGRICULTURAL DEPARTMENT

| Serial No. | Institutions. | Salaries. | | | Establishment charges. | | | Travelling allowance to Officers. | | | Travelling allowance to Establishment. | | | Contingencies & supplies and Services. | | | Total. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rs. | chs. | c. | Rs. | chs. | c. | Rs. | chs. | c. | Rs. | chs. | c. | Rs. | chs. | c. | Rs. | chs. | c. |
| 1 | Office of the Director of Agriculture | 5,764 | 14 | ... | 1,935 | 17 | 5 | 1,589 | 28 | 6 | 131 | 20 | 4 | 14,020 | 24 | 0 | 23,409 | 24 | 10 |
| 2 | Trivandrum Experimental Farm | 600 | ... | ... | 2,032 | ... | ... | ... | ... | ... | 174 | 17 | 5 | 1,770 | 12 | 14 | 3,708 | 2 | 8 |
| 3 | Trivandrum Cattle Farm | 870 | 3 | ... | 367 | 20 | 112 | 97 | ... | ... | 13 | 18 | ... | 1,010 | 28 | ... | 5,665 | 17 | 7 |
| 4 | Trivandrum Silk Farm | ... | ... | ... | 425 | 19 | ... | ... | ... | ... | 122 | 5 | 2 | 1,237 | 8 | 4 | 1,784 | 13 | 6 |
| 5 | Kottarakara Experimental Farm | ... | ... | ... | 772 | 3 | 11 | ... | ... | ... | 312 | 17 | ... | 2,562 | 13 | 8 | 3,827 | 18 | 9 |
| 6 | Quilon Demonstration Farm | ... | ... | ... | 201 | ... | ... | ... | ... | ... | 48 | 12 | 14 | 137 | 15 | ... | 464 | 27 | 14 |
| 7 | Trivandrum Veterinary Hospital | 1,560 | ... | ... | 1,475 | 22 | 8 | 91 | 7 | 12 | 97 | 1 | 8 | 404 | 27 | 3 | 3,629 | 2 | 16 |
| 8 | Mavelikara Do. | 790 | ... | ... | 829 | 14 | ... | 129 | 26 | ... | 88 | 15 | ... | 444 | 19 | 2 | 3,271 | 17 | 8 |
| 9 | Kottayam Do. | 695 | ... | ... | 726 | 16 | ... | 188 | 26 | 8 | 168 | 8 | ... | 565 | 19 | 5 | 2,345 | 18 | 23 |
| 10 | Special Officer, Coconut Palm Disease | 2,400 | ... | ... | 6,075 | 95 | 11 | 828 | 4 | ... | 70 | 10 | ... | 7,375 | 10 | 10 | 16,749 | 22 | 3 |
| | Total | 12,738 | 17 | 9 | 14,158 | 14 | 8 | [illegible] | 12 | 10 | 917 | 17 | 1 | 33,057 | 0 | 18 | 63,244 | 16 | |
| | Account Office figures | 12,699 | 18 | 14 | 14,259 | 21 | 10 | 2,957 | 27 | ... | 927 | 16 | 5 | 33,283 | 0 | 14 | 63,701 | 5 | |

X Receipts for 1088 M E

| Serial No. | Institutions. | 1087 | | | 1088 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rs. | Chs | C | Rs | Chs | C | |
| 1 | Sale proceeds of the Trivandrum Experimental Farm | 616 | 23 | 4 | 596 | 7 | 12 | |
| 2 | Sale proceeds of the Trivandrum Cattle Farm | 225 | 1 | 14 | 931 | 27 | 10 | |
| 3 | Sale proceeds of the Kottarakaray Experimental Farm ... | 111 | 2 | 12 | 266 | 26 | 4 | |
| 4 | Sale proceeds of the Quilon Demonstration Farm .. ... | 139 | 14 | 8 | 298 | 10 | 8 | |
| 5 | Fees collected in the Veterinary Hospital, Nagercoil .. | 56 | 7 | | 90 | 12 | 12 | |
| 6 | Fees collected in the Veterinary Hospital, Trivandrum | 216 | 8 | | 178 | 4 | 12 | |
| 7 | Fees collected in the Veterinary Hospital Kottayam | 240 | 17 | 12 | 141 | 11 | 15 | |
| 8 | Miscellaneous, sale proceeds of Departmental publications, &c | 217 | 13 | | 316 | | 14 | |
| | Total ... | 1,881 | 4 | 2 | 3,119 | 18 | 7 | |

## NOTICE.

Enquiries have frequently been received from ryots regarding the suitability of certain soils for the raising of particular crops, the nutritive value and economic importance of feeding stuffs, the method of preparing and applying manures, the nature and influence of the different kinds of water used for agricultural purposes etc. The difficulties brought up could not be properly solved for want of sufficient scientific information on the points raised. It is, therefore, considered desirable to depute a competent Officer of the Department on tour to the different parts of the State with instructions to meet *bona fide* ryots, clear their doubts on agricultural matters and to collect samples of soils, water etc., for further investigation. The Assistant in charge of the Agricultural Laboratory will accordingly go on tour throughout the whole State beginning from the South Travancore. It is requested that *bona fide* ryots who wish to discuss such agricultural matters with him will send in a list of the subjects to the undersigned as early as possible.

A programme of the proposed tour of the Assistant will be published in due course.

Office of the Director of Agriculture,<br>Travancore,<br>Trivandrum, 12th November 1913.

N. KUNJEN PILLAI,<br>Director of Agriculture.

## നോട്ടീസ്.

ഓരോ വിളവുകൾക്കു ചേരുന്ന പ്രത്യേകതരം മണ്ണുകളേയും, കന്നുകാലികളുടെ തീററിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങളുടെ പോഷണശക്തി, ധനശാസ്ത്രരീത്യാ അവയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം, എന്നിവയേയും, വളങ്ങൾ തയ്യാർചെയ്യുക, കൃഷിനിലങ്ങളിൽ ചേർക്കുക, മുതലായവയേയും, കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ സ്വഭാവം, പ്രയോജനം, എന്നിവയേയും കുറിച്ചു് പലപ്പോഴും ഈ ആഫീസിലേക്കു കൃഷിക്കാരുടെ പലവിധ അന്വേഷണങ്ങളും വന്നുചേർന്നിട്ടുണ്ടു. ഈ സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചു ശാസ്ത്രീയമായും തികവായും ഉള്ള വിവരങ്ങളുടെ അഭാവം നിമിത്തം അവയ്ക്കു തക്കതായ സമാധാനം പറയുന്നതിനോ അവയെപ്പററി തൃപ്തികരമായ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനോ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആകയാൽ പ്രത്യേകം കൃഷിക്കാരുമായി അഭിമുഖസംഭാഷണം നടത്തി കൃഷികാര്യസംബന്ധമായുള്ള അവരുടെ സംശയങ്ങൾ നിവൃത്തി വരുത്തുന്നതിനും ശാസ്ത്രീയപരിശോധനക്കായി പലതരം മണ്ണുകളുടേയും ജലങ്ങളുടേയും മാതിരികൾ ശേഖരിച്ചുവരുന്നതിനും ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ നിന്നും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും അയപ്പാൻ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിന്മണ്ണം, ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ രസതന്ത്രശാലാ പ്രവൃത്തികൻ താമസിയാതെ ദക്ഷിണതിരുവിതാംകൂറു തുടങ്ങി നാടൊട്ടുക്കു ഒരു സക്കീട്ടു പുറപ്പെടുന്നതാണു. മേല്പറഞ്ഞപ്രകാരമുള്ള സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചു അദ്ദേഹവുമായി കണ്ടു സംസാരിച്ചു് കാര്യങ്ങൾ പര്യാലോചിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നവരായ യഥാർത്ഥ കൃഷിക്കാർ ഈ ആഫീസിലേക്കു അവരവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക അയച്ചുതരേണമെന്നു ഇതിനാൽ താല്പര്യപ്പെട്ടുകൊള്ളുന്നു.

പ്രസ്തുത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സക്കീട്ടു സംബന്ധമായ സമയപരിപാടി അടുത്തതുപോലെ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

കൃഷിഡയറക്ടരാഫീസ്,<br>തിരുവനന്തപുരം,<br>൧൯൧൩ നവംബർ ൧൨൹.

എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള,<br>കൃഷിഡയറക്ടർ.

## அறிவிப்பு

ஒவ்வொரு விளைவுகளுக்கும் சேரக்கூடிய பிரத்தியேகமான மண்களையும், கால்நடைகளின் தீவனத்திற்குரிய சாதனங்களின் போஷணசக்தியையும், தனசாஸ்திரப்படி அவைகளுக்குள்ள முக்கியத்துவத்தையும், எருக்களை தயார்செய்வது நிலங்களில் போடுவது முதலியவைகளையும், விவசாயத்திற்கு உபயோகிக்கும் தண்ணீரின் [illegible]

[illegible] இம்மாட்டின் கா[illegible] ... நிர்மானம் செய்திருக்கின்றது. அவ்விதமே, [illegible] தாமதமன்னில் [illegible] திருவி[illegible] போகின்றனர். முன்பட்டின சாகுகிகள் [illegible] காரியங்களை யாலோசனை செய்ய [illegible] [illegible] விதைப [illegible] ஒரு [illegible] இதமூலமாக தெரிவிக்கிறேன்.

இந்த [illegible] காரியபரிபாடி தாமதமன்னில் [illegible].

கிருஷிடைரக்டராபீஸ்,
திருவனந்தபுரம்
1913-நவம்பர் 1.

என். குஞ்ஞன்பிள்ளை
கிருஷிடைரக்டர்.

നോട്ടീസ്.

ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽനിന്നും ൧൦൮൯-ാമാണ്ടു അവസാനംവരെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള ലഘുപത്രികകളും പ്രസംഗങ്ങളും രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി പുസ്തകരൂപത്തിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു വില്പാൻ തയ്യാറുള്ളതാകയാൽ ടി പുസ്തകങ്ങൾ [illegible] താഴെ പറയുന്ന ആഫീസുകളിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ഓരോ ഭാഗത്തിനും [illegible] പ്രതിക്കു ൨ ചക്രം വീതം വിലയുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ വില മുമ്പേറായി അയച്ചു അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാം. പുസ്തകങ്ങൾ വി. പി. ആയി അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതല്ല.

കൃഷിഡയറക്ടരാഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൮൯-൫-൨൦ / ൧൯൧൪ ൩-൨൯

എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള,
കൃഷിഡയറക്ടർ.

൧. കൃഷിഡയറക്ടരാഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം.
൨. കൊട്ടാരക്കര കൃഷിത്തോട്ടം.
൩. കായംകുളം തെങ്ങുരോഗചികിത്സാ സ്പെഷ്യൽ ആഫീസ്
൪. ആലപ്പുഴ തെങ്ങുരോഗചികിത്സാ സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ് ആഫീസ്
൫. തിരുവല്ലാ ടി
൬. ചെങ്ങന്നൂർ ടി
൭. ചങ്ങനാശേരി ടി
൮. മീനച്ചൽ ടി
൯. കോട്ടയം മൃഗാശുപത്രി.
൧൦ നാഗർകോവിൽ ടി.

നോട്ടീസ്.

കൃഷിവക ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽ നിന്നും വളങ്ങൾ വിലയ്ക്കു കൊടുക്കുന്ന സംഗതിയെപ്പറ്റി താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.

൧. തെങ്ങിനുവേണ്ട വളം—കൃഷി ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽ നിന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ടി വളത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

| | | |
|---|---|---|
| പുന്നക്കാപിണ്ണാക്കു | ൧൪ | റാത്തൽ |
| ചാരം | ൫൦ | ,, |
| കൊഞ്ചുപൊടി | ൫ | ,, |
| ഉപ്പ് | ൨ | ,, |
| കുമ്മായം | ൨൯ | ,, |

ആകെ ൧൦൦ റാത്തൽ,

ഈ മിശ്രവളം കായംകുളത്തും ആലപ്പുഴയും ൧൦൦ റാത്തലിനു ൨൮ ചക്രം വിലയ്ക്കു വിൽക്കപ്പെടും. വളർച്ച പൂർത്തിയായ ഒരു വൃക്ഷത്തിനു സാധാരണമായി ൭൦ റാത്തലും ചെറുതരം വൃക്ഷങ്ങൾക്കു ൨൦ റാത്തലും വീതം വളം കുറയാതെ ആണ്ടൊന്നുക്കു ഉപയോഗിക്കണം.

൨. നെല്ലിനു വേണ്ട വളം—ഓണാട്ടുകര മുതലായ മണൽപ്രദേശങ്ങളിലെ നെൽകൃഷിക്കു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വളത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവ ചേർന്നിരിക്കുന്നു.

| | |
|---|---|
| പുന്നക്കാപ്പിണ്ണാക്കു | ൨൫൦ റാത്തൽ |
| ചാരം | ൩൦൦ " |
| കൊഞ്ചുപൊടി | ൪൦൦ " |
| കുമ്മായം | ൨൫൦ " |
| ആകെ | ൧൨൦൦ " |

ഇത്രയും ഒരേക്കർ സ്ഥലത്തു ഉപയോഗിക്കണം. ൧൨൦൦ റാത്തൽ വളത്തിനു കായംകുളത്തും ആലപ്പുഴയും ൧൧ രൂപാ വിലയാകും.

൩. മേൽപ്പറഞ്ഞ മിശ്രവളങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവ താഴെ പറയുന്ന വിലയ്ക്കു പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കായംകുളത്തും ആലപ്പുഴയും വിൽക്കപ്പെടുന്നതാണു

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| പുന്നക്കാപ്പിണ്ണാക്കു കണ്ടി ഒന്നുക്കു (൩൦൦ റാത്തൽ) | രൂപാ ൧൦ | ചക്രം ൦ | കാശു | ൦ |
| ചാരം കണ്ടി ഒന്നുക്കു | രൂപാ ൩ | ചക്രം ൭ | കാശു | ൦ |
| കൊഞ്ചുപൊടി കണ്ടി ഒന്നുക്കു | രൂപാ ൧൧ | ചക്രം ൧൪ | കാശു | ൦ |
| കുമ്മായം പറ ഒന്നുക്കു (൧൩ റാത്തൽ) | രൂപാ ൦ | ചക്രം ൧ | കാശു | ൧൨. |

മററു ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അനുഭവജ്ഞാനത്താൽ ഉപയോഗശൂന്യമാക്കിയതിനുമേലെ ഉപ്പു വിൽക്കപ്പെടുകയൊള്ളു.

൪. കൃഷിക്കാരുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം വളങ്ങൾ ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെ പക്കൽ ഭാഗത്താലും ശേഖരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണു. അപ്പോൾ വളത്തിനു മേൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന വിലയും നിശ്ചിതസ്ഥലത്തു എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനുള്ള സകല ചിലവുകളും അപേക്ഷക്കാരൻ വഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൫. മേൽ കാണിച്ച വിലകൾ തന്നാണ്ടത്തേക്കു മാത്രം നടപ്പിലിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

൬. വളങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ കായംകുളം തെങ്ങുരോഗചികിത്സാ സ്പെഷ്യൽ ആഫീസർക്കു അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൮൯ തുലാം ൨൭-ാം.

എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള,
കൃഷിഡയറക്ടർ.

NOTICE.

An Entomological Assistant has been added on to the staff of the Office of the Director of Agriculture and he will be engaged in investigating insect-pests, finding out effective methods of dealing with them and bringing them to the notice of ryots. All *bona fide* ryots who wish to get help and advice in this matter are requested to communicate with the undersigned, and to report with the least possible delay the out-breaks of insect-pests in their localities

Office of the Director of Agriculture,
Travancore—Trivandrum, 25th November 1913.

N. KUNJEN PILLAI,
Director of Agriculture.

നോട്ടീസ്.

കൃഷിഡയറക്ടരാഫീസിൽ ഈയിടെ ഷട്പദവിജ്ഞാനീയശാഖയിൽ ഒരു അസിസ്റ്റണ്ടിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടു. അദ്ദേഹം കൃമികീടങ്ങളാൽ ചെറുപ്രാണികളിൽ നിന്നു വിളവുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളെ ആരാഞ്ഞറിയുക, അവയെ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കൃഷിക്കാർക്ക് ഉപദേശിക്കുക മുതലായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ സംഗതി സംബന്ധിച്ചു സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്ന യഥാർത്ഥ കൃഷിക്കാർ ഈ ആഫീസിലേക്കു അപ്പോഴപ്പോൾ വിവരം എഴുതി അയക്കുന്നതുകൂടാതെ അവരവരുടെ ദേശങ്ങളിൽ കൃമിപ്രകോപം പിടിപെടുന്ന ബാധകളെപ്പററി ഉടനടി അറിവുതരികയും ചെയ്യേണമെന്നു ഇതിനാൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

കൃഷിഡയറക്ടരാഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൮൯-൧൧-൨൫ / ൧൯൧൩-൧൧-൨൫.

എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള,
കൃഷിഡയറക്ടർ.

## அறிவிப்பு.

[illegible] நரு அனிலடன்கைட நிய [illegible] பரிருகளுக்குண்டாகக [illegible] மார்க்கங்க [illegible] ஆகையால் இவ்வாறுள [illegible] அதற்குத் காரணங்க [illegible] முன்கூறின உபத்திரவங் [illegible] தெரிவிக்கவும் வேண்டியது.

திருவிதாங்கூர் [illegible] }
திருவனந்தபுரம் }
1913-வருஷம் 25. }
1089-கார்த்திகை 10உ. }

என். குருகுன்பிள்ளை.
திருவி டயரக்டர்.

## *Artifioal manures for cocoanut trees.*

The manures that are now being sold by the Department for cocoanut trees are stuffs available in the country. As these stuffs contain only very low percentages of manurial ingredients it has been found necessary to recommend as much as 40 lbs. of the mixture for each tree. Though it is an excellent manure for cocoanut trees—all who have tried it bear testimony to its efficacy—the cost of transport is often a heavy item of expenditure. With a view to reduce this cost the Department proposes to sell a more concentrated, and consequently less bulky mixture of artificial manures which will be as good as, if not better than, the mixture of local stuffs.

The proposed artificial mixture consists of

| | | | |
|---|---|---|---|
| Groundnut cake | ... | 2 lbs. | per tree. |
| Fish guano | ... | 2 ,, | ,, |
| Bone meal | ... | 2 ,, | ,, |
| Kainit | ... | 2 ,, | ,, |
| Pot : sulphate | ... | ¾ ,, | ,, |
| Salt | ... | 1 ,, | ,, |
| Lime | ... | 1½ ,, | ,, |
| Total | ... | 11 lbs. | per tree. |

This mixture will be sold at one chuckram per pound at Alleppey and at Kayenkulam. The quantity proposed for each tree being small, the manure should be mixed with sufficient earth before its application so as to ensure its even distribution in the ground.

Office of the Director of Agriculture,
Travancore,
Trivandrum, 30th January 1914.

N. KUNJEN PILLAI,
Director of Agriculture.

### തെങ്ങിനുള്ള കൃത്രിമവളം.

ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽനിന്നും ഇപ്പോൾ വിലയ്ക്കുകൊടുക്കുന്ന തെങ്ങിനുള്ള [illegible] ഈ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയതാകുന്നു. ഈ സാധനങ്ങളിൽ വളത്തിന്റെ അംശം വളരെ കുറവാകയാലാണു ഓരോ തെങ്ങിനു ൪൦ റാത്തൽ മിശ്രവളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു. ഇതു തെങ്ങിനു വളരെ നല്ല വളമാണെന്നുള്ളതിലേക്കു ഇതിനെ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവർ മതിയായ സാക്ഷ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരമാണെങ്കിലും വളം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു വള്ളക്കൂലി, വണ്ടിക്കൂലി മുതലായവ വളരെ കൂടുതലായി വേണ്ടിവരുന്നു. ഈ ചിലവിനെ കുറയ്ക്കുന്നതിനു ഇപ്പോൾ പോഷകാംശം അധികം ഉള്ളതു എന്നാൽ അളവിൽ കുറവായിട്ടുള്ളതും ഈ നാട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയ മിശ്രവളത്തോളം ഗുണമുള്ളതും ആയ കൃത്രിമവളം ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽനിന്നും വിലയ്ക്കു കൊടുക്കുന്നതിനു തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഒരു വൃക്ഷത്തിനു ആവശ്യമുള്ള ഈ മിശ്രവളത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന വളങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ൧ | നിലക്കടലപ്പിണ്ണാക്ക് | റാത്തൽ | ൨ |
| ൨ | മത്സ്യവളം | ടി | ൨ |
| ൩ | എല്ലുപൊടി | ടി | ൨ |
| ൪ | കൈനൈറ്റ് | ടി | ൨ |
| ൫ | പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് | ടി | ¾ |
| ൬ | ഉപ്പ് | ടി | ൧ |
| ൭ | കുമ്മായം | ടി | ൧½ |
| | ആകെ | ടി | ൧൧ |

ഈ വളം റാത്തലിനു ഒരു ചക്രം വിലയ്ക്കു ആലപ്പുഴയിലും കായംകുളത്തും വില്ക്കപ്പെടും. ഒരു വൃക്ഷത്തിനു വേണ്ട വളത്തിന്റെ അളവു വളരെ കുറച്ചു മാത്രമായതിനാൽ ഈ വളത്തിനെ വേണ്ടുവോളം മണ്ണുമായി കലർത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതും അപ്രകാരമായാൽ ഒരു പോലെ മണ്ണിൽ കലർന്നു ചേരുന്നതും ആകുന്നു.

കൃഷിഡയറക്ടരാഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം,
[illegible]

എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള,
കൃഷിഡയറക്ടർ.

## *Circuit Programme of the Veterinary Inspector, Trivandrum, for Makaram and Kumbhom 1089.*

| | | |
|---|---|---|
| 15th Makaram | .. | Trivandrum—Balaramapuram. |
| 16th to 18th | .. | Halt at Balaramapuram. |
| 19th | .. | Balaramapuram to Marukil |
| 20th to 22nd | .. | Halt at Marukil |
| 23rd | .. | Marukil to Neyyattinkara |
| 24th to 26th | .. | Halt at Neyyattinkara |
| 27th | .. | Neyyattinkara to Nellikakuzhi |
| 28th to 30th | .. | Halt at Nellikakuzhi |
| 1st Kumbhom | .. | Nellikakuzhi to Parassala |
| 2nd to 6th | .. | Halt at Parassala. |
| 7th | .. | Parassala to Trivandrum |

Office of the Director of Agriculture, Travancore, Trivandrum, 28th January 1914.

N. KUNJEN PILLAI,
Director of Agriculture.

TRAVANCORE

GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LII.] TRIVANDRUM, TUESDAY, February 3, 1914. / Makaram 21, 1089. No. 5.

# Anchal Department.

## NOTICE.

A hanging letter-box has been placed in the locality mentioned below :—

| The locality in which the box is placed. | The Anchal Office from which the box is cleared. | Time of clearance. |
|---|---|---|
| At the bungalow of the Superintendent, Sadrangapara Estate. | Udumpanshola. | Daily at 2 P. M. |

Anchal Superintendent's Office, Trivandrum, 21st January 1914.

T. PADMANABHA RAO,
Anchal Superintendent.

## പരസ്യം

താഴെ പറയുന്ന സ്ഥലത്തു ഒരു തൂക്ക് എഴുത്തുപെട്ടി വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

| പെട്ടി വച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം | പെട്ടി ഏതു അഞ്ചലാപ്പീസിൽ നിന്നു തുറക്കപ്പെടും എന്നു | പെട്ടി എപ്പോൾ തുറക്കപ്പെടും എന്നു |
|---|---|---|
| ചതുരംഗപാറ എസ്റ്റേറ്റ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ | ഉടുമ്പൻചോല | ദിവസം പ്രതി പകൽ രണ്ടു മണി |

൧൦൮൯ മകരം ൮-ാം നു.

അഞ്ചൽ സൂപ്രണ്ട്,
ടി. പത്മനാഭരായർ.

# TRAVANCORE

# GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LII.] TRIVANDRUM, TUESDAY, February 3, 1914. (Makaram 21, 1089.) [No. 5.


## Education Department.

### Resumption of charge.

No 1022/L. 15.

M. R. Ry. R. Perumal Aiyar B. A., Manager, Office of the Director of Public Instruction, has been granted privilege leave for twenty days with effect from 30th Dhanu 1089.

Office of the Director of Public Instruction,
Trivandrum, [illegible] January 1914.

L. C. HODGSON,
Ag. Director of Public Instruction.

# TRAVANCORE

# GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LII.] TRIVANDRUM, TUESDAY, February 3, 1914 / Makaram 21, 1089. No. 5.


## Excise Department.

LEAVE OF ABSENCE.

1 Sahib N Syed Marool, 4th grade Excise Inspector, Devicolam Northern Range, is granted 2 months' privilege leave

2 M. R Ry A. Ramaswami Pillai, Ag. Excise Inspector, Alleppey Pier, is granted 15 days' privilege leave.

3. Mr S. A Samuel, 4th grade Excise Inspector, Quilon Port salt depot, is granted one month's privilege leave in continuation of the 50 days' privilege leave already granted

N RAMAN PILLAI,
Excise Commissioner.

NOTICE

Is hereby given that a blackwood log 7¼ kolas long and 14 angulams girth, bearing certain Gujarathi letters and the letters B A & 350 251 at one end and having at the other end T. K. 1165, was salved near the sea at Karichal po hi, Pulluvila, Thura, Poovar Claimants if any, are requested to prefer their claims before this Office within 30 days from the date of publication of this notice, failing which, the log will be sold by public auction and the sale proceeds credited to Government. Claims preferred, after the expiry of the above period, will not be taken notice of.

K. JOHN,
Excise Circle Officer.

തിരുവനന്തപുരം എക്സൈസ് സർക്കിൾആഫീസിൽ നിന്നു.

നോട്ടീസ്.

ഏഴേകാൽ കോലും പതിനാലു വണ്ണവുമുള്ളതും ഗുജറാത്തി അക്ഷരങ്ങൾ കൊത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരറ്റത്ത് ബി എ. 350. 251. എന്നും മറ്റേഅറ്റത്തു റി. കെ. 1165. എന്നും അക്ഷരങ്ങളും ഉള്ളതുമായ ഒരു ഈട്ടിത്തടിയെ കരിച്ചിൽ പൊഴിക്കര [illegible] സമുദ്രതീരത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചു പൂവാർ പുല്ലുവിളയായിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഉടമസ്ഥന്മാരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഈ നോട്ടീസ് കണ്ടു ൩൦ ദിവസത്തിനകം തെളിവുസഹിതം ഈ ആപ്പീസിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം തടിയെ ലേലത്തിൽ വിൽപ്പിച്ചു [illegible] ഇതിനാൽ [illegible] ക്കുന്നു. [illegible] സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

എക്സൈസ് സർക്കിൾആഫീസർ,
കെ. ജോൺ.

തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെണ്ട് [illegible].

(൧) പ്രജാസഭയിൽ [illegible] ഗവർമ്മെണ്ട് നിയമിച്ച മെമ്പർ മിസ്റ്റർ വി. ഫ്രാൻസിസ് ബോധിപ്പിച്ച നിവേദനവും,

(൨) എക്സൈസ് കമ്മിഷണരുടെ [illegible] -ലെ S. R. ൨൦൨൭-ാം നമ്പർ കത്തും,

(൩) എക്സൈസ് കമ്മിഷണരുടെ [illegible] -ലെ ൧൧൧൫/14. നമ്പർ കത്തും,

ഉത്തരവു.

സംസ്ഥാനത്തിലെ [illegible] പ്രജാസഭയിൽ [illegible] എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ [illegible] പ്രതിനിധികൾ [illegible] മെമ്പർമാരായും [illegible] പ്രജാസഭ കൂടെ [illegible] ഗവർമ്മെണ്ട് നിയമിച്ച മെമ്പർ മിസ്റ്റർ വി. ഫ്രാൻസിസ് ബോധിപ്പിച്ച ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി എക്സൈസ് കമ്മിഷണരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചതിൽ, സംസ്ഥാനത്തിലെ [illegible] ഗവർമ്മെണ്ട് [illegible] പ്രകാരത്തിൽ ഒരു [illegible] കമ്മിട്ടി [illegible] ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

അതിനുശേഷം [illegible] S. R. ൨൦൨൭, തിരുവനന്തപുരം [illegible] കത്തിൽ ഇദ്ദേഹം [illegible].

എക്സൈസ് കമ്മിഷണരുടെ അഭിപ്രായത്തോടു ഗവർമ്മെണ്ട് യോജിക്കുന്ന മെമ്പർ [illegible] പ്രകാരമുള്ള ഒരു കമ്മിട്ടി [illegible] സഹായവും [illegible] ഗവർമ്മെണ്ട് [illegible]. ഈ വിവരത്തെ [illegible] എഴുത്തുകളുടെ [illegible] ചെയ്യുന്നു.

(ഉത്തരവിൻപ്രകാരം)
എ. ജെ. വിയേറാ,
ഗവർമ്മെണ്ട് ചീഫ്സെക്രട്ടറി

൧. എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്കു,
൨. പ്രജാസഭയിൽ ഗവർമ്മെണ്ട് നിയമിച്ച മെമ്പർ മിസ്റ്റർ വി. ഫ്രാൻസിസിനു,
൩. ഗസറ്റിലേക്കു.

( A true translation )
K. Chidambara Vadhyar,
Head Translator to Government.

---

NOTIFICATION.

No. S. R. 109.

It is hereby notified that 1st grade petty officer No. 816 V. Krishna Pillai, and 2nd grade peons Nos. 1153, Narayana Pillai and 1931, Govinda Menon, of the Muvattupuzha Range, have been dismissed from service. Heads of Departments and offices are informed that the re-entertainment of the three men named above is prohibited.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 20th January 1914.

(By order)
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

നമ്പർ S. R. ൧൦൯.

പരസ്യം.

ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ മൂവാററുപുഴ റെയിഞ്ചിലെ [illegible] നമ്പർ ഒന്നാം ഗ്രേഡ് പെററി ആഫീസർ വി. [illegible] കൃഷ്ണപിള്ളയും [illegible] നമ്പർ രണ്ടാം ഗ്രേഡ് [illegible] നാരായണപിള്ളയും [illegible] നമ്പർ രണ്ടാം ഗ്രേഡ് ശിപായി ഗോവിന്ദമേനോനും [illegible] ഉദ്യോഗത്തിൽനിന്നു [illegible]. ഈ മൂന്നുപേരെയും [illegible] ഉദ്യോഗത്തിൽ തിരിച്ചു [illegible] ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു മേലധികാരികളെയും ആഫീസുകളെയും [illegible] അറിയപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
[illegible] മകരം ൧൦൮൯.

(ഉത്തരവിൻപ്രകാരം)
എ. ജെ. വിയേറാ,
ഗവർമ്മെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

# TRAVANCORE

# GOVERNMENT GAZETTE.

**Vol. LII.]** TRIVANDRUM, TUESDAY, February 3, 1914 / Makaram 21, 1089 **No. 5.**


## Forest Department.

### STANDING NOTICE

Is hereby given for general information that auction sale of timber will be held regularly on the 18th of every Malayalam month at the Town Depot, Trivandrum, and the 22nd of every alternate month at the Nagercoil Depot. If the dates, i. e., 18th and 22nd, should happen to be a holiday, the sale will take place on the first following day, which is not a holiday.

2. The auction will commence at 1 P. M. precisely.

3. Intending purchasers must deposit a sum of British Rupees (5) five as earnest money or they will not be allowed to bid. This money will be returned to them if no purchase is made or will be deducted from the one-third purchase money referred to in para 5 below; but if the purchaser does not pay the one-third amount on the spot, the earnest money deposited by him will be credited to Government.

4. The timber will, in each case, be knocked down to the highest bidder subject to the condition that in all cases where the price bid for sound timber is below 75 per cent of the tariff value, the sale shall be subject to the confirmation of the Conservator of Forests.

5. The purchaser must pay one-third of the purchase money on the spot and the balance must be paid and timber removed within 30 days. If all the money is not paid within the time specified, the one-third purchase money previously deposited will be credited to Government and the timber re-sold. If however, timber is not resold but allowed to be removed by the original purchaser himself, he shall be called on to pay ground rent as laid down in the Rules regulating the maintenance and removal of timber from Depots published in the Gazette dated 19th Medom 1084.

6. Further particulars can be had from the office of the undersigned or the respective Depot Officers.

Trivandrum, 18—5—89.

V. K. GOVINDA MENON,
Divisional Forest Officer,
Southern Division.

നോർതൻ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസിൽനിന്നു

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

൧. തിരുവനന്തപുരം നോർതൻ ഡിവിഷനിൽ കിട്ടീട്ടുള്ള തടികളെ മേലാൽ എല്ലാ മലയാള മാസം ൧൦-ാം തിയതിയും ഡിപ്പോകളിൽ കിട്ടീട്ടുള്ളവയെ നീട്ടിവച്ച മാസം ൨൦-ാം തിയതിയും ലേലം ചെയ്തു വിൽക്കുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മേൽപറഞ്ഞ ൧൦-ാം ൨൦-ാം തിയതികൾ ഒഴിവു ദിവസമായി വരുന്നതായാൽ ഒഴിവില്ലാത്ത അടുത്ത ആദ്യത്തെ ദിവസം ലേലം നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.

൨. ലേലം പകൽ പന്ത്രണ്ടു മണിക്ക ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

൩. ലേലത്തിൽ ചേരാനുദ്ദേശിക്കുന്നവർ ലേലം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അഞ്ചു ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവെക്കേണ്ടതും അല്ലാത്ത പക്ഷം അവരെ വിളികേൾക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതാകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്താത്തവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ലേലം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തിരിയെ കൊടുക്കപ്പെടുന്നതും സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ വിഷയത്തിൽ ൫-ാമതു വകുപ്പിൻപ്രകാരം … മൂന്നിലൊന്നു സംഖ്യയിൽ കുറവു ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു. എന്നാൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതിന്റെശേഷം മൂന്നിലൊന്നു വില ഒടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതായാൽ ഒടുക്കിയിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടുന്നതാകുന്നു.

൪. കൂടുതൽ ഉയർന്ന വിളികേൾക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും അധികം വിളികേൾക്കുന്ന വില നിരപ്പുവിലയിൽ നൂറിനു എഴുപത്തിഅഞ്ചു വീതമുള്ളതിൽ കുറവാണെന്നു കാണുന്നതായാൽ കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെ അനുവാദത്തിന്മേൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

൫. ലേലക്കാരൻ വിളികേൾക്കുന്ന സംഖ്യയിൽ മൂന്നിലൊന്നു ഉടൻ കെട്ടിവെക്കയും ൩൦ ദിവസത്തിനകം ബാക്കി ഒടുക്കി തടികൾ നീക്കം ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകയും ചെയ്യേണ്ടതുമാകുന്നു. അവധിക്കകം ബാക്കി സംഖ്യ ഒടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതായാൽ മുൻ ഒടുക്കിയിട്ടുള്ള മൂന്നിലൊന്നു സർക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടപ്പെടുന്നതും തടി വീണ്ടും വിൽക്കപ്പെടുന്നതും ആകുന്നു. വല്ല … ലേലം … വിൽക്കാതെ അതു ലേലക്കാരൻ മാറിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന … നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെയും … പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള റൂൾസിൻപ്രകാരം … ലേലക്കാരൻ അധികം ചുമത്തപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു.

൬. ഇതിൻ കൂടുതലായി വല്ല വിവരവും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി ആഫീസിലൊ അതാതു ഡിപ്പൊ ആപ്പീസരുടെ അടുക്കലൊ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൮൯ മകരം … 

പി. കെ. ഗോവിന്ദമേനവൻ,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസർ.

## NOTICE

Is hereby given that the undernoted cardamom and other minor forest produce collected from the forests of the Northern Division will be sold in public auction at Alwaye on 12th Kumbham 1089 corresponding to 23rd February 1914.

The auction will commence at 7 A. M.

5. Intending purchasers or bidders must deposit a sum of British Rupees 15 (fifteen) as earnest money before the auction commences or they will not be allowed to bid. The money will be returned to them at the end of the auction if no purchase is made, but in the case of successful bidders, the earnest money will be deducted from the bid amount.

4. The sale in each case will be knocked down to the highest bidder.

5. The purchaser must pay the full amount bid on the spot; otherwise the money already deposited by him will be credited to Government and the produce re-sold at the risk of the original purchaser, any loss being made good from him. The produce will have to be removed at once.

6. For further particulars apply to the office of the undersigned.

Camp, Changapara, 29-5-89.

K. S. NARAYANA AIYANGAR,
Ag. Divisional Forest Officer,
Northern Division.

*List.*

| S. No. | Name of produce. | Quantity. |
|---|---|---|
| 1 | Cardamom | 400 lbs. |
| 2 | Seeds | 12 ,, |
| 3 | Thakkolom | .0 ,, |
| 4 | Dammer | 75 Thulams. |
| 5 | Wax | 10 ,, |
| 6 | Honey | 15 Paras. |
| 7 | Maramanjal | 4 Thulams. |
| 8 | Ginger | 8 ,, |
| 9 | Thannika | 5 ,, |
| 10 | Puluchikka | 9 ,, |
| 11 | Chittaratha | 5 ,, |
| 12 | Puliruppa | 20 ,, |

## പരസ്യം.

വടക്കെ ഡിവിഷനിൽ ചേർന്ന വനങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ഏലവും മറ്റു ചില്ലറ ചരക്കുകളും അതതു സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചു ൧൦൮൯-ാമാണ്ട് ഇടവമാസം ലേലത്തിൽ വില്ക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൨. ലേലം പകൽ ൧൧ മണിക്ക് ആരംഭിക്കപ്പെടും.

൩. ലേലത്തിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ലേലം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടേണ്ടതും, അപ്രകാരം കെട്ടാത്തവരെ ലേലത്തിന് വിളിക്കുമ്പോൾ സമ്മതിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു. ലേലം വിളിക്കാത്ത ആളുകളുടെ നിരതദ്രവ്യം ലേലം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതും വിളിക്കുന്നവരുടെ നിരതദ്രവ്യം അവർ കെട്ടേണ്ട തുകയിൽ വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ആകുന്നു.

൪. കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

൫. ലേലത്തിൽ വിളിച്ചവർ ലേലസംഖ്യ മുഴുവൻ കെട്ടിവെക്കേണ്ടതും, അല്ലാത്തപക്ഷം അവർ കെട്ടിയിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേക്കു കൂടുന്നതും, സാധനം വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വല്ല നഷ്ടവും നേരിടുന്നപക്ഷം ആയതു ആദ്യലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. ലേലത്തിൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ള സാമാനങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ നീക്കി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാകുന്നു.

൬. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെന്നുള്ളവർ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചു അറിയേണ്ടതാണ്.

മലയാറ്റൂർ,
ക്യാമ്പ് ചങ്ങപ്പുറം,
൨൯-൫-൮൯.

കെ. എസ്. നാരായണ അയ്യങ്കാർ,
ആക്ടിംഗ് ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റ് ആഫീസർ,
വടക്കെ ഡിവിഷൻ.

ലിസ്റ്റ്

| നമ്പർ | ഗ്രാമത്തിന്റെ പേര് | തുക |
|---|---|---|
| ൧. | ഇടുക്കി | ൩൦൦ റാത്തൽ |
| ൨. | ഇടുക്കാനി | ൧൨ ടി |
| ൩. | മലയാളം | ൩൦ ടി |
| ൪. | ചെറുതോണി | ൨൫ ഇടങ്ങഴി |
| ൫. | ചെറുകര | ൧൦ ടി |
| ൬. | ചേലാർ | ൧൫ പറ |
| ൭. | മരിയാപുരം | ൪ ഇടങ്ങഴി |
| ൮. | ഉപ്പുതറ | ൮ ടി |
| ൯. | താന്നിക്കണ്ടം | ൫ ടി |
| ൧൦. | കട്ടപ്പന | ൩ ടി |
| ൧൧. | ചിറ്റാരത്ത് | ൫ ടി |
| ൧൨. | പന്നിയാർ | ൧൦ ടി |

തിരുവിതാംകോട്ടു ഗവർന്മെണ്ടു പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

൧൦൮൮ മാണ്ടത്തെക്ക വനം ഡിപാർട്ടുമെണ്ടിന്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു—നമ്പർ ൩൦൨. L. R. & F. തിരുവനന്തപുരം, ൧൯൧൪-ാം വർഷം ജനുവരി മാസം ൭-ാം

സാമാന്യം.—ആക്ടിങ്ങ് മിസ്റ്റർ രാമരായർ കൺസർവേറ്റർ ആയിരുന്നു.

൨. വനം റിസർവുകളും റിസർവുകളായി ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനങ്ങളും, ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട ഭൂമികളും.— മൊത്തത്തിൽ ൨൫ ചതുരശ്രമൈലിനു അധികം ഏക്കറും വിസ്താരമുള്ള അമ്പാരമ്പി എന്നും ഇല്ലിത്തോടു എന്നും രണ്ടു റിസർവുകൾ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ റെഗുലേഷനിലെ ൧൯-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു ഒടുവിലായി തീർച്ചയാക്കി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. ഇതിനു പുറമെ, ഫൈനൽ നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത റിസർവുകളിൽ രണ്ടിന്റെ അതിർത്തികളെ ശരിപ്പെടുത്തുകയും അവയുടെ ശരിയായ വിസ്താരത്തെ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടും മററു രണ്ടു റിസർവുകളുടെ ഭാഗത്തുള്ള കുറിവുകളെയും പൊതുജനങ്ങളുടെ കൈവശത്തു വാങ്ങിച്ചും, ൩൩ ഏക്കർ വിസ്താരം ഉള്ള പ്രദേശത്തെ ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനങ്ങളോടുചേർത്തു. ഈ കൂട്ടത്തിന് എതിരായി, മുഴിമല റിസർവിനെ റദ്ദാക്കിയതുകൊണ്ടും ആയതിന്റെ അതിർത്തികളെ പുതുക്കിയതുകൊണ്ടും ൧൧ ഏക്കർ വിസ്താരം ഉള്ള പ്രദേശം ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനങ്ങളിൽ നിന്നു വെളിയിലാക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്രകാരം നീക്കിയതുകൊണ്ടു, ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനങ്ങളുടെ ഒന്നാം ഇനത്തിൽ ആകെ ൨ ചതുരശ്രമൈൽസും ൭൬൫ ഏക്കറും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം, ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനങ്ങളുടെ മൊത്തം വിസ്താരം ൧൦൮൭-ാമാണ്ടു ഒടുവിലത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ൨,൩൩൭ ചതുരശ്രമൈൽസും ൨൭൩ ഏക്കറും ആയിരുന്നതിൽ നിന്നു പ്രസ്തുതയാണ്ടവസാനത്തിൽ അവയുടെ വിസ്താരം ൨,൩൩൯ ചതുരശ്രമൈൽസും ൩൮ ഏക്കറും ആയിരുന്നു. ൧൦൮൬-ാമാണ്ടത്തെ ഉത്തരവിൽ മിസ്റ്റർ രാമരായർ ഡിപാർട്ടുമെണ്ടു മേലധികാരം ഏറ്റപ്പോൾ ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനങ്ങളുടെ മൊത്തം വിസ്താരം ൨,൩൨൧ ചതുരശ്രമൈലും ൧൫൪ ഏക്കറും ആയിരുന്നു. ഇപ്രകാരം അതിൽ നിന്നിട്ടു ൧൮ ചതുരശ്രമൈലും ൫൨൦ ഏക്കറും മാത്രമേ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു. ഈ കുറവിൽ തന്നെയും, അധികാരമെന്നു ദീർഘകാലത്തിനു മുമ്പിലെ ആലോചിക്കപ്പെട്ടുവരുന്ന പുതിയ റിസർവുകൾ ഒന്നും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നു വരുന്നതാകുന്നു. ഗവർന്മെണ്ടിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനടുത്ത നയം പ്രത്യേകമായി വനങ്ങളെ വരുത്തുവാനായി കഴിയുന്നതും ഒഴിച്ചിടാതിരിക്കണമെന്നും, ആയതുകൊണ്ടു, അധികം അവസാനമായി ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളെ വനമാക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥിതിയിലാകയില്ല എന്നും ആകുന്നു. മിസ്റ്റർ രാമരായർ ഈ നയത്തെ അനുവർത്തിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടു എന്നു കാണുന്നതിൽ ഗവർന്മെണ്ടിനു സന്തോഷമുണ്ടു.

ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട ഭൂമികളെപ്പററി നോക്കുന്നു, ൩൪൩ ഏക്കർ വിസ്താരമുള്ള പെരുവന്തൂർ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന ഒരു ബ്ലാക്കിനെ മാത്രമെ ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ടതായി റെഗുലേഷനിലെ ൩൯-ാം വകുപ്പനുസാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളു. ഇതിനു പുറമെ, മറെറാരു പ്രദേശത്തിന്റെ അതിർത്തികളെ ഭേദപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടു ൨൧ ഏക്കർ വിസ്താരമുള്ള ഒരു പ്രദേശവും ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട

ഭൂമികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. റെഗുലേഷനിലെ ൧൯-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു അവസാനമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട ഭൂമികളുടെ വിസ്താരത്തേയും, അതായതു ൨ ചതുരശ്രമൈലിനു മേൽ വിസ്താരത്തെയും റിസർവാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ൧൭൦ ഏക്കർ വിസ്താരത്തെയും കഴിച്ചാൽ, ൧൦൮൯-മാണ്ടവസാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട ഭൂമികളുടെ മൊത്തം വിസ്താരം ൧൭൩ ചതുരശ്രമൈലും ൧൩൦ ഏക്കറും ആയിരുന്നു. അതായതു, ൧൦൮൯-മാണ്ടു ഒടുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാൾ ൨ ചതുരശ്രമൈലും വലിയ കുറവു കാണായിരുന്നു.

൩. അവകാശവിചാരണ.—റെഗുലേഷനിലെ ൪-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു ഒഴിച്ചിടുന്നതിനായി ൧൦൮൯-മാണ്ടിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശം ഉൾപ്പെടെ റിസർവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു അവകാശവിചാരണ നടത്തി തീർച്ചപ്പെടുത്താനിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ, ൨ പ്രദേശങ്ങളെപ്പറ്റി റെഗുലേഷനിലെ ൧൯-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു തീർച്ചയാക്കി വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒഴിച്ചിടുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷം ൨൧ റിസർവുകളിൽ ഒന്നിന്റെ വകുപ്പ് ൧൯-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു വിളംബരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താനായി കിടക്കുന്നു. ശേഷമുള്ള ൨൦ റിസർവുകളുടെ അവകാശവിചാരണ സംബന്ധിച്ചു വിചാരണകൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിവിധ ദശകളിൽ ആയിരുന്നു. അവകാശവിചാരണയുള്ള കേസുകളിൽ മിക്കവയും വനംവക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഏതു ജില്ലയിലെ ഡിവിഷൻപേഷ്കാരന്മാർ ഏതു ജില്ലയിലെ റവന്യൂ ആഫീസർമാരുടെ പക്കൽ കിടക്കുന്നു എന്നും അവകാശവിചാരണ മന്ദമായിട്ടു നടന്നുവരുന്നതിനെ കൺസർവേറ്റർ അറിയിക്കുന്നു. ഇതു ശോചനീയം തന്നെ. അവകാശവിചാരണ ഇത്രയും പ്രതിബന്ധം ആയിരുന്ന പ്രധാന സംഗതി സൂക്ഷ്മമായ ചട്ടങ്ങളുടെ അഭാവം ആയിരുന്നു. ആ ന്യൂനത ഇപ്പോൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവകാശവിചാരണയാകാതെ കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രായേണ എല്ലാവറ്റിന്റെയും ശരിയായ പടങ്ങളും ലഭ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നു എന്നും പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനും പുറമെ, മിക്ക പ്രദേശങ്ങളുടെയും പ്രാരംഭമായ ഡിമാർക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു കൂടാതെ സകലാവകാശങ്ങളെയും നിർണ്ണയിച്ചു പടങ്ങളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥിതിക്കു അവകാശവിചാരണ പ്രവൃത്തിയെ മേലും താമസിപ്പിക്കുന്നതിനു യാതൊരു സമാധാനവും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഇടയില്ലല്ലോ. ഡിവിഷൻപേഷ്കാർമാരുടെ ഗൌരവമായ ശ്രദ്ധ ഈ പ്രധാന വിഷയത്തിൽ പതിയേണ്ടതാണു; ഈ ജോലിയെ ഉത്സാഹത്തോടെ നടത്തി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നു ഗവർമ്മെണ്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു.

൪. ഡിമാർക്കേഷനും സർവേയും.—൧൦൮൯-മാണ്ടിൽ മൈൽ ഒന്നുക്കു ശരാശരി ൩൨-൯ രൂപാ വീതം ചിലവുചെയ്തു റിസർവുകളുടെ പുറമെയുള്ള അതിർത്തികളിന്മേൽ ൧൮൯ മൈൽ ദൂരം പുതുതായി വെട്ടി ഡിമാർക്കേട്ട് ചെയ്തിരിക്കെ പ്രസ്തുതകാലത്തിൽ മൈലൊന്നിനു ൨൯ രൂപാ വീതം ചിലവുചെയ്തു ഈപ്രകാരം ൫൭.൫൦ മൈൽദൂരം പുതുതായി വെട്ടി ഡിമാർക്കേട്ട് ചെയ്തു. ഇതിനു പുറമെ, മൈലൊന്നുക്കു ശരാശരി ൧൪.൭ രൂപാവീതം ചിലവിൽ, ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനങ്ങളെയും അടച്ചുകെട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളുടെ അതിരുകളിൽ ൩൬.൫൫ മൈൽ ദൂരം പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ വെട്ടപ്പെട്ടു. മേൽ പറഞ്ഞ പണികൾക്കുപുറമെ, റിസർവുകളുടെ പുറമെയുള്ള അതിർത്തികളിൽ ൧൭.൪൫ മൈൽ ദൂരത്തെക്കം ഉൾ അതിർത്തികളിൽ ൩൨.൭൦ മൈൽ ദൂരത്തേക്കും വീതി കൂട്ടി അവയിൽ കൂടി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അവകാശവിചാരണ നടത്തി തീർച്ചയാക്കിട്ടുള്ള റിസർവുകളുടെ ഡിമാർക്കേട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട അതിർത്തികളിൽ വീണ്ടും വെട്ടിത്തെളിക്കേണ്ടതു ആവശ്യമായിരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ൩൨൪.൫൭ മൈൽസ് നീളം പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ വീണ്ടും വെട്ടിത്തെളിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും നീളം അന്യായത്തിൽ ൩൭൦.൩൩ മൈൽ നീളം യാതൊരു ചിലവിനും ഇടയാകാതെ ശാഠ്യമായി വീണ്ടും വെട്ടിത്തെളിച്ചു പരിപാലിച്ചതും ൧൦൯൧.൦൪ മൈൽ നീളം ഗവർമ്മെണ്ട് ചിലവിൽ വെട്ടിത്തെളിച്ചതും ആകുന്നു. ശാഠ്യമായും വെട്ടിത്തെളിച്ച നീളത്തേയും ഗവർമ്മെണ്ടു ചിലവിന്മേൽ വെട്ടിത്തെളിച്ചതിനേയും കൂട്ടിനോക്കിയാൽ മൈൽ ഒന്നുക്കു ശരാശരി ചിലവു ൧൦൮൯-മാണ്ടിൽ ൧.൯ രൂപാ ആയിരുന്നതിനെക്കാൾ പ്രസ്തുതകാലത്തിൽ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ൧.൭ രൂപാ ആയിരുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞതിനു പുറമെ, ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിസർവുകളുടെ വെട്ടിത്തെളിക്കലിൽ ൧൫൮.൭ മൈൽ ദൂരം പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ പ്രാരംഭമായി ഡിമാർക്കേട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. റിസർവുകളുടെ കല്ലുകളും കുറ്റികളും തൊഴിലാളികളെക്കൊണ്ടും ആയ ... അതിരുകളുടെ അതിർത്തി ഡിമാർക്കേട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതു ൧൦൮൯-ാം ആണ്ടു വരെ സംബന്ധിച്ച ൨൫-ാം ജൂലൈയിലെ R. Dis. 12710-ാം നമ്പർ ഗവർമ്മെണ്ടുത്തരവിൽ കൊടുത്ത ചട്ടങ്ങൾ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ നടത്തിട്ടുള്ള താമസത്തെപ്പറ്റി കൺസർവേറ്ററുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ യാതൊന്നും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

[illegible] വരുന്ന കാലത്തിൽ [illegible] എന്നു [illegible] ആശ്രയിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ രാമരായർ [illegible] സഹായമായ അതിർത്തി [illegible] പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എ [illegible] സാധാരണ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാ [illegible] സ്വച്ഛവും ആയിരുന്നു. ഇതി [illegible] റിസർവുകളിൽ ഇതിനു മുമ്പിലെ ഡിമാ [illegible] വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നതിനും [illegible] ഉണ്ട്.

പ്രധാനമായി സർവെ ജോലി എല്ലാ ഡിവിഷനുകളിലും നടത്തപ്പെട്ടു. എന്നാൽ [illegible] വീണ്ടും സർവെ ചെയ്യലും റോഡു സർവെയും റെ [illegible] മാത്രം ആയിരുന്നു. ഇൻഡ്യാ സർവെ പാർട്ടി [illegible] ഏതാനും ഭാഗങ്ങളിൽ സർവെ ആരംഭിച്ചു. [illegible] പരിശോധിച്ചു അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതി [illegible] സ്ഥലമായ ഏതാനും അച്ചടി പടങ്ങളിൽ [illegible] അവ അനേക ഭേദഗതികളോടെ [illegible] കൺ [illegible] പടങ്ങളും [illegible] തയാറാക്കപ്പെട്ടിരിക്കു [illegible] തയാറാക്കപ്പെട്ടു. വൃക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള [illegible] ഏതാനും ഛായാപടങ്ങൾ എടുക്കുകയും അവയ്ക്കു [illegible] ചെയ്യപ്പെട്ടു.

[illegible] വർക്കിങ് പ്ലാനുകൾ. - [illegible] വർക്കിങ് സർക്കിളും തേക്കുംതോട്ടങ്ങളും ഒഴിച്ചു വട [illegible] ഡിവിഷനിലും കോട്ടയം ഡിവിഷനിലും സെൻട്രൽ ഡിവിഷനിലും കൊല്ലം ഡിവിഷനി [illegible] ഉള്ള എല്ലാ റിസർവുകളിലും [illegible] വർക്കിങ് പ്ലാനിന്റെ വ്യവസ്ഥ അനുസ [illegible] നടത്തപ്പെട്ടു. ഹൈറേഞ്ച് [illegible] ഡിവിഷനിലെ അഞ്ചു [illegible] ചന്ദനപ്രദേശത്തേക്ക് വർക്കിങ്പ്ലാൻ ഗവർമെണ്ട് ഇയ്യാണ്ട് അനു [illegible] താമസം നേരിട്ടതുകൊണ്ട് നടപ്പിൽ [illegible] [illegible] കൺസ [illegible] പറയുന്നു. തെക്കൻ ഡിവിഷനിലെ റിസർവുകളിൽ ഒന്നിന്റെ [illegible] നിശ്ചയിച്ച [illegible] പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. ആ റിസർവിനെ സംബന്ധിച്ച വർക്കിങ്പ്ലാൻ റിപ്പോർട്ട് [illegible] കൺസർവേറ്റർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആദ്യത്തിൽ [illegible] കൺസർവേറ്റർതന്നെ ചെന്നു നോക്കിയതിൽ [illegible] ആവശ്യമാണെന്നു കാണുകയാൽ [illegible] അതിനെ പരിഷ്കരിച്ചു [illegible] അസിസ്റ്റന്റ കൺസർവേറ്റർക്കു മടക്കി അയച്ചു. [illegible] ഡിവിഷനിൽ [illegible] വർക്കിങ് സർക്കിളുകളെ സംബ [illegible] ന്ധിച്ച വർക്കിങ്പ്ലാൻ റിപ്പോർട്ട് [illegible] വിശേഷാൽ [illegible] ഇരിക്കുന്ന ഡെ [illegible] [illegible] വടക്കൻ ഡിവിഷനിൽ [illegible] നിശ്ചയിച്ച സർവെ [illegible] പൂർത്തി [illegible] യാക്കപ്പെട്ടു. [illegible] വർക്കിങ്പ്ലാൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇനിയും കിട്ടേണ്ടതായി ഉണ്ടെ [illegible] താമസം കൂടാതെ ഗവർമെണ്ടിലേക്കു [illegible]

[illegible] വർക്കിങ് സർക്കിളിൽ [illegible] രണ്ടാം നമ്പർ കൂപ്പിൽ തടികൾ മറിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി [illegible] കൂപ്പിൽ തടി വെട്ടിയിറക്കുന്നതു [illegible] [illegible] കൂപ്പിൽ നിന്നു [illegible] പുറമെ [illegible] വെട്ടപ്പെട്ടു. ഇവയിൽ [illegible] തടിയും [illegible] [illegible] കൂപ്പുകളിൽ [illegible] ഡിപ്പോകൾ [illegible] മാണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആ [illegible] വർക്കിങ് പ്ലാനിൽ മതിപ്പുകൂട്ടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന [illegible] എന്നു കൺസർവേറ്റർ പറയുന്നു. [illegible] [illegible] കിട്ടുന്നതിൽ താമസിക്കപ്പെട്ടു [illegible] പാട്ടത്തിൽ [illegible] സാധാരണ നാട്ടുകാരിൽനിന്നു [illegible] [illegible] ഒന്നാന്തരം തടി [illegible] ഏൽപ്പിക്കുവാൻ [illegible] എന്നു കൺസർവേറ്റർ സമാധാനം പറയുന്നു. [illegible] ഡിപ്പോകളിൽ വിൽക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന അളവിൽ [illegible]

ടിയും ൨ വള്ളങ്ങളും ൫,൦൯,൭൦൦ രൂപായ്ക്കു തന്നാണ്ടിൽ വിററുപോകെ ൫,൩൩൭ നമ്പർ അടി തടി കിട്ടീട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൂപ്പിൽ നിന്നും വെട്ടി ഇറക്കുന്ന തടിയുടെ വില്പന ക്രമേണ കൂടിവരുന്നു എന്നും കിഴാണ്ടുകളിൽ വിൽക്കാൻ തയ്യാറാക്കീട്ടില്ലാത്തതായും ഇതേവരെ പരിശോധിച്ചുനോക്കാത്തവയും ആയ പാഴ്മരങ്ങളിൽ ചിലതിനെ ഡിപ്പോകളിൽ കൊണ്ടുവന്നു ലേലത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഗവർമ്മെണ്ട് കാണുന്നു. ഇതേവരെ തീരെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കീട്ടില്ലാത്ത അല്പകാതലുള്ള തടികളിൽ ൩൬,൩൫൩ ഘനഅടി തടി പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൩൩,൦൦൯ രൂപാക്കു വിൽക്കപ്പെട്ടു. പുതിയതും ഇതുവരെ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാത്ത ജാതിയിലുള്ളതും ആയ തടികളെ ജനഹിതമാക്കുകയും തദ്വാരാ അവയുടെ വില്പനയെ അധികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നയത്തെ മേലും നിർബന്ധമായി അനുവർത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൩. ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും.—൧൦൮൮ മാണ്ടത്തെ ഭേദപ്പെടുത്തിയ അടങ്കലിൽ ഈ ഇനത്തിനു ൩൨,൫൦൦ രൂപാ നീക്കിവച്ചിരുന്നു. ഈ തുകയിൽ ൬,൦൫൦ രൂപാ റോഡുകൾക്കും പാലങ്ങൾക്കും ൧൦,൩൫൭ രൂപാ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ൨,൦൦൫ രൂപാ മററു പണികൾക്കും— ഇങ്ങനെ മൊത്തം ൨൦,൨൦൭ രൂപാ തന്നാണ്ടിൽ ചിലവാക്കപ്പെട്ടു. ൧൦൮൭-മാണ്ടിൽ ആകട്ടെ, ഈ ഇനത്തിൽ ൧൫,൧൦൫ രൂപാ റോഡുകൾക്കും പാലങ്ങൾക്കുമായും ൨൨,൭൪൮ രൂപാ കെട്ടിടങ്ങൾക്കായും ൨,൦൭൫ രൂപാ മററു പണികൾക്കായും— ഇപ്രകാരം ആകെ ൪൦,൨൦൪ രൂപാ ചിലവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മേൽപറഞ്ഞ ൧൦൮൮-മാണ്ടത്തേക്കുള്ള ചിലവു, ഗവർമ്മെണ്ടിൽ നിന്നു വിശേഷാലായി കൊടുത്ത ഉത്തരവിൻപടി തന്നാണ്ടിൽ വനംവക കെട്ടിടങ്ങൾക്കും റോഡുകൾക്കുമായി പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽ നിന്നു ചിലവാക്കിയ ൭൫,൨൭൭ രൂപാ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. (പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൻറ ൧൦൮൭-മാണ്ടത്തേക്കുള്ള ഭരണത്തെ വിവരിക്കുന്നതായ ൧൯൧൩-ാം വർഷം ഡിസംബർ മാസം ൨൫-ാം-ലെ P. W. 5314-ാം നമ്പർ ഗവർമ്മെണ്ട് ആജ്ഞകളുടെ ഒന്നാം അനുബന്ധം നോക്കുക) ആകപ്പാടെ ഈ ഇനത്തിൽ സാരമായ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വനം ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുതന്നെ ഇവയ്ക്കായി ആണ്ടുതോറും ചിലവാക്കുന്ന തുക മിസ്റ്റർ രാമരായർ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട് ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതു മുതൽ ഇരട്ടിയിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് എന്നു വരികിലും ഇതു ഇനിയും അധികം ആക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വനങ്ങളിലെ ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തെപ്പററി വിവരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ൧൯൧൨-ാം വർഷം ഡിസംബർ മാസം ൨൫-ാം-ലെ L. R. & F 12710-ാം നമ്പർ ഗവർമ്മെണ്ടാജ്ഞയിൽ കൺസർവേട്ടരോടു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെ വേഗം നടയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൭. വനംവക കുററങ്ങൾ.—൧൦൮൮ മാണ്ടാരംഭത്തിൽ തീർച്ചയാകാതെ കിടന്നിരുന്ന ൨൩൪ കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തീരുമാനിക്കേണ്ടതായി ൧൭൭൭ കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ൧൦൮൭-മാണ്ടിൽ ആകെ ൭൨൨ കേസുകൾ തീർച്ച ചെയ്യേണ്ടവയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവയിൽ ൧൫൨൨ കേസുകൾ തീർച്ചയാക്കപ്പെട്ടു. ആണ്ടവസാനത്തിൽ ൨൫൫ കേസുകൾ ബാക്കി കിടന്നു. ൧൦൮൭-മാണ്ടിൽ കിടന്ന ബാക്കി ൨൩൪ ആയിരുന്നു. തീർച്ചയാക്കപ്പെട്ട ൩൮൫ കേസുകളിൽ ൩൧൦ കേസുകളിൽ പ്രതികളുടെമേൽ മജിസ്ട്രേട്ടുമാർ കുററസ്ഥാപിക്കയും ൫൨ കേസുകളിൽ പ്രതികളെ വിടുകയും ൨൭൭ കേസുകൾ രാജിയാക്കപ്പെടുകയും ൩൦ കേസുകൾ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽ വച്ചു വിടുകയും ചെയ്തു. മജിസ്ട്രേട്ടുമാർ തീരുമാനിച്ച മൊത്തം എണ്ണത്തിൽ ൧൦൮൭ മാണ്ടിൽ ൭൦ ശതമാനം വീതം കേസുകളിൽ കുററസ്ഥാപനമാകയും ൩൦ വീതം കേസുകളിൽ പ്രതികളെ വിടുകയും ചെയ്തിരിക്കെ പ്രസ്തുത ആണ്ടിൽ ൮൫ ശതമാനം കേസുകളിൽ കുററസ്ഥാപനമാകയും ൧൫ ശതമാനം കേസുകളിൽ പ്രതികളെ വിട്ടയക്കയും ചെയ്തു. വിട്ടയക്കപ്പെട്ട കേസുകളിൽ മിക്കവയും ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിലെ കീഴ്ജീവനക്കാർ ആ കേസുകളിലെ സംഗതികളെ അപൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടും തൃപ്തികരമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ പ്രാസിക്യൂഷൻ നടത്തിയതുകൊണ്ടും ജയിക്കാതിരുന്നു എന്നു കൺസർവേട്ടർ നിരൂപിക്കുന്നു. ൧൦൮൭-മാണ്ടിൽ ഈടായ പ്രതിഫലങ്ങളുടെ ൨,൫൪൫ രൂപായായിരുന്നതിനെക്കാൾ തന്നാണ്ടിൽ ൨,൭൦൬ രൂപാ ഈടായി. റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ട കുററങ്ങളിൽ ഏററവും കൂടുതലായുള്ളതു മുമ്പത്തെപ്പോലെ ഗവർമ്മെണ്ടിൻറെ ആധീനത്തിലുള്ള ഭൂമികളിൽ നിന്നു തടിയെയോ ചില്ലറ വനംവക വിഭവങ്ങളെയോ അന്യായമായി ശേഖരിക്കയോ കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയോ മററും ചെയ്യുന്നതോ സംരക്ഷിത വൃക്ഷങ്ങൾക്കോ ഒഴിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾക്കോ കേടു വരുത്തിയതോ ആയിരുന്നു. ൧൦൮൭-മാണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ ഇനത്തിൽ ഉള്ള കുററങ്ങളുടെ എണ്ണം ൫൦൪-ം രണ്ടാമത്തെ ഇനത്തിൽ ൪൦-ം ആയിരുന്നതിനെക്കാൾ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ഇവയുടെ എണ്ണം ൩൫൨-ഉം ൫൭-ഉം ൭൧൦ ആയിരുന്നു.

൮. കാട്ടുതീയ.—തീയിൽ നിന്നു വനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം പതിവുപോലെ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടാർ, പതിവുപോലെ, പ്രസ്തുത വർഷത്തിലും എടുത്തു. ൧൦൮൭-മാ

[illegible] ശ്രദ്ധ [illegible] യായിരിക്കെ ൧൦൮൯. [illegible] ഉദ്ദേശമായിട്ടു മൊത്തം [illegible] ചതുരശ്രമൈൽ [illegible] ഏർപ്പാട്ടിനെ [illegible] ഉണ്ടെന്നു അറിയുന്നു.

൪൯. [illegible] ലൈസൻസ് ഫീസ് ആയി ൧൦൮൯-മാണ്ടിൽ [illegible] രൂപ പിരിഞ്ഞു. [illegible] സെൻട്രൽ ഡിവിഷനിലും ഹൈറേഞ്ച് [illegible] ഫലത്തായറിയുന്നതിൽ [illegible] കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ചില [illegible] ആയിരുന്നു എന്നു കൺസർവേറ്റർ പറയുന്നു.

൫൦. [illegible] — പ്രസ്തുതവർഷം സ്വാഭാവികമായ [illegible] സെൻട്രൽ ഡിവിഷനിലും [illegible] തേക്കുതോട്ടങ്ങളും [illegible] സംരക്ഷിക്കയും ചെയ്തു [illegible] എന്നാൽ പതിവുപോലെ, [illegible] ഡിവിഷനിലും വടക്കൻ ഡിവിഷനിലും [illegible] വൃക്ഷങ്ങളുടെ കൊമ്പു [illegible] വെട്ടുക, കളപറിക്കുക [illegible] പ്രവൃത്തികളും എല്ലാ ഡിവിഷനുകളിലും നടത്തപ്പെട്ടു. [illegible] ചിത്രസിൽവാനാബലാരിസ് [illegible] വൃക്ഷങ്ങളുടെ [illegible] വളച്ചു [illegible] പരിശ്രമം [illegible] മൈസൂരിൽ എന്ന [illegible] ഉല്പത്തിസ്ഥാനത്തെ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിലേക്കായി ചന്ദന വൃക്ഷത്തിന്റെ [illegible] തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനം [illegible] ഗവർമ്മെന്റ് [illegible] ഇല്ലാ എന്നും മിസ്റ്റർ രാമരായർ പറയുന്നു. [illegible] മിസ്റ്റർ [illegible] ഗവർമ്മെണ്ടിനു സന്തോഷം ഉണ്ടു. ൧൦൮൯-ാമാണ്ടിൽ വടക്കൻ ഡിവിഷനിലും [illegible] ഡിവിഷനിലും തോട്ടങ്ങളിൽ [illegible] റബ്ബർ [illegible] സ്റ്റാമ്പു റബ്ബറും [illegible] ചെയ്തിരിക്കെ ൧൦൮൯-മാ [illegible] സ്റ്റാമ്പു റബ്ബറും ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയും [illegible] ചെയ്തു.

൫൧. ആനകൾ — [illegible] ആനകളെ പിടിക്കയും [illegible] പ്രസവിക്കയും ചെയ്തു. [illegible] ആനകളെ വില്ക്കയും [illegible] മരിക്കയും ചെയ്തു. [illegible] ആനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

൫൨. വനം വിളവ്.—വനങ്ങളിൽ നിന്നു വെട്ടിയിറക്കിയ തടികളുടെ മൊത്തം അളവു [illegible] ആയിരുന്നു. [illegible] ൧൦൮൯-മാണ്ടിലേതിനേക്കാൾ [illegible] ഇതിൽ ൧൦൮൯-മാണ്ടിൽ [illegible] സർക്കാർ [illegible] തടി [illegible] ഇതിനുമാത്രം [illegible] പുതുവൽ [illegible] കുറവായി [illegible] വെട്ടിയിറക്കിയ [illegible] തടികൾ [illegible] വടക്കൻ ഡിവിഷനിലും [illegible] കിടന്നിരുന്നതുകൊണ്ടു

പുതിയ ഏർപ്പാടുകൾപ്രകാരം പുതുതായി തടികൾ വെട്ടുവാൻ തുടങ്ങിയതും [illegible] വെട്ടിയ തടികളെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഡിപ്പോകളിൽ എത്തിക്കേണ്ട എന്ന നിശ്ചയവും ഉത്തരവും കിഴക്കൻ ഡിവിഷനിലാകുന്നു ആരംഭിച്ചിരുന്നത് എന്നു കൺസെർവേറ്റർ പറയുന്നു. ഡിവിഷനിൽ ഉള്ള തടികൾ വെട്ടുന്നതിൽ വല്ലതായ കുറവുണ്ടായതിനു പ്രധാന കാരണം ഇതായിരുന്നു. ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ഡിപ്പോകളിൽ ഒട്ടുമൊഴിയാതെ രാജകീയവൃക്ഷങ്ങളുടെ തടികളിൽ ൬,൮൭,൭൭൬ ഘനയടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കെ തന്നാണ്ടിൽ അപ്രകാരം ൪,൭൧,൩൪൩ ഘനയടി തടി കൊണ്ടുവന്നു. അതായതു, തലേ ആണ്ടത്തെക്കാൾ ൨,൧൬,൪൩൩ ഘനയടി കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ നേരെമറിച്ചു, പല തരങ്ങളിലായി ഒള്ളിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട കാട്ടുതടികളുടെ അളവിൽ ൭൩,൮൯൩ ഘനയടിയോളം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായതു തലേയാണ്ടു ൭,൩൮,൩൭൪ ഘനയടി ആയിരുന്നതു ൮,൧൨,൪൭൭ ഘനയടിയായി കൂടി. കഴിഞ്ഞ നാലു കൊല്ലങ്ങളിൽ തിരിഞ്ഞെടുത്തു വെട്ടിയ കാട്ടുതടികളുടെ അളവിൽ ക്രമേണ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നു ഗവർൺമെണ്ടു സന്തോഷപുരസ്സരം നിരൂപിക്കുന്നു. അതായിതു ൧൦൮൨-മാണ്ടിൽ ൪,൯൩,൩൭൩ ഘനയടിയും, ൧൦൮൩-മാണ്ടിൽ ൬,൬൦,൬൪൦ ഘനയടിയും, ൧൦൮൪-മാണ്ടിൽ ൭,൩൮,൩൭൪ ഘനയടിയും ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ൮,൧൨,൪൭൭ ഘനയടിയും തടി വെട്ടിയിറക്കിയിരുന്നു. വനങ്ങളിൽ നിന്നു വെട്ടിയിറക്കിയ രാജകീയ വൃക്ഷത്തിന്റെ അളവിൽ കുറവിനെപ്പറ്റി കൺസെർവേറ്റർ തലേയാണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന സമാധാനംതന്നെ ഈയാണ്ടും പറയുന്നു. അതു, വനങ്ങളിൽ വെട്ടിയതു പോരാതെ ശേഷിച്ചു നില്ക്കുന്ന രാജകീയവൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും വളർത്തി പോഷിപ്പിക്കയും ചെയ്യണം എന്നും മേൽ കാലങ്ങളിൽ വേണ്ടിടത്തോളം വെട്ടിയിറക്കി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത പല ഇനങ്ങളിൽ ഉള്ള പാഴ്മരങ്ങളെ, മററവയെ അപേക്ഷിച്ചു, വില്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നും ഉള്ള നയത്തെ താൻ അനുസരിക്കയും ഗവർൺമെണ്ടു അനുമതിക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതുതന്നെ.

൧൦൮൫-ാമാണ്ടവസാനത്തിൽ ഡിപ്പോകളിൽ ൪,൩൩,൨൪൦ ഘനയടി തടികൾ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നിരിക്കെ തന്നാണ്ടിൽ ൩൩,൪൨൩ ഘനയടി തടി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ൨,൭൩,൩൩൬ ഘനയടിയോളം തടികൾ മാത്രമെ വില്പനക്കായി ഡിപ്പോകളിൽ വാസ്തവത്തിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടുള്ളു എന്നും ശേഷം ൪,൭൨,൧൦൪ ഘനയടിയോളം തടികൾ വനം ഡിപ്പോകളിൽ കിടക്കുന്നു എന്നും കൺസർവേറ്റർ പറയുന്നു. അധികം തടി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നതിനെപ്പററി കൺസർവേറ്റർ ഇപ്രകാരം സമാധാനം പറയുന്നു.

"വനം ഡിപ്പോകളിലും വില്പന ഡിപ്പോകളിലും ആണ്ടുതോറും അധികം തടികൾ കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളെ ൧൦൮൫-മാണ്ടത്തെക്കുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ പൂർണ്ണമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുതയാണ്ടു അവസാനത്തിലും അധികം തടി കിടപ്പായിരിക്കുന്നതിനു അവ തന്നെയായിരുന്നു കാരണങ്ങൾ. ആണ്ടവസാനത്തിൽ വില്പനകളെ ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തുന്നതിൽ ലഭിക്കുന്ന വിലയെക്കാൾ ആണ്ടവസാനത്തിൽ അധികം തടി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നാലും അവയെ കുറേശ്ശെ മരാമത്തു വകുപ്പിനു [illegible] [illegible] അപ്പപ്പോൾ വില്ക്കയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു കൂടുതൽ വില ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാരണത്താൽ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതു നിശ്ചയമായും അധികം ഗുണകരം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു സൌകര്യം വല്ലന ഡിപ്പോകളിൽ തടി വില്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ മാതിരിയുള്ള ഏർപ്പാട് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിന്റെ പ്രധാന നയമായി അനുവർത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു."

ഈ അഭിപ്രായത്തെ ഗവർൺമെണ്ടു അംഗീകരിക്കുന്നു.

൧൩. പിരിവും ചിലവും.—മൊത്തം മുതലെടുപ്പ് ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ൧൭,൩൩,൩൭൭ രൂപാ ആയിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൧൮,൭൩,൭൦൩ രൂപായായിരുന്നു. ചിലവു ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ൭,൭൩,൪൭൫ രൂപായായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൭,൩൪,൨൩൩ രൂപായായി [illegible] [illegible], [illegible] മുതലെടുപ്പു തലേയാണ്ടിൽ ൨,൪൩,൪൩൩ രൂപായിരുന്നതു പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൧,൪൩ [illegible] രൂപായായി കൂടി. അതായിതു, ചിലവു നീക്കിയുള്ള മുതലെടുപ്പു തലേയാണ്ടത്തെക്കാൾ ൨,൩൩,൪൩൩ രൂപാ കൂടുതൽ ആയിരുന്നു. മുതലെടുപ്പിൽ ഉള്ള ഈ വർദ്ധനവ് [illegible] [illegible] തടി വില്പനകൊണ്ടല്ല എന്നു കൺസർവേറ്റർ പറയുന്നു. [illegible] [illegible] [illegible] വെട്ടിയിറക്കിയ രാജകീയ വൃക്ഷങ്ങളിലും മററു [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ആയിരുന്നു. [illegible] വെട്ടിമറിച്ചതും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും ആയ അധികം തടികൾ കാട്ടിൽ നിന്നു [illegible] [illegible] പ്രസ്തുതയാണ്ടിലും [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (a) [illegible] [illegible] [illegible]

ടക്കിൽ നിന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന തടിയും വിറകും ആദ്യമായി മെസേഴ്സ് ഡാർലിരാജ് കം പനിക്കാർക്കു കൊടുക്കുന്നതിനും (൨) രാജകീയത്തടിയുടെ വിൽപനയും (൩) തടിയുടെ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുവക നിറുത്തിയതും ആണെ ന്നിട്ടു വേണ്ടതുകുട്ടിയതും (൩) തടിയുടെ ദൈനംദിനത്തിനുവേണ്ടി നിറുത്തിയതും ആണെ ന്ന കൺസർവേറ്റർ പറയുന്നു. ൧൦൮൩-മാണ്ടവസാനത്തിനുശേഷം മിസ്റ്റർ രാമരായർ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതുമുതൽ വനംവക മുതലെടുപ്പിൽ സ്ഥിരമായ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന തുകകളിൽ നിന്നു കാണാവുന്നതാണ്:—

| ആണ്ട് | വരവു രൂ | ചിലവു രൂ | ചിലവുനീക്കി മുതലെടുപ്പു രൂ |
|---|---|---|---|
| ൧൦൮൩ | ൭,൪൪,൬൩൧ | ൩,൩൬,൦൫൩ | ൪,൦൮,൫൭൮ |
| ൧൦൮൪ | ൮,൩൫,൭൩൧ | ൩,൬൦,൧൯൭ | ൪,൭൫,൫൩൪ |
| ൧൦൮൫ | ൯,൩൯,൭൫൭ | ൪,൬൭,൩൬൨ | ൪,൭൨,൩൯൫ |
| ൧൦൮൬ | ൧൦,൪൫,൦൪൭ | ൫,൬൫,൮൭൩ | ൪,൭൯,൧൭൪ |
| ൧൦൮൭ | ൧൧,൬൪,൮൦൧ | ൫,൭൩,൦൬൫ | ൫,൯൧,൭൩൬ |
| ൧൦൮൮ | ൧൨,൭൩,൭൯൩ | ൭,൩൫,൨൦൦ | ൫,൩൮,൫൯൩ |

വിശേഷിച്ച്, ഈ കാലത്തിനിടയ്ക്കു വനം റിസർവുകളുടെ വിസ്താരത്തിൽ കാര്യവശാൽ യാതൊരു കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും, വനങ്ങളിലെ മെയിലാധനത്തെ യാതൊരുവിധത്തിലും തൊടാതെതന്നെ വരവിനങ്ങളുടെ ഉൽപത്തിസ്ഥാനങ്ങളെ ക്രമപ്രകാരം ശാസ്ത്രീയരീതിയിൽ പോഷിപ്പിച്ചു മുതലെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ ജനിപ്പിച്ചതാണെന്നും ഉള്ള അവസ്ഥയെ ഗണിക്കുന്നതായാൽ, ഈ ഫലങ്ങളും ശ്ലാഘനീയങ്ങളും തന്നെയാണ. പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ മുതലെടുപ്പിൽ അനന്യസാധാരണമായ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുതലെടുപ്പിന്റെ വർദ്ധനം അപൂർവമോ താൽക്കാലികമോ ആണെന്നു യാതൊരു കാരണത്താലും ആശങ്കിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന മിസ്റ്റർ രാമരായർ ഉറപ്പുപറയുന്നതിൽ ഗവർമ്മെണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊള്ളുകയും മുതലെടുപ്പിനെ ഭാവികാലങ്ങളിൽ ഇനിയും അധികം പോഷിപ്പിക്കയും നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതു ശക്യമായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ അംഗീകരിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

൧൪. സഞ്ചാരങ്ങൾ.—പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ കൺട്രോളിങ് ഓഫീസർമാർ ആയ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അവരവരുടെ ഡിവിഷനുകളിൽ തൃപ്തികരമായി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു കൺസർവേറ്റർ നിരൂപിക്കുന്നു.

൧൫. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നടത്ത.—ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ ജീവനക്കാർ നല്ല പ്രവൃത്തിചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കൺസർവേറ്റർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിൽ ഗവർമ്മെണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു.

൧൬. പലവക.—(൧) പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ വനശാസ്ത്രം അഭ്യസിക്കാൻ യാതൊരു കീഴുദ്യോഗസ്ഥനേയും ഡെറാഡൂണിലെ വനശാസ്ത്രശാലയ്ക്കു അയച്ചില്ല. ൧൦൮൭-മാണ്ടിൽ ആ കാളേജിലേയ്ക്കു പഠിക്കാൻ അയച്ചിരുന്ന രണ്ടു റെഞ്ചർമാരും അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, കോയമ്പത്തൂരിലുള്ള മദ്രാസ് ഫാറസ്റ്റ് കാളേജിൽ പഠിക്കാനായി ൨ കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അയച്ചു.

(൨) കഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനങ്ങളിൽ വേട്ടയാടുന്നതിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതായ വനം റെഗുലേഷനിലെ ൨൧ (ബി) വകുപ്പും ൨൨ (എഫ) വകുപ്പും അനുസരിച്ചുള്ള ചട്ടങ്ങളെ പുതുപ്പിച്ചു.

(൩) കണ്ടുകാണിത്തീറസ്ഥലത്തെയും ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെ അധീനത്തിൽ ഉള്ളതും കഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതും ആയ ഭൂമികളിൽ പ്രകൃത്യാ ഉണ്ടാകുന്ന വിള

വിനേയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെകുറിച്ചു വനം റെഗുലേഷൻ ൨൧, ൩൫ മുതൽ ൩൯ വരെ ൻ, ൪൦ (ഡി) ൪൧ (സി) ഇവ വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള ചട്ടങ്ങളെ ഭേദപ്പെടുത്തി വീണ്ടും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി.

(൪) തടി അളക്കുന്നതിനേയും ചേരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനേയും കുറിച്ചുള്ള ചട്ടങ്ങളെ ഭേദപ്പെടുത്തി നന്നാക്കി.

(൫) റോസ്‌വുഡ്, കരുപ്പാല, എണ്ണ, പൂകിൽ, വല്ലവം ഇവയ്ക്കു താരിപ്പുറേട്ടും കുറിക്കുന്ന റേട്ടും പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു.

(൬) തേക്കിനും വീട്ടിക്കും ഉള്ള താരിപ്പു റേട്ടിനെ ഭേദപ്പെടുത്തി കമ്പോളനിലയ്ക്കു ഒപ്പം ആക്കുന്നതിലേക്കായി കൂട്ടി.

(൭) A VII (c) സവെ, എന്ന ഇനത്തിൽ ൨൦൦ രൂപാ വരെ എസ്റ്റിമേട്ടുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനു കൺസർവേട്ടർക്കും ൫൦ രൂപാ വരെ എസ്റ്റിമേട്ടുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനു ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസർമാർക്കും അധികാരംകൊടുത്തു.

(൮) A VII (c) "പിന്നാക്കലും നടീകലും" എന്ന ഇനത്തിൽ ൫൦ രൂപാ വരെ എസ്റ്റിമേട്ടുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനു ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസർമാർക്കു അധികാരം കൊടുത്തു.

(൯) അനുവദിച്ചു ശമ്പളത്തിൽ ആനക്കാരെ, കൺസർവേട്ടരുടെ അനുമതിക്കു വിധേയപ്പെട്ടു നിയമിക്കുന്നതിനും ആനകളെ ജോലി തിരിക്കുന്നതിനും ചട്ടപ്രകാരം തീററി പിരിവു കൊടുക്കുന്നതിനും ഡിവിഷനൽഫാറസ്റ്റാഫീസർമാർക്കു അധികാരം കൊടുക്കപ്പെട്ടു.

(൧൦) വനം വക കെട്ടിടങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ നില്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ പാട്ടം റവന്യൂഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടു പാട്ടത്തിനു കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടിനെ നിറുത്തി അവയെ ഫാറസ്റ്റ്ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുതന്നെ പാട്ടത്തിനു കൊടുക്കുന്നതിനു ഏർപ്പാടുചെയ്തു

(൧൧) വനം വക ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ഫ്രീ പാസ് കിട്ടുന്നതിനായി വനം ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിനു കൊടുക്കുന്ന അപേക്ഷകൾക്കു ഒരു വില കൊടുക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു

(൧൨) ഏലകൃഷിക്കായി ഭൂമി അനുഭവിക്കുന്നവർ പട്ടയത്തിൽ വൃക്ഷങ്ങൾക്കു വിലയില്ലാതെ, തിരുവകൂടാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു രാജകീയവൃക്ഷങ്ങൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങളെ ഏതാനും വ്യവസ്ഥകളിന്മേൽ മുറിച്ചുകൊള്ളുന്നതിനു അനുവദിക്കപ്പെട്ടു.

(൧൩) ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനങ്ങൾക്കകത്തു പബ്ലിക് വർക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടു സംരക്ഷിച്ചുവരുന്ന പബ്ലിക് റോഡുകളുടേയും കനാലുകളുടേയും ഇരുവശത്തും നില്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾക്കു വനം ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിനും പബ്ലിക് വർക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിനും ഉള്ള അവകാശങ്ങളെ നിർണ്ണയപ്പെടുത്തി ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കി.

(൧൪) തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏതാനും ജാതി തടികൾ എത്രത്തോളം യോഗ്യം എന്നു പരിശോധിച്ചതിന്റെ ഫലങ്ങളെ ചേർത്തു തെന്നിന്ത്യാവിൽ തീപ്പെട്ടിവ്യവസായ ശാലകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപലക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു ലേഖനം മിസ്റ്റർ രാമരായർ തയ്യാറാക്കുകയും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഗവർണ്മെണ്ടുഗെസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

(൧൫) തിരുവിതാംകൂറിലെ വൃക്ഷങ്ങൾക്കു കൃമികളുടെ ഉപദ്രവം തടുന്നതിനെപ്പറ്റി ഒരു ലേഖനം മിസ്റ്റർ രാമരായർ തയ്യാറാക്കി ഗസെറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുംചെയ്തു.

(൧൬) തെന്മലയിൽ ഒരു തീപ്പെട്ടിവ്യവസായശാല ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കു സൌത്തിന്ത്യൻ മാച്ചു ഫാക്ടറി ലിമിട്ടെഡ് കമ്പനിക്കു ഏതാനും ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനു ഗവർമ്മെണ്ടു അനുവദിച്ചു.

[illegible]

(ഉത്തരവിൻപ്രകാരം)
ഗവർമ്മെണ്ട് ചീഫ്സെക്രട്ടറി,
എ. ആർ. [illegible]

[illegible]
[illegible] ഡിവിഷൻ [illegible]
[illegible] ഡിവിഷൻ സൂപ്രണ്ടിങ്ങ് [illegible]
ചീഫ എഞ്ചിനീയർ
[illegible]

(A true translation.)

K. Chidambara Vadhyar,
Head Translator to Government

NOTICE.

It is hereby notified for general information that the Range Officer in charge of the Mahendragiri Range, Southern Division, is empowered from the date of publication of this notice in the Gazette to issue export passes for the removal of minor forest products from the Mahendragiri Range.

23rd January 1914.

M. RAMA ROW,
Conservator of Forests.

പരസ്യം

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

[illegible]

[illegible]

എം. രാമരായർ,
കൺസർവേറ്റർ.

NOTICE

Under Sections 67 and 68 of the Forest Rules

| No. & date. | No. and description of article. | Measurement | Marks and stamps | Age | Where, when, and by whom found or seized. | Where secured. | Officer before whom claim is to be made. | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angili logs 2 | 10' × 99"<br>29' × 17" × 8" | Nil | About 4 years. | These logs are lying at Ariyankavu on the southern side of the Quilon-Shencottah Road and northern border of the 45 acres Teak Plantations. | They are lying in their respective places and are not removed | Forest Range Officer, Puliyara. | Claims, if any, should be preferred within 30 days from date of publication of this notice in the Gazette failing which the logs will be confiscated to Government and no notice will be taken of subsequent claims. |
| 2 | Poovan logs 3 | 24' × 55"<br>16½' × 25" × 22"<br>7' × 51" | | | | | | |
| 3 | Ponpathri logs 2 | 17' × 27" × 21"<br>21' × 21" × 16" | | | | | | |
| 4 | Venteak logs 2 | 8' × 36"<br>11½' × 33" | | | | | | |
| 5 | Maruthi log 1 | 14' × 25" × 22" | | | | | | |

R. SWAMINATHAN,
Ag. Divisional Forest Officer

വനംവക ചട്ടം [illegible] വകുപ്പുപ്രകാരം [illegible] പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പരസ്യം.

| നമ്പ്രും തിയതിയും | ചരക്കിനവും എണ്ണവും | അളവ് | മുദ്രയും അടയാളവും | [illegible] | ആരാൽ എവിടെ എപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നു | എവിടെ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നു | ഏതു ഉദ്യോഗസ്ഥനോടു അവകാശം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടു | റിമാർക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ൧ | ആഞ്ഞിലി തടി ൨ | [illegible] | ഇല്ല | [illegible] | ൧൦൦ തടികൾ [illegible] വിൽ [illegible] തോട്ടത്തിനു [illegible] കിടക്കുന്നു. | | | [illegible] |
| ൨ | പുന്നത്തടി ൩ | [illegible] | | | | | | |
| ൩ | [illegible] തടി ൦ | [illegible] | | | | | | |
| ൪ | വെന്തേക്ക് തടി ൨ | [illegible] | | | | | | |
| ൫ | മരുതിതടി ൧ | [illegible] | | | | | | |

ആർ. സ്വാമിനാഥയ്യർ,
ആ: ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ.

## NOTICE

Is hereby given that the undernoted articles will be sold by public auction at the Divisional Forest Office, Kottayam at 4 p. m. on Kumbham 17th 1089/February 28th 1914.

| | | |
|---|---|---|
| Bison horns with heads | ... | 2. |
| Sambur horns with heads | ... | 4. |
| Panther skins | ... | 3. |
| Panther teeth | | 12. |
| Panther nails | ... | 53. |

The sale will be knocked down to the highest bidder who will have to pay the full bid amount on the spot and remove the articles.

Kottayam,
6-6-89.

M. VELU PILLAI,
Divisional Forest Officer.

കോട്ടയം ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റാഫീസിൽ നിന്നു പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതു

ആഫീസിൽ കിടപ്പുള്ളതായ താഴെ പറയുന്ന സാമാനങ്ങൾ ടി ആഫീസിൽ വച്ചു ൧൦൮൯ കുംഭം ൧൭-ാം- പകൽ ൪ മണിക്കു ലേലത്തിൽ വില്ക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു

| | | എണ്ണം |
|---|---|---|
| കാട്ടാൻ കൊമ്പു | (തലയോടുകൂടിയതു) | ൨ |
| കലം കൊമ്പു | ടി | ൪ |
| പുലി തുകൽ | | ൩ |
| പുലിപ്പല്ലു | | ൧൨ |
| പുലിനഖം | | ൫൩ |

കൂടുതൽ തുകക്കു വിളിക്കുന്നവർക്കു ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതും ലേല സംഖ്യ മുഴുവൻ ഉടൻ കെട്ടിവച്ചു സാമാനം മാറ്റി കൊണ്ടു പോകേണ്ടതും ആകുന്നു.

കോട്ടയം,
൬—൬—൮൯.

എം. വേലുപ്പിള്ള,
ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റാഫീസർ.

## NOTICE

A public auction of the timbers lying at the undermentioned Depots of this Division will be held on the dates noted against each.

2. Intending purchasers must deposit a sum of B. Rs. 25 as earnest money before the auction commences or they will not be allowed to bid. This money will be returned at the end of the auction if no purchase is made or will be set off for the one-third of the bid amount referred to in para 4 below; but if the purchaser does not pay the full one-third of the amount bid on the spot the earnest money deposited by him shall be credited to Government.

3. The timber will, in each case be knocked down to the highest bidder subject to the condition: that in all cases where the price bid for sound timber is below 75 per cent of the tariff rate, it shall be subject to the confirmation of the Conservator of Forests.

4. The purchasers must pay one-third of the amount bid on the spot. The balance two-thirds must be paid and the timber removed within 30 days from date of confirmation of sale. If all the money is not paid or if the timber is not all removed within the time prescribed, the timber unremoved will be resold in which case, the amount paid by the original purchaser shall be credited to Government. If however the timber is not sold, the purchaser shall be asked

to pay ground rent &c. as laid down in the rules regulating the measurement and removal of timber from the Depots published in the Government Gazette of the 29th Medom 1081

6. For further particulars apply to the undersigned.

Camp, Shencottah,
29th Makaram 1089.

R. SWAMINATHAN,
Ag. Divisional Forest Officer.

| Name of Depot. | Date of auction sale |
|---|---|
| Quilon Depot | 22-6-1089/4-2-1914 |
| Thenmalai Depot | 24-6-1089/6-2-1914 |

പരസ്യം.

ഈ ഡിവിഷനിൽ ചേന്ന താഴെ പറയുന്ന ഡിപ്പോവുകളിൽ കിടപ്പുള്ളതായ തടികളെ അതാതിന്റെ എതിരെ ചേത്തിട്ടുള്ളതായ തീയതികളിൽ പകൽ ൧൧ മണിക്കു ലേലം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൧. ലേലം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി വിളിക്കേണ്ടവർ ഇരുപത്തഞ്ചു ഉറുപ്പിക നിരതദ്രവ്യം കെട്ടണം. അപ്രകാരം കെട്ടാത്തവരെ ലേലത്തിൽ വിളിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നതല്ല. ഈ നിരതദ്രവ്യം ലേലം വിളിക്കാത്തവൎക്കു ഉടനെയും ലേലം വിളിക്കുന്നവരുടെ സംഗതിയിൽ പറയപ്പെടുന്ന മുന്നിലൊന്നു കെട്ടിവെയ്ക്കേണ്ട തുകയിൽ വരവുവച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൨. ഗവൎമ്മെണ്ടു വിലനിലവാരത്തെ പോലെ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും ലേലസംഖ്യ അടങ്കലിലെ തുകയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ചു വീതത്തിൽ കുറവായി വരുന്നപക്ഷം ലേലം ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസരുടെ അനുവാദത്തിന്മേൽ ആയിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൩. ലേലത്തിൽ വിളിക്കുന്നവർ രൊക്കമായി മുന്നിലൊരു ഭാഗം ലേലം കഴിയുന്ന ഉടനെ കെട്ടിവെയ്ക്കേണ്ടതും ബാക്കി ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം കെട്ടിക്കൊള്ളേണ്ടതുമാണ്. അതിനകത്തും ബാക്കി പണം മുഴുവൻ കെട്ടാതിരുന്നാൽ മുൻകെട്ടിയ പണം ഗവൎമ്മെണ്ടിലേക്കു കണ്ടുകെട്ടി പിന്നീടും ലേലത്തിൽ വിൽക്കയും ആ വിലയിൽ വരുന്ന നഷ്ടം ആ ലേലക്കാരൻ സൎക്കാരിൽ ചേക്കയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. അപ്രകാരം തടികളെ വിറ്റിട്ടു വിലയുടെ മുഴുവൻ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പതു ദിവസം കഴിയുന്ന തീയതിമുതൽ കിട്ടുവാനുള്ള തറവാടക ൧൦൮൧ മേടം ൨൯-ാം തീയതിയിലെ ഗസറ്റിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ലേലക്കാരൻ കെട്ടേണ്ടതിനു ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

൪. ഇതിനെ കുറിച്ചു കൂടുതലായി അറിയേണ്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോടു അപേക്ഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാകുന്നു.

൨൯-൬-൮൯.

ആർ. സ്വാമിനാഥയ്യർ,
ആ. ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാപ്സർ.

| ഡിപ്പോവിന്റെ പേർ | ലേലതീയതി |
|---|---|
| കൊല്ലം ഡിപ്പോ | ൨൨ ൬-൮൯ / ൪-൨-൧൪ |
| തെന്മല ഡിപ്പോ | ൨൪ ൬-൮൯ / ൬-൨-൧൪ |

NOTICE

Is hereby given that the right of collection and removal of all the tree growth standing over an area of 352 acres comprised in four blocks of 102, 60, 85 & 105 acres respectively and falling within the boundaries specified hereunder, will be sold by public auction on the 29th Thye 89/11th February 1914 at 2 P. M., at Punalur.

(2) Intending bidders should deposit a sum of B Rs 50/-as earnest money without which they will not be allowed to bid.

(3) The sale shall be knocked down to the highest bidder who must pay one-third of the bid amount on the spot, failing which, the earnest money deposited by him will be credited to Government and the right re-sold at his risk and loss, but he shall have no claim over the gain, if any, which may accrue by such re-sale. The balance two-thirds of the purchase money should be paid after the execution of the agreement within such times as may be fixed by the Divisional Forest Officer, and before the removal of any produce out of the Coupes.

(4) The sale will be confirmed subject to the approval of the Conservator of Forests in favour of the highest bidder who shall execute an agreement within 10 days from date of communication of the Conservator's order approving the sale, binding himself to collect and remove the whole stock of tree-stand within a year from date of agreement. A license to enter the Coupe will be granted by the Divisional Forest Officer after the execution of the agreement.

(5) The earnest money of the unsuccessful bidders will be returned on the spot and that of the successful bidder credited towards the one-third purchase money to be paid by him.

(6) The property mark of the purchaser will be registered on payment of the usual fee to facilitate the transport and disposal of all the timber and Forest Produce from the Coupe purchased by him under cover of printed permits issued by the Contractor. For all the produce to be removed outside the State, export passes will be granted by the Divisional Forest Officer on receipt of the Contractor's application with a list of produce. A special officer, not below the rank of a Forester will be appointed for stamping timber at the felling site.

(7) The purchaser shall deposit B Rs. 500/ as security on the date of execution of the agreement, for the due fulfilment thereof.

(8) The work of collection and removal of timber, firewood or charcoal should be commenced immediately after the license is granted to the purchaser, and finished within the time prescribed in the agreement after which date, the area will be handed over to the Revenue Department. No extension of period will be granted under any circumstances. The purchaser will have no claim whatever over the timber or other produce left unremoved on the land after the expiry of the prescribed time.

(9) No trees or other produce from outside the Coupe shall be felled or removed.

(10) The purchaser shall act up to the provisions of the Forest Regulations and Rules and to the orders issued by the Conservator of Forests or the Divisional Forest Officer.

(11) The purchaser shall be liable for all acts committed by his workmen or employees in the Forests adjoining the Coupe.

(12) The purchaser shall also bind himself to render every help to the Department in extinguishing forest fires, should any break out in the neighbouring Government Forests.

(13) Should the purchaser fail to act up to any of the conditions set forth above or embodied in the agreement to be executed, the Contract will be cancelled and all the money paid by the purchaser including security money shall be forfeited to Government and he shall have no claim over the timber or other produce left unremoved or uncollected over the land and shall be liable for any damage caused or loss sustained by Government, besides subjecting himself to Criminal prosecution.

(14) All money due to Government by the purchaser will be treated as arrears of land revenue and recovered in the manner provided for in the Revenue Recovery Regulation in force in Travancore.

For other particulars apply to the Office of the undersigned.

Quilon,
6-5-89.

R. SWAMINATHAN,
Divisional Forest Officer,
Quilon Division.

BOUNDARIES DESCRIPTION

*Situation*

Blocks 1, 2, 3 & 4 are comprised in a portion of S. No. 354/1 of Punalore Pakuthi, Pathanapuram Taluk and situated about 1 mile to the south-west of the suspension bridge and on both sides of the new Coupe road from the 6th mile stone of the Anchal—Punalore road leading to the Coupe auctioned last year.

BOUNDARIES OF BLOCK No. 1

*Area available 103 acres*

*North*.—Starting from the north east corner of S. No. 362/1 of Punalur Pakuthi the line goes eastwards skirting S. Nos 354/2 & 1, 393/2, 391/5 & 391/2 for a distance of 28 chains (Gunter's), where it takes a south-westerly direction for a short distance of 6 chains. Thence the line turns south-east for 350 links and thence north-east for 240 links and ends in a demarcation stone at the north-east corner of registered holding No. 37 in S. No. 354/1.

*East*.—Thence the boundary line runs south westerly for a distance of 195 links and southerly in continuation to a distance of 797 links. From this point the line goes west for 83 links whence it turns southerly for 1511 links and meets the new Coupe road in Station No. 21.

*South*.—Thence the line goes westward along the new Coupe road from Station No. 21 to Station No. 35 for about 15 chains and meets the old Coupe No. 1 in Station No. 29.

*West*.—The line follows the east boundary of old Coupe No. 1 from Station No. 29 and runs easterly for 193 links to Station ... and thence northwards for 10½ chains to Station 22 and thence north west for 546 links to Station 21. Thence the line takes a northerly direction for 806 links to Station 20 and thence north north-west for 588 links to Station 15 and thence north east for 156 links to Station No. 13 and thence in a northerly direction for about 8 chains to meet the western side of S. No. 362/2 and thence skirting that S. No., the boundary meets the starting point.

BLOCK No. 2

*Area available 60 acres*

*North*.—Commencing from the south-west corner of S. No. 391/2 the line runs eastwards for 22 chains skirting S. Nos 391/2, 354/12, 391/3, 390/1, 5, 4 and 5 to the south-east corner of S. No. 390/3.

*East*.—Thence south east for 5 chains to the south-east corner 354/1/... and thence south-west for ... chains to the north-west corner of S. No. 354/1/20 and thence south-east for 8½ chains and thence east for 600 links to a point 275 links south south east of the north-west corner of S. No. 366/1, thence eastward skirting that S. No. 366/1 and 367/1 for about 13 chains, meets the new Coupe road at Station No. 7.

*South*.—Thence the line runs westward for 2543 links to Station No. 17 and thence south-west for 911 links to Station No. 25 along the new Coupe road.

*West*.—The eastern boundary of Block No. 1 described above.

There are 6 registered holdings in occupation in this Block as given below with their areas, the tree-growth thereon will not be included in the proposed auction sale.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 354/1/38 | 1 acre | 22 cents. | 354/1/42. | | 44 cents |
| 39. | 1 do | 8 do | 43 | | 14 do |
| 41. | 0 do | 61 do. | 50. | 1 acre. | 35 do |

BLOCK No. 3.

*Area available 55 acres.*

*North*.—The southern boundary of Block Nos. 1 and 2 from Station 25 to Station 7 forms the northern boundary of Block No. 3.

*East*.—From Station No. 7 the line runs southward for about 21½ chains skirting S. Nos 367/1 and 364/2 and reaches the Anchal—Punalore road.

*South*.—Thence southward along the road for 1000 links to the south eastern corner of S. No. 340/1 thence skirting that S. No. and S. Nos 338 11, 9, 7, 8, 6 and 4 to the north-west corner of the last mentioned S. No. 338/4.

*West*.—Thence skirting the eastern border of S. Nos 358/1 and 2, to meet the newly cut and surveyed line on the east side of S. No. 355/2 thence northward along the cut line for ... chains to Station No. 25.

There are five registered lands in occupation in this Block and the growth thereon will not be included in the proposed auction sale

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 354/1/12 | 3 acres | 47 cents | 354/1 51 | 32 cents |
| 48 | 2 do | 16 do | 52. | 70 cents |
| 354/1/53 | ... | 46 cents | | |

Block No. 4.

*Area available 105 acres.*

*North*.—The southern boundary of Block No 1 from Station 35 to 25 described above

*East*.—Starting from Station 25, the boundary follows the western boundary of Block No. 3 for 1000 links where it turns west for 170 links to the north east corner of S. No. 338/3 thence skirting its north side to its north-west corner thence skirting S. Nos. 338/2, 2 & 1 and 337/2 to the north-west corner of the last mentioned S. No

*South*.—Thence the line runs skirting the S. Nos. 337/1, 336/6, 336/7, 8 & 9, 325/1 & 2, 311/3 & 1, 333/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 11, 231/1 & 319/9 to the north-east corner of the last mentioned S. No

*West*.—Thence the boundary runs south-east for 400 links to Station No 35 of Coupe No 1 auctioned last year, and thence northward along the eastern boundary of said Coupe No 1 from Station No. 35 to Station No 29 to meet the starting point of the north boundary of this Block No 4.

Quilon }
6—5—89 }

R. SWAMINATHAN,
Divisional Forest Officer,
Quilon Division.

പരസ്യം

കൊല്ലം ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ നിന്നും
പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

താഴെപ്പറയുന്ന എല്ലുകയ്ക്കകത്തടങ്ങിയ സ്ഥലം ൧൦൨, ൩൦, ൨൫, ൧൦൫, ഏക്കർ വീതം ഉള്ള നാലു ബ്ലാക്കുകളായി തിരിച്ചു അവയിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെ വെട്ടി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശം [illegible] മകരം [illegible] തീയതിയായ [illegible] ഫെബ്രുവരി [illegible] പകൽ [illegible] മണിക്കു പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു

൧ ലേലം വിളിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി (൫൦) അൻപതു ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം ലേലം വിളിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു

൨ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു വിളിക്കുന്ന ആളുടെ മേൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും ലേലത്തുകയുടെ മൂന്നിലൊന്നു അപ്പോൾ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തയിരുന്നാൽ ലേലക്കാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടുന്നതും ലേലക്കാരനു യാതൊരു അവകാശം ഇല്ലാതെ വീണ്ടും ലേലം വിളിക്കുന്നതും ഈ പ്രകാരം ലേലം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തിനു ലേലക്കാരനു അവകാശം ഇല്ലാത്തതും ആകുന്നു ബാക്കിയുള്ള മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം ലേലത്തുക ഉടമ്പടി എഴുതിവച്ചതിന്റെ ശേഷം ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ നിശ്ചയിക്കുന്ന അവധികളിലും കൂപ്പിൽ നിന്നു വിളവുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പായും അടയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു

൩ കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു വിളിക്കുന്ന ആളിന്റെ മേൽ കൺസർവേറ്ററുടെ അനുമതിയോടുകൂടി ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും കൺസർവേറ്ററുടെ കല്പന തെര്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ [illegible] ദിവസത്തിനകം ലേലക്കാരൻ സ്ഥലത്തുള്ള എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളെയും ഏഗ്രിമെന്റു തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനകം വെട്ടി നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതും [illegible] ഉടമ്പടി എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു ഉടമ്പടി എഴുതിവച്ചശേഷം കൂപ്പിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരുടെ ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

൪ ലേലം വിളിക്കുന്നവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ഉടനെ തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതും [illegible] തുക അവർ അടയ്ക്കേണ്ട മൂന്നിലൊന്നിൽ വരവുവച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ആകുന്നു.

൯. [illegible] ലൈസൻസ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങൾ [illegible] മറ്റു വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കപ്പെടുന്ന [illegible] സൗകര്യമായി [illegible] തിരുവി[illegible] ലേലക്കാരൻ [illegible] കൊടുക്കപ്പെട്ട [illegible] ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വെട്ടുന്ന സ്ഥലത്തു [illegible] നിയമിക്കേണ്ടതായിരിക്കും.

൧൦. ലേലക്കാരൻ മുടക്കി ഏതിന്റെ തീരുവ മുതലായവ നിശ്ചയിക്കേണ്ട [illegible] ക്രെഡിറ്റ് [illegible] ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

൧൧. [illegible] ചെയ്യുന്നതിനു ലൈസൻസ് ലഭിച്ച ശേഷം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള [illegible] മുടക്ക് സ്ഥലം [illegible] വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാകുന്നു. [illegible] കാലാവധി [illegible] കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥലത്തു [illegible] ചെയ്യുന്ന [illegible] തടികളോ [illegible] ലേലക്കാരന്നു അവകാശം ഉള്ളതല്ലാകുന്നു.

൧൨. [illegible] വൃക്ഷങ്ങളോ മറ്റു വിളവുകളോ [illegible] ചെയ്യുന്നതല്ലാകുന്നു.

൧൩. ലേലക്കാരൻ വനംവക റെഗുലേഷനും ചട്ടങ്ങളും [illegible] ഡിവിഷൻ [illegible] ഉത്തരവുകളേയും അനുസരിച്ചു [illegible] കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൪. [illegible] സമീപമുള്ള വനങ്ങളിൽ [illegible] കൂലിക്കാർ മുതലായവർ ചെയ്യുന്ന സകല [illegible] ലേലക്കാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൫. [illegible] സർക്കാർ വനങ്ങളിൽ [illegible] തീ [illegible] അതിനെ കെടുത്തുന്ന [illegible] ലേലക്കാരൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു.

൧൬. [illegible] പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതോ മുടക്കിയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ [illegible] മുടക്കി റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതും ലേലക്കാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള [illegible] സംഖ്യയും [illegible] മുതൽക്കൂട്ടുന്നതും സ്ഥലത്തു [illegible] റിക്കാർഡുകൾക്കും മറ്റു വിളവുകൾക്കും ലേലക്കാ [illegible] ക്രിമിനൽ നടപടിക്കു പാത്രമാകുന്നതിനു പുറമെ സർക്കാരിലേക്കു [illegible] സകല നഷ്ടങ്ങൾക്കും താൻ ഉത്തരവാദിയായി തീരുന്നതും ആകുന്നു.

൧൭. സർക്കാരിലേക്കു ഈടാക്കേണ്ടതായ സകല പണവും കുടിശ്ശികയായി ഗണിച്ചു ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും തിരുവിതാംകൂറിൽ നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കുടിശ്ശിക റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു [illegible]യിരിക്കും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ [illegible] ഉദ്യോഗസ്ഥനോടു ആവശ്യപ്പെട്ടറിയാകുന്നതാകുന്നു.

പട്ടിക.

[illegible] വിവരം.

മുടക്ക്

[illegible] താലൂക്കിൽ [illegible] പ്രൊക്ലേഷനിൽ സർവെ [illegible] ഉൾപ്പെട്ട [illegible] (ബി) [illegible] ആയിട്ടു ഏകദേശം [illegible] മൈൽ [illegible] നിന്നും പി[illegible] ആയും കിടക്കുന്നു.

൧-ം ബ്ലാക്കിന്റെ എല്ലുകൾ— (൫൦൨ ഏക്കർ)

വടക്കു— [illegible] സർവെ [illegible] ന്റെ വടക്കുകിഴക്കെ കോണിൽ തുടങ്ങി [illegible] ഒരു ലൈൻ വഴി [illegible] ചെന്നു [illegible] തെക്കു [illegible] തിരിഞ്ഞു [illegible] തെക്കു [illegible] അവിടെ നിന്നും [illegible] സർവെ [illegible] ന്റെ തെക്കു കിഴക്കെ കോണിൽ അവസാനിക്കുന്നു.

കിഴക്കു— അവിടെ നിന്നും തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി ൫൯ ലിംഗ്സും പിന്നീട ൯൭ ലിംഗ്സു തെക്കോട്ടും അവിടെ നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ടു ൰൨ ലിംഗ്സും പിന്നീട തെക്കോട്ടു ൫൬൫ ലിംഗ്സ് തിരിഞ്ഞു പുതുക്കുപ്പ റോഡിനെ ൨൫-മതു സ്റ്റേഷനിൽ സന്ധിക്കുന്നു.

തെക്കു— ഈ സ്ഥലത്തു നിന്നും പുതിയകുപ്പ റോഡു വഴി ൨൫-മതു സ്റ്റേഷൻ മുതൽ ൩൭-ം സ്റ്റേഷൻ വരെ ഏകദേശം ൰൫ ചങ്ങല ദൂരം പടിഞ്ഞാറോട്ടു ചെന്നു പഴയ ൫-ം നമ്പർ കൂപ്പിൽ ൨൯-ം സ്റ്റേഷനെ സന്ധിക്കുന്നു

പടിഞ്ഞാറു— അവിടെ നിന്നും പഴയ ഒന്നാം ബ്ലാക്കിന്റെ കിഴക്കെ അതിരായി സ്റ്റേഷൻ ൨൯ മുതൽ ൨൭ വരെ ൰൭൯ ലിംഗ്സു കിഴക്കോട്ടും പിന്നീട സ്റ്റേഷൻ ൨൨ വരെ ൫൦-൩/൰ ചങ്ങല ദൂരം വടക്കോട്ടും പിന്നീട ൭൩൯ ലിംഗ്സു വടക്കുകിഴക്കായി ൨൫-ം സ്റ്റേഷൻ വരെയും പിന്നീട ൩൯ ലിംഗ്സ് വടക്കായി സ്റ്റേഷൻ ൨൦ വരെയും പിന്നീട വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി ൭൪൪ ലിംഗ്സ് സ്റ്റേഷൻ ൧൭ വരെ പിന്നീട ൧൨-ം സ്റ്റേഷൻ വരെ ൭൩ ലിംഗ്സു കിഴക്കോട്ടും പിന്നീട വടക്കോട്ടു ഏകദേശം ൪ ചങ്ങല വരെ ചെന്നു സർവെ ൩൩൨/൧-ം നമ്പരിനെ ചുററി ആരംഭിച്ച സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു ചേരുന്നു

൨-ാം ബ്ലാക്കു— ൯൦ ഏക്കർ

വടക്കു— സർവ്വെ നമ്പർ ൩൯൫/൨ ന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ കോണിൽ നിന്നും ൩൯൫/൫, ൨, ൩൯൦/൫, ൭, ൰, ൩, ൩൭൰/൰൨ ന്റെയും അതിരനുസരിച്ചു ൨൨ ചങ്ങല ദൂരം കിഴക്കോട്ടു സർവ്വെ ൩൯൦/൩ ന്റെ തെക്കു കിഴക്കെ കോണു വരെയും.

കിഴക്കു— അവിടെ നിന്നും ൭ ചങ്ങല ദൂരം തെക്കായി ൩൭൰, ൫൯ ൰൰ ന്റെ തെക്കുകിഴക്കെ കോണു വരെയും അവിടെ നിന്നും ൪ ചങ്ങല ദൂരം വരെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി സർവ്വെ ൩൭൫/൫൯ ൨൦ ന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറു കോണു വരെ അവിടെ നിന്നും ൪॥ ചങ്ങല വരെ തെക്കുകിഴക്കായും പിന്നീട ൯൦൦ ലിംഗ്സ ദൂരം വരെ ചെന്നു ൩൯൯/൫ സർവ്വെ നമ്പരിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ കോണിൽ നിന്നും ൨൭൭ ലിംഗ്സ തെക്കുകിഴക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു ചെല്ലുകയും അവിടെ നിന്നു കിഴക്കോട്ടു സർവ്വെ ൩൯൪/൫, ൩൯൪/൫൰ ചുററി ൫൯ ചങ്ങലദൂരത്തോളം ചെന്നു പുതിയകുപ്പ റോഡിൽ ൭-ാമതു സ്റ്റേഷനിൽ വന്നുചേരുന്നു

തെക്കു— അവിടെ നിന്നും ൨൪൰൩ ലിംഗ്സ പടിഞ്ഞാറുമാറി സ്റ്റേഷൻ ൫൭ വരെ. അവിടെ നിന്നും ൯൫൫ ലിംഗ്സ തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി സ്റ്റേഷൻ ൨൫ വരെ.

പടിഞ്ഞാറു— മേല വിവരിച്ച ൫-ാം ബ്ലാക്കിന്റെ അതിരു തന്നെ ആകുന്നു.

ഈ ബ്ലാക്കിലെ പേരിൽ പതിഞ്ഞുപോയതായ താഴെ വിവരിക്കുന്ന സർവ്വെകളിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും ഈ ലേലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല

| | | ഏ | സെ | | | ഏ | സെ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ൩൭൰/൫-ൽ | ൩൪ | ൫ | ൨൨ | ൩൭൰/൫ | ൰൨ | ൦ | ൰൰ |
| | ൩൯ | ൫ | ൪ | | ൰൩ | ൦ | ൫൰ |
| | ൰൫ | ൭ | ൯൫ | | ൭൦ | ൫ | ൩൭ |

൩-ാം ബ്ലാക്കു— ൪൭ ഏക്കർ.

വടക്കു— ൫-ം ൨-ം ബ്ലാക്കുകളുടെ തെക്കെ അതിരിൽ സ്റ്റേഷൻ ൨൭ മുതൽ സ്റ്റേഷൻ ൭ വരെ

കിഴക്കു— അവിടെ നിന്നും ൨॥ ചങ്ങല തെക്കോട്ടു ചെന്നു സർവ്വെ ൩൯൭/൫ ന്റെയും ൩൯൭/൨ ന്റെയും ചുററി അഞ്ചൽ-പുനലൂർ റോഡിൽ ചെന്നു ചേരുന്നു. അവിടെ നിന്നും ആ റോഡു വഴി ൫൦൦൦ ലിംഗ്സ തെക്കോട്ടു സർവ്വെ ൩൭൰/൫ ന്റെ തെക്കുകിഴക്കെ കോണിൽ ചെന്നു ആ സർവ്വെ നമ്പരിനെയും ൩൩൪/൫, ൯, ൭, ൪, ൯, ൰ നെയും ചുററി ട്രേസിൽ പറഞ്ഞ സർവ്വെ നമ്പരിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ കോണിൽ ചെന്നു ചേരുന്നു.

പടിഞ്ഞാറു— അവിടെ നിന്നും സർവ്വെ ൩൩൪/൫, ൩൩൨/൨ ന്റെയും അതിർ വഴിയായി പുതുതായി വെട്ടി സർവെ ചെയ്തു ലയിനിലേക്കു ൩൩൪/൨-ം നമ്പർ സർവ്വെയിന്റെ കിഴക്കേ വരെ വന്നു അവിടെ നിന്നും വടക്കോട്ടു വെട്ടിത്തെളിച്ച വഴി ൫൪ ചങ്ങല ദൂരം ചെന്നു ൨൭-ാം സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നു ചേരുന്നു.

ഈ ബ്ലോക്കിൽ പേരിൽ പതിഞ്ഞു പോയതായ താഴെ വിവരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിലുള്ള വൃക്ഷ ങ്ങൾ ഈ സംരക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല

| | | ഏ. | സെ. |
|---|---|---|---|
| ചുരുക്കം | ൧൨ | ൩ | ൪൭ |
| | ൪൧ | ൨ | ൧൩ |
| | ൫൨ | ൦ | ൭൦ |
| | ൫൧ | ൦ | ൩൨ |
| | ൫൩ | ൦ | ൪൩ |

൪-ം ബ്ലോക്ക — ൧൦൫ ഏക്കർ.

വടക്ക — ൩-ം ബ്ലോക്കിന്റെ തെക്കെ ബൌണ്ടറി സ്റ്റേഷൻ ൩൫ മുതൽ ൨൫ വരെ.

കിഴക്ക — സ്റ്റേഷൻ ൨൫-ൽ തുടങ്ങി ൩-ം ബ്ലോക്കിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അതിരനുസരിച്ച് ൧൦൦ ലിങ്ക്സ്. അവിടെ നിന്നു ൭൦ ലിങ്ക്സ് പടിഞ്ഞാറ. അവിടെ നിന്നു വടക്ക കിഴക്കായി ചെന്ന ൩൩൨/൩-ാം നമ്പരിനെ ചുററി ടിതിന്റെ വടക്കെ പുറത്തു കൂടി വടക്ക പടിഞ്ഞാറെ കോണിൽ വന്നു ശേഷം ൩൩൨/൩, ൨, ൧ ഇതുകളേയും ൩൩൫/൨ നെയും ചുററി ൩൩൨/൨ന്റെ വടക്ക പടിഞ്ഞാറെ കോണുവരെ

തെക്ക — അവിടെ നിന്നും ശേഷം ൩൩൫/൧, ൩, ൪, ൧൭, ൯; ൩൩൫/൧, ൨; ൨൧൧/൩, ൧; ൩൩൨/൭, ൩, ൪, ൫, ൬, ൭, ൮, ൯, ൧൦, ൧൧, ൩൩൧/൧, ൨൧൯/൧ നമ്പ്രനേയും ചുററി ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ വസ്തുനമ്പരിന്റെ വടക്കു കിഴക്കെ കോണുവരെ

പടിഞ്ഞാറ — അവിടെ നിന്നു ൧൮൦ ലിങ്ക്സ് തെക്ക കിഴക്കായി പഴയ ബ്ലോക്ക ൧ ന്റെ ൩൫-ാമത സ്റ്റേഷൻവരെ. അവിടെ നിന്നും വടക്കോട്ടു പോയ ൧-ാം നംബർ കൂപ്പിന്റെ അതിരു വഴി ൩൫ മുതൽ ൨൯-ാം സ്റ്റേഷൻ വരെയും ചെന്ന ഈ കൂപ്പിന്റെ വടക്കെ അതിരിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു ചെന്നു ചേരുന്നു

കൊല്ലം,
൮൯—൬ — ൮൯.

ആർ. സ്വാമിനാഥയ്യർ,
ആ. ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ.

## നോട്ടീസ്

തെന്മലറേഞ്ചിൽ ചെന്തുരുണി തട്ടക്കാട്ട റബ്ബർതോട്ടത്തിൽ മുറിച്ചു കിടപ്പുള്ളതും അടിയിൽ കാണിക്കുന്നിടത്തോളം ഉള്ള തടികളെ ഉരുപ്പടികളാക്കി താഴെ വിവരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ചു ൮൯ കർക്കടകം ൨൫-ക്കു മുമ്പായി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ ദഖാസ്തു ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു

| നമ്പർ | ഇനം | തുക |
|---|---|---|
| ൧ | തേമ്പാവ് | ൧൫൦൦ ക്യൂബിക്കടി |
| ൨ | ഇരുമുള്ള | ൧൫൦൦ ,, |
| ൩ | മരുത് | ൧൫൦൦ ,, |
| ൪ | വെന്തേക്ക | ൧൫൦൦ ,, |
| ൫ | മററു പാഴ്തടികൾ | ൧൫൦൦ ,, |

൨. തടികൾ ഓരോ ഇനത്തിനും ഓരോ ക്യൂബിക്കടിക്ക എന്തു റേറ്റിനു എടുത്തോളാം എന്നു പ്രത്യേകം ദഖാസ്തിൽ വിവരിക്കേണ്ടതും ആയതു അണ പൈസാ ആയിട്ടു ആയിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു

൩. ദഖാസ്തുകൾ മുദ്രവച്ചും ൧൦൮൯ മിഥുനം ൧൫-ക്കൊ അതിനു മുമ്പോ ഈ ആഫീസിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണവും അടിയിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ മേൽവിലാസത്തിൽ രജിസ്റ്റർചെയ്തു അയക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. ഓരോ ദഖാസ്തിനോടു കൂടി ൫൦ ബ്രിട്ടീഷ്രൂപാ നിരതദ്രവ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും നിരതദ്രവ്യം കൂടാതെയൊ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അവധി കഴിഞ്ഞൊ കിട്ടുന്ന ദഖാസ്തുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതും സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ദഖാസ്തുകാരുടെ നിരതദ്രവ്യം ഉടൻതന്നെ അവക്കു തിരികെ കൊടുക്കുന്നതും ആകുന്നു.

൭. ടെണ്ടറുകൾ മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ വച്ചു ൧൧-ാം തീയതി ൧ മണിക്കു അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ടെണ്ടറുകാരുടെ മുമ്പാകെവച്ചു ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരാൽ തുറക്കപ്പെടുന്നതാണു.

൮. യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ഏതെങ്കിലുമൊ എല്ലാമൊ ടെണ്ടറുകളേയും നിഷേധിക്കുന്നതിനു ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർക്കു അധികാരമുള്ളതാകുന്നു. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ടെണ്ടറു കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെ അനുവാദത്തിൽമാത്രം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും ആ വിവരം ടെണ്ടറുകാരനു അറിയിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

൯. മേൽപ്രകാരം അറിവു കിട്ടി ൧൦ ദിവസത്തിനകം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ടെണ്ടറുകാരൻ തന്റെ ഉടമ്പടി ശരിയായി നിവൃത്തിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പിലേക്കുവേണ്ടി താലൂക്കു സേവിംഗ്സ് ബാങ്കിൽ ൨൫൦ ബ്രിട്ടീഷുരൂപാ ഡിപ്പോസിറ്റു വയ്ക്കേണ്ടതും ആ വകയ്ക്കു തൽക്ഷണംതന്നെ ഒരു ഉടമ്പടി എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൧൦. ഉടമ്പടി എഴുതി വച്ചതിന്മേൽ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരുടെ രേഖാമൂലമായി അനുവാദത്തോടുകൂടി മാത്രമെ വേലക്കാരനു തടി വെട്ടുന്ന സ്ഥലത്തു പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളു.

൧൧. തടികൾ ഉരുപ്പടികളാക്കി നീക്കംചെയ്യുന്നതു അനുവാദം സിദ്ധിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നു ആരംഭിച്ചു മുറയ്ക്കു മറ്റെ അറ്റംവരെ കൊണ്ടുപോയി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൨. തടികൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നു യാതൊന്നിനേയും വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതല്ല. അവ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തുതന്നെ കരമതിൽ കയറി ടെണ്ടറുകാരനു ഇഷ്ടമുള്ളപ്രകാരത്തിൽ ഉരുപ്പടികളാക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൩. മേൽപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിൽ വച്ചു ശേഷിക്കുന്ന യാതൊരു ചീളുകളും നശത്തിനും എടയാകരുത്. ൧൦൦൦ ക്യൂബിക്കടിവീതം തയ്യാറാകുമ്പോൾ അവയെ അളന്നു ആ കണക്കു പാസ്സുകൊടുക്കപ്പെടുന്നതും, ആയതിന്റെ വില ഒടുക്കി തീർന്നതിന്റെ ശേഷം തലച്ചുമടുവഴി തോട്ടത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ളതും ആകുന്നു. മുറിച്ചിട്ടുള്ള തടികളെ എല്ലാം ഉരുപ്പടികളാക്കുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

൧൪. തടികൾ നീക്കംചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ അവർകളുടെ അപ്പഴപ്പോഴുള്ള ഉത്തരവുകളേയും വനം വക ചട്ടങ്ങളേയും റൂൾസുകളേയും അനുസരിച്ചു നടന്നുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൫. പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തു നിന്നു മുറിച്ചു കിടപ്പുള്ള തടികളല്ലാതെ മറ്റു യാതൊരു തടിയും ഉരുപ്പടിയും നീക്കംചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.

൧൬. തന്റെ വേലക്കാരൊ കൂലിക്കാരൊ ചെയ്യുന്നതായ എല്ലാറ്റിനും കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതാണ്.

൧൭. അടുത്തുള്ള വനത്തിനു എവിടെ എങ്കിലും തീ പിടിക്കുന്നതായാൽ അതിനെ കെടുത്തുന്നതിലേക്കു കരാറുകാരൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം സഹായം ചെയ്യാമെന്നിലേക്കു ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

൧൮. മേൽപറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾക്കു ഏതെങ്കിലും വിപരീതമായി കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തിക്കുന്നതായാൽ ആയതിൽവച്ചു സർക്കാരിലേക്കു നേരിടുന്നതായ നഷ്ടത്തിനു വേലക്കാരൻ ഉത്തരവാദിയായി തീരുന്നതിനുപുറമെ ക്രിമിനൽ പ്രാസിക്യൂഷനു പാത്രീഭവിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും.

൧൯. കരാറുകാരന്റെ പക്കൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതായ സകല പണവും കുടിശ്ശികയായി ഗണിച്ചു തിരുവിതാംകൂറിൽ നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കുടിശ്ശിക റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു വസൂലാക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.

തട്ടേക്കാട്,
൨൨-൫-൮൯-ൽ

ഒപ്പ് എസ്സ്. നാരായണയ്യർ,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ,
വടക്കൻ ഡിവിഷൻ.

## NOTICE.

*Boat sale at Alwaye*

1. It is hereby notified for general information that 20 Kumbagam, 25 Cheruy & 1 Maruthy boats will be sold in public auction at Alwaye on 12th Kumbhom 1089 corresponding to 23rd February 1914, commencing at 2 P. M.

2. These boats are all newly scooped out and will admit of being fashioned to any shape desired. They are of different sizes and dimensions and are therefore suitable for seafaring and other purposes.

3. Intending purchasers must pay an earnest money of B. Rs. 15 (fifteen) before the auction commences. This will be returned to unsuccessful bidders at the end of the auction.

4. The purchaser must pay up *the full amount on the spot*, otherwise the money already deposited by him will be credited to Government and the boats resold at the risk of the original bidder any loss being made good from him. The purchaser will have to remove the boat as soon as the full amount is remitted.

Malayattur, 30th Dhanu 1089.

K. S. NARAYANA AIYANGAR,
Ag. Divisional Forest Officer,
Northern Division.

മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷനൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ നിന്നും
പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

൧. ആലുവായിൽ വെച്ചു ൨൦ കമ്പകവും ൨൫ ചീനിയും ഒരു മരുതും വള്ളങ്ങൾ ൧൦൮൯ കുംഭം ൧൨-ക്കു ൧൯൧൪ ഫെബ്രുവരി ൨൩-ാം- ഉച്ചക്കു ഒരു മണിക്കു ലേലം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൨. ഈ വള്ളങ്ങൾ പുതിയതായി വെട്ടപ്പെട്ടവയും ഏതു മാതൃകയിലും ചെത്തി നന്നാക്കപ്പെടാവുന്നവയും പലതരത്തിൽ ഉള്ളവയും കടലിലേക്കും മറ്റും കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നവയും ആകുന്നു.

൩. ലേലത്തിൽ വിളിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർ ലേലം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പു ൧൫ ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. ലേലത്തിൽ വിളിച്ചുകൊള്ളാത്തവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ലേലം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവർക്കു തിരിയെ കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൪. ലേലത്തിൽ പിടിക്കുന്നവർ ലേലസംഖ്യ മുഴുവനും ഉടനെ ഒടുക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം ഒടുക്കാതിരുന്നാൽ അവർ കെട്ടിവെച്ചിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടുന്നതിനും പുറമെ വള്ളം വീണ്ടും വില്ക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തിനു ആദ്യലേലക്കാരനു അവകാശമില്ലാത്തതും എന്നാൽ വല്ല നഷ്ടവും നേരിടുന്നതായാൽ ആയതു ആദ്യലേലക്കാരനിൽ നിന്നു ഈടാക്കുന്നതും ആകുന്നു. മുഴുവൻ സംഖ്യയും ഒടുക്കിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ലേലക്കാരൻ വള്ളം മാറ്റി കൊണ്ടുപോകേണ്ടുന്നതാകുന്നു.

മലയാറ്റൂർ, ൧൦൮൯ ധനു ൩൦-

കെ. എസ്. നാരായണയ്യങ്കാർ,
ആക്ടിംഗ് ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസർ,
വടക്കൻ ഡിവിഷൻ.

# NOTICE.

It is hereby notified that the undermentioned elephants, the property of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore will be sold in public auction at the places and on the dates noted against them. The auction sales at Alwaye will be conducted by the Divisional Forest Officer, Northern Division, that at Kottayam, by the Divisional Forest Officer, Kottayam, and that at Punalore by the Divisional Forest Officer, Quilon.

| No. | Name of Elephants. | Forest Division to which the animal belong. | Sex. | Age: Years | Age: Months | Height: Feet | Height: Inches | Date and place of auction. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balakrishnan | Northern. | Tusker | 4 | | 4 | 9 | These will be auctioned at Alwaye on 12th Kumbham 1089/23rd February 1914. |
| 2 | Balaraman | Do. | Do. | 6 | | 1 | 11 | |
| 3 | Janardanan | Do | Do. | 8 | | 5 | 10½ | |
| 4 | Rukmani | Do. | Cow | 13 | | 6 | 5 | |
| 5 | Chandramathi | Do | Do. | 9 | | 6 | | |
| 6 | Rudrani | Do. | Do. | 19 | | 7 | | |
| 7 | Lekshmi | Kottayam. | Do | 32 | | 6 | 6 | This will be auctioned at Kottayam on 17th Kumbham 1089/28th February 1914 |
| 8 | Indiram | Central. | Do. | 16 | | 6 | 8 | This will be auctioned at Punalore on 22nd Kumbham 1089/5th March 1914 |

*Note*.—Railway communication exists at Punaloor, and at Alwaye.

2 The sale will commence at 1 P. M.

3 Intending bidders will have to deposit the sum of Br. Rs. (150) one hundred and fifty each before auction begins and no one who has not paid such deposits will be allowed to bid.

4 Unsuccessful bidders will have their deposits returned to them.

5. The sale of the elephants will be knocked down to the highest bidder subject to the confirmation of the sale by Government and the successful bidder will thereupon have to pay one-third of the purchase-money inclusive of deposits on the spot and the remaining two-thirds within 7 days from date of sale.

6 On payment of the whole amount, a certificate of sale and also a pass on application will be granted

7 In default of payment of one-third of the purchase money at the conclusion of the sale on the spot or of the whole of the purchase money within 7 days as required in para 5 *supra* the sale shall be void. The purchasers shall in the first case, forfeit the deposit of Rs. (150) one hundred and fifty and in the second, the one-third of the purchase money already paid and in both cases shall further be liable for any loss arising from re-sale by public auction or otherwise, but will not be entitled to any benefit arising therefrom.

8 Successful bidders desiring to have the chains attached to the elephants which they bid for will be given the same on payment of the usual price thereof.

9. The expense of the feed and keep of the animals from the date of purchase shall be borne by the purchaser.

10. The elephants to be sold at Alwaye may be inspected on the premises of the Palace at Alwaye, that at Punalur on the premises of the Forest timber depot there and that at Kottayam on the premises of the Divisional Forest Office at Kottayam, two days previous to the sales and intending bidders must satisfy themselves as to the age and soundness of the animals before bidding.

11. The purchasers shall take all risks, if any, happening to the animals from the date of purchase until they are handed over to the purchasers.

12. The right of rejecting any bid, without assigning any reasons, is reserved.

Office of the Conservator of Forests, Quilon,
20th November 1913.

M. RAMA ROW,
Conservator of Forests.

## പരസ്യം.

തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെണ്ടു വക താഴെ വിവരിക്കുന്ന ആനകളെ അടിയിൽ പറയുന്ന [illegible] ലേലത്തിൽ വില്ക്കപ്പെടും. [illegible] ഫാറസ്റ്റാപ്പീസ്രാലും [illegible] കോട്ടയം [illegible] ഫാറസ്റ്റാപ്പീസ്രാലും [illegible] കൊല്ലം [illegible] ഫാറസ്റ്റാപ്പീസ്രാലും നടത്തപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

| നമ്പർ | പേര് | [illegible] | കൊമ്പനോ പിടിയോ എന്ന് | വയസ്സ് വർഷം | വയസ്സ് മാസം | ഉയരം അടി | ഉയരം ഇഞ്ച് | ലേലം നടത്തുന്ന സ്ഥലവും തീയതിയും |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ബാലകൃഷ്ണൻ | പടകൻ | കൊമ്പൻ | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | |
| 2 | [illegible] | ടി | ടി | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | |
| 3 | [illegible] | ടി | ടി | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | |
| 4 | [illegible] മണി | ടി | പിടി | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | ഈ ആനകളെ [illegible] ഫെബ്രുവരി [illegible] ആലുവായിൽ വച്ചു വില്ക്കപ്പെടും. |
| 5 | [illegible] | ടി | ടി | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | |
| 6 | [illegible] | ടി | ടി | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | |
| 7 | [illegible] | കോട്ടയം | ടി | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | ഈ ആനയെ [illegible] ഫെബ്രുവരി [illegible] കോട്ടയത്തു വച്ചു വില്ക്കപ്പെടും. |
| 8 | [illegible] | കോന്നി | ടി | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | ഈ ആനയെ [illegible] മാർച്ച് [illegible] പുനലൂർ വച്ചു വില്ക്കപ്പെടും. |

കുറിപ്പ്.—ആലുവാ, പുനലൂർ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ തീവണ്ടി സൗകര്യം ഉണ്ട്.

൨. ലേലം പകൽ ൧൧ മണിക്കു ആരംഭിക്കുന്നതാകുന്നു.

൩. ലേലം വിളിച്ചുകൊൾവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഓരോരുത്തരും ലേലം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി (൧൫൦) നൂററിഅമ്പതു ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാവീതം ഡേമണി വെയ്ക്കണം. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രമെ ലേലത്തിൽ വിളിച്ചുകൊൾക്കുന്നതിനു അനുവദിക്കപ്പെടുകയുള്ളു.

൪. ലേലത്തിൽ വിളി സ്ഥിരപ്പെടാത്തവൎക്കു അവർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡേമണിവക രൂപാ തിരിയെ കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൫. കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു വിളിച്ചുകൊള്ളുന്നവരുടെ പേരിൽ ഗവൎമ്മെണ്ടു അനുവാദത്തിന്മേൽ ലേലത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ഡേമണി വെച്ചിട്ടുള്ളതുൾപ്പെടെ ലേലത്തുകയിൽ മൂന്നിൽ ഒരുഭാഗം തുക ഉടനേയും ശേഷം സംഖ്യ വിളിച്ചുകേട്ട തിയതിമുതൽ ൭ ദിവസത്തിനകവും അടയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൬. ലേലത്തുക മുഴുവനും ഒടുക്കിത്തീരുമ്പോൾ ആനയെ കൈവശപ്പെടുത്തിയും അപേക്ഷപോലെ (ലേലസന്നതു) രസീതിയും കൊടുക്കുന്നതാണു.

൭. ലേലം അവസാനിച്ചാൽ അന്നേദിവസം തന്നെ ലേലത്തുകയിൽ മൂന്നിൽ ഒരുഭാഗവും മുൻ ൫-ാം വകുപ്പിൽ പറയുന്നതുപോലെ ൭ ദിവസത്തിനകം ബാക്കി തുകയും അടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം ആ ലേലത്തിനു ഡേമണി വെച്ചിട്ടുള്ള നൂററിഅമ്പതു രൂപായും ഒന്നാമത്തേതിനു മുന്നിൽ ഒരുഭാഗവും വെച്ചിട്ടുള്ള രൂപായും ഗവൎമ്മെണ്ടിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടുന്നതു കൂടാതെ ആനയെ രണ്ടാമതും പരസ്യം ചെയ്തു മറ്റുപ്രകാരത്തിലൊ വില്ക്കുന്നതും അപ്പോൾ വില കുറവായിപ്പോയാൽ കുറവുവരുന്ന സംഖ്യ ആ ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതും വില കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതായാൽ ആ തുകയ്ക്കു ആ ലേലക്കാരനു അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൮. ലേലത്തിൽ വിളിച്ചുകൊള്ളുന്നവൎക്കു അവർ പിടിക്കുന്ന ആനയുടെ ചങ്ങല വേണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നപക്ഷം അതിലേക്കു ക്രമപ്രകാരമുള്ള വില കൊടുക്കുന്നതായാൽ അതും കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

൯. ലേലത്തിൽ കൊണ്ടതുമുതൽ ആന കൈവശം കിട്ടുന്നതുവരെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തീററി മുതലായ സകല ചിലവുകളും ലേലക്കാരൻ വഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦. ലേലത്തിനായിട്ടു വരുന്നവർ ലേലത്തിനു രണ്ടു ദിവസത്തിനു മുമ്പുമുതൽ ആററുവായിൽ വില്ക്കാനുള്ള ആനകളെ അവിടത്തെ കൊട്ടാരപ്പറമ്പിലും, പുനലൂരിൽ വില്ക്കാനുള്ള ആനകളെ പുനലൂർ തടി ഡിപ്പോവിലും, കോട്ടയത്തു വില്ക്കാനുള്ള ആനകളെ കോട്ടയം ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസിലും ചെന്നു നോക്കാവുന്നതും ലേലത്തിൽ വിളിച്ചുകൊൾക്കുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ ആനകളുടെ ദേഹസ്ഥിതി വയസ്സു മുതലായതു നിശ്ചയപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളേണ്ടതും ആകുന്നു.

൧൧. ലേലത്തിൽ പിടിക്കുന്ന ആന ലേലത്തീയതിക്കു മേൽ കൈവശം വരുന്നതുവരെ അതിനു സംഭവിക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ എല്ലാം ലേലക്കാരൻ സഹിക്കണം.

൧൨. ലേലത്തിൽ വിളിച്ചുകൊള്ളുന്ന വല്ല വിലയേയും യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ തള്ളിക്കളയുന്നതിനു അധികാരമുള്ളതാകുന്നു.

൧൯൧൩ നവംബർ ൨൦-നു. കൺസർവേറ്റർ,

എം. രാമറാവു ഗാരു.

NOTICE

Tenders are hereby invited for the purchase after conversion of the timbers, the species and approximate quantity of which are noted below, lying felled in the Thattakad Rubber Plantation of the Nerimangalam Range.

The timbers are to be removed before 25th Adi 1089 subject to the following chief conditions.

| No. | Species | Quantity |
|---|---|---|
| 1 | Thembavu | 1500 c. ft. |
| 2. | Irul. | 1500 c. ft. |
| 3 | Maruthu | 1500 c. ft. |
| 4. | Venteak. | 1500 c. ft. |
| 5 | Other Junglewood | 1500 c. ft. |

2. Each tender should distinctly state the rate in terms of annas and pies the tenderer is prepared to pay for every c. ft. of each of the above species

3. The tenders should be sealed and addressed as such and sent so as to reach the undersigned on or before 1st Kumbhom 1089 and each tender should be accompanied by an earnest money of B. Rs. 50. No notice will be taken of the tenders received after the fixed time or unaccompanied by earnest money. The earnest money of unsuccessful tenderers will be returned to them on the spot immediately after their tenders have been disposed of

4. The tenders will be opened by the undersigned in his Office at Malayattur on 2nd Kumbhom 1089 in the presence of such of the tenderers as may be present at the time

5. The undersigned reserves to himself the right of rejecting any or all the tenders without assigning any reason. The accepted tender is subject to the approval of the Conservator of Forests

6. The approved tenderer should deposit a sum of B. Rs. 200/ in the Taluq Savings Bank as security for the satisfactory execution and completion of the work, within 10 days from the date of communication of the order confirming the sale, and should execute an agreement for the proper fulfilment of the same

7. The tenderer shall enter upon the land only after he has executed the agreement and obtained the written permission of the Divisional Forest Officer

8. The removal should be commenced immediately after permission is granted from one end of the area and continued in regular succession to the other end

9. No logs will be allowed to be dragged from the places where they are lying. They should be scaffolded and sawn into materials of such dimensions as required by the purchaser.

10. No Rubber plants should be damaged either in scaffolding or sawing or removal. Materials should be removed by coolies on head loads as often as 1000 c. ft. are ready. They will be measured and allowed to be removed after payment for which a pass will be issued. All logs lying felled will be allowed to be sawn

11. The purchaser shall act up to the orders of the Divisional Forest Officer from time to time in the matter of removal of the logs and shall also act in accordance with the provisions of the Forest Regulations and Rules.

12. No trees other than those lying felled should be removed from the locality

13. The purchaser shall be held liable for all acts committed by himself or workmen or employees.

14. The purchaser shall also bind himself to render every help to the Department in extinguishing forest fires should any break out in the neighbourhood of the locality

15. Should the purchaser fail to act up to any of the conditions set forth above, he shall be held liable for any damage caused or loss sustained by Government, besides subjecting himself to criminal prosecution

16. All dues to Government by the purchaser shall be treated as arrears of Land Revenue and shall be recovered in the manner provided for in the Revenue Recovery Regulation in force in Travancore

Thattakad
28-5-89.

K. S. NARAYANA AIYANGAR,
Divisional Forest Officer,
Northern Division.

## STANDING NOTICE

Is hereby given for general information that auction sale of teak and blackwood planks and materials of dimensions noted in the list attached below will be held regularly on the date noted below at the Divisional Forest Office, Kottayam.

2. The auction will commence at 1 P M precisely.

3. Intending purchasers must deposit a sum of B Rs. 5 as earnest money or they will not be allowed to bid This money will be returned to them if no purchase is made or will be deducted from the one-third purchase money referred to in para 5 below; but if the purchaser does not pay the one-third amount on the spot the earnest money deposited by him will be credited to Government.

4. The timber will in each case be knocked down to the highest bidder, but the Divisional Forest Officer does not bind himself to accept the highest bid in all cases All sales shall be subject to the confirmation of the Conservator of Forests

5. The purchaser must pay one-third of the purchase money at the spot and the balance must be paid and timber removed within 30 days from the date of communication of the confirmation of the sale. If all the money is not paid within the time specified, the one-third purchase money previously deposited will be credited to Government, and the timber resold at the risk of the original bidder who will be held answerable for the loss resulting from such re-sale, but shall have no claim for gain if any. If however the timber is not resold but allowed to be removed by the original purchaser alone he shall be called upon to pay ground rent as laid down in the rules regulating the measurement and removal of timber from depots and published in the Government Gazette dated 29th Medom 1084.

6. The approximate quantity that will be available for sale each time is given in the list below.

7. For further particulars apply to the office of the undersigned

Kottayam, 5-5-89

M VELU PILLAY,
Divisional Forest Officer,
Kottayam Division.

*List of timber materials that will be available for each auction*

| Description. | Approximate dimensions. | | | Approximate quantity in No. | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| | Length feet. | Breadth in inches. | Thickness in inches. | | |
| Teak planks and materials of different sizes. | 4' to 12½' | 3½" to 7" | 2 to 4½" | 1000 | The materials and planks will be stored and the auction conducted in the premises of the Divisional Forest Office, Kottayam. The timber materials can be transported from Kottayam to Alleppey, Cochin, Ernakulam and Quilon through the back water. |
| Do. Do. Blackwood. | 3' to 14¾' | 6" to 20" | 2" to 4" | 600 | |

Auction dates

(1) 3-6-1089/16-1-1914.
(2) 3-7-1089/14-2-1914
(3) 3-8-1089/16-3-1914.
(4) 3-9-1089/15-4-1914

കോട്ടയം ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ നിന്നു പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

൧. കോട്ടയം ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ കിടപ്പുള്ളതും താഴെ ലിസ്റ്റിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള അ[illegible] ഉരുപ്പടികളും പലകകളും ഉരുപ്പടികളും [illegible] ലിസ്റ്റിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതികളിൽ ലേലത്തിൽ വില്ക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു. ഈ വിവരം [illegible] അറിവിനായി ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

൨. ലേലം പകൽ ൧൧ മണിക്കു ആരംഭിക്കുന്നതാകുന്നു.

൩. ലേലത്തിൽ ചേരാൻ മനസ്സുള്ളവർ ലേലം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ പതിനഞ്ചു ഉറുപ്പിക [illegible] കെട്ടിയാൽ മാത്രമേ വിളിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതുള്ളൂ എന്നും ആകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്താത്തവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ലേലം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തിരിയെ കൊടുക്കപ്പെടുന്നതും സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ വിഷയത്തിൽ അതു [illegible] പ്രകാരം അവർ ഒടുക്കേണ്ടും മുന്നിലൊന്നു സംഖ്യയിൽ കഴിക്കപ്പെടുന്നതും ആകുന്നു. എന്നാൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെട്ട തിയതിയിൽ [illegible] മുന്നിലൊന്നു ഒടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതായാൽ ഒടുക്കീട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടുന്നതാകുന്നു.

൪. കൂടുതൽ തുക വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ നിർബന്ധിതൻ ആയിരിക്കുന്നതല്ല. എല്ലാ ലേലവും കൺസർവേറ്റർ മുഖേന സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയൊള്ളു.

൫. ലേലക്കാർ വിളിച്ച [illegible] മുന്നിലൊന്നു ഉടൻ കെട്ടിവെക്കയും മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം [illegible] നീക്കംചെയ്കയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. [illegible] വില സർക്കാരിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടപ്പെടുന്നതും തടി [illegible] വില്ക്കപ്പെടുന്നതും അതിനെ വില്ക്കപ്പെടുന്ന [illegible] അദ്ദേഹം ലേലക്കാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും [illegible] ഉള്ളതും ആകുന്നു. വല്ല കാരണവശാലും തടി വീണ്ടും [illegible] അദ്ദേഹം ലേലക്കാരൻ [illegible] കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നപക്ഷം [illegible] തടി [illegible] നീക്കംചെയ്യുന്നതിനേയും കുറിച്ചു ൧൦൮൫ മേടം ൨൫-ലെ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള റൂൾസിൻപ്രകാരം തറവാടക ഈടാക്കി അദ്ദേഹം ലേലക്കാരനു തടികൾ വിട്ടുകൊടുക്കപ്പെടുന്നതും ആകുന്നു.

൬. ഓരോ ലേലത്തിലും വില്ക്കുന്ന പലകകളുടെ ഉദ്ദേശം എണ്ണവും താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു.

൭. ഇതിൽ കൂടുതലായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങളും ഈ ആപ്പീസിൽ അപേക്ഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാകുന്നു.

കോട്ടയം,
൭—൭—൮൬.

എം. വേലുപ്പിള്ള,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ.

ഓരോ ലേലത്തിലും വില്ക്കപ്പെടുന്ന ഉരുപ്പടികളുടെ ലിസ്റ്റു

| ഇനം | ഉദ്ദേശം അളവു. നീളം അടി | വീതി ഇഞ്ച് | ഘനം ഇഞ്ച് | ഉദ്ദേശം എണ്ണം | റിമാർക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| പലതരവിലും തേക്ക പലകകളും ഉരുപ്പടികളും | ൪'൧൨॥" | ൩॥" ൭" | ൨" ൪॥" | ൧൦൦൦ | ഉരുപ്പടികളും പലകകളും കോട്ടയം ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ ശേഖരിച്ചു വച്ചു അവിടെ വച്ചുതന്നെ ലേലം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു കോട്ടയത്തുനിന്നും ആലപ്പുഴ കൊച്ചി എറണാകുളംകൊല്ലം ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു തടിമുതലായതു കായൽ വഴി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു വളരെ സൌകര്യവുമുണ്ടു. |
| ഇരുട്ടി ടി ടി | ൩'൧൪" | ൬" ൨൦" | ൨" ൧൬" | ൬൦൦ | |

ലേലതീയതികൾ. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

## NOTICE.

It is hereby notified that contractor Mydian Kutty Mahomed of Muvattupuzha has registered his property mark in the Northern Divisional Forest Office for the Official year ending 32nd Adi 1089

Perumbavur, }
14-6-89. }

K. S. NARAYANA IYENGAR,
Ag. Divisional Forest Officer,
Northern Division.

## പരസ്യം.

വടക്കൻ ഡിവിഷനൽഫാറസ്റ്റ് ആഫീസിൽ നിന്നു

പരസ്യംചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

കൺട്രാക്റ്റർ മൂവാററുപുഴ മൈതിൻകുട്ടി മഹമ്മദിന്റെ കയ്യു [illegible] തന്നാണ്ടത്തേയ്ക്കു ഈ ആഫീസിൽ രജിസ്റ്റർചെയ്തു സർട്ടിഫിക്കററ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

പെരുമ്പാവൂർ }
൮൯—൬—൧൪ }

കെ. എസ്. നാരായണയ്യങ്കാർ.
ആ ഡിവിഷനൽഫാറസ്റ്റാഫീസർ.

# TRAVANCORE

# GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LII.] TRIVANDRUM, TUESDAY, February 3 1914. / Makaram 21 1089 No. 5.


## Medical and Sanitary Departments.

TRANSFERS

Temporary Sub-Assistant Surgeon P Parameswaran Pillay from the District Hospital, Shencottah, to the District Hospital, Kottayam

Sub-Assistant Surgeon V M Kuriyan from the District Hospital Kottayam, to the District Dispensary. Punalur.

Apothecary Y. Kunjandy from the District Dispensary, Punalur, to the District Hospital, Nagercoil

ASSUMPTION OF CHARGE

Sub-Assistant Surgeon V. M Kuriyan assumed charge of the District Dispensary, Punalur, on the afternoon of 22-1 '14/9 6 '89.

LEAVE OF ABSENCE.

Hospital Assistant P. Krishna Menon has been granted an extension of 15 days' privilege leave

Durbar Physician's Office,
Trivandrum,
27th January 1914.

For the Durbar Physician.
E. POONEN, M. D.,
Senior Surgeon.

RESUMPTION OF CHARGE

Hospital Assistant R. Madhavan Pillai resumed charge of his duties in the District Hospital, Shertallay, on the forenoon of 11-6 '89/24-1-14

Durbar Physician's Office,
Trivandrum,
29th January 1914.

For the Durbar Physician,
E POONEN, M. D.,
Senior Surgeon.

LEAVE OF ABSENCE.

Hospital Assistant Joseph George has been granted 15 days' privilege leave from the forenoon of 22-1-'14/9-6-'89.

ASSUMPTION OF CHARGE.

Temporary Sub Assistant Surgeon P. Parameswaran Pillai assumed charge of his duties in the District Hospital, Kottayam, on the forenoon of 12-6-'89/25-1-'14.

Durbar Physician's Office,
Trivandrum,
31st January 1914.

W. H. TUCKER,
Major, I. M. S.
Durbar Physician

## NOTICE

No. G. 295.

Whereas the Government of His Highness the Maha Raja are satisfied that there is danger of an outbreak of plague at Alwaye in the Kottayam Division, if persons from the District of Coimbatore and other places, where the disease is prevalent, are permitted to visit Alwaye on the occasion of the ensuing Sivarathri Festival, which falls on the 12th Kumbhom 1089/23rd February 1914, the Government of His Highness the Maha Raja, under the Epidemic Diseases Regulation, II of 1078, hereby prohibit the attendance, at the said festival, from the 8th Kumbhom 1089/19th February 1914 to the 17th Kumbhom 1089/28th February 1914, of persons from the infected places.

All persons proceeding to the said festival in contravention of this notification will be turned back.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 21st January 1914.

P. RAJAGOPALA CHARI,
*Dewan.*

നമ്പർ 6 ചർച്ച.

## പരസ്യം

പ്ലേഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കോയമ്പത്തൂർ ഡിസ്ത്രിക്റ്റിലും മറ്റു ദിക്കുകളിലുമുള്ള ആളുകളെ ൧൦൮൯ കുംഭം ൧൨-ാം൹ ൧൯൧൪ ഫെബ്രുവരി ൨൩-ാം൹ നടക്കുന്നതായ ശിവരാത്രി ഉത്സവ കാലത്തു ആലുവായ്ക്കു പോവാൻ സമ്മതിച്ചാൽ ആലുവായിൽ പ്ലേഗ് ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ടെന്നു ഗവർമ്മെണ്ടിനു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ൧൦൮൯ കുംഭം ൮/൧൯൧൪ ഫെബ്രുവരി ൧൯-ാം൹ മുതൽ ൧൦൮൯ കുംഭം ൧൭/൧൯൧൪ ഫെബ്രുവരി ൨൮-ാം൹ വരെ രോഗഗ്രസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉത്സവത്തിനു പോകരുതെന്നു ൧൦൭൮-ാമാണ്ടത്തെ ൨-ാം റെഗുലേഷനായ പകരുന്ന വ്യാധിയെ സംബന്ധിച്ച റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു ഗവർമ്മെണ്ട് ഇതിനാൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ പരസ്യത്തിനു വിരോധമായി ടി ഉത്സവത്തിനു പോകുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും തിരിച്ചയക്കുന്നതാകുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൮൯ മകരം ൮-ാം൹

ദിവാൻ പി. രാജഗോപാലചാരി,
ദിവാൻ ബഹദൂർ, സി. ഐ. ഇ.

*Addendum to Appendix III to the Travancore Plague Rules.*

| Taluk. | Name of observation Circle. | Designation of the Local Authority. | Residence of the Local Authority. | Names of villages falling within the jurisdiction of the Local Authority for purposes of observation. | Name of the Anchel Office nearest to the residence of the Local Authority. | Remarks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alangad. | Alwaye T. I. C. Town. | Ramakrishna Pillai, T. I. C. Vaccinator. | T. I. C. Office, Alwaye. | The whole of the Town Improvement Committee Town. | Alwaye. | |

Office of the Sanitary Commissioner,
Travancore—Trivandrum,
17-1-1914.

B. KESAVA RAO,
Ag. Sanitary Commissioner.

## TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, TRIVANDRUM.

Proceedings of the Committee passed at the meeting held on Saturday the 6th Dhanu 1089/20th December 1913.

*Present*

| | | |
|---|---|---|
| M. R. Ry. M. Pappu Pillai Avl., B. A., | | President. |
| ,, S. N. Krishna Aiyer Avl., B. A. & B. L., | | Vice-President. |
| ,, M. Krishna Pillay, Avl., B. A. | | |
| Dr. M. Joseph L. R. C. P. E., L. R. C. S. E. & L. F. P. S. G. | | |

*I Letters from Government Section 18 a*

1. Read No. G. 5592 dated 15-12-13 regarding the appointment of Mr. Kumaran Asan as a Non-Official Member of the Committee for a term of three years.

Recorded.

2. Read No. G. 5688 dated 16-12-'13 sanctioning the increment of Rs. 25 to the President.

Recorded.

3. Read No. J. 10351 dated 16-12-'13 forwarding copy of the Proceedings of Government *in re* the procedure to be adopted for preferring appeals by the Government.

Recorded.

*II Proposals and reports by the President. Sections 18 d. e. g. 20 (3) (2/ 11) 33 (1)*

1. The necessity of appointing a clerk on Rs. 10 per mensem in the Health Office till the end of Chingom 1090 for account keeping &c., from the date on which the present additional clerk's term expires.

Approved.

2. Resolved that the charges incurred in printing certain forms be sanctioned.

*III Propositions by Members Section 18 h f.*

1. Read Mr. S. N. Krishna Aiyer's proposition that the roads beginning from the West Fort Gate by western road along the Thekkeytheruvu to Vettimurichakotavathukkal thence to the Connemara Market, and also the road from the Estern Fort Gate to Chalai Vernacular School or at least the road from Thekkeytheruvoo to Vettimurichakottavathul and thence to the Connemara Market be watered all the year round. The President pointed out the financial difficulties and the urgent necessity of doing more important sanitary works in the town. Mr. M. Krishna Pillay, in consideration of the present financial condition, supported the alternative proposition of Mr. S. N. Krishna Aiyer viz., watering the road from Thekkeytheruvoo to Vettimurichakottavathil and thence to the Connemara Market.

Dr. Joseph differed from both Messrs. S. N. Krishna Aiyer and M. Krishna Pillay. The President supported Dr. Joseph and the proposition was lost.

IV *Progress report and the statement of receipts and expenditure.*

Nil

V *Issue of notices and licenses*

*A Notices.*

| No | Name. | Section | Resolution. |
|---|---|---|---|
| 1. | Krishnan Padmanabhan. | 40. | Resolved that notice be issued. |

*B. Licenses.*

| No | Name. | Section | Resolution. |
|---|---|---|---|
| 1. | Kali Ambi Podyan. | 34 A. | Resolved that license be granted provided that non-inflammable materials are used for roofing & that all the conditions relating to housebuilding are observed. |
| 2. | Antony Pirichante. | Do. | Do |
| 3 | Kutty Sankaran | Do. | Do. |
| 4 | K. S. Venkitta Rama Aiyer | Do. | Do |

VI. *Disposal of petitions.*

| No | Name | Purport. | Resolution. |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr. S. Ganapathy Pillay. | Extension of time to carry out certain works. | Resolved that the extension of the time applied for be granted. |
| 2 | K. Narayana Pillay. | Prayer for a compromise | Resolved that the prayer be granted on payment of Re. 1 by way of composition fee. |

*VII. Prosecutions.*

| No. | Name | Section violated | Nature of violation. | Resolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammon Pillay Ahmed Pillay | 75 | Trade in mutton without license. | Prosecution sanctioned |
| 2. | Kochu Pillay Narayanan | Do | Do | Do |
| 3. | Meera Sayoo Ahmed Vava. | Do | Do. | Do. |
| 4 | Kochoonjon Pillay | 93 | Occupation of Sirkar ground without license | Do |
| 5. | Muthayan Chettiar. | 92 | Manufacturing of soap without license | Do. |
| 6 | Mathavan Mathu. | 53. | | Do |
| 7. | Mathevi Kochu | 34A | Putting up a building without license. | Do |
| 8. | S Mhadeva Ayer | 52 & 28 | Disobedience of notice. | Do. |
| 9. | Madakanno Ramalingom | Do | Do | Do |
| 10. | Narayana Pillay | Do | Do | Do. |
| 11. | Parvathy. | Do | Do | Do |
| 12. | Ieramal Raman. | Do | Do | Do |
| 13. | Gomu Ammu | Do | Do | Do. |
| 14 | Chinni Nangeli | Do | Do | Do |
| 15 | Chinna Bhagavathy | Do | Do | Do |
| 16. | Moothon Miran Pillay | Do | Do | Do |
| 17. | Guruchandy | Do | Do. | Do. |
| 18. | Kochammini | Do | Do | Do |
| 19 | Mahomed Kannu | Do | Do. | Do |
| 20. | S. Kolappa Pillay | Do | Do. | Do |
| 21. | Kutty Appi. | 42 & 82 | Do. | Do |

M. PALPU PILLAI.
President.

## TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, ATTINGAL

Proceedings of the meeting held in the Committee's Office on 16th Vrischigam 1039 at 5 P. M.

*Present.*

Messrs. P. M. Raman. — President
Rev. W. D. Osborne
S. Harihara Aiyer B. A.
V. Harihara Aiyer
K. N. Parameswaran Pillai
J. Kandam
B. Ahamad Pillai.

The Market Rules drafted and presented by the Sub Committee were taken into consideration and passed.

Resolved that necessary steps be taken by the President against the encroachment made in erecting the compound wall of the goldsmith's temple behind the Attingal Brahmin village.

Meeting broke up at 6-30 P. M.

P. M. RAMAN,
President.

# TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, TRIVANDRUM

Proceedings of the Committee passed at the meeting held on Saturday the 11th October 1913/25th Kanni 1089.

Present

| | | |
|---|---|---|
| M. R. Ry. | M. Padmanabha Pillai Avergal B. A., | President |
| ,, | S. N. Krishna Aiyar Avergal, B. A., B. L., | Vice President. |
| ,, | K. Parameswaran Pillai Avergal B. A., B. L., | |
| ,, | K. Marutha nayagom Pillay Avergal, B. A. | |
| Dr. | M. Joseph, L. R. C. P. E., L. R. C. S. E., & L. F. P. S. G. | |
| Mr. | P. T. Jacob, L. M. & S. | |

Sahib Bahdur Haji Dawood Haji Jaffar Sait

1. *Letters from Government Section 18a.*

1. Read No. G. 4321 dated 26-9-13 vetoing the appointment of P. S. Kumara Pillay, Asst. Sanitary Inspector.

Recorded.

2. Read No. G. 1227 dated 23-9-'13 requesting to be informed of the delay in making arrangements for the removal of night soil from the Opthalmic and Women and Children's Hospitals.

Recorded, the necessary reply having already been sent.

3. Read No. G. 4278 dated 23-9-'13 reminding of their communication regarding the construction of the permanent latrines, recommended by the Committee.

Resolved that the information called for, be supplied with regard to the latrines at all the places other than those at the Saethran Coil Market, (south west corner) Old landing place and Gas House Compound.

Resolved further that as the Committee are now of opinion that the latrines recommended at the 3 places noted above, may be removed to other convenient and more useful localities, the President be requested to inspect and fix suitable sites for them.

Resolved also that tube-wells be constructed by the sides of the latrines at the following places.

1. Near the latrine recommended near West Fort Gate (Government land).
2. ,, ,, ,, Manacaud Market (site already acquired).
3. ,, ,, ,, 1st Mile stone M. S. Road. Do.
4. ,, ,, ,, Karupattykadai (already acquired).
5. ,, ,, ,, Vanchiyoor Yela (already acquired).
6. ,, ,, ,, Kothuval Chavadi (Government land).

4. Read No. G. 4332 dated 27-9-13 requesting a copy of the license rules sanctioned for this Committee.

Recorded, the necessary reply being sent already.

II. *Proposals and reports by the President Sections 18 d. e. g. 20 (3) 27 (11) 33 (1)*.

Read the observations of Government on the O. A. D. report as to the desirability of a revision of the existing house-tax.

Resolved that matter be allowed to lie over.

2. Read the Ag. Health Officer's report No. 174 dated 11-2-'89, regarding the disbursement of the cost of disinfectants purchased.

Resolved that the amount be disbursed.

3. Read the Ag. Health Officer's report No. 160 dated 8-3-'89 submitting a revised bill of cost in connection with the removal of night soil from the Escort Lines &c. Resolved that the charges be fixed as follows, in modification of the Health Officer's bill.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Escort Lines. | Rs. | 16 per mensem. |
| 2 | Residency Latrine. | Re. | 1 ,, ,, |
| 3 | Residency Hospital Latrine. | Rs. | 2 ,, ,, |
| | Total | Rs. | 19 ,, ,, |

Resolved further that Government be requested to sanction special funds in the sum of Rs. 202-9-11 already incurred in doing the work from 1-9-'88 till the end of the year 1088.

4. Read the list of persons who have not put in objection petitions, with reference to notices issued *in re* house-tax.

Resolved that the tax proposed be imposed.

5. Resolved that the printing of certain forms be sanctioned.

6. Read the Ag. Health Officer's report No. 118 dated 7-2-'89 submitting a contingent bill.

Sanctioned.

7. Resolved that the cost of ink purchased for the use of the Committee's Office be sanctioned.

8. Read Ag. Health Officer's report No. 111 dated 2-2-'89 *in re* the disbursement of the cost incurred in carrying out certain repairs to the Konnemara Market. Resolved that the amount of the bill, deducting the charges for plastering, be sanctioned, the plastering work being unsatisfactory.

9. Read the Ag. Health Officer's report No. 197 dated 12-2-'89 returning the completion bill for the repairs carried out in the Pettah cart stand and offering certain other remarks. Resolved that the cost as per completion bill be sanctioned.

10. Read the Ag. Health Officer's D. O. dated 18-2-'89 *in re* the urgent necessity of purchasing certain articles.

Sanctioned.

11. Read the Ag. Health Officer's report No. 37 dated 6-2-'89 *in re* the disbursement of the cost of 25 night soil receptacles supplied by the contracter.

Sanctioned.

12. Considered the desirability of acquiring sites for keeping night soil buckets and carts. Resolved that the President be requested to select convenient sites for the purpose.

III. *Propositions by Members Section 18 b & c.* Nil.

IV. *Progress report and the Statement of receipt and expenditure.* Nil.

V. *Issue of Notices and Licenses.*

*A. Notices.* Nil.

*B. Licenses*

| No. | Name. | Section violated. | Resolution. |
|---|---|---|---|
| 1. | Abduka Munavari. | 34A. | Resolved that license be granted provided that non-inflammable materials are used for roofing and that all the rules relating to house building are observed. |
| 2. | Raman Padmanabhan. | Do. | Do. |
| 3. | T. Sundra Rajoo. | Do. | Do. |
| 5. | Musthava Mytheen Pichn. | Do. (well) | Sanctioned. |

VI. *Disposal of petitions.* Nil.

VII. *Prosecutions.*

| No. | Name. | Section. violated | Nature of violation. | Resolution. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Palavasom Sankili. | 38. | Occupation of Sircar land without license. | Prosecution sanctioned. |
| 2. | Rakasi. | Do. | Do. | Do. |

| No | Name | Section violated | Nature of violation. | Resolution. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Hydross Mahomad-Ali | 18 | Trade in timber without license. | Prosecution sanctioned |
| 4 | Gopala Pillay. | Do. | Do. | Do |
| 5. | Malukku Mahomed Musa. | 81 A. | Putting up a building without license. | Do |
| 6 | Kassian Pillay Sultan Pillay. | Do. | Do. | Do. |
| 7. | Chandrasekharan Pillay. | Do. | Do | Do. |
| 8 | Abdul Kadir. | Do. | Do. | Do |
| 9 | M Padmanabha Pillay. | 58. | Trade in Kerosine without license | Do. |
| 10 | Munni Lala. | Do. | Do. | Do |
| 11 | Muthuswamy Sree-Rangom. | Do. | Do | Do |
| 12 | Thanky Padmanabhan Parameswaran. | Do | Do | Do. |
| 13. | Pakir Mytheen Pillai. | Do. | Do | Do |
| 14 | Nilacantan Ramakrishnan | Do | Do. | Do |
| 15 | Mathavi Madee. | Do | Do. | Do. |
| 16 | Arunagam Pillay | 58. | Trade in Kerosine without license. | Prosecution sanctioned |
| 17 | Kalon | Do. | Do. | Do. |
| 18. | Kali Ramakrishnan | Do. | Do. | Do. |
| 19 | Aiyappan Krishnan. | Do. | Do | Do. |
| 20. | Peer Mahomad | Do | Do. | Do. |
| 21 | Andi Madan Meenakshi. | Do | Do. | Do |
| 22 | Asen Osmah. | Do | Trade in Kerosine oil & fire wood without license. | Do |
| 23 | Mathavan Mathu. | Do. | Do. | Do. |
| 24 | Arunachalam Pillay Narayana Pillai. | Do. | Do. | Do. |
| 25 | Narayanan Raman. | Do. | Do | Do. |
| 26 | Velayudhan Kunaran | Do | Setting up a brick-kiln without license | Do |
| 27 | Mallan Palpu | Do. | Do. | Do. |
| 28 | Padmanabhan Pirla. | Do. | Do. | Do. |
| 29. | Chudalamuth Velu. | Do | Do. | Do. |
| 30 | Pappan Sankaran. | Do | Do. | Do |
| 31 | Keshan Padmanabhan | Do. | Do. | Do. |
| 32 | Pappan Sankaran | Do. | Do | Do. |
| 33 | Rayan Kochappi | Do. | Do. | Do. |
| 34 | Perumal Raman. | Do | Do. | Do. |
| 35 | Kolandi Narayanan. | Do. | Do | Resolved that the man be excused as it is reported that he has subsequently obtained a license. |
| 36 | Peter Fernandez. | 55 & 56. | Slaughter of animals without license. | Prosecution sanctioned. |
| 37. | Manuel Fernandez. | Do. | Do. | Do. |
| 38 | Thomas Fernandez. | Do. | Do. | Do. |
| 39 | Innas Cruz. | Do. | Do. | Do. |
| 40 | Antony Gomez. | Do. | Do. | Do |
| 41 | Lazar Fernandez. | Do. | Do. | Do. |

| No. | Name. | Section violated. | Nature of violation. | Resolution. |
|---|---|---|---|---|
| 42. | Pakir Pillay Krishna Pillay. | 55&56 | Slaughter of animals and trade in meat without license. | Prosecution sanctioned. |
| 43. | Isaac Adima Pillai. | 115 | Failure to give information *in re* Vital Statistics | Do |
| 44. | Padmanabha Pillay. | Do. | Do | Do. |
| 45. | Kasinadan Pichandy | Do. | Do | Do |
| 46. | Madhavan Pillay | Do | Do. | Do |
| 47. | Madavan | Do. | Do. | Do |
| 48. | Sahhu Pillay | Do. | Do. | Do |
| 49. | Appavo | D | Do | Do. |
| 50. | Sundram | Do | Do. | Do |
| 51. | Thomas Thulas. | Do | Do | Do |
| 52. | Raman. | Do | Do | Do. |
| 53. | Raman Pillay | Do | Do | Do |
| 54. | Mary Antony | Do | Do | Do. |
| 55. | Auchy | Do | Do | Do. |
| 56. | Kuchappy | Do | Do | Do |
| 57. | Kunjan | Do. | Do | Do. |

M. PALPU PILLAY,
President.

## TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, KAYANKULAM.

Proceedings of an ordinary meeting of the Committee held on Saturday the 22nd November 1913/7th Vrischigam 1089.

*Present.*

| | | |
|---|---|---|
| Mr. | A E. John, B. A., M. B. & C. M., | President. |
| M R Ry | K. R. Sankara Pillay Avergal | |
| ,, | A Krishna Pillay Avergal. | |
| ,, | E. N Kesava Pillai Avergal, B. A | |
| Sahib Bahadur | N Sedhik Sait | |

I. Read --

Government letter No. G 4980 dated 8th November 1913 forwarding copy of Government Proceedings No. G. 4462 dated 29th September 1913 *re* allowance to the local authorities for Plague observation under the Town Improvement Committees.

Recorded.

(2) Letter No 4985 dated 8th November 1913 forwarding copy of letter No G. 4978 dated 7th November 1913 sent to the Financial Secretary informing that the Government have already apportioned the liabilities of the officers concerned and that therefore Mr H. J. D'Lemos cannot be called upon to pay the amount due from the Overseer also and that the Committee may be asked to put forth their best efforts for the recovery of the amount due from the Overseer and to report the result to the Government

Resolved that the Government may be requested to permit to write off the amount due from the Overseer as it is not possible to recover the amount from him in any way and that the Government be informed that a sum of Rupee 1 20 2 is due to the Overseer from the Committee as pay for the month of Ani 1088 and this amount be realized to the Committee fund

(3) Letter No. G 5178 dated 19th November 1913 informing that as the Government consider the objection raised by the Acting Director of Registration is reasonable, the erection of the cattle pound in the premises of the Sub Registry Office cannot be permitted.

Recorded

Resolved that the Government be requested to publish a notice in the Gazette abolishing the pound as there is no place in the town for the erection of the Cattle Pound.

II Read —

Account Office letter No O A. D 125/29.8 dated 14th November 1913/29th Thulam 1089 forwarding copy of Government order No G 4978 dated 7th November 1913 and asking to inform the further action has been taken for the recovery of the money due from the Overseer and to report the result of the Committee's efforts to recover the money.

Resolved that the Account Office also be informed of the resolution No 2 *Supra.*

III Read :-

Sanitary Commissioner's letter No. 1536 dated 10 11-13 *re* early despatch of Vaccination monthly return of the Vaccinator under the Committee.

Resolved that the Vaccinator be asked to send the same early in future.

IV Read --

Letter No 306 dated 15-11-13 from the Assistant Engineer Mavelikara informing that he does not see the necessity for the removal of the trees as required by the President.

Resolved that the Government be requested to send immediate order to the Public Works Department for the removal of the trees.

V Read --

Petition dated 7-4 89 from Kunchu Meera Mamathu of Kachuveetil requesting that his case under trial in the local Magistrate's Court be compounded.

Resolved that the case be compounded if he pays the license fee of Rs 12 together with a compounding fee of 7 chakrams.

(3) Petition dated 7-4-89 from Haji Osman Habib Sait of Puthenpanilaka sala puraydam stating that he was not able to appear before the meeting as per notice issued to him and he is willing to take up license for same.

Resolved that he may be excused and a license be granted to him for collecting up to 25 maunds of coir as he paid the license fee at once.

The following licenses have been sanctioned

(1) Nizar Sendi Madhava Sena—ഒപൊന്നംപ്പുവ

(2) Geevarghese Kochu—Kerosine oil

(3) Amin Elia—Cocoanut shells

(4) Geevarghese Kochu— Do

(5) Thoren Mashee Kunju Mammathu—ഒപൊന്നംപ്പുവ്

(6) Velumpan Narayanan—Cocoanut husks

(7) Atima Asanarukunju—Coir

(8) Vava Mytheenkunju—Kerosine oil

(9) Rajuban Ayen Rama Ayen—Coir

(10) Thekin Matheen Mammathu—Nuxvomica

(11) Geevarghese Geevarghese—Cocoanut shells

(12) Meeralakunju Vava—Dry fish

(13) Geevarghese Philipose—Bamboo

(14) Ettacherry Mammathu—Copra

Petition dated 18th November 1913 from Thomas Verghese of Pookolal Veedu in Kayankulam requesting to permit the construction of the verandah of his shops in the local limits and the Conservancy Overseer's report thereon

Resolved that permission be granted

The meeting dispersed at 6 P. M.

A. E JOHN
President

## TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, SHENCOTTAH.

Proceedings of an ordinary meeting of the Committee held at 4 P. M. on Saturday the 7th Vrischigom 1089/22nd November 1913, at the Committee's Office.

*Present*

| | | |
|---|---|---|
| M. R. Ry. | G. Sankaranarayana Aiyar Avergal, | Chairman |
| .. | S. Shanmukhasundaram Pillai Avl. | |
| .. | K. Sivanperumal Pillai Avl | |
| .. | A. Arunachala Asary Avl | |
| .. | K. Sattanatha Karayalar Avl | |

I. All the 4 members named above (Mr. Sattanatha Karayalar joined the meeting at ... M.) were present since 4 10 P. M. and awaited the arrival of the President who not having turned up all the members unanimously voted Mr. G. Sankaranarayana Aiyar to the chair for the day.

II. Letters.

1. Read letter No G. 4050 dated 19-11-13 from the Chief Secretary to Government sanctioning the appointment of Mr. G. Sankaranarayana Aiyer as a non-official member of this Committee for a period of three years.

Recorded

2. Read letter No G 4903 dated 4-11-'13 from the Chief Secretary to Government forwarding copy of Proceedings No. G 4552 dated 5-10-1 .

Recorded

3 Read letter No G 4916 dated 4-11-'13 from the Chief Secretary sanctioning the appointment of T Shaik Hussain Shahib as a full time Vaccinator.

Recorded

4. Read letter No. G 4950 dated 8-11-'13 from the Chief Secretary to Government forwarding copy of Government Proceedings No. G. 4462 dated 29 9-'13 *re* T 1. C's taking charge of Plague observation etc.

Resolved that the matter be allowed to lie over for a meeting of the full Committee and the President

5. Read letter No. G. 5174 dated 19-11-'13 from the Chief Secretary, informing that the sale proceeds of unclaimed stone mill must go to the Government General Revenue.

Recorded

6 Read letter No. R/c 1599 dated 3-4-'89 from the Forest Divisional Officer informing that no one in Shencottah Town has till now registered his property mark for trading in timber during 1089.

Recorded

7. Read letter No. 605 dated 5/7-10-'13 from the local Assistant Engineer *re* the grant of permission to Mr. Sattanatha Karayalor to put up a culvert.

Resolved that permission be granted on the applicant's executing a bond agreeing to remove the same when the Committee want him to do so

III Proposals and reports by the President

1 Consideration of forming a Sub-Committee to frame rules regarding the cattle fair.

Resolved that the matter be allowed to lie over for a fuller meeting.

2 Confirmation of licenses granted by the President under Section 58

Read and confirmed the list of licenses granted by the President

At this stage Mr. K Sattanatha Karayalor appeared

3 Consideration for making the furniture.

As Mr V Subbiah Pillay agrees to take up the supply and none other offering resolved that a sum of Rs. 50 be advanced to him on taking from him a receipt to the effect since none else would accept the low rate of the estimate

IV. Proposition by members.

1 Read letter No. 145 dated 23-3-89 from the local Sub-Registrar requesting to have the hour of meeting changed from 4 P. M. to 6 P. M.

Resolved that the matter be allowed to lie over for a fuller meeting.

2 Read letter from Mr. B Annda Pillay *re* the formation of quorum during meetings.

Resolved that the matter be allowed to lie over to next meeting since the author of the letter is not present now.

V. Disposal of petitions

1 Read petition from Valans *re* the use of old pottery kiln.

In continuation of Resolution No VI dated 25-2-'89 it was resolved that the Overseer be asked if prosecutions on Valans as per Resolutions of 20-12-'88 and 8-1-89 have been started against, if not to explain the cause of delay.

2 Read petition from Aiyamperumal Asary about the removal of a cocoanut tree

Resolved that this petition cannot be considered since Section 14 clause 5 of T. L. C. Regulation prohibits it.

Further resolved that the petitioner be informed that he must remove the tree forthwith

3. Read petition from K. Sundararaja Aiyer about an [illegible] lying in the street and the Overseer's report No. 77 dated 19-3-'89 on the subject

Resolved that the Overseer be ordered to put it below the earth through his sweepers.

The meeting dispersed at 6-40 P. M. for want of light.

G. SANKARANARAYANA AIYER,
Chairman.

## TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, MAVELIKARA

Proceedings of the ordinary meeting of the Committee held on Saturday the 14th Vrichikom 1089 at 5 P. M. in the local H. G. S. School.

*Present.*

M. R. Ry. N. K. Krishna Pillai Avergal, L. M. & S. President.
" T. I. Cherian Avergal, B. A.
" A. Narayana Iyer Avergal, B. A. L. T.
" M. Unaya Varma Raja Avergal, B. A.
" V. Raghava Kurup Avergal.
" P. K. Kochy Avergal.

The minutes of the previous meeting were read and passed.

I. Read Reminder No. J dated 5-11-13 from the Ag. Sanitary Commissioner regarding the submission of the Return of Births and Deaths for Kanny 1089.

Recorded.

II. Read Letter No. 1597 dated 10-11-13 from the Sanitary Commissioner regarding the submission of the Vaccination Monthly Return of each month to the Asst. Sanitary Officer so that it might reach him on or before the 10th of the succeeding month.

Recorded.

III. Read Proceedings of Government No. G. 4980 dated 8th November 1913 regarding Plague observations to be done hereafter by the Conservancy Overseer or Vaccinator of the Town, who will be remunerated for his extra work.

Recorded.

IV. Read Letter No. O. A. D. 124/28 dated 14th November 1913 from the Account Officer stating that the Returns of the detailed statement of the Permanent Establishment of the local T. I. C. are not necessary for 1089 as the Committee came into existence only from Kanny 1089.

Recorded.

V. Read Letter No. G. 5127 dated 18th November 1913 from Huzur Cutcherry stating that the Monthly Returns of the Vaccinators in the Town Improvement Committees should be submitted by them to the respective Presidents who should forward the same to the Sanitary Officers of the districts concerned so as to enable the latter to include these figures in their Monthly Statements of vaccination.

Recorded.

VI. Read Letter No. G. 5101 dated 17th November 1913 from the Chief Secretary to Government enquiring what funds the Committee had at its disposal.

Recorded.

VII. Read Letter No. G. 5112 dated 17th November 1913 from the Chief Secretary to Government forwarding 10 copies of the Towns Conservancy and Improvement Regulation.

Recorded.

VIII. Read Letter No. Fl. 34/29070 dated 17th November 1913 from the Chief Secretary to Government forwarding one copy of the Account Code, Part II.

Recorded.

IX. Read Proceedings of Government No. G. 5214 dated 21st November 1913, stating that any person storing timber even though it be for Government purposes within a Town Improvement Committee Town shall take out a license under section 53 of the Regulation.

Recorded.

X. Read Letter No. 2108/L. R. 89 from the Dewan Peishcar, Quilon, as to what sect the Christian member elected from the local T. I. C. for the ensuing Session of the S. M. P. Assembly belonged.

Recorded.

XI. Read petition from Philipose Tharakan Oommanaman, Kanjirathoomood, Puthiya Kavu, Mavelikara, wherein it was stated that the compound Survey No. 141/6 is situated south of Puthiya Kavu Thurvu is his property; and he requested that as he had no other house available for occupation the Committee should order that the market now held there, should be removed from that place.

Recorded.

With regard to the last it was resolved that, in view of the existing conditions in which the compound is said to be at present, the Committee had no reason to interfere at that stage.

The consideration of suitable subjects to be presented by the local T. I. C. member at the ensuing Session of the S. M. P. Assembly was next proposed and it was resolved that it should be taken up at a fuller meeting to be held later on.

N. K. KRISHNA PILLAI,
President.

## TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, TRIVANDRUM

Proceedings of the meeting held on Saturday the 8th November 1913/23rd Thulam 1089.

*Present*

| | |
|---|---|
| M. R. Ry. M. Palpu Pillay, Avl., B. A., | President. |
| „ S. N. Krishna Aiyar, Avl., B. A. & B. L., | Vice President. |
| „ K. Muthunayagom Pillai Avl, B. A. | |
| „ S. S. Krishna Aiyengar Avl., B. A. & B. L. | |
| „ K. Parameswaram Pillai Avl., B. A. & B. L. | |
| Mr. P. T. Jacob L. M. & S. | |
| Bahadur Sahib Haji Dawood Haji Jaffar Sait | |

*I. Letters from Government.*

1. Read No. G. 4769 dated 27-10-'13 re sinking of tube wells in the town.

Recorded.

2. Read No. G. 4765 dated 27-10-'13 forwarding copy of letter No. G. 4764 dated 27-10-'13 to the Honorary Secretary, to place the Jubilee Town Hall at the disposal of the President for the election of a Non-Official Member on 25-3-1089.

Recorded.

*II. Proposals and reports by the President.*

1. Read Ag. Health Officer's report Nos. 75, 76, 77 and 78 dated 16-3-89 and 18-3-89 respectively *in re* disbursement of the amounts for repairing certain carts.

Resolved that the Asst. Engineer be requested to check the bills.

2. Read Ag. Health Officer's report No. 79 dated 19-3-'89 submitting estimate for putting up a door-way in Annaval street in connection with private scavenging.

Sanctioned.

3. Purchase of a "Dexter" numbering machine and ink.

Sanctioned.

4. Printing of bill collector's day book forms.

Sanctioned.

5. Read list of persons who have not submitted objection petitions with reference to notices issued to them *in re* house-tax.

Resolved that the tax proposed be levied.

*III. Proposition by members.* Nil.

*IV. Progress report and statement of receipts & expenditure.* Nil.

*V. Issue of notices and licenses.*

*A. Notices.* Nil.

*B. Licenses.*

| No. | Name. | Section. | Resolution. |
|---|---|---|---|
| 1 | Narayanan Pillai Neelamma Pillai | 70 A. | Sanctioned. |
| 2 | Pana Pillai Kanakku Ooday in Padmanabhan | Do. | Refused. |
| 3. | Subba Ram Thulja Ram | Do. | Sanctioned. |
| 4. | Rev. Father Lopez. | 31 A | Do. |
| 5. | Padmanabhan Muthavan | Do. | Do. |

*VI. Disposal of petitions.* Nil.

*VIII. Prosecutions.*

| No. | Name | Section violated | Nature of violation | Resolution |
|---|---|---|---|---|
| 1. | V. A. Ramanatha Raju. | 34 A. | Putting up a building without license | Sanctioned. |
| 2. | Kesbavan | 33 | Occupation of Sirkar ground without license | Do |
| 3 | Velu Pillai. | 53 | Trading in Kerosine oil without license | Do |
| 4 | Valiyandhan Narayanan. | 53 | Do. | Do |
| 5. | Sankaran Narayanan | Do | Do | Do |
| 6. | Krishna Pillay. | Do | Do | Do |
| 7. | Perumal Kochunni ... | Do | Do | Do |
| 8. | Bava Abdul Kadar. | Do. | Storing dried fish without license | Do |
| 9 | Kasam Pillay Kadir Pillay | Do | Trading in Kerosine oil without license | Do |
| 10 | Ismail Pillay Muran Pillay | Do | Do | Do |
| 11. | Raman Govindan | Do | Do | Do |
| 12. | Narayanan Velayudhan | Do | Do | Do |
| 13. | Hussain ... Ali Mammathai | Do | Do | Do |
| 14. | Ayyappan Pillai ... | Do | Do | Do |
| 15 | Kumaran Madhavan | ... | Trading in cadjans without license. | Do |
| 16 | V. Lowe | Do | Trading in Kerosine oil without license | Do |
| 17 | Padmanabhan Velayudhan | Do | Do | Do |
| 18 | Padmanabhan | Do | Do | Do |
| 19 | Raman Sankaran | Do | Do | Do |
| 20. | Mahomed Mahamed Pillai Syed Mahamed Pillai | Do | Do | Do |
| 21. | Mahomed Mahamed Athman Kannu | Do | Do | Do. |
| 22 | Kochu Kutty Kutty | Do | Do | Do |
| 23 | Anantham Ammal | 52 & 82 | Disobedience of notice. | Do |
| 24. | Ramaswami Asari | Do | Do | Do |
| 25. | Nagamani Pillay | Do | Do | |
| 26. | Madhavan Vydhian | 45 & 82 | Do | Do |
| 27 | Chinnah Sankili | 52 & 82 | Do | Do |
| 28 | Pakkavasom Madaswami Moopan | Do | Do | Do |
| 29 | Esu Kasim Pillay. | Do | Do | Do. |
| 30. | Chellam Pillay. | Do | Do. | Do |
| 31 | Vyravan ... Lakshmi Pillay | Do. | Do | Do |
| 32. | Narayana Pillay. | Do | Do | Do |
| 33. | Narayani Amma | Do | Do | Do |

M. PALPU PILLAY
President.

## TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, ALWAYE.

Proceedings of the meeting held at 4 P. M. on Monday the 9th Vrischigom 1089, at the Sub-Registrar's Office, Alwaye.

*Present*

| | | |
|---|---|---|
| M. R. Ry. | C. K. Nagam Pillai Avergal, B. A., | President. |
| ,, | N. Govindan Pandalay Avergal B. A. & B. L. | |
| ,, | Gopala Pye Avergal. | |

I Read the following Government letters :—

(1) No. G. 4903 dated 4th November 1913 forwarding G. O. No. G. 4552, dated 5th October 1913.

Recorded.

(2) Nos. G. 1950, dated 8th November 1913 & G. 5122, dated 18th November 1913 re the appointment of a local authority for Plague observation.

Resolved that Government may be requested to appoint a separate Vaccinator on Rs. 10 per mensem, who may be deputed to the work of Plague observation also.

(3) No. G. 5214 dated 21st November 1913 forwarding G. O. No. G. 4785, dated 22nd October 1913.

Recorded.

II. Read letter No. J. 727, dated 11th November 1913 from the District Magistrate Kottayam, re the appointment of the local pound keeper.

Recorded.

III Read the following reports of the Sanitary Inspector.

(1) No. 18, re the slaughtering of an animal by Aurasal Oasey and three others without license.

These four persons appeared and tendered their explanations.

Resolved that the offence be compounded on payment of rupees two.

(2) Nos. 21, 22 & 28, re the temporary occupation of puramboke without license.

Resolved that notices may be issued to the persons concerned to show cause why they should not be prosecuted.

(3) No. 31, re the necessity of Police patrol in the market on market days.

Resolved that the President be requested to address the Circle Inspector, Alwaye, on the subject.

IV Read President's letter No. 77, dated 26-3-89 to the Sanitary Inspector, re the insanitary condition etc. of certain parts of the town.

Read also, the explanation submitted by the Sanitary Inspector thereon.

Resolved that the Sanitary Inspector be warned this time as his explanation is not satisfactory.

V. Read letter from the Joint Secretary & Treasurer Coronation Committee, Alwaye handing over to the Committee two petroleum lights together with posts.

Resolved that the same be accepted with thanks and a copy of the resolution be sent to the Secretary.

Resolved also, that a Sub-committee consisting of Messrs. N. Govindan Pandalay, Sundaram Iyer, and Gopala Pye, be appointed to report how these lights may be utilised by the Committee.

VI Read the following applications for licenses & the Sanitary Inspector's report thereon.

| Names | Nature | Resolution of the Committee |
|---|---|---|
| Mr 'thera Bappu | Storing Fish. | License cannot be granted as the place is not suited for the purpose |
| Hajeeluth Athuman | Trading in Kerosine. | Sanctioned. |
| Krishna Pye, Janardhana Pye | Do | Do |
| Raman Krishnan | Do. | Do |
| Shungunny Menon | Manufacturing lime. | Do |
| Pappu Kakku | Do | Do |
| Iyappan Kandankan | Putting up building | Do |
| Ittunan Velayudhen | Do | Do |
| Makotha Govindan | Do | Do |
| Varki Mathai | Do | Do. |
| Meethian Mammali | Do | Do |
| P Krishna Pillai | Do | Do |

VII. Read petitions from the following persons praying that the prosecutions started against them may be compounded

Iyappan Kandankon
Pethu Peru
Padmanabhan Parameswaran
Easwaran Velayudhen

Resolved that the charges against them be compounded on payment of a compounding fee of 1, Rs

Resolved also, that the prosecution already started be withdrawn

The meeting dispersed at 6 P. M

C K NAGAM PILLAI,
President

## NOTIFICATION

No. G. 260

Under sanction of His Highness the Maha Raja, it is hereby notified that the following amendment is made in the revised House-scavenging Rules for the town of Trivandrum, published on page 1926 of the Government Gazette dated the 8th October 1912

Rule V - Insert after the words "as they think fit" at the end of the rule, the following —

"Provided however, that the rates fixed by the Committee under this rule may be reduced or enhanced by the Government in any manner they deem proper.

Huzur Catchery,
Trivandrum, 21st January 1914.

By order,
A J VIEYRA,
Chief Secretary to Government

നംബർ ൮. ഛന്ദ.

പരസ്യം.

കല്പനപ്രകാരം ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ ൧൦൮൭-ാം വർഷം ഒക്ടോബർമാസം ൨൨-ാം-ലെ ഗവർമ്മെണ്ട് ഗെസറ്റ് ൧൪൭൦-ാം വശത്തു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലെ വീടുകളിൽ ചെന്നു മലംവാരി കൊണ്ടുപോകുന്ന വകകളെ പറ്റിയുള്ള ചട്ടങ്ങളിൽ താഴെ പറയുന്നതുപോലെ ഭേദപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ചട്ടം ൬.

ഈ ചട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ "ഇല്ലപ്പെടുത്താവുന്നതാകുന്നു" എന്നതിനു പിന്നീടു താഴെ വരുന്നതിനെ ചേർക്കണം.

"എന്നു മാത്രമല്ല കമ്മിററി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്കുകളെ ഗവർമ്മെന്റിന്റെ യുക്തംപോലെ കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു"

ഹജൂർക്കച്ചേരി,<br>തിരുവനന്തപുരം,<br>൧൯൧൪ ജനുവരി ൨൮-ാം.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,<br>എം. ജെ. വീയറാ,<br>ഗവർമ്മെണ്ട് ചീഫ് സിക്രട്ടറി.

**Rules regarding the introduction of house scavenging in the Town of Shencottah, framed under Section 68 of the Towns Conservancy and Improvement Regulation, and passed by His Highness the Maharaja on the 11th January 1914**

I. House scavenging will be compulsory throughout the town. But the Committee may exclude from the operation of these rules any house or group of houses in the town for want of easy access to the premises in them, absence of other facilities for scavenging, or such other reasons.

II. A register containing the Town Improvement Committee numbers of the houses scavenged, the name of the owner and of the occupier and the amount of the scavenging fees payable, shall be prepared and kept in the Committee's office.

III. The scale of fees payable is given below:— A monthly fee on the monthly rental value of houses be charged as follows:—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | With a rental of | half—a—rupee and under | —2 Chs per month |
| 2. | Do | one rupee and above half | —3 Chs |
| 3 | Do. | two rupees and above one | —4 Chs |
| 4 | Do. | Four rupees and above two Rs. | —7 Chs. |
| 5 | Do | Above four rupees | —10 Chs |

IV. The tax payable by a person in charge of a factory, mill or other industrial establishment, or a school, hotel, market or other institution, public or private, shall be fixed by the Committee, from time to time, at such rate as they think fit.

V. The fee is generally leviable from the occupier of the house, if he be not the owner also. But, in any special case, the owner may be called upon to pay at the discretion of the Committee.

VI. The fees are payable quarterly within the first fifteen days of each quarter.

VII. Unoccupied houses which have not to be scavenged are not to pay any fees, and if a house becomes vacant in the middle of a quarter, an amount proportionate to the number of half months for which it has been vacant will be refunded.

VIII. Owners or occupiers of houses shall be required to provide such privies as may be ordered by the Committee or its nominee in each case and at such sites as may be approved of by them and make such arrangements as may be required by them to facilitate cleaning by the scavengers and inspection by the Officers of the Committee.

IX. The scavenger will call between 6.30 A. M. and 10 A. M. or between 3 P. M. and 5 P. M. every day and announce himself before entering a privy.

X. Any complaints regarding the conveyance will be addressed to the President, who will take such action as may be called for in each case.

XI. Whoever disobeys any direction given or any notice issued by the President under these rules shall be liable to punishment under Section 82 of the Towns Conservancy and Improvement Regulation III of 1076 as amended by Regulations V of 1085 and II of 1088.

By order,
M. RAJA RAJA VARMA,
Under Secretary to Government.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 23rd January 1914.

൧൦൭൯-ാമാണ്ടത്തെ ൩-ാം റെഗുലേഷനാലും ൧൦൮൫-ാമാണ്ടത്തെ ൫-ാം റെഗുലേഷനാലും ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ൧൦൭൬-ാമാണ്ടത്തെ ൩-ാം റെഗുലേഷനു അനുസരിച്ചു ഏർപ്പെടുത്തിയ പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടി യോഗങ്ങൾ നടത്തേണ്ട വഴിയെപ്പറ്റി ഗവർമ്മെണ്ടു കല്പിച്ചു അനുവദിച്ച (ബൈലാസ്) ചട്ടങ്ങൾ

൧. പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിയുടെ യോഗം സാധാരണമായി എല്ലാ മലയാള മാസത്തിലും അവസാനത്തെ ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഉച്ചതിരിഞ്ഞു കൂടണം. ആ ദിവസം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒഴിവു ദിവസം ആയിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം യോഗം കൂടണം.

൨. ഓരോ യോഗം കൂടുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ച മൂന്നു ദിവസത്തിനു മുമ്പു, സാധാരണമായി, പ്രസിഡെണ്ട മെമ്പർമാർക്കു അറിയിപ്പു കൊടുക്കണം. ആ അറിയിപ്പു സൌകര്യമായിരിക്കുന്നെടത്തോളം ആ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൩. വല്ല മെമ്പറും വല്ല വിഷയത്തെപ്പറ്റി കമ്മിട്ടിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ യോഗദിവസത്തിനു ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തിനു മുമ്പെ അതിനെപ്പറ്റി പ്രസിഡെണ്ടിനെ രേഖാമൂലമായി അറിയിപ്പു കൊടുക്കണം. പ്രസിഡെണ്ട് യോഗത്തിൽ നടത്തപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ആ വിഷയത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തണം.

൪. പട്ടണങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിഷ്കാരത്തിനും ഉള്ള റെഗുലേഷനിലെ ചട്ടങ്ങൾ സംബന്ധമായി വല്ല സംഗതിയെപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വകയ്ക്കായി ഉചിതം എന്നു വിചാരിക്കുന്നിടത്തോളം എണ്ണം അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന സബ് കമ്മിട്ടികളെ കമ്മിട്ടി തക്കതു സമയം അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നു നിയമിക്കാം.

൫. സബ് കമ്മിട്ടിയുടെ ജോലി, വല്ല പ്രത്യേക സംഗതിയെക്കുറിച്ചു ക്രമമായ നിശ്ചയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അതിനെപ്പറ്റി നടപടി നടത്തുന്നതിനു കമ്മിട്ടിയെ സഹായിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ ഉപദേശമായി മാത്രം ഇരിക്കുന്നതാകുന്നു.

൬. കമ്മിട്ടി കൂടുന്നതിനു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്തു കോറം തികഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യോഗകാര്യം ഉടനെ ആരംഭിക്കാം. കോറം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ യോഗത്തെ മാററി വെയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പായി പ്രസിഡെണ്ട് പതിനഞ്ചു മിനിട്ടു സമയം കാത്തിരിക്കണം.

൭. പ്രസിഡെണ്ട് ഹാജരില്ലാതിരിക്കയും കോറം ഉണ്ടായിരിക്കയും ചെയ്താൽ, ഹാജരുള്ള മെംബർമാർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു ഒരു അദ്ധ്യക്ഷനെ തിരിഞ്ഞെടുക്കണം; എന്നാൽ അതിൽപിന്നീടു യോഗം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ പ്രസിഡെണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അദ്ധ്യക്ഷൻ പ്രസിഡെണ്ടിനു സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം.

൮. യോഗാരംഭത്തിനുള്ള നിശ്ചിത സമയാനന്തരം ൧൫ മിനിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രസിഡെണ്ട് ഹാജരില്ലാതിരിക്കയും കോറം ഇല്ലാതിരിക്കയും ചെയ്താൽ, യോഗം അടുത്ത വാരത്തിലെ ആ ദിവസത്തിൽ ആ സമയം ആ സ്ഥലത്തു കൂടുന്നതിനായി മാററിവെയ്ക്കണം.

൯. യോഗം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ വല്ല സമയത്തും കോറം ഇല്ലെന്നു കണ്ടാൽ പ്രസിഡെണ്ടൊ, അദ്ധ്യക്ഷനൊ, യോഗനടപടികളെ ഉടൻ നിർത്തിവെയ്ക്കയും യോഗത്തെ ഉടനെ പിരിക്കയൊ കോറം തികയുന്നതിനായി ൧൫ മിനിട്ടു നേരം താമസിക്കയൊ ചെയ്യുകയും വേണം. ഈ ൧൫ മിനിട്ടിനിടയിൽ കോറം തികയുന്ന പക്ഷം നടപടി വീണ്ടും തുടങ്ങാം. അല്ലാത്ത പക്ഷം യോഗത്തെ മാററിവെയ്ക്കണം.

൰. പ്രസിഡെണ്ടൊ അദ്ധ്യക്ഷനൊ യോഗനടപടികളെ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു. ആക്ഷേപിക്കുന്ന സംഗതികളെ എല്ലാം പ്രസിഡെണ്ടൊ അദ്ധ്യക്ഷനൊ തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീർച്ച അവസാനത്തീർപ്പായിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

൨൦. ഒരു യോഗത്തിൽ വല്ല വിഷയത്തെയും പററിയുള്ള ആലോചന പ്രസിഡണ്ടോ അഗ്രാസനനോ മെംബരോ ഒരു പ്രയോഗത്തിന്റെ രീതിയിൽ ആരംഭിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨൧ ഒരു മെംബരാൽ ശരിയായ അറിയിപ്പു കൊടുക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രയോഗത്തെ, ആ മെംബരില്ലാത്തപക്ഷം, ആ മെംബരാൽ രേഖാമൂലം അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നാൽ, യോഗത്തിൽ ഹാജരുള്ള ഏതു മെംബരും പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

൨൨. വല്ല പ്രയോഗത്തിലും അനേകം സംഗതികളുള്ളപക്ഷം പ്രസിഡണ്ടിനോ അഗ്രാസനനോ തന്റെ യുക്തംപോലെ ഓരോ വിഷയത്തേയും പ്രത്യേകമായി തീരുമാനിക്കത്തക്കസ്ഥിതിയിൽ ആയതിനെ പിരിക്കാവുന്നതാകുന്നു

൨൩ ഒരാൾ പ്രയോഗിക്കയും മറെറാരാൾ അനുകൂലമായി പറകയും ചെയ്യാത്തതിനെ പ്രസിഡണ്ടിനോ അഗ്രാസനനോ യോഗത്തിനു പ്രതിപാദിക്കാവുന്നതല്ല, പേപ്പറുകളെ റിക്കാർഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്കമ്മിട്ടിയുടെ നടപടികളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക എന്നിവയെപ്പോലുള്ള പതിവു നിശ്ചയങ്ങൾ ഒഴികെ, ഓരോ പ്രയോഗത്തിലും ഓരോ ഭേദഗതിയും ഒരാൾ പ്രയോഗിക്കയും മറെറാരാൾ അനുകൂലമായി പറകയും ചെയ്യണം. മറെറാരാൾ അനുകൂലമായി പറയാത്തപക്ഷം ആ പ്രയോഗത്തെയോ ഭേദപ്പെടുത്തലിനെയോ തള്ളേണ്ടതാകുന്നു

൨൪. ഓരോ പ്രയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭേദഗതിയെ തീരുമാനിച്ചതിൽ പിന്നീടു മാത്രമേ അടുത്തതിൽ പ്രവേശിക്കാവൂ. എന്നാൽ വല്ല ഭേദഗതിയേയും പ്രയോഗിക്കയും മറെറാരാൾ അനുകൂലമായി പറകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം, ആ ഭേദഗതികളെ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ വിട്ടോ, ഇടയിൽ ചേർത്തോ കൂട്ടിയോ ഭേദപ്പെടുത്താമെന്നു വല്ല മെംബരും നിർദ്ദേശിക്കാം; ആ നിർദ്ദേശത്തെ വല്ല മെംബരും അനുകൂലിക്കുന്നപക്ഷം, ഭേദഗതിയെ ഭേദപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം ആദ്യമായി യോഗം തീരുമാനിക്കേണ്ട വിഷയമായിരിക്കുന്നതും.

൨൫ ഓരോ ഭേദഗതിയും, ഭേദപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രയോഗത്തിനു സംബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം; ഒരു പ്രയോഗത്തെ നേരെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതായ ഭേദഗതി അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതല്ല.

൨൬. പ്രയോഗിക്കപ്പെടുകയും അനുകൂലിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു നിർദ്ദേശത്തെയോ ഭേദഗതിയെയോ യോഗത്തിന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ പിൻവലിക്കാൻ പാടില്ല.

൨൭ വല്ല ഭേദഗതികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ തീരുമാനിച്ചതിനു ശേഷം, വല്ല ഭേദഗതിയും സ്ഥിരപ്പെട്ടതായപക്ഷം ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പ്രകാരമുള്ള ആദ്യ നിർദ്ദേശത്തെയോ, ഭേദഗതികളെ ഒന്നും സ്ഥിരപ്പെടുത്താത്തപക്ഷം ആദ്യ നിർദ്ദേശത്തെ തന്നെയോ, പററി എല്ലാ മെംബർമാരുടെയും അനുകൂല പ്രതികൂല ഭാവങ്ങൾ അറിയണം.

൨൮ ഓരോ നിർദ്ദേശത്തെയോ ഭേദഗതിയെയോ പററി ഓരോ മെംബറിനും ഒരിക്കലേ സംസാരിപ്പാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളൂ; എന്നാൽ സംസാരിക്കാൻ അവകാശമുള്ള മററു മെംബർമാർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലെന്നു പ്രസിഡണ്ടോ അഗ്രാസനനോ നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഒരു നിർദ്ദേശത്തിന്റെയോ ഭേദഗതിയുടെയോ പ്രയോക്താവിനു മറുപടി പറവാൻ അവകാശമുണ്ട്; താൻ പ്രയോഗിച്ച വല്ല വാക്കുകളെക്കുറിച്ചു ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വല്ല തെററിദ്ധാരണകൾ സമാധാനം പറവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വല്ല മെംബർമാർക്കും പ്രസിഡണ്ടിന്റെയോ അഗ്രാസനന്റെയോ അനുവാദത്തോടുകൂടി അതിനെ പറയാം

൨൯. യോഗത്തിൽ ഹാജരായിരിക്കുന്ന ഏതു മെംബർക്കും യാതൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും തന്നെ അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ അഭിപ്രായം പറയാതെ ഇരിക്കാം. യോഗത്തിന്റെ മുമ്പാകെയുള്ള വിഷയം ഒരു സബ്ബ് കമ്മിട്ടി റിപ്പോർട്ടിന്റെയോ നടപടിയുടെയോ സ്ഥിരപ്പെടുത്തലാണെങ്കിൽ ആ സബ് കമ്മിട്ടി മെംബർമാർക്ക് അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ അഭിപ്രായം പറയാം.

൧൮. [illegible] കമ്മിറ്റിയുടെ [illegible] പ്രസിഡണ്ട് [illegible] അറിയുമ്പോഴെല്ലാം, ആ [illegible] പ്രതിനിധികളായ മെംബർമാരെയും [illegible] എന്നു വല്ല മെംബരും ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം പ്രസിഡണ്ടു [illegible] ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

൧൯. [illegible] യോഗത്തിൽ [illegible] ഉണ്ടാകുന്ന വല്ല വിഷയത്തെയും കുറിച്ചു ആ [illegible] കമ്മിട്ടിയായി [illegible]രിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മിട്ടിയിൽ [illegible] മെംബർ അനുകൂലം പറയണം എന്നില്ല. ഒരു [illegible] ചെയ്യാം. കമ്മിട്ടിയുടെ തീർച്ചയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനായി [illegible] പിന്നീടുള്ള ഒരു യോഗത്തിലേക്കോ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യണം.

൨൦. [illegible] ബഡ്ജറ്റോ ഒരു യോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട [illegible] ഇരിക്കുന്നതാകുന്നു.

[illegible] ഓരോ ഇനത്തെയും പ്രസിഡണ്ടു വായിക്കേണ്ടതും, യാതൊരു [illegible] അനുകൂലിക്കയോ ചെയ്യാതെതന്നെ, ഈ ഇനം ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു [illegible] യോഗത്തിൽ പാസ്സാക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. വല്ല മെംബരും ഈ [illegible] അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ആ അഭിപ്രായം അനുകൂലിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ, [illegible] ഒരു ഭേദഗതിയായി ഗണിക്കേണ്ടതും ആയതു യോഗത്തിലെ ആലോചനാവിഷയമായിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൨൧. [illegible] നിശ്ചയം കമ്മിട്ടിയിൽ പാസ്സായയുടൻ തന്നെ അതിനെ മെംബർമാരോടു വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു അവരുടെ അനുമതി ഉടൻ സമ്പാദിക്കണം. യോഗനടപടികളെ മിനിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ [illegible] ഗവർമ്മെണ്ടു ഗസെറ്റിൽ പരസ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനായി അയയ്ക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൨൨. ആഫീസിൽ താഴെ പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വച്ചിരിക്കണം.—

(എ) കിട്ടിയതും അയച്ചതും ആയ എഴുത്തുകുത്തുകൾ വകയുള്ള രജിസ്റ്റർ

(ബി) വന്ന ഹർജികൾ ടി ടി

(സി) തപാൽ ബുക്കു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പാച്ച് ബുക്കു

(ഡി) മിനിട്ട് ബുക്കു

(ഇ) വരവു ചിലവു കണക്കു

(എഫ്) ജനന രെജിസ്റ്റർ

(ജി) മരണ രെജിസ്റ്റർ

(എച്ച്) ലൈസൻസ് രെജിസ്റ്റർ

(ഐ) വാക്സിനേഷൻ (ഗോവസൂരി പ്രയോഗം) രെജിസ്റ്റർ

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൯൧൩ ഡിസംബർ ൨൭-ാം

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം,
ഏ. ജെ. വിയറാ,
ഗവർമ്മെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടരി.

(A true translation)
K. Chidambara Vadhyar,
Head Translator to Government.

## TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, COLACHEL.

Proceedings of an ordinary meeting of the Committee held at the local Edward Coronation Hall on Friday the 20th Kartigay 1089/5-12-'13 at 5 P. M.

*Present.*

Mr. N P. Daniel, . ... .. .. President.
„ K. C. Mani.
Rev Fr. Fernandez.
M. R Ry N. Kumara Pillai Avergal.
„ Udayavarma Raja Avergal

I. Resolved that the following cases now filed before the local Magistrate be withdrawn provided the parties pay compounding fee chs 14 as agreed

1 Ayemperumal Pillai Chodalamuthu Pillai
2. Chiluvadimey Manuel and Malukmahamed Meeducen.
3. R P M Muthumeeran Pillai.
4 Aladyahamed Pillai and son Mahamed Abdulkadir.
5. Mamed Pillai Peerukan.
6. Alisan Pillai Mahamedcon.
7. N. A Mamedkan.
8. S Martandan
9. Annaperumal Chinnaperumal
10 Panduram Perumal
11. S. Subbiyan
12 A. K Mahamedkan.
13 Kuttinadan.
14 Sulaiman Pillai Navoormeeran Pillai
15. Sayed Mahamed Abdulkadir.
16. S Adinarayanan and Athal

II. Resolved that the prosecution sanctioned in the case of T V Krishna Pillai and Mahamed Abdulkadir be cancelled as they have taken the licence before prosecution.

III (1) Read petition from Parameswaran Valandy and others

Resolved that one month's time be given them for making the improvements in the well

(2) Petition from Ayookaru Pillai Asan Pillai for constructing a shop.

Permission granted.

IV Report from Mr. N. Kumara Pillai dated 20 4-89

Resolved to issue a notice to the parties to demolish one of the three steps put up by them

V Report from the Conservancy Overseer.

(1) Read report No. 14 dated 2-12-13 *re* the construction of buildings within the town limits without sanction, and

(2) No. 15 dated 2-12-13 reporting persons who have not taken licenses.

Resolved to issue notices to the following persons to appear before the Committee to show cause why they should not be prosecuted.

(3) No. 16 dated 2-12-13 to supply him with a copy of the Departmental sheet of the Gazette

Resolved that one need not be supplied to him as he has full liberty to read the one filed in the office

(4) No 17 dated 2 12-13 *re* the ground rent of Rs 150.

Resolved that a notice be issued to the following individuals to pay the amount and to execute the agreement.

(5) No. 15 dated 2-12-13 re two rubbish carts

Resolved to inspect the carts before sanctioning anything

(6) No. 19 dated 3-12-13 re the appointment of an additional peon

Resolved that an additional peon is not necessary at present.

V. Resolved that the following members should supervise the work of the Sanitary Staff in the wards noted against their name.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mr | N. P Daniel, | Ward | I. |
| ,, | N. Kumara Pillai, | ,, | II. |
| ,, | K. C. Mani, | ,, | III. |
| Rev. Fr. Fernandez, | | ,, | IV. |

VI. Considering the necessity of a full Gazette for the office it was resolved to request Government to supply one gratis, failing which to buy one.

VII. Issue of notices.

| No. | Name | Purport. |
|---|---|---|
| 1 | G. Luise, V George, M A Arogiyam, V Alexanthar and K Alis | To pay the sum of Rs. 150 Ground for the beach. |
| 2 | Kunchaneeckaru Pillai Vappukan | To show cause why he should not be prosecuted for not obtaining permission to put up building. |
| 3 | Mathan Mathan | Do. |
| 4 | Ayeeaperumal Neelacandon | Do. |
| 5 | Kunchureelan Kali | Do. |
| 6 | Meeran Public Market | Do. |
| 7 | Atheeaka | Do. |
| 8 | Peethambaran Thevan | To show cause why he should not be prosecuted for not taking license. |
| 9 | Lakshmanan Navasivayam | Do. |
| 10 | Chedalavanathu Sivalingom | Do. |
| 11 | Chirnathu Mandakattan | Do. |
| 12 | Kuruvilisan Pillai Avookaru Pillai and others. | Do. |
| 13 | Meethun Pillai Meeran Pillai | Do. |
| 14 | Essaki Subrahmaniyan | Do |
| 15 | Paevangaperumal Thanumalai | To demolish the third step put up by them |

The meeting broke up at 6–30 P. M.

N. P. DANIEL,
President.

നോട്ടിസ്

ഡർബാർഫിസിഷ്യൻസ് ആഫീസിൽ നിന്നും
പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ ...പ്പേട്ട ദേശക്കാരനായ ൩൫ വയസ്സു പ്രായമുള്ള പെരുമാൾ ...ള്ള ... കുഷ്ഠരോഗ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നു ൯൦ ൫ ... മരിച്ചുപോയതായി അറിവു കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അയാളുടെ അവകാശികളായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതു മുതൽ ൫൦ ദിവസത്തിനകം ൯൦ ആഫീസിൽ ഹാജരായി അവകാശത്തെ തെളിയിച്ചു താഴെ പറയുന്ന അയാളുടെ വക നാണയങ്ങളെ രസീതു കൊടുത്തു വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങിനെ ആരെങ്കിലും ഹാജരാകാതെയിരുന്നാൽ അവധി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ടി നാണയങ്ങളെ സർക്കാരിലേക്കു മുതൽക്കൂട്ടുന്നതാകുന്നു.

നാണയ വിവരം.

ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ ൧.

ഡർബാർഫിസിഷ്യൻസ് ആഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം, ൧൦൮൯ ...

ഡബ്ലിയു എച്ച്. ടക്കർ,
മേജർ, ഐ. എം. എസ്.
ഡർബാർഫിസിഷ്യൻ.

## TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, KOTTAYAM.

Proceedings of an ordinary meeting held on Wednesday the 4th Vrischigom 1089/19th November 1913.

*Present*

Messrs K. Ramaswami Iyer. Vice-President.
A K Varkkey.
C P. Thomas
J R. Dias.

I. Read Government Proceedings No G. 4462 dated 29-9-'13 stating that no staff shall be appointed for plague observation in Shencottah town, that Quilon town Vaccinator is appointed for doing plague work in that town with a monthly allowance of Rs 5 that the Conservancy Overseer of Parur is appointed for plague work in that town with an allowance of Rs. 3/—per mensem and that a man on Rs. 15 is appointed for doing plague work in the town of Alleppey.

Resolved that the same be recorded.

II. Read Government Proceedings No. 1552 dated 5-10 '13 ordering that the Bye-Laws 9 and 10 of the Trivandrum T I C may be amended in regard to the questions raised by the Vice-President and a non-official member of the same T I C

Resolved that the same be recorded

III Read the list showing the names &c, of persons who carry on trade in timber within the town limits of Kottayam without the Committee's license and the mahazars prepared by the Sanitary Inspector in that connection

Resolved that notices be issued to the persons concerned to show cause why they should not be prosecuted for storing timber without a license

IV. Read Sanitary Inspector's report No 146 dated 29 3-'89 requesting sanction to prosecute Ittiah Thommen, Kandathil house, Kottayam kara, Kottayam for storing laterite stones in Sirkar places within the town limits.

Resolved that notice be issued to Ittiah Thommen referred to, to show cause why he should not be prosecuted

V Read petition from Cherian Kurian of Punnakkal house praying for reconsideration of the resolution passed by the Committee on his previous petition for permission to erect a house on survey No 4/1 in the Vijayapuram Pakuthy.

Resolved that the same be deferred to another meeting

VI Read petition from P Cherian requesting sanction to erect a house in his Kaithathura compound, Cheliakkaran Kara, Kottayam and the Sanitary Inspector's report No. 148 dated 28-3-'89 recommending the sanction

Resolved that sanction be granted.

VII Read Sanitary Inspector's report stating that Chacko David, Puthan Parambil house, Muttambalam Kara, Vijayapuram Pakuthy has not cleaned his Puthan Parambu compound cut and removed the noxious vegetation growing there in obedience to the notice served upon him.

Resolved that sanction be given to prosecute Chacko David referred to.

VIII Read Sanitary Inspector's report No. 148 dated 30 3-'89 requesting sanction to prosecute Varghese Varghese of Paraparambu house, Thirunakkara kara, Kottayam for having put kitchen refuse on the western side of the Chantawaram road.

Resolved that notice be issued to Varghese Varghese referred to show cause why he should not be prosecuted.

IX Read letter No 1923 dated 13-11-'13 from the Executive Engineer, requesting to issue a license if necessary for storing timber in his office premises for Government works.

Resolved that as Section 55 of the Town Conservancy and Improvement Regulation does not make any exception in favour of public servants the timber will be stored on payment of usual license fees.

X Read the unserved notices issued to Kuruvilla, Puthen Veedu, Kottayam holder of plague passport No. 2 C.

Resolved that the defaulter be excused

K. RAMASWAMI IYER,
For President.

## TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, PADMANABHAPURAM.

Proceedings of the meeting of the Committee held on Wednesday the 27th Thulam 1089 in the Division Cutcherry building.

*Present.*

Mr. S. K. Appavu ... ... Chairman.
" Matharra Bakuthan.
M. R. Ry. S. Lakshminarayana Iyer Avergal

I. Read T. I. C. Overseer's report No. 24 dated 24-1-89 re framing rules for regulating traffic within the town limits.

Resolved that Messrs. P. Padmanabhan Thampi, T. N. Velayuthan Pillai and S. K. Appavo be requested to form a Sub committee to frame necessary rules for the same and to inform the Committee with their report.

II. Read notices issued to Elavinal Marial and others to show cause why they should not be prosecuted for having sold fish in an unauthorised place.

Resolved that in the circumstances stated in the explanation given by Kasali Pillai, Bahu Kasim Pillai, Elaymal Mariyal and Mukaliyal Savarimuthal (*vide* their statement of this date before the Committee), they be excused.

As for Kurisu Adimay who is neither present nor has given explanation, and on whom notice has not been served personally, it is resolved that a fresh notice be issued to her to appear before the Committee on the next meeting day to offer her explanation in person.

III. Read report No. 1 dated 22-2-89 received from the Registrar of births and deaths re the prosecution of Velumpilon Bhagavathi Perumal and others for not having informed the Registrar about the births and deaths that occurred in their houses.

Resolved that fresh notices be issued to the persons referred to in the report to appear before the Committee to give in their personal explanation.

S. K. APPAVU,
Chairman.

## NOTIFICATION.

Under Section 80 of the Towns Conservancy and Improvement Regulation, it is hereby notified for the information of the public that the sale or exposure for sale of fish outside the fish-market anywhere within the Town of Changanacherry is prohibited.

Town Improvement Committee Office,
Changanacherry, 6th Makaram 1089.

GEO. STEPHANOS,
President.

### പിഴതിരുത്തൽ.

ഡിസ്ത്രിക്ട് സാനിട്ടറി ആഫീസർമാരുടെ ... സാനിട്ടറി ആഫീസർമാർക്കും ഉ [illegible]

### പിഴ തിരുത്തൽ

[illegible]

TRAVANCORE

GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LII.] TRIVANDRUM, TUESDAY, February 3 1914 / Makaram 21 1089 No. 5.

# Police Department.

തിരുവിതാംകോട്ടു ഗവർന്മെന്റ് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്

൧൦൮൮-ാം വർഷം ഡിസംബർമാസം ൭-ാംനു-ലെ R. O. C. നംബർ ൧൬൯൪/ജനറൽ ആയി എഫ് ൧൯, ലെട്ടരോഷ്കുടി പൊലിസ് കമ്മിഷണർ അയച്ച, ൧൦൮൭ മാണ്ടത്തെ പൊലിസ് ഡിപ്പാർട്ടമെണ്ടിലെ ഭരണറിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു നംബർ J. ൦൩൩, തിരുവനന്തപുരം, ൧൦൮൯-ാം വർഷം ജനുവരിമാസം ൭-ാം-.

ആണ്ടൊടുക്കത്തിനു ൭ ദിവസത്തിനു കൂടുതൽ ചില വിഷയങ്ങൾ, പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ഡിപ്പാർട്ടമെണ്ടു പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഈ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.—

(൧) അഞ്ചു റെവന്യൂ ഡിവിഷനുകൾക്കു ശരിയായി അഞ്ചു പൊലിസ് ഡിസ്ട്രിക്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി. ഈ ഡിസ്ട്രിക്ടുകളിൽ ഓരോന്നിനേയും ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ കീഴിൽ ആക്കുകയും, എന്നാൽ ദേവികുളം ഡിസ്ട്രിക്ടിനെ ഡിപ്പാർട്ടമെന്റ് മേലധികാരിയുടെ നേരിട്ട കീഴിൽ ആക്കുകയും ചെയ്തു. (൨) സംസ്ഥാനത്തെ ൧൭ പൊലിസ് സർക്കിളുകൾ ആയി വിഭജിച്ചു ഓരോ സർക്കിളിനേയും ഒരു ഇൻസ്പെക്ടരുടെ ചുമതലയിൽ ആക്കി; (൩) ചാർജ്ജിട് സ്റ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണത്തെ ൭൪ ൽ നിന്നും ൬൪ ആയി കുറയ്ക്കുകയും ഔട്ട്പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തെ ൧൭൨-ൽ നിന്നും ൩൩ ആയി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു; (൪) ഓരോ ഔട്ട്പോസ്റ്റു സ്റ്റേഷനും മറ്റു സ്റ്റേഷൻഹൌസ് ആഫീസരായിരുന്ന ഒരു ഹെഡ്കാൺസ്റ്റബിളിന്റെ ചുമതലയിൽ ആയിരുന്നതിനെ മാറ്റി അവ ഓരോന്നിനേയും ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടരുടെ ചുമതലയിൽ ആക്കി; (൫) സാധാരണമായി ഗ്രാഡ്വേറ്റുകളെ മാത്രമേ സബ്ഇൻസ്പെക്ടർമാരായി നിയമിക്കാവൂ എന്നു വിധിച്ചു. (൬) പ്രാസിക്യൂട്ടിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തെ ൨-ൽ നിന്നും ൩ ആയി കൂട്ടി. (൭) ഹെഡ് കാൺസ്റ്റബിൾമാരുടെ എണ്ണത്തെ ൧൭൦-ൽ നിന്നും ൧൦൦ ആയി കുറച്ചും, ൽ കൂടാതെയും മൊത്തത്തിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ എന്നു ജീവനം ആവശ്യമായി ഉയർത്തി കാൺസ്റ്റബിൾമാരുടെ സ്ഥാനത്തെ നന്നാക്കുകയും ചെയ്തു (൮) മറ്റു പൊലിസ് സൈന്യത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായിരുന്ന ഡിപ്പാർട്ടമെന്റിലെ ക്ലാർക്കുകളെ കോറത്തെ സിവിലിയൻ ജീവനക്കാരാക്കി.

൨. മിസ്റ്റർ ജി. എച്ച്. ഏ. ബാസ്, ഈ ആണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ൧൭ ദിവസം അവധിയിലിരുന്ന കാലം ഒഴികെ, പ്രസ്തുതയാണ്ടു മുഴുവനും ഡിപ്പാർട്ടമെണ്ടു മേലധികാരിയായി ഇരുന്നു. ഈ കാലത്തിനിടയ്ക്കു ചെയ്യപ്പെട്ട പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിൽ മിസ്റ്റർ ബാസ് അസാമാന്യ കാര്യശേഷിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂപ്രണ്ടുമാർ, മറ്റു

ന്ന് ഒന്നാം ഗ്രേഡിലെ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടിനെ ഗ്രാമരക്ഷയും, ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടിനേയും ഡിസ്ട്രിക്ട് സൂപ്രണ്ടന്മാരായി ഉയർത്തി കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം എന്നീ ഡിസ്ട്രിക്ടുകളിലേക്ക് നിയമിച്ചു. കൂടാതെ അസിസ്റ്റൻറ് പൊലീസ് സൂപ്പർ ഇൻറെൻഡൻറിനെ നിയമിച്ചു. ഈ ആഫീസിലെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് സൂപ്രണ്ടായി ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടിനെ ഡിസ്ട്രിക്ടിലേക്ക് നിയമിച്ചു.

൩. പൊലീസ് സേനയിലെ അനുവദിച്ച എണ്ണം ൧൦൮൭-മാണ്ടിൽ ൧,൭൬൫ ആയിരുന്നതിനു പകരം, പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൧,൭൭൫ ആയിരുന്നു. ൧൦൮൮-മാണ്ടവസാനത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എണ്ണം ൧,൭൪൮ പേർ ആയിരുന്നു.

൪. പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൧൨ പോലീസുകാർ മരിച്ചു. ൩൦ പേർ ജോലിയിൽനിന്നും മാററപ്പെട്ടു. ൧൦൮൭-മാണ്ടവസാനത്തിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാകാതെ കിടന്നിരുന്ന ൧൪ പേരുൾപ്പെടെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൩൫ പൊലീസുകാർ പ്രാസിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും അവരിൽ ൭ പേരുടെ മേൽ കുററസ്ഥാപനം ആകുകയും ൫ പേരുടെ മേൽ വിചാരണ ആണ്ടവസാനത്തിൽ പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷമുള്ള ൨൦ പേർ കേസിൽനിന്നും തള്ളപ്പെടുകയോ നിർദോഷികളാണെന്നു വിടുവിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തു. ൧൦൮൭-മാണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രാസിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പൊലീസുകാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ൧൪ കുറവു ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞാണ്ടിൽ ൧൦൦-ന് ൧൮ വീതം പേരുടെ മേൽ കുററസ്ഥാപനം ആയിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൧൦൦-ന് ൧൨ വീതം പേരുടെ മേൽ കുററസ്ഥാപനം ആയി. പ്രാസിക്യൂഷനുകൾ നിസ്സാര സംഗതികൾക്കായിട്ടായിരുന്നാൽ, ചാർജ്ജ്ഷീറ്റുകളിൽ എന്നപോലെ സമ്മൻസ് കേസുകളിലും പ്രതിക്ക് നഷ്ടം കൊടുപ്പിക്കാനു മജിസ്ട്രേട്ടുമാരെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ൧൦൮൮ മാണ്ടത്തെ ൭-ം റെഗുലേഷൻ ആയ ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമത്തെ ഭേദപ്പെടുത്തി നന്നാക്കുന്ന റെഗുലേഷൻ, ൧൦൮൮-മാണ്ടവസാനത്തു മാത്രമെ നടപ്പിൽ വന്നൊള്ളു. അതിൻെറ ഫലം നടപ്പാണ്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നതാകുന്നു. കഴിഞ്ഞാണ്ടിൽ മൊത്തം ൫൨൫ ഡിപ്പാർട്ടമെണ്ടൽ ശിക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കെ ൧൮ താക്കീതുകളും, ൩൪ ശാസനകളും ഉൾപ്പെടെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ മൊത്തം ൫൯൭ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടൽ ശിക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ൧൦൮൭-മാണ്ടിൽ ഒരു പൊലീസ്കാരനു പിഴശിക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൨൪ പൊലീസ്കാർക്ക് പിഴശിക്ഷാവിധി കൊടുക്കപ്പെട്ടു. പിഴശിക്ഷകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള ആധിക്യം തൃപ്തികരമായി വിചാരിക്കപ്പെടാവുന്നതല്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള നടപടി കമ്മിഷണർ ഇതിനുമുമ്പേതന്നെ നടത്തിട്ടുണ്ടെന്നു ഗവർൺമെണ്ട് അറിയുന്നു.

൫. പൊലീസ്കാർക്കു നേരിട്ട് എടുക്കാവുന്ന ൩,൫൫൦ കേസുകൾ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ പൊലീസ്കാരോടു നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ൩൭൧ കേസുകളെ മജിസ്ട്രേട്ടുമാർ പൊലീസ്കാർക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു. ആണ്ടാരംഭത്തിൽ ൨൭൫ കേസുകൾ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം പൊലീസ്കാർക്ക് നേരിട്ടു എടുക്കാവുന്നതായി മൊത്തം ൪,൧൯൬ കേസുകൾ തീർച്ചക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവയിൽ ൧,൦൮൬ കേസുകൾ കളവാണെന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ൫൦൪ എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കേസുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു, ൨,൨൧൨ എണ്ണം ചാർജ്ജ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, ൧൦൭ കേസുകൾ ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമം ൧൩൪-ം വകുപ്പനുസാരം അന്വേഷണം നടത്തപ്പെടാതെ വിടപ്പെട്ടു. പോകെ ആണ്ടവസാനത്തിൽ ൨൮൪ കേസുകൾ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മജിസ്ട്രേട്ടുമാർ പൊലീസ്കാർക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തിരുന്ന ൩൭൧ കേസുകളിൽ, ൨൦൨ എണ്ണം കളവാണെന്നു മടക്കി അയക്കപ്പെടുകയും അവയിൽ ൧൬൮ കേസുകളെ മജിസ്ട്രേട്ടു ഫൈലിൽനിന്നു നീക്കുകയും ചെയ്തു. ൧൦൮൭-മാണ്ടവസാനത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കിടന്ന ൨൭൫ കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ പൊലീസ്കാരോടു നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ൩,൫൫൦ കേസുകളിൽ ൮൮൭ കേസുകൾ കളവാണെന്നു മടക്കി അയക്കപ്പെടുകയും, ൬൪൦ കേസുകളെ ഫൈലിൽനിന്നു നീക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

൬. പൊലീസ്കാർക്കു നേരിട്ടു എടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ൧,൦൩൯ കേസുകളിൽ പൊലീസ്കാർ കഴിഞ്ഞാണ്ടിൽ നടപടി നടത്തിയിരിക്കെ, പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ അപ്രകാരം ഉള്ള ൭൭൦ കേസുകളിൽ നടപടി നടത്തി.

൭. കുററം സ്ഥാപിക്കയ ആളുകൾ ൧൦൦-ന് ൫൨ വീതം ആയിരുന്നു. തിരിച്ചു കിട്ടിയ മുതലിൻെറ ശതാംശം ൧൦൦-ന് ൩൫ വീതം ആയിരുന്നു.

൭. പൊലീസുകാർ മജിസ്ത്രേട്ടന്മാരുടെ മുമ്പാകെ ചാർജ് ചെയ്ത ഒരു കേസിന്റെ തീർച്ചയിലുള്ള ശരാശരി താമസം തലേയാണ്ടിൽ ൪൭ ദിവസം ആയിരുന്നിരിക്കെ, പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൪൦ ദിവസം ആയിരുന്നു. ൧൦൮൭-മാണ്ടത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ ൩൦-ം പാറാവിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന അപേക്ഷണങ്ങളെ ഡിസ്ത്രിക്ട് മജിസ്ത്രേട്ടന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും, കേസുകളെ തീർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ നിബന്ധമായി താമസം വരുത്തുന്ന മജിസ്ത്രേട്ടന്മാരുടെ പേരുകളെ ഗവർന്മെണ്ടിലേക്ക എഴുതിയയക്കണമെന്നു നാലാമതു ഒരിക്കൽ കൂടി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും ഗവർന്മെണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

൮. ചാർജ് ചെയ്ത കേസുകളിൽ അന്വേഷണത്തിനുള്ള ശരാശരി താമസം തലേയാണ്ടിൽ ൯ ദിവസമായിരുന്നിരിക്കെ, പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൮ ദിവസവും റിഫർചെയ്ത കേസുകളിൽ അന്വേഷണത്തിനുള്ള ശരാശരി താമസം കഴിഞ്ഞാണ്ട് ൧൭ ദിവസമായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൧൩ ദിവസവും ആയിരുന്നു. ചാർജ് ചെയ്ത കേസുകളിലും റിഫർ ചെയ്ത കേസുകളിലും പ്രതികളെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞാണ്ടത്തെപോലെ തന്നെ യഥാക്രമം ശരാശരി ഒരു ദിവസവും, മൂന്നു ദിവസവും ആയിരുന്നു.

൯. ൧൦൮൭-മാണ്ടിലും ൧൦൮൮-മാണ്ടിലും നടപടി നടത്തിയ ഗൌരവപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 'കൊലയാകാത്ത ശിക്ഷാർഹമായ നരഹത്യ' 'കന്നുകാലിമോഷണം' ഈ ഇനങ്ങളിൽ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ കുറ്റങ്ങളുടെ ഇനത്തിലും കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രണ്ടു കുറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ അല്പം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായതു ൨ നരഹത്യകുറ്റവും, ൩൦ കന്നുകാലി കളവു കുറ്റവും കൂടുതൽ ആയിരുന്നു.

| കുറ്റങ്ങൾ | റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ട കേസ്സുകളുടെ എണ്ണം | | കുറ്റസ്ഥാപനത്തിന്റെ ശതാംശം | | | | തിരിച്ചുകിട്ടിയ മുതലിന്റെ ശതാംശം | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | കേസുകളെ | | ആളുകളെ | | | |
| | ൧൦൮൭ | ൧൦൮൮ | ൧൦൮൭ | ൧൦൮൮ | ൧൦൮൭ | ൧൦൮൮ | ൧൦൮൭ | ൧൦൮൮ |
| കൊല | ൩൯ | ൫൪ | ൫൮ | ൩൬ | ൪൦ | ൪൨ | .. | ൭൨ |
| കൊലയാകാത്ത ശിക്ഷാർഹമായ നരഹത്യ | ൧൧ | ൧൩ | ൧൦൦ | ൧൦൦ | ൮൩ | ൭൨ | ... | ... |
| ഡെക്കായിററി (കൂട്ടായ്മകവർച്ച) | ൫൬ | ൩൮ | | ൪൦ | .. | ൨൦ | ൨൮ | ൨൫ |
| കവർച്ച | ൨൫൮ | ൧൩൩ | ൫൧ | ൩൩ | ൪൧ | ൨൨ | ൮൮ | ൫൪ |
| ഭവനഭേദവും കളവും | ൫൧൦ | ൪൨൩ | ൮൫ | ൭൫ | ൭൮ | ൭൪ | ൨൦ | ൧൭ |
| കന്നുകാലിമോഷണം | ൨൪൪ | ൨൭൪ | ൪൪ | ൮൩ | ൭൨ | ൩൫ | ൩൫ | ൭൩ |
| സാധാരണകളവു | ൧൪൩൩ | ൧൨൧൧ | ൮൫ | ൮൦ | ൭൧ | ൩൩ | ൪൭ | ൪൫ |

൧൦. പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ കള്ളനാണയം അടിച്ചതായി ൧൩ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇവയിൽ ഒന്നു തിരുവിതാംകോട്ടു നാണയങ്ങളെ വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. ആ കേസിൽ, കൊട്ടാറക്കാരനായ ഒരു മഹമ്മദന്റെ കൈവശം, ൩ ഉറുപ്പികയുള്ള, അര ഉറുപ്പിക വെള്ളിനാണയവും കാൽ ഉറുപ്പിക വെള്ളിനാണയവും ഉണ്ടായിരുന്നതായി കണ്ടറിയപ്പെട്ടു. ഇയാളെ ചാർജ്ചെയ്യുകയും ആ കേസ് കാലക്രമത്തിൽ നാഗരുകോവിൽ സെഷൻസ് കോർട്ടിൽ വിചാരണ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അവിടെ ആയാളെ നിർദ്ദോഷിയാക്കിയെന്നു വിട്ടയക്കപ്പെട്ടു. മൂന്നു കേസുകൾ, തിരുവിതാംകോട്ടു നാണയങ്ങളേയും ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യാ നാണയങ്ങളേയും വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. ഇവയിൽ ഒന്നു കുററസ്ഥാപനമായി അവസാനിക്കുകയും ഒന്നു തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കുററസ്ഥാപനമായ ഒരു കേസിൽ, തിരുവനന്തപുരത്തു ഒരു മഹമ്മദൻ മറെറാരുത്തനോടു കൂടി തിരുവിതാംകോട്ടു കാൽ ഉറുപ്പിക നാണയവും വെള്ളിപ്പണങ്ങളും, ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യാ ഒരു ഉറുപ്പിക നാണയവും വ്യാജമായി നി

ശിച്ചതായി കാണപ്പെട്ടു. ൨൦൦ കേസിൽ, ചെട്ടയിൽ ഉള്ള ഒരു ഈഴവനെ തട്ടാനെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒരു നാണയവും ഈയവും വെള്ളിയും ചേർന്ന കലപ്പിൽ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തതും ആയ നാണയങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് നാണയങ്ങളും അടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കോടി അച്ചുകളും കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. ശേഷമുള്ള കേസിൽ, കോട്ടാറിൽ ഒരു മഹമ്മദനും ഒരു തട്ടാനും, ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യാ രൂപാ നാണയവും, തിരുവിതാംകോട്ടു കാശ് ചക്രം, അര ചക്രം നാണയങ്ങളും അടിക്കുന്നതിനു വേണ്ട കരുക്കൾ കൂടാതെ ആയുധങ്ങളും കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. ശേഷമുള്ള ൩ കേസുകളും ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യാ നാണയങ്ങളുമായ, രണ്ടു നാണയവും, അഞ്ചു രൂപാ നാണയം കഴിച്ചു എല്ലാ വെള്ളിനാണയങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചവയായിരുന്നു. ഇവയിൽ ൩ കേസുകൾ പ്രസ്തുത ആണ്ടിൽ തീർച്ചചെയ്യപ്പെട്ടു. അതായത് ൨ കേസിൽ കുറ്റസ്ഥാപനമാകയും ൧ കേസുകളിൽ പ്രതികളെ നിർദ്ദോഷികളായി വിടുകയും ഉണ്ടായി. കുറ്റസ്ഥാപനമായ കേസുകളിലെ പ്രതികളിൽ മാറാത്തതിന്റെയും കൈവശം തന്നെ, കള്ളനാണയങ്ങളും രണ്ടു കള്ളനാണയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആണ്ടവസാനത്തിൽ നാലു കേസുകൾ വിചാരണ പൂർത്തിയാകാതെ കിടന്നു.

൫൧. ക്രൂരമരണങ്ങളായും ദുർമ്മരണങ്ങളായും തലേയാണ്ടിൽ ൭൩൭ എണ്ണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കെ, പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ആ വിധം ൭൮൪ എണ്ണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതിൽ യാദൃച്ഛിക മരണങ്ങളും, ൫൦൨ ആത്മഹത്യകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ൫൦൨ ആത്മഹത്യകളിൽ ൧൭ എണ്ണം ആണുങ്ങളും ൨൫ എണ്ണം പെണ്ണുങ്ങളും ആയിരുന്നു. ൫൦൮൭-മാണ്ടിൽ കൊലക്കുറ്റം നിമിത്തം ൩൭ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കെ, പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ അപ്രകാരം ൩൯ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിച്ച അഗ്നിബാധകളുടെ എണ്ണം പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൨൫൯-ൽ നിന്നും ൫൨൨ ആയി കവിഞ്ഞു. ഇതു നിമിത്തം നശിച്ചുപോയ മുതലിന്റെ വിലയും ൫൩൧,൦൦൩ രൂപായിൽനിന്നു ൭,൩൫൭ രൂപായായി കുറഞ്ഞു. ഈ അഗ്നിബാധകളിൽ ൫൯ കേസുകൾ തീവയ്പായിരുന്നു.

൫൨. ൫൦൮൭-മാണ്ടിൽ ൫,൩൫൩ പ്രാവശ്യം റോന്തുചുറ്റൽ നടത്തപ്പെട്ടിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൫,൩൫൫ പ്രാവശ്യം റോന്ത് നടത്തപ്പെട്ടു. പൊലീസ്‌കാക്കു ദുഷ്കരമായ ഈ ജോലിയിൽ ആശ്രാന്തം ശ്രദ്ധവെക്കേണ്ടതു ആവശ്യമാണെന്നു മിസ്റ്റർ ബാഷ് വീണ്ടും നിർബന്ധമായി ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ഥലങ്ങളെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതോളം കൂടക്കൂടെ ചെന്നുകാണേണ്ടതു ആവശ്യമായിരിക്കെ പൊലീസുകാരെ അങ്ങനെ ചെന്നുകാണുന്നതിനു ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ടു പൊലീസുകാരുടെ നിയമാനുസരണമായ ജോലിക്കു വിഘ്നം വരുന്നു എന്നും തന്നിമിത്തം ദുർവൃത്തക്കാരെയും, സംശയഗ്രസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളെയും മേലുള്ളനോട്ടം അപ്രധാനമായി പോകുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം നിരൂപിക്കുന്നു. ക്രിമിനൽ നടപടിനിയമം ൩൬൦ വകുപ്പിൻപ്രകാരം ക്രിമിനൽ കോടതികൾ അയക്കുന്ന സമൻസുകളെ നടത്തുന്ന കൃത്യത്തിലേക്കായി, ഗവർമെന്റ് മറ്റാരെക്കൂട്ടും സർക്കാർ ശിപായികളെ നിയമിക്കണം എന്നു അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ ജോലിയെ ഏറ്റെടുക്കപ്പെടാവുന്നതായി മറ്റൊരുകൂട്ടം ശിപായിമാർ ഉള്ളതു ലാൻഡ് റെവന്യു ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലായ പ്രകൃതികാരന്മാരെ ഉള്ളു. ആ ശിപായികൾക്കു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കൂടുതൽ ജോലിയും കൊടുക്കരുതു എന്നു ഗവർമെന്റ് മുമ്പുതന്നെ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരവിനെ മേലും ഗവർമെന്റ് ഉദ്ധരിപ്പെടുത്തുന്ന വഴികളെ, ചില കേസുകളിൽ പ്രതികളെ സമൻസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സാക്ഷികളെ ഹാജരാക്കുക മാത്രം ചെയ്യണം എന്നു അവരോടു നിർബന്ധിക്കാം എന്നു മിസ്റ്റർ ബാഷ് പക്ഷാന്തരമായി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നിയമപ്രകാരം, ഈ നടപടിയെ സമൻസ് കേസുകളിൽ മാത്രമേ അനുവദിക്കാവൂ. സമൻസ് കേസുകളിൽ ഈ നടപടിയെ കഴിയുന്നിടത്തോളം അനുവദിക്കുന്നതിനു സംബന്ധിച്ചു മജിസ്ട്രേട്ടന്മാരോടു ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേട്ടന്മാർ ആജ്ഞാപിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൫൩. ൯൩൨ പ്രാവിഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ൨൧൮ അസൽ കേസുകളും ൧൫൨ അപ്പീലുകളും നടത്തി. അവയിൽ ൫൦൮ അസൽകേസുകളും ൭൧ അപ്പീലുകളും കുറ്റസ്ഥാപനമായി അവസാനിച്ചു. ആണ്ടവസാനത്തിൽ ൫൩ അസൽകേസുകൾ വിചാരണ പൂർത്തിയാകാതെ കിടന്നു. അപ്പീൽകേസുകളെ കാട്ടും അധികം അസൽകേസുകളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നുള്ള മിസ്റ്റർ ബാഷിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗവർമെന്റും യോജിക്കുന്നു.

൫൪. പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൩ പേർ പൊലീസ് ലോക്കപ്പിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയി. അവരിൽ ൩ പേർ വീണ്ടും പിടിക്കപ്പെട്ടു.

൫൫. ശ്ലാഘനീയമായ പ്രവൃത്തിക്കായി ൫൦൮൭ മാണ്ടിൽ ൬൭൫ രൂപാ ഇനാം കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കെ, പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ അപ്രകാരം, ൬൭൫ രൂപാ പൊലീസ് സൈന്യത്തിലുള്ള ആളു

കാൎക്കു ഇനാം കൊടുക്കപ്പെട്ടു. കുററത്തിനെപ്പററി പൊലീസുകാരെ തക്കസമയത്തിൽ അറിവു കൊടുത്തതിലേക്കും, പ്രതികളെ പിടിച്ചു കൊടുത്തതിലേക്കുമായി, ഈ സൈന്യത്തിൽപെടാത്ത ൨ പേൎക്കും, എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിലെ മൂന്നു ശിപായിമാൎക്കും ഇനാം കൊടുക്കപ്പെട്ടു. ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ൭ പൊലീസ്കാരെ കുടികളിൽ നിന്നു മൊത്തം ൨൧ രൂപാ ഇനാം കിട്ടി

൧൬. പൊലീസ കമിഷണർ ൧൭൭ ദിവസങ്ങളും, ആക്ടിങ്ങ് പൊലീസ് കമിഷണർ ൧൩ ദിവസങ്ങളും സൎക്യൂട്ടിൽ ഇരുന്നു. പൊലീസ് കമിഷണർ മിക്കവാറും എല്ലാ ചാൎജിങ്ങ് സ്റ്റേഷനുകളേയും ഔട്ട്പോസ്റ്റുകളേയും ചെന്നു പരിശോധിച്ചു. ആക്ടിങ്ങ് കമിഷണർ ൯ ചാൎജിങ്ങ് സ്റ്റേഷനുകളേയും ൯ ഔട്ട്പോസ്റ്റുകളേയും പരിശോധിച്ചു. ൩൬ ചാൎജിങ്ങ് സ്റ്റേഷനുകളേയും ൧൩ ഔട്ട്പോസ്റ്റുകളേയും ഡിസ്ട്രിക്ട് സൂപ്രണ്ടുമാർ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം പരിശോധിച്ചു. ഡിസ്ട്രിക്ട് സൂപ്രണ്ടുമാർ ശരാശരി ൧൩൧ ദിവസം സൎക്യൂട്ടിൽ ഇരുന്നു. ഡിസ്ട്രിക്ട് സൂപ്രണ്ടുമാർ സൎക്യൂട്ടിലിരിക്കുന്ന കാലത്തു, സ്റ്റേഷനുകളെ പരിശോധിക്കയും, വിസിട്ടിങ്ങ് ബുക്കുകളിൽ തീൎച്ചയാകാതെ കിടക്കുന്ന കേസുകളിലെ പുള്ളികളെ കണ്ടുപിടിക്ക മുതലായവ ചെയ്യാൻ ഇൻസ്പെക്ടർമാരോടു ആജ്ഞാപിച്ചു തങ്ങളുടെ റിമാൎക്കുകളെ വിസിട്ടിങ്ങ് ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടു പലപ്പോഴും തൃപ്തിപ്പെടുന്നു എന്നു മിസ്റ്റർ ജാജ് ശങ്കിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ചെയ്താൽപോരാ. ഡിസ്ട്രിക്ട് സൂപ്രണ്ടുമാർ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ധാരാളമായി സഞ്ചരിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതികളേയും പൊലീസുകാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന മാതിരിയേയും പററി ജനങ്ങളിൽ നിന്നു നേരിട്ടറിയാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള മിസ്റ്റർ ജാജിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗവൎമ്മെണ്ട് പൂൎണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു.

൧൭. ൧,൨൦൩ വിരലടയാളങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുകയും ൩൨൦ തിരിച്ചറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ൧൩൪ സ്ലിപ്പുകളെ മററു ബ്യൂറോകൾക്കു അയച്ചു. ഇവയിൽ ൨൨ കേസുകളുടെ സംഗതിയിൽ, സംബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേരിലുള്ള ൨൯ കുററസ്ഥാപനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചറിയപ്പെട്ടു.

൧൮. ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ പൊലീസുകാരുടെ ൨,൬൨൩ മഹസ്സൎകൾ എഴുതേണ്ടിവന്നിരിക്കെ, പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൨,൯൬൭ മഹസ്സൎകൾ എഴുതേണ്ടിവന്നു. ഇപ്പോൾ പൊലീസുകാരുടെമേൽ ചുമത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മഹസ്സർ എഴുത്തുജോലികൾ അവരുടെ സമയത്തിനു അധികവും വേണ്ടിവരുന്നു എന്നും നിയമപ്രകാരം അവർ തയ്യാറാക്കാൻ കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നും മഹസ്സൎകൾ, പ്രേതം നോക്കി എഴുതുന്ന യാദാസ്തുകളും സൎച്ച് ലിസ്റ്റുകളും മാത്രമെന്നാകുന്നുള്ള എന്നും, മിസ്റ്റർ ജാജ് എടുത്തുപറയുന്നു. ഈ വിഷയത്തെപ്പററി ഒരു പ്രത്യേക റിപ്പോൎട്ട് അയക്കുന്നതിന ൧൦൮൫-മാണ്ടത്തെ റിപ്പോൎട്ട് ൧൭-ം പാരാവിൽ, മിസ്റ്റർ ജാജിനോടു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ റിപ്പോൎട്ടിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

൧൯. പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിന്റെ ഭരണം തൃപ്തികരമായ അഭിവൃദ്ധിയെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്

(ഉത്തരവിൻപ്രകാരം)
ആർ. ജെ. വിഷ്ണു,
ഗവൎമ്മെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

൧. പൊലീസ് കമിഷണൎക്ക്
൨. എല്ലാമജിസ്ട്രേട്ടുമാൎക്കും
൩. ഗസററിലേക്കു.

(A true translation)
K. Chidambara Vadhyar,
Head Translator to Government.

# TRAVANCORE

# GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LII. ] TRIVANDRUM, TUESDAY, February [illegible], 1914 / Makaram 20, 1089. No. 5.


## Public Works Department.

### Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read :—

1 Representation made by Mr. T. R. Lekshman Singh, Member, Devicolam taluk, at the Ninth Session of the Assembly.

Read again :—

G. O. No. 5108/P. W. 1380 of '07, dated the 24th July 1913.

At the Ninth Session of the Assembly, Mr. T. R. Lekshman Singh, Member, Devicolam, urged the necessity for opening the Thalliar Left Bank Channel and erecting a bund near Kanthallur for storing water for irrigation purposes. The Chief Engineer submitted, on the 4th July 1913, an estimate for Rs. (41,400) forty one thousand and four hundred for cutting the Thalliar Left Bank Channel. He stated that the estimate provided for a good water supply to 160 acres of wet land now precariously irrigated from the hill streams above Marayur, and for 800 acres of dry land to be newly brought under irrigation. Mr. Bastow, however, observed that the scheme was not a profitable one and was not worthy of consideration till the Chembakad Irrigation Scheme had been worked out. The estimate for the Thalliar Left Bank Channel was sanctioned on the 29th July 1913, and the Chief Engineer was informed that the work might be taken up, *if found necessary, after* the Chembakad Scheme had been worked out.

ORDER THEREON, No. P. W. 144 A/1380 OF '07 DATED, TRIVANDRUM, 8TH JANUARY 1914.

The estimate for the Thalliar Left Bank Channel would be taken up for consideration *only after* the Chembakad Scheme is completed.

By order,

A. J. VIEYRA,

Chief Secretary to Government.

To

The Ag. Chief Engineer.

Mr. T. R. Lekshman Singh, Assembly Member, Devicolam.

The Gazette.

## Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read again:—

(1) G. O. No. 323/L. R., dated the 14th December 1911, fixing the 1st of June each year, as the date for opening the Kodayar Reservoir and Main Channels, and the 15th of February as the latest date for closing them.

(2) G. O. No. 12461/L. R. & F., dated the 1st December 1912, declining to alter the above dates.

Read also:—

(3) The Representations made by Messrs K. M. Sivathanu Pillai, T. Kumara Pillai and V. Krishna Iyer, Members for the Tovala and Kalkulam taluks and the Kottar Trading Classes, respectively, regarding the question of altering the date of opening the Kodayar Reservoir and the Dewan's Reply thereto.

(4) The Minutes of the Conference held in connection with the above question, on the 24th February 1915.

*During* the Ninth Session of the Assembly, Messrs K. M. Sivathanu Pillai, T. Kumara Pillai and V. Krishna Iyer, Members for the Tovala and Kalkulam taluks and the Kottar Trading Classes, respectively, pressed for a reconsideration of the order of the Government regarding the date of the opening of the Kodayar Reservoir and the Main Channels. They pointed out that according to the existing arrangement the Reservoir was opened on the 1st of June—middle of Edavam—but the ryots lower down got the water only about fifteen days subsequently, that is, by the close of Edavam, so that the Kodayar water and the monsoon showers practically came together. The ryots wanted the water, not for the purpose of *starting* their cultivation but about 20 to 30 days after it had been started. It was at that stage that the water was indispensable—between Nirpal and Farmuth. That stage was generally reached by the 1st of Edavam—middle of May. If the monsoon was late and the Kodayar water was also not available at that time, the crops would wither. The Members, therefore prayed that the date of *opening* might be put back at least by fifteen days, the water being let out by the 1st of Edavam. The Dewan replied that the interests of the Government in the matter were not divergent from those of the ryots, but that it was the duty of the Government to see that the maximum benefit possible was derived from the Kodayar Reservoir. What the Government were anxious about was that the opening of the channels should be so regulated that, if the south west monsoon failed to come off early till the end of June, the ryots must not come to a standstill in the middle of their cultivation and lose their whole crop. The Dewan further pointed out to the Members that, if they could convince him that, in case the channels were opened on the 15th of May, there was no danger of the whole thing breaking down before the rains came on, even when the latter were very late, the matter might be reconsidered. He promised to discuss the point with the Members coming from the four taluks of Tovala, Agasteeswaram, Eraniel and Kalkulam, and the officers of the P. W. D. A Conference was accordingly held, for the purpose under the presidency of the Dewan on the 24th February 1913. The Chief Engineer, the Division Peishkars, the Executive Engineer of the Southern Division, the Director of Agriculture and all the Assembly Members of the four taluks, attended the Conference and the whole question was fully discussed.

ORDER THEREON No. 540/L. R. & F., DATED TRIVANDRUM, 13TH JANUARY 1914.

His Highness' Government feel that a case has been made out for the date of the opening of the Kodayar Reservoir and the Main Channels being put back by about ten days. The Government accordingly direct, in modification of para 2 of their Order No. 323/L. R. & F., dated the 14th December 1911, that, in future, the 20th of May be the date of opening the Reservoir and the Main Channels, instead of the 1st of June as at present. The period of closing will be left as now.

2. The Chief Engineer is requested to submit plans and estimates—at an early date—for working up the full lake level by three feet, which should, according to Mr. Bastow, raise the quantity of the water impounded, from 3,685 to 4,500 millions of cubic feet.

By order,

A. J. VIEYRA,

Chief Secretary to Government.

To the Chief Engineer.
„ the Senior Dewan Peishkar, Padmanabhapuram.
„ the Director of Agriculture.
„ Mr. K. M. Sivathanu Pillai, Member, Tovala taluk.
„ Mr. T. Kumara Pillai, Member, Kalkulam taluk.
„ Mr. V. Krishna Iyer, Member, Trading Classes, Kottar.
„ the Gazette.

## NOTICE

It is hereby notified that the channels under the Kodayar Project will be closed for Irrigation on Sunday the 15th February 1914 (4th Kumbham 1089).

Executive Engineer's Office,
Kodayar Project Division, 11-1-1914.

J. KURIEN,
Executive Engineer.

## നോട്ടീസ്.

കോതയാറ്റിനെയെ ചേർന്ന കാൽവാകളിൽ ൧൦൮൯-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം ൪-ാം ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൃഷിക്കായി വെള്ളം വിടുന്നതല്ലെന്നു ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ജോൺ കുരിയൻ,
എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനീയർ,
കോതയാർ പ്രാജക്ട് ഡിവിഷൻ.

## நோட்டீஸ்.

கோதயாறு அணையைச் சேர்ந்த கால்வாய்களில் 1089 (கும்ப) இம் மாசி மீ 4-ந் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குப்பின் விவசாயங்களுக்காக ஜலம் விடப்பட மாட்டாதென்று இதனால் தெரியப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

ஜான் குரியன்,
எக்ஸிக்யூட்டிவ் இஞ்சினியர்,
கோதயார் பிராஜெக்ட் டிவிஷன்.

# TRAVANCORE

# GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LII.] TRIVANDRUM, TUESDAY, February 3 1914 / Makaram 21 1089 No. 5.

## Registration Departmet.

LEAVE OF ABSENCE.

33. M. R. Ry. S. Ramakrishna Aiyar, Sub-Registrar, Kazhakuttom, is granted two months' privilege leave in continuation of the leave already granted

34. M. R. Ry. C K Sabhapathi Aiyar, Sub-Registrar, Shencottah, recently transferred to Numanad is granted one month's privilege leave with effect from 1-6-1089.

Registration Director's Office,
Trivandrum, 31st January 1914.

P. KURUVILA VARKKI,
Director of Registration.

## രജിസ്ത്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ.

അവധികൊടുത്ത വിവരം.

൩൩ കഴക്കൂട്ടം സബ് രജിസ്ത്രാർ മ. രാ. രാ. എസ്. രാമകൃഷ്ണയ്യർക്കു മുമ്പവധിയെ തുടർന്നു രണ്ടു മാസത്തെ പ്രിവിലെജ അവധി കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു

൩൪ പറനാട്ടു സബ് രജിസ്ത്രാരായി സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചെങ്കോട്ട സബ് രജിസ്ത്രാർ മ. രാ. രാ. സി. കെ. സഭാപതി അയ്യർക്കു ൧൦൮൯ മകരം ൧-ാം൹ മുതൽ ഒരു മാസത്തെ പ്രിവിലെജ് അവധികൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

രജിസ്ത്രേഷൻ ഡയറക്ടരാഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൮൯ മകരം ൧൮.

പി. കുരുവിള വർക്കി,
രജിസ്ത്രേഷൻ ഡയറക്ടർ.

# TRAVANCORE

# GOVERNMENT GAZETTE.

**Vol. LII.]** **TRIVANDRUM, TUESDAY,** February 3 1914 / Makaram 21 1089 **No. 5.**

## Registration Departmet.

LEAVE OF ABSENCE.

33 M. R. Ry. S. Ramakrishna Aiyar, Sub Registrar, Kazhakuttom, is granted two months' privilege leave in continuation of the leave already granted.

34. M. R. Ry. C. K. Sabhapathi Aiyar, Sub-Registrar, Shencottah, recently transferred to Nanjinad is granted one month's privilege leave with effect from 1-6 1089.

Registration Director's Office,
Trivandrum, 31st January 1914.

P. KURUVILA VARKKI,
Director of Registration.

## രജിസ്ത്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ

അവധികൊടുത്ത വിവരം

൩൩ കഴക്കൂട്ടം സബ് രജിസ്ത്രാർ മ. രാ. രാ. എസ് രാമകൃഷ്ണയ്യർക്കു മുമ്പിലത്തെ ലീവിനു തുടർന്നു രണ്ടു മാസത്തെ പ്രിവിലെജ അവധി കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

൩൪ നാഞ്ചിനാട്ടു സബ് രജിസ്ത്രാരായി സ്ഥലം മാററപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചെങ്കോട്ട സബ് രജിസ്ത്രാർ മ. രാ. രാ. സി. കെ. സഭാപതിഅയ്യർക്കു ൧൦൮൯ മകരം ൧ൻ മുതൽ ഒരു മാസത്തെ പ്രിവിലെജ് അവധികൊടുത്തിരിക്കുന്നു

രജിസ്ത്രേഷൻ ഡയറക്ടരാഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൮൯ മകരം ൧൮.

പി. കുരുവിള വർക്കി,
രജിസ്ത്രേഷൻ ഡയറക്ടർ.

# TRAVANCORE

# GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LII.] TRIVANDRUM, TUESDAY, February 3, 1914. / Makaram 21, 1089. No. 5.

## Public Works Department.

**Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.**

Read —

1 Representation made by Mr T R. Lekshman Singh, Member, Devicolam taluk, at the Ninth Session of the Assembly

Read again —

G O No. 5108/P W. 1380 of '07, dated the 24th July 1913.

At the Ninth Session of the Assembly, Mr T R Lekshman Singh, Member, Devicolam, urged the necessity for opening the Thalliar Left Bank Channel and erecting a bund near Kanthallur for storing water for irrigation purposes. The Chief Engineer submitted, on the 4th July 1913, an estimate for Rs (41,400) forty one thousand and four hundred for cutting the Thalliar Left Bank Channel He stated that the estimate provided for a good water supply to 160 acres of wet land now precariously irrigated from the hill streams above Marayur, and for 800 acres of dry land to be newly brought under irrigation. Mr Bastow, however, observed that the scheme was not a profitable one and was not worthy of consideration till the Chembakad Irrigation Scheme had been worked out The estimate for the Thalliar Left Bank Channel was sanctioned on the 29th July 1913, and the Chief Engineer was informed that the work might be taken up, *if found necessary, after* the Chembakad Scheme had been worked out.

Order thereon, No. P. W. 144 A/1380 of '07 dated, Trivandrum, 8th January 1914.

The estimate for the Thalliar Left Bank Channel would be taken up for consideration *only after* the Chembakad Scheme is completed.

By order,

A. J. VIEYRA,

Chief Secretary to Government.

To

The Ag. Chief Engineer.

Mr. T. R. Lekshman Singh, Assembly Member, Devicolam.

The Gazette.

TRAVANCORE

GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LII.] TRIVANDRUM, TUESDAY, February 3, 1914. / Makaram 21, 1089. No. 5.

# Public Works Department.

## Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read —

1 Representation made by Mr. T R Lekshman Singh, Member Devicolam taluk, at the Ninth Session of the Assembly

Read again —

G. O. No 5108/P. W 1380 of '07, dated the 24th July 1913.

At the Ninth Session of the Assembly. Mr T R Lekshman Singh, Member, Devicolam, urged the necessity for opening the Thalliar Left Bank Channel and erecting a bund near Kanthallur for storing water for irrigation purposes The Chief Engineer submitted, on the 4th July 1913, an estimate for Rs (41,400) forty one thousand and four hundred for cutting the Thalliar Left Bank Channel He stated that the estimate provided for a good water supply to 160 acres of wet land now precariously irrigated from the hill streams above Marayur, and for 800 acres of dry land to be newly brought under irrigation. Mr Bastow, however, observed that the scheme was not a profitable one and was not worthy of consideration till the Chembakad Irrigation Scheme had been worked out The estimate for the Thalliar Left Bank Channel was sanctioned on the 29th July 1913, and the Chief Engineer was informed that the work might be taken up, *if found necessary, after* the Chembakad Scheme had been worked out.

ORDER THEREON, No. P. W. 144 A/1380 OF '07 DATED, TRIVANDRUM, 8TH JANUARY 1914.

The estimate for the Thalliar Left Bank Channel would be taken up for consideration *only after* the Chembakad Scheme is completed.

By order,

A. J. VIEYRA,

Chief Secretary to Government.

To

The Ag. Chief Engineer.

Mr. T. R. Lekshman Singh, Assembly Member, Devicolam.

The Gazette.

TRAVANCORE

GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LII.] TRIVANDRUM, TUESDAY, February 3, 1914 / Makaram 21, 1089 No. 5.

# Registration Departmet.

LEAVE OF ABSENCE.

33 M. R. Ry. S. Ramakrishna Aiyar, Sub-Registrar, Kazhakuttom, is granted two months' privilege leave in continuation of the leave already granted.

34 M. R. Ry. C. K. Sabhapathi Aiyar, Sub-Registrar Shencottah, recently transferred to Nuranad is granted one month's privilege leave with effect from 1-6-1089.

Registration Director's Office, Trivandrum, 31st January 1914.

P. KURUVILA VARKKI,
Director of Registration.

# രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ.

അവധികൊടുത്ത വിവരം.

൩൩ കഴക്കൂട്ടം സബ്‌രജിസ്ട്രാർ മ. രാ. രാ. എസ്. രാമകൃഷ്ണയ്യർക്ക് മുമ്പവധിയെ തുടർന്ന് രണ്ടു മാസത്തെ പ്രിവിലെജ് അവധി കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

൩൪ നൂറനാട്ടു സബ്‌രജിസ്ട്രാരായി സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചെങ്കോട്ട സബ്‌രജിസ്ട്രാർ മ. രാ. രാ. സി. കെ. സഭാപതിഅയ്യർക്ക് ൧൦൮൯ മിഥുനം ൧ ൹ മുതൽ ഒരു മാസത്തെ പ്രിവിലെജ് അവധികൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

രജിസ്ട്രേഷൻ ഡയറക്ടരാഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൮൯ മകരം ൧൮.

പി. കുരുവിള വർക്കി,
രജിസ്ട്രേഷൻ ഡയറക്ടർ.

൧൦൮൪-ാമാണ്ടത്തെ ൨-ാം റെഗുലേഷൻ ൩൪-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളിലെ ൭൭-ാം ചട്ടപ്രകാരം

കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ:

ചങ്ങനാശ്ശേരി സബ് രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നതും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടു തിരിച്ചു ചോദിക്കാതെ കിടപ്പുള്ളതുമായ ആധാരത്തെ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നതിനു അവകാശമുള്ള ആളോ ആളുകളോ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ആധാരത്തെ [illegible] വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതും. അല്ലാത്തപക്ഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൧൦൮൬-മാണ്ടു ധനുമാസം [illegible]

ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാർ പി. വി. നാരായണപിള്ള.

| ആധാരം ഹാജരാക്കിയ | | | ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്കയോ നിഷേധിക്കയോ ചെയ്ത | | | | | രജിസ്റ്റർ ചെയ്കയോ നിഷേധിക്കയോ ചെയ്തതോ എന്നു | ആധാരം എഴുതിക്കൊടുത്ത കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരം എഴുതിവാങ്ങിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരം ഹാജരാക്കിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരത്തിന്റെ സ്വഭാവം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആണ്ടു | മാസം | തീയതി | ആണ്ടു | മാസം | തീയതി | പുസ്തകം | നമ്പർ | | | | | |
| ൧൦൮൬ | മകരം | ൨൩ | ൧൦൮൬ | വൃശ്ചികം | ൨൭ | ൧ | ൧൦൮൭ | രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു | വിജയപുരം പ്രവൃത്തിയിൽ മുട്ടമ്പലം കരയിൽ പെരിങ്ങര പുത്തൻ വീട്ടിൽ പാക്കം പങ്കജാക്ഷി പ്രവൃത്തിയിൽ പെരുന്നയിൽ പടിഞ്ഞാറും മുറിയിൽ വെയിൽ വീട്ടിൽ നായർസ്ത്രീ ഗൌരിക്കുട്ടി കൊച്ചുകുഞ്ഞി അമ്മ [illegible] നാരായണൻ [illegible] | വിജയപുരം പ്രവൃത്തിയിൽ മുട്ടമ്പലം കരയിൽ ചെങ്ങളത്തു വീട്ടിൽ [illegible] നാരായണപിള്ള | ടി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അന്തരിച്ചതിനാൽ നാരായണപിള്ള | സാധുവായ തീട്ടുപ്രകാരം [illegible] ഒറ്റി [illegible] |

രജിസ്ത്രേഷൻ റെഗുലേഷനായ ൧൦൭൭-ാമാണ്ടത്തെ ൨-ാം റെഗുലേഷൻ നാ൨-ാം വകുപ്പും ൩൯-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ച

കോട്ടയം ഡിസ്ത്രിക്ട് രജിസ്ത്രാരാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ,

ചത്തല സബ്ബ് രജിസ്ത്രാർ കച്ചേരിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ തിരിച്ചു ചോദിക്കാതെ കിടപ്പുള്ളതും താഴെ വിവരിക്കുന്നതുമായ ആധാരങ്ങളെ തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശമുള്ളവർ ആ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി മുറപോലെ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കൊള്ളണം. അല്ലാത്തപക്ഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ നശിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതാകുന്നു.

൧൦൮൬-മാണ്ടു ധനുമാസം ൨൭-നു.

ഡിസ്ത്രിക്ട് രജിസ്ത്രാർ, പി. വി. നാണുപിള്ള.

| ആധാരം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഫയലിലെ നമ്പർ | ആധാരം ഹാജരാക്കിയ | | | ആധാരം രജിസ്റ്റർചെയ്കയോ നിഷേധിക്കയോ ചെയ്ത | | | | | രജിസ്റ്റർചെയ്തതോ നിഷേധിച്ചതോ എന്നു | ആധാരം എഴുതിക്കൊടുത്ത കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരം എഴുതിവാങ്ങിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരം ഹാജരാക്കിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരത്തിന്റെ ചുരുക്കം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | വർഷം | മാസം | തീയതി | വർഷം | മാസം | തീയതി | പുസ്തകം | നമ്പർ | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | രജിസ്റ്റർചെയ്തു | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

൨൩൪൫

രജിസ്ട്രേഷൻ റിഗുലേഷൻ ൩൭-ം വകുപ്പു അനുസരിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള ൩൮-ം റൂളിലെ താല്പര്യപ്രകാരം

കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ത്രാഫീസിൽ നിന്നും ചെയ്യുന്ന പരസ്യം

താഴെ വിവരിക്കുന്ന സബ്ബ രജിസ്ത്രാർ ആഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നതും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാതെ കിടപ്പുള്ളതുമായ ആധാരം തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശമുള്ള കക്ഷി ആ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി മുറപോലെ വാങ്ങിക്കൊള്ളണം. അല്ലാത്തപക്ഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തിയതി മുതൽ ക്ക വർഷം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ നശിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതാകുന്നു

൧൦൮൯-മാണ്ടു ധനുമാസം ൩൦-ാം-.

ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ത്രാർ പി. വി. നാണുപിള്ള.

| ആധാരം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആഫീസിന്റെ പേര് | ആധാരം ഹാജരാക്കിയ | | | ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്കയൊ നിഷേധിക്കയൊ ചെയ്തു | | | | | രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതൊ നിഷേധിച്ചതൊ എന്നു | ആധാരം എഴുതി കൊടുത്ത കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരം എഴുതി വാങ്ങിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരം ഹാജരാക്കിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരത്തിന്റെ ചുരുക്കം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ആണ്ടു | മാസം | തിയതി | ആണ്ടു | മാസം | തിയതി | പുസ്തകം | നമ്പർ | | | | | |
| തൊടുപുഴ | ൧൦൮൯ | വൃശ്ചികം | ൨ | ൧൦൮൯ | വൃശ്ചികം | ൧൦ | ൧ | ൭൦൩ | രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു | കാരിക്കോട പ്രവൃത്തിയിൽ കിരിക്കോട്ടു മുറിയിൽ മാക്കണ്ണിക്കൽ വീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ള മകൻ അയ്യപ്പൻപിള്ള | കുമരമംഗലം പ്രവൃത്തിയിൽ ടി മുറിയിൽ താഴത്തെ കൊല്ലപ്പറമ്പിൽ കൃഷ്ണന്റെ അനന്തരവൻ നാരായണൻ | ടി കൃഷ്ണന്റെ അനന്തരവൻ നാരായണൻ | നൂററിഎഴുപത്തഞ്ചു ബ്രിട്ടീഷ് രൂപായുടെ പണയാധാരം |

രജിസ്ട്രേഷൻ റെഗുലേഷനായ ൧൦൭൯-മാണ്ടത്തെ ൩-ം റെഗുലേഷൻ ൩൪-ം വകുപ്പും ൩൯-ം ചട്ടം അനുസരിച്ചു
കോട്ടയം ഡിസ്ത്രിക്ട് രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

[illegible]ൂർ സബ്‌രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നതും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ തിരിച്ചു ചോദിക്കാതെ കിടപ്പുള്ളതും ആയ ആധാരത്തെ തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശമുള്ളവർ ആ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി മുറപോലെ വാങ്ങിച്ചു കൊള്ളണം അല്ലാത്ത പക്ഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തിയതി മുതൽ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ നശിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്.

൧൦൮൬-മാണ്ട ധനുമാസം ൨൧-നു.

ഡിസ്ത്രിക്ട് രജിസ്ട്രാർ പി. വി. നാരായണപിള്ള.

| ആധാരം ഹാജരാക്കിയ ആണ്ട് | മാസം | തിയതി | ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്കയൊ നിഷേധിക്കയൊ ചെയ്ത ആണ്ട് | മാസം | തിയതി | പുസ്തകം | നമ്പർ | രജിസ്റ്റർചെയ്തതൊ നിഷേധിച്ചതൊ എന്ന് | ആധാരം എഴുതിക്കൊടുത്ത കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരം എഴുതിവാങ്ങിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരം ഹാജരാക്കിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരത്തിന്റെ ലക്ഷണം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ൧൦൮൬ | തുലാം | ൨൦ | ൧൦൮൬ | തുലാം | ൨൦ | ൪ | ൯൨൩ | രജിസ്റ്റർചെയ്തു | പത്താൻവേലിക്കര ചെറിയതു [illegible] [illegible] വറുഗീസ്, [illegible] | [illegible] മകൾ ഏലിശ്വാ മറിയാമ്മ | ടി പുത്രിക്കൽ ചാക്കോ അവറാച്ചൻ | ൨൫ രൂപ പണയം ഒഴിമുറി |

രജിസ്ട്രേഷൻ റിഗ്ഗുലേഷൻ ൩൭-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചുണ്ടാക്കീട്ടുള്ള ൩൯-ാം റൂളിലെ താല്പര്യപ്രകാരം

തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാർ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

അമ്പലപ്പുഴ സബ് രജിസ്ട്രാർ കച്ചേരിയിൽ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നതും രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ തിരിയെ ചോദിക്കാതെ കിടപ്പുള്ളതും താഴെ വിവരിക്കുന്നതുമായ ആധാരത്തെ തിരിയെ വാങ്ങുന്നതിനു അധികാരമുള്ള കക്ഷി ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ഫീസ് പാലെ തിരിയെ വാങ്ങിക്കൊള്ളണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ ൨൫ വർഷം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു

൧൦൮൯ മകരം ൨൦-ാം

ആക്ടിംഗ് ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാർ, പി. കെ. ചെറിയാൻ.

| ആധാരം ഹാജരാക്കിയ | | | ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു തിരിയെ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന | | | | | രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട ആധാരം ഏതെന്ന് | ആധാരം എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരം എഴുതി വാങ്ങിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരം ഹാജരാക്കിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരത്തിന്റെ ചുരുക്കം. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| കൊല്ലം | മാസം | തീയതി | കൊല്ലം | മാസം | തീയതി | പുസ്തകം | നമ്പർ | | | | | |
| ൧൦൮൪ | വൃശ്ചികം | [illegible] | ൧൦൮൪ | വൃശ്ചികം | [illegible] | ൪ | [illegible] | ഒറ്റി ചീട്ട് | ചെങ്ങന്നൂർ ദേശത്തു [illegible] പുരയിടത്തിൽ [illegible] ദേശത്തു പഴയ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] നാരായണൻ | ചിങ്ങോലി ദേശത്തു [illegible] കിഴക്കേ പുരയിടത്തിൽ വില്ലി [illegible] മുതൽപേർ | ചെങ്ങന്നൂർ ദേശത്തു [illegible] കിഴക്കേ [illegible] | [illegible] പണം പിടിപാട്ടം [illegible] പൂരി |

രജിസ്ട്രേഷൻ റിഗുലേഷൻ ൧൦൮൭-ാമാണ്ടത്തെ ൨-ം റിഗുലേഷൻ ൩൭-ം വകുപ്പും ൩൮-ം മൂലം അനുസരിച്ച കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ പറവൂർ സബ്ബ രജിസ്ട്രാഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നതും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുതിൽ തിരിച്ചു ചോദിക്കാതെ ഇരിപ്പുള്ളതും ആയ ആധാരങ്ങളെ തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശമുള്ളവർ ആ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി മുറപോലെ വാങ്ങിച്ചുകൊള്ളണം. അല്ലാത്തപക്ഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ നശിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതാണ.

൧൦൮൯-ാമാണ്ട മേടമാസം ൩൧-ാംനു — ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാർ പി. വി. നാണുപിള്ള.

| ആധാരം ഹാജരാക്കിയ: ആണ്ട | മാസം | തീയതി | ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയൊ നിഷേധിക്കയൊ ചെയ്തു: ആണ്ട | മാസം | തീയതി | പുസ്തകം | നമ്പർ | രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതൊ നിഷേധിച്ചതൊ എന്നു | ആധാരം എഴുതികൊടുത്ത കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരം എഴുതിവാങ്ങിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരം ഹാജരാക്കിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരത്തിന്റെ ചുരുക്കം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ൧൦൮൮ | വൃശ്ചികം | ൨൯ | ൧൦൮൮ | വൃശ്ചികം | ൨൯ | | [illegible] | രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു | കൊച്ചി കടമക്കുടി വില്ലേജ് ചേന്നൂർ മുറി കയ്യവളപ്പിൽ [illegible] കാട്ടി [illegible] | ആലപ്പുഴ പുത്തൻപള്ളി മുറി പതിശ്ശേരി പറിയ്യ അവുസേപ്പ | കയ്യാലപ്പുരയ്ക്കൽ കാട്ടി | സമ്മതിപത്രം ചീട്ടു ജാമ്യം |
| ധനു | | ൧ | | ധനു | ൧ | | [illegible] | | പറവൂർ പ്രവൃത്തി വല്ലിയവല്ലത്തുനടുത്ത ഒന്നിനെ തലക്കൽ ഉൻറാമൻ കുട്ടൻ | ചേർത്തല പാനാട്ടു പടിഞ്ഞാറെ പുത്തനു കോവിലകത്തിരിക്കും മഹാരാജമന്നെ കാവിലകത്തു ആദ്യ എന്ന നാരായണൻ രാമവർമ്മൻ തമ്പുരാൻ | ടി നാരായണൻ മകൻ രാമവർമ്മൻ തമ്പുരാൻ | ആണ്ടൊന്നുക്ക [illegible] ഉറുപ്പിക പാട്ടം വച്ചു എഴുതിയ പാട്ടച്ചീട്ട |
| | ൫ | ൧ | | ൫ | ൧ | ൧ | [illegible] | | വല്ലത്തുനടുത്ത മുറി പാലക്കൽ പറമ്പ കോൽപുരത്തു ഇറാമൻ കൊച്ചാപ്പ | ടിയാൻ | ടിയാൻ | ആണ്ടൊന്നുക്ക [illegible] ഉറുപ്പിക പാട്ടം വച്ചു എഴുതിയ പാട്ടച്ചീട്ട |
| | ൫ | ൧ | | ൫ | ൧ | | [illegible] | | വല്ലത്തുനടുത്ത [illegible] പറമ്പിൽ പാർക്കും തെക്കേലാട്ട കോരൻ നാരായണൻ | ടിയാൻ | ടിയാൻ | ആണ്ടൊന്നുക്ക [illegible] ഉറുപ്പിക പാട്ടം വച്ചു എഴുതിയ പാട്ടച്ചീട്ട |
| | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | | പറവൂർ പ്രവൃത്തി ടി മുറി ചക്കാം പറമ്പ വീട്ടിൽ കുട്ടൻ നാരായണൻ | ടി മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ ഉതിരം പിടിയാരത്തു വീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനി നാരായണി | ചക്കാം പറമ്പ വീട്ടിൽ കുട്ടൻ നാരായണൻ | [illegible] ഉറുപ്പികയുടെ [illegible] ഒറ്റി |

രജിസ്ട്രേഷൻ റെഗുലേഷൻ ൯൧-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള ൯൯-ാം ചട്ടത്തിലെ താല്പര്യപ്രകാരം

കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽ നിന്നും ചെയ്യുന്ന പരസ്യം

[illegible] തിരിക്കുന്ന സബ്‌രജിസ്ട്രാർ ആഫീസുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാതെ കിടപ്പുള്ളതുമായ ആധാ[illegible] [illegible] [illegible] കക്ഷികൾ അതാതു കച്ചേരികളിൽ ഹാജരായി മുറപ്രകാരം വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. [illegible] [illegible] മുതൽ ഒരാണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ നശിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതാകുന്നു.

[illegible] ധനു [illegible]

ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാർ സി. [illegible]

| ആധാരം സൂക്ഷിച്ച സബ്‌രജിസ്ട്രാർ ആഫീസ് | ആധാരം ഹാജരാക്കിയ: ആണ്ട് | മാസം | തീയതി | ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്കയോ നിഷേധിക്കയോ ചെയ്തു: ആണ്ട് | മാസം | തീയതി | പുസ്തകം | നമ്പർ | രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോ നിഷേധിച്ചതോ ഏതെന്ന് | ആധാരം എഴുതികൊടുത്ത കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരം എഴുതിവാങ്ങിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരം ഹാജരാക്കിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരത്തിന്റെ ചുരുക്കം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | വൃശ്ചികം | [illegible] | [illegible] | വൃശ്ചികം | [illegible] | 1 | [illegible] | രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു | വിടാക[illegible] നിന്നും [illegible] [illegible] [illegible] ഗോവിന്ദൻ [illegible], [illegible] [illegible] | [illegible] [illegible] [illegible] അന്തോനി [illegible] പ്രണാന്തീസ്, ക്രിസ്ത്യാനി, [illegible] [illegible] | [illegible] [illegible] പ്രണാന്തീസ് | [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] എഴുതികൊടുത്ത [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | മകരം | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | നിഷേധിച്ചു | [illegible] പ്രവൃത്തിയിൽ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] | [illegible] പ്രവൃത്തിയിൽ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] കാർത്ത്യായനി | എഴുതി വാങ്ങിയ [illegible] കക്ഷി [illegible] | വസ്തുകൾ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ഒഴിവുകരി |

രജിസ്ട്രേഷൻ റെഗുലേഷൻ ൻരൗ-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള ൻൻ-ാം ചട്ടത്തിലെ താല്പര്യപ്രകാരം
കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽ നിന്നും ചെയ്യുന്ന പരസ്യം

താഴെ വിവരിക്കുന്ന സബ്‌രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നതും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാതെ കിടപ്പുള്ളതുമായ ആധാരങ്ങളെ തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശമുള്ള കക്ഷികൾ അതാതു കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി മുറപോലെ വാങ്ങിക്കൊള്ളണം. അല്ലാത്തപക്ഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ നശിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതാകുന്നു.

൧൦൮൯ മകരം ൩൧-.

ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാർ സി. മാത്തൻ.

| ആധാരം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആഫീസിന്റെ പേര് | ആധാരം ഹാജരാക്കിയ | | | ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്കയോ നിഷേധിക്കയോ ചെയ്ത | | | | | രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോ നിഷേധിച്ചതോ എന്നു | ആധാരം എഴുതി കൊടുത്ത കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരം എഴുതി വാങ്ങിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരം ഹാജരാക്കിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരത്തിന്റെ ചുരുക്കം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ആണ്ട് | മാസം | തീയതി | ആണ്ട് | മാസം | തീയതി | പുസ്തകം | നമ്പർ | | | | | |
| കാർത്തികപ്പള്ളി | ൧൦൮൯ | ധനു | [illegible] | ൧൦൮൯ | ധനു | [illegible] | ൧ | [illegible] | രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു | കാരപുരം പ്രവൃത്തിയിൽ പൊത്തപ്പള്ളി തെക്കുംമുറിയിൽ പുത്തൻതറ കിഴക്കതിൽ പെരുമാൾ കുഞ്ഞപ്പൻ | കാരപുരം പ്രവൃത്തിയിൽ പൊത്തപ്പള്ളി വടക്കുമുറിയിൽ [illegible] തറ ൨൦ ത്തിൽ [illegible] കൊട്ടത്തിൽ രാമപ്പണിക്കൻ ജനാർദ്ദനൻ | [illegible] പെരുമാൾ കുഞ്ഞപ്പൻ | [illegible] സംബന്ധിച്ച [illegible] ചക്രത്തിന്റെ പണയംകിഴിവു ആധാരം |

കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാഫീസിൽ നിന്നും രെജിസ്ട്രേഷൻ റെഗുലേഷനായ
൩൭-ൽ ൨-ാം റെഗുലേഷൻ ൬൦-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച പരസ്യം ചെയ്യുന്നത എന്തെന്നാൽ

വൈക്കം സബ്‌രജിസ്ട്രാർ കച്ചേരിയിൽ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നതും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിലും നിഷേധിച്ചതിലും തിരിച്ചു ചോദിക്കാതെ കിടപ്പുള്ളതുമായ താഴെ വിവരിക്കുന്ന ആധാരങ്ങളെ തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശമുള്ളവർ ആ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി മുറപോലെ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതും, അല്ലാത്ത പക്ഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്കയോ നിഷേധിക്കയോ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ ഒരു കൊല്ലം കഴിയുന്ന ഉടൻ ആധാരത്തെ നശിപ്പിച്ചുകളയുന്നതുമാകുന്നു.

൧൦൮൯-മാണ്ട് മകരമാസം ൧൦-നു. }

പി. വി. നാരായണയ്യർ,
ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാർ.

| ആധാരം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആഫീസിന്റെ പേര് | ആധാരം ഹാജരാക്കിയ കൊല്ലം | മാസം | തീയതി | ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്കയോ നിഷേധിക്കയോ ചെയ്ത കൊല്ലം | മാസം | തീയതി | പുസ്തകം | നമ്പർ | രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോ നിഷേധിച്ചതോ എന്ന | ആധാരം എഴുതിക്കൊടുത്ത കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരം എഴുതിവാങ്ങിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരം ഹാജരാക്കിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും | ആധാരത്തിന്റെ മാതിരി |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| വൈക്കം | [illegible] | കന്നി | [illegible] | [illegible] | വൃശ്ചികം | [illegible] | [illegible] | [illegible] | രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു | [illegible] നിന്നും [illegible] നേഴത്തു പാക്കം [illegible] സ്ത്രീ [illegible] മകൾ ലക്ഷ്മി [illegible] | [illegible] കുറിയി[illegible] കാരെത്തു [illegible] വർക്കി ഔസേപ്പു മകൻ [illegible] | [illegible] ഔസേപ്പു [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | നിഷേധിച്ചു | [illegible] എന്നു പറയു[illegible] ന്ന എലിപ്പൊഴിൽ [illegible] അനന്തരവൻ കൊച്ചുനി | [illegible] നിന്നും എലിപ്പൊഴിൽ [illegible] പാക്കം [illegible] കൃഷ്ണൻ [illegible] ന്റെ രക്ഷിതാവിയിൽ അയ്യപ്പൻ [illegible] | [illegible] അയ്യപ്പൻ [illegible] | [illegible] |

# TRAVANCORE

# GOVERNMENT GAZETTE

## SUPPLEMENT.

**TRIVANDRUM, TUESDAY, 3rd FEBRUARY 1914.**

No. G. 6090.

NOTICE.

It is hereby notified, for general information, that from and after 1st Vrichigom 1087, each of the Departmental sheets of the Government Gazette will be issued to the public on payment of an annual subscription of Br. Rs. (2) two and single copies of the same at chuckrams two each.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum,
27th October 1911.

By order,
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

സകല ജനങ്ങളും അറിവാനായി ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു എന്തെന്നാൽ ൧൦൮൭-മാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം ൧-ാം൹ മുതൽക്കും അതിൽപിന്നിലും ഗവൺമെണ്ടു ഗസറ്റിലെ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടൽ ഷീറ്റുകളിൽ ഓരോന്നും ആണ്ടൊന്നുക്കു രണ്ടു ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ വീതം വിലയും അവയുടെ ഒറ്റപ്രതിക്കു രണ്ടു ചക്രം വിലയും ജനങ്ങൾക്കു അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം
൧൯൧൧ ഒക്ടോബർ ൨൭-.

എ. ജെ. വീയറ,
ഗവൺമെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

**Terms of Subscription to the Government Gazette from and after the 21st Edavom 1085/3rd June 1910.**

| | |
|---|---|
| For one year ... ... ... ... ... | 6 Br. Rs. |
| For one month ... ... ... ... ... | 15 Chuckrams |
| Single copy ... ... ... ... ... | 6 Chuckrams. |

Postage to be added at the rate of Br. Rs. 4 if the Gazette is to be sent by British Post.

The subscription is payable strictly in advance and payment by instalments or by deductions from pay will not be allowed. The rates of subscription of single copies and by the month refer only to ordinary issues of the Gazette, & do not apply to issues containing lengthy Legislative Enactments.

[illegible] ഗവൺമെണ്ടു ഗസറ്റിലേക്കുള്ള വരിസംഖ്യ വിവരം

| | |
|---|---|
| ഒരു കൊല്ലത്തേക്കു ... ... ... | ൬ ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ |
| ഒരു മാസത്തേക്കു ... ... | ൧൫ ചക്രം |
| ഒരു പ്രതിക്കു ... ... | ൬ ചക്രം |

ബ്രിട്ടീഷ് [illegible]

[illegible]

Huzur Cutcherry,
Trivandrum 18th June 1910.

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

### Charges for Advertisements.

| | Rs. | Ch. | C. |
|---|---|---|---|
| Per column line, 1st insertion ... ... ... | " | 1 | 12 |
| Do. subsequent insertions ... ... ... | " | 1 | 8 |
| For a full page of 50 lines 1st insertion ... ... | 8 | " | " |
| Do. Do. subsequent insertions ... ... ... | 4 | " | " |

Standing advertisements will be charged at reduced rates. Information regarding such rates can be obtained from the Superintendent of the Government Press.

Tabular work will be charged according to the nature of work.

The above rates are for Pica type in English and Tamil & Malayalam type cast on English body.

ഇംഗ്ലീഷ് പരസ്യങ്ങൾക്കുള്ള കൂലിയുടെ നിരക്ക്.

| | ഉ. | ച. | കാ. |
|---|---|---|---|
| ഒന്നാമത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു പംക്തിയിൽ ഓരോ വരിക്ക് ... | " | [illegible] | [illegible] |
| പിന്നീട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന് ... ... ... | " | [illegible] | [illegible] |
| ഒന്നാമത് പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന 50 വരിയുള്ള ഒരു മുഴുവൻ പുറത്തിന് ... | [illegible] | " | " |
| പിന്നീട് പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് ... ... ... | [illegible] | " | " |

അധികകാലം ഇടവിടാതെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ട പരസ്യങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ കൂലി വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കൂലിയുടെ നിരക്കിനെപ്പറ്റി സൂപ്രണ്ടിനോട് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാകുന്നു.

പട്ടികയായി വരുന്നതിന് വേലയുടെ മാതിരിപോലെ കൂലി ഈടാക്കുന്നതാകുന്നു.

[illegible]

### NOTICE

In supersession of the notice dated 23rd December 1905 it is hereby notified that all matter whether official or private intended for publication in the Government Gazette should be sent in duplicate wherever necessary, plainly and legibly written on one side of the paper only so as to reach "the Chief Secretary to Government, Huzur Cutcherry, Trivandrum," not later than Friday previous to the issue of the Gazette in which they are meant to be published.

Lengthy papers should be sent even earlier and in sufficient time.

### പരസ്യം.

[illegible] ഡിസംബർ [illegible] ലെ പരസ്യത്തെ റദ്ദ് ചെയ്തു ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ ഗവർണ്മെന്റ് ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ സംഗതികളേയും അവ സർക്കാരിനെ [illegible] സംബന്ധിച്ചതായിരുന്നാലും [illegible] വക [illegible] കടലാസ്സിന്റെ ഒരു പുറത്തു മാത്രം [illegible] വായിക്കത്തക്ക വിധത്തിലും എഴുതേണ്ടതുകൂടാതെ [illegible] ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നാൽ [illegible] രണ്ടു [illegible] അവയെ ഏതു ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുവോ ആ ഗസറ്റ് അച്ചടിക്കുന്ന ദിവസത്തിനു മുമ്പിലത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം ഹജൂർ കച്ചേരി ഗവർണ്മെന്റ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ കയ്യിൽ എത്താൻ തക്കവണ്ണം അയച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

വളരെ എഴുതീട്ടുള്ള കടലാസ്സുകളെ കുറെക്കൂടി മുമ്പെ മതിയായ അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

With reference to the notice dated 23rd December 1905 it is hereby notified that the Superintendent, Government Press, is entrusted with the printing and issue of the Government Gazette and the receiving of subscriptions on account of the same.

All communications relating to the issue of the Gazette and remittances on account of subscription should be addressed to "the Superintendent, Government Press, Trivandrum."

[illegible] ഡിസംബർ [illegible] ലെ പരസ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഗവർണ്മെന്റ് ഗസറ്റിനെ അച്ചടിക്കയും അയക്കയും അതിലേക്ക് വില വാങ്ങിക്കയും ചെയ്യുന്നതിന് ഗവർണ്മെന്റ് അച്ചുക്കൂടം സൂപ്രണ്ടിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗസറ്റ് അയക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ എഴുത്തുകുത്തുകളും അതിലേക്ക് വിലയായി അടയ്ക്കുന്ന പണവും "തിരുവനന്തപുരം ഗവർണ്മെന്റ് അച്ചുക്കൂടം സൂപ്രണ്ടിന്" എന്ന മേൽവിലാസം വച്ച് അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 16th April 1906.

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

## Trivandrum Observatory Notice.

| Meteorological Observations From the 26th January to 1st February 1914. | | Monday 26th Jan. 1914 | Tuesday 27th Jan. 1914 | Wednesday 28th Jan. 1914 | Thursday 29th Jan. 1914 | Friday 30th Jan. 1914 | Saturday 31st Jan. 1914 | Sunday 1st Feb. 1914 | Total fall of rain. During the week inches. | Total fall of rain. From 1st Jan 1914 inches. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | inches | inches. | inches. | inches. | inches. | inches | inches | | inches. |
| Reduced Atmospheric Pressure Maximum | 9 A. M. .... | 29 761 | 29 817 | 29·813 | 29·796 | 29 824 | 29 850 | 29·886 | | |
| Id. Id. Minimum | 3 P. M. .... | ·662 | ·698 | ·683 | ·685 | ·707 | ·724 | 692 | | |
| Temperature of Air | 6 A. M. ..... | 76 2° | 72·7° | 71·8° | 71·5° | 70 8 | 72·0° | 71·8° | | |
| Id. Id. | 0 P. M. ..... | 86 9 | 86·3 | 87·2 | 85 8 | 86·9 | 86 9 | 86·1 | | |
| Id. of Evaporation | 6 A. M. ..... | 72 0 | 67 0 | 64·0 | 64 8 | 67·0 | 68·5 | 68 5 | | |
| Id. Id. | 0 P. M. ..... | 76 1 | 75 9 | 75·3 | 72·7 | 75·6 | 75 8 | 75·8 | | |
| Depth of Rain in inches (read at 8 A. M.) ........ | | - | - - | - - | — | - - | — | — | — | 0 05 |
| Daily Velocity of wind in miles.. ............... | | 99 3 | 117 6 | 121·9 | 126 7 | 112 4 | 102 8 | 105·8 | | |
| Mean Humidity...... ............ ...... | | 89 | 86 | 80 | 82 | ·88 | ·89 | 89 | | |
| *Proportion of sky clouded (whole sky = 10·0) ..... | | 2·0 | — | — | — | 1 0 | - | 1 0 | | |
| Daily amount of Evaporation in the shade in inches | | 050 | ·067 | ·097 | ·095 | 065 | 064 | 060 | | |

* Mean of 5 Observations made in the day time.

| | 1088 | 1089 |
|---|---|---|
| | Inches | Inches |
| Rainfall from the 15th of Edavam to the end of Karkadagom 1087 and 1088... | 45 50 | 27 21 |
| Do. from the 1st Chingom to the 18th Makaram ... | [illegible] | [illegible] |
| Do. on the 19th Makaram ... | 0 02 | — |
| Total. .... | 83 01 | 57 90 |

J. STEPHENSON,

Honorary Director.

## Observatory Time Notice.

*The flash of the noon day gun has been noted as follows in Trivandrum Mean Time*

| | | | h. | m. | s. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | January 26th | ... ... | 12 | 0 | 0 |
| " | " 27th | ... ... | 12 | 0 | 0 |
| " | " 28th | ... ... | 12 | 0 | 0 |
| " | " 29th | ... ... | 12 | 0 | 0 |
| " | " 30th | ... ... | 12 | 0 | 0 |
| " | " 31st | ... ... | 12 | 0 | 0 |
| " | February 1st | ... ... | 12 | 0 | 0 |

# CALENDAR

## പഞ്ചാംഗം

| ഫെബ്രുവരി തിയതി | കേരളം തിയതി | ആഴ്ച | നക്ഷത്രം | തിഥി | വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] ഏകാദശിവ്രതം [illegible] നാഴിക വരെ [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] പ്രദോഷവ്രതം |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] തൈപ്പൂയം |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

**List of Holidays for the Huzur Cutcherry during the month of Makaram 1089.**

| English Month | Date. | Malayalam Month. | Date | Day of the week. | Nature of Holidays. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | | 1089. | | | |
| January | 14 | Makaram | 1 | Wednesday | Tai Pongal |
| Do | 15 | Do. | 2 | Thursday. | Matta Pongal |
| Do | 24 | Do | 11 | Saturday. | Vavu Orikal. |
| Do | 25 | Do | 12 | Sunday | New Moon |

[illegible] മാസത്തിൽ ഹജൂർകച്ചേരി [illegible] ദിവസങ്ങളുടെ
വിവരം എഴുതിയ ലിസ്റ്റ്

| ഇംഗ്ലീഷ് മാസം | തിയതി | മലയാള മാസം | തിയതി | ആഴ്ച | വിശേഷദിവസങ്ങൾ |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | [illegible] | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ബുധൻ | തൈപ്പൊങ്കൽ |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | വ്യാഴം | മാട്ടുപ്പൊങ്കൽ |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ശനി | വാവ് [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |